

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



ARTHUR PROBSTHAIN Oriental Bookseller Gt. Russell Street IDON, W.C. I



Digitized by Google

# LIPALO TSA TESTAMENTE E KGOLOGOLO

TSE LI TLHOMECOEÑ

LISHONTAGA LE MALATSI A MAÑOE A A BOITSHEPHO KA ÑOAGA LE ÑOAGA, LE LIPALO TSE LIÑOE TSA EONE.

#### THE LESSONS FROM THE OLD TESTAMENT,

APPOINTED TO BE READ ON THE SUNDAYS AND OTHER HOLY-DAYS THROUGHOUT THE YEAR,

TOGETHER WITH SOME ADDITIONAL PORTIONS, TRANSLATED INTO THE SECOANA LANGUAGE.

SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE,

LONDON: NORTHUMBERLAND AVENUE, W.C.

KD50714



#### ADVERTISEMENT.

Most of the Lessons appointed to be read on Sundays may be reasonably divided to form two readings, for other occasions. The sign ‡ denotes places where such divisions may fitly be made.

Attention is directed to the following omissions:-

Genesis 1 and 2 to v. 4 should have been marked as the alternative Evening Lesson for Trinity Sunday. Isaiah 6 should have been marked as the Lesson at Morning Prayer on St. John's Day. On pages 50 and 269, the word *Maitsibooa* should have been followed by (2), to denote alternative Lessons.

## KAELO EA LIPALO TSA NTLHA

TSE LI TLA BALOAÑ KA THAPELO EA KA MOSHO LE EA MAITSIBOOA,

KA LISHONTAGA LE MALATSI A MAÑOE A A BOITSHEPHO

KA ÑOAGA LE ÑOAGA.

### LIPALO TSE LI TLHOMECOEN LISHONTAGA.

•	Ka Mosho.	Maitsibooa.
	Tsebe ea	Tsebe ea
Shontaga ea Ntlha ea Atefente	245	246 kgono ea 248
ea Bobeli ea Atefente	248	252 ,, 254
ca Boraro ea Atefente	255	256 ,, 257
ea Bone ea Atefente	258	260 ,, 261
Shontaga ea Ntlha e e morago ga Krestemas .	262	263 ,, 264
- ea Bobeli e e morago ga Krestemas.	266	268 ,, 269
Shontaga ea Ntlha morago ga Epifani	273	275 ,, 276
- ea Bobeli morago ga Epifani	277	278 ,, 280
ea Boraro morago ga Epifani	283	284 ,, 286
ea Bone morago ga Epifani	230	231 ,, 232
ea Botlhano morago ga Epifani .	236	237 ,, 238
ea Borataro morago ga Epifani .	239	240 ,, 241
Shontaga ea Mashome a a Shupañ	1	3 ,, 233
ea Mashome a Marataro	4	7 ,, 10
ea Mashome a Matlhano	11	13 ,, 14
Shontaga ea ntlha ea Mashome a Mane	19	21 ,, 22
ea bobeli ea Mashome a Mane	28	31 ,, 34
ea boraro ea Mashome a Mane .	36	38 ,, 40
ea bone ea Mashome a Mane	44	46 ,, 50
ea botlhano ea Mashome a Mane .	54	56 ,, 57
Shontaga e e pele ga Paseka	61	64 ,, 65
Tsatsi ya Paseka	66	68 ,, 70
Shontaga ea Ntlha morago ga Paseka	85	87 ,, 88
ea Bobeli morago ga Paseka	89	90 ,, 91
ea Boraro morago ga Paseka	93	95 ,, 97
ea Bone morago ga Paseka	99	101 ,, 102
ea Botlhano morago ga Paseka .	104	105 ,, 107
Shontaga e e morago ga Tsatsi ya Tlhatlogo .	112	114 ,, 115
Tsatsi ya Pentekosta	109	252 ,, 314

Digitized by Google

		Ka Mosho.	Maitsibooa.		
		Tsebe ea	Tsebe ea. 16 kgono ea 1-3		
Shontaga	ea Teriniti	250			
	ea Ntlha morago ga Teriniti	116	118 ,, 119		
	ea Bobeli morago ga Teriniti	122	123 ,, 126		
	ea Boraro morago ga Teriniti	133	135 ,, 136		
	ea Bone morago ga Teriniti	140	141 ,, 130		
	ea Botlhano morago ga Teriniti .	143	144 ,, 146		
<del></del>	ea Borataro morago ga Teriniti .	151	155 ,, 157		
	ea Boshupa morago ga Teriniti .	160	162 ,, 163		
	ea Bofera-mebeli morago ga Teriniti	166	167 ,, 168		
	ea Bofera-moñoe morago ga Teriniti	175	177 ,, 178		
	ea Leshome morago ga Teriniti .	179	181 ,, 183		
	ea 11 morago ga Teriniti	185	188 ,, 189		
	ea 12 morago ga Teriniti	191	195 ,, 196		
	ea 13 morago ga Teriniti	198	200 ,, 202		
	ea 14 morago ga Teriniti	204	206 ,, 209		
	ea 15 morago ga Teriniti	210	213 ,, 217		
	ea 16 morago ga Teriniti	220	224 ,, 226		
	ea 17 morago ga Teriniti	289	291 ,, 294		
	ea 18 morago ga Teriniti	296	304 ,, 306		
	ea 19 morago ga Teriniti	307	309 ,, 311		
	ea 20 morago ga Teriniti	312	315 ,, 317		
	ea 21 morago ga Teriniti	318	320 ,, 323		
	ea 22 morago ga Teriniti	326	328 ,, 331		
	ea 23 morago ga Teriniti	334	334 ,, 335		
	ea 24 morago ga Teriniti	336	337 ,, 338		
	ea 25 morago ga Teriniti	342	344 ,, 345		
	ea 26 morago ga Teriniti	347	348 ,, 350		
	ea 27 morago ga Teriniti	243	351 ,, 354		

# LIPALO TSE LI TLHOMECOEÑ MALATSI A A BOITSHEPHO.

					Ka Mosho.	Maitsibooa.
				Ť	Tsebe ea	Tsebe ea
Anterese Moitshephi .					276	284
				.	235	262
				.	251	251
				.	5	220
Yohane M. Moefangele.	_			. 1	78	250
Tsatsi ya Ba ba senañ Molato	•			.	293	356
Bogoera ya Kreste				.	15	108
Epifani					281	272
Tlhabologo ea Paulose M.	•	•	•		271	287
Ntlafaco ea Maria oa Kgareba	· ine	•	•		69	351
Mathiase M	•1110	•	·	:	134	253
Polelelo ea Mohumagali oa ro	ma	•	•	.	4	275
Boenstaga ea Melora		•	•	.	280	341
Mantaga e e pele ga Paseka		•	•		298	299
Tenestaga e e pele ga Paseka		:	:	.	300	301
Boenstaga e e pele ga Paseka		:	•	•	302	329
Tonteretaga e e pele ga Pasek					333	334
Fereitaga e e Molemo .		:	•	.	21	275
Efene ea Paseka	•	•	•	.	353	332
Mantaga mo Bekeñ ea Paseka	•	•	•	.	72	243
Tensetaga mo Bekeñ ea Pasek		:	•	.	210	315
Mareko M	La	•	•	.	283	303
	•		•	.	282	352
m .*. m		•	•		328	195
Tsatsi ya Tlhatlogo Mantaga mo Bekeñ ea Pentek			•	.	12	80
Mantaga mo Bekeñ ea Pente Tensetaga mo Bekeñ ea Pente			•	.	334	342
Barnabase M	KUS	Lit	•	•	113	346
Yohane M. Mokolobetsi	•	•	•	.	354	356
		•	•	.	305	352
			•	.	194	292
	•		•	•	31	110
	•	•	•	•	188	165
	•	•	•	•		330
	•	•	•	.	34	357
Luka M.	•	•	•	•	277	
	•	٠	•	.	257	288
Baitshephi botlhe	•	•	•	•	357	358

# LIPALO TSE LI MO BUKEN E.

Buka.	Kgaolo.	Liferese.	Tsebe.	Buka.	Kgaolo.	Liferese.	Tseb
enese	1 le 2	1-4	1	Ekesoto	15	1-22	72
	2	4	8		15 19	27	73 75
	3 4	1-11	4 5		20	1	76
	4	11-27	6		33	. 7	77
	5	1-6	7		40	١.	78
= .	в		7	Lipalo	11	16-31	80
<del></del> ,	7	1	8		18	1	81
	8		10	i —	14	1	83
	9 12	1-20	11	1	16 16	1-36 36	85
	13		13 14		17	1-12	87 88
•	14	17-20	360		20	1-14	89
	17	1	15		20	14 )	ı
	18		16		21	1-10	90
	' 19	1-12	18	l — ·	21	10	91
·	19	12	19		22	1	93
	21	1-22	20 21	l —	28 24	1	95
	22 23	1-20	21 22	Teuteronomi	1	1-19	97 98
	24	i	23	Teaceronomi	4	1-19	99
	25	19	27		4	23-41	101
	27	1-41	28		5		102
	27	41	30	l	6	1	104
	28	l	31		9		105
	29	1-29	32		10		107
<del></del> .	31 32	1-18	83 34		16 18	1-18 15	109
	37		36		28	15	iid
	39	1	38		30	1	112
	40		40	<b> </b>	33	1-12	113
	41	1	41		34	1.	114
	42	1	44	Yehoshoa	1		115
	48		46	ļ	3 4	7 1-15	116
- =	44 45		48 50		5	13	1
kesoto	1	1	52		6	1-21	118
	2		53	H	24	1 - 22. )	119
	2 8	i	54	Baatlholi	4	ľ	122
	5		56	II —	5		123
	6	1-14	57	l —	6	1-11	125
{	6 7	28 }	58	-	6	11	120
(	8	,	59	Rutha	7	ł	128
	9	1	61	1 Samuele		1	131
	10	1	64		2	1	132
= { = = =	11	1	65	II —	3		13
	12	1-29	6ರ		4	1-19	136
	12	29	68	-	8	l	138
	13 14	1-17	69 70		10	17	139
	1.4	I	, 10	11	12	1	140

# LIPALO TSE LI MO BUKEÑ E.

Buka.	Kgaolo.	Liferese.	Tsebe.	Buka.	Kgaolo.	Liferese.	Tseb
Samuele	13		141	Likao	15		241
	15	1-24	143	Moreri	11 le 12		243
	16 17		144 146	Sefela sa ga Solo- mone	2	10	243
	18		149	Yesaia	ĩ	10	245
	21		150		2		246
Samuele	1		151		4	2-6	248
	5 11		152		5 6	, ,,	248
	11	1-24	15 <b>3</b> 155		6	1-11 11	250 251
	15	1-21	156		7	10-17	251
·	18	1	157		9	1-8	251
Likgosi	_3		168	I I	11		252
	10	1-25	175		$\frac{22}{24}$	15	253
	11	1-15 26	177 178		24 25	1	254 255
	12	40	179		26		256
	13		181		28	5-19	257
	17		183		30	1-27	258
	18		185		32		260
	19		188 189	· -	<b>33</b> <b>3</b> 5	2-23	261
	21 22	1-41	191		38		262 263
Likgosi	2	1-16	194		40		264
	4	8-38	196		42		266
	5	i	198		43		268
	6	1-24	200		44		269
	6 7	24	201 202		49 49	1±13 13-24	271 272
	9		204		51	13-24	273
	10	1-32	206		52	7-13	275
	13		<b>20</b> 9		52	13 )	275
	18		210		53	<b> </b>	
	19 22		213		54 55		276 277
	23	1-31	$\frac{215}{217}$		57		278
Litiralo	21	1	160		58	1-13	280
	22		162		60	1	281
	28	1-21	163		61		282
:	29	1-9	165	_	62		283
Litiralo	29 1	9-29	166 1 <b>6</b> 7		65 66		284 286
	5		170	Yeremia	ĩ	1-11	287
	6		171	-	3	12-19	288
	1	1-5	174		5		289
<del></del>	24	15-23	220		22 26	0.10	291
sera.	36 1		$\frac{220}{222}$		31	8-16 1-18	292 293
	3	1	223		35	1-10	294
fehemia	1 le 2	1-9	224		36		296
	2	9	225	Likhutsafalo	1	1-15	298
	8		226		2	13	299
obo	$\frac{1}{2}$		228 229		3 3	1-34 34	300 301
	27		229 230		4	1-21	302
·	28		231	Esekiele	1	1-15	308
	29		232		2		804
	38		233	1 - 1	3	4-15	305
	42 42	1-7	235 235		13 14		306 307
ikao	42 1	'	236		18		309
	3		237		24	15-27	311
	8		238		34		312
	Ð		<b>2</b> 39		36	25	314

# LIPALO TSE LI MO BUKEÑ E.

Buka.	Kgaolo.	Liferese.	Tsebe.	Buka.	Kgaolo.	Liferese.	Tsebe.
Faniele	1 3		317	Yona	8		341
	3	1	318	<u> </u>	4		342
	4 5	1	820	Mika	4 le 5	1-8	342
	5	1	323	11	6	!!!	344
	6	1	826	IL —	7	1	345
	7	9	828	Nahume	1	! i	346
	9	20	829	Habakuke	2	1	347
	10	4	330		3	1 [	348
	12		831	Sefania	3	1 !	350
Hosea	5	8	332	Hagae	2 3 3 2 8	1-10	351
	G	1-4	334	Sekaria	8		352
	13	1-15	333		4		352
	14	1	384	H —	9		853
roele	2 3 3 5	21	334	Malaki	3 le 4	1	354
	3	9-21	335	Botlhale ya Solo-			
Amose	3		336	mone	3	1-10	357
	5		337	ii i	5	1-17	358
	9 1	l i	338	Botlhale ya Mo-			
ona			339	roa Sirake	38	1-15	357
	2		340	Baruke	4	21-31	356

# LIPALO TSA TESTAMENTE E KGOLOGOLO.

GENESE 1, LE 2 GO ISA FERE-SEÑ EA 4.

Shontaga ea Mashome a a Shupañ.

#### Ka Mosho.

Mo tshimologon Molimo o tlholile legolimo le lefatshe. <sup>2</sup> 'Me lefatshe le ne le tobekanye, le le lolëa, le lefifi ya nna golimo ga boteñ; 'me mooa oa Molimo oa tsamaea golimo ga <sup>3</sup> 'Me Molimo oa re, metse. A leseli le nne : 'me ga nna 4 'Me Molimo oa bona leseli. leseli gore le molemo: 'me Molimo oa kgaoganya leseli le lefifi. 5 'Me Molimo oa bitsa leseli Motshegare, le lefifi oa le bitsa Bosigo. 'Me ga nna maitsibooa, le gone ga nna mosho, letsatsi le le leñoe-fela.

6 'Me Molimo oa re, A go nne phuthologo mo gare ga metse, le gone a e kgaoganye metse le metse. 7 'Me Molimo oa lira phuthologo, le gone oa kgaoganya metse a a koa tlase ga phuthologo le metse a a koa golimo ga phuthologo: 'me ga nna yalo. 8 'Me Molimo oa bitsa phuthologo Legolimo. 'Me ga nna maitsibooa le gone ga nna mosho, letsatsi ya bobeli.

<sup>9</sup> 'Me Molimo oa re, A metse a a koa tlase ga legolimo a phutheloe mo feloñ go le goñoe, le gone a mmu o o omeletseñ o tlhage; 'me ga nna yalo. 10 'Me Molimo oa bitsa mmu o o omeletseñ Lefatshe: le phuthegelo ea metse oa e bitsa Maoatle: 'me Molimo oa bona gore go molemo. Molimo oa re, A lefatshe le melise boyañ, le morogo o o ntshañ peo kafa mothaleñ oa one, le setlhare se se uñoisañ louño, lo peo ea shone e leñ mo go lone, mo lefatshiñ : 'me ga nna yalo. 12 'Me lefatshe ya melisa boyañ, le morogo o o ntshañ peo kafa mothaleñ oa one, le setlhare se se uñoisañ louño, lo peo ea shone e leñ mo go lone, kafa mothaleñ oa shone: 'me Molimo oa bona 13 'Me ga gore go molemo. nna maitsibooa, le gone ga nna mosho, letsatsi ya boraro.

14 'Me Molimo oa re, A go nne maseli mo phuthologoñ ea legolimo go kgaoganya motshegare le bosigo, le gone a a nnele likao le lipaka, le malatsi, le linyaga: le gone a a nne maseli mo phuthologoñ ea legolimo go bonesetsa lefatshe: 'me ga <sup>16</sup> 'Me Molimo oa nna yalo. lira maseli a mabeli a magolo; leseli ye legolo gore le laole motshegare, le leseli ye lebotlana gore le laole bosigo, oa 17 'Me lira linaleli le cone. Molimo oa a baea mo phuthologoñ ea legolimo, gore a bonesetse lefatshe: 'me Molimo oa bona gore go molemo. 'Me ga nna maitsibooa, le gone ga nna mosho, letsatsi ya bone.

<sup>† 20</sup> 'Me Molimo oa re, A metse a ntshe segolo libopioa tse li tsamaeañ tse li tshelileñ, le gone a linonyane li fofe fa golimo ga lefatshe koa tlase ga phuthologo ea legolimo. 21 'Me Molimo oa tlhola maruarua a magolo, le sebopioa señoe le señoe se se tsamaeañ, se metse a se ntshitseñ segolo, kafa mothaleñ oa cone, le nonyane ñoe le ñoe kafa mothaleñ oa cone: 'me Molimo oa bona gore go <sup>22</sup> 'Me Molimo oa li molemo. tshegofatsa, oa re, Atañ, lo ntsifale, lo tlatse metse mo maoatleñ, le gone a linonyane li ntsifale mo lefatshiñ. 23 'Me ga nna maitsibooa le gone ga nna mosho, letsatsi ya botlhano.

<sup>24</sup> 'Me Molimo oa re, A lefatshe le ntshe sebopioa señoe le señoe kafa mothaleñ oa shone, likgomo, le tse li gagabañ, le pholofolo ea lefatshe

kafa mothaleñ oa eone: 'me ga nna yalo. 25 'Me Molimo oa lira pholofolo ea lefatshe kafa mothaleñ oa eone, le likgomo kafa mothaleñ oa cone, le señoe le señoe se se gagabañ mo lefatshiñ, kafa mothaleñ oa shone : 'me Molimo oa bona <sup>26</sup> 'Me Mogore go molemo. limo oa re, A re lireñ motho mo choanoñ ea rona, kafa sechoanchoñ sa rona: 'me a ba laole lithapi tsa leoatle, le linonyane tsa loapi, le likgomo, le lefatshe yotlhe, le segagabi señoe le señoe se se gagabañ <sup>27</sup> 'Me Molimo mo lefatshiñ. oa tlhola motho mo choanoñ ea one ea sebele, mo choanoñ ea Molimo oa mo tlhola; nna le tshali oa ba tlhola. Molimo oa ba tshegofatsa: Molimo oa baraea, oare, Atañ, lo ntsifale, lo tlatse lefatshe, lo le fenye; le gone lo laole litlhapi tsa lefatshe, le linonyane tsa loapi, le señoe le señoe se se tshelileñ se se tsamaeañ mo lefatshiñ. Molimo oa re, Bonañ, ke lo neile morogo moñoe le moñoe o o ntshañ peo, o o golimo ga lefatshe yotlhe, le setlhare señoe le señoe, se louño loa setlhare lo lo nañ le peo lo leñ mo go shone; se nne seyo sa lona: 30 le gone ke neile pholofolo ñoe le ñoe ea lefatshe, le nonyane ñoe le ñoe ea loapi, le señoe le señoe se se gagabañ mo lefatshiñ, se botshelo bo leñ mo go shone, morogo moñoe le moñoe o motala go se ya: 'me ga nna yalo.

Molimo oa bona señoe le señoe se o se lirileñ, 'me bonañ se ne se le molemo thata. ga nna maitsibooa, le gone ga nna mosho, letsatsi ya bora-2 'Me legolimo le lefatshe tsa liragalioa, le lilo <sup>2</sup> 'Me ka lecotlhe tsa cone. tsatsi ya boshupa Molimo oa khutlisa tiro ea one e o e lirileñ; 'me oa itapolosa ka letsatsi ya boshupa mo tiroñ ea one eotlhe e o e lirileñ. Molimo oa tshegofatsa letsatsi ya boshupa, oa le itshephisa: ka gonne ka yone o itapolositse mo tiron ea one eotlhe e Molimo o e tlholileñ oa e lira.

GENESE 2. FERESE EA 4. Shontaga ea Mashome a a shupañ.

#### Maitsibooa.

Tse ke litlholego tsa legolimo le lefatshe motlhañ go li tlholoañ, ka letsatsi ye Mo-RENA Molimo o lirileñ lefatshe le legolimo ka yone. go no go ese go nne setlhomo sepe sa naga mo lefatshiñ, le gone go no go ese go tlhoge morogo ope: gonne Morena Molimo o na a ese a nesetse pula mo lefatshiñ, le gone go no go sena motho ope go lema mmu; 6'me ga tlhatloga mouane mo lefatshiñ, oa nosa mmu 7 'Me Morena Molimo o na a bopa motho ka lorole loa mmu, a bululela mo marofeñ a linko tsa gagoe mooa oa botshelo; 'me motho a lirega mooa o o tshelileñ. 8 'Me Mo-RENA Molimo a tlhoma tshimo ntlheñ ea botlhaba-tsatsi, mo Etena; a baea motho eo o 'mopileñ mo go eone. 9'Me Mo-RENA Molimo a tlhogisa mo mmuñ setlhare señoe le señoe se sentle mo ponoñ, se molemo go yeoa; le setlhare sa botshelo le shone mo gare ga tshimo, le setlhare sa kico ea molemo le ea boshula. 10 'Me ga coa noka mo Etena go nosa tshimo; go coa gone ea kgaogana, ea nna linoka li le nne. 11 Leina ya ea ntlha ke Pishona; ke eone e e likanyetsañ lefatshe yotlhe ya Hafila, fa gauta e leñ gone; 12'me gauta ea lefatshe yeo e molemo ; go na le beteleume le lencoè ya shohama <sup>13</sup> 'Me leina ya noka ea bobeli ke Gihona: ke eone e e likanyetsañ lefatshe yotlhe ya Kushe. 14 'Me leina ya noka ea boraro ke Hitekele: ke eone e e elelañ koa pele ga 'Me noka ea bone ke Asiria. Euferate. 15 'Me Morena Molimo a tsaea motho, a 'maea mo tshimoñ ea Etena go e lirela le go e tshegetsa. 16 'Me Morena Molimo a laola motho, a re,O ka ya fela setlhare señoe le señoe sa tshimo; 17 faese setlhare sa kico ea molemo le ea boshula, o se ka oa se ya: gonne ka letsatsi ye o se yañ ka yone rure o tla shoa.

† 18 'Me Morena Molimo a re, Ga go molemo gore motho a nne a le esi; ke tla mo lirela thusho e e mo choanetseñ. 19 'Me Morena Molimo a bopa

pholofolo ñoe le ñoe ea naga, go coa mo mmuñ, le nonyane noe le noe ea loapi: a li lere mo go Atamo go bona kafa o tla li bitsañ ka gone: 'me se Atamo o se bilitseñ sebopioa señoe le señoe, se e ne e le leina va shone. 20 'Me Atamo a sha likgomo cotlhe, le linonyane tsa loapi, le pholofolo ñoe le ñoe ea naga maina; 'me Atamo go se ka go bonoa mothusi eo o mo choanetseñ. 21 'Me Morena Molimo Atamo, 'me thulametsa robala; 'me a tsaea loñoe loa likgopo tsa gagoe, a ba a kopanya nama mo bakeñ sa eone: 22 'me logopo lo Morena Molimo o lo ntshitseñ mo monneñ, a bopa mosali ka lone, a mo lere mo monneñ. <sup>23</sup> 'Me Atamo a re, Yanoñ se ke lesapo ya marapo a me, le nama ea nama ea me: o tla bilioa Mosali, ka gonne a ntshicoe mo Monneñ. gone monna o tla tlogelañ 'ragoe le 'magoe, a ñaparele mosali oa gagoe: 'me e nne 25 'Me nama e le ñoe fela. ba bo ba sa ikatega, monna le mosali oa gagoe, ba se na litlhoñ.

GENESE 3.

Shontaga ea Mashome a Marataro.

Ka Mosho.

Polelelo ea ga Maria eo o tshego oa Kgarebane. Ka Mosho.—Liferese 1-16.

'ME noga ea bo e le bofere-

fere go feta sebopioa señoe sa naga se Morena Molimo o se lirileñ. 'Me ea raea mosali, ea re, A rure Molimo o rile, Lo se ka loa ya litlhare cotlhe tsa tshimo? 2'Me mosali a raea noga, a re, Re ka ya louño loa litlhare tsa tshimo: <sup>3</sup> 'me louño loa setlhare se se mo gare ga tshimo, Molimo o rile, Lo se ka loa lo ya, le gone lo se ka loa lo ama, gore ese ere kgono loa shoa. 4 'Me noga ea raea mosali, ea re, Amarure ga lo nka lo shoa: <sup>5</sup> gonne Molimo o itse gore motlhañ goo lo lo yañ, matlho a lona a tla bululoga, le gone lo tla nna yaka Molimo, lo itse molemo le boshula. erile mosali a bona gore setlhare se molemo go yeoa, le gore se sentle mo matlhoñ, le gore ke setlhare se se eletsegañ go tlhaletsha motho, a tsaea louño loa shone, a ya; le gone a lo naea monna oa gagoe, a na nae, 'me a ya. <sup>7</sup> 'Me matlho a bone boobeli a bululoga, ba itse fa ba sa ikatega; 'me ba rokaganya matlhare a lifeige, ba itirela licoalo. 8 'Me ba utloa lencoé ya Morena Molimo a tsamaea mo tshimoñ ka phefo ea maitsibooa: 'me Atamo le mosali oa gagoe ba iphitlha mo ponoñ ea Morena Molimo mo litlharen tsa tshimo. 9 'Me Morena Molimo a bitsa Atamo, a mo raea, a re, O fa kae? 10 'Me a re, Ke ne ka utloa lencoé ya gago mo tshimoñ, 'me ka boifa ka gonne ga kea ikatega; 'me

ka iphitlha. 11 'Me a re, O bolelecoe e mañ gore ga oa ikatega? A ga oa ka oa ya setlhare se ke se go laoletseñ gore o se ka oa se ya? 12 'Me monna a re. Mosali eo o mo nneileñ gore ke ne nae, ene o na a nnaea loa setlhare, 'me ka ya. 13'Me Morena Molimo a raea mosali, a re, Eñ se o se lirileñ ? 'Me mosali a re, Ke ne ka tsielioa ke noga, 'me ka † 14 'Me Morena Molimo a raea noga, a re, Ka gonne o lirile seo se, o hutsegile go feta likgomo cotlhe, le go feta pholofolo ñoe le ñoe ea naga; o tla tsamaea ka mpa ea gago, o ye lorole ka malatsi otlhe a botshelo ya gago; le gone ke tla baea letlhoo gare ga gago le mosali, le gare ga peo ea gago le peo ea gagoe; ene o tla kgoba tlhogo ea gago, 'me o tla kgoba serethe sa gagoe. <sup>16</sup> 'Me a raea mosali, a re, Ke tla ntsifatsa bohutsana ya gago le go ithoala ga gago thata; o tla bona bana ka bohutsana; 'me keleco ea gago e tla nna mo monneñ oa gago, 'me o tla go busa. 17 'Me a raea Atamo, a re, Ka gonne o utloile lencoé ya mosali oa gago; o yele setlhare se ke se go laoletseñ, ka re, O se ka oa se ya: mmu o hutsegile ka ntlha ea gago; o tla ya mo go one ka letsapa ka malatsi otlhe a botshelo ya gago; 18 o tla go tlhogisetsa 'mitloa le litlhahunyele; 'me o tla ya morogo oa naga; <sup>19</sup> o tla ya bogobe ka mhuhuco oa sefatlhogo sa gago, go tsamaea

o boela mo mmuñ; gonne o chocoe mo go one; gonne o lorole, le gone o tla boela mo loroleñ. <sup>20</sup> 'Me Atamo a sha mosali oa gagoe leina ya Efa; ka gonne ke 'ma-batsheli botlhe. <sup>21</sup> 'Me Morena Molimo a lirela Atamo le mosali oa gagoe likobo tsa matlalo, a ba apesa.

<sup>22</sup> 'Me Morena Molimo a re, Bonañ, motho o liregile yaka moñoe oa rona, go itse molemo le boshula; 'me yanoñ, gore ese ere kgotsa a ntsha lecogo ya gagoe, a tsaea setlhare sa botshelo, a se ya, a tshelela rure: 28 ke gone Morena Molimo o mo ntshitseñ mo tshimoñ ea Etena, go lema mmu o o na a chocoe mo go one. <sup>24</sup> 'Me a leleka motho; a baea Licerobime mo ntlheñ ea botlhaba-tsatsi ea tshimo ea Etena, le chaka ea kgabo e e menogelañ ntlheñ cotlhe, tshegetsa tsela ea setlhare sa botshelo.

GENESE 4, 1-11.
Tsatsi ya ga Setefane
Moitshephi.

Ka Mosho.

'Me Atamo o na a itse Efa, mosali oa gagoe; 'me a ithoala, a bona Kaene, a re, Ke bonye monna ka thusho ea Morena. 2'Me a ba a bona monnaoe Abele. 'Me Abele e ne e le molisa oa linku, 'me Kaene ene e ne e le molemi oa mmu. 3'Me erile malatsi a mantsi a sena go

feta, Kaene a lere louño loa mmu go ntshetsa Morena. <sup>4</sup> Le ene Abele a lere maitibolo a lecomane ya gagoe, le 'Me Morena mafura a one. a tlhokomela Abele le sentsheco sa gagoe: 5'me ga a ka a tlhokomela Kaene le sentsheco sa gagoe. 'Me Kaene a gakatsega thata, le sefatlhogo sa gagoe sa befa. 6'Me Morena a raea Kaene, a re. O gakaletseñ? le gone sefatlhogo sa gago se befetseñ? 7 Ere fa o lira sentle, a ga o nko o amogelesega? 'me fa o sa lire sentle, sebe se laletse fa moyakoñ: 'me keleco ea gagoe e tla go nnela, le gone o tla 8'Me Kaene a bua le Abele monnaoe. 'Me erile ka ba le koa nageñ, Kaene a cogela Abele monnaoe, a 'mo-<sup>9</sup> 'Me Morena a raea Kaene, a re, Abele monnao 'Me a re, Ga ke itse: o kae? a ke molisi oa ga nnake? <sup>10</sup> 'Me a re, O lirileñ ? lencoé ya mali a ga monnao le biletsa mo go nna mo mmuñ.

#### GENESE 4, 11.

<sup>11</sup> Ke gone o hutsegileñ mo mmuñ, o o atlhamololetseñ molomo oa one go chola mali a ga monnao ka lecogo ya gago: <sup>12</sup> etlare o lema mmu, o se ka oa tlhola o go ntshetsa bonatla ya one; o tla nna motshabi le mokgarakgatshegi mo lefatshiñ. <sup>13</sup> Me Kaene a raea Morena, a re, Koatlhao ea me e kgolo go feta kafa nka e ichokelañ ka gone. <sup>14</sup> Bona, o ntelekile gompieno mo sefatlhogoñ sa lefatshe; le gone ke tla fitlhega mo sefatlhogoñ sa gago; ke nne motshabi le mokgarakgatshegi mo lefatshiñ; le gone go tla lirala, gore lefaele manman eo o mponañ a mpolaee. Morena a mo raea, a re, Ke gone lefaele mañmañ eo o bolaeañ Kaene, o tla boshulosioa gashupa. 'Me Morena a baea lochoao mo go Kaene, gore ese ere kgotsa moñoe a 'mona a 'molaea.

<sup>16</sup> 'Me Kaene a coa fa pele ga Morena, a nna mo fatshiñ ya Noto, ntlheñ ea botlhaba-<sup>17</sup> 'Me Katsatsi ea Etena. ene a itse mosali oa gagoe; 'me a ithoala, a bona Enoke: 'me a aga motse, a shelelela motse ka leina ya ga moroaoe 18 'Me Irate a tsale-Enoke. loa Enoke: 'me Irate a tsala Mehuyaele: 'me Mehuyaele a tsala Methusaele: 'me Metsala thusaele a Lameka. <sup>19</sup>'Me Lameka a itseela basali ba le babeli : leina ya eo moñoe e ne e le Atahe, le leina ya eo moñoe e ne e le Silahe. <sup>20</sup> 'Me Atahe a bona Yabale, eo e ne e le 'rabo ba ba nnañ mo litenteñ, ba na le likgomo. <sup>21</sup> 'Me leina ya ga monnaoe e ne e le Yubale: ene e ne e le ra botlhe ba ba letsañ harepa le phala. <sup>22</sup> 'Me Silahe le ene a bona Tubale-kaene, mothuli oa señoe le señoe se se segañ sa kgotlho le sa tshipi: 'me kgantsalia Tubale-kaene e ne

e le Naamahe. <sup>23</sup>'Me Lameka o na a raea basali ba gagoe, a re, Atahe le Silahe, utloañ lencoé ya me; lona basali ba ga Lameka, lo reetse puo ea me: gonne ke bolaile monna ka gonne a mphuntse, le lekau ka gonne a ntiteile. <sup>24</sup> Fa Kaene a tla boshulosioa ga shupa, kaitsane Lameka gamashome a a shupañ.

25 'Me Atamo a ba a itse mosali oa gagoe, 'me a bona mosimane, a mo sha leina ya Sethe: gonne a re, Molimo o mpeetse peo e ñoe gape mo bakeñ sa ga Abele, eo o bolailoeñ ke Kaene. <sup>26</sup> 'Me Sethe le ene a tsaleloa mosimane; a mo sha leina ya Enoshe; elirañ gone batho ba simololañ go biletsa mo leineñ ya Morena.

#### GENESE 5, 1-6.

E ke eone buka ea litshika tsa ga Atamo. Ka letsatsi ye Molimo o tlholileñ motho ka yene, oa mo lira ka sechoano sa Molimo; <sup>2</sup> oa ba tlhola nna le tshali, oa ba tshegofatsa, oa ba sha leina ya Atamo, motlhañ goo ba tlholegañ. <sup>3</sup>'Me Atamo o na a tshela linyaga li le lekgolo le na le mashomo a le mararo, a tsala ñoana mo sechoanoñ sa gagoe sa sebele, a mo sha leina va Sethe: 4'me malatsi a ga Atamo, a sena go tsala Sethe, e ne e le a makgolo a roba 'meli, a ba a tsala tshimane le tsetsana. <sup>5</sup> 'Me malatsi otlhe a Atamo o na a tshela ka one e ne e le linyaga li le makgolo a roba moñoe a na le mashome a le mararo; 'me a shoa.

#### GENESE 6.

Shontaga ea Mashome a Marataro.

#### Maitsibooa.

'ME erile batho ba simolola go ntsifala mo lefatshiñ. 'me ba tsaleloa tsetsana, <sup>2</sup> bomoroa Molimo ba bona bomoroalia batho gore ba bantle: 'me ba itseela basali mo go botlhe ba ba ba itlhophetseñ. 3'Me Morena a re, Mooa oa me ga o nka o ganelela rure le motho, ka gonne le gone ke nama: lefagontseyalo malatsi a gagoe a tla nna linyaga li le lekgolo le na le mashome a le mabeli. <sup>4</sup>Go no go na le liganka mo lefatshiñ ka metlha eeo; le gone morago ga moo, eare bomoroa Molimo ba tsena mo go bomoroalia batho 'me ba ba tsalela bana: bao e ne e le banna ba ba thata ba bogologolo, banna ba ba itsegeñ. 5'Me Morena a bona gore boleo ya motho bo bogolo mo lefatshiñ, le gore boitlhomo boñoe le boñoe ya megopolo ea pelo ea gagoe bo boshula fela ka metlha. 6'Me Morena a ikoatlhaea ka gonne a lirile motho mo lefatshiñ, le gone ga mo tlhaba pelo. 7'Me Morena a re, Ke tla nyeletsa motho eo ke mo tlholileñ mo sefatlhogoñ sa lefatshe; go simolola ka motho go isa koa kgomuñ, le se se gagabañ, le nonyane ea loapi; gonne ke ikoatlhaea ka gonne ke li lirile. 8'Me Noe a bona choaro mo matlhoñ a MORENA.

<sup>† 9</sup> Ke cone litshika tsa ga Noe. Noe e ne e le mosiami, a itekanetse mo litshiken tsa gagoe; 'me Noe a tsamaea le <sup>10</sup> 'Me Noe a tsala basimane ba le bararo, bo Sheme, le Hame, le Yafeta. <sup>11</sup>'Me lefatshe le ne le bolile fa pele ga Molimo, le gone tshenvo e ne e tletse ka lefa-12 'Me Molimo oa bona lefatshe, 'me bonañ, le ne le bolile; gonne nama eotlhe e ne e bolisitse tsela ea eone mo lefatshiñ. <sup>18</sup>'Me Molimo oa raea Noe, oa re, Bokhutlo ya nama eotlhe bo tsile fa pele ga me; gonne lefatshe le tletse tshenyo ka bone; 'me bona, ke tla ba nyeletsa le lefa-<sup>14</sup> Itirele areke ka likgon tsa gofera; o tla lira likamore mo arekeñ, o e kabe koa ntle le mo teñ ka boka. 15'Me mo ke kafa o tla e lirañ ka gone; bolele ya areke bo nne likubeta li le makgolo a le mararo, le boatlhamo ya eone likubeta li le mashome a le matlhano, le bogolimo ya eone likubeta li le mashome a le mararo. lire lecofa mo arekeñ, o e shoetse koa golimo ka kubeta e le ñoe-fela, 'me o bee moyako oa areke mo lotlhakoreñ loa eone: o e lire ka tlhatlagano ea koa tlase le ea fa gare le ea koa golimo. 17 'Me nna, bona, ke lere moroalela oa metse mo lefatshiñ, go nyeletsa nama eotlhe, e mooa oa botshelo o leñ mo go eone, fa tlase ga legolimo: señoe le señoe se se mo lefatshiñ se tla 18'Me ke tla tlhomamisa kgolagano ea me le oena ; 'me o tla tsena mo arekeñ, oena, o na le bomoroao, le mosali oa gago, le basali ba <sup>19</sup>'Me o lére mo bomoroao. areken li le peli tsa mothale monoe le monoe tsa tse li tshelileñ tsa nama eotlhe, gore li ne nao, o li tshelise; e nne nna le tshali. 20 Li le peli tsa mothale moñoe le monoe li tla tla mo go oena, gore o li tshelise, tsa linonyane kafa mothaleñ oa cone, le tsa likgomo kafa mothaleñ oa cone, le tsa señoe le señoe se se gagabañ tsa lefa-<sup>21</sup> 'Me o itseele liyo tshe. cotlhe tse li yeoañ, o li iphuthelele; 'me li tla nna liyo tsa gago le tsa cone. <sup>22</sup> Noe o na a lira yalo; kafa go cotlhe tse Molimo o no oa li mo laolela, a lira valo.

#### GENESE 7.

'ME MORENA a raea Noe, a re, Tsena mo arekeñ, oena le ba ntlo ea gago botlhe; gonne oena ke go bonye o siame fa pele ga me mo losikeñ lo.

2 Itseele li shupa le li shupa, nna le tshali, tsa likgomo cotlhe

tse li itshekileñ; le li le peli, nna le tshali, tsa tse li sa itshekañ; le li shupa tsa linonyane tsa loapi, nna le tshali: gore peo e bolokege e tshelile mo sefatlhogoñ sa lefatshe yotlhe. 4 Gonne etlare malatsi a shupa a sena go feta, ke nesetse lefatshe pula ka malatsi a le mashome mane le masigo a le mashome mane: 'me ke tla nyeletsa señoe le señoe se se tshelileñ mo sefatlhogon sa lefatshe. 5 'Me Noe a lira kafa go cotlhe tse Morena o na a li mo laolela.

6 'Me erile moroalela oa metse o le mo lefatshiñ. Noe a bo a le linyaga li le makgolo a le marataro. 7 'Me Noe a tsena mo arekeñ, a na le bomoroace, le mosali ca gagoe, le basali ba bomoroace, ka ntlha ea metse a moroalela. <sup>8</sup> Ga tsena mo go Noe mo arekeñ bobeli le bobeli ya likgomo tse li itshekileñ, le ya tse li sa itshekañ, le ya linonyane, le ya señoe le señoe se se gagabañ fa fatshe, 9 nna le tshali, yaka Molimo o no oa laolela Noe. 10 'Me erile malatsi a a shupañ a sena go feta, metse a moroalela a bo a le mo lefatshiñ. 11 Ka ñoaga oa makgolo a marataro oa botshelo ya ga Noe, ka kgoeli ea bobeli, ka tsatsi ya leshome ye le meco e e shupañ ya kgoeli, ka letsatsi yeo ka yosi, mecoeli eotlhe ea boteñ yo bogolo ea phunyega, le marofa a legolimo a bulega. 12 'Me pula ea nela lefatshe ka ma-

latsi a le mashome a le mane le masigo a le mashome a le mane. 18 Ka tsatsi yeo ka yosi, ga tsena mo arekeñ bo Noe, le Sheme, le Hame, le Yafeta, bomoroa Noe, ba na le mosali oa ga Noe, le basali ba bararo ba bomoroa Noe; 14 bone, le se se tshelileñ señoe le señoe kafa mothaleñ oa shone, le likgomo cotlhe kafa mothaleñ oa cone, le señoe le señoe se se gagabañ fa fatshe kafa mothaleñ oa shone, le nonyane ñoe le ñoe kafa mothaleñ oa eone, nonyane ñoe le ñoe ea mothale moñoe le moñoe. 15 'Me tsa tsena mo go Noe mo arekeñ, bobeli le bobeli ya nama eotlhe e mooa oa botshelo o leñ mo go eone. 16 'Me tse li ne tsa tsena, tsa tsena nna le tshali tsa nama eotlhe, yaka Molimo o no oa mo laolela: 'me Morena a mo coalela teñ. 17 'Me moroalela oa nna mo lefatshiñ ka malatsi a le mashome a le mane; 'me metse a totafala, a kokomosa areke, 'me ea kokomoga golimo ga lefatshe. 18 'Me metse a fenya, a totafala thata mo lefatshiñ; 'me areke ea tsamaea mo sefatlhogoñ sa metse. 19 'Me metse a fenya thata mo lefatshiñ; 'me maye otlhe a matelele a a koa tlase ga legolimo yotlhe a bicoa. <sup>20</sup> Metse a fenya golimo ga lefatshe go fitlhela likubeta li leshome le meco metlhano; 'me maye a bicoa. nama eotlhe ea shoa e e tsa-

maeañ mo lefatshiñ, linonyane, le likgomo, le lipholofolo, le ligagabi cotlhe tse li gagabañ fa fatshe, le motho moñoe le moñoe: cotlhe tse mooa oa botshelo o leñ mo marofeñ a cone, cotlhe tse li mo lefatshiñ, li ne tsa shoa. 23 'Me señoe le señoe se se tshelileñ se se mo sefatlhogoñ sa lefatshe sa nyelelioa, motho, le kgomo, le se se gagabañ, le nonyane ea legolimo; tsa nyelelioa mo lefatshiñ: ga sala Noe a le esi, le ba o nañ nabo <sup>24</sup> 'Me metse a mo arekeñ. fenya mo lefatshiñ ka malatsi a le lekgolo a na le mashome a le matlhano.

#### GENESE 8.

Shontaga ea Mashome a Marataro.

#### Maitsibooa (2).

'Me Molimo oa gopola Noe, le tse li tshelilen cotlhe, le likgomo cotlhe tse o nañ naco mo arekeñ: 'me Molimo oa fokisetsa phefo golimo ga lefatshe, 'me metse a notlega; <sup>2</sup> le eone mecoeli ea boteñ le marofa a legolimo a kayoa, le pula e e coañ koa legolimoñ ea kgorelelioa; <sup>3</sup> 'me metse a nna a booa koa lefatshiñ : 'me erile malatsi a le lekgolo le na le mashome a le matlhano a sena go feta metse a ñotla-4 'Me areke ea ema mo mayeñ a Ararate ka kgoeli ea boshupa, ka letsatsi ya leshome ye le meco e e shupañ. 5'Me

metse a nna a ñotlafala go fitlhela kgoeli ea leshome : ka kgoeli ea leshome, ka letsatsi ya ntlha ya kgoeli, litlhora tsa maye tsa bonoa. erile malatsi a le mashome a le mane a sena go feta, · Noe a bula lecofa ya areke ye o na a le lira: 7'me a ntsha mofukubu, oa nna oa booa-booa, ga tsamaea metse a cha mo lefatshiñ. ntsha lephöi, go coa mo go ene, gore a bone fa metse a ñotlegile mo sefatlhogoñ lefatshe; 9'me lephöi le se ka ya bonela mo pato lonao loa yone e ka ikhutsañ gone, ya boela mo go ene mo arekeñ, gonne metse a ne a le mo sefatlhogoñ sa lefatshe yotlhe: 'me a ntsha lecogo ya gagoe, a le chola, a le tseela mo go ene mo arekeñ. 10 'Me a nna a iketla malatsi a mañoe a shupa; 'me a ba a ntsha lephöi gape mo arekeñ ; 11 'me lephöi ya boela mo go ene maitsibooa; 'me bonañ le na le letlhare ya motlhoare ye le le khumotseñ mo molomoñ oa yone: yalo Noe a itse gore metse a ñotlafetse mo lefa-12 'Me a nna a iketla tshiñ. malatsi a mañoe a shupa; a ba a ntsha lephöi; 'me le se ka ya ba ya boela mo go ene. 13 'Me erile ka ñoaga ca makgolo a marataro a a nañ le o moñoe-fela, ka kgoeli ea ntlha, le ka tsatsi ya ntlha ya kgoeli, metse a ne a chele mo lefatshiñ : 'me Noe a tlosa sekhurumelo sa areke, a leba,

'me bonañ sefatlhogo sa lefatshe se ne se omeletse. <sup>14</sup> 'Me ka kgoeli ea bobeli, ka tsatsi ya mashome a mabeli a meco e e shupañ ya kgoeli, lefatshe ya bo le omeletse.

<sup>‡ 15</sup> 'Me Molimo oa raea Noe, oa re, Coa mo arekeñ, oena le mosali oa gago, le bomoroao, le basali ba bomoroao. 16 Coa. le señoe le señoe se se tshelileñ se o nañ nasho sa nama eotlhe, sa linonyane le likgomo, le segagabi señoe le señoe se se gagabañ fa fatshe; gore li tsale thata mo lefatshiñ, li ate, li ntsifale mo lefatshiñ. <sup>18</sup> 'Me Noe a coa, a na le bomoroace, le mosali ca gagoe, le basali ba bomoroace : kgomo noe le noe, le senoe le senoe se se gagabañ, le nonyane ñoe le ñoe, cotlhe fela tse li tsamaeañ mo lefatshiñ, kafa licoñ tsa cone, tsa coa mo arekeñ. <sup>20</sup> 'Me Noe a agela Morena aletare; a tsaea mo likgomuñ cotlhe tse li itshekilen, le mo linonyaneñ cotlhe tse li itshekilen, a ntshetsa lintsheco tse 21 'Me li fisioañ mo aletareñ. Morena a nkgeloa lonkgo lo lo monate; Morena a ithaea mo peluñ, a re. Ga nka ke ba ke hutsa lefatshe ka ntlha ea motho, gonne boitlhomo ya pelo ea motho bo boshula le mo bokauñ ya gagoe; le gone ga nka ke bake itaea señoe le señoe se se tshelileñ, yaka ke lirile. <sup>22</sup> Esale ka lefatshe le ntse, nako ea go yala le ea go roba, le letsilili le mogote, le selemo le mariga, le motshegare le bosigo ga li nka li khutla.

#### GENESE 9.

Shontaga ea Mashome a Matlhano.

#### Ka Mosho.

'ME Molimo oa tshegofatsa Noe le bomoroace, ca ba raea, oa re, Atañ, lo ntsifale, lo tlale ka lefatshe. 2'Me a poifo ea lona le go lo tshaba li nne mo sebataneñ señoe le señoe sa lefatshe, le mo nonyaneñ ñoe le ñoe ea loapi, le mo go cotlhe tse li tsamaeañ mo lefatshiñ, le mo litlhapiñ cotlhe tsa leoatle; li neecoe mo mabogoñ a lona. 3 Señoe le señoe se se tsamaeañ se se tshelileñ se tla nna liyo tsa lona ; fela yaka morogo o motala, ke lo neile lilo cotlhe. 4 'Me nama e e nañ le botshelo ya eone, eleñ mali a eone, lo se ka loa e ya. <sup>5</sup> 'Me rure mali a lona, a matshelo a lona, ke tla a lopa; mo cogoñ ya sebatana señoe le señoe ke tla a lopa; le mo cogoñ ya motho, eleñ mo lecogoñ ya ñoana-'ragoe moñoe le moñoe ke tla lopa botshelo ya motho. <sup>6</sup> Lefaele mañmañ eo o chololañ mali a motho, mali a gagoe a tla chololoa ke motho: gonne mo sechoanoñ Molimo o lirile motho. 7 'Me lona, atañ lo ntsifale; lo ate thata mo lefatshiñ, lo tlale mo go yone.

<sup>‡ 8</sup> 'Me Molimo oa raea Noe, a na le bomoroaoe, oa re, <sup>9</sup> Bo-

nañ, nna ke tlhomamisa kgolagano ea me le lona le peo ea lona fularoñ sa lona, 10 le sebopioa señoe le señoe se se tshelilen se lo nan nasho, le linonyane, le likgomo, le pholofolo ñoe le ñoe ea lefatshe e lo nañ naeo; le cotlhe tse li coan mo arekeñ, eleñ sebatana señoe le <sup>11</sup> 'Me ke señoe sa lefatshe. tla tlhomamisa kgolagano ea me le lona ; le gone ga go nka go tlhola go kgaoloa nama eotlhe ka metse a moroalela; le gone ga go nka go tlhola go nna moroalela go senya lefatshe. 12 'Me Molimo oa re, Se ke sekao sa kgolagano e ke e lirañ fa gare ga me le lona, le sebopioa señoe le señoe se se tshelileñ se lo nañ nasho, go isa litshikeñ tse li nnetseñ rure: <sup>18</sup> ke beile motshe-oa-balimo oa me mo maruñ, 'me o tla nna sekao sa kgolagano fa gare ga me le lefatshe. 14 'Meetlare kelere leru golimo ga lefatshe, motshe-oa-balimo o bonale mo leruñ, le gone ke gopole kgolagano ea me, e e fa gare ga me le lona le sebopioa señoe le señoe se se tshelileñ sa nama eotlhe; 15 'me metse ga a nka a tlhola a nna moroalela go nye-16 'Me mole**tsa nama e**otlhe. tshe-oa-balimo o tla nna mo leruñ : 'me ke tla o leba, gore ke gakologeloe kgolagano e e nnetseñ rure e e fa gare ga Molimo le sebopioa señoe le señoe se se tshelileñ se se mo lefatshiñ. <sup>17</sup> 'Me Molimo oa raea Noe, oa re, Se ke sekao sa kgolagano e ke e tlhomamisitseñ fa gare ga me le nama eotlhe e e mo lefatshiñ.

18 'Me bomoroa Noe, ba ba ne ba coa mo lefatshiñ, e ne e le bo Sheme, le Hame, le Yafeta: 'me Hame ke ene 'ragoe Kanane. 19 Bao ba bararo e ne e le bomoroa Noe: 'me lefatshe yotlhe ya tlala-tlala batho ka bone.

GENESE 11, 1-10.

Mantaga e e mo bekeñ ea Pentekosta,

Ka Mosho.

'ME lefatshe yotlhe le ne le na le molomo o le moñoe-fela le puo e le ñoe-fela. 2'Me ba etela koa ntlheñ ea botlhabatsatsi, ba fitlhela motlhaba mo lefatshiñ ya Shinare ; 'me ba nna gone. <sup>3</sup>'Me ba raana, ba re, Ntloñ, a re bopeñ makōte, re a besetse rure. 'Me ba na le makote mo bakeñ sa maye, le boka mo bakeñ sa 4 'Me ba re, Ntlon, seretse. re ikageleñ motse, le sethala se tlhora ea shone e ka fitlhañ koa legolimoñ, reitireleñ leina; gore ese ere kgotsa ra falalelioa koo, mo sefatlhogoñ sa lefatshe yotlhe. 5 'Me Morena a fologa go bona motse le sethala se bana ba batho ba ne ba se aga. 6 'Me Morena a re, Bonañ, batho bañoe-fela, ba bile ba na le puo e le ñoe-fela; 'me se ke se ba simolotseñ go se lira ; 'me ga ba nka ba kgorelelioa ke sepe se ba tla ikaelelañ go se lira. 7 Ntloñ, re

fologeñ, re tlhakanye puo ea bone gone, gore ba reteleloe ke go tlhaloganyetsanya ba bua. <sup>8</sup> Yalo Morena a ba falaletsa mo sefatlhogoñ sa lefatshe yotlhe: 'me ba khutlela go aga motse. <sup>9</sup> Ke gone leina ya one le bilicoeñ Babele; ka gonne Morena a na a tlhakanya puo ea lefatshe yotlhe gone: le gone Morena a ba falaletsa mo sefatlhogoñ sa lefatshe yotlhe.

GENESE 12.

Shontaga ea Malatsi a Matlhano.

Maitsibooa.

'ME Morena a bo a kile a raea Aberame, a re, Coa mo lefatshiñ ya ga eno, le mo litsaleñ tseno, le mo tluñ ea ga rago, o ee koa lefatshin ye ntla le go shupetsañ : 2 'me ke tla lira morafe o mogolo ka oena, ke go tshegofatse, ke golise leina ya gago; 'me o nne letshego: 3 ke tla tshegofatsa ba ba go tshegofatsañ, ke hutse eo o go hutsañ: 'me ba matlo otlhe a lefatshe ba tla tshegofala ka oena. 4 Ke gone Aberame o bolotseñ yaka Mo-RENA a na a mo raea; 'me a bo a na le Lote: 'me erile Aberame a fuluga mo Harana, a bo a le linyaga li le mashome a shupa a meco metlhano. <sup>5</sup> 'Me Aberame a tsaea Sarai, mosali oa gagoe, le Lote moroa monnace, le lithoto tsa bone cotlhe tse ba li ruilen, le

meoa e ba e bonyeñ mo Harana, 'me ba bolola go ea koa lefatshiñ ya Kanana; 'me ba fitlha mo lefatshiñ ya Kanana. 6'Me Aberame a ralala lefatshe go ea koa feloñ ga Shekeme, mo setlhareñ sa moterebenta sa More. 'Me Bakanana ba bo ba le mo lefatshiñ. <sup>7</sup> 'Me Morena a bonala mo go Aberame, a re, Ke tla naca peo ea gago lefatshe ye: 'me a agela Morena aletare gone, eo o na a bonala mo go ene. <sup>8</sup>'Me a tloga gone a ea koa lencoeñ ye le ntlheñ ea botlhaba-tsatsi ea Bethele.a.tlhoma tenta ea gagoe, a na le Bethele ntlheñ ea bophirima-tsatsi, le Hai ntlheñ ea botlhabatsatsi: 'me a agela Morena aletare gone, a biletsa mo 'ineñ <sup>9</sup> 'Me Aberame va Morena. a eta, a coelela-pele ntlheñ ea Boroa.

† 10 'Me go no go le tlala mo lefatshiñ: 'me Aberame a fologela koa Egepeto go yaka gone: gonne tlala e ne e le kgolo mo lefatshiñ. erile, ka a batla go tsena mo Egepeto, a raea Sarai mosali oa gagoe, a re, Bona tlhe, kea itse fa o le mosali eo montle go leyoa: 12 'me etlare Baegepeto ba go bona, ba re, Eo ke mosali oa gagoe: ba mpolaee. 'me ba go boloke o tshelile. <sup>18</sup> Kea go rapela, o re, o kgantsaliake : gore go nne molemo le 📽 na ka ntlha ea gago, le gore mooa oa me o tshele 14 'Me erile gago. Aberame a sena go tla mo

Egepeto, Baegepeto ba bona mosali fa a le montle. marenana a ga Faroe a 'mona, a 'maka fa pele ga Faroe: 'me mosali a tseeloa mo tluñ ea ga 16 'Me a lirela Aberame sentle ka ntlha ea gagoe: 'me a bona linku, le likgomo, le liesele tse li tona, le batlhanka, le malata, le liesele tse li namagali, le likamele. Morena a tlhokofatsa Faroe le ntlo ea gagoe ka lipeco tse likgolo kaga Sarai, mosali oa <sup>18</sup> 'Me Faroe a ga Aberame. bitsa Aberame, a re, Eñ se o se ntiretseñ ? ke gonneñ o se ka oa mpolelela fa e le mosali oa gago ? 19 O no o ntheelañ, o re, Ke kgantsaliake? 'me ka mo tsaea gore a nne mosali oa me: 'me yanoñ bona mosali oa gago ke eo, mo tsee, o tsamaee. <sup>20</sup> 'Me Faroe a mo laelela banna: 'me ba 'molotsa, le mosali oa gagoe, le cotlhe tse o na a na naco.

GENESE 13.

Shontaga ea Mashome a Matlhano.

Maitsibooa (2).

'ME Aberame a coa koa Egepeto, a tlhatlogela ntlheñ ea boroa, ene, le mosali oa gagoe, le cotlhe tse o nañ naco, a na le Lote. <sup>2</sup> 'Me Aberame o na a humile likgomo thata, le silefera, le gauta. <sup>3</sup> 'Me a coa ntlheñ ea boroa, a coelelapele le koa Bethele, koa feloñ fa tenta ea gagoe e ne e le

gone mo tshimologon, fa gare ga Bethele le Hai; 4 koa feloñ ga aletare, e o na a e lira gone pele, 'me Aberame a biletsa mo ineñ ya Morena gone. 5'Me Lote le ene, eo o na a ea le Aberame, a na le macomane, le matlhape, le litenta. lefatshe ga lea ka ya ba lekana, gore ba nne 'mogo: gonne lithoto tsa bone li ne li le likgolo, 'me ba reteleloa ke go nna 'mogo. 7'Me ga nna kgañ gare ga balisi ba likgomo coo Aberame le balisi ba likgomo coo Lote; 'me Bakanana le Baperisa ba bo ba ntse mo lefatshiñ ka nako eeo. Aberame a raea Lote, a re, Kea go rapela, a go se nne kgañ gare ga me le oena, le gare ga balisi ba me le balisi ba gago, gonne re bana ba monna. <sup>9</sup> A lefatshe yotlhe ga le fa pele ga gago ? kea go rapela, ikgaoganye le nna : etlare fa o ea koa cogoñ ya molema, ke ee koa go ye letona; kgono fa o ea koa lecogoñ ye letona, ke ee koa go ya mole-<sup>‡ 10</sup> 'Me Lote a choletsa matiho a gagoe, a leba motibaba otlhe oa Yoretane, gore o nosicoe mo ntlheñ cotlhe, pele ga Morena a ese a nyeletse Sotoma le Gomora, yaka tshimo ea Morena, le yaka lefatshe ya Egepeto, fa o fitlha mo Tso-11 'Me Lote a ipalela Motlhaba otlhe oa Yoretane; 'me Lote a etela koa ntlheñ ea botlhaba-tsatsi: 'me ba kgaogana moñoe mo go eo moñoe. 12 Aberame a nna mo lefatshiñ ya Kanana, 'me Lote a nna mo metseñ ea Motlhaba, a tlhomela tenta ea gagoe ntlheñ ea 18 'Me batho ba So-Sotoma. toma e ne e le baikepi le baleofi thata fa pele ga Morena. 14 'Me Morena a raea Aberame, eare Lote a sena go kgaogana nae, a re, Choletsa matlho a gago, o le mo felon fa o gone, o lebe koa ntlheñ ea bokone, le ea boroa, le ea botlhaba-tsatsi, le ea bophirimatsatsi: 15 gonne lefatshe yotlhe ye o le bonañ, ke tla le go naea, le peo ea gago ka go nnetseñ rure. 16 Le gone ke tla lira peo ea gago yaka lorole loa lefatshe: gore fa motho a ka bala lorole loa lefatshe, le peo ea gago le eone e ka baloa. <sup>17</sup> Tloga, o ralale lefatshe, bolele ya yone le boatlhamo ya yone, gonne ke tla le go naea. 18 'Me Aberame a tlosa tenta ea gagoe, a ea a nna fa litlharen tsa moterebenta tsa Mamere tse li mo Heberona, 'me a agela Morena aletare gone.

#### GENESE 17, 1-9.

'ME eare Aberame a na le linyaga li le mashome a fera monoana o le osi, Morena a bonala mo go Aberame, a mo raea, a re, Ke nna Molimo Mothati-eotlhe; tsamaea fa pele ga me, 'me o itekanele. 2'Me ke tla lira kgolagano ea me gare ga me le oena, le gone ke go ntsifatse thata. 3'Me Aberame a oa ka sefatlhogo sa gagoe: 'me Molimo oa bua

nae, oa re, <sup>4</sup> Kaga me, bona, kgolagano ea me o na naeo, 'me o tla nna ra-bontsi ya merafe. <sup>5</sup> Le gone leina ya gago ga le nka le tlhola le bilioa Aberame, 'me leina ya gago le tla nna Aberahame; gonne ke go lirile ra-bontsi ya <sup>6</sup>Le gone ke tla go merafe. atisa thata, ke lire merafe ka oena, le likgosi li tla coa mo go oena. 7'Me ke tla tlhomamisa kgolagano ea me gare ga me le oena, le peo ea gago morago ga gago mo litshikeñ tsa eone, gore e nne kgolagano e e nnetseñ rure, gore ke nne Molimo mo go cena le mo peuñ ea gago morago ga gago. <sup>8</sup>'Me ke tla go naea le peo ea gago morago ga gago, lefatshe ya go yaka ga gago, lefatshe yotlhe ya Kanana, go nna leruo ye le nnetseñ rure ; 'me ke tla nna Molimo oa bone.

GENESE 17, 9.

Tsatsi ya Bogoera ya ga Kreste.

#### Ka Mosho.

9 'Me Molimo oa raea Aberahame, oa re, Kaga gago, o tshegetse kgolagano ea me, oena, le peo ea gago morago ga gago mo litshikeñ tsa bone. <sup>10</sup> E ke eone kgolagano, e lo tla e tshegetsañ, gare ga me le lona le peo ea gago morago ga gago; monna moñoe le moñoe eo o mo go lona a a bololioe. <sup>11</sup> 'Me lo bololioe mo nameñ ea melomo ea lona;

'me go tla nna sekao sa kgolagano fa gare ga me le lona. 12 'Me mosimane moñoe le moñoe mo litshikeñ tsa lona eo o nañ le malatsi a fera 'meli mo go lona a a isioe bogoera, eo o tsecoeñ mo tluñ, kgono eo o rekiloeñ mo moeñye ka mali, eo eseñ oa peo ea gago. 18 Eo o tsecoeñ mo tluñ ea gago, le eo o rekiloeñ ka mali a gago, a tle a isioe bogoera: 'me kgolagano ea me e tla nna mo nameñ ea lona go nna kgolagano e e nnetseñ rure. 14'Me monna eo o sa eañ bogoera, eo o sa bololioañ mo nameñ ea molomo oa gagoe, mooa oo o tla kgaoloa mo seshaben sa gagoe; o lirolotse kgolagano ea me.

15 'Me Molimo oa raea Aberahame, oa re, Kaga Sarai mosali oa gago, o se 'mitse leina ya Sarai, 'me a leina ya gagoe le nne Sarahe. 16'Me ke tla mo tshegofatsa, ke be ke go nee mosimane ka ene: ee, ke tla mo tshegofatsa, 'me o tla nna 'ma-merafe: likgosi tsa lichaba li tla coa mo go <sup>17</sup>Ke gone Aberahame o olen ka sefatlhogo sa gagoe, a tshega, a re, A eo o nañ le linyaga li le lekgolo, o tla tsaleloa ñoana? le Sarahe, eo o nañ le linyaga li le mashome a fera moñoe, a o tla bona ñoana? 18'Me Aberahame a raea Molimo, a re, Ao ntla Ishemaele o kabo a tshela fa pele ga gago! Molimo oa re, 'Nya, Sarahe mosali oa gago o tla go bele-

gela mosimane; 'me o tla mo sha leina ya Isaake: 'me ke tla tlhomamisa kgolagano ea me le ene le peo ea gagoe morago ga gagoe, go nna kgolagano e e nnetseñ rure. 20 'Me kaga Ishemaele, ke go utloile: bona ke mo tshegofalitse, ke tla mo atisa, ke mo ntsifatse thata; o tla tsala marenana a leshome le meco mebeli, le gone ke tla mo lira morafe o <sup>21</sup> 'Me ke tla tlhomogolo. mamisa kgolagano ea me le Isaake, eo Sarahe o tla go 'melegelañ ka nako e e lekanyen isago. 22 'Me oa khutlela go bua nae, 'me Molimo oa tlhatloga mogo Aberahame.

# GENESE 18. Shontaga ea Teriniti. Maitsibooa.

'ME Morena a bonala mo go Aberahame mo metlhabeñ ea Mamere: 'me a nna mo moyakoñ oa tenta ka mogote oa letsatsi: 2'me a choletsa matlho a gagoe a leba, 'me bonañ banna ba le bararo ba eme ba lebaganye nae: 'me erile a ba bona, a taboga mo moyakoñ oa tenta a ba kgatlhantsha, a ikobela fa fatshe. a re, <sup>8</sup> Morena oa me, fa yanoñ ke bonye choaro mo matlhoñ a gago, kea go rapela, o se fapoge mo motlhankeñ oa gago: a metse a manye a lerioe, 'me lo tlhapise linao, lo itapolose mo tlase ga setlbare: 5 le gone ke tla lere thathana ea bogobe, 'me lo

nametse lipelo tsa lona; gara morago lo tla coelela-pele: gonne ke ka ntlha ea gone lo tsileñ mo motlhankeñ oa lona, 'Me ba re, Lira yaka o boletse. 6'Me Aberahame a akofela mo tenteñ mo go Sarahe, a re, Itlhaganele o baakanye lilekanyo li le tharo tsa bupi yo bo thumileñ, bo lube, o lire magobe. <sup>7</sup> 'Me Aberahame a tabogela koa motlhapeñ, a lera namane e e boruma, e ntle, a e neela motlhanka, 'me a akofa a e apaea. 8'Me a tsaea serethe, le mashi, le namane e o e apeileñ, a e ba baea pele; 'me a ema fa go bone mo tlase ga setlhare, 'me ba ya. 🤫 'Me ba mo raea, ba re, Sarahe mosali oa gago o kae? 'Me a re Bonañ, o 10 'Me a re. mo tènteñ. Rure ke tla boela mo go oena fa nako e lika ; 'me bona, Sarahe mosali oa gago o tla 'Me Sarahe bona mosimane. a utloa a le mo moyakoñ oa tenta, o o morago ga gagoe. 11 'Me Aberahame le Sarahe ba ne ba cofetse ba na le linyaga li le lintsi; 'me go no go khutletse go nna le Sarahe kafa mokgoeñ oa basali. 12'Me Sarahe a tshega mo teñ ga gagoe, a re, A ke tla na le kgatlhego, ke sena go cofala, morena oa me le ene o cofetse? <sup>13</sup> 'Me Morena a raea Aberahame, a re Kana Sarahe o na a tshegañ, a re, A rure ke tla bona noana, eo ke cofetsen. <sup>14</sup> A seo señoe se ka retelela Morena? Ka nako e e lekanyeñ ke tla boela mo go oena fa nako e lika, 'me Sarahe o tla bona mosimane. <sup>15</sup>Ke gone Sarahe o itatotseñ, a re, Ga kea ka ka tshega; gonne a boifa. 'Me a re, 'Nya, o no oa tshega.

<sup>‡ 16</sup> 'Me banna ba tloga gone, ba lebela koa Sotoma: 'me Aberahame a ea nabo go ba bolotsa. 17 'Me Morena a re, A ke tla fitlha mo go Aberahame se ke se lirañ ; ka efela amarure Aberahame o tla nna morafe o mogolo le o o thata, le gone merafe eotlhe ea lefatshe e tlatshegofala ka ene? 19 Gonne ke mo itsile, le gore o tla laola bana ba gagoe le bantlo ea gagoe fularoñ sa gagoe, gore ba tshegetse tsela ea Mo-RENA, go siamisa le go atlhola, gore Morena a tle a lere mo go Aberahame se o se buileñ kaga gagoe. Morena a re, Ka gonne kolu ea Sotoma le Gomora e kgolo, le ka gonne sebe sa bone se thata thata; 21 ke tla fologa yanon, ke bone gore a ba lirile fela yaka kolu ea bone: 'me fa go sa nna yalo, ke tla itse. <sup>22</sup>'Me banna ba menoga gone, ba ea koa Sotoma: 'me Aberahame a bo a sa eme fa pele ga Morena. Aberahame a atamela, a re, A mosiami le ene o tla mo nyeletsa le baleofi? 24 Ekare kgotsa go ka nna basiami ba le mashome a le matlhano mo motseñ: a o tla o nyeletsa le go bisa go rekegela felo ka ntlha ea basiami ba ba mashome a matlhano ba ba mo go one? 25 A go nne kgakala nao go lira mo go ntseñ valo, go bolaca mosiami le balcofi, gore yalo mosiami a kaioe yaka moleofi; moo a go nne kgakala le oena : a Moatlholi oa lefatshe yotlhe ga a nka a lira tshiamo? 26 'Me Morena a re, Ere fa ke bona mo Sotoma basiami ba le mashome a le matlhano mo teñ ga motse, ke rekegele felo gotlhe ka ntlha ea bone. <sup>27</sup> 'Me Aberahame a fetola, a re, Bona, ke itseetse go bua le Morena, eo ke leñ matlakala le molora: <sup>28</sup> ekare kgotsa ga tlhokafala ba le batlhano mo basiamiñ ba ba mashome a matlhano: a o tla senya motse otlhe ka gonne go tlhokafetse ba le batlhano? 'Me a re Ga nka ke o nyeletsa fa ke bona ba le mashome a mane a meco <sup>29</sup> 'Me a ba a bua metlhano. le ene gape, a re, Ekare kgotsa ga bonoa ba le mashome a 'Me a re Ga nka mane gone. ke go lira ka ntlha ea ba ba mashome a mane. <sup>80</sup> 'Me a re, Ao, a Morena a se galefe, 'me ke tla bua: ekare kgotsa go bonoa ba le mashome a le mararo gone. 'Me a re Ga nka ke go lira fa ke bona ba le mashome a mararo gone. <sup>81</sup> 'Me a re Bona yanoñ, ke itseetse go bua le Morena: ekare kgotsa ga bonoa ba le mashome a le mabeli gone. 'Me a re ga nka ke o nyeletsa ka ntlha ea ba ba mashome a <sup>32</sup>'Me a re, Ao, a mabeli.

Morena a se galefe, 'me ke tla nna ke bua gañoe fela: ekare kgotsa ga bonoa ba leshome gone. 'Me a re Ganka ke o nyeletsa ka ntlha ea ba ba shome. <sup>38</sup> 'Me Morena a tsamaea, ka a sena go khutlela, go bua le Aberahame: 'me Aberahame a boela koa ga gabo.

#### GENESE 19, 1-12.

'ME baengele ba babeli ba fitlha koa Sotoma maitsibooa; 'me Lote o na a ntse mo kgoroñ ea Sotoma: 'me Lota a ba bona, a nanoga, a ea a ba kgatlhantsha, a ikobela fatshe ka sefatlhogo; 2 a re, Bonañ tlheñ, marena a me, a lo ko lo fapogele mo tluñ ea motlhanka oa lona, lo robale gone, lo tlhapisitse linao, lo cogele lo tle lo coelele-pele. 'Me ba re, 'Nya; re tla lala bosigo mo patleloñ. 8'Me a ba pateletsa thata; ba fapogela koa go ene, ba tsena mo tluñ ea gagoe; 'me a ba lirela moliro, a apaea bogobe yo bo sa tlhabegoañ, 'me ba ya. <sup>4</sup> 'Me pele ba ese ba robale, banna ba motse, eleñ banna ba Sotoma, ba likanyetsa ntlo, ba basha le ba bagolo, seshaba shotlhe se coa mo ntlheñ cotlhe; 5 ba bitsa Lote, ba mo raea, ba re, Ba kae banna ba ba go gorogetseñ bosigo yono? **ba re ntshetse, re tle re b**a itse. 6 'Me Lote a coela koa go bone, a coala koa morago ga gagoe. 7 'Me a re, Baecho,

kea lo rapela, lo se ka loa lira mashoe yalo. 8 Bonañ, ke na le baroetsana ba le babeli ba ba eseñ ke ba itsioe ke ope; lo mme ke ba lo ntshetse, lo ba lirele kafa lo bonañ go siame ka gone: fela lo se ka loa lira banna ba sepe; ka e le gone ba tsenyeñ mo moru-9 'Me ba tiñ oa ntlo ea me. re, Katoga. Ba re, Moeka eo o na a tla go yaka, elekane o ipaea moatlholi: yanoñ re tla go lirela boshula go ba feta. 'Me ba pitlelela monna eoo thata, elen Lote, ba atamela gore ba thube secoalo. banna bao ba ntsha mabogo a bone, ba gogela Lote mo go bone mo tluñ, ba coala. 11 Le gone ba itaea banna ba ba fa moyakoñ oa ntlo ka bofofu, ba ba'nyenye le ba bagolo ; ba ba ba itapisa ka go batla moyako.

GENESE 19, 12.

Shontaga ea Ntlha ea Mashome a Mane.

Ka Mosho.

'Me banna ba raea Lote, ba re A o sa na le ba bañoe gape mono? mogoe oago, kampo bomoroalio, lefaele bafe ba o nañ nabo mo motseñ o; ba ntshetse koantle ga felo fa: <sup>18</sup> gonne re tla nyeletsa felo fa, ka gonne kolu ea bone e golile fa pele ga Morena; 'me Morena o re rometse go go nyeletsa. <sup>14</sup> 'Me Lote a coa, a bua le bagoe ba gagoe ba ba nyetseñ bomoroalie, a re,

Tlogañ, lo coe mo feloñ fa: gonne Morena o tla nyeletsa motse. 'Me a nna yaka moñoe eo o shotlañ mo go bagoe ba gagoe. 15 'Me erile bosigo bo sa, baengele ba akotsha Lote, ba re, Tloga o eme, o tsee mosali oa gago, le bomoroalio ba babeli ba ba fano; gore ese ere kgono oa nyelelioa mo tshiamololoñ ea motse. 16 'Me a liega; 'me banna ba choara lecogo ya gagoe, le lecogo ya mosali oa gagoe, le mabogo a bomoroalie ba babeli; Morena a mo utloela botlhoko; 'me ba mo ntsha, ba 'maea koantle ga motse. <sup>17</sup> 'Me erile ba sena go ba ntshetsa koantle, a re, Tshaba, ka ntlha **c**a botshelo ya gago ; o se lebe koa morago, le gone se tlhole mo motlhabeñ otlhe; tshabela koa ncoeñ, gore ese ere kgono oa nyele-18 'Me Lote a ba fetola, <sup>19</sup> Ao, a go se nne yalo, a re. Morena oa me: bona yanoñ, motlhanka oa gago o bonye choaro mo matlhoñ a gago, le gone o golisitse kutloelo botlhoko ea gago, e o e nchu pelitseñ ka go boloka botshelo ya me; 'me ga nkake ka tshabela koa ncoeñ, gore ese ere kgono boshula ya nchoara mo tseleñ, ka shoa: 20 bona yanoñ motse o o gaufi go tshabela koa go one, le gone o monyenye: mma ke tshabele gone (a ga o monyenye), 'me mooa oa me o tla tshela. 21 'Me a mo raea, a re, Bona, ke go amogetse le kaga seo se, gore

ga nka ke rutla motse o o buileñ kaga one. 22 Itlhaganele, o tshabele gone; gonne ga nkake ka lira sepe go tsamaea o fitlhe koa go one. Ke gone leina va motse oo le bilicoeñ Tsoara. <sup>23</sup> Erile Lote a fitlha koa Tsoara; letsatsi le setse le tlhabetse lefatshe. <sup>24</sup> Eliran gone Morena o nesetsañ Sotoma le Gomora sulefura le molelo o coa Morenen koa legolimoñ; <sup>25</sup> 'me a ribegetsa metse eeo, le Motlhaba otlhe, le banni botlhe ba metse, le tse li melañ tsa mmu. <sup>26</sup> 'Me mosali oa gagoe a galima koa morago ga gagoe, 'me a fetoga moköa oa lecoai. 27 'Me Aberahame a cogela go sale ka mosho, a ea mo feloñ fa o na a eme fa pele ga Morena gone; 28 'me a leba koa Sotoma le Gomora. le koa lefatshiñ yotlhe ya Motlhaba, a bona, 'me bonañ mosi oa lefatshe oa tlhatloga yaka mosi oa molelo o mogolo. <sup>29</sup> 'Me erile Molimo o nveletsa metse ea Motlhaba.

letsa metse ea Motlhaba, Molimo oa gopola Aberahame, oa ntsha Lote mo gare ga thibegeco fa o ribegetsa metse e Lote o na a nna mo go eone.

#### GENESE 21, 1-22.

'ME MORENA o na a lekola Sarahe, yaka a na a buile, MORENA a lirela Sarahe yaka a na a boletse. <sup>2</sup>'Me Sarahe a ithoala, a tsalela Aberahame mosimane mo bocofeñ ya gagoe, ka nako e e beiloeñ e

Morena o na a e mo kakanye-<sup>3</sup> 'Me Aberahame a sha mosimane eo o mo tsalecoeñ, eo Sarahe o mo tsaletseñ, leina ya Isaake. 4 Aberahame o na a bolotsa Isaake moroaoe a na le malatsi a fera 'meli, yaka Morena a na a mo laoletse. <sup>5</sup> Aberahame a bo a le linyaga li le lekgolo motlhañ go o tsaleloañ Isaake. 6'Me Sarahe a re, Molimo o ntshegisitse; moñoe le moñoe eo o utloañ o tla tshega le nna. <sup>7</sup> 'Me a re, Ke mañ eo o kabo a boleletse Aberahame gore Sarahe o tla amusa bana? gonne ke mo tsaletse mosimane mo bocofeñ ya gagoe.

8 'Me ñoana a tutuga, a kgoisioa: 'me Aberahame a lira moliro o mogolo ka letsatsi ye Isaake o kgoisicoeñ ka vone. 9'Me Sarahe a bona moroa Hakare oa Moegepeto eo o mo tsaletseñ Aberahame, a shotla. gone o reileñ Aberahame, a re, Lelekela lelata yeo le ñoana oa gagoe koantle; gonne ñoana oa lelata yeo ga e nka e nna moyaboshoa le ñoanake. eleñ le Isaake. 11 'Me lefoko yeo le ne le le botlhoko thata mo matlhoñ a ga Aberahame ka ntlha ea ga moroace. <sup>12</sup> 'Me Molimo oa raea Aberahame, oa re, O se ka oa ikutloisa botlhoko ka ntlha ea mosimane eo, le ka ntlha ea lelata: kaga cotlhe tse Sarahe o li builen le oena, o reetse lencoé ya gagoe; gonne peo ea gago e tla bilioa ka Isaake.

gone ke tla lira morafe ka ñoana oa lelata, ka gonne ke peo ea gago. 14 'Me Aberahame a cogela, a tsaea bogobe le lekuka ya metse, a le naea Hakare, a le baea mo legetleñ ya gagoe, le ñoana, a 'molotsa : 'me a tsamaea, a pholëa me lobooeñ loa Beeresheba. 15 'Me metse a fela mo lekukeñ, 'me a latlhela ñoana kafa tlase ga <sup>16</sup> 'Me señoe sa litlhatshana. a ea, a nna fatshe go lebagana nae, a le sebaka se kana ka go fula ka bora: gonne a re, A ke se ka ka bona losho loa ñoana. 'Me a nna a lebaganye nae, a choletsa lencoé 17 'Me Moya gagoe, a lela. limo oa utloa lencoé ya mosimane; 'me moengele oa Molimo a bitsa Hakare a le koa legolimon, a re, O yeoa en Hakare? o se boife; gonne Molimo o utloile lencoé va mosimane fa o leñ <sup>18</sup> Nanoga, o choletse mosimane, o mo choare ka lecogo ya gago; gonne ke tla mo lira morafe o mogolo. Molimo oa bululola matlho a gagoe, a bona seliba sa metse; 'me a ea, a tlatsa lekuka ya gagoe ka metse, a nosa ñoana. Me Molimo o no o na le mosimane, a gola; a nna mo gare ga naga, a nna mfuli oa 21 'Me a nna mo loboobora. en loa Parana: 'me 'magoe a mo tseela mosali koa lefatshiñ ya Egepeto.

GENESE 22.

Shontaga ea Ntlha ea Mashome a Mane.

Maitsibooa.

(Fereitaga e e Molemo. Ka Mosho.)

'ME erile morago ga lilo tse, Molimo oa leka Aberahame, oa mo raea, oa re, Aberahama; 'me a re Ke fano. re, Tsaea moroac, moroac ec esi, eo o mo ratañ, eleñ Isaake, o ee koa lefatshiñ ya Moriya; 'me o mo ntshetse gone go nna sentsheco mo go leñoe ya maye ye ke tla le go 3 'Me Aberakakanyetsañ. hame a cogela go sale ka mosho, a belesa esele ea gagoe, a ea le makau a le mabeli a gagoe, le Isaake moroace; me a fatsetsa sentsheco se se fisioañ likgoñ, a tloga a ema, a ea koa feloñ fa Molimo o go mo kakanyelitseñ. 4 Erile ka letsatsi ya boraro Aberahame a choletsa matlho a gagoe, a bona felo koa kgakala. 5 'Me Aberahame a raea makau a gagoe, a re, Nnañ fa le esele, nna le mosimane re tla ea koa; 'me re tla obamela, re be re boele mo go lona. 6'Me Aberahame a tsaea likgoñ tsa sentsheco se se fisioañ, a li baea mo go Isaake moroaoe; 'me a tsaea molelo le thipa ka lecogo; 'me ba coelela pele <sup>7</sup> 'Me Isaake a bua le Aberahame 'ragoe, a re, Rra; 'me a re Ke fano, moroaka. 'Me a re, Bona molelo ko o le likgoñ : 'me koana ea

sentsheco se se fisioañ e kae? <sup>1</sup> 8 'Me Aberahame a re, Moroaka, Molimo o tla iponela koana ea sentsheco se se fisioañ: ke gone ba coeletseñ pele 'mogo. <sup>9</sup> 'Me ba fitlha mo feloñ fa Molimo o go mo kakanyelitseñ; 'me Åberahame a aga aletare gone, a rulaganya likgon, a golega Isaake moroaoe, a 'maea fa aletareñ fa golimo ga likgoñ. 10 'Me Aberahame a otlolola lecogo ya gagoe, a tsaea thipa go tlhaba moroace. moengele oa Morena a 'mitsa koa legolimoñ, a re, Aberahama, Aberahama; 'me a re, Ke fano. <sup>12</sup> 'Me a re, O se bee lecogo ya gago mo mosimaneñ, le gone o se mo lire sepe: gonne yanon kea itse gore o boifa Molimo, ka gonne ga oa ka oa rekegela moroao, moroao eo esi kaga me. 18 'Me Aberahame a choletsa matlho a gagoe, a leba, 'me bonañ, pheleu e ne e choeroe ka linaka mo sekgoeñ: 'me Aberahame a ea a tsaea pheleu, a e ntshetsa sentsheco se se fisioañ mo sebakeñ sa ga moroace. 14 'Me Aberahame a sha felo foo leina ya Yehofa-jirehe: yaka le gompiyeno ga toe Go tla bonoa mo ncoeñ ya More-NA. 15 'Me moengele oa More-NA a bitsa Aberahame loa bobeli koa legolimoñ, a re, <sup>16</sup> Ke ikanne ka nosi, go bua Morena, ka gonne o lirile seo se, 'me ga oa ka oa rekegela moroao, moroao eo esi: 17 gore ka go tshegofatsa ke tla go tshegofatsa, le ka go ntsifatsa ke tla ntsifatsa peo ea gago yaka linaleli tsa legolimo, le yaka moshaoa o o mo lithokoñ tsa leoatle; <sup>18</sup> le gone peo ea gago e tla ruoa kgoro ea baba ba eone; 'me merafe eotlhe ea lefatshe e tla tshegofala ka peo ea gago; ka gonne o reelitse lencoé ya me. <sup>19</sup> 'Me Aberahame a boela mo makauñ a gagoe, 'me ba tloga ba ema, ba ea 'mogo koa Beresheba; 'me Aberahame a nna mo Beresheba.

GENESE 23.

Shontaga ea Ntlha ea Mashome a Mane.

Maitsibooa (2).

'ME botshelo ya ga Sarahe e ne e le ya linyaga li le lekgolo le na le mashome a le mabeli a a coañ ka boshupa : tse e ne e le linyaga tsa <sup>2</sup> 'Me botshelo ya **ga Sa**rahe. Sarahe a shoela mo Kiriatheareba (ke gone Heberone) mo lefatshin ya Kanana: 'me Aberahame a tla go hutsafalela Sarahe, le go mo lelela. <sup>3</sup> 'Me Aberahame a nanoga fa pele ga moshoi oa gagoe, a raea bana ba ga Hethe, a re, Ke moeñ le moyaki le lona: <sup>4</sup> nnaeañ felo ga go fitlha mo go lona, ke go ruoe, gore ke epele ke fitlhe moshoi oa me. <sup>5</sup> 'Me bana ba ga Hethe ba fetola Aberahame, ba mo raea ba re, <sup>6</sup> Re utloe, morena oa me: o kgosana e kgolo mo go rona: fitlha moshoi oa gago mo lebitleñ ya rona ye o ka le itlhophelañ; ga go na ope oa rona eo o tla go ganelañ ka lebitla ya gagoe gore o se fitlhe moshoi oa gago. 7'Me Aberahame a nanoga, a ikobela batho ba lefatshe, eleñ bana ba ga Hethe. 8'Me a buisanya nabo, a re, Fa e le go rata ga lona gore ke epele ke fitlhe moshoi oa me, nkutloan lo nthapelele Eferone, moroa Sohare, 9 gore a nnee logaga loa Makapela, lo eleñ loa gagoe, lo lo mo sekhutloñ sa tshimo ea gagoe; a lo nnee mo gare ga lona lotlhe ka ntlha ea mali a a lekanyeñ, ke lo ruoe, e nne fa ke ka fitlhelañ gone. ‡ 10 'Me Eferone o na a ntse mo gare ga bana ba ga Hethe: 'me Eferone Mohita a fetola Aberahame mo litsebeñ tsa bana ba ga Hethe, eleñ tsa botlhe ba ba tsenañ ka kgoro ea motse oa gagoe, a re, 11 'Nya, morena oa me, nkutloa: tshimo kea e go naea, le logaga lo lo mo go eone, kea lo go naea; ke lo go naea fa pele ga bana ba seshaba sa me: fitlha moshoi oa gago. <sup>12</sup> 'Me Aberahame a ikoba fa pele ga seshaba sa lefatshe. <sup>13</sup> 'Me a bua le Eferone mo litsebeñ tsa seshaba sa lefatshe, a re, Lefagontseyalo, fa o rata, kea go rapela, o nkutloe: ke tla ntsha tlhoatlhoa ea tshimo; e tsee mo go nna, 'me ntla fitlha moshoi oa me gone. 14 'Me Eferone a fetola Aberahame,

a mo raea, a re, <sup>15</sup> Morena oa me, nkutloa, tshimo e e lebanye ke lishekele tsa selefera li le makgolo a mane, ke eñ mo go oena le nna? ke gone, fitlha moshoi oa gago. Aberahame a reetsa Eferone; 'me Aberahame a lekanyetsa Eferone selefera, kafa o e kakantseñ mo litsebeñ tsa bana ba ga Hethe ka gone, lishekele li le makgolo a le mane tsa selefera, kafa mali  $^{17}$  Ke gone a rekañ ka gone. tshimo ea ga Eferone, e e mo Makapela, e e lebaganyeñ le Mamere, tshimo, le logaga lo lo mo go eone, le lithare cotlhe tse li mo tshimon, tse li mo meleloaneñ mo ntlheñ cotlhe, 18 li tlhomamiselicoeñ Aberahame go li ruoa fa pele ga bana ba ga Hethe, le fa pele ga botlhe ba ba tsenañ ka kgoro ea motse oa gagoe. <sup>19</sup>'Me garamorago, Aberahame a fitlha Sarahe mosali oa gagoe mo logageñ loa tshimo ea Makapela e e lebaganyeñ le Mamere (ke gone Heberone), lefatshiñ ya Kanana. 20 'Me tshimo, le logaga lo lo mo go eone, tsa tlhomamiselioa Aberahame ke bana ba ga Hethe go li ruoa gore e nne fa o ka fitlhelañ gone.

#### GENESE 24.

'ME Aberahame o na a cofetse, a na le linyaga li le lintsi: 'me Morena a tshegofalitse Aberahame mo liloñ cotlhe. <sup>2</sup> 'Me Aberahame a

raea motlhanka oa gagoe, mogoloane oa ntlo ea gagoe, eo o na a laola cotlhe tse o nañ naco, a re, Kea go rapela baea lecogo ya gago kafa tlase ga serope sa me: 8 'me ke tla go ikantsha ka Morena, Molimo oa legolimo le Molimo oa lefatshe, gore o se ka oa tseela moroake mosali oa bomoroalia Bakanana, ba ke ntseñ mo go bone: 4 'me o ee koa lefatshin ya gaecho, le mo losikeñ loa echo, o tseele Isaake moroake <sup>5</sup> 'Me motlhanka a mo raea, a re, Ekare kgono mosali a gana go tla le nna mo lefatshiñ ye: a ke ke bosetse moroao koa lefatshiñ ye o luleñ mo go yone? 6'Me Aberahame a mo raea, a re, Ipone tlhe, gore o se bosetse moroake gone. 7 Morena, Molimo oa legolimo, 0 0 nntshitseñ mo tluñ eo rre, le mo lefatshiñ ye ke ne ke tsalecoe mo go yone, 'me oa bua le nna, oa inkanela, oa re, Ke tla naea peo ea gago lefatshe ye; o tla go eteletsa moengele oa one pele, 'me o tseela moroake mosali <sup>8</sup> 'Me fa mosali a gana go tla le oena, elirañ gone o tla bo o gololesegile mo ikanoñ e ea me; ke gone fela, o se bosetse moroake gone. <sup>9</sup> 'Me motlhanka a baea lecogo ya gagoe kafa tlase ga serope sa ga Aberahame, moñoagoe, a mo ikanela kaga seo se. 10 'Me motlhanka a tsaea likamele li leshome tsa likamele coo moñoagoe, a tsamaea;

gonne lithoto cotlhe tsa moñoagoe li ne li le mo atleñ sa gagoe: 'me a tloga a ema, a koa Mesopotamia, koa goora Nahore. <sup>11</sup> 'Me a khubamisa likamele koantle ga motse, fa selibeñ sa metse, maitsibooa, ka nako e basali ba coelañ go ga metse ka 12 'Me a re, Morena, Molimo oa ga Aberahame, moñoake, kea go rapela, o ntlhogonolofatse gompiyeno, 'me o nnele Aberahame moñoake mafoko. 18 Bona, ke eme fa mocoeliñ oa metse; 'me bomoroalia banna ba motse ba coela go ga metse: 14 a ere moroetsana eo ke tla mo raeañ, ke re, Ako o sekege nkgo ea gago, gore ke noe; le fa a ka re, Noa tlhe, le gone ke tla nosa likamele tsa gago: a e nne ene eo o 'meetseñ Isaake motlhanka oa gago; ke gone ke tla itseñ gore o nnetse moñoake mafoko. 15 'Me erile pele ga a ese a khutlele go bua, bonañ ga coa Rebeka, eo o na a tsecoe ke Bethuele ñoana ga Mileka, mosali oa ga Nahore, monna Aberahame, a ba a roele nkgo ea gagoe mo leruliñ ya gagoe. moroetsana a bo a le. montle go leyoa, e le lekgarebe, le gone o na a sa itsioe ke monna ope: 'me a fologela mo mocoeliñ, a tlatsa nkgo ea gagoe, a tlhatloga. motlhanka a tabogela go mo kgatlhantsha, a re, Ako o mme ke noe metsenyana ka <sup>18</sup> 'Me a re, nkgo ea gago.

Noa tlhe, morena oa me ; 'me a akofa a sekegela nkgo ea gagoe mo atleñ sa gagoe, a 19 'Me erile a sena mo nosa. go shoetsa go mo nosa, a re, Le gone ke tla gela likamele tsa gago, go tsamaea li khutlele go noa. <sup>20</sup> 'Me a itlhaganela a tshelela nkgo ea gagoe mo mogopoñ, a ba a tabogela koa selibeñ go ga, 'me a gela likamele tsa gagoe cotlhe. 21 'Me monna a mo tlhoma matlho; a lilimala, gore a tle a itse fa Morena a thogonolofalitse loeto loa gagoe, kgotsa 'nya. erile likamele li sena go khutlela go noa, monna a tsaea lenyena ya gauta ye bokete ya yone e ne e le ntlha ñoe ea shekele, le mefitshana e le mebeli ea mabogo a gagoe e bokete ya eone e ne e le lishekele li leshome tsa gauta: <sup>28</sup> 'me a re, Kana o moroalia mañ ? ako o mpolelele: a ga go na lobaka mo ga 'rago gore re thole gone? 24 'Me a mo raea, a re, Ke moroalia Bethuele ñoana ga Mileka eo o na a mo tsala le Nahore. ba a mo raea, a re, Re na le motlhaka le liyo tse li lekanyeñ, le mo lo ka tlholañ gone. 26 Me monna a oba tlhogo, a <sup>27</sup> 'Me a obamela Morena. re Go bakoe Morena, Molimo oa ga Aberahame moñoake, eo o se kañ a tlosa choaro le bonnete ya gagoe mo go moñoake: kaga me, Morena o nkgogile mo tseleñ go fitlhela ntlo ea bana ba 'ragoe mo-

ñoake. <sup>28</sup> 'Me moroetsana a taboga, a bolelela ba ntlo ea ga 'magoe mafoko a. 29 'Me Rebeka a na le kgantsalie, leina ya gagoe e le Labane: 'me Labane a tabogela koa monneñ. koa mocoeliñ. <sup>30</sup>'Me erile a bona lenyena le mefitshana mo mabogoñ a ga monnaoe, 'me a utloa mafoko a ga Rebeka monnace, a re, Monna a bua yalo le nna ; a ea koa monneñ; 'me bonañ a bo a eme le likamele fa mocoeliñ. 31 'Me a re, Tsena mo teñ, oena eo o tshegofalicoeñ ke Morena; kana o emetseñ koantle? gonne ke baakantse ntlo, le lobaka loa likamele. <sup>32</sup> 'Me monna a tsena mo tluñ. 'me a belegolola likamele; a ntshetsa likamele motlhaka le liyo, le metse go tlhapisa linao tsa gagoe, le linao tsa banna ba o nañ nabo. ga beioa liyo fa pele ga gagoe: me a re, Ga nka ke ya go tle go tsamaee ke bolele phoko ea me. 'Me a re, Bua tlhe. <sup>34</sup> 'Me a re, Ke motlhanka oa ga Aberahame. 85 'Me MORENA o tlhogonolofalitse moñoake thata; 'me o golile: 'me o mo abetse macomane le matlhape, le selefera le gauta, le batlhanka le malata, le likamele, le <sup>86</sup> 'Me Sarahe mosali oa ga moñoake a tsala le moñoake mosimane a sena go cofala: 'me o mo neile tse o <sup>37</sup> 'Me monañ naco cotlhe. ñoake o kile a inkantsha, a re. O se ka oa tseela moroake mosali oa bomoroalia Bakanana, ba ke ntseñ mo lefatshiñ ya bone: 88 'me o ee koa tluñ eo rre, le koa losikeñ loa gaecho, o tlo o tseele moroake <sup>39</sup> 'Me ka raea momosali. ñoake, ka re, Ekare kgono mosali a gana go tla le nna. 40 'Me a nthaea, a re, Morena, eo ke tsamaeañ fa pele ga gagoe, o tla romela moengele oa gagoe le oena, a tshegofatse tsela ea gago; 'me o tla tseela moroake mosali mo losikeñ lo echo: 41 elirañ gone o tla bo o gololosegile mo ikanoñ ea gago, motlhañ go o fitlhañ mo losikeñ lo echo; 'me etlare fa ba sa mo go neele, o tla bo o gololosegile mo ikanoñ ea 42 'Me ke ne ka fitlha gompiyeno mo mocoeliñ, ka re, Morena, Molimo oa ga Aberahame moñoake, fa yañon o tshegofatsa tsela ea me e ke tsamaean ka eone: 48 bona, ke eme fa mocoeliñ oa metse; a go lirale gore moroetsana eo o coelañ go ga, eo ke tla mo raeañ ke re, Ako o nnee metsenyana ka nkgo ea gago, gore ke noe; 44 'me a nthee, a re, Noa tlhe, le gone ke tla gela likamele tsa gago: a e nne ene mosali eo Morena o 'meetseñ moñoake. moroa 45 'Me pele ga ke ese ke khutlele go bua mo peluñ ea me, bonañ, ga tla Rebeka a roele nkgo ea gagoe mo leruliñ ya gagoe, 'me a fologela mo mocoeliñ, a ga: 'me ka mo raea, ka re, Ako o mme, ke noe. 46 'Me a akofa, a folosa nkgo ea gagoe mo leruliñ ya gagoe, a re, Noa, le gone ke tla nosa likamele tsa gago: ke gone ke nolen, 'me a nosa likamele le cone. 47 'Me ka 'motsa, ka re, O moroalia mañ ? 'Me a re, Ke moroalia Bethuele, moroa Nahore, eo o na a mo tsala le Mileka: 'me ka baea lenvena mo sefatlhogoñ sa gagoe, le mefitshana mo mabogon a gagoe. 48 'Me ka oba tlhogo ea me, ka obamela Morena, ka baka Morena, Molimo oa ga Aberahame, moñoake, eo o na a nkgogela. ka tsela e e siameñ go tseela moroace moroalia monna moñoake. <sup>49</sup> 'Me yanoñ fa lo ka lirela moñoake ka bobelonomi le bonnete, lo mpolelele: 'me fa go sa nna yalo, lo mpolelele; gore ke fapogele koa lecogoñ ye letona, kgotsa koa go ye le namagali. 50 Elirañ gone bo Labane le Bethuele ba fetolañ, ba re, Seo se se lule mo Moreneñ : ga re kake ra bua le oena boshula kgono 51 Bonañ, Rebeka molemo. o fa pele ga gago, mo tsee, 'me o tsamaee, a e nne mogatsa moroa moñoago, yaka Morena a buile. 52 'Me erile motlhanka oa ga Aberahame a utloa mafoko a bone, a ikobela Morena fa fatshe. 53 'Me motlhanka a ntsha mekgabo ea selefera, le mekgabo ea gauta, le liaparo, a li naea Rebeka: a ba a naea kgantsalie le 'magoe lilo tse li tlhokegañ. 54 'Me ba ya, ba noa enele banna ba o nañ nabo, 'me ba robala: 'me erile ka mosho ba coga, 'me a re, Mphañ tsela, ke ee koa go moñoake. 55 'Me kgantsalie le 'magoe ba re. A moroetsana a tlhole le rona ka malatsi a se kaee, bobotlana ke a leshome; garamorago o tla tsamaea. a ba raea, a re, Se ntieeñ, ka Morena a tshegofalitse tsela ea me; lo mphe tsela, gore ke ee koa go moñoake. ba re, Re tla bitsa moroetsana, re botse ka molomo oa gagoe. <sup>58</sup> 'Me ba bitsa Rebeka, ba mo raea, ba re, A o rata go ea le monna eo? 'Me a re <sup>59</sup> 'Me ba bolotsa Ke tla ea. Rebeka monna bone, le moamusi oa gagoe, le motlhanka oa ga Aberahame le banna ba gagoe. 60 'Me ba tshegofatsa Rebeka, ba mo raea, ba re, Monna rona, o nne ma ba mathausanta ba mathausanta a leshome, le gone a peo ea gago e ruoe kgoro ea ba ba 61 'Me Rebeka a e tlhoileñ. tloga a ema, le baroetsana ba gagoe, 'me ba sala monna eo morago ba palame likamele: 'me motlhanka a tsaca Rebeka, 62 'Me Isaake o a tsamaea. na a tla koa tseleñ ea Seliba sa Lahai-roi, gonne a nna mo lefatshiñ ya Boroa. <sup>63</sup> 'Me Isaake a ea koa nageñ maitsibooa go tlhatlhanya: 'me a choletsa matlho a gagoe, a bona, 'me bonañ, ga tla lika-64 'Me Rebeka a choletsa matlho a gagoe, 'me erile a bona Isaake, a pagonoga kamele. 65 'Me a raea motlhanka, a re, Monna eo o tsama-

eañ mo nageñ, eo o tlañ go re kgatlhantsha ke mañ? 'Me motlhanka a re, Ke moñoake: 'me a tsaea losire loa gagoe, a itshira. <sup>66</sup> 'Me motlhanka a bolelela Isaaka cotlhe tse o na a li lira. <sup>67</sup> 'Me Isaake a mo lere mo tenteñ ea ga Sarahe 'magoe, 'me a tsaea Rebeka, 'me a nna mosali oa gagoe; 'me a mo rata: 'me Isaake a gomotsega morago ga losho loa ga 'magoe.

# GENESE 25, 19.

Tse ke cone litshika tsa ga Isaake, moroa Aberahame: Aberahame a tsala Isaake: <sup>20</sup> 'me erile Isaake a itseela mosali Rebeka moroalia Bethuele Mosiria, oa Patana-arama, monna Labane oa Mosiria, a bo a le linyaga li le mashome a mane. 21 'Me Isaake a kokotlelela Morena mosali oa gagoe, ka gonne e le moopa: 'me Morena a rapelesega ka ene, 'me Rebeka mosali oa gagoe a ithoala. <sup>22</sup> 'Me bana ba ne ba kampana mo teñ ga gagoe; 'me a ithaea, a re, Fa go ntse yalo, ke ntse yañ yalo? 'Me a ea go botsa Morena. 23 'Me Morena a mo raea, a re, Merafe e le mebeli e mo sebopeloñ sa gago, le gone lichaba li le peli li tla kgaogañoa eleñ 'Me semo maleñ a gago. shaba se señoe se tla nna thata go feta se señoe; le gone eo mogolo o tla lirela eo 'motla-<sup>24</sup> 'Me erile malatsi a gagoe a go khubama a liragetse, bonañ go no go na le mafatlha mo sebopeloñ sa gagoe. 25'Me oa ntlha a coa a hubetse. gotlhe fela yaka seaparo se se boböa, 'me ba mo sha leina ya <sup>26</sup>'Me garamorago ga coa monnaoe, 'me lecogo ya gagoe le ne le choere serethe sa ga Esaue; 'me o na a sheoa leina ya Yakobo: 'me erile Rebeka a ba bona, Isaake o na a le linyaga li le mashome a le marataro. <sup>27</sup> 'Me basimane ba ne ba tiea: Esaue e ne e le mocomi eo o senatla. motho oa naga; 'me Yakobo e ne e le monna eo o bori, a nna mo litenteñ. 28 'Me Isaake a rata Esaue, ka gonne a ya nama ea pholofolo ea gagoe: 'me Rebeka a rata Yako-<sup>29</sup> 'Me Yakobo o kile a apaea liyo: 'me Esaue a boea koa nageñ, a choeroe ke lolèsè: 30 'me Esaue a raea Yakobo, a re, Coecoe, o mphe livo tse tse li khibilu tse, gonne ke choeroe ke lolèsè : ke gone leina ya gagoe le bilicoeñ Eto-31 'Me Yakobo a re, Rekisa tshiamelo ea gago ea go tsaloa pele mo go nna, gompiyeno. <sup>32</sup> 'Me Esaue a re, Bona, kea shoa; 'me tshiamelo ea go tsaloa pele e ka nchoela molemo ofe? 83'Me Yakobo a re, Inkanele, gompiyeno; 'me a mo ikanela: 'me a rekisetsa Yakobo tshiamelo ea gagoe ea go tsaloa pele. <sup>84</sup> 'Me Yakobo a fa Esaue bogobe, le liyo tsa linaoa; 'me a ya, a noa, a tloga a ema, a tsamaea: ke gone Esaue o nyalitseñ tshiamelo ea gagoe ea go tsaloa pele.

### GENESE 27.

Shontaga ea bobeli ea Mashome a Mane.

### . Ka Mosho.

'ME erile Isaake a sena go cofala, le matlho a gagoe a fifetse, a reteleloa ke go bona, a bitsa Esaue moroaoe oa ntlha, a mo raea, a re, Moroaka: 'me a mo raea, a re, Ke fano. <sup>2</sup>'Me a mo raea, a re, Bona tlhe, ke cofetse, ga ke itse motlha oa losho loa me. 3 Ke gone ako o tsee libolao tsa gago, tlhobolo ea gago le bora, me o ee koa nageñ, o mponele nama ea pholofolo; 4'me o nkapele liyo tse li monate, tse ke li ratañ, li lere mo go nna, gore ke ye ; gore mooa oa me o go tshegofatse ke ese ke shoe. 5'Me erile Isaake a bua le Esaue moroace, Rebeka a utloa. 'Me Esaue a ea koa nageñ go coma pholofolo, 6 'Me Rebele go lere nama. ka a bua le Yakobo moroace, a re, Bona, ke utloile 'rago a bua le Esaue mogoloo, a re, <sup>7</sup> Nteretse nama ea pholofolo, o nkapele liyo tse li monate, gore ke ye, ke go tshegofaletse fa pele ga Morena, ke ese ke shoe. <sup>8</sup> Ke gone yanoñ moroaka, reetsa lencoé ya me kafa ke go laolelañ ka gone. <sup>9</sup> Eä tlhe koa lecomaneñ, o nteretse mo go yone lipotsana li le peli tse li molemo; 'me ke tla apela 'rago liyo tse li monate ka cone, tse o li ratañ: 10 'me o tla li isa mo go 'rago, gore a ye, a tle a go tshegofa-11 'Me Yatse a ese a shoe. kobo a raea Rebeka 'magoe, a re, Bona, Esaue nkgolole ke motho eo o boböa, 'me nna ke motho eo o borethe. 12 Etlare kgotsa rre a nkapaape, ke nne yaka motsietsi mo go ene; 'me ke iteretse phuco, eseñ <sup>13</sup> 'Me 'magoe a mo letshego. raea, a re, Phuco ea gago e nne mo go nna, moroaka: reetsa lencoé ya me fela, 'me o ee o li lere mo go nna. 14'Me a ea, a li tsaea, a li lere mo go 'magoe: 'me 'magoe a apaea livo tse li monate, tse 'ragoe o li ratileñ. <sup>15</sup> 'Me Rebeka a tsaea lietsela tsa ga Esaue noana oa gagoe eo mogolo, tse o na a na naco mo tluñ, a li apesa Yakobo ñoana oa gagoe eo 'motlana: 16 le gone a baea matlalo a lipotsane mo mabogoñ a gagoe, le mo boretheñ ya thamo ea gagoe: 17 'me a neela mo lecogoñ ya ga Yakobo ñoana oa gagoe liyo tse li monate le bogobe tse o li baakanyelitseñ. <sup>18</sup>'Me a tla mo go 'ragoe, a re Rra: 'me a re, Ke fano. O mañ, moroaka? 19'MeYakobo a raea 'ragoe, a re, Ke Esaue moroao oa ntlha; ke lirile yaka o no o ntaoletse: Ako o coge, o nne, o ye nama ea pholofolo ea me, gore mooa oa gago o tle o ntshegofatse. <sup>20</sup> 'Me Isaake a raea moroace,

a re, 'Me go ntse yañ o e bonye yalo ka bonako, moroaka? 'Me a re, Ke ka gonne More-NA Molimo oa gago o ntlhogonolofalitse <sup>21</sup>'Me Isaake a raea Yakobo, a re, Ako o atamele, moroaka, gore ke go apaape, fa o le Esaue moroake sebele, kgotsa 'nya. <sup>22</sup> 'Me Yakobo a atamela Isaake 'ragoe gauchoanyane; 'me a mo apaapa, a re, Lencoé ke lencoé ya ga Yakobo, 'me mabogo ke mabogo a ga Esaue. 23'Me ga a ka a mfarologanya, ka gonne mabogo a gagoe a ne a le bobooa, yaka mabogo a. Esaue mogolöe: ke gone o mo tshegofalitseñ. 24 'Me a re A o Esaue moroake oa nnete? 'Me a re, Ke ene. <sup>25</sup> 'Me a re. E lere gaufi le nna, 'me ke tla ya nama ea pholofolo ea ga moroake, gore mooa oa me o go tshegofatse. 'Me a e lere gaufi le ene, a ya; 'me a mo leretse beine, a noa. 26 'Me Isaake 'ragoe a mo raea, a re, Nkatamela vanoñ, moroaka, o nkatle. <sup>27</sup>'Me a atamela, a mo atla: 'me a nkgeloa loñkgo loa liaparo tsa gagoe, a mo tshegofatsa, a re, Bona, loñkgo loa ga moroake lo ntse yaka loa naga e Morena o e tshegofalitseñ: 28 'Me a Molimo o go nee sa monyo oa legolimo, le sa monono oa lefatshe, le letlotlo ya mabele le beine: 29 a lichaba li go lirele, le merafe e go ikobele: o nne morena mo baneñ ba ga 'rago, le gone a bana ba ga 'mago ba go ikobele : a moñoe le moñoe eo o go hutsañ a hutsege, 'me a moñoe le moñoe eo o go tshegofatsañ a tshegofale. ‡30 'Me erile fela ka Isaake a sena go khutlela go tshegofatsa Yakobo, 'me Yakobo a chogaka a lule mo go 'ragoe, ga tla Esaue mogoloe koa go comeñ ga gagoe. 31 Le ene a apaea nama e e monate, a e lere mo go 'ragoe ; 'me a raea 'ragoe, a re, A rre a coge, a ye nama ea pholofolo ea ga moroace, gore moca ca gago o tle o ntshegofatse. <sup>82</sup> 'Me Isaake 'ragoe a mo raea, a re, O mañ? 'Me a mo raea, a re Ke nna Esaue, moroao oa ntlha. 38'Me Isaake a tlakasela thata thata, a re, Emañ he eo o comileñ pholofolo, a e lere mo go nna, 'me ke yele gotlhe pele ga o ese o tle, ke mo tshegofalitse? Ee, le gone o tla tshegofala. 84 'Me erile Esaue a utloa mancoé a ga 'ragoe, a goeletsa ka segalo se se botlhoko thata, a raea 'ragoe, a re, Le nna o ntshegofatse, rra, ee, le nna. 85 'Me a re; Monnao o tsile ka boferefere, 'me o tlositse letshego ya gago. 36' Me a re, A ga a bilioa Yakobo ka tshiamo? gonne o mphufumetse ka lipaka tse peli tse: o kile a ntlosa tshiamelo ea go tsaloa pele, 'me yanoñ o ntlositse letshego. 'Me a re, A ga oa ka oa ntlogelela letshego. Isaake a fetola, a raea Esaue, a re, Bona, ke mo lirile morena oa gago, le bana ba ga 'ragoe botlhe ke ba mo neile

bathanka; le gone ke mo otlile ka mabele le beine : 'me yana moroaka, ke ka go lirelañ ? 88'Me Esaue a raea 'ragoe, a re A o na le letshego le le leñoe-fela, rra? Le nna o ntshegofatse, ee rra, le nna, o ntshegofatse. 'Me Esaue a choletsa lencoé ya gagoe, a lela. 39 'Me Isaake, 'ragoe, a fetola, a mo raea, a re, Bona, boago ya gago bo tla nna mo mononoñ oa lefatshe, le mo monyoñ oa legolimo o coan koa golimo; 40'me o tla tshela ka chaka ea gago, o lirele monnao; 'me etlare motlhañ go o thobañ, o rutle yokoe ea gagoe mo thamuñ ea gago.

# GENESE 27, 41.

41 'Me Esaue a tlhooa Yakobo ka ntlha ea letshego ye 'ragoe o na a mo tshegofatsa ka yone: 'me Esaue a ithaea mo peluñ, a re, Malatsi a go lelela rre a gaufi ; ke gone ke tla bolacañ Yakobo nnake. <sup>42</sup>'Me Rebeka o na a boleleloa mafoko a ga Esaue ñoana oa gagoe eo mogolo, 'me a romela a bitsa Yakobo ñoana oa gagoe eo 'motlana, a mo raea, a re, Bona, fa e le kaga gago Esaue mogoloo oa ikgomotsa, oa re, o tla go bolaea. 48 Ke gone ñoanaka, o utloe lencoé ya me ; 'me tloga, o tshabele koa go Labane, kgantsaliake, koa Harana: 44 o nnele malatsi a se kace nac, go tsamaca bocarara ya ga mogoloo bo feta; <sup>45</sup> go tsamaea bogale ya ga mogoloo bo go tlogela, 'me a lebala se o se mo liretseñ: elire gone ke romelañ, ke go late gone: ke tla bo ke latlhegeloañ ke lona loo babeli ka motlha o le moñoe.

46'Me Rebeka a raea Isaake, a re, Ke tennoe ke go tshela ka ntlha ea bomoroalia Heta: ekare fa Yakobo a ka itseela mosali mo go bomoroalia Heta, eo o choanañ le ba, mo go bomoroalia lefatshe, botshelo ya me bo tla nchoela molemo ofe?

#### GENESE 28.

Shontaga ea Bobeli ea Mashome a Mane.

### Maitsibooa.

(Tsatsi ya ga Bartholomeo M. Moaposetole; ka Mosho, liferese 10-18.)

'ME Isaake a bitsa Yakobo, a mo tshegofatsa, a mo laela, a mo raea, a re, O se ka oa tsaea mosali mo go bomoroalia Bakanana. <sup>2</sup> Tloga o eme, o ee koa Patana-arama, koa goora Bethuele, 'ragoe 'mago; 'me o itseele mosali gone mo go bomoroalia Labane, kga-<sup>8</sup> 'Me a Molintsalia 'mago. mo Mothati-eotlhe o go tshegofatse, o go atise, o go ntsifatse, gore o nne leshomo ya lichaba; 4 le gone o go nee letshego ya ga Aberahame, oena, le peo ea gago morago ga gago; gore o ye boshoa ya lefatshe ya go yaka ga gago, ye Molimo o no oa le naea

<sup>5</sup> 'Me Isaake a Aberahame. bolotsa Yakobo; 'me a ea koa Patana-arama, koa go Labane moroa Bethuele oa Mosiria, kgantsalia Rebeka, ma-bo-Yakobo le Esaue. Eare Esaue a bona gore Isaake a tshegofalitse Yakobo a mo rometse koa Patana-arama, go itseela mosali gone; le gore erile a mo tshegofatsa a mo laela, a re O se ka oa tsaea mosali mo go bomoroalia Bakanana; 7 le gore Yakobo a utloile 'ragoe le 'magoe, a ile koa Patana-arama: <sup>3</sup>'me Esaue ka a bona gore Isaake 'ragoe ga a ka a kgatlhoa ke bomoroalia Bakanana; <sup>9</sup> Esaue a ea koa go Ishemaele, a tseela mo basaliñ ba o na a na nabo Mahalathe moroalia Ishemaele moroa Aberahame, kgantsalia Nebaiothe, go nna mosali oa gagoe. <sup>† 10</sup> 'Me Yakobo a tloga mo Beeresheba, a ea koa Harane. <sup>11</sup> 'Me a fitlha mo feloñ goñoe, a lala gone bosigo, ka gonne letsatsi le ne le kolometse ; 'me a tsaca leñoc ya maye a a na a le gone, a itshametsa ka yone, a itatsa gone go robala. 12 'Me a lora, 'me bonañ sepalamo sa bo se thomiloe fa fatshe, se tlhora ea shone e fitlhileñ koa legolimoñ: 'me bonañ baengele ba Molimo ba se tlhatloga. 13 'Me bonañ ba se fologa. Morena a eme golimo ga shone, a re, Ke nna Morena Molimo oa ga Aberahame 'rago, le Molimo oa ga Isaake: lefatshe ye o robetseñ mo go yone, ke tla le go naea le peo

ea gago; 14 'me peo ea gago e tlanna yaka lorole loa lefatshe. le gone o tla namela koa ntlheñ ea bophirima-tsatsi, le ea botlhabatsatsi, le ea bokone, le ea boroa: 'me litshika cotlhe tsa lefatshe li tla tshegofala ka oena le ka peo ea gago. <sup>15</sup> 'Me, bona, ke na nao, ke tla go tshegetsa goñoe le goñoe koa o eañ gone, ke go bosetse mo lefatshiñ yeno; gonne ga nka ke go tlogela, go tsama ke lire se ke se go boleletseñ. 16 'Me Yakobo a kubuga mo borokoñ, 'me a re, Rure Morena o mo feloñ fa, 'me ga kea ka ka go itse. 17 'Me a choga, a re, Felo fa go boitshega yañ! ga se go sele, ke ntlo ea Molimo, le gone ke kgoro ea legolimo. 18 'Me Yakobo a cogela go sa le ka mosho, a tsaea lencoè ye o na a itshamelitse ka yone, a le tlhoma pilara, 'me a thela loukoane golimo ga yone. <sup>19</sup> 'Me a bitsa leina ya felo fa Bethele: 'me erile pele leina ya motse e ne e le Lusa. <sup>20</sup> 'Me Yakoko a ikana ikano, a re. Etlare fa Molimo a na le nna a ntshegetsa mo tseleñ e, e ke e tsamaeañ, a mpha bogobe go ya, le kaparo go apara, 21 gore ke boele mo ga rre ka kagisho, ke gone Morena o tla nnañ Molimo oa me, 22 le lencoè ye, ye ke le tlhomileñ pilara, le tla nna ntlo ea Molimo: le gone mo go cotlhe tse o tla li nnaeañ, amarure ke tla go naea ntlha ea leshome.

GENESE 29, 1-29.

Ke gone Yakobo o neñ a coelela pele, a fitlha mo lefatshiñ ya bana ba ntlheñ ea <sup>2</sup> 'Me a leba. botlhabatsatsi. 'me bonañ, go no go na le seliba mo nageñ, 'me bonañ macomane a le mararo a linku a bothile fa go shone; gonne ba ne ba tle ba nose macomane mo selibeñ seo: 'me letlapa ye le mo molomoñ oa seliba e ne e le ye legolo. <sup>3</sup> 'Me macomane otlhe a ntse a phutheloa gone: 'me ba ntse ba filikolola letlapa mo molomon oa seliba, ba nosa linku: ba ba ba bee letlapa mo molomoñ oa seliba, mo feloñ ga yone. 4'Me Yakobo a ba raea, a re, Go lua kae, bana ba rra? 'Me ba re, Re batho ba Harana. 5 'Me a ba raea, a re, A lo itse Labane, moroa Nahore? 'Me ba 6'Me a ba re. Rea mo itse. raea, a re, A o ntse a tshela sentle?'Me ba re, O sa tshela sentle: 'me, bona, Rakhele, moroalie oetla le linku. 7'Me a re, Bonañ, go sa ntse go le motshegare o mogolo, le gone ga e ese e nne nako ea go kokoanya likgomo: nosañ linku, lo ee lo li fulise. ba re, Ga re kake ra li nosa, go tsama macomane otlhe a phuthoe, 'me ba filikolola letlapa mo molomoñ oa seliba; elire gone re nosañ linku. <sup>9</sup> Eare a sa bua nabo, ga tla Rakhele le linku coo ragoe; gonne o ne a li lisa. erile Yakobo a bona Rakhele

moroalia Labane, kgantsalia 'magoe, le linku coo Labane, kgantsalia 'magoe, Yakobo a atamela, a filikolola letlapa mo molomoñ oa seliba, a nosa secomana sa ga Labane, kgantsalia 'magoe. 11 'Me Yakobo a atla Rakhele, a choletsa lencoé ya gagoe, a lela. 12 'Me Yakobo a bolelela Rakhele fa e le monna 'ragoe, le fa e le ñoana ga Rebeka: 'me a taboga a bolelela 'ragoe. <sup>18</sup> 'Me erile Labane a utloa mafoko a ga Yakobo ñoana ga monnace, a tabogela go mo kgatlhantsha, a mo tlamparela, a mo atla, a mo isa mo tluñ ea gagoe. 'Me a bolelela Labane lilo tse cotlhe. Labane a mo raea, a re, Amarure o lesapo ya me le nama ea me. 'Me a tlhola nae ka kgoeli e le ñoe-fela. 15 'Me Labane a raea Yakobo, a re, Ka gonne o nnake, a ke gone o ka ntirelelañ lefela? mpolelela, gore tuelo ea gago e tla nna eñ? 16 'Me Labane a na le bomoroalie ba le babeli: leina ya oa ntlha e ne e le Lëa, le leina ya eo 'motlana e ne e le Rakhele. <sup>17</sup> 'Me Lëa a na le matlho a a nyañ, 'me Rakhele o na a le montle, a lebega 18 'Me Yakobo a rata sentle. Rakhele; 'me a re, Ke tla go lirela linyaga li shupa ka ntlha ea ga Rakhele moroalio eo 'motlana. 19 'Me Labane a re. Go molemo gore ke mo go nee, go fetisa go mo naea monna o <sup>20</sup> 'Me Yasele: nna le nna. kobo a lira linyaga li shupa ka

ntlha ea ga Rakhele; 'me mo go ene ekete e ne e le malatsi a se kaee ka ntlha ea lorato lo <sup>21</sup> 'Me o mo ratileñ ka lone. Yakobo a raea Labane, a re, Nnaea mosali oa me, gonne malatsi a me a liragetse, gore ke ee mo go ene. 22 'Me Labane a kokoanya banna botlhe ba felo foo, a lira moletlo. <sup>28</sup> 'Me erile ka maabanyane, a tsaea Lëa moroalie, a mo lere mo go ene ; 'me a ea mo go <sup>24</sup> 'Me Labane a naea Lëa moroalie Silepha lelata ya gagoe go nna mhula. erile ka mosho, bonañ, e ne e le Lëa: 'me a raea Labane, a re. En se o se ntiretsen? A ga kea ka ka go lirela ka ntlha ea ga Rakhele? ke gonneñ o ntsielitse. <sup>26</sup> 'Me Labane a re Ga se mokgoa oa rona, go ntsha eo 'motlana, pele ga eo mogolo. <sup>27</sup> Liragaletsa beke ea eo, 'me re tla go naea eo moñoe le ene ka ntlha ea tirelo e o tla e ntirelañ ka linva-<sup>28</sup> 'Me Yaga li shupa gape. kobo a lira valo, a liragatsa beke ea gagoe, 'me a mo naea Rakhele moroalie go nna mo-<sup>29</sup> 'Me Labane a naea Rakhele moroalie Bileha lelata ya gagoe go nna mhula oa 'goe.

# GENESE 31, 1-18.

'ME (Yakobo) a utloa mafoko a bomoroa Labane, ba re, Yakobo o chotse tsa ga raecho cotlhe; le gone o bonye khumo eotlhe e ka tse e leñ tsa ga raecho. <sup>2</sup> 'Me Yakobo a bona

sefatlhogo sa ga Labane, 'me se ne se se mo go ene yaka <sup>3</sup> 'Me Morena a raea gale. Yakobo, a rė, Boela koa lefatshiñ ya bo'raeno, le mo losikeñ loa gago; 'me ke tla na 4 'Me Yakobo a roma a biletsa bo Rakhele le Lea mo nageñ mo secomaneñ sa gagoe, a ba raea, a re, 5 ke bona sefatlhogo sa ga 'raeno gore ga se mo go nna yaka gale, 'me Molimo oa ga rre o no o ntse le 6 Me loa itse gore ke liretse 'raeno ka boyotlhe ya <sup>7</sup> 'Me 'raeno o ntsielitse, a fetola tuelo ea me ga leshome; 'me Molimo ga oa ka oa mo letlela go ntsiamololela. <sup>8</sup> Erile a re yana, a re, Tuelo ea gago e tla nna tse li kgoeba; ke gone secomana shotlhe se tsetseñ tse li kgoeba: 'me erile a re yana, a re, Tuelo ea gago e tla nna tse li tiloli ; ke gone secomana shotlhe se tsetseñ tse li tiloli. 9 Yalo Molimo o tlositse likgomo coo raeno, oa li nnaea. <sup>10</sup> 'Me erile ka nako e secomana se ne sa emera ka eone, ka choletsa matlho a me, 'me ka bona mo toron, 'me bonan lipheleu tse li bekereñ secomana e ne e le tse li tiloli, le tse li kgoeba, le tse li thamaga. 11 'Me moengele oa Morena a nthaea mo toroñ, a re, Yakobo: 'me <sup>12</sup> 'Me a re, ka re, Ke fano. Choletsa matlho a gago yanoñ, 'me o bone, lipheleu cotlhe tse li bekarañ secomana ke tse li tiloli, le tse li kgoeba, le tse li thamaga: gonne ke bonye co-

tlhe tse Labane o li go lirelañ. <sup>18</sup> Ke nna Molimo oa Bethele, koa o kileñ oa tlötsa pilara, oa inkanela ikano gone: yanoñ tloga o eme, o coe mo lefatshiñ veno, o boele koa lefatshiñ ye o tsalecoeñ mo go yone. <sup>14</sup> 'Me bo Rakhele le Lea ba mfetola, ba mo raea, ba re, A re sa na le kabelo kgotsa boshoa mo tluñ ea ga 'raecho'! A ga re kaioe baeñ ke ene? gonne o re rekisitse, le gone o yele tlhoatlhoa ea rona gotlhe. <sup>16</sup> Gonne khumo eotlhe e Molimo o e tlositseñ 'raecho, eone ke ea rona le ea bana ba rona : ke gone, señoe le señoe se Molimo o se go reileñ, o se lire. 17 Elirañ gone Yakobo o nanogañ, a palamisa bomoroaoe le basali ba gagoe mo likameleñ ; <sup>18</sup> a tsaea likgomo tsa gagoe cotlhe le leruo ya gagoe yotlhe ye o le bonyeñ, likgomo tsa tuelo ea gagoe, tse o li bonyeñ mo Patana-arama, gore a ee koa go Isaake 'ragoe, koa lefatshiñ ya Kanana.

GENESE 32.

Shontaga ea Bobeli ea Mashome a Mane.

Maitsibooa (2).

(Tsatsi ya ga Mikaele M. le Baengele botlhe; Ka Mosho.)

'ME Yakobo a coela-pele, 'me a kgatlhantshioa ke baengele ba Molimo. <sup>2</sup>'Me erile Yakobo a ba bona, a re, Ye ke leshomo ya Molimo: 'me a bitsa leina ya golo mo Mahanaime.

3'Me Yakobo a romela baroñoi koa pele ga gagoe koa go Esaue mogoloë koa fatshiñ ya Seira, naga ea Etoma. 4'Me a ba laola, a re, Buañ yana le Esaue morena oa me; lo re; Go bua yana motlhanka oa gago Yakobo, Ke yakile le Labane, ke tlhotse gone go fitlhela yanoñ: 5'me ke bonye likgomo, le liesele, le macomane, le batlhanka le malata: 'me ke rometse go itsise morena oa me, gore ke bone choaro mo matlhoñ a gago. 6'Me baroñoi ba boela mo go Yakobo, ba re, Re fitlhile koa go Esaue mogoloo, le gone oetla go go kgatlhantsha, a na le banna ba le makgolo a le mane. <sup>7</sup> Ke gone Yakobo o boifilen thata, a huluega: 'me a kgaoganya batho ba o nañ nabo, le macomane, le matlhape, le likamele, ka mashomo a le mabeli; 8 a re Etlare fa Esaue a tla mo leshomoñ ye leñoe, a le itaea, elire gone ye leñoe ye le setseñ le phalogañ. 9'Me Yakobo a re, Molimo oa ga Isaake rre, Morena eo o no oa nthaea, oa re, Boela mo lefatshiñ ya gago, le mo losikeñ loa gago, 'me ke tla go lirela molemo: 10 ga kea choaneloa ke yo bo botlanyana ya mautloelo-botlhoko otlhe, le bonnete yotlhe, yo o bo shupelitseñ motlhanka oa gago: gonne ke ne ka tshela Yoretane eeo ka thobane ea me; 'me yanon ke liregile

mashomo a le mabeli. 11 Kea. go rapela, nkgolola me lecogoñ ya ga nkgolole, mo lecogoñ ya ga Esaue : gonne kea 'moifa, gore ese ere kgotsa a tla, a ntitaea, le 'mabo le bana. <sup>12</sup>'Me oa re, Amarure ke tla go lirela molemo, ke lire peo ea gago yaka moshaoa oa leoatle, o o sa kakeñ oa baloa ka bontsi. 📑 13'Me a lala gone bosigo yoo; a tseela Esaue mogoloë kabelo mo go tse o nañ naco; 14 lipoli tse li namagali li le makgolo a le mabeli. le liphoko li le mashome a le mabeli, linku tse li namagali li le makgolo a le mabeli, le lipheleu li le mashome a le likamele mabeli. amusañ li le mashome a le mararo le linamane tsa cone, 15 likgomo tse li namagali li le mashome a le mane. le lipoo li leshome, liesele tse li namagali li le mashome a le mabeli le lipetsana li leshome. <sup>16</sup>'Me a li neela mo mabogoñ a batlhanka ba gagoe, motlhape moñoe le moñoe ka osi ; a raea batlhañka ba gagoe, a re, Mphetelañpele, lo bee lobaka fa gare ga motlhape le motlhape, 17'Me a laola eo o koa pele-pele, a re Etlare Esaue nkgolole a kgatlhana le oena, a go botsa, a re, O oa ga mañ i o ea kae i le tse tse li fa pele ga gago ke coo mañ ? 18 o tle o re. Ke coo Yakobo motlhanka oa gago ; ke kabelo e e romecoeñ Esaue, morena oa me: 'me bona le ene o koa morago ga

rona. 19 'Me a laola oa bobeli le ene, le oa boraro, le botlhe ba ba setseñ matlhape morago, a re Ere lo 'mona, lo bue le Esaue yalo, 20 lo re, Le gone, bona, Yakobo, motlhanka oa gago o koa morago ga rona. Gonne a re, Ke tla mo ruanya ka kabelo e e nketeletseñ-pele, ke itse go bona sefatlhogo sa gagoe; etlare kgotsa a nkamogele. 21 Yalo kabelo ea mo etelelapele: 'me ene ka esi a lala le

lonyeto bosigo yoo.

<sup>22</sup> 'Me a coga go sale bosigo, a tsaea basali ba gagoe ba babeli, le malata a gagoe a mabeli, le bana ba gagoe ba ba shome ye le moco o le osi, a tshela botshelo ya Yaboka. <sup>23</sup> 'Me a ba tsaea, a ba tshelisetsa koa moseya ole oa noka, le gone a tshelisa cotlhe tse o nañ naco. 24 'Me Yakobo a sala a le esi; 'me monna moñoe a kampana nae ga tsamaea bosigo ya sa. 25'Me erile a bona a sa mfenye, a ama khuti ea serope sa gagoe; 'me khuti ea serope sa ga Yakobo ea hunega, a sa kampana nae. <sup>26</sup> 'Me a re, Ntesa, ke tsamaee, gonne bosigo boa sa. 'Me a re, Ga nka ke go lesa, o ese o ntshegofatse. 27 'Me a mo raea, a re, Leina ya gago o mañ? 'Me a re, ke Yakobo. 28 'Me a re, Ga o nka o tlhola o bilioa ka leina ya Yakobo, faese ka ya Iseraele: gonne o ganetse le Molimo le batho, 'me o fentse. 29 'Me Yakobo a 'motsa, a re, Ako o mpolelele

leina ya gago. 'Me a re, Ke gonneñ o mpotsa leina? 'Me mo tshegofaletsa gone. <sup>30</sup> 'Me Yakobo a bitsa felo foo ka leina ya Peniele, gonne a re, Ke bonanye le Molimo ka sefatlhogo, 'me botshelo ya me bo bolokiloe. 81 'Me erile a sa feta Penuele, letsatsi ya mo tlhabela, 'me a tlhotsa serope. <sup>32</sup> Ke gone bana ba ga Īseraele ba sa yeñ mosifa oa noka o o mo khutiñ ea serope, go fitlhela gompiyeno: ka gonne a na a ama khuti ea serope sa ga Yakobo mo mosifeñ oa noka.

### GENESE 37.

Shontaga ea Boraro ea Mashome a Mane.

### Ka Mosho.

'ME Yakobo a nna mo lefatshiñ ye 'ragoe e ne e le moeñ mo go yone, mo lefatshiñ ya Kanana. <sup>2</sup> Tse ke cone litshika tsa ga Yakobo. Erile Yosefa a na le linyaga li leshome le meco e e shupañ, a fulisa lecomane a na le bana ba 'ragoe: a na le bomoroa Bileha, le bomoroa Selepha, basali ba ga 'ragoe, e le lekoloane: 'me Yosefa a lere mo go 'ragoe phoko e e boshula kaga bone. 8'Me Iseraele a rata Yosefa go feta bana ba gagoe botlhe: ka e le ñoana oa bocofe ya gagoe: 'me a mo segela kobo e e mebala-bala. <sup>4</sup>'Me bomogolooe ba bona gore 'rabo o mo rata go feta bomogolooe botlhe; 'me ba mo tlhooa, ba sa kake ba bua nae ka kagisho. 5'Me Yosefa a lora toro, a e bolelela bomogolooe: 'me ba mo tlhooa 6'Me a ba thata go fetisa. raea, a re, A ko lo reetse toro e e ke e lorileñ: <sup>7</sup> gonne, bonañ, re ne re bofa liñata mo tshimon, 'me bonan, nata ea me ea nanoga, le gone ea ema ea siama; 'me bonañ, liñata tsa lona tsa tla tsa likanyetsa, tsa ikobela ñata ea 8 'Me bomogolooe ba mo raea, ba re, A ka mannete o tla re busa? kgotsa a amarure o tla na le pusho mo go rona? 'Me ba mo tlhooa thata go fetisa ka ntlha ea litoro tsa gagoe, le ka ntlha ea mafoko a gagoe. 9'Me a tloga a lora toro e ñoe, a e bolelela bomogolooe, a re, Bonañ, ke lorile toro e ñoe gape; 'me, bonañ, letsatsi le noeli le linaleli li leshome le moco o le moñoe tsa inkobela. 10 'Me a e bolelela 'ragoe le bomogolooe: 'me 'ragoe a mo kgalemela, a mo raea, a re, Ke eñ toro e, e o e lorileñ. A ka mannete nna le 'mago le bomogoloo re tla tla go go ikobelela fatshe? 11 'Me bomogolooe ba hufana nae; 'me 'ragoe a tshegetsa puo eeo ka mogopolo. 12 'Me bomogolooe ba ea go lisetsa lecomane ya ga 'rabo koa Sheke-<sup>13</sup> 'Me Iseraele a raea Yosefa, a re, A bomogoloo ga ba lisetse lecomane koa Shekeme? ntlo, ke go romele koa go bone. 'Me a mo raea, a re,

Ke fano. 14'Me a mo raea, a re, Eä tlhe, o bone fa go ntse sentle le bomogoloo, le fa lecomane le ntse sentle ; o be o mposetse lefoko. 'Me a mo roma a coa mo mogogoroñ oa Heberone, 'me a fitlha koa 15 'Me monna mo-Shekeme. ñoe a mfitlhela, 'me bonañ, a ntse a pholëa mo nagen; 'me monna eo a 'motsa, a re, O batlañ ? 16 'Me a re, Ke batla bonkgonne: ako o mpolelele koa ba lisetsañ teñ. <sup>17</sup> 'Me monna a re, Ba hulugile mono: gonne ke ba utloile, ba re, A re een koa Tothana. Yosefa a latela bomogolöe, a ba fitlhela mo Tothana. 18'Me ba 'mona, a sa le kgakala, 'me pele a ese a ba atamele, ba mo logela mano go 'molaea. <sup>19</sup>'Me ba raana, ba re, Bonañ, molori eo o etla. <sup>20</sup> Ntloñ, tlheñ, re 'molaee, re mo ligele mo kgatampiñ noe, 'me re tla re, O yeloe ke sebatana se se boshula: 'me re tla bona se se tla liragalelañ litoro tsa gagoe. 21 'Me Reubene a utloa, a mo golola mo mabogoñ a bone ; 'me a re, A re se tloseñ botshelo ya gagoe. Reubene a ba raea, a re, Se chololen mali; lo mo ligele mo kgatampiñ e, e e mo gare ga naga, 'me se beeñ lecogo lepe mo go ene: gore a mo golole mo mabogoñ a bone, 'mosetse mo go 'ragoe. <sup>23</sup> 'Me erile Yosefa a fitlha mo go bomogoloöe, ba apola Yosefa kobo ea gagoe, kobo e e mebala-bala e o e apereñ,

<sup>24</sup>'me ba mo tsaea, ba mo ligela mo kgatampiñ; kgatampi ea bo e sena sepe, go no go sena metse mo go eone. 25'Me ba nnela go ya bogobe: 'me ba choletsa matlho a bone, ba senka, 'me bonañ lonveto loa Baishemaele ba coa koa Gileate, ba na le likamele tsa bone, li belege boróku yo bo monate, le balema, le mera, ba ea go li isa <sup>26</sup> 'Me Yuta a koa Egepeto. raea bana ba 'ragoe, a re, Go ka thusa eñ fa re bolaea monna rona re bitiela mali a gagoe? 27 Ntloñ, re mo rekise mo go Baishemaele, a mabogo a rona a se nne mo go ene; gonne ke monna rona, nama ea rona. 'Me bana ba 'ragoe <sup>28</sup>'Me ga feta ba mo reetsa. Bamitiane barekisi; 'me ba goga ba ntsha Yosefa mo kgatampiñ, ba rekisa Yosefa mo go Baishemaele ka liselefera li le mashome a le mabeli. 'Me ba lere Yosefa mo Egepe-<sup>29</sup> 'Me Reubene a boela mo kgatampiñ; 'me bonañ, Yosefa o na a seeo mo kgatampiñ; 'me a gagola likhai tsa gagoe. 30 'Me a boela mo go bomonnaoe, a re, Mosimane ga a eo; 'me nna, ke ka ea kae? 31 'Me ba tsaea kobo ea ga Yosefa, ba tlhaba phoko, ba ina kobo mo maliñ; 82'me ba romela kobo e e mebalabala, ba e isa koa go 'rabo: bare, Ree begile: ke gone o itse fa e le kobo ea ga mo-<sup>83</sup> 'Me a e roao, kgotsa 'nya. itse, a re, Ke kobo ea ga moroake; o yeloe ke sebatana; ga go na pelaelo, Yosefa o ga-84 'Me Yakobo a goganye. gagola likhai tsa gagoe, a baea khai ea kgetse mo lothekeñ loa gagoe, a lelela moroace ka malatsi a mantsi. <sup>35</sup> 'Me bomoroace botlhe, le bomoroalie botlhe ba mo emela matshelisho; 'me a gana go tshelisega; a re, Gonne ke tla fologela mo lebitleñ ke tlhabegile. 'Me 'ragoe a mo <sup>86</sup> 'Me Bamitiane ba mo rekisa mo Egepeto mo go Potifara, mogoloane oa ga Faroe, kgosana ea batlhabani.

GENESE 39.

Shontaga ea Boraro ea Mashome a Mane.

Maitsibooa.

'Me Yosefa a lerioe mo Egepeto; 'me Potifara, mogoloane oa ga Faroe, mogolo oa batlhabani, Moegepeto, a mo reka mo lecogoñ ya Baishemaele, ba ba ne ba mo lerile gone. 2'Me Morena o na a na le Yosefa, a tlhogonolofala; 'me a le mo tluñ ea Moegepeto moñoagoe. moñoagoe a lemoga fa Morena a na nae, le fa Morena a na a tlhogonolofatsa cotlhe tse o li lirañ ka lecogo ya gagoe. <sup>4</sup>'Me Yosefa a bona choaro mo matlhoñ a gagoe, a mo lirela : 'me a mo lira molebeleli mo tluñ ea gagoe, a baea cotlhe tse o nañ naco mo lecogoñ ya gagoe. 5'Me, e sale

ka a mo lira molebeleli oa ntlo ea gagoe, le oa cotlhe tse o nañ naco, Morena a tlhogonolofatsa ntlo ea Moegepeto ka ntlha ea ga Yosefa; 'me letshego ya Morena le ne le le mo go cotlhe tse o nañ naco, mo tluñ le koa nageñ. a tlogela cotlhe tse o nañ naco mo lecogoñ ya ga Yosefa; a bo a sa itse sepe se o nañ nasho faese livo tse o li 'Me Yosefa o ne a le montle, a lebega sentle. 7'Me ga lirala morago ga lilo tse, mosali oa ga moñoagoe a tlhaba Yosefa matlho a gagoe; 8'Me a a re, Lala le nna. gana, a raea mosali oa ga moñoagoe, a re, Bona, moñoake ga a itse sepe se ke nañ nasho mo tluñ, le gone o beile cotlhe tse o nañ naco mo lecogoñ ya me ;  $^9$  ga go na eo mogolo go mpheta mo tluñ e; le gone a se ka a ñobetsa sepe mo go nna faese oena, ka gonne o mosali oa gagoe: kana ke ka lira sebe se se segolo vañ, ke leofela Molimo? 10'Me erile ka a nna a tlhola a bua le Yosefa, a se ka a mo reetsa, go lala nae, lefaele go nna nae. ‡ 11 'Me erile motlha moñoe, a tsena mo tluñ go lira tiro ea gagoe; 'me go no go se ope oa banna ba ntlo mo 12 'Me a mo choara ka teñ. kobo ea gagoe, a re, Lala le nna: 'me a tlogela kobo ea gagoe mo lecogoñ ya gagoe, a tshaba, a siela koantle. 18'Me erile a bona gore o tlogetse kobo ea gagoe mo lecogoñ ya

gagoe, a sietse koantle, 14a bitsa banna ba ntlo ea gagoe, a ba raea, a re, Bonañ, o lerile mo go rona Moheberu, gore a re shotle; o na a tsile mo go nna go lala le nna, 'me ka gooa ka lencoé ye legolo: 15 'me erile a utloa ke choletsa lencoé ya me, ke gooa, a tlogela kobo ea gagoe fa go nna, a tshabela koantle. <sup>16</sup> 'Me a beela kobo ea gagoe thoko, ga tsamaea moñoagoe a boela mo 17 'Me a bua nae kafa mafokoñ a, a re, Motlhanka oa Moheberu, eo o mo re lerelitseñ, o na a tla mo go nna, go nchotla: 18 'me erile ke choletsa lencoé ya me, ke gooa, a tlogela kobo ea gagoe fa go nna, a tshabela koantle. 19'Me erile moñoagoe a utloa mafoko a mosali oa gagoe, a o a buileñ nae, a re, Motlhanka oa gagoe o ntiretse yana ; bogale ya gagoe ya tuka. <sup>20</sup> 'Me moñoagoe Yosefa a mo choara, a mo tsenya mo tluñ ea kgolegelo, mo feloñ fa bagolegoa ba kgosiñ ba golegeloa gone ; 'me o na a le gone mo tluñ ea kgole-<sup>2ĭ</sup> 'Me Morena o na a na le Yosefa, a mo shupetsa bobelonomi, a mo naea choaro mo matlhoñ a molisi oa ntlo ea kgolegelo. 22 'Me molisi oa ntlo ea kgolegelo a baea bagolegoa botlhe ba ba mo tluñ ea kgolegelo mo lecogoñ ya ga Yosefa; 'me señoe le señoe se ba se lirileñ gone, ke ene eo o na se lira. <sup>28</sup> Molisi oa ntlo ea kgolegelo ga a ka a lebelela sepe se se mo lecogoñ ya gagoe,

ka gonne Morena o na a na nae; 'me se o na a se lira, Morena o na a se tlhogonolofatsa.

GENESE 40.

Shontaga ea Boraro ea Mashome a Mane.

Maitsibooa (2).

'ME erile morago ga lilo tse, motsheleli oa kgosi ea Egepeto le moapei oa cone. ba leofela morena oa bone kgosi ea Egepeto. Faroe a galefela bagoloane ba gagoe ba babeli, eleñ motsheleli eo mogolo, le moapei eo mogolo. 8'Me a ba tsenya mo kgolegeloñ mo tluñ ea kgosana ea balebeli, mo kgolegeloñ, koa Yosefa o golegecoeñ gone. 4 'Me kgosana ea balebeli ea ba laelela Yosefa, a ba lirela: 'me ba nnela sebaka mo kgolegeloñ. 5'Me ba lora toro boobeli, moñoe le moñoe a lora toro ea gagoe ka bosigo bo le boñoe-fela, moñoe le moñoe kafa phuthololoñ ea toro ea gagoe, eleñ motsheleli le moapei oa kgosi ea Egepeto, ba ba golegiloeñ 6 Me erile mo kgolegeloñ. ka mosho Yosefa a tla mo go bone, a ba bona, 'me bonañ, <sup>7</sup>'Me a botsa ba tlhontse. bagoloane ba ga Faroe ba o nañ nabo mo kgolegeloñ mo tluñ ea ga moñoagoe, a re, Kana lo tlhonyelitseñ gompiyeno? 8'Me ba mo raea, ba re, Re lorile toro, 'me ga go ope eo o ka e phuthololañ.

'Me Yosefa a ba raea, a re, Liphuthololo a ga se tsa Molimo! Ako lo e mpolelele. <sup>9</sup> 'Me motsheleli eo mogolo a bolelela Yosefa toro ea gagoe, a mo raea, a re, Mo toroñ ea me, bona, go no go le setlhare sa mofina fa pele ga me; <sup>10</sup> le mo mofineñ go no go le likala li le tharo: o no o ntse yaka o hupere, 'me lithunya tsa one tsa thunyega; le marose a one a uñoa meretloa e e bululeñ: 11 'me ke na le senoelo sa ga Faroe mo lecogoñ ; ka tsaea mauño 🛭 mofina. ka a gamolela mo senoeloñ sa ga Faroe, ka tsenya senoelo mo lecogoñ ya ga Faroe. 12 'Me Yosefa a mo raea, a re, Phuthololo ea eone ke e: likala tse tharo ke malatsi a le mararo; 13 pele ga malatsi a le mararo a ese a fete Faroe o tla choletsa tlhogo ea gago, a go bosetse mo tireloñ ea gago: 'me o tla tsenya senoelo sa ga Faroe mo lecogoñ ya gagoe, kafa mokgoeñ oa gale ka o no o le motsheleli oa gagoe. 14 'Me etlare o tlhogonolofala, ako o nkgopole, o nchupetse bobelonomi, o nkakanyetse Faroe, o nntshe mo tluñ e: 15 gonne amarure ke ne ka ucoioa mo lefatshiñ ya Baheberu: le gone fano ga kea ka ka lira sepe se ba ka ntsenyañ mo tluñ e ea kgole-† <sup>16</sup> Erile gelo kaga shone. moapei eo mogolo a bona gore phuthololo e ne e le e e molemo, a raea Yosefa, a re, Le nna ke ne ke le mo toroñ ea

me, 'me, bona, ke ne ke roele litlatla li le tharo tsa bogobe yo boshoeu; 17'me mo tlatleñ e e koa golimo-limo go no go le methale eotlhe ea liyo tse li apeecoeñ Faroe; 'me linonyane tsa li ya mo tlatleñ <sup>18</sup> 'Me mo tlhogoñ ea me. Yosefa a fetola, a re, Phuthololo ea eone ke e : litlatla tse tharo ke malatsi a le mararo; <sup>19</sup> pele ga malatsi a le mararo a ese a fete Faroe o tla go choletsa ka tlhogo, a go pege mo setlhariñ; 'me linonyane li tla ya nama ea gago. 20 'Me erile ka tsatsi ya boraro, e le ye Faroe o na a tsecoe ka yone, a lirela batlhanka ba gagoe botlhe moliro: 'me a choletsa tlhogo ea motsheleli eo mogolo, le tlhogo ea moapei eo mogolo mo batlhankeñ ba gagoe. 21 'Me a bosetsa motsheleli eo mogolo mo tiroñ ea gagoe ea go mo tshelela; 'me a tsenya senoelo mo lecogon ya ga Faroe: 22 'me a pega moapei eo mogolo: yaka Yosefa a na a ba phutholo-<sup>28</sup> Lefagontseyalo motsheleli eo mogolo ga a ka a gopola Yosefa, 'me a mo lebala.

# GENESE 41.

'ME erile linyaga li le peli tse li tletseñ li sena go khutla, Faroe a lora: 'me, bonañ, a eme fa nokeñ. 2' Me, bonañ, ga coa mo nokeñ likgomo li shupa tse li namagali, tse lintle, tse li nonneñ; tsa fula mo motlhakeñ. 3' Me, bonañ, likgomo tse linoe li shupa tse

li namagali tsa coa mo nokeñ morago ga cone, tse li mashoe, tse li mokoluë; 'me tsa ema fa likgomoñ tse liñoe fa losiñ loa noka. 4'Me likgomo tse li mashoe tse li mokolüe tsa ya likgomo tse li shupañ tse lintle, tse li nonneñ. 'Me <sup>5</sup> 'Me a Faroe a kubuga. thulamela a lora loa bobeli: 'me, bonañ, liako li shupa tsa mabele tsa tlhoga mo lotlhakeñ lo le loñoe-fela, tse li kima 6'Me bonañ liako tse lintle. li shupa tse litshesane, tse li chubiloeñ ke phefo ea botlhabatsatsi, tsa tlhoga morago <sup>7</sup>'Me liako tse liga cone. tshesane tsa ya liako tse li shupañ tse likima tse lintle. 'Me Faroe a coga, 'me bonañ e ne e le toro. 8'Me erile ka mosho mooa oa gagoe oa kgoberega; a romela a bitsa linoge cotlhe tsa Egepeto le matlhale otlhe a yone: 'me Faroe a ba bolelela toro ea gagoe; 'me go no go se ope eo o ka li phuthololelañ Faroe. <sup>9</sup> Elirañ gone motsheleli eo mogolo o raeañ Faroe, a re, Gompiyeno ke gakologeloa melato ea me. 10 Faros o na a galefetse batlhanka ba gagoe, a ntsenya mo kgolegeloñ mo tluñ ea kgosana ea balebeli, nna le moapei eo mogolo: 11 'me ra lora toro ka bosigo bo le boñoe, nna le ene; ra lora moñoe le moñoe kafa phuthololoñ ea toro ea gagoe. <sup>12</sup> 'Me re ne re na le lekau leñoe gone, oa Moheberu, motlhanka oa kgosana

balebeli; 'me ra 'molelela, a re phuthololela litoro tsa rona ; a phuthololela moñoe le moñoe kafa toroñ ea gagoe. 18 'Me e ne eare yaka a re phuthololetse, ga nna yalo ; nna ke ne ka boselioa mo tiroñ ea me. 'me ene a pegoa. <sup>14</sup> Elirañ gone Faroe o romelañ a bitsa Yosefa, 'me ba mo ntsha mo kgolegeloñ ka potlako; 'me a ipeola, a ananya kaparo ea gagoe, a tsena mo 15 'Me Faroe a go Faroe. raea Yosefa, a re, Ke lorile toro, 'me ga go na ope eo o ka e phuthololañ : 'me ke go utloetse go toe eäre fa o utloa toro o e phutholole. Yosefa a fetola Faroe, a re, Ga go mo go nna: Molimo o tla fetola Faroe ka phetolo ea kagisho. 17 'Me Faroe a raea Yosefa, a re, Bona, mo toroñ ea me, ke eme fa losiñ loa noka: 18 'me, bona, ga coa mo noken likgomo li shupa tse li namagali, tse li nonneñ, tse lintle; tsa fula mo motlhakeñ: 19 'me, bona, likgomo li shupa tse liñoe tse li namagali tsa coa morago ga cone tse li mokolüe, tse li mashoe thata, tse li otilen, tse ke esen ke ke bone tse li mashoe yalo mo lefatshiñ ya Egepeto: <sup>20</sup> 'me likgomo tse li namagali tse li mokolüe tse li mashoe tsa ya likgomo tse li namagali tse li shupañ tsa pele tse li nonneñ: 21 'me erile li sena go li ya, go no go sa kake ga itsioe gore li li yele; gonne li sa ntse li le mashoe, yaka

ka tshimologo. Yalo ka ku-<sup>22</sup> Ka ba ka bona mo toroñ ea me, 'me bonañ, ga tlhoga mo lotlhakeñ lo le loñoe fela liako li shupa tse likima tse lintle: 28 'me, bona, liako li shupa, tse li shoabileñ, tse litshesane, tse li chubiloeñ ke phefo ea botlhabatsatsi, tsa tlhoga morago ga cone: 24 'me liako tse litshesane tsa ya liako tse lintle: 'me ka li bolelela linoge; 'me go no go sena ope eo o ka li mphuthololelañ. 25 'Me Yosefa a raea Faroe, a re, Toro ea ga Faroe Molimo o itsisitse ñoe-fela. Faroe se o tla se lirañ. <sup>26</sup> Likgomo tse li namagalia tse lintle tse li shupañ ke linyaga li shupa; le liako tse lintle tse li shupañ ke linyaga li shupa : toro ñoe-fela. 27 Le gone likgomo tse li namagali tse li shupañ tse li mokolüe, tse li mashoe, ke linyaga li shupa; le liako tse li shupañ tse li senañ sepe tse li chubiloeñ ke phefo ea botlhabatsatsi li tla nna linyaga li shupa <sup>28</sup> Ke yone lefoko tsa tlala. ve ke le boleletseñ Faroe: Molimo o itsisitse Faroe se o tla se lirañ. 29 Bona, go tla nna linyaga li shupa tsa letlotlo ye legolo mo lefatshin ya Egepeto yotlhe; 80 'me morago ga cone go tla tlhaga linyaga li shupa tsa tlala, 'me letlotlo yotlhe le tla lebaloa mo lefatshiñ ya Egepeto; tlala e tla felisa 'lefatshe; 81 'me letlotlo ga le nka le itsioe mo lefatshiñ ka ntlha ea tlala e

e le latelañ; gonne e tla nna e e mashoe thata. 82 'Me ka toro e ne ea boleleloa Faroe gabeli, ke ka gonne seo se se tlhomamisicoe ke Molimo, 'me Molimo o tla akofa o se lira-83 Ke gone a Faroe a senke monna eo o matsetseleko eo o tlhalefileñ, a mo laolise lefatshe ya Egepeto. Farce a lire yalo, le gone a a bee balebalebi mo lefatshiñ, a tsee ntlha ea botlhano ea lefatshe ya Egepeto ka linyaga tse li shupañ tsa letlotlo. 35 'Me a ba kokoanye liyo cotlhe tsa linyaga tse tse li molemo tse li tlañ, ba bolokele mabele ka lecogo ya ga Faroe gore go nne liyo mo metseñ, le gone a ba a tshe-<sup>36</sup> 'Me liyo tse li tla bolokeloa lefatshe ka ntlha ea linyaga tse li shupañ tsa tlala, tse li tla nnañ mo lefatshiñ ya Egepeto; gore lefatshe le se ka ya nyelela ka tlala. <sup>87</sup> 'Me lefoko ye le ne le le molemo mo matlhoñ a ga Faroe le mo matlhoñ a batlhanka ba gagoe botlhe. Faroe a raea batlhanka ba gagoe; a re, A re ka bona moñoe eo o ntseñ yaka eo, monna eo mooa oa Molimo o <sup>39</sup> 'Me Faroe leñ mo go ene? a raea Yosefa, a re, Ereka Molimo o go itsisitse cotlhe tse, ga go ope eo o matsetseleko eo o tlalefileñ yaka oena: 40 o nne molaoli oa ntlo ea me, 'me seshaba sa me shotlhe se laoloe kafa lefokuñ ya gago. Fela mo teroneñ eosi ke tla

nna mogolo go go feta. 41 'Me Faroe a raea Yosefa, a re. Bona, ke go laolisitse lefatshe ya Egepeto yotlhe. <sup>42</sup> 'Me Faroe a shomola mhiri oa gagoe oa sekanelo mo lecogoñ ya gagoe, a o shomela mo lecogoñ ya ga Yosefa, a mo apesa liaparo tsa lene ye lentle, a mo apesa ketane ea gauta mo thamuñ; 43 'me a mo palamisa cariota ea bobeli e o nañ naeo; 'me ba kuoa fa pele ga gagoe, ba re, Khubamañ : 'me a mo laolisa lefatshe ya Egepeto yotlhe. Farce a raea Yosefa, a re, Ke nna Faroe, 'me faese ka oena go se ka ga nna motho eo o choletsañ lecogo ya gono lonao loa gagoe mo lefatshiñ va Egepeto votlhe. 45 'Me Faroe a sha leina ya Safenathe-panëa; a mo naea mosali Asenathe, moroalia Poti-fera moperiseta oa Ona. 'Me Yosefa a ralala lefatshe ya Egepeto yotlhe. <sup>46</sup> 'Me erile Yosefa a ema fa pele ga Faroe, a bo a le linyaga li le mashome a le mararo. 'Me Yosefa a coa fa pele ga Faroe, a ralala lefatshe va Egepeto yotlhe. 47 'Me erile ka linyaga tse li shupañ tsa letlotlo lefatshe ya uñoa ka go fetisisa. 48 'Me a kokoanya liyo cotlhe tsa linyaga tse li shupañ tse li ne li le mo lefatshiñ ya Egepeto, a bolokela liyo mo metseñ: liyo tsa naga, e e mo lithokon tsa motse moñoe le moñoe, a li bolokela mo go one.

Yosefa a boloka mabele a kana ka moshaoa oa leoatle, a magolo thata, go tsamaea a lesa go bala; gonne a na a sena palo. 50 Me pele ga ñoaga oa tlala o ese o tle, Yosefa o na a tsaleloa basimane ba le babeli, ba o na a ba tsala le Asenathe moroalia Poti-fera moperiseta oa Ona. 51 'Me Yosefa a sha eo o tsecoen pele leina ya Manase: gonne a re, Molimo o ntebalitse maseñ a me otlhe. le ntlo ea ga rre. 52 Oa bobeli a mo sha leina ya Eferaime: Gonne Molimo o nkatiselitse mo lefatshiñ ya pitlaganyo ea me. 53 'Me linyaga tse li shupañ tsa letlotlo, tse li ne li le mo lefatshiñ ya Egepeto, tsa khutla. <sup>54</sup> 'Me linyaga tse li shupañ tsa tlala tsa simologa, kafa Yosefa o buileñ ka gone: go ne go le tlala mo mafatshiñ otlhe, 'me mo lefatshiñ yotlhe ya Egepeto go no go na le bogobe. 55 'Me eare lefatshe yotlhe ya Egepeto ya choaroa ke tlala, seshaba sa goeleletsa Faroe bogobe; 'me Faroe a raea Baegepeto botlhe, a re, Eañ koa go Yosefa; se o se lo bolelelañ, lo se lire. <sup>56</sup> 'Me tlala e ne e le mo sefatlhogoñ shotlhe sa lefatshe: 'me Yosefa a bula matlo otlhe a polokelo, a rekisa Baegepeto; 'me tlala e ne e choere mashoe mo lefatshiñ ya Egepeto. <sup>57</sup> 'Me mafatshe otlhe a tla mo Egepeto mo go Yosefa, gore a reke mabele; ka gonne tlala

e ne e choere mo lefatshiñ yotlhe.

GENESE 42.

Shontaga ea Bone ea Mashome a Mane.

Ka Mosho.

'ME Yakobo o na a utloa fa go na le mabele koa Egepeto, 'me Yakobo a raea bomoroace, a re, Lo lebanelañ ? <sup>2</sup> 'Me a re, Bonañ, ke utloile fa go na le mabele koa Egepeto: fologelañ gone, lo re rekele gone; gore re tshele, re se ka ra shoa. 3'Me bomogolooa Yosefa ba ba shome ba fologela koa Egepeto, go ea go reka mabele. Benyamine, monna Yosefa, Yakobo a se ka a mo romela le bomogolooe; gonne a re, Gore ese ere kgotsa a tleloa ke tshenyego. 5'Me bomoroa Iseraele ba tla go reka 'mogo le ba ba tsileñ: gonne tlala e ne e le mo lefatshiñ ya Kanana. 6'Me Yosefa e ne e le molaoli mo lefatshiñ yotlhe: ea bo e le ene eo batho botlhe ba lefatshe ba rekañ mo go ene: 'me bomogolooa Yosefa ba tla ba mo inamela fa fatshe ka lifatlhogo tsa bone. 7'Me Yosefa a bona bomogolooe, a ba itse, 'me a ba ipeela yaka moeñ, a bua nabo ka kgarumo; 'me a ba raea, a re, Lo coa kae? 'Me ba re, Re coa koa lefatshiñ ya Kanana, re tsile go reka mabele. 8'Me Yosefa a bo a

itse bomogolooe, 'me bone ba 9 'Me Yose ka ba mo itse. sefa a gakologeloa litoro tse o na a li lora kaga bone, 'me a ba raea, a re, Lo litlhola; lo tsile go bona bokooa ya lefa-10 'Mė ba mo raea, ba re, 'Nya, morena, batlhanka ba gago ba tsile fela go reka livo. 11 Re bana ba monna a le monoe-fela rotlhe; re batho ba ba boikanyo, batlhanka ba gago ga se litlhola. 12 'Me a ba raea, a re, 'Nya, lo tsile fela go bona bokooa 13 'Me ba re, ya lefatshe. Rona batlhanka ba gago re bana ba leshome le meco mebeli, re bomoroa monna a le moñoe eo o koa lefatshiñ ya Kanana; 'me, bona, eo 'motlana o na le 'raecho gompiyeno, 'me eo moñoe ga a eo. 14 'Me Yosefa a ba raea, a re, Ke shone se ke se buileñ le lona, ka re, Lo litlhola: 15 lo tla lekoa yana: ka botshelo ya ga Faroe ga lo nka lo coa mono, go tsamaea monna lona a tla koano. 16 Romañ moñoe oa lona, a tle a lere monna lona, 'me lona lo tla golegoa, gore mafoko a lona a lekoe, fa boamarure bo le mo go lona: ere gono ka botshelo ya ga Faroe lo litlhola ka <sup>17</sup> 'Me a ba tsenya nnete. botlhe mo kgolegeloñ 'mogo ka malatsi a le mararo. 118'Me ka loa boraro Yosefa a ba raea, a re, Lirañ yana, 'me lo tshele; gonne ke boifa Molimo: 19 fa lo le batho ba ba boikanyo, a eo moñoe oa ba

lona a golegoe mo tluñ ea kgolegelo ea lona; 'me tsamaeañ, lo ise mabele ka ntlha ea tlala ea matlo a lona; <sup>20</sup> 'me lo lere monna lona koano go nna; yalo mafoko a lona a tla rurefalioa, 'me ga lo nka lo shoa. 'Me ba lira valo. 21 'Me ba raana, ba re, Ka mannete re molato kaga monna rona, ka gonne re ne ra bona matlhotlhapelo a gagoe, ka a re rapela, 'me ra gana go utloa: ke ka ntlha ea gono re tlecoe ke pitlaganyo e. 22 'Me Reubene a ba fetola, a re, A ga kea ka ka lo raea, ka re, Se leofeleñ mosimane; lo no loa gana go utloa? ke gone, bonañ, mali a gagoe a batliloeñ. 23 'Me ga baa ka ba itse fa Yosefa a ba thalogantse; gonne a buile nabo ka mfetoleli. 24'Me a ithetolela mo go bone, a lela; 'me a ba a boela mo go bone, a bua nabo, a tsaea Simeone mo go bone, a mo golega fa pele ga bone. 25 Ke gone Yosefa o laotseñ gore likgetse tsa bone li tlalioe ka mabele, le gore mali a eo moñoe le eo moñoe a boselioe mo kgetseñ ea gagoe, le gore ba nece mhago: 'me ba lire-<sup>26</sup> 'Me ba belesa loa valo. liesela tsa bone ka mabele a 27 'Me bone, ba tsamaea. erile moñoe oa bone a bofolola kgetse ea gagoe gore a fe esele ea gagoe liyo mo ba ne ba lala gone, á bona mali a gagoe; 'me bonañ a ne a le mo molomoñ oa kgetse ea

28 'Me a raea bagagabo, a re, Mali a me a bosicoe; 'me, bonañ, a mo kgetseñ ea me fela: 'me ba kgaoga pelo, ba roroma, ba raana, ba re, Eñ se Molimo o se re liretseñ? <sup>29</sup> 'Me ba fitlha mo go Yakobo 'rabo mo lefatshiñ ya Kanana, ba 'molelela cotlhe tse li ba liragaletseñ; ba re, <sup>30</sup> Monna eo, morena oa lefatshe, o na a bua le rona ka kgarumo, a re kaea litlhola tsa lefatshe. 81 'Me ra mo raea, ra re, Re batho ba ba boikanyo; ga re litlhola: 32 re bana ba leshome le meco 'mebeli, re bomoroa-raecho; eo moñoe ga a eo, 'me eo 'motlana o na le 'raecho gompiyeno koa lefatshiñ ya Kanana. 88 'Me monna eo, morena oa lefatshe, a re raea, a re, Ke tla itse yana fa lo le batho ba boikanyo; tlogelañ moñoe oa ba lona le nna, lo tseele tlala ea matlo a lona, lo tsamaee: 34 'me lo lere monna lona koano go nna: ke gone ke tla itseñ fa lo se litlhola, lo le batho ba ba boikanyo: yalo ke tla lo gololela oa ga lona, le gone lo tla bapala mo lefatshiñ. 85 'Me erile ba ntsha mabele mo likgetseñ tsa bone, bonañ ñata ea mali a moñoe le moñoe e ne e le mo kgetseñ ea gagoe : 'me erile bone le 'rabo ba bona liñata tsa mali a bone 36 'Me Yakobo 'raba boifa. bo a ba raea, a re, Lo ntlositse bana: Yosefa ga a eo, le Simeone ga a eo, 'me lo rata go tlosa Benyamine; lilo tse cotlhe li nkoela mashoe. 37'Me Reubene a bua le 'ragoe, a re, Etlare fa ke sa ba ke mo lere mo go oena, o bolaee bomoroake ba babeli: mo nneele mo lecogoñ, 'me ke tla ba ke mo lere mo go oena. <sup>38</sup> 'Me a re, Moroake ga a nka a fologa le lona; gonne mogolooe o shule, ke ene eo o setseñ a le esi: fa a ka tleloa ke tshenyego mo tseleñ e lo e tsamaeañ, elirañ gone lo tla folosetsañ mo lebitleñ moriri oa me o 'mululu ka bohutsana.

#### GENESE 43.

Shontaga ea Bone ea Mashome a Mane.

### Maitsibooa.

'ME tlala e ne e le botlhoko mo lefatshiñ. 2 'Me erile ba sena go ya mabele a ba ne ba tla nao koa Egepeto, 'rabo a ba raea, a re, Lo ee gape, lo re rekele livonyana. <sup>8</sup> 'Me Yuta a mo raea, a re, Monna eo o na a re bolelela ka tlhomamo, a re, Etlare fa lo sa tle le monna lona lo se ke lo bone sefatlhogo sa me. 4 Fa o rata go romela monna rona le rona, re tla ea, re go rekele liyo: 5'me fa o gana go mo romela, ga re nka re fologa: gonne monna eo o re reile, a re. Etlare fa lo sa tle le monna lona lo se ke lo bone sefatlhogo sa me. 6'Me Iseraele a re, Ke ka go reñ lo ntiretse boshula yalo, ka lo boleletse

monna eo gore lo sa na le monna lona? 7'Me ba re Monna eo o re kolotisitse kaga rona, le kaga ba rona, a re, A raecho o sa tshela? a lo na le monna lona gape? 'me ra 'molelela kafa mafokuñ ao : a re ne re ka itse ka gope gore o ka re, Lo tle le monna lona? 8 'Me Yuta a raea Iseraele 'ragoe, a re, Romela mosimane le nna, 'me re tla coga re ea: gore re tshele, re se shoe, rona, le cena, le banyana ba rona le bone. <sup>9</sup> Ke tla nna molefeli oa gagoe; o tla 'matla mo lecogoñ ya me : fa ke sa 'mosetse mo go oena, ke 'mee fa pele ga gago, elire gone molato o tla 'nnelañ-rure : 10 gonne re kabo re se ka ra liega, rure re kabo re boile loa bobeli. <sup>11</sup> 'Me Iseraele 'rabo a re, Fa go ka nna yalo, lirañ yana; tsaeañ mauño a a tlhokegañ ka likgetse tsa lona, lo tseele monna eo kabelonyana, balemanyana, le linotshe li le potlana, le boroku yo bo monate, le lithamane, li liamantela : 12 le gone tsaeañ mali a mañoe gape ka mabogo a lona; le mali a a bileñ a booa mo melomoñ ea likgetse tsa lona lo ee le one mabogon; ekane e ne e le timelelo: 18 le gone lo ee le monna lona, lo coge, lo ee koa monneñ eo: 14 'me a Molimo Mothati-eotlhe o lo tlhomogele-pelo fa pele ga monna eo, gore a lo bosetse oagalona eo moñoe le Benyamine. 'Me fa ke nyeleleloa ke bana, ke nyelelecoe.

<sup>† 15</sup> 'Me banna ba tsaea kabelo eeo, le mali a mañoe gape ka mabogo a bone, le Benyamine; 'me ba tloga, ba fologela koa Egepeto, ba ema fa pele ga Yosefa. 16 'Me erile Yosefa a bona Benyamine le bone. a raea molebeleli oa ntlo ea gagoe, a re, Tsenyañ banna ba mo tluñ, o tlhabe, o baakanye: gonne banna ba ba tla ya le nna motshegare o mogolo. <sup>17</sup> 'Me monna eo a lira yaka Yosefa a laotse; 'me monna eo a tsenya banna bao mo tluñ ea ga Yosefa. 18 'Me banna bao ba choga, ka gonne ba tseñoa mo tluñ ea ga Yosefa; 'me ba re. Re tsencoe mo tluñ ka ntlha ea mali a erileñ pele a ne a boea mo likgetseñ tsa rona ; gore a bone señoe kaga rona, a re oele, a re tsenye mo bokgobeň, a gape liesele tsa rona. 19 'Me ba atamela molebeleli oa ntlo ea ga Yosefa, ba bua nae fa moyakoñ oa ntlo, ba re, <sup>20</sup> Ao morena amarure erile pele re ne re tsile go reka liyo: <sup>21</sup>'me erile re fitlha fa re tla lalelañ gone, ra bofolola likgetse tsa rona, 'me, bona, mali a moñoe le moñoe a na a le mo molomoñ oa kgetse ea gagoe, mali a rona ka bokete yo bo tletseñ: 'me re bile re a lerile ka mabogo a rona. 22 Le gone re lerile mali a mañoe ka mabogo a rona gore re reke liyo: ga re itse gore mali a rona a tsencoe mo likgetseñ tsa rona ke mañ. <sup>23</sup> 'Me a re, Kagisho e ne le lona, se boifeñ: Molimo oa

lona, le Molimo oa ga 'raeno, o lo neile lohumo mo likgetseñ tsa lona : ke ne ke na le mali 'Me a ba ntshetsa a lona. Simeone. <sup>24</sup> 'Me monna eo a lere banna ba mo tluñ ea ga Yosefa, a ba tshelela metse, 'me ba itlhapisa linao; a ba a 25 'Me ba fa liesele tsa bone. baakanya kabelo ga tsamaea Yosefa a tla motshegare : gonne ba utloa go toe batla yela liyo gone. 26 'Me erile Yosefa a fitlha mo gae, ba mo leretse kabelo e ba nañ naeo mo mabogoñ mo tluñ, ba mo ikobamisetsa fa fatshe. 27'Me a ba botsa kafa ba tshelileñ ka gone, a re, A 'raeno o ntse sentle, monna eo o cofetseñ, eo lo no loa bua kaga gagoe ! A o santse a <sup>28</sup> 'Me ba re, Motlhanka oa gago 'raecho o ntse sentle, o sa tshela. 'Me ba oba <sup>29</sup> 'Me tlhogo, ba mo ikobela. a choletsa matlho a gagoe, a bona Benyamine, monnaoe, ñoana ga magoe, me a re, A eo ke ene monna lona eo 'motlana, eo lo mo mpoleletseñ? 'Me a re, A Molimo o nne choaro mo go oena, moroaka. <sup>80</sup> 'Me Yosefa a akofa gonne pelo ea gagoe ea tlhoafalela monnaoe: 'me a batla mo o ka lelelañ gone ; 'me a tsena mo kamoreñ ea gagoe, a lelela gone. 31 'Me a itlhapisa sefatlhogo, a coa; 'me a ichoka. a re, Baeañ liyo. <sup>82</sup> 'Me ba 'meela a le esi, le bone ba le bosi, le Baegepeto ba ba ne ba ya nae ba le bosi : ka gonne Baegepeto ba ne ba se ke ba ya le Baheberu; gonne moo go ilegile mo Baegepetoñ. 33 'Me ba nna fa pele ga gagoe, motsaloa oa ntlha kafa tshiameloñ ea gagoe, le eo 'motlana kafa bobotlaneñ ya gagoe: 'me banna bao ba gakgamala. 34 'Me a tsaea mo meyoñ e e fa pele ga gagoe, a e romela koa go bone: 'me moyo oa ga Benyamine o no oa feta oa eo moñoe oa bone gatlhano. 'Me ba noa, ba tlhapeloa nae.

### GENESE 44.

'ME a laola molebeleli oa ntlo ea gagoe, a re, Tlatsa likgetse tsa banna bao ka liyo, kafa ba ka li belegañ ka gone, o tsenye mali a monna moñoe le moñoe mo molomoñ oa kge-<sup>2</sup> O be o tsenye tse ea gagoe. senoelo sa me, eleñ senoelo sa selefera, mo molomoñ oa kgetse ea eo 'motlanyana, le mali a mabele a gagoe. 'Me a lira kafa lefokuñ ye Yosefa o le buileñ. <sup>8</sup> Erile bosigo bo sena go sa, banna bao ba bololioa. bone le liesele tsa bone. 4 'Me erile ba sena go coa mo motseñ, ba ese ba ee kgakala, Yosefa a raea molebeleli oa gagoe, a re, Nanoga, o latelele banna bao ; 'me o sena go ba fitlhela, o ba ree, o re, Ke go nneñ lo boselitse molemo ka boshula? <sup>5</sup> A ga se se morena oa me o noelañ ka shone, le se o bileñ o nogañ ka shone? lo lirile mashoe ka go lira yalo. 6 'Me a ba choara mo tseleñ, a bua nabo ka mafoko ao.

mo raea, ba re, Morena oa me o buelañ mafoko a a ntseñ yaka a? A go nne kgakala le batlhanka ba gago go lira seo se se ntseñ yalo. 8 Bona, mali a re ne ra a bona mo melomoñ ea likgetse tsa rona, re bile re a bosetsa mo go oena re coa koa lefatshiñ ya Kanana : kana re ne re ka ucoa yañ selefera le gauta mo tluñ ea morena oa gago ? 9 Lefaele mañmañ oa batlhanka ba gago eo se ka bonoañ mo go ene a a shoe, le rona re tla nna makgoba a morena oa me. 10 'Me a re, Le gale, a go nne kafa mafokuñ a lona: eo se ka bonoañ mo go ene o tla nna lekgoba ya me; 'me lona lo tla bo lo sena molato. 11 Elirañ gone ba akofañ, 'me moñoe le moñoe a belegololela kgetse ea gagoe fa fatshe, a bofolola kgetse ea gagoe. 12 'Me a kheleisa, a simolola ka eo mogolo, a khutlela ka eo 'motlanyana: 'me senoelo sa bonoa mo kgetseñ ea ga Benyamine. 13 Ke gone ba gagotseñ likhai tsa bone, le moñoe le moñoe a belesa esele ea gagoe, ba boela 14 'Me Yuta le koa motseñ. bana ba 'ragoe ba tla mo tluñ ea ga Yosefa; gonne a santse a le gone : 'me ba itigela fa fatshe fa pele ga gagoe. 15'Me Yosefa a ba raea, a re, Tiro e, e lo e lirilen ke en? a lo no lo sa itse gore eo o ntseñ yaka nna o nonofile go noga ? 16'Me Yuta a re, Re tla raea morena oa me re reñ kana re tla buañ ! kgotsa re tla itatola

ka mokgoa oañ ? Molimo o bonye boikepo ya batlhanka ba gago; rona, re makgoba a morena oa me, rona, le eo senoelo se bonyoeñ mo lecogoñ ya gagoe. 17 'Me a re, A go nne kgakala le nna go lira yalo: eo senoelo se bonyoeñ mo lecogoñ ya gagoe ene o tla nna lekgoba ya me; 'me kaga lona, nanogañ, lo tlhatlogele koa go 'ralona ka kagisho.

<sup>18</sup> 'Me Yuta a mo atamela, a re, Ao! morena oa me, ako o mme motlhanka oa gago a bue lefoko leñoe mo tsebeñ tsa morena oa me, le gone a bogale ya gago bo se tukele motlhanka oa gago: gonne oena o ntse fela yaka Faroe. <sup>19</sup> Morena oa me o kile a botsa batlhanka ba gagoe, a re, A raeno o gone, lefaele ñoana ga 'raeno? 20 'Me ra raea morena oa me, ra re, 'Raecho o gone, ke mocofe, le ñoana oa bocofe ya gagoe, eo 'motlanyana; o shoecoe ke mogolooe, go setse ene a le esi oa ga 'magoe, le gone o ratoa ke 'ragoe. <sup>21</sup> 'Me oa raea batlhanka ba gago, oa re, Mo lereñ koano go nna, gore ke tie 'mone ka matlho a me. 22 'Me ra raea morena oa me, ra re, Mosimane ga a kake a tlogela 'ragoe: o kabo a tlogela 'ragoe, 'ragoe o kabo a shoa.
<sup>23</sup> 'Me oa raea motlhanka oa gago, oa re, Ekare fa lo sa tle le monna lona, ga lo kake loa ba loa bona sefatlhogo sa <sup>24</sup> 'Me erile re tlhatlogela koa go 'raeno motlhañka

oa gago ra 'molelela mafoko a morena oa me. <sup>25</sup> 'Me raecho a re, Eañ gape, lo re rekele <sup>26</sup> 'Me ra re, Ga livonyana. re kake ra fologa : fa re ea le monna rona, re ka fologa: gonne ga re kake ra bona sefatlhogo sa monna eo, fa re sena monna rona. 27 'Me motlhanka oa gago rre a re raea, a re, Lo itse gore ke ne ka tsaleloa basimane ba le babeli ke mosali oa me: 28 eo moñoe o kile a coa mo go nna, 'me ka re, Ka mannete o gagoganye; 29 esale yalo ga ke ese ke be ke 'mone: fa lo ntlosa eo le ene. le fa a tleloa ke señoe, lo tla folosetsa moriri oa me o 'mululu mo pupuñ ka bohutsana. 80 Ke gone fa nka boela koa go rre motlhanka oa gago, re sena le mosimane: ka botshelo ya gagoe bo kitlanye le botshelo ya mosimane; etlare fa a bona re sena le mosimane a shoe: le batlhanka ba gago ba tla folosetsa moriri o 'mululu oa ga 'raecho motlhanka oa gago mo pupuñ 32 Gonne nna ka bohutsana. motlhanka oa gago ke ikanetse mosimane fa pele ga rre, ka re, Etlare fa ke sa 'mosetse mo go oena, ke belegele rure molato oo fa pele ga rre. <sup>33</sup> Ke gone, ako o mme motlhanka oa gago a nnele morena oa me lekgoba mo boemoñ ya mosimane; 'me a mosimane a thatloge le bomogolooe. 34 Gonne nka tlhatlogela yañ koa go rre, ke sena le mosimane? ese ere kgotsa ka bona

boshula yo bo tla liragalelañ rre.

#### GENESE 45.

Shontaga ea Bone ea Mashome a Mane.

### Maitsibooa.

ELIRAÑ gone Yosefa o reteleloañ ke go ichoka fa pele ga botlhe ba ba emeñ fa go ene; 'me a bitsa, a re, Ntshañ moñoe le moñoe mo go nna. 'Me erile Yosefa a ikitsise mo go bana ba 'ragoe, go no go sa ema ope nae. 2 'Me a lela ka segalo: 'me Baegepeto ba utloa, le bantlo ea ga Faroe <sup>8</sup> 'Me Yosefa a ba utloa. raea bana ba 'ragoe, a re, Ke nna Yosefa; a rre o sa tshelile? 'Me bana ba 'ragoe ba reteleloa ke go mfetola; gonne ba choga fa pele ga 4 'Me Yosefa a raea bana ba 'ragoe, a re, Ako lo 'Me ba atamela. nkatamele. 'Me a re, ke nna Yosefa monna lona, eo lo mo rekisitseñ mo Egepeto. <sup>5</sup> 'Me yanoñ lo se ka loa tlhabega, le gone lo se ikgalefeleñ, ka gonne lo nthekisitse mono, gonne Molimo o nthometse koa pele ga lona go boloka botshelo. 6 E sale ka linyaga tse peli tlala e choere mo lefatshiñ: le gone go sa na le linyaga li le tlhano, tse go tla bo go se temo lefaele thobo ka cone. 7'Me Molimo oa nthomela koa pele ga lona go lo bolokela masalela mo lefatshiñ, le go lo boloka lo tshelile ka kgololo e kgolo.

<sup>8</sup> Yalo e ne e se lona lo nthometseñ mono, faese Molimo: le gone o ntirile 'ragoe Faroe, le morena oa ntlo ea gagoe eothe, le 'musi oa lefatshe ya Egepeto eotlhe. 9 Akofañ, lo tlhatlogele koa go rre, lo mo ree, lo re, Go bua yalo Yosefa, moroao, Molimo o ntirile morena oa Egepeto eotlhe: fologela mo go nna, o se ka oa liega: 'me o tla nna mo lefatshiñ ya Goshena, o nne gaufi le nna, oena le bana ba gago, le bana ba bana ba gago, le macomane a gago, le matlhape a gago, le cotlhe tse o nañ naco: 'me ke go otlele gone; 11 gonne go sa na le linyaga li le tlhano tsa tlala: ese ere gono oa tleloa ke khumanego, oena, le bantlo ea gago, le cotlhe tse o nañ 12 'Me bona, matlho a naco. iona aa bona, le matiho a ga Benyamine, nnake, fa e le molomo oa me o o buañ le <sup>13</sup> Le gone lo bolelele rre bogabala ya me yotlhe mono Egepeto, le cotlhe tse lo li bonyen; 'me lo itlhaganele lo lere rre koano. 14 'Me a oela mo thamuñ ea ga Benyamine, a lela; le Benyamine a lela mo thamuñ ea gagoe. <sup>15</sup> 'Me a atla bana ba 'ragoe botlhe, a lela mo go bone: garamorago bana ba'ragoe ba bua nae.

† 16 'Me phoko e ea utloagala mo tluñ ea ga Faroe, ga toe, Boo ra Yosefa ba tsile: 'me Faroe a kgatlhega thata, le batlhanka ba gagoe. 17 'Me Faroe a raea Yosefa a re, Raea bagaeno, o re, Lo lire yana; belesañ makaba a lona, lo tsamaee, lo ee koa lefatshiñ ya Kanana; 18 'me lo tsee 'raeno le ba matlo a lona, lo tle mo go nna: ke tla lo naea molemo oa lefatshe ya Egepeto, 'me lo tla ya monono oa lefatshe. <sup>19</sup> Yanoñ o laocoe, lo lire yana, lo tseele banyana ba lona, le basali ba lona likoloi mo lefatshiñ ya Egepeto, lo lere'raeno, 20 'Me lo se tlho-'me lo tle. komele lithoto tsa lona; gonne molemo oa lefatshe ya Egepeto <sup>21</sup> 'Me votlhe ke oa lona. bomoroa Iseraele ba lira yalo: 'me Yosefa a ba ntshetsa likoloi, kafa taoloñ ea ga Faroe, le gone a ba fa 'mhago. · 22 A naea monna moñoe le moñoe liaparo li le peli; 'me a naca Benyamine liselefera li le makgolo a le mararo le liaparo li le tlhano. 23 'Me a romela 'ragoe go le kana; liesele li leshome tse li belesicoen lilo tse li molemo tsa Egepeto, le liesele tse li namagali li leshome tse li belesicoeñ mabele, le magobe gonnela 'ragoe mhago. <sup>24</sup> Yalo a bolotsa bana ba 'ragoe, 'me ba tsamaea: 'me a baraea, a re, Se omaneñ mo tseleñ. 25 'Me ba tlhatloga koa Egepeto, ba fitlha mo lefatshiñ ya Kanana, mo go Yakobo 'rabo. 26 'Me ba 'molelela, ba re, Yosefa o sa tshelile, le gone ke ene 'musi oa lefatshe ya Egepeto yotlhe. 'Me pelo ea gagoe ea akgega, gonne ga a ka a ba lumela.

27 'Me ba 'molelela mafoko otlhe a ga Yosefa, a o na a bua nabo, 'me erile a bona likolöi tse Yosefa o li rometseñ go mo tsaea, mooa oa ga Yakobo 'rabo oa rula: 28 'me Iseraele a re, Go lekanye; Yosefa moroake o sa tshelile: ke tla ea go 'mona ke ese ke shoe.

#### EKESOTO 1.

'ME ke one maina a bomoroa Iseraele, ba ba ne ba tla mo Egepeto, monna moñoe le moñoe le ba ntlo ea gagoe ba tla le Yakobo. <sup>2</sup> Ke Reubene, le Simeone, le Lefi, le Yuta: <sup>8</sup> le Isakare, le Sabulone, le Benyamine; 4 le Tana, le Nafetale, le Gata, le Asere. <sup>5</sup> 'Me botlhe ba ba luleñ mo mankopeñ a ga Yakobo e ne e le ba le mashome a shupa: gonne Yosefa a setse a le mo Egepeto. 6 'Me Yosefa a shoa, le bana ba 'ragoe botlhe, le losika loo lotlhe. 7'Me bana ba ga Iseraele ba ata, ba atlanega, ba ntsifala, ba tiea thata; 'me ba tlala ka lefatshe.

8 'Me ga tlhaga kgósi e ncha mo Egepeto, e e ne e se ka ea itse Yosefa. 9 'Me ea raea seshaba sa gagoe, ea re, Bonañ, batho ba, bana ba ga Iseraele, ba atile ba thatafetse go re feta: 10 ntloñ, a re ba lireleñ ka botlhale; gore ese ere kgotsa ba ntsifala, 'me etlare kgotsa go liragala ntoa, ba ikopanye le baba ba rona, ba loe le rona, 'me ba huluge mo

lefatshiñ ye. 11 Ke gone ba beileñ bagobagobetsi gore ba ba tlhokofatse ka mebelego ea 'Me ba agela Faroe metse ea polokelo, eleñ Pithoma le Raamese. 12 'Me yaka ba ne ba ba pitlaganya thata, fela yalo ba ntsifala thata, ba anama thata. 'Me ba tlhooa bana ba ga Iseraele. Baegepeto ba lirisa bana ba ga Iseraele ka bothata. 14'Me Baegepeto ba galakisa matshelo a bone ka tiro e e thata, ea seretse le ea makote, le ka tiro ea methale eotlhe mo nageñ: ba ba lirisa ka bothata mo tiroñ ea bone eotlhe.

<sup>15</sup> 'Me kgosi ea Egepeto ea bua le babelegisi ba Baheberu, ba leina ya eo moñoe e ne e le Shefera, le leina ya eo moñoe e ne e le Puahe: 16 a re, Etle ere fa lo belegisa basali ba Baheberu, lo ba bona ba khubame; fa e ka nna mosimane, lo tloge lo 'molaee; 'me fa e ka nna mosetsana o ka tshela. 17 'Me babelegisi ba ne ba boifa Molimo, ga baa ka ba lira yaka kgosi ea Egepeto e ba laoletse, 'me ba 18 'Me tshelisa basimane. kgosi ea Egepeto ea bitsa babelegisi, ea ba raea, ea re, Ke ka go reñ lo lirile seo se, lo tshelisitse basimane? 19'Me babelegisi ba raea Faroe, ba re, Ke ka gonne basali ba Baheberu ga ba nna yaka basali ba Baegepeto; gonne ba bonako, ba belega babelegisi ba ese ba tle mo go bone. <sup>20</sup> 'Me Molimo o no oa lirela babelegisi sentle: 'me seshaba sa ntsifala, sa tiea thata thata. <sup>21</sup> 'Me ga lirala, ka gonne babelegisi ba boifa Molimo, oa ba lirela matlo. <sup>22</sup> 'Me Faroe a laela batho ba gagoe botlhe, a re, Mosimane moñoe le moñoe eo o tsaloañ lo mo latlhele mo nokeñ, 'me mosetsana moñoe le moñoe a a tshelisioe.

#### EKESOTO 2.

'ME monna oa ntlo ea ga Lefi a ea a nyala moroetsana ecora Lefi. <sup>2</sup>'Me mosali a ithoala, a bona mosimane, 'me erile a bona a le montle, a mfitlha ka likgoeli li le tharo. 8 'Me ka a reteleloa ke go tlhola a mfitlha, a mo tseela tlatla ea metlhotlho, a e kaba ka bitumena le boka; 'me a tsenya ñoana mo go eone, a e baea mo mesemeñ fa losiñ loa noka. 4 'Me kgantsalie a ikemisa kgakala, go itse se se tla mo liragalelañ. 5 'Me moroalia Faroe a fologela go itlhapisa mo nokeñ ; 'me baroetsana ba gagoe ba tsamaea fa lithokon tsa noka; 'me a bona tlatla mo mesemeñ. a romela lelata ya gagoe go e <sup>6</sup> 'Me a e bipolola, a bona noana: 'me, bonan, noa-'Me a mo tlhona a lela. mogela pelo, a re, Ke moñoe oa bana ba Baheberu. 7 Ke gone kgantsalie o reileñ moroalia Faroe, a re, A ke se ka ka ea, ke go biletsa moamusi oa basali ba Baheberu, gore a go amusetse ñoana? 8 'Me moroalia Faroe a mo raea, a

re, Eä. 'Me moroetsana a ea, a bitsa 'magoe ñoana. 9 'Me moroalia Faroe a mo raea, a re, Tsaea ñoana, o mo nkamusetse, ke tla go naea maluo a gago. 'Me mosali a tsaea ñoana, a mo amusa. 10 'Me ñoana a kgoathala, 'me a mo lere mo go moroalia Faroe, a nna ñoana oa gagoe. 'Me a mo sha leina ya Moshe, a re, Ke ka gonne ke mo ntshitse mo metseñ.

11 'Me erile ka metlha eeo, ka Moshe a sena go gola, a coela koa go bagagabo, a leba mebelego ea bone : 'me a bona Moegepeto a itaea Moheberu, moñoe oa bagagabo. <sup>12</sup> 'Me a sheba-sheba, 'me ka a bona go sena motho ope, a itaea Moegepeto, a mfitlha mo mmuñ. 18 'Me ka loa bobeli a coa, 'me, bonañ, banna ba le babeli ba Baheberu ba loa, 'me a raea eo o siamolotseñ, a re O iteelañ molekane oa gago? 14 'Me a re, O beiloe ke mañ morenana le moatlholi mo go rona ! a o gopotse go mpolaea, yaka o kile oa bolaea Moegepeto? 'Me Moshe a boifa, a ithaea, a re, Ka mannete, seo 15 'Me erile se se itsefetse. Faroe a utloela seo se. a batla Moshe gore a 'molaee. Moshe a siea fa pele ga Faroe, a nna mo lefatshiñ ya Mitiana: 'me a nna fatshe fa seli-<sup>16</sup> 'Me moperiseta oa Mitiana o na a na le baroetsana baa shupa: 'me ba tla ba ga metse, ba tlatsa megopo, gore ba nose lecomane ya ga

'rabo. 17 'Me balisa ba tla ba ba leleka. 'Me Moshe a tloga a ema, a ba thusa, a nosa leco-18 'Me erile mane ya bone. ba tla mo go Reuele, 'rabo, a re, Kana ke gonneñ lo tsile ka bonako gompiyeno? <sup>19</sup> 'Me ba re, Moegepeto moñoe o re golotse mo mabogoñ a balisa, a ba a re gela metse, a nosa <sup>20</sup> 'Me a raea bolecomane. moroalie, a re, 'Me o fa kae? Lo tlogeletseñ monna eo? 'mitseñ, gore a ye bogobe. 21 'Me Moshe a itetlela go nna le monna eo: 'me a naea Moshe <sup>22</sup> 'Me a Sephora moroalie. tsala nae mosimane, a 'mitsa leina ya Gereshome: gonne a re, Ke ntse ke le moyaki mo lefatshiñ ya boeñ.

<sup>28</sup> 'Me erile, ka malatsi ao a mantsi a sa feta, kgosi ea Egepeto ea shoa: 'me bana ba ga Iseraele ba fegeloa ka ntlha ea bokgoba, 'me ba lela, 'me selelo sa bone sa tlhatlogela koa Molimoñ ka ntlha ea bokgoba. <sup>24</sup> 'Me Molimo oa utloa go luma ga bone, 'me Molimo oa gopola kgolagano ea one le Aberahame, le Isaaka, le Yakobo. <sup>25</sup> 'Me Molimo oa leba bana ba ga Iseraele, 'me Molimo oa ba ela-tlhoko.

# екезото 3.

Shontaga ea Botlhano ea Mashome a Mane.

# Ka Mosho.

'ME Moshe o na a lisa secomana sa ga Yethero mogoa-

galiagoe, moperiseta oa Mitiane: 'me a isa secomana koa ntlheñ e e koa morago ga bogareyanaga, a fitlha mo ncoeñ ya Molimo, mo Horeba. <sup>2</sup> 'Me moengele oa Molimo a mo itshenolela a le mo kgabuñ ea molelo, mo gare ga setlhatshana: 'me a leba, 'me bonañ setlhatshana se ne se. tuka molelo, 'me setlhatshana se ne se sa fisege. Moshe a re, Ke tla fapogela go bona pono e kgoloe, kafa setlhatshana se sa fisegeñ ka gone. 4'Me erile Morena a bona gore o fapogetse go leba, Molimo oa 'mitsa mo gare ga setlhatshana, oa re, Moshe, Moshe. 'Me a re, Ke fano. <sup>5</sup> 'Me a re, O se atamele koano: rola litlhako mo linaoñ tsa gago, gonne felo fa o emeñ gone ke mmu o o boitshepho. <sup>6</sup> Le gone oa re, Ke nna Molimo oa ga 'rago, Molimo oa ga Aberahame, Molimo oa ga Isaake, le Molimo oa ga Yakobo. 'Me Moshe a bipa sefatlhogo sa gagoe; gonne a boifa go leba Molimo. Morena a re, Amarure ke bonye pitlaganyo ea seshaba sa me se se mo Egepeto, ke utloile kolu ea shone ka ntlha ea bagobagobetsi ba shone; gonne ke itse mahutsana a shone; 8'me ke fologetse go se golola mo mabogoñ a Baegepeto, le go se ntsha mo lefatshiñ yeo go se isa koa lefatshiñ ye lentle, ye legolo; koa lefatshiñ ye le elañ mashi le linotshe; koa goloñ ga Bakanana, le ga Baheta, le ga Baamora, le ga Baperisa le ga Bahefa, le ga Bayebusa. <sup>9</sup> 'Me yanoñ, bona, kolu ea bana ba ga Iseraele e fitlhile mo go nna; le gone ke bonye patiko e Baegepeto ba ba pati-10 Ke gone kañ ka eone. ntlo, ke go romele koa go Farce, gore o tle o ntshe bana ba ga Iseraele, seshaba sa me, mo Egepeto. 11 'Me Moshe a raea Molimo, a re, Nna ke mañ, gore ke ee koa go Faroe, le gore ke ntshe bana ba ga Iseraele mo Egepeto ? <sup>12</sup> 'Me a re. Amarure ke tla na nao; le gone se e tla nna sekao go go kaela gore ke go rometse: etlare o sena go ntsha seshaba mo Egepeto, lo lirele Molimo mo ncoeñ ye. † 13 'Me Moshe a raea Molimo, a re, Bona, ere ke fitlha mo baneñ ba ga Iseraele, ke ba raea, ke re, Molimo oa ga bo'raeno o nthometse mo go lona; 'me ba nthaea ba re, Leina ya one ke mañ? ke tle ke ba ree, ke reñ? 14 'Me Molimo oa raea Moshe, oa re, KE NNA EO KE LEÑ ENE: 'me a re, O tla bua yana le bana ba ga Iseraele, o re, KE NNA o nthometse mo go lona. 15 Le gone Molimo oa raea Moshe, oa re, O tla bua yana le bana ba ga Iseraele, o re, Morena, Molimo oa bo'raeno, Molimo oa ga Aberahame, le Molimo oa ga Isaake, le Molimo oa ga Yakobo o nthometse mo go lona: ye ke leina ya me ka metlha le metlha, 'me se ke segopoco sa me go isa litshikeñ cotlhe. <sup>16</sup> Eä, o kokoanye bagolo ba Iseraele, o ba ree, o re, More-NA, Molimo oa bo'raeno, Molimo oa ga Aberahame, Molimo oa ga Isaake, Molimo oa ga Yakobo, o intshenoletse, oa re, Amarure ke lo lekotse, le gone ke bonye se se lo liragaletseñ mo Egepeto: 17 'me ke rile ke tla lo ntsha mo pitlaganyoñ ea Egepeto, ke lo ise koa lefatshiñ ya Bakanana, le ya Baheta, le ya Baamora, le ya Baperisa, le ya Bahefa, le ya Bayebusa, koa lefatshiñ ye le elañ mashi le linotshe. 18 'Me ba tla reetsa lencoé ya gago: 'me o ee, oena le bagolo ba Iseraele, koa kgosiñ ea Baegepeto, lo e ree, lo re, Morena, Molimo oa Baheberu, o kgatlhanye le rona: 'me rea go rapela, o re letlele go ea loeto loa malatsi a le mararo koa gareganaga, gore re thabele Morena Mo-19 'Me kea limo oa rona. itse gore kgosi ea Egepeto ga e nka e lo letlela go ea, 'nya, eseñ ka lecogo ye le thata. <sup>20</sup> 'Me ke tla ntsha lecogo ya me, ke itee Egepeto ka likgakgamaco tsa me cotlhe, tse ke tla li lirañ mo gare ga yone: 'me kgabagare o tla lo letlela go ea. <sup>21</sup> 'Me ke tla naea seshaba se choaro mo matlhoñ a Baegepeto: 'me etlare fa lo tsamaea lo se ke lo coe lo sena sepe: 'me a moñoe le moñoe a lope moñoe ka ene le eo o tlholatlholañ mo tluñ ea gagoe, lilo tsa selefera le lilo tsa gauta, le liaparo: 'me lo li apese bomoroa lona le bomoroalia lona: lo thope Baegepeto.

#### EKESOTO 5.

Shontaga ea Botlhano ea Mashome a Mane.

#### Maitsibooa.

'ME morago ga moo, bo Moshe le Aarone ba tla, ba raea Faroe, ba re, Go bua yana Morena, Molimo oa ga Iseraele, oa re, O letlele seshaba sa me se ee, gore se ntirele moliro koa gareganaga. <sup>2</sup> 'Me Faroe a re, Kana Morena ke mañ, gore ke reetse lencoé ya gagoe ke tle ke letlele Baiseraele ba Ga ke itse Morena, le gone ga nka ke letlela Baiseraele gore ba ee. 3 'Me ba re, Molimo oa Baheberu o kgatlhanye le rona : rea go rapela, o re letlele gore re ee loeto loa malatsi a le mararo koa gareganaga, re tle re tlhabele Mo-RENA Molimo oa rona, e tle ere gono a se re oele ka botlhoko ya leroborobo, kgotsa ka cha-4 'Me kgosi ea Baegepeto ea ba raea, ea re, Lona Moshe le Aarone lo gololelañ seshaba se mo litiron tsa shone? eañ mo mebelegoñ ea lona. 5 'Me Faroe a re, Bonañ, yanoñ batho ba lefatshe bantsi, 'me lo ba lapololisa mo mebelegoñ ea 6 'Me ka tsatsi yeo bone. Faroe a laola bagobagobetsi ba Baiseraele le balireli ba bone, a re, <sup>7</sup> Lo se tlhole lo

nee seshaba se motlhaka yaka gale go bopa makote : a se ee se ikokoanyetse motlhaka. 8 'Me palo ea makote e ba ne ba e liragatsa ka gale, lo e batle mo go bone ; lo se ka loa e notla ka gope: gonne ba bolufetse ; ke gone ba lelileñ, ba re, Re letleleñ gore re ee re tlhabele Molimo oa rona. 9 A banna ba okelelioe tiro e e bokete, gore ba lapisioe ka eone : 'me a ba se ka ba ela mafoko a a maaka tlhoko. <sup>10</sup>'Me bagobagobetsi ba tiro ea Baiseraele ba coa, le balireli, 'me ba bua le Baiseraele, ba re, Go bua valo Faroe, Ga nka ke lo naea motlhaka. Eañ, lo itseele motlhaka mo lo ka o bonañ gone: 11 gonne tiro ea lona ga e nka e ñotloa ka gope. † 12 Yalo Baiseraele ba ne ba phatlalalela mo lefatshiñ ya Egepeto yotlhe, ba ea go ikokoanyetsa lirite mo sebakeñ sa motlhaka. 13 'Me bagobagobetsi ba ba tlhagafatsa, ba re, Liragatsañ litiro tsa lona, litiro tsa lona tsa ka metlha, yaka motlhaka o no o leeo. 14 'Me bagolo ba bana ba ga Iseraele ba ba ne ba beioa golimo ga bone ke bagobagobetsi ba ga Faroe, ba belioa, ga toe, Kana ke gonneñ lo se ka loa liragatsa tiro ea lona ea gale ea go bopa makote, maabane le gompiyeno? gonne bagolo ba 15 Elirañ bana ba ga Iseraele, ba tla, ba . goeletsa mo go Faroe, ba re, O lirelañ batlhanka ba gago yalo? 16 Batlhanka ba gago ga

baa neoa motlhaka, 'me ba re raea, ba re, Bopañ makote: 'me bonañ, batlhanka ba gago ba belicoe: 'me molato ke oa batho beno. 17 'Me a re, Lo bolufetse, lo bolufetse: ke gone lo rileñ, loa re, Re letleleñ, gore re ee re tlhabele Morena. 18 Ean hen, lo lire; gonne ga lo nka lo neoa motlhaka ope, lefagontseyalo lo ntshe palo oa makote. 19 'Me bagolo ba bana ba ga Iseraele ba bona fa ba le mo boshuleñ. erile go toe, Lo se ka loa ñotla gope mo makoteñ a lona. tiro ea lona ea ka metlha. <sup>20</sup> 'Me ba kgatlhana le bo Moshe le Aarone, ba ba ne ba eme mo tseleñ, ka ba sa coa mo go Faroe: 'me ba ba raea, bare, 21 A Morena a lo lebe, a a atlhole: ka gonne lo fetotse lonkgo loa rona makgapha fa pele ga Faroe, le fa pele ga batlhanka ba gagoe, lo tsentse chaka mo lecogoñ ya bone go <sup>22</sup> 'Me Moshe a re bolaea. boela mo Moreneñ, a re, Mo-RENA, o liretseñ seshaba se boshula? o no o nthomelañ? <sup>28</sup> Gonne e sale motlhañ go ke tlañ mo go Faroe go bua ka leina ya gago, o liretse seshaba se ka boshula; le gone ga o ese o be o golole seshaba sa gago.

EKESOTO 6.

Shontaga ea Botlhano ea Mashome a Mane.

Maitsibooa (2).

'ME MORENA a raea Moshe,

a re, Yanoñ o tla bona se ntla se lirelañ Faroe: gonne ka lecogo ye le natlafetseñ o tla ba letlela gore ba tsamaee, le gone a ba ntshe mo lefatshiñ ya gagoe ka lecogo ye le natlafetseñ.

<sup>2</sup> 'Me Molimo oa bua le Moshe, oa mo raea, oa re, Ke nna Morena: <sup>8</sup>'me ke ne ka itshenolela Aberahame, Isaake, le Yakobo, yaka ke le Molimo Mothati-eotlhe, ga kea ka ka itsege mo go bone ka leina ya me ya Morena. 4 Le gone ke thomamisitse kgolagano ea me le bone, go ba naea lefatshe ya Kanana, lefatshe ya go yaka ga bone, ye ba yakileñ mo go yone. 5 Le gone ke utloile ñoñorego ea bana ba ga Iseraele ba Baegepeto ba ba tshegelitseñ mo bokgobeň; 'me ke gopotse kgolagano ea me. 6 Ke gone o ree bana ba ga Iseraele, o re, Ke nna Morena, 'me ke tla lo ntsha kafa tlase ga mebelego ea Baegepeto, ke lo rebole mo bokgobeñ ya bone, ke lo rekolole ka lecogo ye le otlologileñ, le ka likatlholo tse likgolo: 7 le gone ke lo itseele go nna seshaba, le nna ke nne Molimo oa lona: 'me lo tla itse fa e le nna Morena Molimo oa lona, eo ke lo ntshañ kafa tlase ga mebelego ea Baegepeto. 8 'Me ke tla lo isakoa lefatshiñ ye ke le cholelelitseñ lecogo ya me go le naea Aberahame, le Isaake le Yakobo; 'me ke tla le lo naea go le ya boshoa:

ke nna Morena. <sup>9</sup> 'Me Moshe a bua yalo le bana ba ga Iseraele: 'me ba se ka ba reetsa Moshe ka ntlha ea pitlaganyo ea mooa, le ka ntlha ea

bokgoba ya setlhogo.

10 'Me Morena a bua le Moshe, a re, 11 Eä, o bue le Faroe kgosi ea Egepeto, o re, a letlele bana ba ga Iseraele gore ba coe mo lefatshiñ ya gagoe. 12 'Me Moshe a bua fa pele ga Morena, a re, Bona, bana ba ga Iseraele ga baa ka ntheetsa; ana Faroe o ntheetsa yañ, eo ke leñ oa lipounama tse li sa bololicañ? 13 'Me Morena a bua le Moshe le Aarone, a ba laolisetsa bana ba ga Iseraele, le Faroe kgosi ea Egepeto, gore ba gogele bana ba ga Iseraele koa ntle ga lefatshe ya Egepeto.

екезото 6, 28 le Kgaolo ea 7.

'Me erile motlhañ goo Mo-RENA o buileñ le Moshe mo lefatshiñ ya Egepeto, 29 Morena a bua le Moshe, a re, Ke nna Morena: bua le Faroe kgosi ea Egepeto cotlhe tse ke li buileñ le oena. 30 'Me Moshe a bua fa pele ga Morena, a re, Bona, ke oa lipounama tse li sa bololioañ, 'me Faroe o tla ntheetsa yañ? **7** 'Me Morena a raea Moshe, a re, Bona, ke go beile molimo mo go Faroe: le Aarone mogoloo o tla nna moperofeta oa gago. <sup>2</sup> Bua cotlhe tse ke li go laolelañ: le gone a Aarone mogoloo a bue le Faroe gore a

letlele bana ba ga Iseraele ba coe mo lefatshiñ ya gagoe. <sup>3</sup> 'Me ke tla thatafatsa pelo ea ya Faroe, ke oketse likao tsa me le likgakgamaco tsa me mo lefatshiñ ya Egepeto. <sup>4</sup> 'Me Faroe ga a nka a go utloa, 'me ke tla baea lecogo ya me mo Egepeto, ke ntshe machoele-choele a me, seshaba sa me, bana baga Iseraele, mo lefatshiñ ya Egepeto ka likatlholo tsa me tse likgolo. <sup>5</sup> Le gone Baegepeto ba tla itse gore ke nna Morena, ntlhañ go ke otlololelañ lefatshe ya Egepeto lecogo ya me, ke ntsha bana ba ga Iseraele mo go 6 Me bo Moshe le Aarone ba ne ba lira yalo; yaka Morena a ba laoletse, ba ne ba lira yalo. Moshe a bo a le linyaga li le mashome a fera 'meli, le Aarone a le linyaga li le mashome a fera 'meli a meco meraro motlhañ ba buañ le Faroe.

8 'Me Morena a bua le Moshe le Aarone, a re, <sup>9</sup> Etleere fa Faroe a bua le lona, a re. Ntshañ se se gakgamatsañ, o tle o ree Aarone, o re, Tsaea lore loa gago, o lo ligele fa pele ga Faroe, gore lo lirege <sup>10</sup> 'Me bo Moshe le noga. Aarone ba ea koa go Faroe, ba lira yaka Morena a na a laotse : 'me Aarone a ligela lore loa gagoe fa pele ga Faroe le fa pele ga batlhanka ba gagoe, 11 Ke gone loa lirega noga. Faroe o bilitseñ matlhale le liñaka: le cone, eleñ linoge tsa Egepeto tsa lira yalo ka mereo

ea cone. <sup>12</sup> Gonne ñoe le ñoe ea cone ea ligela lore loa eone tlase, tsa lirega linoga: 'me lore loa ga Aarone loa metsa linthe tsa cone. <sup>13</sup> 'Me pelo ea ga Faroe ea thatafala, 'me ga a ka a ba reetsa: yaka Morena a na a bua.

14 'Me Morena a bua le Moshe, a re, Pelo ea ga Faroe e bobeto, o gana go letlela seshaba gore se ee. 15 Eä koa go Faroe ka mosho; bona, oa tle a ee koa metseñ; o mo emele fa losiñ loa noka; o tle o ee le lore lo lo neñ loa lirega noga mo lecogoñ ya gago. <sup>16</sup> O mo ree, o re, Morena, Molimo oa Baheberu o nthometse mo go oena, a re, Letlela seshaba sa me gore se ee, se ntirele mo bogareñyanaga: 'me bona, ga o ese o reetse go fitlhela yanoñ. 17 Go bua yana Morena, O tla itse ka seo se gore ke nna Morena: bona, ke tla itaea metse a a mo nokeñ ka lore lo lo mo lecogoñ va me, 'me a fetoge mali. 18 Le litlhapi tse li mo nokeñ li tla shoa, le noka e nkge sebolu; le Baegepeto ba tla tenoa ke go noa metse a noka. 19 'Me Morena a raea Moshe, a re, Raea Aarone, o re, Tsaea lore loa gago, o otlololele lecogo ya gago golimo ga metse a Egepeto, golimo ga linoka tsa bone, golimo ga melapo ea bone, golimo ga matsha a bone, le golimo ga megobe ea bone, gore a lirege mali; go tla nna mali mo lefatshiñ ya Egepeto yotlhe, mo linkgoñ

tsa logoñ le mo linkgoñ tsa lencoé. 20 'Me bo Moshe le Aarone ba lira yalo, yaka Morena a laotse; a choletsa lore, a itaea metse a a mo nokeñ, mo ponoñ ea ga Faroe, le mo ponoñ ea batlhanka ba gagoe; le metse otlhe a a mo noken a fetoga mali. <sup>21</sup> 'Me litlhapi tse li ne li le mo nokeñ tsa shoa; le noka ea nkga sebolu, le Baegepeto ba reteleloa ke go noa metse a noka ; le mali a ne a le mo lefatshiñ yotlhe ya Egepeto. linoge tsa Egepeto li ne tsa lira yalo ka mereo ea cone: 'me pelo ea ga Faroe ea thatafala, 'me ga a ka a ba reetsa, yaka Morena a na a buile. <sup>23</sup> 'Me Faroe a menoga, a ea koa tluñ ea gagoe, le seo se le shone ga a ka a se tsaeatsiea. <sup>24</sup> 'Me Baegepeto ba ne ba epa metse fa thoko ga noka go noa; gonne ba reteleloa ke go noa metse a noka. 25 Ga nna malatsi a shupa Morena a sena go itaea noka.

## EKESOTO 8.

'ME MORENA a bua le Moshe, a re, Eä koa go Faroe, o mo ree, o re, Go bua yana Morena, Letlela seshaba sa me gore se ee, se ntirele. <sup>2</sup> 'Me fa o gana go se letlela gore se ee, bona, ke tla itaea meleloane ea gago eotlhe ka ligoagoa: <sup>3</sup> noka eone e tla tlala ligoagoa; li tla tlhatloga li tsene mo tluñ ea gago, le mo ntloaneñ ea gago ea go

robala, le mo phateñ ea gago, le mo tluñ ea batlhanka ba gago, le mo gare ga seshaba sa gago, le mo ontoñ tsa gago, le mo megopoñ ea gago ea go lubela bogobe: 4 ligoagoa li tla tla mo go oena, le mo seshabeñ sa gago, le mo batlhankeñ ba 5 'Me Morena a gago botlhe. raea Moshe, a re, Raea Aarone, o re. Otlololela lecogo ya gago le na le lore loa gago golimo ga linoka, le golimo ga melapo, le golimo ga megobe, o tlhatlosetse ligoagoa mo lefatshiñ ya Egepeto. <sup>6</sup> 'Me Aarone a otlololela metse a Egepeto lecogo ya gagoe ; ga coa ligoagoa tsa farafara lefatshe ya 7'Me linoge tsa Egepeto. lira yalo ka mereo ea cone, tsa tlhatlosetsa ligoagoa mo lefatshiñ ya Egepeto. gone Faroe o bilitseñ bo Moshe le Aarone, a re, Lo rapele Morena, gore a tlose ligoagoa mo go nna le mo seshabeñ sa me; 'me ke tla letlela seshaba gore se ee, se ntshetse Morena setlhabelo. <sup>9</sup>'Me Moshe a raea Faroe, a re, Ipelafalele ka nna, ke tla rapela ka ntlha ea gago, le ea batlhanka ba gago, le ea seshaba sa gago, gore ligoagoa li lelekoe mo go oena le mo matluñ a gago, li nne fela mo noken, ka nako efe? 10 'Me a re, Ka mosho. 'Me a re, A go nne kafa lefokuñ ya gago: gore o tle o itse gore ga go na ope eo o ntseñ yaka Morena Molimo oa rona. <sup>11</sup> Ligoagoa li tla tloga mo go ! oena, le mo matluñ a gago, le mo batlhankeñ ba gago, le mo seshabeñ sa gago; li tla <sup>12</sup> 'Me nna fela mo nokeñ. bo Moshe le Aarone ba coa mo go Faroe: 'me Moshe a biletsa mo Moreneñ kaga ligoagoa tse o na a li lerile mo 18 'Me Morena a go Faroe. lira kafa lefokuñ ya ga Moshe; ligoagoa tsa shoa mo matluñ, le mo malapeñ, le mo masi-14 'Me ba a kokoanya moñ. ka meköa: le lefatshe ya 15 'Me erile nkga sebolu. Faroe a bona gore go emisitse, a ithatafatsa pelo, a sa ba reetse; yaka Morena a na a buile.

16 'Me Morena Moshe, a re, Raea Aarone, o re, Otlolola lore loa gago, o itee lorole loa lefatshe, gore lo lirege linta mo lefatshiñ ya Egepeto yotlhe. 17 Ba lira yalo. Aarone a otlolola lecogo ya gagoe le na le lore loa gagoe, a itaea lorole loa lefatshe, 'me ga nna linta mo likgomuñ; bathuñ le mo lorole lotlhe loa lefatshe loa lirega linta mo lefatshiñ yotlhe ya Egepeto. 18 'Me linoge tsa lira valo ka mereo ea cone gore li ntshe linta, 'me tsa paleloa: 'me ga nna linta mo bathuñ le mo likgomuñ. 19 Elirañ gone linoge li raeañ Faroe, li re. Ke monoana oa Molimo : 'me pelo ea ga Faroe ea thatafala, ga a ka a ba reetsa; vaka Morena a na a buile.

<sup>20</sup> 'Me 'Morena a raea Moshe, a re, Cogela ka mosho, o eme fa pele ga Faroe; bona, oa tle a tle mo metseñ; o mo ree, o re, Go bua yana Morena, Letlela seshaba sa me gore se ee, se ntirele. <sup>21</sup> Ere gono, fa o gana go letlela seshaba sa me gore se ee, ke romele metshitshi ea lintsi mo go oena, le mo batlhankeñ ba gago, le mo seshabeñ sa gago, le mo matluñ a gago: le matlo a Baegepeto a tla tlala metshitshi ea linta, le one mmu o ba leñ mo go one. <sup>22</sup> Le gone, ka tsatsi yeo, ke tla lomolola lefatshe ya Goshena, ye seshaba sa me se ntseñ mo go yone, gore le se ne le metshitshi ea lintsi; gore o tle o itse fa ke le Morena mo gare ga lefatshe. <sup>23</sup> Le gone ke tla baea kgaoganyo fa gare ga seshaba sa me le seshaba sa gago: seshupo se se tla lirala ka mosho. <sup>24</sup> 'Me Morena a lira yalo; ga tla metshitshi ea linta e e mashoe bobe mo matluñ a ga Faroe, le mo matluñ a batlhanka ba gagoe: mo lefatshiñ ya Egepeto yotlhe lefatshe ya ke metshitshi holisios. <sup>25</sup> 'Me Faroe a bitsa Moshe le Aarone, a re, Eañ, lo ntshetse Molimo oa lona setlhabelo mo lefatshiñ yeno. <sup>26</sup> 'Me Moshe a re, Ga rea choanela go lira yalo; gonne re tlabo re tlhabela Morena Molimo oa rona maila a Baegebona, re tlabo peto: ntshetsa maila a Baegepeto fa pele ga matlho a bone, a ga ba nka ba re kgobotletsa ka

maye? 27 Re tla tsaea loeto loa malatsi a le mararo koa gareganaga, re ntshetse Mo-RENA Molimo oa rona setlhabelo, yaka a tla re laolela. <sup>28</sup> 'Me Faroe a re. Ke tla lo letlela gore lo ee, lo ntshetse . Morena Molimo oa lona setlhabelo mo gareganaga; 'me lo se ka loa ea kgakala thata: lo nthapelele. 29 Me Moshe a re, Bona, ke coa mo go oena, le gone ntla rapela Morena gore metshitshi ea lintsi e tloge mo go Faroe, le mo batlhankeñ ba gagoe, le mo seshabeñ sa gagoe, ka mosho: 'me a Faroe a se ka a tlhola a lira ka boferefere ka go bisa go letlela seshaba gore se ee se ntshetse Morena setlha belo. <sup>30</sup> 'Me Moshe a tloga mo go Faroe, a rapela Morena. <sup>31</sup> 'Me Morena a lira kafa lefokuñ ya ga Moshe: a tlosa metshitshi ea lintsi mo go Faroe, le mo batlhankeñ ba gagoe le mo seshabeñ sa gagoe; ga goa ka ga sala epe. Faroe a thatafatsa pelo ea gagoe le ka nako eeo, 'me ga a ka a letlela seshaba gore se ee.

## Екезото 9.

Shontaga ea Borataro ea Mashome a Mane.

## Ka Mosho.

ELIRAÑ gone Morena o raeañ Moshe, oa re, Eä mo go Faroe, o 'molelele, o re, Go bua yana Morena Molimo oa Baheberu, Letlela seshaba sa me, gore se ee, se ntirele. <sup>2</sup> Gonne fa o gana go se letlela gore se ee, o sa se kganela, bona, <sup>8</sup> lecogo ya Morena le mo likgomuñ tsa gago tse li mo nageñ, mo lipitseñ, le mo lieseleñ, le mo likameleñ, le mo matlhapeñ, le mo macomaneñ: go tla nna botlhoko yo bo boitshegañ. Morena o tla tlhaloganya likgomo tsa Baiseraele le likgomo tsa Baegepeto: ga go nka go shoa epe ea cotlhe tse eleñ tsa Bana ba ga Iseraele. <sup>5</sup>'Me Morena o na a baea nako, a re, Ka mosho Morena o tla lira seo se mo lefatshiñ. 6 'Me erile ka mosho Morena a lira seo seo, 'me likgomo tsa Baegepeto tsa shoa cotlhe: 'me go no go sa shoa epe ea likgomo tsa bana ba ga Isera-7 'Me Faroe a roma, 'me, bonañ go no go se ka ga shoa epe, lefaele e le noe-fela, ea likgomo tsa Baiseraele. 'Me pelo ea ga Faroe ea thatafala, 'me ga a ka a letlela Baiseraele gore ba tsamaee.

8 'Me Morena a raea Moshe le Aarone, a re, Tabolañ molora oa leisho ka mabogo a lona, 'me a Moshe a o kubuelele koa legolimoñ fa pele ga Faroe. 9'Me o tla nna lorole lo losesane mo lefatshiñ ya Egepeto yotlhe, o nne tlhagala e e ntshañ marophi mo bathuñ le mo likgomuñ, mo lefatshiñ 10 'Me ba ya Egepeto yotlhe. tsaea molora oa leisho, ba ema fa pele ga Faroe; 'me Moshe a o kubuelela koa legolimoñ;

'me oa nna tlhagala e e ntshañ marophi mo bathuñ le mo likgomuñ. 11 'Me linoge tsa reteleloa ke go ema fa pele ga Moshe ka ntlha ea litlhagala ; gonne litlhagala li ne li le mo linogeñ, le mo go Baegepeto botlhe. 12 'Me Morena a thatafatsa pelo ea ga Faroe, 'me a se ka a ba reetsa, yaka Morena a na a buile le Moshe.

<sup>† 13</sup> 'Me Morena a raea Moshe, a re, Cogela ka mosho, o eme fa pele ga Farce, o mo ree, o re, Go bua yana Mo-RENA, Molimo oa Baheberu, Letlela seshaba sa me, gore se <sup>14</sup> Gonne ka ee, se ntirele. nako eno ke tla romela lipeco tsa me cotlhe mo peluñ ea gago, le mo batlhankeñ ba gago, le mo seshabeñ sa gago; gore o tle o itse fa go sena ope eo o choanañ le nna mo lefatshiñ yotlhe. <sup>15</sup> Gonne ke ne ke tla otlolola lecogo ya me, ke go betsa le seshaba sa gago ka botlhoko ya leroborobo, o sa bolo go kgaoloa mo lefatshin: 16 'me amarure ke ka ntlha ea gono ke go emisitse, gore ke go bontshe nonofo ea me, le gore leina ya me le boleloe mo lefatshiñ yotlhe. <sup>17</sup> A o santse o ikgoliselitse seshaba sa me, o ganne go se letlela gore se tsamaee? 18 Bona, etlare ka mosho e be none ke nesetse sefako se se tshabegañ, se e sale motheoñ oa lefatshe ya Egepeto go fitlhela yanoñ se eseñ se ke se liragale. <sup>19</sup> Ke gone, o romele, o ako-

fise likgomo tsa gago le cotlhe tse o nañ naco koa nagen; gonne motho moñoe le moñoe, le likgomo tse li tla bonoañ mo nageñ, li lerioe gae, sefako se tla li nela, li shoe. na a boifa lefoko ya Morena mo batlhanken ba ga Faroe, a tshabisetsa gae batlhanka ba gagoe le likgomo tsa gagoe: 21 'me eo o na a sa tlhokomela lefoko ya Morena a tlogela batlhanka ba gagoe le likgomo tsa gagoe koa

nageñ.

† 22 'Me Morena a raea Moshe a re, Otlololela lecogo ya gago koa legolimoñ, gore go ne sefako mo lefatshiñ ya Egepeto yotlhe, mo mothuñ, le mo kgomuñ, le mo morogoñ moñoe le moñoe oa naga, mo lefatshiñ ya Egepeto yotlhe. <sup>23</sup> 'Me Moshe a otlololela lore loa gagoe koa legolimoñ: 'me Morena a lumisa maru a nesa sefako, le molelo oa fologela mo lefatshiñ; 'me Morena a nesetsa lefatshe ya Egepeto sefako. 24 Yalo ga nna sefako, le molelo o tlhakanyeñ le sefako yaka go ese go nne mo lefatshiñ ya Egepeto yotlhe fa e sale le nna morafe. sefako sa itaea cotlhe tse li koa nageñ, motho le kgomo, mo lefatshiñ ya Egepeto yotlhe; le gone sefako sa itaea morogo moñoe le moñoe oa naga, sa roba setlhare señoe le señoe sa naga. <sup>26</sup> Mo lefatshin ya Goshena yosi, fa bana ba ga Iseraele ba leñ

gone, go no go sena sefako. <sup>27</sup> 'Me Faroe a roma, a bitsa bo Moshe le Aarone, a ba raea, a re, ke leofile go fitlhela yanoñ : Morena o siame, nna le seshaba sa me re baleofi. 28 Rapelañ Morena; gonne litumo tse likgolo tsa maru li lekanye: 'me ke tla lo letlela. gore lo tsamaee, ga lo nka lo tlhola lo liega. 29 'Me Moshe a mo raea, a re, Ere ke sena go coa mo motseñ, ke otlololele Morena mabogo a me: 'me maru a tla khutlela go luma, le gone sefako ga se nka se tlhola se na ; gore o itse fa lefatshe e le ya Morena. 30 'Me kaga gago le kaga batlhanka ba gago, kea itse ga lo nka lo ba lo boifa Morena 31 'Me felase le Molimo. garese tsa iteoa: gonne garese e ne e tsetse, le felase e <sup>32</sup> 'Me mabele le thuntse. lihafora li sa iteoa; gonne li ne li ese li tlhoge. Moshe a coa mo motseñ mo go Faroe, a otlololela Morena mabogo a gagoe: 'me litumo tsa maru le sefako tsa khutla, le pula ga ea ka ea tlhola e tsheloa mo lefatshiñ. erile Faroe a bona gore pula sefako le litumo maru li khutlile, a fela a ithatafatsa ene le batlhanka ba gagoe. <sup>35</sup> 'Me pelo ea ga Faroe ea thatafala, 'me ga a ka a letlela bana ba ga Iseraele, gore ba tsamaee, yaka Mo-RENA a na a buile Moshe.

вкезото 10.

Shontaga ea Borataro ea Mashome a Mane.

Maitsibooa.

'Me Morena a raea Moshe, a re, Eä mo go Faroe, gonne ke thatafalitse pelo ea gagoe, le lipelo tsa batlhanka ba gagoe, gore ke bontshe lichupo tsa me tse mo gare ga bone: <sup>2</sup> le gore o bolele mo litsebeñ tsa ga moroao le tsa ga moroa moroao lilo tse ke li liretseñ Egepeto, le lichupo tse ke li lirileñ mo gare ga bone, gore lo tle lo itse fa ke le Morena. <sup>3</sup> 'Me bo Moshe le Aarone ba ea mo go Faroe, ba mo raea, ba re, Go bua yana Morena, Molimo oa Baheberu, O tla gana go ikokobetsa fa pele ga me golele go le kaee? letlela seshaba sa me gore se ee se ntirele. 4 Ere gono, fa o gana go letlela seshaba sa me gore se ee, bona, ke tla lere tsie mo moleloaneñ oa gago: 5 'me e tla farafara lefatshe, e tsamaea motho a reteleloa ke go bona lefatshe, e ye se se setseñ sa se se phalogilen, se se lo saletseñ mo sefakoñ, le gone e ye setlhare señoe le señoe se se lo tlhogelañ mo nageñ: 6 'me e tla tlala ka matlo a gago, le ka matlo a batlhanka beno botlhe, le ka matlo a Baegepeto botlhe; yaka go ese go bonoe ke boraeno, le boraboboraeno, go tloga ka motlha o e ne e le mo lefatshiñ santlha ka one go fitlhela gompiyeno. 'Me a retologa a coa mo go Faroe. <sup>7</sup>'Me batlhanka ba ga Faroe ba mo raea, ba re, Motho eo o tla nna serai mo go rona golele go le kace? letlela batho bao, gore ba ee, ba lirele Morena Molimo oa bone: a ga o ese o itse fa Egepeto le senyegile? <sup>8</sup> 'Me bo Moshe le Aarone ba ne ba lerioe mo go Faroe, 'me a ba raea, a re, Eañ, lo lirele Morena Molimo oa lona: 'me ke bomañ ba ba tla eañ? <sup>9</sup> 'Me Moshe a re, Re tla ea le ba basha ba rona le bagolo ba rona, le bomoroa rona le bomoroalia rona, le gone re tla ea le macomane a rona le matlhape a rona; gonne re lirela Morena moliro. a ba raea, a re, A Morena a ne le lona yalo yaka ke lo letlela gore lo ee le banyana ba lona: itebatebeleñ gonne boshula bo fa pele ga lona. 11 Go se nne yalo: eañ tlheñ lona ba lo leñ banna, lo lirele Morena; gonne mo ke mo lo go elelitseñ. 'Me ba lelekoa fa pele ga Faroe.

† 12 'Me Morena a raea Moshe, a re, Otlololela lefatshe ya Egepeto lecogo ya gago, gore tsie e tle mo lefatshiñ ya Egepeto, e ye morogo moñoe le moñoe oa lefatshe, eleñ eotlhe e e salisicoeñ ke sefako. 18 'Me Moshe a otlololela lefatshe ya Egepeto lore loa gagoe, 'me Morena a lere phefo e coa ntlheñ ea botlhaba-tsatsi mo lefatshiñ yotlhe ka tsatsi yeo yotlhe le bosigo yoo yotlhe; 'me erile ka mosho phefo ea

botlhabatsatsi ea tla le tsie. 14 'Me tsie ea tlhatloga lefatshe ya Egepeto yotlhe, ea nna mo meleloaneñ ea Egepeto eotlhe; e ne e le e e tshabegañ thata; go no go ese go ke go nne tsie yaka eone pele ga eone, le gone ga go nka go nna é e ntseñ yaka eone morago ga eone. 15 Gonne ea farafara lefatshe yotlhe ea tsamaea lefatshe ya fifala; le gone ea ya morogo moñoe le moñoe oa lefatshe, le mauño otlhe a litlhare a a salisicoeñ ke sefako : ga goa ka ga sala sepe se setala lefaele setlhare, kgotsa morogo mo lefatshiñ <sup>16</sup> Elirañ ya Egepeto yotlhe. gone Faroe o bitsañ bo Moshe le Aarone ka kakofo; 'me a re, Ke leofetse Morena Molimo oa lona, le lona. <sup>17</sup> Ke gone ke go rapelañ ichoarele sebe sa me ka sebaka seno shosi. o rapele Morena Molimo oa lona, gore a ntlose losho lo 18 'Me a coa mo go Faroe, a rapela Morena. 19'Me Morena a fokisa phefo e kgolo thata e coa ntlheñ ea bophirima tsatsi, ea kgarametsa tsie, ea e lelekela mo Leoatleñ ye Lehibilu: ga goa ka ga sala tsie epe mo moleloaneñ otlhe oa Egepeto. Morena a thatafatsa pelo ea ga Faroe, 'me a se ka a letlela bana ba ga Iseraele gore ba tsamaee.

<sup>21</sup> 'Me Morena a raea Moshe, a re, Otlololela legolimo lecogo ya gago, gore lefifi le nnele lefatshe ya Egepeto

yotlhe, eleñ lefifi ye le ka apaapioañ. 22 'Me Moshe a otlololela legolimo lecogo ya gagoe ; 'me lefifi ye le koenneñ ya nnela lefatshe ya Egepeto yotlhe ka malatsi a le mararo ; <sup>23</sup> ga baa ka ba bonana, le gone ga goa ka ga tloga ope mo bonnoñ ya gagoe ka malatsi a le mararo : 'me bana ba ga Iseraele botlhe ba na le leseli mo mannoñ a bone. Faroe a bitsa Moshe, a re, Eañ, lo lirele Morena; 'me a go sale macomane le matlhape a lona osi : a banyana le bone ba ee le lona. 25 'Me Moshe a re, Le gone o re nee lithabelo le lintsheco tse li fisioan, gore re tlhabele More-NA Molimo oa rona. 26 Likgomo tsa rona le cone re tla ea naco; ga go nka go sala tlhako epe; gonne re tla tsaca mo go cone go lirela Morena Molimo oa rona ; 'me ga re itse se re tla lirelañ Morena ka shone go tsamaea re fitlha gone. <sup>27</sup> 'Me Morena a thatafatsa pelo ea ga Faroe, 'me a gana go ba letlela ba tsamaee. 28 'Me Faroe a mo raea, a re, Ntloga, o ikele-tlhoko, o se tlhole o bonana le nna ; gonne motlhañ go o bonanañ le nna rure o tla <sup>29</sup> 'Me Moshe a re, O buile sentle ; ga nka ke tlhola ke bonana le oena.

екезото 11.

Shontaga ea Borataro ea Mashome a Mane.

Maitsibooa (2).
'Me Morena a raea Moshe,

a re, Ke tla fela ke lere peco e le ñoe-fela gape mo go Faroe le mo Egepeto; garamorago o tla lo letlela gore lo tsamaee: etlare motlhañ go o lo letlelañ gore lo ee, a lo kgoromeletse rure mono. <sup>2</sup> Buañ yanoñ mo litsebeñ tsa seshaba, 'me a monna moñoe le moñoe a lope moñoe ka ene, le mosali moñoe le moñoe a lope moñoe ka ene lilo tsa selefera, le lilo tsa gauta. 3'Me Morena a naea seshaba choaro mo matlhoñ a Baegepeto. Le gone monna eo Moshe o na a le mogolo thata mo lefatshin ya Egepeto, mo matlhoñ a batlhanka ba ga Faroe, le mo matlhoñ a morafe.

4 'Me Moshe a re, Go bua yana Morena, Ke tla coela mo gare ga Egepeto e kane e le ka sego santlha: 5'me mo lefatshiñ ya Egepeto batsaloapele ba tla shoa, go tloga mo go eo o tsecoeñ-pele oa ga Faroe eo o ntseñ mo sennoñ sa gagoe sa bogosi go ea koa go eo o tsecoeñ pele oa lelata ye le koa morago ga lolala; le maitibolo otlhe a likgomo. 6'Me go tla nna selelo se segolo mo lefatshiñ ya Egepeto yotlhe, yaka go ese go ke go liragale, le gone go senka go 7''Me ga go ba go liragala. nka go nna nca e e rokgoñyetsañ moñoe oa bana ba ga Iseraele loleme, lefaele motho gono kgomo: gore lo itse fa Morena a farologantse Baegepeto le Baiseraele. 8 'Me batlhanka beno botlhe ba, ba tla fologela mo go nna, ba inkobele, ba re, Coa, oena le seshaba se se go latelañ shotlhe: 'me garamorago ke tla coa. 'Me a coa mo go Faroe a galefile thata.

<sup>9</sup> 'Me Morena a raea Moshe, a re, Faroe ga a nka a go reetsa: gore likgakgamaco tsa me li ntsifale mo lefatshiñ ya Egepeto. <sup>10</sup> 'Me bo Moshe le Aarone ba ne ba lira likgakgamaco tse cotlhe fa pele ga Faroe: 'me Morena a thatafatsa pelo ea ga Faroe, 'me a se ka a letlela bana ba ga Iseraele gore ba coe mo lefatshiñ ya gagoe.

EKESOTO 12, 1-29. Shontaga ea Paseka. Ka Mosho.

'ME MORENA a raea bo Moshe le Aarone mo fatshiñ ya Egepeto, a re, <sup>2</sup> Kgoeli eno e tla nna tshimologo ea likgoeli mo go lona: e tla nna kgoeli ea ntlha ea ñoaga mo go lona. <sup>3</sup> Buañ le phuthego ea Baiseraele eotlhe, lo re, A ba itseele moñoe le moñoe koanyana kafa matluñ a bo'rabo, koanyana ñoe kaga ntlo ñoe: 4 'me fa ntlo ñoe e sa lekane koanyana, a ene le moñoe ka ene eo ntlo ea gagoe e bapileñ le ea gagoe a tsee ñoe kafa paloñ ea batho; lo bale koanyana kafa go yeñ ga moñoe le moñoe. 5 A koanyana ea lona e nne e e senañ lobali, e nne e tona ea noaga o le osi: lo

e tsee mo linkuñ lefaele mo lipoliñ: 6 lo e tlhatlhele go isa letsatsiñ ya leshome ye le meco mene ya kgoeli eeo ka eosi: 'me a phuthego ea Baiseraele eotlhe e e tlhabe maitsibooa. <sup>7</sup> 'Me a ba tsee mo maliñ, ba tlotse ka one maotoana oo beli a moyako, le mophakalego oa matlo a ba tla e yelañ mo go <sup>8</sup> 'Me a ba ye nama ea eone ka bosigo yoo, e besicoe ka molelo, le bogobe yo bo sa tlhabegoañ: a ba e ye le merogo e e galakañ. <sup>9</sup> Se e yeñ e le tala, kgotsa e apeiloe ka metse, fa e sa besioa ka molelo; le tlhogo ea eone, le memo ea eone, le liretlo tsa 10 'Me lo se ka loa tlogelela ka mosho sepe sa eone; 'me se se setseñ ka mosho lo se fise ka molelo. 11 Lo tle lo e ye yana; lo gatlhiloe litheka, lo lithako, 'me lo chotse thobane ka lecogo; lo e ye ka potlako: ke Paseka ea Morena. 12 Gonne ke tla ralala lefatshe ya Egepeto ka bosigo yoo, ke itee batsaloa pele mo lefatshiñ ya Egepeto ba batho le maitibolo a likgomo; ke atlhole melimo eotlhe ea Egepeto: 13 'Me mali ke nna Morena. a tla nna sekao sa lona mo matluñ a lo leñ mo go one; 'me etlare ke bona mali ke lo tlolaganye, le gone go se ke go nne sebeco sa go lo nyeletsa, motlhañ go ke itaeañ lefatshe ya Egepeto. 14 'Me letsatsi ye le tla nna segopoco mo go lona, lo le tshegeletse Morena

moliro: lo le tshegetse mo litshika-tshikeñ tsa lona ka taolo e e nnetseñ rure. † <sup>15</sup> Ka malatsi a shupa lo ye bogobe yo bo sa tlhabegoañ ; tlosañ letlhabego mo matluñ a lona le ka tsatsi ya ntlha: gonne lefaele mañmañ eo o yañ bogobe yo bo tlhabegiloeñ go simolola ka tsatsi ya ntlha go isa letsatsiñ ya boshupa, motho eo o tla kgaoloa mo go Iseraele. 16 'Me ere ka tsatsi ya ntlha go nne phuthego e e itshephileñ, le ka tsatsi ya boshupa go nne phuthego e e itshephileñ ; a go se ka ga liroa tiro epe ka one, faese se moñoe le moñoe o se yañ, seo shosi se ka liroa ke lona. 17 'Me tshegetsañ moliro oa bogobe yo bo sa tlhabegoañ ; gonne ke ntshitse mashomo a lona mo lefatshiñ ya Egepeto ka tsatsi ye ka yosi : ke gone tshegetsañ letsatsi ye mo litshika-tshikeñ tsa lona ka molao o o nnetseñ <sup>18</sup> Lo ye bogobe yo bo sa tlhabegoañ maitsibooa ka tsatsi ya leshome le meco mene ya kgoeli ea ntlha, go fitlhela maitsibooa a tsatsi va mashome a le mabeli a moco o le osi ya kgoeli. <sup>19</sup> A go se ka ga bonoa letlhabego lepe mo matluñ a lona ka malatsi a shupa; gonne lefaele mañmañ eo o yañ se se tlhabegiloeñ, motho eoo o tla kgaoloa mo phuthegoñ ea Iseraele, lefa e ka nna moyaki, kgono eo o tsecoeñ mo lefatshiñ. se ka loa ya sepe se se tlhabegiloeñ ; lo ye bogobe yo bo sa

tlhabegoañ mo mannoñ a lona otlhe.

21 Elirañ gone Moshe o bitsañ bagolo ba Iseraele botlhe, a ba raea, a re, Eañ, lo itseele likoanyana kafa go ba matlo a lona, lo tlhabe paseka. 22'Me lo tsee ñatana ea hisopa, lo e ine mo maliñ a a mo mogopoñ, lo kgatshe mophakalego le maotoana oo beli ka mali a a mo mogopoñ; 'me a go se coe ope ka moyako oa ntlo ea gagoe gofitlhela momoshoñ. <sup>28</sup> Gonne Morena o tla ralala go itaea Baegepeto, 'me ere a bona mali mo mophakalegoñ, le mo maotoaneñ oo beli, Morena a tlolaganye moyako, a se letlele mosenyi gore a tsene mo matluñ a lona, go lo itaea. <sup>24</sup> 'Me lo tshegetse seo se go nna molao o o nnetseñ rure mo go oena, le mo go bomoroao. 25 'Me etlare fa lo sena go fitlha mo lefatshiñ ye Morena o tla le lo naeañ, kafa o lo sholofelitseñ ka gone, lo tshegetse tirelo e. <sup>26</sup> 'Me etlare fa bana ba lona ba lo raea, ba re, Lo kaeañ ka tirelo e? 27 lo re, Ke setlhabelo sa paseka ea Morena, eo o na a tlolaganya matlo a bana ba ga Iseraele koa Egepeto, ka a itaea Baegepeto, 'me a golola matlo a rona. 'Me seshaba sa oba tlhogo, sa obama. <sup>28</sup> 'Me bana ba ga Iseraele ba tsamaea ba lira yaka Morena a laoletse Moshe le Aarone, ba lira yalo.

EKESOTO 12, 29.
Shontaga ea Paseka.

Maitsibooa.

'ME erile ka sego santlha Morena a itaea batsaloa-pele botlhe ba ba mo lefatshiñ ya Egepeto, go simolola ka motsaloa-pele oa ga Faroe eo o ntseñ mo sennoñ sa gagoe sa bogosi, go fitlhela motsaloa-pele oa mochoaroi eo o mo tluñ ea kgolegelo, le maitibolo otlhe a likgomo. 30 'Me Faroe a coga bosigo, ene le batlhanka ba gagoe botlhe, le Baegepeto botlhe; 'me ga nna selelo se segolo mo Egepeto; gonne go sena ntlo epe e moshoi o se eon mo go eone. 31 'Me a bitsa bo Moshe le Aarone bosigo, a re, Tlogañ lo eme, lo coe mo seshabeñ sa me, lona le bana ba ga Iseraele ; tsamaeañ, lo lirele Morena, yaka lo buile. 32 Eañ le macomane le matlhape a lona, yaka lo buile, lo tsamaee; le gone lo ntshegofatse. 83'MeBaegepeto ba potlakisa Baiseraele, go ba ntsha mo lefatshiñ ka kakofo; gonne bare, Rea shoa rotlhe. Baiseraele ba tsaea tlhama ea bone e ese e tlhabegoe, ba roala mo magetleñ megocana ea bone ea go lubela, e bofecoe mo likhaiñ tsa bone. bana ba ga Iseraele ba lira kafa lefokuñ ya ga Moshe, ba lopa Baegepeto lilo tsa selefera le lilo tsa gauta, le liaparo. <sup>36</sup> 'Me Morena a naea Baiseraele choaro mo matlhoñ a Baegepetó, ba ba ntshetsa fela tse ba li lopileñ. 'Me ba

thopa Baegepeto.

<sup>87</sup> 'Me bana ba ga Iseraele ba tloga mo Raamese ba etela koa Sukotha, ba le banna ba linao ba mathausanta a le makgolo a le marataro, fa banyana ba sa baloe. gone bontsi yo bo tlhakanyeñ ya ea nabo; le macomane, le matlhape, likgomo li ne li le <sup>39</sup> 'Me ba besa magobe a a sa tlhabegoañ a tlhama a ba ne ba tla le eone koa Egepeto; ka gonne ba ne ba ntshioa mo Egepeto, ba reteleloa ke go liega, le gone ba ne ba se ka ba ipaakanyetsa 40 'Me go yaka ga bana ba ga Iseraele, mo ba go yakileñ mo Egepeto e ne e le linyaga li le makgolo a le mane a na le mashome a le 41 'Me erile ka bomararo. khutlo ya linyaga tse li makgolo a mane a a nañ le mashome a mararo, eleñ ka letsatsi yeo ka yosi, ga lirala gore mashomo a Morena otlhe, a coa mo lefatshiñ ya Egepeto. 42 Ke bosigo yo bo choanetseñ go tshegelelioa Morena thata, ka gonne o ba ntshitse mo lefatshiñ ya Egepeto: bosigo yo ka yosi bo choanetse go tshegelioa ke bana ba ga Iseraele botlhe mo litshikatshikeñ tsa bone.

† 48 'Me Morena a raea Moshe le Aarone, a re, O ke molao oa Paseka: e se ka ea yeoa ke moeñ ope: 44'me motlhanka oa motho moñoe le moñoe eo o rekiloeñ ka mali, ere o sena

go 'molotsa, a a e ye. 45 E se ka ea yeoa ke moyaki le motlhanka eo o thoecoeñ. 46 A e yeoe mo tluñ e ñoe-fela; o se ka oa isa nama epe ea eone koantle ga ntlo ; le gone lo se robe lesapo ya eone. 47 A. phuthego eotlhe ea Iseraele 48 'Me ekare fa moeñ e e lire. a yakile le oena, 'me a rata go lirela Morena paseka, a ba batona ba gagoe ba bololice botlhe, yalo a a atamele, a e lire ; 'me o tla nna yaka eo o tsecoeñ mo lefatshiñ: 'me a e se ka ea yeoa ke ope eo o sa bololioañ. 49 A go nne molao o le osi mo go eo o tsalecoeñ mo gae, le mo moeñve eo o yakileñ mo go lona. 50 Bana ba ga Iseraele ba ne ba lira yalo; yaka Morena a laoletse bo Moshe le Aarone, ba lira 51 'Me erile ka tsatsi yeo ka yosi, Morena a ntsha bana ba ga Iseraele ka mashomo-shomo a bone.

EKESOTO 13, 1-17.

Ntlafaco ea ga Maria
Moitshephi.

Ka Mosho.

'ME MORENA a raea Moshe, a re, <sup>2</sup> Intshephisetse batsaloapele botlhe, señoe le señoe se se bulañ sebopelo mo baneñ ba ga Iseraele, mo bathuñ le mo likgomuñ: ke sa me.

8 'Me Moshe a raea seshaba, a re, Gopolañ letsatsi ye, ye lo luleñ mo Egepeto, mo tluñ ea bokgoba, ka yone; gonne Morena o lo ntshitse mo feloñ fa

ka bonatla ya lecogo: a go se yeoe bogobe bope yo bo sa tlhabegoañ. 4 Gompiyeno lo bolotse ka kgoeli ea Abiba.. <sup>5</sup> Etle ere Morena a go lere mo lefatshin ya Bakanana, le ya Baheta, le ya Baamora, le ya Bahefa, le ya Bayebusa, ye o na a ikanela bo'rago gore o tla le go naea, lefatshe ye le elañ mashi le linotshe, o lire tirelo e ka kgoeli eno. <sup>6</sup> O ye bogobe yo bo sa tlhabegoañ ka malatsi a shupa, 'me a tsatsi ya boshupa le nnele Morena <sup>7</sup> A go yeoe bogobe moliro. yo bo sa tlhabegoañ ka malatsi a a shupañ otlhe; a go se ka ga bonoa mo go oena bogobe bope yo bo tlhabegiloeñ, le gone go se bonoe mo go oena letlhabego lepe, mo meleloaneñ ea gago eotlhe. 8 'Me ere motlhañ goo o bolelele moroao, o re, Ke ka ntlha ea se Morena o se ntiretseñ motlhañ goo ke luleñ koa Egepeto. <sup>9</sup> 'Me a se nne yaka sekao mo go oena mo seatleñ sa gago, le yaka segopoco fa gare ga matlho a gago, gore molao oa Morena o nne mo molomoñ oa gago: gonne Morena o go ntshitse mo Egepeto ka lecogo 10 Ke gone o ye le thata. tshegetse molao o ka motlha oa one ka ñoaga le ñoaga.

11 'Me etle ere Morena a go lere mo lefatshiñ ya Bakanana, yaka a na a go ikanela le bo'rago, a le go naea, <sup>12</sup> o beele Morena cotlhe tse li bulañ sebopelo thoko, le maitibolo otlhe a likgomo tse o nañ naco tse litona a li nne tsa Morena. <sup>18</sup> Le señoe le señoe sa maitibolo sa esele o se rekolole ka koanyana, 'me fa o sa rate go se rekolola, o komole thamo shone: batsaloa-pele ba batho mo go bomoroao o ba rekolole. 14 'Me e tle e re moroao a go botsa mo metlheñ e e tlañ, a re, Seo se ke eñ ? o mo ree, o re, Morena o na a re ntsha mo Egepeto, mo tluñ ea bokgoba, ka thata ea lecogo: 15 'me erile Faroe a thatafala, a gana go re letlela gore re tsamaee, Morena a bolaea batsaloa pele botihe lefatshiñ ya Egepeto, batsaloa pele ba batho, le maitibolo a likgomo: ke gone ke tlhabelañ Morena cotlhe tse li bulileñ sebopelo fa e le tse litona, 'me ke rekolola batsaloa-pele ba bomoroake. 16 'Me a se nne yaka sekao mo atleñ sa gago, le lichupo mo gare ga matlho a gago, gonne Morena a re ntshitse mo Egepeto ka bonatla ya lecogo.

> EKESOTO 14. Shontaga ea Paseka. *Maitsibooa* (2).

'Me Morena a bua le Moshe, a re, <sup>2</sup> Bua le bana ba ga Iseraele, o re ba booe, ba tlhaolele fa pele ga Pihahirothe, fa gare ga Migetola le lecatle, fa pele ga Baalesefone: lo tlhaolele fa lecatleñ go lebagana le gone. <sup>3</sup> 'Me Faroe o tla bua kaga bana ba

ga Iseraele, a re, Ba kaila mo lefatshiñ, ba kalecoe ke bogareyanaga. 4 'Me ke tla thatafatsa pelo ea ga Faroe, 'me o tla ba latelela; 'me ke tla itlotla me go Faroe, le mo leshomoñ ya gagoe; le Baegepeto ba tla itse fa ke le Morena. 'Me ba lira yalo. <sup>5</sup> 'Me ga boleleloa kgosi ea Egepeto gore Baiseraele ba tshabile: 'me pelo ea Faroe le ea batlhanka ba. gagoe ea fetogela Baiseraele, 'me ba re. Eñ se re se lirileñ. ka re letletse Baiseraele gore ba coe mo go re lirelen i 6'Me a etleletsa cariota ea gagoe, a ea le seshaba sa gagoe: 7'me a ea le licariota tse li tlhophegileñ li le makgolo a le marataro, le licariota tsa Egepeto cotlhe, le likgosana tsa cone cotlhe. 8 'Me Morena a thatafatsa pelo ea ga Faroe kgosi ea Egepeto, 'me a latelela bana ba ga Iseraele: gonne bana ba ga Iseraele ba ne ba lule <sup>9</sup> 'Me ka lecogo ye le golileñ. Baegepeto ba ba latelela, lipitse le licariota tsa Faroe cotlhe, le bapalami ba gagoe, le leshomo ya gagoe, ba ba choara mo tseleñ ba tlhaoletse fa leoatleñ, fa go Pihahirothe, fa pele ga Baale-<sup>10</sup> 'Me eare Faroe a atamela, bana ba ga Iseraele ba choletsa matlho a bone, 'me bonañ Baegepeto ba ba chologetse; 'me ba choga thata: 'me bana ba ga Iseraele ba goeletsa mo Moreneñ. 11 'Me ba raea Moshe, ba re,

A e ne e le ka gonne go sena mabitla mo Egepeto, o re tlositse gore re shoele mono mo gare ga naga? 12 A ga se yone lefoko ye re ne ra le bua le oena koa Egepeto, ra re, Re leseñ, gore re lirele Baegepeto. Gonne go kabo go le molemo go lirela Baegepeto, go feta go shoela mono mo gare ga naga. <sup>18</sup> 'Me Moshe a raea seshaba, a re, Se boifen; iketlen, lo bone poloko ea Molimo, e o e lo lirelañ gompiyeno: gonne Baegepeto ba lo ba bonyeñ gompiyeno, ga lo nka lo tlhola lo ba lo ba bona. 14 MORENA o tla lo loela, 'me lona lo tla lilimala.

<sup>1 15</sup> 'Me Morena a Moshe, a re, O mpiletsañ? bua le bana ba ga Iseraele, gore ba coelele-pele. oena, choletsa lore loa gago, o otlololele leoatle lecogo ya gago, o le tsetsereganye: 'me bana ba ga Iseraele ba tla feta mo gare ga leoatle ka mmu o o omeletseñ. nna, bona, ke tla thatafatsa lipelo tsa Baegepeto, 'me ba tla ba latelela : 'me ke tla iponela tlotlo mo go Faroe, le mo leshomoñ ya gagoe yotlhe, le mo licarioteñ tsa gagoe, le mo bapalamiñ ba gagoe. <sup>18</sup> 'Me ere ke sena go iponela tlotlo mo go Faroe, le mo licarioten tsa gagoe, le mo bapalamiñ ba gagoe, Baegepeto ba itse fa ke le Morena. 19 'Me moengele oa Molimo, eo o na a etelela botlhaolelo ya Iseraele pele, a tloga, a ea koa morago ga

bone: le pilara ea leru ea tloga fa pele ga bone, ea ema koa morago ga bone: 20 me ea tla fa gare ga botlhaolelo ya Egepeto le botlhaolelo ya Iseraele; 'me ga nna leru le lefifi, lefagontsevalo ea bonesa bosigo: 'me bao ga baa ka ba atamalana le ba bosigo yotlhe. <sup>21</sup> 'Me Moshe a otlololela leoatle lecogo ya gagoe; 'me Morena a bosa leoatle ka phefo e e thata e coa ntlheñ ea botlhabatsatsi bosigo yotlhe, a omeletsa leoatle, 'me metse a <sup>22</sup> 'Me tsetseregana. bana ba ga Iseraele ba tsena mo gare ga leoatle ka komelelo: ·'me metse a ba nnela lobota mo mabogoñ a bone a matona le mo go a manamagali. <sup>23</sup> 'Me Baegepeto ba ba coma, ba ba latelela mo gare ga leoatle, eboñ lipitse tsa ga Faroe cotlhe, le licariota tsa gagoe, le bapalami ba gagoe. erile ka makuku Morena a leba leshomo ya Baegepeto ka pilara ea molelo le leru, a releanya leshomo ya Baegepeto. <sup>25</sup> A shomola maoto a licariota tsa bone, gore ba li tsamaise ka bokete: ke gone Baegepeto ba rileñ, ba re, A re tshabeñ fa pele ga Iseraele ; gonne Morena oa ba loela le Baegepeto.

Moshe, a re, Otlololela leoatle lecogo ya gago, gore metse a boele mo go Baegepeto, le mo licarioteñ tsa bone, le mo bapalamiñ ba bone. <sup>27</sup> 'Me Moshe a otlolo-

lela lecatle lecogo ya gagoe, 'me erile go nna mosho, leoatle va boela keleloñ ea yone ea gale; 'me Baegepeto ba le tshaba; 'me Morena a ribegetsa Baegepeto mo gare ga lecatle. 28 'Me metse a booa, a bipa licariota, le bapalami, eleñ leshomo ya ga Faroe yotlhe ye le ba lateletseñ mo leoatleñ; go se ka ga sala ope oa bone. <sup>29</sup> 'Me bana ba ga Iseraele ba tsamaea mo komeleloñ mo gare ga leoatle; metse a ba nnela lobota mo mabogoñ a bone a matona le mo go a manamagali. 80 Yalo Morena a boloka Iseraele ka tsatsi yeo mo lecogoñ ya Baegepeto; 'me Baiseraele ba bona Baegepeto mo lithokoñ tsa leoatle, ba 31 'Me Baiseraele ba bona tiro e kgolo e Morena o e liretseñ Baegepeto, le seshaba sa boifa Morena; sa lumela mo Moreneñ, le mo go Moshe motlhanka oa gagoe.

EKESOTO 15, 1-22. Mantaga e e mo bekeñ ea Paseka.

Ka Mosho.

ELIRAÑ gone Moshe le bana ba ga Iseraele ba opelelañ Morena sefela se, ba bua, ba re, Ke tla opelela Morena, gonne o golile thata: o ligetse pitse le moepalami mo leoatleñ. <sup>2</sup> Morena ke thata ea me'le sefela, o liregile poloko ea me: O ke Molimo oa me, 'me ke tla o baka; ke Molimo oa ga rre, 'me ke tla o golisa. <sup>3</sup> Morena o ntse yaka monna oa ntoa: Morena ke leina ya <sup>4</sup> O ligetse licariota tsa ga Faroe le leshomo ya gagoe mo leoatleñ : marenana a gagoe a a tlhophegileñ a noetse Leoatleñ ve Lehibilu. <sup>5</sup> Maliba a ba bipa: a noela mateñye yaka lencoé. <sup>6</sup> Morena, lecogo ya gago ye le siamen le galaletse mo nonofoñ, Morena, lecogo ya gago ye le siameñ le phatlakantse 'maba. 7 'Me o ribegetsa ba ba go cogelañ ka bogolo ya bogabala ya gago: o ntsha bogale ya gago, bo ba nyeletse yaka lirite. ka pululo ea linko tsa gago, metse a tlhatlagañoa, meroalela ea tsepalala yaka molo; maliba a gatsela mo peluñ ea <sup>9</sup> 'Maba a re, Ke tla leoatle. latela, ke choare mo tseleñ. ke abe thopo: keleco ea me e tla kgoelisega mo go bone; ke tla shomola thipa ea me, lecogo ya me le tla ba nyeletsa. 10 O fokisitse phefo ea gago: ba noela mo metseñ a magolo yaka lerumo. <sup>11</sup> Morena, e mañ eo o choanañ le oena, mo melimoñ i mañ eo o choanañ le oena, oa galalela mo boitshephon, o boitshega mo lipakon, o lira likgakgamaco? otlololetse lecogo ya gago ye le siameñ, lefatshe ya ba metsa. <sup>13</sup> O gogile seshaba se o se rekolotseñ ka boichoarelo ya gago: o ba shupelitse bonno ya gago yo bo itshephileñ tsela ka bonatla ya gago. <sup>14</sup> Merafe e utloile, ea tlaka-

sela: baagi ba Fileseta ba 15 Elirañ choeroe ke litlhabi. gone likgosana tsa Etoma li huluegañ ; tlakaselo e choere liganka tsa Moaba: le baagi ba Kanana ba tlhapologile botlhe. 16 Chogo le therego li ba oetse : ba choana le lencoè. ga ba utloe, ka ntlha ea bogolo ya lecogo ya gago ; go tsamaea seshaba sa gago se tshele, Morena, go tsamaea seshaba sa gago se o se rekolotseñ se tshele. 17 O tla ba tsenya, o ba tlhome mo lencoeñ ya boshoa ya gago, mo feloñ fa o go itiretseñ gore o nne gone, Morena; mo feloñ fa go itshephileñ fa mabogo a gago a go tlhomamisitseñ, Morena. <sup>18</sup> Morena o tla busa ka go sena bokhutlo le go sena bokhutlo. 19 Gonne lipitse tsa ga Faroe le licariota tsa gagoe le bapalami ba gagoe ba ne ba tsena mo leoatleñ, 'me Morena a ba boseletsa metse a leoatle ; 'me bana ba ga Iseraele ba tsamaea mo komeleloñ 20 'Me mo gare ga leoatle. Miriame, moperofeta oa sesali, kgantsalia Aarone, a tsaea segoana ka lecogo ya gagoe, le gone basali botlhe ba coa nae ka ligoana le lipina. 21 'Me Miriame a ba fetola, a re, Opelelañ Morena, gonne a golile thata; o ligetse pitse le moepalami mo leoatleñ.

екезото 15, 27.

'Me ba fitlha mo Eleme fa go nañ le mecoeli ea metse e le leshome le meco mebeli gone, le litlhare tsa mekolane li le leshome : 'me ba tlhaolela gone fa metseñ. 16 'Me ba tloga mo Eleme, 'me phuthego eotlhe ea bana ba ga Iseraele ea tsena mo bogareñyanaga ya Sina, yo bo fa gare ga Eleme le Sinäi, ka letsatsi ya leshome ye le meco metlhano ya kgoeli ea bobeli morago ga go coa ga bone mo lefatshiñ ya Egepeto. <sup>2</sup> 'Me phuthego eotlhe ea bana ba ga Iseraele ea ñoñoregela bo Moshe le Aarone mo bogareñyanaga: 3'me bana ba ga Iseraele ba ba raea, ba re, Nkete re kabo re shoetse mo lefatshiñ ya Egepeto ka lecogo ya Morena, ka re ntse fa lipitseñ tsa linama, ra ya bogobe, ra kgora ; gonne lo re ntshelitse mo bogareñyanaga yo, go bolaea phuthego eotlhe ka tlala. 4 Elirañ gone Mo-RENA o raeañ Moshe, a re, Bona, ke tla lo nesetsa bogobe koa legolimoñ; 'me seshaba se tla coela go kokoanyetsa se se lekanyeñ letsatsi ka tsatsi leñoe le leñoe gore ke ba leke fa ba tla tsamaea ka molao oa me, kgotsa'nya. 5'Me etlare ka letsatsi ya borataro ba baakanye se ba se lereñ, 'me a se ne kana ka se ba tleñ ba se kokoanve ka malatsi a le mabeli. <sup>6</sup>'Me bo Moshe le Aarone ba raea bana ba ga Iseraele botlhe, ba re, Maitsibooa lo tla itse fa Morena a lo ntshitse mo lefatshiñ ya Egepeto: 7 'me ere ka mosho lo bone kgalalelo ea Morena; ka gonne o utloile liñoñorego tsa lona kaga Morena; 'me rona re eñ, gore lo ko lo re ñoñoregela? 8'Me Moshe a re, Go tla nna yalo, motlhañ go Morena o lo fañ nama go e ya maitsibooa, le bogobe go kgora mo moshoñ; gonne Morena a utloile liñoñorego tsa lona tse lo li mo nonoregetsen; 'me rona re en? Ga loa re nonoregela, lo ñoñoregetse Mo-RENA? 9'Me Moshe a raea Aarone, a re, Raea phuthego eotlhe ea bana ba ga Iseraele, o re, Atamelañ fa pele ga Morena, gonne a utloile liñoñorego tsa lona. 10'Me erile ka Aarone a sa bua le phuthego eotlhe ea bana ba ga Iseraele, ba lebela koa gareganaga, 'me bonañ, kgalalelo ea Morena ea bonala mo 11 'Me Morena a raea leruñ. Moshe, a re, 12 Ke utloile liñoñorego tsa bana baga Iseraele: bua le bone, o re, Ere maitsibooa lo ye nama, 'me ere ka mosho lo kgore bogobe; lo tle lo itse fa ke le Morena 13 'Me erile Molimo oa lona. maitsibooa, ga tla mashogo a farafara botlhaolelo: 'me eare ka mosho monyo o letse ntlheñ cotlhe tsa botlhaolelo. <sup>14</sup> 'Me eare monyo o o no o le gone o sena go tlhatloga, bonañ go no go na le se sekgolokoanyana mo sefatlhogoñ sa bogareyanaga, se senyenye vaka serañoane fa fatshe. <sup>15</sup> 'Me erile bana ba ga Iseraele ba se bona, ba raana, ba re. Ke mana? gonne ga baa ka ba itse se eleñ shone. 'Me Moshe'a ba raea, a re, Se ke bogobe yo Morena o bo lo fileñ go bo ya. . . . . <sup>85</sup> 'Me bana ba ga Iseraele ba ne ba ya mana ka linyaga li le mashome a le mane, go tsamaea ba fitlha mo lefatshiñ ye le ncoeñ: ba ya mana, go tsamaea ba tsena mo meleloaneñ ea lefatshe ya Kanana.

#### EKESOTO 19.

Erile ka kgoeli ea boraro morago ga bana ba ga Iseraele ba sena go coa mo lefatshiñ ya Egepeto, ka tsatsi yeo ka yosi ba tsena mo bogareñyanaga ya <sup>2</sup> 'Me eare ba sena go tloga mo Refitime, ba fitlha mo bogareñyanaga ya Sinai, ba tlhaolela mo bogareñyanaga;'me Baiseraele ba tlhaolela gone fa pele ga lencoè. 8 'Me Moshe a tlhatlogela koa Molimon, 'me Morena a 'mitsa a le mo lencoeñ, a re, Raea ntlo ea ga Yakobo, o bolelele bana ba ga Iseraele, o re; 4 Lo bonye se ke se liretseñ Baegepeto, le kafa ke lo belegeñ ka liphuka tsa manoñ, ka lo iteretse. <sup>5</sup> Ke gone fa lo tla reetsa lencoé ya me ka boamarure, lo tshegetse kgolagano ea me, lo tlanna lohumo loa me loa sebele mo lichabeñ cotlhe: gonne lefatshe ke ya me yotlhe: 6 le gone lo tla 'nnela bogosi ya baperiseta, le morafe o o itshephileñ. Ke one mafoko a o tla a buañ le bana ba ga Iseraele. 7 'Me Moshe a tla, a

bitsa bagolo ba seshaba botlhe, a ba baea pele mafoko otlhe a a Morena o a mo laoletseñ. <sup>8</sup> 'Me seshaba shotlhe sa mfetolela goñoe, sa re, Cotlhe tse Morena o li buileñ re tla li 'Me Moshe a bolelela Morena mafoko a seshaba. <sup>9</sup> 'Me Morena a raea Moshe, a re, Bona, ke tla tla mo go oena ka leru ye le koenneñ, gore ere ke bua le oena, seshaba se utloe shotlhe, le gone se go 'Me Moshe a lumelele rure. bolelela Morena mafoko a 10 'Me Morena a raea Moshe, a re, Eä koa seshabeñ, o ba itshephise gompiyeno le ka mosho, a ba tlhacoe liaparo tsa bone, 11 ba baakanyesege ka loa boraro: gonne ka letsatsi ya boraro Morena o tla fologela mo ncoeñ ya Sinai fa pele ga seshaba shotlhe. 12 'Me o beele seshaba moleloane mo tikologoñ, o re, Ikeleñ-tlhoko, gore lo se tlhatloge lencoè, lefaele go ama sekhutlo sa yone: lefaele mañmañ eo o amañ lencoè rure a a bolaoe: 18 a a se ka a añoa ke cogo lepe, a a kgobotlelioe ka maye kgono a phololelioe : lefaele kgomo gono motho, a a se tlhole a tshela: etlare phala e lela ka sebaka se setelele ba tlhatloge 14 'Me Moshe a fologa lencoè. lencoè, a ea koa seshabeñ, a itshephisa seshaba; 'me ba tlhacoa liaparo tsa bone. 15'Me a raea seshaba, a re, Ere ka tsatsi ya boraro lo baakanyesege: se atameleñ basali ba lona.

16 'Me erile go sa le ka mosho ka letsatsi ya boraro, ga nna litumo tsa maru le likgalima, le leru ye le koenneñ mo lencoeñ, le go lela ga phala e lela thata segolo, 'me batho botlhe ba ba mo botlhaoleloñ ba tlakasela. <sup>17</sup> 'Me Moshe a ntsha seshaba mo botlhaoleloñ go kgatlhantsha Molimo; 'me sa ema fa tlase ga lencoè. 18 'Me lencoè ya Sinai ya kuoa mosi yotlhe, ka gonne Morena a fologela mo go yone ka molelo: 'me mosi oa yone oa tlhatloga yaka mosi oa molelo o mogolo, 'me lencoè ya roroma thata yotlhe. 19 'Me erile phala e lela thata thata go gaisa, Moshe a bua, 'me Molimo oa mfetola ka lencoè. <sup>20</sup> 'Me Morena a fologela mo ncoeñ ya Sinai, fa tlhoreñ ea lencoè; 'me Morena a biletsa Moshe koa tlhoreñ ea lencoè, 'me Moshe a tlhatloga. <sup>21</sup> 'Me Morena a raea Moshe, a re, Fologa, o laele seshaba, ese ere gono sa thobela koa Moreneñ go leba, 'me bontsi ya shone ya nyelela. baperiseta le bone, ba ba atamelañ Morena, a ba iitshephise, gore ese ere gono Mo-RENA a ba phomegela. 28 'Me Moshe a raea Morena, a re, Seshaba ga se kake sa tlhatloga lencoè ya Sinäi, gonne o kile oa re laela oa re, Baeañ moleloane fa ncoeñ, lo le itshe-<sup>24</sup> 'Me Morena a mo raea, a re, Eä, o fologe; 'me o be o thatloge, oena le Aarone; 'me a baperiseta le ba seshaba

ba se thobele go tlhatlogela Morena, gore ese ere kgono a ba phomegela. <sup>25</sup> Ke gone Moshe o fologetseñ koa seshabeñ, a se bolelela.

## екезото 20.

'ME Molimo oa bua mafoko otlhe a, oa re, <sup>2</sup> Ke nna Mo-RENA Molimo oa gago, eo ke go ntshitseñ mo lefatshiñ ya Egepeto, mo tluñ ea bokgoba. <sup>3</sup> O se ne le melimo e sele mo 4 O se itirele matlhoñ a me. seseto sepe, kgotsa sechoancho sa sebopego sepe se se koa golimo legolimoñ, kgotsa sa se se fa tlase lefatshiñ, kgotsa sa se se mo metseñ kafa tlase ga lefatshe: 5 o se li ikobele le gone o se li lirele: gonne nna Morena Molimo oa gago ke Molimo oa lehufa, o o lekolañ tshiamololo ea bo'rabo mo baneñ, go ea losikeñ loa boraro le loa bone loa ba ba ntlhooan; 6 'me bontsintsi ya ba ba nthatañ, 'me ba tshegetsa melao ea me, kea ba shupetsa choaro.

O se tseele leina ya Morrena Molimo oa gago lefela; gonne Morena ga a nka a mo kaea a sena molato eo o tseelañ leina ya gagoe lefela. Sakologeloa letsatsi ya sabata go le itshephisa. Saka malatsi a le marataro o lire, o shoetse tiro ea gago eotlhe: 10 'me tsatsi ya boshupa ke sabata ea Morena Molimo oa gago: o se lire tiro epe ka yone, oena, le moroao, le mo-

roalio, le motlhañka oa gago, le lelata ya gago, le likgomo tsa gago, le moeñ eo o mo likgoroñ tsa gago: 11 gonne Morena o lirile legolimo, le lefatshe, leoatle le cotlhe tse li mo go one, ka malatsi a le marataro, 'me a itapolosa ka tsatsi ya boshupa: ke gone Morena o tshegofalitseñ letsatsi ya sabata, a le itshephisa.

12 Tlotla rago le mago gore malatsi a gago a nne mantsi mo lefatshiñ ye Morena Molimo oa gago o le go naeañ.

13 O se ka oa bolaea.

<sup>14</sup> O se ka oa batela.

<sup>15</sup> O se ka oa ucoa.

<sup>16</sup> O se shupele moñoe ka oena ka maaka.

<sup>17</sup> O se eletse ntlo ea moñoe ka oena, o se eletse mogatsa moñoe ka oena, lefaele motlhanka oa gagoe, lefaele lelata ya gagoe, lefaele kgomo ea gagoe, lefaele esele ea gagoe, kgotsa señoe se moñoe ka oena o nañ nasho.

# екезото 20, 18-25.

'Me seshaba shotlhe sa bona maru a luma, le logalima, le lencoè le kuoa: 'me erile seshaba se le bona, sa tsikinyega, sa ema koa kgakala. 19 'Me sa raea Moshe, sa re, A go bue oena le rona, 'me re tla utloa: a Molimo o se ka oa bua le rona, gore re se shoe. 20 'Me Moshe a raea seshaba, a re, Se boifeñ: gonne Molimo o tsile go lo leka, le gore poifo

ea one e nne fa pele ga lona, gore lo se leofe. 21 'Me seshaba sa ema koa kgakala, 'me Moshe a atamela lefifi ye le koenneñ ye Molimo o leñ mo go yone.

22 'Me Morena a raea Moshe, a re, Raea bana ba ga Iseraele yana, o re, Lo bonye ka losi gore ke buile le lona ke le mo legolimoñ. <sup>28</sup> Lo se itirele melimo e sele 'mogo le nna! lo se itirele melimo ea selefera, lefaele melimo ea ga-<sup>24</sup> Ntirela aletare ea mmu, o tlhabele mo go eone lintsheco tsa gago tse li fisioañ, le lintsheco tsa gago tsa kagisho, le linku tsa gago le likgomo tsa gago: mo feloñ goñoe le goñoe koa ke tla baeañ leina ya me gone gore le gopoloe ke tla tla mo go oena, ke go tshegofatse.

# екезото 33, 7.

'Me Moshe o na a tle a tsee tenta, a e tihomele koantle ga botlhaolelo, kgakala le botlhaolelo; 'me a e bitse, Tenta ea phuthegelo. 'Me e ne e tle ere moñoe le moñoe eo o na a batla Morena, a coele koa tenten ea phuthegelo, e e ne e le koantle ga botlhaolelo. <sup>8</sup> 'Me e ne eare Moshe a coela koa Tenteñ, seshaba shotlhe se ne se nanoga, se ema moñoe le moñoe fa moyakoñ oa gagoe; ba lebele Moshe ka matlho, go fitlhela a tsena mo Tenteñ.

**екезото** 33, 9.

Tsatsi ya ga Yohane M. Moefangele.

## Ka Mosho.

<sup>9</sup> 'Me e ne eare ntlhañ go Moshe o tsenañ mo Tenteñ pilara ea leru e ne e tle e fologe, me Morena a bue le Moshe. 10 'Me seshaba shotlhe se ne se bona pilara ea leru e eme fa moyakoñ oa Tenta: 'me seshaba shotlhe se ne se nanoga, se obame, moñoe le moñoe fa tenteñ ea gagoe. 11 'Me Mo-RENA o na a bua le Moshe ba lebanye lifatlhogo, ka mokgoa o motho o buañ le tsala ea gagoe ka one. 'Me a ba a boele koa botlhaoleloñ; 'me molireli gagoe, Yehoshoa moroa Nune, oa lekau, o na a sa tloge mo Tenteñ.

12 'Me Moshe a raea More-NA, a re, Bona, o ntheile, oa re, O tlhatlose seshaba se, 'me ga o ese o nkitsise eo o tla mo romelañ le nna. Lefagontseyalo o rile, oa re, Kea go itse ka leina, o bile o bonye choaro mo matlhoñ a me. gone, ere fa ke bonye choaro mo matlhoñ a gago, ako o nchupetse metsamao ea gago, gore ke go itse, ke tle ke bone choaro mo ponoñ ea gago, ke lemoge fa morafe o e le seshaba sa gago. 14 'Me a re, Ke tla go etelela pele ka nosi, ke <sup>15</sup> 'Me a re, Fa o go lapolose. sa nketelele pele ka oesi, o se ka oa re tlosa mono. 16 Gonne go ka itsioe kañ gore ke bonye choaro mo matlhoñ a gago,

nna le seshaba sa gago, a ga se ka gonne o re etelela pele, gore nna le seshaba sa gago re lomologañoe le lichaba cotlhe tse li mo sefatlhogoñ sa lefatshe?

17 'Me Morena a raea Moshe, a re, Le seo se, se o se buileñ, ke tla se lira le shone: gonne o bonye choaro mo matlhoñ a me, le gone ke go 18 'Me a re, itse ka leina. Ako o mpontshe kgalalelo ea 19 'Me a re, Ke tla go fetisetsa pele molemo oa me otlhe, ke bolele leina ya Mo-RENA fa pele ga gago; le gone ke tla nnela mafoko eo ke tla mo nnelañ mafoko, ke tlhomogele pelo eo ke tla mo tlhomo- $^{20}$ 'Me a re, Ga o gelañ pelo. kake oa bona sefatlhogo sa me : gonne ga go motho eo o ka mponañ a tshela. <sup>21</sup> 'Me Mo-RENA a re, Bona, go na le lobaka loñoe fa go nna, o tla ema mo lefiken: 'me etlare kgalalelo ea me e feta, ke go tsenye mo lofaroñ loa lefika, ke go bipe ka lecogo ya me go tsama ke sena go feta: 'me ke tla tlosa lecogo ya me, o mpone koa morago: 'me sefatlhogo sa me ga se nka se bonoa.

# екезото 40.

'Me Morena a bua le Moshe, a re, <sup>2</sup> O tlhome taberenakela ea tenta ea phuthegelo ka letsatsi ya ntlha ya kgoeli ea ntlha. <sup>3</sup> 'Me o bee areke ea seshupo mo go eone, o sire areke ka losire. <sup>4</sup> Le gone o tsenye tafole, o rulaganye lilo mo go eone ; o tsenye setlhomo sa lipone, o gotetse lipone tsa <sup>5</sup> 'Me o bee aletare ea gauta ea insense fa pele ga areke ea seshupo, o bee setshiro sa moyako oa taberenakela. 6 'Me o bee aletare ea setlhabelo sa sentsheco se se fisioañ fa pele ga moyako oa taberenakela ea tenta ea phuthegelo. 7 'Me o bee mogopo oa tlhapelo fa gare ga tenta ea phuthegelo le aletare, o tshèle metse mo go one. 8 'Me o thokgamisetse tikologo ea lolapa, o pege setshiro sa moyako oa lolapa. <sup>9</sup> 'Me o tsee loukoane loa go tlola, o tlotse taberenakela, le cotlhe tse li mo go eone, o e itshephise, le lilo tsa eone: 'me e tla nna boitshepho. 10 'Me o tlötse aletare ea sentsheco, le lilo tsa eone, o itshephise aletare: 'me aletare e tla nna boitshepho-tshepho. 11 'Me o tlotse mogopo le motheo oa one, o o itshephise. 12 'Me o lere Aarone le bomoroaoe mo moyakoñ oa tenta ea phuthegelo, o ba tlhapise <sup>13</sup> 'Me o apese ka metse. Aarone liaparo tse li itshephilen; o mo tlotse, mo itshephise, gore a ntirele ka tirelo <sup>14</sup> 'Me o lere ea moperiseta. bomoroace, o ba apese likobo: 'me o ba tlōtse, yaka o tlolitse 'rabo, gore ba ntirele ka tirelo ea moperiseta: 15 'me tlōco ea bone e tla ba nnela boperiseta vo bo nnetseñ rure mo litshi-<sup>16</sup> Moshe o na ken tsa bone. a lira yalo, kafa go cotlhe tse Morena o li mo laoletseñ, a lira valo.

lira yalo.

17 'Me erile ka kgoeli ea ntlha ea ñoaga oa bobeli, ka tsatsi ya ntlha ya kgoeli, taberenakela ea tlhoñoa. <sup>18</sup> 'Me Moshe a tlhoma taberenakela, a latsa mesepori ea eone, a baea limati tsa eone, a tsenya mephakalego ea eone, 'me a thokgamisa maotoana a conc. <sup>19</sup> 'Mea tsharolola tenta golimo ga taberenakela, a baea sebipo sa tenta fa golimo ga eone, yaka Morena a laoletse Mo-<sup>20</sup> 'Me a tsaea seshupo, she. a se tsenya mo arekeñ, a baea litshikaro mo arekeñ, a baea sekhurumelo sa thuanyo fa golimo ga areke: 21 a lere areke mo taberenakeleñ, a pega losire loa setshiro, a sira areke ea seshupo, yaka Morena a laoletse Moshe. 22 'Me a baea tafole mo tenteñ ea phuthegelo, mo ntlheñ ea bokone ea taberenakela, koa ntle ga lo-<sup>23</sup> 'Me a rulaganya masire. gobe mo go eone fa pele ga Morena; yaka Morena a laoletse Moshe. <sup>24</sup> 'Me a baea setlhomo sa lipone mo tenteñ ea phuthegelo, go lebagana le tafole, mo ntlheñ ea boroa ea taberenakela. 25 'Me a gotetsa lipone fa pele ga Morena; yaka Morena a laoletse Mo-<sup>26</sup> 'Me a baea aletare ea gauta mo tenteñ ea phuthegelo fa pele ga losire: 27 a fisetsa insense ea tse li nkgañ monate mo go eone; yaka Morena a laoletse Moshe. 28 'Me a pega setshiro sa moyako oa taberenakela. 29 'Me a baea aletare ea sentsheco se se fisioañ fa moyakoñ oa taberenakela ea tenta ea phuthegelo, a ntshetsa mo go eone sentsheco se se fisioan, le sentsheco sa bupi; yaka Morena a laoletse Moshe. 30 'Me a baea mogopo fa gare ga tenta ea phuthegelo le aletare, a tshèla metse mo go one, go tlhapa 31 'Me bo Moshe le ka one. Aarone le bomoroace ba tlhapa mabogo le maoto ka one; 82 ëare ba tsena mo tenteñ ea phuthegelo, ba atamela aletare, ba itlhapise; yaka Morena a 38 'Me laoletse Moshe. thokgamisetsa tikologo ea taberenakela le aletare, pega setshiro sa moyako oa lolapa. Moshe a shoetsa tiro valo.

<sup>84</sup> Elirañ gone leru le chutifalelañ tenta ea phuthegelo, le kgalalelo ea Morena ea tlala ka taberenakela eotlhe. 85 'Me Moshe a reteleloa ke go tsena mo tenteñ ea phuthegelo, ka gonne leru le ne le ntse mo go eone, le kgalalelo ea Morena tlala ka taberenakela. 36 'Me ere fa leru le tlosioa golimo ga taberenakela bana ba ga Iseraele ba coelele-pele, mo liketoñ tsa bone cotlhe. 37 'me ere fa leru le sa tlosioe, ba se ke ba coelele pele go tsamaea motlha o le tlosioañ 38 Gonne leru va Morena le ne le le golimo ga taberenakela motshegare, le molelo o le mo go one bosigo, mo ponoñ ea ntlo eotlhe ea ga Iseraele, mo liketoñ tsa bone cotlhe.

LIPALO 11, 16-31.

Mantaga mo bekeñ ea
Pentekosta.

Maitsibooa.

'Me Morena o na a raea Moshe, a re, Nkokoanyetsa banna ba le mashome a shupa ba bagolo ba Iseraele, ba o itseñ gore ke bagolo ba seshaba le balireli mo go shone; o ba lere mo tenteñ ea phuthegelo, gore ba eme nao gone. <sup>17</sup> 'Me ke tla fologa ke bue le oena gone: le gone ke tla tsaea mo mooeñ o o mo go oena, ke o bee mo go bone; 'me ba tla belega 'melego oa seshaba 'mogo le oena, gore o se o belege ka oesi. o ree seshaba, o re, Iitshephisetsen letsatsi ya ka mosho, 'me lo tla ya nama: gonne lo lelile mo litsebeñ tsa Morena, loa re, Mañ eo o tla re fañ nama re e ye? gonne re ne re ntse sentle mo Egepeto: ke gone Morena o tla lo nacañ nama gore lo e ye. 19 Ga lo nka lo ya ka tsatsi le le leñoefela, lefaele ka malatsi a le mabeli, lefaele ka malatsi a le matlhano, lefaele ka malatsi a leshome, kgono ka malatsi a le mashome a le mabeli; <sup>20</sup> faese ka kgoeli e e tletseñ, go tsamaea e coa mo linkoñ tsa lona, lo tenoe ke eone : ka gonne lo latlhile Morena eo o mo go lona, lo lelile fa pele ga gagoe, loa re, Re coetseñ koa Egepeto? 21 'Me Moshe a re, seshaba se ke leñ mo go shone ke sa banna ba le mathausanta a le makgolo a le marataro ba linao; 'me o rile, Ke tla ba naea nama, gore ba e ye ka kgoeli e e tletseñ. 22 A ba tla tlhabeloa matlhape le macomane go ba lekana, kgotsa a ba tla kokoanyelioa litlhapi cotlhe tsa leoatle, go ba lekana?

<sup>23</sup> 'Me Morena a raea Moshe, a re, A lecogo ya Morena le khutsafetse? yanoñ o tla bona a lefoko ya me le tla go liragalela, kgotsa 'nya. 24 'Me Moshe a coa, a bolelela seshaba mafoko a Morena; a ba a kokoanya bagolo ba seshaba ba le mashome a shupa, a ba baea mo tikologoñ ea Tenta. <sup>25</sup> 'Me Morena a fologa ka leru, a bua nae, a ba a tsaea mo mooeñ o o no o le mo go ene, a o baea mo bagoluñ ba ba mashome a a shupañ : 'me erile mooa o nna mo go bone ba perofesa, 'me ga baa ka ba tlhola ba lira yalo. <sup>26</sup> Go no go setse banna ba le babeli mo botlhaoleloñ, leina ya eo moñoe e ne e le Eletata, le leina ya eo moñoe e le Metata; 'me mooa oa nna mo go bone; e ne e le ba ba ba koaliloeñ, 'me ba ne ba se ka ba coela koa Tenteñ: 'me ba perofesa mo botlhaoleloñ. 27 'Me ga taboga lekau leñoe, ya bolelela Moshe, ya re, bo Eletata le Metala ba perofesa mo botlha-28 'Me Yehoshoe mooleloñ. roa Nune, molireli oa ga Moshe, a fetola, a re, Morena oa me, Moshe, ba itse. <sup>29</sup> 'Me Moshe a mo raea, a re, A oa mphufanyetsa? Nkete seshaba sa Morena shotlhe se ka nna baperofeta, le Morena a ka baea mooa oa gagoe mo go shone! <sup>30</sup> 'Me Moshe a ikisa koa botlhaoleloñ, ene le bagolo ba Iseraele botlhe.

#### LIPALO 13.

'Me Morena o na a bua le Moshe, a re. Romela banna, gore ba keleke lefatshe ya Kanana, ye ke le nacañ bana ba ga Iseraele: 2 lo rome monna oa loco loñoe le loñoe loa bo'rabo, a moñoe le moñoe oa bone e nne kgosana. 3'Me Moshe a ba romela koa bogareñyanaga ya Parana kafa taoloñ ea Morena: botlhe ba bone e ne e le banna ba eleñ litlhogo tsa bana ba ga Iseraele. 4 Maina a bone e ne e le a: 5 Shamüa, moroa Sakhura, oa loco loa ga Reubene. Shafata, moroa Hori, oa loco loa ga <sup>6</sup> Kalebe, moroa Simeone. Yefunehe, oa loco loa ga Yuta. <sup>7</sup> Igale, moroa Yosefa, oa loco loa ga Isakare. <sup>8</sup> Hoshea, moroa Nune, oa loco loa ga Eferaime. 9 Palati, moroa Rafu, oa loco loa ga Benyamine. 10 Gatiele, moroa Soti, oa loco loa ga Sabulone. 11Gati, moroa Susi, oa loco loa ga Yosefa, ke go re oa loco loa ga Manase. 12 Amiele, moroa Gemale, oa loco loa ga Tana. <sup>18</sup> Sethura, moroa Mikaele, oa

loco loa ga Asere. 14 Nahabi, moroa Tofesi, oa loco loa ga 15 Geuele, moroa Nafetale. Makhi, oa loco loa ga Gata. <sup>16</sup> Ke one maina a banna ba Moshe o ba rometseñ go keleka lefatshe. 'Me Moshe a bitsa Hoshea, moroa Nune, Yehoshua. 17 'Me Moshe a ba romela go keleka lefatshe ya Kanana, a ba raea, a re, Tlhatlogañ ka tsela e, ka ntlha ea Boroa, lo thatlogele koa mayeñ: 18 lo lebe lefatshe, kafa le ntseñ ka gone: le batho ba le ncoeñ ke bone, fa e le ba ba thata, kgono ba ba bokooa, fa ba se kaee, kgono ba bantsi; 19 le kafa lefatshe ye le ncoeñ ke bone le ntseñ ka gone, fa le le lentle, kgono le le mashoe; le kafa metse e ba ntseñ mo go eone e ntseñ ka gone, fa e le ea litenta, gono e e agelecoeñ; 20 le kafa lefatshe le ntseñ ka gone, fa e le ya mahuti, kgono ye le bopamañ, fa le na le litlhare, kgono li 'Me nametsegañ, lo lere louño loa lefatshe. 'Me nako e ne e le nako ea mefina e e bucoañ pele. 21 Ke gone ba tlhatlogileñ, ba keleka lefatshe, ba simolola ka bogareyanaga ya Sina ba ea koa Rehoba, fa tselen e e ean 22 'Me .ba tlhatlo-Hamata. gela ntlheñ ea boroa, ba fitlha mo Heberone; 'me Ahimane, le Seshäi, le Talemäi. bana ba ga Anaka boo ba le gone. ('Me Heberone o no oa agioa linyaga li shupa pele ga Soane o o koa Egepeto o ese o

23 'Me ba tsena mo agioe). mogogoroñ oa Eshekola, ba rema kala ea mofina e na le lerose le le leñoe fela ea louño. ba e sikara ka thobane gare ga ba le babeli; le gone ba lere ligeranata le lifeige. 24 Golo moo ga bilioa mogogoro Eshekola, ka ntlha ea lerose ye bana ba ga Iseraele ba le remileñ gone. 25 'Me ba booa mo go kelekeñ ga lefatshe morago ga malatsi a le masho-<sup>26</sup> 'Me ba ea ba me mane. fitlhela bo Moshe le Aarone le phuthego eotlhe ea bana ba ga Iseraele mo bogareñyanaga ya Parana, mo Katesha; ba lere phoko mo go bone le mo phuthegoñ eotlhe, ba ba bo- 🤊 ntsha louño loa lefatshe. 27'Me ba 'molelela, ba re, Re fitlhile mo lefatshiñ ye o re rometseñ koa go yone, 'me ka mannete le ela mashi le linotshe; le louño loa yone ke lo. 28 Lefagontseyalo batho ba ba ntseñ mo lefatshin ba thata, le metse e agelecoe, e megolo bobe : le gone re bonye bana ba ga Anaka gone. 29 Baamaleka ba nna mo lefatshiñ ya boroa, le Baheta le Bayebusa, le Baamora ba nna mo mayeñ, le Bakanana ba nna fa leoatleñ. le fa lithokoñ tsa Yoretane. 30 'Me Kalebe a lilimatsa seshaba fa pele ga Moshe, a re, A re tlhatlogen ka pela, re le ruoe; gonne re nonofile sentle go le fenya. 31 'Me banna ba o na a ile nabo ba re, ga rea nonofa go tlhatlogela go loa le batho bao, gonne ba thata go

re fetisa. 32 'Me ba lere phoko e e boshula ea lefatshe ye ba le kelekileñ mo baneñ ba ga Iseraele, ba re, Lefatshe ye re le raletseñ, ra le keleka, ke lefatshe ye le yañ banni ba <sup>83</sup> Re bonye liganka gone, bomoroa Anaka, loco loo Nefileme, 'me ra ipona yaka . litsier ane, le gone ra nna yalo mo ponoñ ea bone.

## LIPALO 14.

'ME phuthego eotlhe ea choletsa lencoé, ya eone ea gooa; 'me seshaba sa lala se lelile. <sup>2</sup>'Me bana ba ga Iseraele bañoñoregela bo Moshe le Aarone: phuthego ea ba raea, ea re, Nkete re kabo re shoetse mo lefatshiñ ya Egepeto! kgotsa re kabo re shoetse mono bogarenyanaga! <sup>8</sup> Molimo o re lerelitseñ mo lefatshiñ ye, gore re oë ka chaka? Basali ba rona le bana ba rona ba tla nna thopo: a ga go nka go nna molemo mo go rona go boela koa Egepeto? 4'Me ba raana, ba re, A re ipaleleñ molipa, re boele koa Ege-<sup>5</sup> Elirañ gone bo Mopeto. she le Aarone ba itigelañ fatshe fa pele ga lekoko ya phuthego ea bana ba ga Iseraele. 6 'Me Yehoshua moroa Nune, le Kaleba moroa Yehunehe, ba e ne e le ba ba ba ne ba keleka lefatshe, ba ba gagola likhai tsa bone: 7 ba bua le phuthego eotlhe ea bana ba ga Iseraele, ba re, Lefatshe ye re le raletseñ go le keleka

ke lefatshe ye lentle thata. 8 Fa Morena a natefaleloa ke rona, o tla re tsenva mo lefashiñ yeo, a le re nee: ke lefatshe ye le elañ mashi le linotshe. 9 Se rukutlheleñ Morena, le gone se boifeñ batho ba lefatshe yeo: gonne ke bogobe mo go rona: phemelo ea bone e tlogile mo go bone, 'me re na le Morena: se ba boifeñ. 10 'Me phuthego ea re ba kgobotlelioe ka maye. 'Me kgalalelo ea Morena ea senogela bana ba ga Iseraele botlhe mo tenteñ ea phuthegelo.

11 'Me Morena a raea Moshe, a re, Seshaba se se tla nnyatsa golele go le kaee? le gone se tla gana go lumela mo go nna golele go le kaee, ka ga lichupo cotlhe tse ke li lirileñ mo gare ga shone? 12 Ke tla se itaea ka botlhoko ya leroborobo, ke se tlose boshoa, 'me ke lire ka oena morafe o o se gaisañ ka bogolo le bonatla. 13 'Me Moshe a raea Morena, a re, Ke gone Baegepeto ba tla utloan; gonne o ntshitse seshaba se mogo bone ka thata ea gago; 14 'me ba bolelele banni ba lefatshe ye : ba utloile gore oena Morena o mo gare ga seshaba se ; gore oena Morena o bonanye le shone, le gore leru ya gago le eme golimo ga bone, le gore o ba etelela pele ka pilara ea leru motshegare, le ka pilara ea molelo bosigo. <sup>15</sup> Ke gone fa o ka bolaea seshaba se yaka motho a le moñoe-fela, merafe e e go utloetseñ e ka bua, ea re, 16 Ka

gonne Morena o na a sa nonofa go fitlhisa seshaba se mo lefatshiñ ye o na a le se ikanela, ke gone o ba bolaetseñ <sup>17</sup> 'Me mo bogarenyanaga. yanoñ, kea go rapela, a nonofo ea Morena e nne kgolo, yaka o buile, oa re, 18 Morena o bonya go galefa, o choere kutloelo botlhoko, o lebalela tshiamololo le tlolo, ke eo o senkañ a ba a golola eo o molato; o lekola tshiamololo ea bo'rabo mo baneñ, go ea losikeñ loa boraro le loa bone. 19 Kea go rapela, ichoarele tshiamololo ea seshaba se kafa bogoloñ ya pelôtlhomogi ea gago, le kafa o ntseñ o lebalela seshaba se, go simolola koa Egepeto go fitlhela yanoñ. <sup>20</sup> 'Me Morena a re, Ke ichoaretse kafa lefokuñ ya gago: 21 'me ka nnete-nnete, yaka ke tshelile, le yaka kgalalelo ea Morena e tla tlala ka lefatshe yotlhe; 22 ka gonne banna bao botlhe ba ba bonyeñ kgalalelo ea me, le lichupo tsa me, tse ke ne ka li lira koa Egepeto le mo bogareñyanaga, ecoa yanoñ ba ntekile gashome, ba sa reetsa lencoé ya me; <sup>23</sup> rure ga ba nka ba bona lefatshe ye ke ne ka le ikanela bo'rabo, le gone ga le nka le bonoa ke ope oa ba ba nnyalitseñ: <sup>24</sup> 'me Kalebe, motlhanka oa me, ka gonne a na le mooa o sele, le gone o ntateletse rure, ene ke tla mfitlhisa mo lefatshiñ ye o na a le ea; le gone peo ea gagoe e tla le ruoa. 25 'Me Baameleka le Bakanana ba nna mo mogogoroñ: ere-ka mosho, lo menoge, lo boele koa bogareñyanaga ka tsela e e eañ koa Leoatleñ ye Lehibilu.

<sup>26</sup> 'Me Morena a bua le bo Moshe le Aarone, a re, Ke tla ichokela phuthego e, e e boshola, e e nñoñoregelañ golele go le kae? 27 Ke utloile liñoñorego tsa bana ba ga Iseraele, tse ba li nñoñoregelañ. 28 Ba ree, o re, Go bua Mo-RENA, yaka ke tshelile, rure ke tla lo lirela yaka lo buile mo litsebeñ tsa me: 29 lirepa tsa lona li tla oela mono bogareñyanaga; 'me botlhe ba lona ba ba baliloeñ, kafa paloñ ea lona eotlhe, go simolola ka linyaga li le mashome a le mabeli le go feta, ba lo nñoñoregetseñ, 30 amarure, ga lo nka lo fitlha mo lefatshiñ, ye ke le cholelelitseñ lecogo ya me gore ke lo agise mo go yone, faese bo Kalebe moroa Yefunehe, le Yehoshua moroa Nune. 31 'Me banyana ba lona, ba lo rileñ, loa re ba tla nna thopo, bone ke tla ba fitlhisa, 'me ba tla itse lefatshe ye lo le 32 'Me kaga lona, nvalitseñ. lirepa tsa lona li tla oela mono 33 'Me bana bogareñyanaga. ba lona ba tla pholea mo bogarenyanaga ka linyaga li le mashome a le mane, ba belege liakafalo tsa lona, go tsamaea lirepa tsa lona li nyelelioa mo bogareñyanaga. 84 Lo tla belega litshiamololo tsa lona ka linyaga li le mashome a le

mane, kafa paloñ ea malatsi a lo kelekileñ lefatshe ka one, eleñ malatsi a le mashome a le mane, ñoaga o tla baleloa letsatsi, 'me lo tla itse go tlhanoga ga me. 35 Nna Morena, ke buile, amarure ke tla lirela yalo phuthego e e boshula eotlhe e, e e mphuthegetseñ: ba tla nyelelioa mono bogareñya-<sup>86</sup> 'Me naga, ba shoele gone. banna, ba ba ne ba romeloa ke Moshe go keleka lefatshe, ba ba boileñ ba mo ñoñoregisetsa phuthego eotlhe, ka go lere phoko e e boshula ea lefatshe, <sup>37</sup> eleñ banna bao ba ba ne ba lere phoko e e boshula ea lefatshe, ba shoela fa pele ga Morena ka botlhoko. <sup>38</sup> 'Me mo go bone ba ba ne ba ea go keleka lefatshe, Yehoshoa moroa Nune, le Kalebe moroa Yefunehe ba ne ba 39 'Me Moshe a botshela. lelela bana ba ga Iseraele botlhe mafoko a: me seshaha hutsafala 88. thata. 40 'Me ba cogela, ba tlhatlogela koa tlhoreñ ea lencoè, ba re, Bonañ, re fano, 'me re tla ea koa feloñ fa Morena o go sholofelitseñ: gonne re 41 'Me Moshe a re, leofile. Lo tlolelañ taolo ea Morena yanoñ, ecoa go se nka go thusa sefe? 42 Se thatlogen, gonne Morena ga eo mo go lona; gore lo se ka loa otleleloa fa pele ga baba ba lona. 43 Gonne Baamaleka le Bakanana ba fa pele ga baba ba lona, 'me lo tla oa ka chaka: ka gonne lo boile mo go lateleñ Morena,

ke gone Morena o senkañ a nna le lona. 44 'Me ba italetsa go tlhatlogela koa tlhoreñ ea lencoè: lefagontseyalo go se ka ga tloga mo botlhaoleloñ areke ea kgolagano ea Morena, le Moshe. 45 'Me Baamaleka ba fologa, le Bakanana ba ba ntseñ mo lencoeñ ye, ba ba itaea, ba ba otlelela fela koa Horema.

# LIPALO 16, 1-36. Shontaga ea Ntlha morago ga Paseka. Ka Mosho

'ME Kora, moroa Isara, moroa Kohatha, moroa Lefi, le Tathana le Abirama, bomoroa Eleabe, le Ona, moroa Peletha, bomoroa Reubene, ba tsaea batho; <sup>2</sup>'me ba cogela Moshe, ba na le ba bañoe ba bana ba ga Iseraele, elen marenana a le makgolo a le mabeli a na le mashome a le matlhano a phuthego, banna ba lekgotla, ba ba maina; 3 'me ba kokoanela bo Moshe le Aarone, ba ba raea, ba re, 4 Lo italetsa bobe, ecoa ba phuthego ba itshephile botlhe, 'me Morena o mo go bone: lo ikgolisetsañ mo phuthegoñ ea Morena? 'Me erile Moshe a utloa, a oela ka sefatlhogo sa gagoe: <sup>5</sup> 'me a bua le Kore le lekoko ya gagoe yotlhe, a re, Ka mosho Morena o tla shupa gore ba eleñ ba gagoe ke bafe, le eo o itshephileñ, le gone o tla lira gore a mo atamele: eleñ eo o tla mo itlhophelañ o tla

lira gore a mo atamele. rañ yana; tsaeañ maisho, eboñ Kora le lekoko ya gagoe yotlhe; 7 lo tsenye molelo mo go one, lo bee insense mo go one fa pele ga Morena, ka mosho: 'me go tla lirala gore monna eo Morena o tla mo itlhophelañ o tla nna boitshepho: lo italetsa bobe, lona 8 'Me Moshe bomoroa Lefi. a raea Kora, a re, Utloañ tlheñ, lona bomoroa Lefi: 9 a ekete ke selo se sebotlanyana mo go lona, gore Molimo oa Iseraele o lo lomolotse mo phuthegoñ ea Iseraele, go lo ikatametsa; gore lo lirele taberenakela ea Morena, lo eme fa pele ga phuthego, go e lirela; 10 le gore o go atamelitse, le bagaeno botlhe nao bomoroa Lefi? 'me a lo batla boperiseta le yone? 11 Ke gone oena le lekoko ya gago yotlhe lo kokoanetseñ Morena; 'me Aarone ke mañ gore lo ka mo ñoñoregela? † 12 'Me Moshe a romela go bitsa Tathana le Abirama, bomoroa Eleabe, 'me ba re, Ga re ee: 18 a ke seo se sebotlanyana ka o re ntshitse mo lefatshiñ ye le ne le ela mashi le linotshe, gore o re bolaele mo bogareñyanaga, 'me ntla o itira kgosi mo go rona? 14 Le gone ga oa ka oa re fitlhisa mo lefatshiñ ye le elañ mashi le linotshe, ga oa ka oa re naea boshoa ya masimo, le masimo a mafina: a o rata go gonya matlho a banna ba? Ga re ee. 15 'Me Moshe a gakala thata, a raea

Morena, a re, O se tlhokomele sentsheco sa bone: ga kea ka ka tsaea esele epe mo go bone le gone ga kea ka ka siamololela ope oa bone. 16 'Me Moshe a raea Kora, a re, Ere ka mosho o nne fa pele ga Morena le lekoko ya gago yotlhe, oena, le bone, le Aarone: 17 'me a moñoe le moñoe a tsee leisho ya gagoe ya insense, a tsenye insense mo go yone, 'me a moñoe le moñoe a ee fa pele ga Mo-RENA le leisho ya gagoe, eleñ maisho a le makgolo a le mabeli a na le mashome a le matlhano; le oena, le Aarone, moñoe le moñoe a ne <sup>18</sup> 'Me le leisho ya gagoe. moñoe le moñoe oa bone a tsaea leisho ya gagoe, a tsenya molelo mo go yone, a baea insense mo go yone, ba ema le Moshe le Aarone fa moyakoñ oa tenta ea phuthegelo. 19 'Me Kora a kokoanyetsa phuthego eotlhe mo moyakoñ oa tenta ea phuthegelo: 'me kgalalelo ea Morena ea bonalela phuthego eotlhe.

† 20 'Me Morena a bua le bo Moshe le Aarone, a re, 21 Ikgaoganye le phuthego e, gore ke ba nyeletse ka ponyo ea leitlho. 22 'Me ba oela ka lifatlhogo tsa bone, ba re, Molimo, Molimo oa meoa ea nama eotlhe, fa motho a le moñoe-fela a leofa, a o tla galefela phuthego eotlhe. 23 'Me Morena a bua le Moshe, a re, 24 Bua le phuthego, o re, Ikgaoganye le taberenakela ea Kora, le

Tathana, le Abirame. <sup>25</sup> 'Me Moshe a tloga a ema a ea koa go Tathana le Abirame, le bagolo ba Iseraele ba mo sala <sup>26</sup> 'Me a bua le phuthego, a re, Kea lo rapela, gore lo tlogele litenta tsa balotsana ba, lo se ame sepe sa bone, gore ese ere kgotsa loa nyelelioa ka libe tsa bone cotlhe. 27 'Me ba ikgaoganya le taberenakela ea Kora, le Tathana, le Abirame, ka ntlha cotlhe: 'me bo Tathana le Abirame ba coa ba ema fa mevakoñ ea litenta tsa bone. le basali ba bone, le bomoroa bone, le banyana ba bone. <sup>28</sup> 'Me Moshe a re, Lo tla itse ka se fa Morena a nthometse go lira litiro tse cotlhe; gonne ga kea ka ka li lira ka kgopolo ea me ka nosi. <sup>29</sup> Fa batho ba ba shoa yaka batho botlhe ba shoa, kgono fa ba lekoloa kafa tekoloñ ea batho botlhe; yalo Morena ga a nthoma. 30 'Me fa Morena a lira señoe se sesha, fa mmu o atlhamolosa molomo oa one, o ba metsa, le cotlhe tse eleñ tsa bone, ba fologela mo bobipoñ ba sa tshelile; ke gone lo tla tlhaloganyañ fa batho ba ba 31 'Me erile nvalitse Morena. a khutlela go bua mafoko a otlhe, mmu o o koa tlase ga bone oa tsetseregana: 32 'me mmu oa atlhamolosa molomo oa one, oa ba metsa, le matlo a bone, le boora Kora botlhe, le lilo tsa bone. <sup>88</sup> Yalo bone le tsa bone cotlhe, ba fologela mo bobipoñ ba sa tshelile: 'me lefatshe ya ba khurumetsa, ba nyelela mo phuthegoñ. 34 'Me Baiseraele botlhe ba ba mo tikologoñ ea bone, ba tshabisioa ke go gooa ga bone: gonne ba re, Gore ese ere gono lefatshe ya re metsa. 35 'Me ga coa molelo mo Mo-RENEN, oa ya banna ba ba makgolo a mabeli a a nañ le mashome a matlhano ba ba ne ba fisa insense.

LIPALO 16, 36.

Shontaga ea Ntlha morago ga Paseka.

Maitsibooa.

Morena a bua le 'ME Moshe, a re, <sup>87</sup> Bua le Eleasara moroa Aarone moperiseta, o re, a a ogole maisho a insense mo phishoñ, a falaletse molelo koa; gonne a itshephile; 38 eleñ maisho a ba, ba ba leofetseñ matshelo a bone ka bosi, 'me a a thuloe lipapetla, go manega aletare: gonne ba a ntshelitse fa pele ga Morena, ke gone a itshephileñ : 'me a tla nna sekao mo baneñ ba ga Iseraele. Eleasara moperiseta a tsaea maisho a kgotlho a insense, a ba ba fisicoeñ ba ne ba a ntsha; ba a thulela go manega aletare: 40 gore a nne segopoco mo baneñ ba ga Iseraele, gore moeñ eo eseñ oa peo ea ga Aarone a se ka a atamela go fisa insense fa pele ga Morena; gore a se nne yaka Kora, le yaka lekoko ya gagoe:

yaka Morena a bua le ene ka

lecogo ya ga Moshe.

41 'Me erile ka mosho phuthego eotlhe ea bana ba ga Iseraele ea ñoñoregela bo Moshe le Aarone, ea re, Lo bolaile seshaba sa Morena. 42 'Me erile phuthego e sena go phuthegela bo Moshe le Aarone, ba leba koa tenteñ ea phuthegelo: 'me, bonañ, leru ya e bipa, le kgalalelo ea Morena ea bonala. 43 'Me bo Moshe le Aarone ba ea fa pele ga tenta ea phuthegelo. 44 'Me Morena a bua le Moshe, a re, 45 Tlogañ mo phuthegoñ e, gore ke e nyeletse ka ponyo ea leitlho. 'Me ba oela ka lifatlhogo tsa bone. Moshe a raea Aarone, a re, Tsaea leisho ya gago, o tsenye molelo oa aletare mo go yone, o ee le yone ka pela koa phuthegoñ, o e ruanyetse: gonne bocarara bo lule mo Moreneñ; botlhoko ya leroborobo bo simologile. <sup>47</sup> 'Me Aarone a tsaea yaka Moshe a buile, a tabogela koa gare ga phuthego; 'me, bonañ, botlhoko bo no bo simologile mo seshabeñ: 'me a baea insense, a ruanyetsa seshaba. 48 'Me a ema fa gare ga bashoi la batsheli; 'me botlhoko ya ema. 49'Me ba ba ne ba shoa ka botlhoko ya leroborobo e ne e le ba mathausanta a leshome le meco mene a na le makgolo a shupa, fa go sa baloe ba ba ne ba shoa ka ntlha ea mafoko a ga Kora. <sup>50</sup> 'Me Aarone a boela koa moyakoñ oa tenta ea phuthegelo: 'me botlhoko ya leroborobo ya ema.

## LIPALO 17.

Shontaga ea Ntlha morago ga Paseka.

# Maitsibooa (2).

'Me Morena a bua Moshe, a re <sup>2</sup> Bua le bana ba ga Iseraele, o tsee linthe mo go bone, loñoe-fela ka ntlha ea ntlo ea bo'ra moñoe le moñoē. mo marenaneñ a bone otlhe, linthe li leshome le meco mebeli, kafa matluñ a bo'raone : o koale leina ya moñoe le moñoe mo loreñ loa gagoe. <sup>3</sup> 'Me o koale leina ya ga Aarone mo loreñ loo Lefi: gonne go tla nna lore lo le loñoe ka ntlha ea tlhogo ñoe le ñoe ea matlo a bo'rabo. 4 'Me o li bee mo tenteñ ea phuthegelo fa pele ga seshupo, fa ke tla go kgatlhantshañ gone. 5'Me etlare eo ke tla mo itlhophelañ, lore loa gagoe lo thunye: 'me ke tla khutlisa liñoñorego tsa bana ba ga Iseraele, tse ba li go ñoñoregelañ. 6'Me Moshe a bua le bana ba ga Iseraele. 'me marenana a bone otlhe a 🕠 mo naea linthe, loñoe-fela ka ntlha ea morenana moñoe le moñoe, kafa matluñ a bo'rabo, elen linthe li leshome le meco mebeli : 'me lore loa ga Aarone lo ne lo le mo gare ga linthe tsa bone? Moshe a baea linthe fa pele ga Morena mo tenteñ ea seshupo? 8 'Me erile ka mosho, Moshe a tsena mo tenteñ ea

seshupo; 'me, bonañ, lore loa ga Aarone loa ntlo eo Lefi lo ne lo thuntse, lo hupere, lo na le lithunya, lo uñoile liamantela <sup>9</sup> 'Me Moshe a tse li bululeñ. ntshetsa bana ba ga Iseraele botlhe linthe cotlhe fa pele ga Morena: 'me ba leba, 'me eo moñoe le eo moñoe a tsaea 10 'Me Molore loa gagoe. RENA a raea Moshe, a re Bosetsa lore loa ga Aarone fa pele ga seshupo, lo bolokeloe sekao sa borukutlhi ya bana ba ga Iseraele; gore o khutlise liñoñorego tsa bone kaga me, gore ba se shoe. 11 Moshe o na a lira yalo: yaka Mobena a mo laolela, a lira yalo.

LIPALO 20, 1-14.

Shontaga ea Bobeli morago ga Paseka.

Ka Mosho.

'Me bana ba ga Iseraele, ebon phuthego eotlhe, ba fitlha mo bogareñyanaga ya Sina ka kgoeli ea ntlha, 'me seshaba sa nna mo Katesha; 'me Miriame a shoela gone, a ba a fitlhoa gone. 2 'Me ga bo go sena metse a phuthego: 'me ba kokoanela bo Moshe le <sup>8</sup> 'Me seshaba sa Aarone. ganela le Moshe, sa bua, sa re, Nkete re kabo re shule motlhañ go ba rona ba shoelañ fa pele ga Morena! 4 Kana lo lerelitseñ phuthego ea Mo-RENA mo bogareñyanaga yo, gore re shoele mono, rona le likgomo tsa rona? 5 Lo re hulutshelitseñ koa Egepeto, go re fitlhisa mo feloñ fa go boshula fa? mo ga se ga go yala, ga se ga mefeige, lefaele ga mefina, kgono ga geranata; le gone ga go na metse go nooa. 6 'Me bo Moshe le Aarone ba coa fa pele ga phuthego, ba ea koa moyakoñ oa tenta ea phuthegelo, ba oela ka lifatlhogo tsa bone: 'me kgalalelo ea Morena ea ba bonalela. Morena a bua le Moshe, a re, <sup>8</sup> Tsaea lore, o kokoanye phuthego, oena le Aarone mogoloo, 'me lo bue le lefika fa pele ga matlho a bone, gore le ntshe metse a yone; 'me o tla ba ntshetsa metse mo lefikeñ : yalo o tla nosa phuthego le likgomo tsa eone. 9'Me Moshe a tsaea lore fa pele ga Morena, yaka a mo laoletse. 10 'Me bo Moshe le Aarone ba kokoanya phuthego fa pele ga lefika, 'me a ba raea, a re, Utloañ tlheñ, lona lirukutlhi, a ke re lo ntshetse metse mo lefikeñ ye? <sup>11</sup> Me Moshe a choletsa lecogo ya gagoe, a itaea lefika ka lore loa gagoe gabeli: 'me ga coa metse thata, ga noa phuthego le likgomo tsa eone. 12 'Me Morena a raea bo Moshe le Aarone, a re, Ka gonne lo se ka loa lumela mo go nna, go intshephisa mo matlhoñ a bana ba ga Iseraele, ke gone lo senkañ lo fitlhisa phuthego e mo lefatshiñ ve ke 13 Ke one metser le e neileñ. a Meriba; ka gonne bana ba ga Iseraele ba ne ba emelelana

le Morena, 'me a itshephisioa ka bone.

LIPALO 20, 14. LE KGAOLO EA 21, 1-9.

Shontaga ea Bobeli morago ga Paseka.

#### Maitsibooa.

'ME Moshe a romela koa kgosiñ ea Etoma baroñoi mo Katesha, a bua yana, a re, Go bua yana Iseraele noana rago, Oa itse matlhotla-pelo a a re liragaletseñ: 15 gore bo'raecho ba ne ba fologela koa Egepeto, 'me ra nna mo Egepeto ka sebaka se setelele; 'me Baegepeto ba re lirela boshola, le bo'raecho: 16'me eare re biletsa mo Moreneñ, a utloa lencoé ya rona, a romela moengele, a re ntsha mo Egepeto: 'me bona, re mono Katesha, motse o o kafa sekhutloñ sa moleloane oa gago: 17 ako o mme, re ralale lefatshe ya gago: ga re nka re ralala tshimo epe. lefaele lofina, le gone ga re nka re noa metse a liliba: re tla tsamaea ka 'mila oa kgosiñ, ga re nka re fapogela koa lecogoñ ye letona kgotsa ye le namagali, go tsama re feta moleloane oa gago. <sup>18</sup> 'Me Etoma a mo raea, a re, O se ka oa nthalala, gore ese ere gono ka go bololela ka chaka. 19'Me bana ba ga Iseraele ba mo raea, ba re, Re tla ea ka 'mila ; le fa re noa metse a gago, nna le likgomo tsa me, yalo ke tla a lefa : mma ke ralale fela

ka linao, le go bisa go lira sepe se sele. <sup>20</sup> 'Me a re, O se ralale. 'Me Etoma a 'mololela ka batho ba le bantsi, le ka lecogo ye le thata. <sup>21</sup> Yalo Etoma a gana go fa Iseraele tsela mo moleloaneñ oa gagoe: ke gone Iseraele o mfapogileñ.

<sup>22</sup> 'Me ba tloga mo Katesha, 'me bana ba ga Iseraele, eboñ phuthego eotlhe, ba fitlha mo ncoeñ ya Hora. 28 'Me Morena a bua le bo Moshe le Aarone mo ncoeñ ya Hora, fa moleloaneñ oa lefatshe ya Etoma, oa re, 24 Aarone o tla phutheloa mo bathuñ ba gagoe : gonne ga a nka a tsena mo lefatshiñ ye ke le neileñ bana ba ga Iseraele, ka gonne lo rukutlhetse lefoko ya me koa metseñ a Meriba. <sup>25</sup> Tsaea Aarone le Eleasara moroace, o ba tlhatlose lencoè ya Hora: <sup>26</sup> o apole Aarone liaparo tsa gagoe, o li apese Eleasara moroace: 'me Aarone o tla phutheloa mo bathuñ gagoe, a shoele gone. 27 'Me Moshe a lira yaka Morena a laotse : 'me ba tlhatloga lencoé ya Hora fa pele ga phuthego <sup>28</sup> 'Me Moshe a apola Aarone liaparo tsa gagoe, a li apesa Eleasara moroace; me Aarone a shoela gone mo tlhoreñ ea lencoè : 'me Moshe le Eleasara ba fologa lencoè. <sup>29</sup> 'Me erile phuthego e bona gore Aarone o shule, ea hutsafalela Aarone ka malatsi a le mashome a le mararo, eleñ ntlo ea ga Iseraele eotlhe. 21 † 'Me Mokanana, kgosi ea

Arata, e e ne ea nna mo ntlheñ ea boroa, ea utloa go toe Iseraele oe tla ka tsela ea Atharima: 'me ea loa Iseraele, ea choara bañoe ba bone. 2 'Me Iseraele a ikanela Morena ikano, a re, Fa o neela seshaba se mo lecogoñ ya me ka nnete, ke tla senvetsa metse ea shone rure. Morena a reetsa lencoè ya Iseraele, a ba neela Bakanana; 'me ba ba senyetsa rure le metse ea bone: 'me leina ya felo foo ya bilioa Horema.

4 'Me ba tloga mo ncoeñ ya Hora ba ea ka tsela e e eañ koa Leoatleñ ye Lehibilu, gore ba likologe lefatshe ya Etoma, 'me seshaba sa felisioa ke tsela <sup>5</sup> 'Me seshaba sa buela Molimo le Moshe, sa re, Lo re ntshelitseñ koa Egepeto go bogareñyanaga? mo gonne ga go na bogobe, ga go na metse; 'me mooa oa rona o tennoe ke bogobe yo yo bo motlhofo. 6 'Me Morena a romela linoga tse li gotetseñ mo seshabeñ, tsa loma seshaba. 'me ga shoa Baiseraele ba le 7'Me seshaba sa tla bantsi. mo go Moshe, sa re, Re leofile, ka gonne re buetse Morena, le oena; rapela Morena, gore 'Me Moshe a re tlose linoga. a rapelela seshaba. Morena a raea Moshe, a re, Itirele noga, o e bee mo logoñye : 'me etlare moñoe le moñoe eo o lomiloeñ a e leba, a tshele. 9 'Me Moshe a lira noga ea kgotlho, a e baea mo logoñye: 'me ere fa noga e loma motho moñoe, a leba noga ea kgotlho, a tshele.

LIPALO 21, 10.

Shontaga ea Bobeli morago ga Paseka.

Maitsibooa (2).

<sup>10</sup>'Me bana ba ga Iseraele ba tloga gone, ba tlhaolela koa 11 'Me ba tloga mo Obotha. Obotha, ba tlhaolela koa Iyeabarima, mo bogareñyanaga yo bo fa pele ga Moaba, ntlheñ ea botlhaba-tsatsi. 12 Ba tloga gone, ba tlhaolela mo mogogoron oa Sereta. 18 'Me ba tloga gone, ba tlhaolela koa moseya ole oa Arenona o o leñ mo bogareñyanaga, o o coañ moleloaneñ oa Baamora: gonne Arenona ke moleloane oa Moaba, o fa gare ga Moaba le Baamora. 14 Ke gone go tuloeñ mo bukeñ ea Lintoa tsa Mo-RENA, ga toe Faheba mo Sufa, le megogoro ea Arenona, <sup>15</sup> le mokgokolosa oa megogoro o o sekegelañ koa bonnoñ ya Ara, o o aegelañ mo moleloaneñ oa 16 'Me ba tloga gone Moaba. ba ea koa Beere : ke seliba se Morena o reileñ Moshe kaga shone, a re, Kokoanya seshaba, 'me ke tla se naea metse.  $^{17}$  Ke gone Iseraele o opetseñ sefela se, a re, Biloga, oena seliba; lo se opeleleñ; 18 seliba se likgosana li se epileñ, se bagoloane ba seshaba ba se epileñ, ka lore loa bogosi, le ka litho-'Me ba coa mo bane tsa bone. bogareñyanaga ba

Matana: 19 ba tloga mo Matana ba ea koa Nahaleele: ba tloga mo Nahaleele ba ea koa Bamotha: 20 ba tloga mo Bamotha ba ea koa mogogoroñ o o mo nageñ ea Moaba koa golimo ga Pisega, o o okametseñ bogareñyanaga.

<sup>‡ 21</sup> 'Me Iseraele a romela baroñoi koa go Sihona, kgosi ea Baamora, a re, <sup>22</sup> Mma ke ralale lefatshe ya gago: ga re nka re fapogela mo tshimoñ epe, lefaele mo lofineñ; ga re nka re noa metse a liliba : re tla ea ka 'mila oa kgosiñ, go tsama re feta moleloane oa <sup>23</sup> 'Me Sihona a gana go fa Iseraele tsela mo moleloaneñ oa gagoe: me Sihona a kokoanya seshaba sa gagoe. a bololela Iseraele koa bogarenyanaga, a fitlha koa Yahase, 'me a loa le Iseraele. Iseraele a mo itaea ka boyetla ya chaka, a ruoa lefatshe ya gagoe go simolola ka Arenona go fitlha koa Yaboka, eleñ go ea koa baneñ ba ga Amona, gonne moleloane oa bana ba ga Amona o ne o le thata. <sup>25</sup> 'Me Iseraele a thopa metse eeo eotlhe : 'me Iseraele a nna mo metseñ ea Baamora eotlhe. mo Heshebona le mo metsaneñ <sup>26</sup> Gonne Heshebona e ne e le motse oa ga Sihona kgosi ea Baamora, eo o na a loa le kgosi ea pele ea Moaba, a thopa lefatshe ya gagoe yotlhe mo cogoñ ya gagoe, le go fitlha koa Arenona. 27 Ke gone ba ba buañ ka likao ba ren, Tlan mo Heshebona, a

motse oa ga Sihona o agioe o tlhomamisioe: 28 gonne molelo o lule mo Heshebona, le kgabó mo motseñ oa ga Sihona : o yele Ara oa Moaba, le marena a mahelo a a golimo a Arenona. 29 Go latlhega, oena Moaba! oena seshaba sa Kemoshe o lirologile: o neile Sihona kgosi ea Baamora bomoroace yaka batshabi, le bomoroalie mo bochoaroñ. 30 Re ba fulile; Heshebona o nyeletse go fitlha koa Tibona, re sentse le koa Nofa, o o fitlhañ koa Meteba.

31 Yalo Iseraele a nna mo lefatshiñ ya Baamora. Moshe a romela go tlhola Yasera, 'me ba thopa metsana ea one, ba ntsha Baamora ba ba mo go one. 33 'Me ba fapoga, ba tlhatloga ka tsela ea Bashana: 'me Oge kgosi ea Bashana a ba bololela, ene le seshaba sa gagoe shotlhe, go tlhabana koa Eterei. Morena a raea Moshe, a re, Se 'moife; gonne ke mo neetse mo cogoñ ya gago, le seshaba sa gagoe shotlhe, le lefatshe ya gagoe; 'me o tla mo lirela yaka o liretse Sihona, kgosi ea Baamora, eo o na a nna koa Heshebona. <sup>85</sup> Ke gone ba neñ ba mo itaea, le bomoroaoe, le seshaba sa gagoe shotlhe, ga tsama go se ka ga mo salela ope, 'me ba ruoa lefatshe ya gagoe.

#### LIPALO 22.

Shontaga ea Boraro morago ga Paseka.

#### Ka Mosho.

'Me bana ba ga Iseraele ba coelela-pele, ba tlhaolela mo metlhabeñ ea Moaba, moseya ono oa Yoretana, kafa Yeriko.

<sup>2</sup> 'Me Balaka, moroa Sipora, a bona cotlhe tse Iseraele o li liretseñ Baamora. <sup>3</sup> 'Me Moaba a boifa seshaba thata ka ntlha ea bontsi ya shone: 'me Moaba a kgoberegela bana ba ga Iseraele. 4 'Me Moaba a raea bagolo ba Mitiana, a re, Yanon bontsi yo bo tla lacoa cotlhe tse li mo tikologon ea rona, yaka kgomo e lacoa boyañ ya naga. 'Me Balaka moroa Sipora e ne e le kgosi ea Moaba motlhañ goo. 5 'Me a romela baroñoi koa go Balaame moroa Beora, koa Pethora, o o fa Nokeň, koa lefatshiň ya bana ba seshaba sa gagoe, go 'mitsa, a re, Bona, go na le seshaba se lule koa Egepeto: bona se bipile sefatlhogo sa lefatshe, se ntse fa go nna: <sup>6</sup> Ke gone ako o tle o mphutsetse seshaba se; gonne se thata go mphetisa: ekare kgotsa ka nonofa, ka se itaea, ka ba ka se lelekela koantle ga lefatshe: gonne kea itse gore eo o mo tshegofatsañ o tshego, le eo o mhutsañ o hutsegile. 7 'Me bagolo ba ga Moaba, le bagolo ba ga Mitiane ba tloga ba chotse maluo a bonoge ka mabogo a bone, 'me ba fitlha mo go Balaame, ba 'molelela mafo-

ko a ga Balaka. 8'Me a ba raea, a re, Lalañ mono bosigo, 'me ke tla lo itsise lefoko, yaka Morena a ka bua le nna: 'me marenana a Moaba a nna le Balaame. 9 'Me Molimo oa tla mo go Balaame, oa re, Banna ba ba o nañ nabo ke bomañ? 10 'Me Balaame a raea Molimo, a re, Balaka, moroa Sipora, kgosi ea Moaba, o nthomile, a re, <sup>11</sup> Bona, seshaba se se luleñ koa Egepeto se bipile sefatlhogo sa lefatshe : ke gone o tle o se mphutsetse: ekare kgotsa ka nonofa ka loa nasho, ka se leleka. 12'Me Molimo oa raea Balaame, oa re, O se ee nabo; se hutse seshaba se. gonne se tshegofetse. 13 'Me Balaame a coga ka mosho, a raea marenana a ga Balaka, a re Tlogelañ koa lefatshiñ ya lona: gonne Morena o ganne go nnaea tsela go ea le lona. <sup>14</sup> 'Me marenana a Moaba, a tloga a ema, a ea koa go Balaka, a re, Balaame o ganne go 15 'Me Balaka a tla le rona. roma marenana gape a a fetañ ao ka bontsi le ka tlotlego. <sup>16</sup> 'Me a fitlha koa go Balaame, a mo raea, a re, Go bua yana Balaka, moroa Sipora, Ako o se kgorelelioe ke sepe go tla mo go nna: 17 gonne ke tla go golisetsa mo tlotlegoñ e kgolo thata, le señoe se o se nthaeañ ke se lire: ke gone o tle o mphutsetse seshaba se. <sup>18</sup> 'Me Balaame a fetola a raea batlhanka ba ga Balaka, a re, Ekare le fa Balaka a ka nnaea selefera le gauta se tletse ka

ntlo ea gagoe, ga nkake ka tlóla lefoko ya Morena Molimo oa me go lira se se le tlhaelañ gono se se le fetañ. 19 Ke gone, lo ko lo lale mono le bosigo yo, gore ke tle ke itse seo se señoe se Morena o tla se buañ le nna. 20 'Me Molimo oa tla mo go Balaame bosigo, oa mo raea, oa re, Fa banna ba tsile go go bitsa, coga, o ee nabo; lefagontseyalo, o lire lefoko ye ke tla le go bolelelañ yosi. ‡ 21 'Me Balaame a coga ka mosho, a belesa esele ea gagoe, a ea le marenana a <sup>22</sup> 'Me bogale ya Mo-Moaba. RENA ya tuka ka gonne a ile: 'me moengele oa Morena a ikemisa mo tseleñ go emelelana nae. 'Me a bo a palame esele ea gagoe, a na le batlhanka ba gagoe ba babeli. 28 'Me esele ea bona moengele oa Mo-RENA a eme mo tseleñ, a chotse chaka ea gagoe e shomocoe ka lecogo: 'me esele ea fapoga tsela, ea ea nageñ: 'me Balaame a itaea esele, gore a e <sup>24</sup> Elirañ bosetse mo tseleñ. gone moengele oa Morena o emañ mo khutiñ e e fa gare ga mafina, a na le lorako ntlheñ ñoe, le lorako ntlheñ e ñoe. <sup>25</sup> 'Me esele ea bona moengele oa Morena, ea ipatalega fa lorakoñ, ea pitlelela lekoto ya Balaame fa lorakoñ: 'me a e itaea gape.

<sup>26</sup> 'Me moengele oa Mo-RENA a coelela-pele, a ema mo lobakeñ lo losesanyane, lo go senañ sebaka sa go fapogela lecogoñ ye letona gono ye le

namagali: 27 'Me esele ea bona moengele oa Morena, 'me ea phutlhama fa tlase ga Balaame: 'me bogale ya ga Balaame ya tuka, 'me a itaea esele ka thobane ea gagoe. <sup>28</sup> 'Me Morena a tumolola molomo oa esele, ea raea Balaame, ea re, kana ke go liretseñ, ka yanoñ o ntiteile gararo? 29 'Me Balaame a raea esele, a re, Ke ka gonne o nchotlile: nkete nkabo ke choere chaka ka lecogo ya me, nkabo ke go bolaile. esele ea raea Balaame, ea re, A ga ke esele ea gago, e o mpalamañ e sale motlheñ o o nthuileñ ka one go fitlhela gompiyeno? a ke ne ke tle ke be ke go lirele yalo? 'Me a re 'Nya. 31 Elirañ gone Morena o bululolañ matlho a ga Balaame, a bona moengele oa Morena a eme mo tseleñ, a chotse chaka ea gagoe e e shomocoeñ ka lecogo, 'me a oba tlhogo ea gagoe, a oa ka sefa-<sup>82</sup> 'Me moengele oa Morena a mo raea, a re, Kana o iteetseñ esele ea gago ka· lipaka tse tharo tse! bona, ke lule go emelelana le oena, gonne tsela ea gago e kgopo fa pele ga me: 33 'Me esele e mponye, ea mphapoga ka lipaka tse tharo tse : e kabo e se ka ea mphapoga, amarure nko ke go bolaile, ka e boloka <sup>34</sup> 'Me Balaame a ea tshela. raea moengele oa Morena, a re, Ke leofile ; gonne ga kea ka ka itse gore o nkemeletse mo tseleñ: ke gone yanoñ, fa

o sa kgatlhege, ke tla booa. <sup>85</sup> 'Me moengele oa Morena a raea Balaame, a re, Eä le banna ba: lefagontseyalo, o bue lefoko ye ke tla le go bolelelañ yosi. <sup>86</sup> Ke gone Balaame o ileñ le marenana a ga Balaka. 'Me erile Balaka a utloa go toe Balaame o tsile, a ea go mo kgatlhantsha koa Motseñ oa Moaba, o o mo moleloaneñ oa Arenona, o o koa sekhutloñ <sup>37</sup> 'Me Balaka sa moleloane. a raea Balaame, a re, A ga kea ka ka tlhoafalela go romela go go bitsa: ke go nneñ o se ka oa tla mo go nna? a ga kea nonofa go go golisetsa tlotlego? <sup>88</sup> 'Me Balaame a raea Balaka, a re, Bona, ke tsile mo go oena: a yanoñ ke nonofile go bua señoe-fela? lefoko ye Mo-RENA o le ntsenyañ mo molomon, ke vone ke tla le buan. <sup>89</sup> 'Me Balaame a ea le Balaka, ba fitlha mo Kiriathe-husotha. 40 'Me Balaka a tlhabela likgomo le linku, a romela Balaame, le marenana a o nañ nao. <sup>41</sup> 'Me erile ka mosho, Balaka a tsaea Balaame, a mo tlhatlosetsa koa mafeloñ a a golimo a Baale, 'me ka a le gone a bona ntlha ea bofelo ea seshaba sa Iseraele.

LIPALO 23.

Shontaga ea Boraro morago ga Paseka.

Maitsibooa.

'Me Balaame a raea Balaka, a re, Nkagela lialetare li shupa fa, le gone o mpaakanyetse lipoana li shupa le lipheleu li shupa. 2'Me Balaka a lira yaka Balaame a buile; 'me Balaka le Balaame bantshetsa poana le pheleu mo aletareñ ñoe le ñoe. <sup>8</sup> 'Me Balaame a raea Balaka, a re, Ema fa sentshecoñ sa gago se se fisioañ, 'me ke tla ea; etlare kgono Morena a tle go nkgatlhantsha: 'me se o se mpontshañ ke tla se go bolelela. 'Me a tlhatlogela koa setlhabeñ señoe. 4 'Me Molimo oa kgatlhana le Balaame: 'me a o raea, a re, Ke baakanyelitse lialetare tse li shupañ, le gone ke ntshelitse poana le pheleu mo aletareñ ñoe le ñoe. 5'Me Morena a tsenya lefoko mo molomoñ oa ga Balaame, a re, Boela mo go Balaka, o bue yana. 6'Me a boela mo go ene, 'me bonañ a eme fa sentshecoñ sa gagoe se se fisioañ, ene, le marenana a Moaba <sup>7</sup> 'Me a tsaea sechootlhe. ancho sa gagoe, a re, Balaka o nterile go coa koa Arama, kgosi ea Moaba e nterile koa mayeñ a botlhabatsatsi: Tla, o mphutsetse Yakobo, o tle o mpopele Iseraele. 8 Ntla hutsa yañ eo Molimo o se kañ oa mhutsa? Ntla bopela yañ eo Morena o se kañ a 'mōpela. <sup>9</sup> Gonne kea 'mona ke le mo tlhoren ea mafika, kea mo leba, ke le mo makgabeñ: bonañ, ke seshaba se se ntseñ se le shosi, se se senkañ se 10 Kana baleloa le merafe. e mañ eo o ka balañ lorole loa ga Yakobo, lefaele go lekanya

ntlha ea bone ea Iseraele? A ke shoe losho loa mosiami, a bokhutlo ya me bo nne yaka <sup>11</sup> 'Me Balaka a ya gagoe. raea Balaame, a re, O ntiretseñ? Ka go chola go hutsa baba ba me, 'me o ba tshegofalitse fela. 12 'Me a fetola, a re, A ga kea choanela go tlhokomela go bua se Morena o se ntsenvañ mo molomoñ? <sup>† 18</sup> 'Me Balaka a mo raea, a re, Ako o ee le koa go sele, koa o ka se bonañ gone; o tla bona sekhutlo sa shone fela, ga o nka o se bona shotlhe: o se mphutsetse gone. <sup>14</sup> 'Me a mo isa koa tshimoñ ea Sofime. mo tlhoreñ ea Pisega, a aga lialetare li shupa, a ntshetsa poana le pheleu mo aletareñ ñoe le ñoe. 15 'Me a raea Balaka, a re. Ema fano fa sentshecon sa gago se se fisioan, ke sa ea go kgatlhantsha Morena koa. <sup>16</sup> 'Me Mo-RENA a kgatlhana le Balaame, a tsenya lefoko mo molomoñ oa gagoe, a re, Boela mo go Balaka, o bue yalo. 17 'Me a tla mo go ene, 'me bonañ, a eme fa sentshecoñ sa gagoe, a na le marenana a Moaba. 'Me Balaka a mo raea, a re, Morena, o buileñ? 18 'Me a tsaea sechoancho sa gagoe, a re, Tloga o eme, Balaka, o utloe; ntheetsa, oena moroa Sipora: 19 Molimo ga se motho, gore o ka aka; lefaele moroa motho gore o ka ikoatlhaea: a o rile, 'me a gao nkao go lira? kgotsa a o buile, 'me a ga o nka o go liragatsa? 20 Bona,

ke laolecoe go tshegofatsa: o tshegofalitse, ga nkake ka go phecola. 21 Ga oa bona tshiamololo mo go Yakobo, le gone ga oa bona pelo-e-kgopo mo go Iseraele: Morena Molimo oa gagoe o na nae, le tulueco ea kgosi e mo go ene. 22 Molimo o ba ntshitse mo Egepeto; o na le thata e eketeñ ea nare. <sup>23</sup> Rure ga go na moreo kaga Yakobo, ga go na litaola kaga Iseraele. Yanoñ go tla buioa kaga Yakobo le kaga Iseraele, go toe, Molimo o lirileñ. <sup>24</sup> Bona, seshaba se coga yaka tau e e namagali, se icholetsa yaka tau: ga se nka se ba se robala se ese se ye thopo, le go noa mali a ba ba bolailoeñ. <sup>25</sup> 'Me Balaka a raea Balaame, a re. O se ka oa se hutsa ka gope, lefaele go se tshegofatsa ka gope. <sup>26</sup> 'Me Balaame a fetola, a raea Balaka, a re, A ga kea ka ka go bolelela, ka re, Cotlhe tse Morena o li buañ, ke ka li lira. Balaka a raea Balaame, a re, Ntlo, tlhe, ke go ise koa go sele ; ekare gono Molimo oa kgatlhega gore o se mphutse-<sup>28</sup> 'Me Balaka tse o le gone. a isa Balaame koa tlhoreñ ea Peore, moo go okametseñ bogareyanaga. <sup>29</sup> 'Me Balaame a raea Balaka, a re, Nkagela fano lialetare li shupa, o mpaakanyetse lipoana li shupa, le lipheleu li shupa. Balaka a lira yaka Balaame a rile, a ntshetsa poana le pheleu mo aletareñ ñoe le ñoe.

LIPALO 24.

Shontaga ea Boraro morago ga Paseka.

Maitsibooa (2).

'ME eare Balaame a bona gore Morena o kgatlhegile go tshegofatsa Iseraele ga a ka a tlhola a ea yaka pele go batla mereo, 'me a lebanya sefatlhogo sa gagoe le bogareñyanaga. <sup>2</sup> 'Me Balaame a choletsa matlho a gagoe, a bona Baiseraele ba ntse kafa licon tsa bone; 'me a tleloa ke mooa oa Molimo. 3 'Me a tsaea sechoancho sa gagoe, a re, Go bua Balaame moroa Beora, go bua motho eo leitlho ya gagoe le bululogileñ: 4 go bua ene eo o utloañ mafoko a Molimo, eo o bonañ sebōnō sa Mothati-eotlhe, eo o oelañ fatshe, eo matlho a gagoe a bululogileñ:—5 Litente tsa gago li ntle yañ, Yakoko! le litaberenakela tsa gago, Iseraele! 6 Li namile yaka masimo fa melapoñ, yaka litlhare tsa aloë tse li tlhomiloen ke Mo-RENA, yaka mekala fa linokeñ. <sup>7</sup> Metse a tla ela mo linkgoñ tsa gagoe, le peo ea gagoe e tla nna mo metseñ a le mantsi, le kgosi ea gagoe e tla sita Agage ka bogolo, le bogosi ya gagoe bo tla golisioa. 8 Molimo o mo ntshitse mo Egepeto; o na le thata e eketeñ ea nare: o tla ya merafe e e emelelanañ nae, a phatlakanye marapo a eone, a e phololetse ka mecoi. <sup>9</sup> O na a batalala, a robala yaka tau, le yaka tau e e namagali; o tla cosioa ke mañ? A

go tshegofale moñoe le moñoe eo o go tshegofatsañ, go hutsege moñoe le moñoe eo o go 10 'Me bogale ya Bahutsañ. laka ya tukela Balaame, 'me a opanya mabogo a gagoe: 'me Balaka a raea Balaame, a re, Ke go bilitse gore o mphutsetse baba, 'me bona o ba tshegofalitse fela ka lipaka tse tharo tse. 11 Ke gone, tshabela koa gaeno: ke ne ka gopola go go golisetsa mo tlotlegoñ e kgolo; 'me bona, Mo-RENA o go thibile mo tlotlegoñ. <sup>12</sup> 'Me Balaame a raea Balaka, a re, A ga kea ka ka bolelela baroñoi ba gago ba o ba nthometseñ, ka re, Ekare lefa Balaka a ka nnaea selefera le gauta li tletse ka ntlo ea gagoe, ga nkake ka tlola lefoko ya Morena go lira se se molemo kgono se se boshula ka mogopolo oa me ka nosi; <sup>13</sup> se Morena o ka se buañ. shone ke tla se bua? 14'Me yanoñ, ke ea koa go baecho: ntlo, ke tla go gakolola se seshaba se se tla se lirelañ seshaba sa ga eno mo metlheñ 15 'Me a tsaea seea bofelo. choancho sa gagoe, a re, Go bua Balaame moroa Beora, go bua motho eo leitlho ya gagoe le bululogileñ: 16 go bua ene eo o utloañ mafoko a Molimo, eo o itseñ kico ea Mogolimolimo, eo o bonañ sebōnō sa Mothati-eotlhe, eo o oelañ fatshe, eo o matlho a gagoe a bululogileñ: 17 kea 'mona, 'me eseñ yanoñ: kea mo leba, 'me eseñ gaufi: go tla coa naleli

mo go Yakobo, go tla tlhaga lore loa bogosi mo go Iseraele, 'me lo tla itaea mo likgokgocon tsa Moaba, lo otlelele bo-<sup>18</sup> 'Me moroa tlhapeo botlhe. Etoma o tla nna leruo, Seira le ene a nne leruo, ba e ne e le baba ba gagoe; ka Iseraele a sa lira senna. 19 'Me go tla coa mo go Yakobo eo o tla nañ le pusho, 'me o tla nyeletsa ba motse ba ba setseñ. leba Amaleka, a tsaea sechoancho sa gagoe, a re, Amaleka e ne e le o o koa pele mo merafeñ, 'me bokhutlo ya one bo tla fitlha koa tshenyegoñ. <sup>21</sup> 'Me a leba Mokena, a tsaea sechoancho sa gagoe, a re, Bonno ya gago bo thata, le setlhaga sa gago se beiloe mo lefikeñ. <sup>22</sup> Lefagontseyalo Mokena o tla felisioa, go tlo go tsamaee Asere a go ise koa <sup>28</sup> 'Me a tsaea sebochoaroñ. choancho sa gagoe, a re, Iya, go tla tshela mañ fa Morena a lira se? 24 'Me likepe li tla coa koa thokoñ ea Kitima, 'mè li pitlaganye Asere, li pitlaganye Ebera, 'me le ene o tla tleloa ke tshenyego. Balaame a tloga a ema, a ea, a boela koa ga gabo: le ene Balaka a tsamaea.

# TEUTERONOMI 1, 1-19.

Ke one mafoko a Moshe o na a a bua le Baiseraele botlhe ba le moseya ole oa Yoretane, koa bogareñyanaga, mo thoteñ e e lebaganyeñ le Sufa, fa gare ga Parana, le Tofela, le La-

bana, le Haserotha, le Tisahabata. <sup>2</sup> Go tloga mo Horeba go ea koa Katesha-barenea ka tsela ea lencoè ya Seira ke loeto loa malatsi a leshome le moco o le osi. Ka tsela ea lencoè ya Seira. <sup>8</sup> 'Me erile ka ñoaga oa mashome a mane, ka kgoeli ea leshome ye le moco o moñoe fela, ka tsatsi ya ntlha ya kgoeli, Moshe a bua le bana ba ga Iseraele kafa go cotlhe tse Morena o li ba neetseñ ka taolo; 4 Ka a sena go kgemetha Sihone, kgosi ea Baamora, eo o na a agile mo Heshbona, le Oge, kgosi ea Bashana, eo o na a agile mo Ashetarotha, koa Eterei: <sup>5</sup> Moshe a simolola go bolela molao o, moseya ole oa Yoretane, mo lefatshiñ ya Moaba, a re. 6 Morena Molimo oa rona o na a bua le rona koa Horeba, a re, Lo ntse mo lencoeñ ye ka sebaka se se lekanyeñ: 7 menogañ, bolole, lo ee koa mayeñ a Baamora, le koa mafeloñ a a gaufi le one, koa maroteñ, le koa mayeñ, le koa nageñ e e moitiga, le e e ntlheñ ea Boroa, le fa thoko ga leoatle, lefatshe ya Bakanana, le koa Lebanona, go fitlha koa nokeñ e kgolo, noka ea Eufe-8 Bonañ, ke beile lefatshe fa pele ga lona: tsenañ, lo ruoe lefatshe ye Morena o na a le ikanela bo'raeno, eboñ Aberahame, le Isaake, le Yakobo, gore a le ba nee, le peo ea bone morago ga bone. <sup>9</sup> 'Me ka bua le lona motlhañ

goo, ka re, Ga kea nonofa go lo belega ka nosi: 10 Morena Molimo oa lona o lo ntsifalitse. 'me bonañ, gompiyeno kana ka linaleli tsa legolimo <sup>11</sup> A Morena Moka bontsi. limo oa bo'raeno a lo atise ka mathausanta go feta kafa lo ntseñ ka gone, a lo tshegofatse, yaka a lo sholofelitse! 12 Kana ke ka belega letsapa ya lona, le borale ya lona, le kgañ ea lona ka nosi yañ ? 18 Itlhophelen banna ba ba tlhalefilen. batlhaloganyo, ba ba itsegeñ, kafa licon tsa lona, 'me ke tla ba baea litlhogo mo go lona. 14 'Me loa mphetola, loa re, Se o se buileñ se re siametse. 15 Ke gone ke neñ ka tsaea litlhogo tsa lico tsa lona, banna ba ba tlhalefileñ, ba ba itsegeñ, ka ba baea litlhogo mo go lona, balaoli ba mathausanta, le balaoli ba makgolo, le balaoli ba mashome a le matlhano, le balaoli ba mashome, le batlhanka ba kgosiñ, kafa licoñ 16 'Me ka laela tsa lona. baatlholi ba lona motlhañ goo, ka re, Reetsañ litsheko tsa bagaeno, lo atlhoganye monna le oagagabo, le moeñ eo o nañ nae ka tshiamo. <sup>17</sup> Se gobeleleñ batho mo go atlholen; lo utloele babotlana le bagolo goñoe; se boifeñ sefatlhogo sa motho; gonne katlholo ke ea Molimo: 'me tsheko e e lo retelelañ, e lere mo go nna, ke e utloe. gone motlhañ goo ka lo laolela lilo cotlhe tse lo choanetseñ go li lira.

TEUTERONOMI 4, 1-23.
Shontaga ea Bone morago ga
Paseka.

#### Ka Mosho.

'Me yanoñ, Baiseraele, reetsañ litshiamisho le likatlholo tse ke li lo rutañ, gore lo li lire, gore lo tle lo tshele, lo tsene mo lefatshiñ ye Morena, Molimo oa bo'raeno o le lo naeañ, lo le ruoe. <sup>2</sup> Lo se oketse lefoko ye ke le lo laolelañ, le gone lo se le fokotse, gore lo tle lo tshegetse litaolo tsa Morena Molimo oa lona tse ke li lo laolelañ. tlho a lona a bonye se Morena o se lirileñ ka ntlha ea Baale-peora : gonne banna botlhe ba ba latetseñ Baale-peora, Morena Molimo oa gago o ba nyelelitse mo gare ga 4'Me lona ba lo ñaparetseñ Morena Molimo oa lona lo sa tshelile le gompi-<sup>5</sup> Bonañ, ke lo veno lotlhe. rutile litshiamisho le likatlholo, fela yaka Morena Molimo oa me a na a ntaolela. gore lo lire yalo mo lefatshiñ ye lo eañ go le ruoa. gone lo li tshegetse, lo li lire ; gonne se ke botlhale ya lona le tlhaloganyo fa pele ga lichaba tse li tla utloelañ litshiamisho tse cotlhe, tsa re, Kaitsane morafe o mogolo o ke seshaba se se tlhalefileñ sa tlhaloganyo. <sup>7</sup> Gonne ke mogolo o o morafe ofe o nañ le Molimo gaufi le one, yaka Morena Molimo oa rona motlhañ go re 'mitsañ?

<sup>8</sup> Le gone ke morafe ofe o mogolo, o o nañ le litshiamisho le likatlholo tse li siameñ vaka molao otlhe o, o ke o lo baeañ pele gompiyeno? <sup>9</sup> Fela lo ikele-tlhoko, lo tshegetse meoa ea lona ka tlhoafalo, gore ese ere gono loa lebala lilo tse matlho a lona a li bonyeñ, gore ese ere gono tsa tloga mo lipeluñ tsa lona; 'me lo li itsise bana ba lona le bana ba bana ba lona; 10 motlha o lo no loa ema fa pele ga Morena Molimo oa lona koa Horeba, motlhañ go Mo-RENA o nthaeañ, a re O mphuthele seshaba, ke tla se utloisa mafoko a me, gore se ithute go mpoifa ka malatsi otlhe a se tla tshelañ mo lefatshiñ ka one, se tle se a rute bana 11 'Me loa atamela, ba shone. loa ema fa tlase ga lencoè; 'me lencoè ya tuka molelo go fitlha koa gare ga legolimo; go no go le lefifi, le maru, le boncho. 12 'Me Morena a bua le lona mo gare ga molelo : lo no loa utloa lencoé ya mafoko, 'me ga loa ka loa bona sebopego sepe; faese go utloa 18 'Me a lo bolelela lencoé. kgolagano ea gagoe, e o lo e laoletseñ go e liragatsa, eleñ litaolo tse li shome; a li koala mo matlapeñ a le mabeli. † 14 Me Morena a ntaolela ka motlha oo go lo ruta litshiamisho le likatlholo, gore lo li lire mo lefatshiñ ye lo eañ koa go yone go le ruoa. 15 Ke gone lo ikele-tlhoko: gonne ga loa ka loa bona sebopego sepe ka motlha o Morena o buileñ le lona ka one koa Horeba mo gare ga molelo; 16 gore ese ere kgono loa itsenya leshoe, loa itirela seseto ka sebopego sa selo señoe, 17 sechoancho sa monna kgono mosali, sechoancho kgomo e ñoe e e mo lefatshiñ, sechoancho sa nonyane e ñoe e e fofañ mo loapiñ, 18 sechoancho sa señoe se se gagabañ fa fatshe, sechoancho sa tlhapi e noe e e mo metsen fa tlase ga lefatshe: 19 ese ere kgono loa choleletsa matlho a lona koa legolimoñ, 'me ere o bona letsatsi, le ñoeli, le linaleli, eleñ leshomo yotlhe ya legolimo, o kgonege, o li obamele, tse Morena Molimo oa gago o li abeetseñ lichaba cotlhe tse li fa tlase ga legolimo votlhe. 20 Le mororo Morena o lo chotse a lo ogola mo tshipiñ e e gotetseñ, mo Egepeto, gore lo nne seshaba sa boshoa mo go ene, yaka lo ntse gompiyeno. 21 Le gone Morena o na a nkgalefela ka ntiha ea lona, a ikana gore ga nka ke tshela Yoretane, ke se tsene mo lefatshiñ ye lentle yeo, ye Morena Molimo oa gago o le lo nacañ gore le nne boshoa: <sup>22</sup> nna ke tla shoela mo lefatshiñ yeno: ga nkake ka tshela Yoretane: 'me lona lo tla tshela, lo ruoe lefatshe yeo ye le molemo.

TEUTERONOMI 4, 23-41.

Shontaga ea Bone morago ga Paseka.

## Maitsibooa.

IKELEÑ-TLHOKO, gore ese ere gono loa lebala kgolagano ea Morena Molimo oa lona, e o e lirileñ le lona, loa itirela seseto ka sebopego sa señoe se Morena Molimo oa lona o se ilitseñ. <sup>24</sup> Gonne Morena Molimo oa lona ke molelo o o fisañ, ke Molimo o o lehufa.

<sup>25</sup> Etlare lo tsala bana, le bana ba bana, lo bo lo ntse lo le sebaka mo lefatshiñ, fa lo itsenya leshoe, lo itirela seseto ka sebopego sa selo señoe, lo lira se se boshula fa pele ga Morena Molimo oa lona, go mo gakatsa: 26 ke bitsa legolimo le lefatshe go lo shupela gompiyeno, gore lo tla akofa lo nyelelela rure mo lefatshiñ ye lo tshelelañ Yoretane go le ruoa; ga lo nka lo lelefatsa malatsi a lona mo go yone, 'me lo tla nyelelelioa rure. 27 'Me Morena o tla lo falaletsa mo gare ga lichaba, lo tlogeloe lo le banye mo gare ga merafe, e Morena o tla lo isañ koa go eone. <sup>28</sup>'Me lo tla lirela melimo gone, litiro tsa mabogo a batho, ea logon le ea lencoè, e e sa boneñ, e e sa utloeñ, e e sa yeñ, e e sa nkgeñ. 29 'Me ere fa lo batla Morena Molimo oa lona, lo le gone, lo tla 'mona fa lo 'matla ka pelo eotlhe le 30 Ere fa lo ka mooa otlhe. le mo pitlaganyoñ, lo tlecoe ke lilo tse cotlhe, mo metlheñ ea bofelo lo tla boela mo Moreneñ Molimo oa lona, lo reetse lencoé ya gagoe: 31 gonne Morena Molimo oa lona ke Molimo o o utloelañbotlhoko; ga a nka a lo bakela, ga a nka a lo senya, ga a nka a lebala kgolagano ea bo'raeno e o e ba ikanetseñ.  $\ddagger$  32 Botsañ kaga metlha e e fetileñ, e e ne e le pele ga lona, go simolola ka letsatsi ye Molimo o tlholileñ motho mo lefatshiñ ka yone, go tloga mo sekhutloñ señoe sa legolimo go isa koa go se señoe, gore a go kile ga liragala seo se segolo yaka se, kgotsa a seo se se ntseñ yalo se kile sa utloagala? 33 A seshaba señoe se kile sa utloa lencoé ya Molimo o bua o le mo gare ga molelo, yaka lo le utloile, lo bile lo tshelile? 34 Kgotsa a Molimo o kile oa itsaea go intshetsa morafe mo gare ga morafe o sele ka liteko, le ka likao, le ka likgakgamaco, le ka lecogo ye le thata, le ka lecogo ye le otlologileñ, le ka lichosho tse likgolo, kafa go cotlhe tse Morena Molimo o li lo liretseñ mo Egepeto fa pele ga matlho a lona. 35 Tseo lo li bontshicoe gore lo itse fa Morena e le Molimo; ga go na ope faese ene. a lo utloisa lencoé ya gagoe le coa koa legolimoñ, gore a lo rute : le mo lefatshiñ a lo bontsha molelo oa gagoe o mogolo; loa utloa mafoko a gagoe a coa mo gare ga mo-

<sup>37</sup> 'Me ka gonne a ratile bo'raeno, a itlhophela peo ea bone morago ga bone, a lo ntsha mo Egepeto fa pele ga gagoe, ka thata ea gagoe e kgolo; 38 gore a leleke merafe fa pele ga lona e megolo le e e natlafetseñ go lo feta, a lo tsenye mo lefatshin ya eone, a tle a le lo nee gore le nne boshoa, yaka go ntse gompi-<sup>89</sup> Ke gone lo itseñ veno. gompiyeno, lo go tlhatlhanya ka lipelo tsa lona, gore Mo-RENA ke Molimo koa golimo legolimoñ, le fa tlase lefatshin: ga go na ope o sele. 40 'Me lo tshegetse litshiamisho tsa gagoe, le litaolo tsa gagoe, tse ke li lo laolelañ gompiyeño, gore lo tlhogonolofale le bana ba lona morago ga lona, le gore lo lelefaletse rure malatsi a lona mo lefatshiñ ye Morena Molimo oa lona o le lo naeañ.

## TEUTERONOMI 5.

Shontaga ea Bone morago ga Paseka.

# Maitsibooa (2).

'Me Moshe a bitsa Baiseraele bothhe, a ba raea, a re, Utloañ, lona Baiseraele litshiamisho le likathholo tse ke li buañ mo litsebeñ tsa lona gompiyeno, gore lo li rute, lo tlhokomele go li lira. <sup>2</sup> Morena Molimo o na a lira kgolagano le rona koa Horeba. <sup>3</sup> Morena ga a ka a lira kgolagano e le bo'raecho, faese le rona, eleñ rona, ba

re leñ fano rothe re tshelile gompiyeno. <sup>4</sup> Morena o na a bua le lona, lo lebanye lifatlhogo mo lencoeñ mo gare ga molelo, <sup>5</sup> (ke ne ke eme fa gare ga Morena le lona motlhañ goo, gore ke lo bolelele lefoko ya Morena: gonne lo ne lo boifa ka ntlha ea molelo, ga loa ka loa tlhatloga lencoè;) a re,

<sup>6</sup> Ke nna Morena Molimo oa gago, eo o lo ntshitseñ mo lefatshiñ ya Egepeto, mo tluñ

ea bokgoba.

<sup>7</sup> O se ne le melimo e sele mo matlhoñ a me.

<sup>8</sup> O se itirele seseto sepe, sechoancho sa sebopego se se koa golimo legolimoñ, kgotsa sa se se fa tlase lefatshiñ, kgotsa sa se se mo metseñ fa tlase ga lefatshe: <sup>9</sup> o se li ikobele, le gone o se li lirele: gonne nna Morena Molimo oa gago ke Molimo o o lehufa, o o lekolañ tshiamololo ea bo'rabo mo baneñ, le mo losikeñ loa boraro le loa bone loa ba ba nthatañ, ba tshegetsa litaolo tsa me, kea ba shupetsa choaro.

11 O se tseele leina ya Morena Molimo oa gago lefela: gonne Morena ga a nka a mo kaea a sena molato eo o tseelañ leina ya gagoe lefela.

<sup>12</sup> Tlhokomela letsatsi ya Sabata go le itshephisa, yaka Morena Molimo oa gago a go laoletse. <sup>13</sup> Ka malatsi a le marataro o lire, 'me o shoetse tiro ea gago eotlhe: <sup>14</sup> 'me tsatsi ya boshupa ke sabata

sa Morena Molimo oa gago: o se lire tiro epe ka yone, cena, lefaele moroao, lefaele moroalio, lefaele motlhanka oa gago, lelaele lelata ya gago, lefaele pholo ea gago, lefaele esele ea gago, lefaele ñoe ea likgomo tsa gago, kgotsa moeñ eo o mo likgoron tsa gago; gore motlhanka oa gago le lelata ya gago ba itapolose yaka oena. <sup>15</sup> 'Me o gakologeloe gore o no o le motlhanka mo lefatshiñ ya Egepeto, 'me Morena Molimo oa gago o na a go ntsha ka seatla se se thata, le ka lecogo ye le otlologileñ : ke gone Morena Molimo oa gago o go laoletseñ go tshegetsa letsatsi ya sabata.

16 Tlotla 'rago le' mago, yaka Morena Molimo oa gago a go laoletse: gore malatsi a gago a nne mantsi, le gore o tlhogonolofale, mo lefatshiñ ye Morena Molimo oa gago o le

go naeañ.

<sup>17</sup> O se ka oa bolaea.

<sup>18</sup> Le gone, o se ka oa batela.

19 Le gone, o se ka oa ucoa.

<sup>20</sup> Le gone, o se shupele moñoe ka oena ka maaka.

<sup>21</sup> Le gone, o se eletse mogatsa moñoe ka oena; le gone o se eletse ntlo ea moñoe ka oena, le tshimo ea gagoe, lefaele motlhanka oa gagoe, lefaele lelata ya gagoe, le kgomo ea gagoe, lefaele esele ea gagoe, kgotsa sepe se e leñ sa moñoe ka oena.

<sup>‡22</sup> Mafoko a Morena o na a a bua le phuthego ea lona

eotlhe mo lencoeñ mo gare ga molelo, le leru, le boncho ya . lefifi, ka lencoé ye legolo: 'me gaakaa a oketsa. 'Me a a koala mo matlapeñ a le mabeli. a a nneela. 23 'Me erile ka lo utloa lencoé le coa mo gare ga lefifi, ka lencoè le ntse le tuka molelo, loa nkatamela, eleñ litlhogo cotlhe tsa lico tsa lona, le bagolo ba lona; <sup>24</sup> loa re, Bona, Morena Molimo oa rona o re bontshitse kgalalelo ea gagoe le bogolo ya gagoe, le gone re utloile lencoé ya gagoe le coa mo gare ga molelo: re bonye gompiyeno fa Molimo o bua le motho, 'me <sup>25</sup> 'Me yanoñ re ka a tshele. shoelañ i gonne molelo o mogolo o o tla re nyeletsa: fa re boela re utloa lencoé ya Morena Molimo oa rona, re tla tloga re shoa. <sup>26</sup> Gonne ke mañ mo nameñ eotlhe eo o kileñ a utloa lencoé ya Molimo o o tshelileñ le bua mo gare ga molelo, yaka rona, <sup>27</sup> Atamela, 'me a tshela? oena, o utloe cotlhe tse Morena Molimo o tla li buañ. 'me o re bolelele cotlhe tse Morena Molimo oa rona o tla li buañ le oena; 'me re tla li <sup>28</sup> 'Me Moutloa, re li lire. RENA a utloa lencoé ya mafoko a lona, ka lo bua le nna; 'me Morena a nthaea, a re, Ke utloile lencoé ya mafoko a seshaba se, a se a buileñ le oena: se buile sentle cotlhe tse se li buileñ. 29 Nkete go kabo go na le pelo e e ntseñ yalo mo go shone, gore se kabo

se mpoifa, se nna se tshegetsa litaolo tsa me cotlhe, gore se kabo se nna se tlhogonofala, shone le bana ba shone, 80 Eä, o se ree, o re, Boelañ mo litenten tsa lona. 31 'Me kaga gago, ema fa, fa go nna, ke tla go bolelela litaolo cotlhe, le litshiamisho, le likatlholo tse o tla li ba rutañ, gore ba li lire mo lefatshiñ ye ke le ba neelañ leruo. 32 Ke gone tlhokomelañ gore lo lire yaka Mo-RENA Molimo oa lona a lo laoletse: se fapogeleñ koa lecogoñ ye letona, lefaele koa go ye le namagali. <sup>88</sup> Tsamaean ka tsela eotlhe e Morena Molimo oa lona o e lo laoletseñ. gore lo tshele, le gore lo tlhogonolofale, lo lelefatse malatsi a lona mo lefatshiñ ye lo tla le ruoañ.

# TEUTERONOMI 6.

Shontaga ea Botlhano morago ga Paseka.

#### Ka Mosho.

'ME e ke eone taolo, le litshiamisho, le likatlholo, tse Morena Molimo oa lona o laotseñ go lo ruta, gore lo li lire mo lefatshiñ ye lo eañ go le ruoa: <sup>2</sup> gore o boife Morena Molimo oa gago, o tshegetse litshiamisho tsa gagoe cotlhe le litaolo tsa gagoe, tse ke li go laolelañ, oena, le moroao, le moroa moroao, ka malatsi a botshelo ya gago otlhe; le gore malatsi a gago a lelefalioe. <sup>3</sup> Ke gone, utloa, Iseraele, o

tlhokomele, o li lire; gore o tlhogonolofale, le gore o ntsifale segolo, yaka Morena Molimo oa bo'rago a go sholofelitse, mo lefatshiñ.

<sup>4</sup> Ke gone, utloa, Iseraele: Morena, Molimo oa rona ke Morena a le esi: 5 rata Mo-RENA Molimo oa gago ka pelo ea gago eotlhe, le ka mooa oa gago otlhe, le ka nonofo ea gago eotlhe. 6 'Me a mafoko a, a ke a go laolelañ gompiyeno, a nne mo peluñ ea gago: 7 o tlhoafalele o a rute bana ba gago, o a kakanye fa o ntse mo tluñ ea gago, le fa o tsamaea mo tseleñ, le fa o robala, le fa o coga. bofele mo mabogoñ a gago, 'me li nne lichupo fa gare ga matlho a gago. <sup>9</sup> O li koale mo maotoaneñ a ntlo ea gago, le mo meyakoñ ea gago.

10 'Me etlare Morena Molimo oa gago a go tsenya mo lefatshiñ ye o le ikanetseñ bo'rago, Aberahame, le Isaake, le Yakobo, gore a le go nee; metse e megolo e mentle, e o se kañ oa e aga, 11 le matlo a a tletseñ lilo tse lintle a o se kañ oa a tlatsa, le liliba tse li epiloeñ tse o se kañ oa li epa, mefina le metlhoare e o se kañ oa e tlhoma, 'me o ye o kgore ; <sup>12</sup> elire gone o itiseñ, gore ese ere gono oa lebala Morena eo o go ntshitseñ mo tluñ ea 18 Boifa Morena bokgoba. Molimo oa gago, o mo lirele, o ikane ka leina ya gagoe. <sup>14</sup> Lo se sale melimo e sele morago, ea melimo ea lichaba tse li lo likanyelitseñ; <sup>15</sup> gonne Morena Molimo oa lona eo o mo gare ga lona ke Molimo o o lehufa; ese ere gono bogale ya Morena Molimo oa lona ya lo tukela, a lo nyeletsa mo sefatlhogoñ sa lefatshe.

<sup>‡ 16</sup> Lo se ka loa leka Morena Molimo oa lona yaka lo kile loa mo leka koa Masa. 17 Tshegetsañ ka tlhoafalo litaolo tsa Morena Molimo oa lona, le lichupo tsa gagoe, le litshiamisho tsa gagoe tse o li lo <sup>18</sup> O lire se se sialaoletseñ. meñ se se molemo fa pele ga Morena: gore o tlhogonolofale, le gore o tsene o ruoe lefatshe ye le molemo ye Mo-RENA o le ikanetseñ bo'rago, <sup>19</sup> go kgorometsa baba ba gago botlhe fa pele ga gago, yaka Morena a buile.

<sup>20</sup> Etle ere motlhañ go moroao o go botsañ, a re, Kana go kaeañ lichupo, le litshiamisho, le likatlholo, tse Mo-RENA Molimo oa rona o li lo laoletsen? 21 elire gone o raeañ moroao, o re, Re ne re le makgoba a ga Faroe koa Egepeto; 'me Morena a re ntsha mo Egepeto ka lecogo ye le natlafetseñ: 22 le gone Morena a shupa likao le likgakgamaco tse likgolo le tse li botlhoko kaga Egepeto le kaga Faroe le kaga ntlo ea gagoe eotlhe, fa pele ga matlho a rona: 28 'me a re ntsha gone, gore a re tsenye, a re nee lefatshe ye o na a le ikanetse bo'raecho. <sup>24</sup> 'Me Morena a re laola go lira litshiamisho tse cotlhe, go boifa Morena Molimo oa rona, gore re tle re nne re tlhogonolofale, gore a nne a re tshelise, yaka gompiyeno. <sup>25</sup> 'Me
fa re tshegetsa re lira taolo e
eotlhe fa pele ga Morena
Molimo oa rona, yaka a re
laoletse, go tla nna tshiamo
mo go rona.

#### TEUTERONOMI 9.

Shontaga ea Botlhano morago ga Paseka.

### Maitsibooa.

Utloa, Iseraele: o tla tshela Yoretane gompiyeno gore o ee o ruoe merafe e e thata e e natlafetseñ go go fetisa, le metse e megolo e e agelecoeñ koa legolimoñ, <sup>2</sup> seshaba se segolo sa boemo yo bolele, bomoroa Anake, ba o baitseñ, le ba o ba utloetseñ, ga toe, Ke mañ eo o ka emañ fa pele ga bomoroa Anake? 3 Ke gone o itse gompiyeno, gore Morena Molimo oa gago ke eo o tshelañ koa pele ga gago vaka molelo o o fisañ; o tla ba nyeletsa, a ba kokobetse fa pele ga gago: yalo o tla ba leleka, o ba felise ka bonako, yaka Morena a buile le oena. <sup>4</sup> Ere Morena Molimo oa gago a sena go ba kgorometsa fa pele ga gago, se ithee mo peluñ, go re, Morena o nterelitse mo lefatshiñ ye gore ke le ruoe ka ntlha ea tshiamo ea me: 5 ntekane Morena Molimo oa gago o leleka merafe e fa pele ga gago ka ntlha

ea boleo ya eone, le gore a tle a tlhomamise lefoko ye More-NA o le ikanetseñ bo'rago, Aberahame, le Isaake, le Yako-<sup>6</sup> Ke gone, o itse gore bo. Morena Molimo oa gago ga a go nee lefatshe ye le molemo ye gore o le ruoe ka ntlha ea tshiamo ea gago; gonne o seshaba se se thamo e e thata. <sup>7</sup> Gakologeloa, o se lebale kafa o gakalitseñ Morena Molimo oa gago mo bogareñyanaga ka gone : lo rukutlhetse More-NA go simolola ka letsatsi ye lo luleñ mo lefatshiñ ya Egepeto ka yone, go tsamaea lo fitlha mo feloñ fa. 8 Le gone mo Horeba lo kile loa gakatsa Morena, 'me Morena oa lo galefela, a ba a batla go lo nyeletsa. <sup>9</sup> Erile ke tlhatlogetse mo ncoeñ go amogela matlapa, eleñ matlapa a kgolagano e Morena o e lirileñ le lona, ka tlhola mo ncoeñ ka malatsi a le mashome mane le masigo a le mashome mane; ke ne ke sa ye bogobe lefaele go noa metse. 10 'Me Morena a nneela matlapa a le mabeli a koaliloe ka monoana oa Molimo: 'me go koaliloe mo go one kafa mafokuñ otlhe a Morena o na a a bua le lona mo ncoeñ a le mo gare ga molelo ka letsatsi ya phuthego. <sup>11</sup> 'Me erile malatsi a le mashome mane le masigo a le mashome mane a sena go fela, Morena a nnaea matlapa a mabeli, eleñ matlapa a kgolagano. 12 'Me Morena a nthaea, a re, Tloga, o akofe, o

fologe, o coe fa; gonne seshaba sa gago se o se ntshitseñ koa Egepeto se itsentse leshoe; se fapogile ka bonako mo tseleñ e ke e se laoletseñ; se itiretse sechoancho se se thecoeñ. † 13 'Me Morena a ba a bua le nna, a re, Ke lepile seshaba se, 'me, bona, ke seshaba se se thamo e e thata: 14 ntesa, gore ke se nyeletse, ke phimole leina ya shone kafa tlase ga legolimo: 'me ke tla lira ka oena morafe o o thata le o mogolo go se fetisa. 15 Ke gone ke neñ ka menoga, ka fologa mo ncoeñ, 'me lencoè le ne le tuka molelo: 'me ke chotse matlapa a mabeli ka mabogo a me. 16 'Me ka leba, 'me bonañ, lo no loa leofela Morena Molimo oa lona, loa itirela namane e e thecoeñ: lo no loa fapoga ka bonako mo tseleñ e Morena 17 'Me ka o e lo laoletseñ. choara matlapa a mabeli, ka a latlha mo mabogoñ a me oo beli, ka a thuba fa pele ga matlho a lona. 18 'Me ka oela fa pele ga Morena, yaka pele, ka malatsi a le mashome mane le masigo a le mashome mane : ga kea ka ka ya bogobe lefaele go noa metse; ka ntlha ea sebe sa lona shotlhe se lo no loa leofa ka shone, ka go lira se se boshula fa pele ga More-NA, go mo gakatsa. 19 Gonne ke ne ke boifa bogale le bocarara, yo Molimo o lo galefetseñ ka yone go lo nyeletsa. Morena o na a ntheetsa le ka motha oo. 20 Le gone More-

NA o na a galefela Aarone thata, a batla go mo nyeletsa: ka ba ka rapelela Aarone ka motlha oo. 21 'Me ka choara sebe sa lona, namane e lo no loa e lira, ka e chuba ka molelo, ka e thuga, ka e figitlhanya, ea tsamaea ea notega yaka lorole: ka ba ka latlhela lorole loa eone mo molacoaneñ o o fologañ mo ncoeñ. 22 Le gone lo no loa gakatsa Morena koa Tabera, le koa Masa, le koa Kiberotha-hatafa. 23 Le gone erile Morena a lo roma. lo le mo Katesha-Barenea, a re, Tlhatlogañ, lo ruoe lefatshe ye ke le lo neileñ ; elirañ gone lo rukutlhelañ taolo ea Morena Molimo oa lona, ga loa ka loa mo lumela, ga loa ka loa reetsa lencoé ya gagoe. <sup>24</sup> Esale letsatsi ye ke lo itsilen ka vone lo ntse lo rukutlhetse Morena. 25'Me ka na ka oela fa pele ga Morena ka malatsi a mashome a mane le ka masigo a mashome a mane a ke ne ka oela ka one; ka gonne Morena a na a rile o tla lo nyeletsa. <sup>26</sup> 'Me ka rapela Morena, ka re, Morena Molimo, o se ka oa nyeletsa seshaba sa gago, boshoa ya gago, yo o bo rekolotseñ ka bogolo ya gago, yo o bo ntshitseñ mo Egepeto ka lecogo ve le thata. 27 Gopola Aberahame le Isaake le Yakobo, batlhanka ba gago; o se ka oa leba bobelokgopo ya seshaba se, lefaele boleo ya shone, lefaele sebe sa shone, 28 gore ese ere gono ba lefatshe ye o se

ntshitseñ mo go yone ba re, Ka gonne Morena a paleloa go se fitlhisa mo lefatshiñ ye o na a le se sholofetsa, le ka gonne a se tlhoile, o se ntshelitse gore a se bolaele mo bogareñyanaga. <sup>29</sup> Lefagontseyalo ke seshaba sa gago le boshoa ya gago, yo o bo ntshitseñ ka thata ea gago e kgolo le ka lecogo ya gago ye le otlologileñ.

#### TEUTERONOMI 10.

Shontaga ea Botlhano morago ga Paseka.

# Maitsibooa (2).

Erile ka nako eeo Morena a nthaea, a re, Ipetlele matlapa a le mabeli yaka a pele, 'me o tlhatlogele koano go nna mo lencoeñ, le gone o itirele areke ea logoñ. ke tla koala mo matlapeñ mafoko a a na a le mo matlapeñ a pele a o a thubileñ, 'me o a tsenve mo arekeñ. <sup>8</sup> Ke gone ke lirileñ areke ea logoñ loa mookana, ka betla matlapa a le mabeli yaka a pele, ka tlhatlogela lencoè, ke chotse matlapa a mabeli ka lecogo <sup>4</sup> 'Me o na a koala ya me. mo matlapeñ, kafa lokoaloñ loa pele, litaolo tse li shome, tse Morena o na a li lo bolelela mo ncoeñ a le mo gare ga molelo ka letsatsi ya phuthego: 'me Morena a li nnaea. <sup>5</sup> 'Me ka menoga, ka fologa mo ncoeñ, ka tsenya matlapa mo arekeñ e ke ne ka e lira;

'me a gone, yaka Morena a na a ntaolela.

[6 'Me bana ba ga Iseraele ba ne ba tloga mo Beerotha Beneyaakane ba ea koa Mosera: 'me Aarone a shoela gone, a ba a fitlhoa gone; 'me Eleasare moroace a lira tirelo ea moperiseta mo bonnoñ ya gagoe. <sup>7</sup> Ba tloga gone ba ea koa Gutegota; ba tloga mo Gutegota ba ea koa Yotebatha, ye eleñ lefatshe ya melapo. 8'Me ka nako eeo · Morena a beela loco loo Lefi thoko gore lo belege areke ea kgolagano ea Morena, lo eme fa pele ga Morena lo mo lirele, lo tshegofatse ka leina ya gagoe, go fitlhela gompiyeno. <sup>9</sup> Ke gone ka moo Lefi o senañ kabelo lefaele boshoa le bagagabo, yaka Morena Molimo oa gago o 'moleletse.]

10 'Me ka tlhola mo ncoeñ ka malatsi a le mashome mane le masigo a le mashome mane yaka ka lobaka loa pele; 'me Morena a ntheetsa le ka nako eeo; Morena ga a ka a rata go lo nyeletsa. 11 'Me Morena a nthaea, a re, Tloga o etelele seshaba pele gore se tsene mo lefatshiñ ye ke ne ka ikanela bo'ra shone gore ke tla le se naea, se le ruoe.

† 12 'Me yanoñ, Iseraele, Mo-RENA Molimo oa gago o batlañ mo go oena, faese gore o boife Morena Molimo oa gago, o

tsamaee mo litseleñ tsa gagoe cotlhe, o mo rate, o lirele Mo-RENA Molimo oa gago ka pelo ea gago eotlhe, le ka mooa oa gago otlhe, 13 o tshegetse litaolo tsa Morena, le litshiamisho tsa gagoe, tse ke li go laolelañ gompiyeno, gore o tlhogonolofale. 14 Bona, legolimo le legolimo ya magolimo. le lefatshe le cotlhe tse li mo go yone, ke tsa Morena Molimo oa gago. 15 'Me Morena o na a fela a natefeloa ke bo-'rago go ba rata, 'me a itlhophela peo ea bone e e tla ba fularañ, eleñ lona mo lichabeñ cotlhe, yaka go ntse ka nako eno. 16 Ke gone lo bolotseñ melomo ea lipelo tsa lona, 'me lo se tlhole lo le ba ba thamo 17 Gonne Morena e e thata. Molimo oa lona, ke Molimo oa melimo, le Morena oa marena; ke Molimo o mogolo, o o thata, le o o boitshegañ, o o sa gobeleleñ batho, lefaele go amogela mpho. 18 O siamisa lesiela le motlholagali, o rata moeñ, ka go mfa liyo le go mo apesa. <sup>19</sup> Ke gone le lona lo rate moeñ ; gonne lo no lo le baeñ mo lefatshiñ ya Egepeto. 20 Boifa Morena Molimo oa gago; o mo lirele; o mo ñaparele, o ikane ka leina ya gagoe. 21 Ke ene pako ea gago, ke ene Molimo oa gago, o o go liretseñ lilo tse likgolo tse li tshabegañ tse, tse matlho a lona a li bonyeñ. <sup>22</sup> Bo'rago ba ne ba fologela koa Egepeto ba na le batho ba le mashome a shupa; 'me yanoñ Morena Molimo

<sup>(</sup>Liferese 12-22, le gone li baloa ka Tsatsi ya Bogoera ya ga Kreste. *Maitsibooa*.)

oa gago o go lirile bontsintsi yo bo kana ka linaleli tsa legolimo.

> TEUTERONOMI 16, 1-18. Tsatsi ya Pentekosta. Ka Mosho.

Tlhokomelañ kgoeli ea Abiba, o lirele Morena Molimo oa gago paseka: gonne Morena Molimo o na a go ntsha mo Egepeto ka kgoeli ea Abiba <sup>2</sup> Tlhabela Morena bosigo. Molimo oa gago paseka, mo secomaneñ le mo letlhapeñ ya gago, mo feloñ fa Morena o tla go itlhophelañ, gore leina ya gagoe le nne gone. <sup>3</sup> O se ka oa e ya le bogobe yo bo tlhabegiloeñ: o e ye le bogobe yo bo sa tlhabegoañ ka malatsi a shupa, eleñ bogobe ya pitlaganyo; gonne o no oa coa mo lefatshiñ ya Egepeto ka potlako : gore o gakologeloe letsatsi ye o luleñ ka yone mo lefatshiñ ya Egepeto ka malatsi otlhe a botshelo ya gago. 4 A go se ka ga bonoa mo gaeno letlhabego lepe mo meleloaneñ ea lona ka malatsi a shupa; le gone a go se ka ga lala ga salela ka mosho nama epe ea e o e tlhabelañ maitsibooa ka letsatsi ya ntlha. <sup>5</sup> Se tlhabele paseka mo teñ ga kgoro epe ea gago e Morena Molimo oa gago o e go naeañ: 6 faese mo feloñ fa Morena Molimo oa gago o tla go itlhophelañ gore leina ya gagoe le nne gone, foo o tlhabele paseka maitsibooa, fa letsatsi le kolomela, ka nako e o luleñ mo Egepeto ka eone. <sup>7</sup> E apee, o e yele mo feloñ fa Morena Molimo oa gago o tla go itlhophelañ: ere ka mosho o booe, o ee tenteñ tsa gago. <sup>8</sup> O ye bogobe yo bo sa tlhabegoañ ka malatsi a le marataro: 'me ka tsatsi ya boshupa a go nne phuthegelo ea go ithiba mo Moreneñ Molimo oa gago; se lire tiro epe ka yone.

<sup>9</sup> Ipalele libeke li shupa: o simolole go bala libeke li shupa ka motlha o o simololañ go tsenya sikele mo mabeleñ ka 10 Lirela Morena Molimo oa gago moliro oa libeke ka lekgetho ya kabelo ea bobelochoeo ea lecogo ya gago, e o tla e ntshañ, kafa Morena Molimo oa gago o go tshegofalitseñ ka gone ; 11 o itumele fa pele ga Morena Molimo oa gago, oena, le moroao, le moroalio, le motlhanka oa gago, le lelata ya gago, le Molefi eo o mo likgoroñ tsa gago, le moeñ, le lesiela, le motlholagali, ba ba mo ga eno, mo feloñ fa Morena Molimo oa gago o tla go itlhophelañ gore leina ya gagoe le nne gone. 12 'Me o gakologeloe gore o no o le lekgoba mo Egepeto: o tshegetse litshiamisho tse, o li lire.

<sup>18</sup> Tshegetsa moliro oa Maobo ka malatsi a shupa, ka o sena go rora tsa sebuana sa gago le tsa segatelo sa gago sa beine: <sup>14</sup> o itumele mo moliroñ oa gago, oena, le moroao, le moroalio, le motlhanka oa gago, le lelata ya gago, le Molefi, le moeñ, le lesiela, le motlholagali, ba ba mo kgoroñ tsa gago. 15 O lirele MORENA Molimo oa gago moliro mo feloñ fa Morena o tla go itlhophelañ: ka gonne More-NA Molimo oa gago o tla go tshegofatsa mo loaton loa gago lotlhe, le mo tiroñ eotlhe ea mabogo a gago, 'me o tla itumelela rure. <sup>16</sup> Gararo ka noaga monoe le monoe a banna ba gago botlhe ba bonale fa pele ga Morena Molimo oa gago mo feloñ fa o tla go itlhophelañ; ka moliro oa bogobe yo bo sa tlhabegoañ, le ka moliro oa libeke, le ka moliro oa maobo: ba se ka ba bonala fa pele ga Morena ba sa tla le sepe: 17 a moñoe le moñoe a ntshe kafa o nonofileñ ka gone, kafa letshegon ya Morena Molimo oa gago ye o le go neileñ.

TEUTERONOMI 18, 15.
Tsatsi ya ga Bartholomeo M.
Moaposetole.

# Maitsibooa.

Morena Molimo oa gago o tla go emisetsa moperofeta mo gare ga gago, oa bana ba ga 'rago, eo o ntseñ yaka nna: ene lo tla mo reetsa; <sup>16</sup> kafa go cotlhe tse o kileñ oa li eletsa mo Moreneñ Molimo oa gago koa Horeba ka tsatsi ya phuthego, oa re, A ke se ka ka ba ka tlhola ke utloa lencoé ya Morena Molimo oa me, le

gone a ke se ka ka ba ka tlhola ke bona molelo o mogolo o, 17 'Me Mogore ke se shoe. RENA a nthaea, a re, Ba buile <sup>18</sup> Ke tla ba emisetsa sentle. moperofeta mo gare ga bana ba ga rabo eo o ntseñ yaka oena; le gone ke tla tsenya mafoko a me mo molomoñ oa gagoe, 'me o tla ba bolelela cotlhe tse ke tla li mo laole-19 'Me etlare fa moñoe a lañ. gana go reetsa mafoko a me a o tla a buañ ka leina ya me ke tla go batla mo go ene. <sup>20</sup> 'Me moperofeta eo o tla buañ lefoko ka leina ya me ka go italetsa ye ke se kañ ka mo laolela go le bua, kgono eo o tla buañ ka leina ya melimo e sele, moperofeta eco, o tla shoa. 21 'Me fa o re mo peluñ ea gago, o re, Re tla itse kañ lefoko ye Morena o se kañ a le bua ? 22 Etlare moperofeta a bua ka leina ya Morena, fa seo se se sa rurefale se sa liragale, se tla nna se Morena o se kañ a se bua : moperofeta o se buile ka go italetsa, o se 'moife.

## TEUTERONOMI 28.

'ME etlare, fa o reetsa lencoé ya Morena Molimo oa gago ka tlhoafalo, o tlhokomela go lira litaolo tsa gagoe cotlhe tse ke li go laolelañ gompiyeno, Morena Molimo oa gago o go golise go fetisa merafe eotlhe ea lefatshe: 2 'me o tla tleloa o rakoe ke matshego otlhe a, fa o reetsa lencoé ya Morena

Molimo oa gago. 3 O tla tshegofala mo motseñ, o tshegofale mo tshimoñ. 4 Go tla tshegolala louño loa 'mele oa gago, le louño loa mmu oa gago, le louño loa likgomo tsa gago eleñ loato loa likgomo tsa gago tse li namagali, le likoanyana tsa secomana sa gago. tla tshegofala tlatla ea gago, le mogopo oa gago oa bolubelo. <sup>6</sup> O tla tshegofala fa o tsena, o tshegofale fa o coela koantle. <sup>7</sup> Morena o tla lira gore baba ba gago ba ba go cogelañ ba kgemetheloe fa pele ga gago: ba tla go bololela ba tla ka tsela e le ñoe-fela, ba tshabe fa pele ga gago ka litsela li shupa. 8 Morena o tla go laolela letshego mo lifaleñ tsa gago, le mo go cotlhe tse o li baean lecogo ya gago; a go tshegofatse mo lefatshiñ ye Morena Molimo oa gago o le go naeañ. 9 Morena o tla go tlhomamisa gore o mo nnele seshaba se se itshephilen, yaka a go ikanetse; fa o tshegetsa litaolo tsa Morena Molimo oa gago, o tsamaea ka litsela tsa 10 'Me lichaba cotlhe gagoe. tsa lefatshe li tla bona gore o bilicoe ka leina ya Morena; li go tshabe. 11 'Me MORENA o tla lira gore lilo tse li molemo li go atele kaga louño loa 'mele oa gago, le kaga louño loa likgomo tsa gago, le kaga louño loa mmu oa gago, mo lefatshiñ ye Morena o le ikanetseñ bo'rago gore o tla le go naea. 12 Morena o tla go bulela lohumo loa gagoe lo lo molemo,

eleñ legolimo, a nesetse lefatshe ya gago pula ka nako ea eone, a tshegofatse tiro eotlhe ea lecogo ya gago: 'me o tla alimioa merafe mentsi, o se alime mo go ope. 18 'Me Mo-RENA o tla go lira tlhogo, eseñ mogatla ; o tla nna koa golimo fela, o se nne koa tlase; fa o reetsa litaolo tsa Morena Molimo oa gago, tse ke li go laolelañ gompiyeno, gore o li tlhokomele, o li lire; 14 o sa fapoge lepe ya mafoko a ke a go laolelañ gompiyeno, go ea koa lecogoñ ye letona lefaele koa go ye le namagali, go latela melimo e sele le go e lirela.

<sup>15</sup> 'Me etlare, fa o sa reetse lencoé ya Morena Molimo oa. gago, o sa tlhokomele go lira litaolo tsa gagoe cotlhe le litshiamisho tsa gagoe tse ke li go laolelañ gompiyeno; o tleloe o rakoe ke liphuco tse <sup>16</sup> O tla hutsega mo cotlhe. motseň, o hutsege mo tshimoň. <sup>17</sup> Go tla hutsega tlatla ea gago le bolubelo ya gago. <sup>18</sup> Go tla hutsega louño loa 'mele oa gago, le louño loa mmu oa gago, le louño loa likgomo tsa gago tse li namagali, le likoanyana tsa secomana sa gago. 19 O tla hutsega fa o tsena, o hutsege fa o coela koantle. <sup>20</sup> Morena o tla go romela phuco, le khuluego, le kgalemo, kaga cotlhe tse o li baeañ lecogo ya gago go li lira, go tsamace o nyelelice, le go tsamaee o akofe o fele ; ka ntlha ea boshula ya litiro

tsa lona, tse o mpaketseñ ka cone.

Teuteronomi 30.

Shontaga e e morago ga Tsatsi ya Tlhatlogo.

Ka Mosho.

'ME etlare fa lilo tse, letshego le phuco, tse ke li go beileñ pele, li sena go go liragalela, 'me o tla li gakologeloa mo merafeñ e Morena Molimo oa gago, o go leleketseñ koa go eone, 2 'me o boele mo Mo-RENEÑ Molimo oa gago, o utloe lencoé ya gagoe, kafa go cotlhe tse ke li go laolelañ gompiyeno, oena le bana ba gago, ka pelo ea gago eotlhe, le ka mooa oa gago otlhe; <sup>3</sup> elire gone Morena Molimo oa gago o bosañ bochoaro ya gago, a go tlhomogele-pelo, a be a go phuthe mo lichabeñ cotlhe, tse Morena Molimo o go falalelitseñ mo gare ga cone. 4 Lefa moñoe oa balatlhegi ba gago a le koa legolimo le khutlelañ gone, Morena Molimo oa gago o tla go phutha gone, a go late gone: 5 'me Morena Molimo oa gago o tla go fitlhisa mo lefatshiñ ye bo'rago ba ne ba le ruoa, 'me o tla le ruoa; o tla go lirela molemo, a go ntsifatse go fetisa bo'rago. 6 'Me Morena Molimo oa gago o tla bolotsa pelo ea gago, le pelo ea peo ea gago, gore o rate Mo-RENA Molimo oa gago ka pelo ea gago eotlhe, le ka mooa oa gago otlhe, gore o tle o tshele. 7 'Me Morena Molimo oa gago o tla baea liphuco tse mo babeñ ba gago, le mo go ba ba go tlhoileñ, ba go bogisitse. <sup>8</sup> 'Me o tla booa, o utloe lencoé ya Morena, o lire litaolo tsa gagoe cotlhe tse ke li go laoletseñ gompiyeno. 9'Me Mo-RENA Molimo o tla go atisetsa tiro eotlhe ea lecogo ya gago, kaga louño loa 'mele oa gago, le kaga louño loa likgomo tsa gago, le kaga louño loa mmu oa gago go isa letshegoñ: gonne Morena o tla ba a itumela kaga gago go isa letshegoñ, yaka a na a itumela kaga bo'rago: 10 fa o utloa lencoé ya Morena Molimo oa gago, o tshegetsa litaolo tsa gagoe le litshiamisho tsa gagoe tse li koaliloeñ mo bukeñ e ea molao; fa o boela mo Moreneñ Molimo oa gago ka pelo ea gago eotlhe, le ka mooa oa gago otlhe.

‡ 11 Gonne taolo e, e ke e go laolelañ gompiyeno ga e thata go go sitisa, le gone ga e kgakala. 12 Ga e koa legolimoñ, gore o ka re, ke mañ eo o ka eañ koa legolimoñ, a e lere mo go rona, a e re utloise, gore re e lire? 13 Le gone ga e koa moseya ole oa leoatle, gore o ka re, Ke mañ eo o koa re tshelelañ leoatle, a e lere mo go rona, a e re utloise, gore re e lire? 14 'Me lefoko le gaufi nao, le mo molomoñ oa gago, le mo peluñ ea gago, gore o le lire.

<sup>15</sup> Bona, gompiyeno, ke go beile pele botshelo le molemo, losho le boshula; <sup>16</sup> gonne

gompiyeno kea go laolela go rata Morena Molimo oa gago, go tsamaea ka litsela tsa gagoe, le go tshegetsa litaolo tsa gagoe le litshiamisho tsa gagoe le likatlholo tsa gagoe, gore o tshele, o ntsifale, le gore Morena Molimo oa gago a go tshegofatse mo lefatshiñ ye o tsenañ mo go yone go le ruoa. 17 'Me ere fa pelo ea gago e menoga, o gana go utloa, 'me o tsietsega, o obamela melimo e sele, o e lirela; 18 kea lo bolelela gompiyeno, gore lo tla nyelelela rure; ga lo nka lo lelefatsa malatsi a lona mo lefatshiñ ye lo tshelelañ Yoretane go tsena mo go yone go le ruoa. 19 Ke bitsa legolimo le lefatshe go shupa kaga lona gompiyeno, gore ke lo beile botshelo le losho pele, letshego le phuco; ke gone itlhophelen botshelo, gore o tshele, cena le pec ea gago: 20 lo tle lo rate Morena Molimo oa lona, lo utloe lencoé ya gagoe, lo mo ñaparele: gonne ke ene botshelo ya lona. le boleele ya malatsi a lona: gore lo tle lo nne mo lefatshiñ ye Morena o le ikanetseñ bo'raeno, Aberahame, le Isaake, le Yakobo, a re o tla le ba naea.

TEUTERONOMI 33, 1-12.

Tsatsi ya ga Barnabase Moitshephi.

Ka Mosho.

Kreone tshegofaco e Moshe monna oa Molimo o tshegofa-

litseñ bana ba ga Iseraele ka eone pele a ese a shoe. 2'Me a re, Morena o na a tla a coa koa Sinai, a ba cosetsa a coa Seira; a phatsima a le mo ncoeñ ya Parana. A coa mo baitshephiñ ba ba mathausanta a a shome: molao o o molelo oa ba nnela fa lecogoñ ya gagoe ye letona. <sup>8</sup> Ee, o rata lichaba: baitshephi ba gagoe botlhe ba mo seatleñ sa gago: ba nna fa linaoñ tsa gago; moñoe le moñoe o tla amogela mafoko a gago. 4 Moshe o re laoletse molao, eleñ boshoa ya phuthego ea Ya-<sup>5</sup> E ne e le kgosi mo Yeshurune, ntlhañ go litlhogo tsa seshaba li ne li phuthegile, li na le lico tsa Iseraele cotlhe. <sup>6</sup> A Rubene a tshele, a se ka a shoa: lefagontseyalo a palo ea banna ba gagoe e nne e 7 'Me ke eone tshenvenve. gofaco ea Yuta: a re, Morena, utloa lencoé ya Yuta, o mo ise koa seshabeñ sa gagoe: o na a ikemela ka mabogo a gagoe : 'me o tla nna thusho kemanon le lira tsa gagoe. kaga Lefi, a re, Thumine ea gago le Urime ea gago li na le moitshephi oa gago, eo o mo lekileñ koa Masa, eo o emelelanyeñ nae koa metseñ a Meriba; 9 eo o rileñ kaga 'ragoe, le kaga 'magoe, a re, Ga kea ka ka 'mona; le gone ga a ka a ipolela bana ba ragoe, a ba a sa itse bana ba gagoe ba sebele, gonne ba tlhokometse lefoko ya gago, ba tshegetsa kgolagano ea gago. <sup>10</sup> Ba tla ruta Yakobo likatlholo tsa gago, le Iseraele molao oa gago; ba tla baea insense fa pele ga gago, le sentsheco se se fisioañ gotlhe mo aletareñ ea gago. <sup>11</sup> Morena, tshegofatsa lithoto tsa gagoe, o ambgele tiro ea mabogo a gagoe: tlhaba litheka tsa ba ba mo cogelañ, le tsa ba ba mo tlhoileñ, gore ba se ka ba tlhola ba coga.

## TEUTERONOMI 34.

Shontaga e e morago ga Tsatsi ya Tlhatlogo.

## Maitsibooa.

'ME Moshe a tloga mo metlhabeñ ea Moaba, a tlhatlogela koa ncoeñ ya Nebo, koa tlhoreñ ea Pisega, ye le lebaganyeñ le Yeriko. 'montsha Morena a eotlhe ea Gileata, go isa koa go ea ga Tane; Ž le ea ga Nafetale eotlhe, le naga ea ga Eferaima le ea ga Manase, le naga eotlhe ea ga Yuta, go fitlhela koa leoatleñ ye le koa <sup>3</sup> le e e koa morago-rago; ntlheñ ea Boroa, le Motlhaba oa molapo oa Yeriko, motse oa mekolane, go fitlhela koa 4 'Me Morena a mo Soara. raea, a re, Ke yone lefatshe ye ke neñ ka le ikanela Aberahame, le Isaake, le Yakobo, ka re, Ke tla le naea peo ea gago: ke le bontshitse ka matlho a gago ; 'me ga o nka o fetela gone. <sup>5</sup> Yalo Moshe, motlhanka oa Morena a shoela gone mo

lefatshiñ ya Moaba, kafa lefokuñ ya Morena. 6'Me a mfitha mo mogogoron mo lefatshiñ ya Moaba, go lebagana le Betha-peora: 'me ga go motho ope eo o itseñ lebitla ya gagoe go fitlhela gompiyeno. 7'Me erile Moshe a shoa, a bo a le linyaga li le lekgolo le na le mashome a le mabeli: leitlho ya gagoe le ne le ese le fifale, le nonofo ea gagoe ea sebele e ne e ese e notlege. 8'Me bana ba ga Iseraele ba ne ba lelela Moshe mo metlhabeñ ea Moaba ka malatsi a le mashome mararo : yalo malatsi a khutsafalo ea go lelela Moshe a na a khutla. <sup>9</sup> 'Me Yehoshua, moroa Nune, o na a tletse mooa oa botlhale; gonne Moshe o na a 'meile liatla tsa gagoe: 'me bana ba ga Iseraele ba mo reetsa, ba lira yaka Morena a na a laolela Moshe. 10 'Me e sale valo ga goa ka ga ba ga tlhaga moperofeta ope eo o choanañ le Moshe, eo Morena o mo itsileñ go lebaganya sefa-11 ka lichupo tlhogo ; likgakgamaco, tse Morena o na a mo rometse go li lira mo lefatshiñ ya Egepeto, mo go Faroe, le mo batlhankeñ ba gagoe botlhe, le mo lefatshiñ ya gagoe yotlhe; 12 le ka lecogo ye le thata, le ka chosho e kgolo eotlhe e Moshe o e lirileñ fa pele ga Iseraele eotlhe.

## YEHOSHOA 1.

Shontaga e e morago ga Tsatsi ya Tlhatlogo.

Maitsibooa (2).

'ME erile morago ga losho loa ga Moshe, motlhanka oa Morena, Morena a bua le Yehoshoa moroa Nune, kala ea ga Moshe, a re, <sup>2</sup> Moshe, motlhanka oa me o shule: ke gone, yanoñ, o tloge, o tshele Yoretane eeo, oena le seshaba shotlhe se, lo ee mo lefatshiñ ye ke le naeañ bana ba ga Iseraele. <sup>8</sup> Ke lo neile felo goñoe le goñoe fa go tla gatoañ ke lipato tsa linao tsa lona, yaka ke boleletse Moshe. <sup>4</sup> Go tloga mo bogareñyanaga, le Lebanona eo, go fitlha koa nokeñ e kgolo, noka ea Euferate, le lefatshe yotlhe ya Baheta, le go ea koa leoatleñ ye legolo, koa ntlheñ ea bophirima-tsatsi: e tla nna moleloane oa lona. <sup>5</sup> Ga go motho eo o tla nonofañ go ema fa pele ga gago ka malatsi otlhe a botshelo va gago: vaka ke ne ke na le Moshe, ke tla na nao yalo: ga nka ke go tlhaelela, lefaele go go bakela. <sup>6</sup> Thatafala, o lire senna: gonne o tla ruisa seshaba se lefatshe ye ke ikanetseñ bo-'rashone gore ke tla le se <sup>7</sup>'Me thatafala, o lire naea. senna thata, o tlhokomele go lira kafa molaoñ otlhe, o Moshe motlhanka oa me o o go laoletseñ: o se o fapogele koa lecogoñ ye letona gono koa go ye le namagali, gore o

tsamaee ka botlhale goñoe le goñoe koa o eañ gone. buka e ea molao e se ka ea tloga mo molomoñ oa gago, 'me o e tlhatlhanye motshegare le bosigo, gore o tlhokomele go lira kafa go cotlhe tse li koaliloeñ mo go eone: gonne yalo o tla tlhogonolofatsa tsela ea gago, o tsamaee ka botlhale. <sup>9</sup> A ga kea go laolela? Thatafala, o lire senna; se choge, le gone o se fele pelo: gonne o na le Morena Molimo oa goñoe le goñoe koa o eañ gone.

† 10 Elirañ gone Yehoshua o laolelañ bagoloane ba seshaba, a re, 11 Ralalañ botlhaolelo yotlhe, lo laole seshaba, lo re, Ipaakanyetseñ mehago; gonne ere malatsi a le mararo a ese a fete, lo tshele Yoretane eeo, lo tsene lo ruoe lefatshe, ye Morena Molimo oa lona o le lo naeañ, gore lo le ruoe.

• 12 'Me Yehoshua a bua le boora Reubene, le boora Gata, le ntlha ñoe ea loco loo Manase, a re, 13 Gakologeloañ lefoko ye Moshe motlhanka oa Morena o le lo laoletseñ, a re, Morena Molimo oa lona o lo tapologo, le gone o tla lo <sup>14</sup> A go abela lefatshe ye. tle go sale basali ba lona, le banyana ba lona, le likgomo tsa lona mo lefatshiñ ye Moshe o le lo abetseñ moseya ole oa Yoretane: 'me lona lo etelele baeno pele, lo tshele,

tlhometse, eleñ liganka cotlhe tse li natlafetseñ, lo ba thuse; 15 go tsamaee Morena a lapolose bagaeno, yaka a lo lapolositse, 'me le bone ba ruoe lefatshe ye Morena Molimo oa lona o le ba naeañ: elire gone lo boelañ mo lefatshin ya leruo ya lona, ye Moshe motlhanka oa Morena o le lo neileñ koa moseya ole oa Yoretane ntlheñ ea botlhabatsatsi, lo le ruoe. ba fetola Yehoshoa, ba re. Cotlhe tse o li re laoletseñ re tla li lira, le goñoe le goñoe koa o re romelañ gone, re tla <sup>17</sup> Yaka re ne re reetsa Moshe kaga lilo cotlhe, re tla go reetsa yalo: 'me a Morena Molimo a ne nao yaka a na a na le Moshe. faele manman eo o tla rukutlhelañ taolo ea gago, le go bisa go reetsa mafoko a gago kaga cotlhe tse o li mo laolelañ, a a bolaoe: 'me o thatafale, o lire senna.

уеноsнол 3, 7. LE кдаоlо ва 4 до іза fereseñ ел 15. Shontaga ea Ntlha morago ga Teriniti.

## Ka Mosho.

'ME MORENA o na a raea Yehoshoa, a re, Gompiyeno ke tla simolola go go golisa mo matlhoñ a Baiseraele botlhe, gore ba itse gore ke tla na nao, yaka ke ne ke na le Moshe. <sup>8</sup> Oena o laole baperiseta ba ba belegeñ areke ea kgolagano, o re, Ere lo fitlha fa losiñ

loa metse a Yoretane, lo eme 9 'Me Yehomo Yoretane. shoa a raea bana ba ga Iseraele, a re, Atamelañ, lo utloe mafoko a Morena Molimo oa lona. 10 'Me Yehoshoa a re, Lo tla itse ka mo fa Molimo o o tshelileñ o le mo go lona, le fa o tla lelekela rure fa pele ga lona Bakanana, le Baheta, le Bahefa, le Baperisa, le Bagiregasha, le Baamora, le Bavebusa. 11 Bonañ, areke ea kgolagano ea Morena oa lefatshe yotlhe e lo fetela pele mo Yoretaneñ. 12 Ke gone yanoñ itseeleñ banna ba leshome le meco mebeli mo licon tsa Iseraele, monna a le moñoe mo locoñ loñoe le loñoe. <sup>18</sup> 'Me. etlare lipato tsa linao tsa baperiseta ba ba belegeñ areke ea Morena, Morena oa lefatshe yotlhe, li gata metse a Yoretane, metse a Yoretane a kgaoloe, eleñ metse a a fologañ koa golimo, a tle a eme ka moköa o le moñoe-fela. 14 'Me erile seshaba se tloga mo litenteñ tsa shone, gore se tshele Yoretane, baperiseta ba ba belegeñ areke ea kgolagano ba etelela seshaba pele; <sup>15</sup> erile ba ba belegeñ areke ba sena go fitlha mo Yoretane, le linao tsa baperiseta ba ba belegeñ areke li inoa mo losiñ loa metse, (gonne Yoretane ea tle e penologele limota tsa eone ka nako eotlhe ea thobo.) <sup>16</sup> metse a a ne a fologa koa golimo a ema, a tlhomame, ka moköa o le moñoe, koa kgakala, koa Atama, motse o o fa

Sarethana: le one a a elelelañ koa leoatleñ ya Araba, eleñ Leoatle ya Lecoai, a kgaoleloa rure: 'me seshaba sa tshela go lebagana le Yeriko. 17 'Me baperiseta ba ba belegeñ areke ea kgolagano ea Morena ba ema ba itsetsepela mo komeleloñ mo gare ga Yoretane, 'me Baiseraele botlhe ba tshela botlhe mo komeleloñ, ga tsamaea morafe otlhe oa khutlela go tshela Yoretane.

† 4 'Me erile morafe otlhe o sena go khutlela go tshela Yoretane, Morena a bua le Yehoshoa, a re, <sup>2</sup> Itseeleñ banna ba leshome le meco mebeli mo seshabeñ, monna a le monoe mo locon lonoe le lonoe, <sup>8</sup> lo ba laole, lo re, Tsaeañ fa, fa gare ga Yoretane, maye a leshome le meco mebeli, mo feloñ fa maoto a baperiseta a ne a eme a itsetsepetse, lo ee nao, lo a bee mo motlaganeñ, mo lo tla lalañ bosigo yono gone. <sup>4</sup> Ke gone Yehoshoa o bilitseñ banna ba ba leshome ye le meco mebeli, ba o na a ba baakanya mo baneñ ba ga Iseraele, monna a le moñoe mo locon lonoe le lonoe: 5 me Yehoshoa a ba raea, a re, Fetelañ fa pele ga areke ea More-NA Molimo oa lona, koa gare ga Yoretane, 'me a monna moñoe le moñoe oa lona a sikare lencoè, kafa paloñ ea lico tsa bana ba ga Iseraele: 6 gore se nne seshupo mo go lona, gore etle ere bana ba lona ba lo botsa mo metlheñ e e tlañ, ba re, Lo kacañ ka maye a ? 7 lo |

ba ree, lo re, Ke ka gonne metse a Yoretane a na a kgaoloa fa pele ga areke ea kgolagano ea Morena; ka e tshela Yoretane, metse a Yoretane a kgaoloa; 'me maye a a tla nna segopoco mo baneñ ba ga Iseraele go isa mo go nnetseñ rure. 8 'Me bana ba ga Iseraele ba ne ba lira yaka Yehoshoa a ba laola, ba choletsa maye a leshome le meco mebeli mo gare ga Yoretane, yaka Morena a buile le Yehoshoa, kafa paloñ ea lico tsa bana ba ga Iseraele; ba ea nao koa ba ne ba lala teñ, ba <sup>9</sup> 'Me Yehoshoa a baea gone. a tlhatlaganya maye a leshome le meco 'meli mo gare ga Yoretane, mo feloñ fa linao tsa baperiseta ba ba belegeñ areke ea kgolagano li ne li eme gone: 'me a sa ntse a le gone le gom-<sup>10</sup> Gonne baperiseta piveno. ba ba belegeñ areke ba eme mo gare ga Yoretane, ga tsamaea ga liragalioa cotlhe tse Morena o laoletseñ Yehoshoa go li bolelela seshaba, kafa go cotlhe tse Moshe o na a laoletse Yehoshoa: 'me seshaba sa akofa sa tshela. erile seshaba se sena go khutlela go tshela, areke ea Mo-RENA ea tshela, le baperiseta fa pele ga seshaba. 12 Le bana ba ga Reubene, le bana ba ga Gata, le ntlha e ñoe ea Manase, ba tshela ba tlhometse fa pele ga bana ba ga Iseraele, yaka Moshe a na a ba boleletse: 18 ga fetela koa metlhaben ea Yeriko fa pele ga

MORENA go ea ntoeñ banna ba ekane e le ba mathausanta a le mashome mane ba tlhomeletse ntoa. <sup>14</sup> Ka letsatsi yeo MORENA a golisa Yehoshoa mo matlhoñ a Baiseraele botlhe: 'me ba 'moifa, yaka ba ne ba boifa Moshe, ka malatsi otlhe a botshelo ya gagoe.

YEHOSHOA 5, 13. GOISA FERE-SEÑ EA 21 EA KGAOLO EA 6. Shontaga ea Ntlha morago ga Teriniti.

## Maitsibooa.

'ME erile Yehoshoa a le fa Yeriko, a choletsa matlho a gagoe a leba, 'me bonañ, go no go eme monna a lebaganye nae, a chotse chaka e e shomocoeñ ka lecogo: 'me Yehoshoa a ea koa go ene, a mo raea, a re, A o oa rona, kgampo o oa lira tsa rona? 14 'Me a re, 'Nya; 'me ke tsile yanoñ, ke le kgosana ea leshomo ya Mo-RENA. 'Me Yehoshoa a oela fa fatshe ka sefatlhogo sa gagoe, a obama, a mo raea, a re, Morena oa me o raeañ motlhanka oa gagoe? 15'Me kgosana ea leshomo ya Morena ea raea Yehoshoa, ea re Rola setlhako sa gago mo lekotoñ ya gago; gonne felo fa o emeñ mo go gone go itshephile. 'Me Yehoshoa a lira yalo.

6 ('Me Yeriko o no o kabelecoe thata ka ntlha ea bana ba ga Iseraele: go no go sa coe ope, le gone go no ga sa tsene ope.) <sup>2</sup> 'Me Morena a raea Yehoshoa, a re, Bona, ke neetse Yeriko mo lecogoñ ya gago, le kgosi ea one, le banna ba one ba ba natlafetseñ. 3 Lona batlhabani lotlhe lo potologe motse, lo like motse gañoe Lo lire yalo ka malatsi a le marataro. 4'Me a baperiseta ba shupa ba etelele areke pele, ba chotse literompeta li shupa tsa linaka tsa lipheleu: 'me ka letsatsi ya boshupa lo potologe motse ga shupa, 'me a baperiseta ba letse literompeta. 5'Me go tla lirala, ere ba letsa linaka tsa lipheleu ka selele, 'me lo utloa molumo oa terompeta, a seshaba shotlhe se ope mokgosi o mogolo, 'me lorako loa motse lo tla goshometsega, 'me seshaba se tla tlhatloga moñoe le moñoe a lolame. 6'Me Yehoshoa moroa Nune a bitsa baperiseta, a ba raea, a re, Choletsañ areke ea kgolagano, 'me a baperiseta ba shupa ba etelele areke ea Morena pele ba chotse literompeta li shupa tsa linaka tsa lipheleu. 7'Me ba raea seshaba, ba re, Fetañ, lo potologe motse, 'me a batlhabani ba etelele areke ea Morena 8 'Me, erile Yehoshoa a sena go bua le seshaba, baperiseta ba ba shupañ ba ba eteletseñ areke ea Morena pele ba chotse literompeta tse li shupañ tsa linaka tsa lipheleu, ba feta, ba letsa literompeta: 'me areke ea kgolagano ea Morena ea ba latela. <sup>9</sup>'Me ba ba tlhometseñ ba

etelela baperiseta ba ba letsañ literompeta pele, 'me ba bañoe ba leshomo ba latela\_areke, baperiseta ba tsamaea ba letsa literompeta. 10 'Me Yehoshua a laola seshaba, a re, Se opeñ mokgosi, a mancoé a lona a se utloagale, a go se coe puo epe mo melomoñ ea lona, go fitlhela letsatsi ye ke tla lo raeañ ka yone, ke re, opañ mokgosi; elire gone lo opañ mokgosi. 11 'Me a laea gore areke ea Morena e potologe motse, e o like gañoe-fela: 'me ba boela mo botlhaoleloñ, ba lala mo botlhaoleloñ.

† 12 'Me erile ka mosho Yehoshoa a cogela, 'me baperiseta ba choletsa areke ea Mo-13 'Me baperiseta ba RENA. ba shupañ ba etelela areke ea Morena pele, ba chotse literompeta tse li shupañ tsa linaka tsa lipheleu, ba coelela pele, ba letsa literompeta: 'me ba ba tlhometseñ ba ba etelelapele, le ba bañoe ba leshomo ba latela areke ea Morena, baperiseta ba tsamaea ba letsa literompeta. 14'Me ka tsatsi ya bobeli ba potologa motse gañoe-fela, ba boela mo botlhaolelon ; ba lira valo ka malatsi a le marataro. erile ka tsatsi ya boshupa, ba cogela bosigo bo sa, ba potologa motse ka mokgoa oo ka osi gashupa: ba potologa motse gashupa ka tsatsi yeo yosi. 16 'Me erile ka loa boshupa, ka baperiseta ba letsa literompeta, Yehoshoa a raea seshaba, a re, Opañ mokgosi; gonne Morena o lo neile mo-<sup>17</sup> 'Me a motse o neeleloe mo Moreneñ, eleñ one le cotlhe tse li mo go one, go tla tshela Rahaba oa seaka a le esi, ene le botlhe ba o nañ nabo mo tluñ, ka gonne a na a fitlha baroñoi ba re ba romileñ. 18 'Me lona lo ikefele rure mo go se se neelecoen, gore ese ere kgono lo sena go se kaea se neelecoe, loa tsaea se se neelecoeñ; yalo lo ka lira botlhaolelo ya Iseraele phutsego, le go bo hulua. <sup>19</sup> 'Me selefera eotlhe le gauta linkgo tsa kgotlho le tsa tshipi, li itshephetse Morena: a li bece mo lohumoñ loa <sup>20</sup> Ke gone seshaba Morena. se opileñ mokgosi, le baperiseta ba letsa literompeta, 'me, erile seshaba se utloa molumo oa terompeta, seshaba sa opa mokgosi o mogolo, 'me lorako loa goshometsega, 'me seshaba sa tihatlogela mo motseñ. moñoe le moñoe a lolame. 'me ba thopa motse.

# **ченозноа** 24.

Shontaga ea Ntlha morago ga Teriniti.

# Maitsibooa (2).

'ME Yehoshua a phuthela lico cotlhe tsa Baiseraele koa Shekeme, 'me a bitsa bagolo ba Baiseraele, le litlhogo-tlhogo tsa bone, le baatlholi ba bone, le balaoli ba bone; 'me ba ipontsha fa pele ga Morena.

2 'Me Yehoshua a raea seshaba shotlhe, a re, Go bua yana

Morena, Molimo oa Iseraele. oa re. Bo'raeno bogologolo ba ne ba ntse koa moseya ole oa Noka, eboñ Tera, 'ragoe Aberahame, le 'ragoe Nahore : 'me ba lirela melimo e sele. 3'Me ka tlosa 'raeno Aberahame koa moseya ole oa Noka, ka mo ralatsa lefatshe ya Kanana votlhe, ka ntsifatsa peo ea gagoe, ka mo naea Isaake. 4 'Me ka naea Isaake bo Esaoe le Yakobo: ka ba ka naea Esace lencoè ya Seira, gore a le ruoe; 'me Yakobo le bana ba gagoe ba ne ba fologela koa Egepeto. 5'Me ka roma bo Moshe le Aarone, ka ba ka betsa Egepeto, kafa ke neñ ka lira ka gone mo gare ga yone; ka tloga ka lo ntsha. 6 'Me ka ntsha bo'raeno mo Egepeto, lo no loa fitlha mo leoatlen; 'me Baegepeto ba latelela bo'raeno ka licariota le ka bapalami mo Leoatleñ ye Lehibiru? 7'Me erile ba biletsa mo Moreneñ, a baea lefifi fa gare ga lona le Baegepeto, a lira gore leoatle le ba tlele, le ba khurumetse; 'me matlho a lona a na a bona kafa ke lirileñ mo Egepeto ka gone : 'me loa nnela malatsi a le mantsi mo bogareñyanaga. 8'Me ka lo fitlhisa mo lefatshiñ ya Baamora, ba ba ne ba nna koa moseya ole oa Yoretane; 'me ba loa le lona: 'me ka ba neela mo mabogoñ a lona, loa ruoa lefatshe ya bone; ka ba nyeletsa fa pele ga lona. 9 Elirañ gone go cogañ Balaka moroa Sipora, kgosi ea Moabe,

a loa le Iseraele; 'me a roma, a bitsa Balaame moroa Beora. gore a le hutse: 10 'me ka gana go reetsa Balaame; ke gone o na a ntse a lo tshegofatsa: yalo ka lo golola mo 11 'Me lo lecogoñ ya gagoe. no loa tshela Yoretane, loa fitlha koa Yeriko : 'me banna ba Yeriko ba loa le lona, Baamora, le Bakanana, Bahita le Bagiregasha, le Bahefa, le Bayebusa, 'me ka ba neela mo mabogoñ a lona. <sup>12</sup> Me ka romela moruthoane koa pele ga lona, oa ba leleka koa pele ga lona, eleñ likgosi tse peli tsa Baamora; eseñ ka chaka ea gago, eseñ ya gago. bora ka lo naea lefatshe ye lo no lo se ka loa le lema, le metse e lo no lo se ka loa e aga e lo ntseñ mo go eone ; le gone lo ntse lo ya mauño a masimo a mefina le metlhoare e lo se kañ loa e tlhoma. 14 Ke gone boifañ Morena, lo mo lirele ka boikanyo le ka bonnete: lo latlhe melimo e bo'raeno ba ne ba e lirela ka koa moseya ole oa Noka, le koa Egepeto; lo lirele Morena. 15 'Me fa go ntse yaka ekete ke boshula mo go lona go boifa Morena, itlhophelen gompiyeno eo lo tla mo lirelañ; ampo melimo e bo'raeno ba ne ba e lirela koa moseya oa Noka, kampo melimo ea Baamora e lo ntseñ mo lefatshiñ ya bone: 'me kaga me le kaga ba ntlo ea me, re tla lirela Morena. 16 'Me

shaba sa fetola, sa re, A go nne kgakala mo go rona gore re ka bakela Morena, ra lirela melimo e sele; <sup>17</sup> gonne Morena Molimo oa rona ke ene eo o re ntshitseñ le bo'raecho mo lefatshiñ ya Egepeto, mo tluñ ea bokgoba, eo o lirileñ likao tseo tse likgolo mo matlhoñ a rona, a re boloka mo tseleñ eotlhe e re tsileñ ka eone, le mo lichaben tse re li raletseñ: 18 le gone Morena o lelekile lichaba cotlhe tse. eleñ Baamora ba ba ne ba ntse mo lefatshiñ: ke gone le rona re tla lirelan Morena; gonne ke ene Molimo oa rona. † 19 'Me Yehoshoa a raea seshaba, a re, Ga lo kake loa lirela Morena ; gonne ke Molimo o o boitshepho; ke Molimo o o lehufa; ga a nka a lebalela tlolo ea lona lefaele libe tsa lona. 20 Fa lo bakela Morena, lo lirela melimo e sele, o tla retologa, a lo lirele boshula, a lo nyeletse, a sena go lo lirela molemo. 21 'Me seshaba sa raea Yehoshoa, sa re, 'Nya; lefa go ka nna yalo, re tla lirela Morena. 22 'Me Yehoshua a raea seshaba, a re, Lo bashupi kaga lona ka losi gore lo itlhophetse Morena, go mo lirela. 'Me ba re, Re bashupi. <sup>28</sup> 'Me a re, Ke gone latlhañ melimo e sele e e mo go lona, lo sekegele Morena, Molimo oa Iseraele, pelo ea lona. <sup>24</sup> 'Me seshaba sa raea Yehoshua, sa re, Re tla lirela Mo-RENA, Molimo oa rona, re utloe lencoé ya gagoe. 25 Yalo Yehoshoa a lira kgolagano le seshaba ka motlha oo, a se tlhomela tshiamisho le taelo mo Shekeme.

<sup>26</sup> 'Me Yehoshua a koala mafoko a mo bukeñ ea molao oa Molimo ; 'me a tsaea lencoè ye legolo, a le emisa koa tlase ga setlhare sa moku se se fa feloñ fa go boitshepho ga <sup>27</sup> 'Me Yehoshoa a MORENA. raea seshaba, a re, Bonañ, lencoè ye le tla re nnela chupo gonne le utloile mafoko otlhe a Morena a o a re boleletseñ ; ke gone le tla lo nnelañ chupo, gore ese ere kgotsa loa itatola 28 Yalo Yehoshoa Molimo. a phatlalatsa seshaba, gore moñoe le moñoe a ee koa bo-

shoeñ ya gagoe.

<sup>29</sup> 'Me erile morago ga lilo tse, Yehoshoa, moroa Nune, motlhanka oa Morena, a shoa, a le linyaga li le lekgolo <sup>80</sup> 'Me ba le na le leshome. mfitlha mo moleloaneñ oa boshoa ya gagoe mo Timenathesera, mo go leñ mo makgabaneñ a Eferaime, ntlheñ ea bokone ea lencoè ya Gaasha. 31 'Me Iseraele a lirela Morena ka malatsi otlhe a ga Yehoshoa, le ka malatsi otlhe a bagolo ba ba ne ba sa tshela Yehoshoa a sena go shoa, ba ba itsileñ tiro eotlhe ea Mo-RENA, e o na a e lirela Iseraele. <sup>'82</sup> 'Me marapo a ga Yosefa, a bana ba ga Iseraele ba ne ba tsile nao koa Egepeto, ba a fitlha mo Shekeme mo sebatanyaneñ sa lefatshe se Yakobo o na a se reka mo go bomoroa

Hamora, 'ragoe Shekema ka mali a lekgolo, 'me sa nna boshoa ya bana ba ga Yosefa. <sup>33</sup> 'Me Eleasara, moroa Aarone, a shoa; 'me ba mfitlha mo lokgabeñ ya ga Finehase, moroaoe, ye o na a le neoa mo makgabaneñ a Eferaime.

#### BAATLHOLI 4.

Shontaga ea Bobeli morago ga Terinti.

Ka Mosho.

'ME erile Ehute a sena go shoa, bana ba ga Iseraele, ba ba ba lira se se boshula fa pele ga Morena. <sup>2</sup> Me Mo-RENA a ba rekisa mo mabogoñ a ga Yabine, kgosi ea Kanana, eo o busitseñ mo Hasora; eo kgosana ea leshomo ya gagoe e ne e le Sisera, eo o agileñ mo Haroshetha oa bamerafe-3'Me bana ba ga Iserafe. raele ba ne ba biletsa mo Mo-RENEÑ: gonne a na le licariota li le makgolo a fera moñoe tsa tshipi, 'me a patika bana ba ga Iseraele mashoe ka linyaga li le mashome a le mabeli.

4 'Me Tebora, moperofeta oa mosali, mogatsa Lapitothe, o ne a atlhola Iseraele motlhañ goo. 5 'Me a nna koa tlase ga mokolane oa ga Tebora, fa gare ga Rama le Bethele, mo makgabaneñ a Eferaime: 'me bana ba ga Iseraele ba ne ba mo tlhatlogelela katlholo. 6 'Me a roma a bitsa Baraka, moroa Abinoame koa Kateshe-nafetale, a

mo raea, a re, A Morena, Molimo oa Iseraele, ga a ka a laola, a re, Eä, o bololele koa ncoeñ ya Tabora, o ee le banna ba mathausanta a leshome ba bana ba ga Nafetale le ba bana ba ga Sabulona? 7'Me ke tla go bololetsa koa nokeñ ea Kishona, Sisera, kgosana ea leshomo ya ntoa ya ga Yabine, le licariota tsa gagoe ' le bontsi ya gagoe; ke mo neele mo lecogoñ ya gago. <sup>8</sup>'Me Baraka a re Fa o ea le nna nkajëa: 'me fa o sa ee le nna, ga nka ke ea. 9'Me a re, Rure ke tla ea nao: lefagontseyalo loeto lo o lo tsaeañ ga lo nka lo go nnela tlotlo; gonne Morena o tla rekisa Sisera mo lecogoñ ya mosali. 'Me Tebora a tloga, a ea le Baraka koa Ketesha. 10 'Me Baraka a kokoanyetsa Sabulone le Nafetale koa Ketesha; 'me a tlhatloga a secoe ke banna ba mathausanta a leshome morago: le Tebora a tlhatloga nae. 11 'Me Hebere, oa Mokena, o ne a ikgaogantse le Bakena, eleñ le bana ba ga Hobaba mogoe oa ga Moshe, a tlhomile tenta ea gagoe fa setlhariñ sa moterebenta se se koa Taananime, o o fa Kete-<sup>12</sup> 'Me ba bolelela Sisera gore Baraka moroa Abinoame o tlhatlogetse koa ncoeñ ya Tabora. <sup>13</sup>'Me Sisera a kokoanya licariota tsa gagoe, eleñ licariota li le makgolo a fera moñoe a tshipi, le batho botlhe ba o nañ nabo go simolola ka Haroshetha oa Bame-

rafe-rafe go isa koa nokeñ ea <sup>14</sup>'Me Tebora a Kishona. ‡ raea Baraka, a re, Coga; gonne ye ke letsatsi ye Mo-RENA o neetseñ Sisera mo lecogoñ ya gago: a Morena ga a bolola fa pele ga gago? 'Me Baraka a fologa lencoè ya Tabora, a secoe ke banna ba le mathausanta a leshome <sup>15</sup>, 'Me Morena a morago. tsianya Sisera, le licariota tsa gagoe cotlhe, le leshomo ya gagoe yotlhe, ka boyetla ya chaka, fa pele ga Baraka; 'me Sisera a pagonoga cariota ea gagoe, a tshaba ka linao. 16 'Me Baraka a latelela licariota le leshomo, go fitlha koa Haroshetha oa Bamerafe-rafe; 'me leshomo yotlhe ya Sisera ya oa ka boyetla ya chaka; ga goa ka ga sala ope.

<sup>17</sup> Lefagontseyalo Sisera a tshabela ka linao koa tenteñ ea ga Yaele mosali oa ga Hebere Mokena: gonne go ne go le kagisho fa gare ga Yabine kgosi ea Hasore le ntlo ea ga Hebere oa Mokena. <sup>18</sup>'Me Yaele a coela go kgatlhantsha Sisera, a mo raea, a re, Fapoga, morena oa me, fapogela mo go nna; o se boife. 'Me a fapogela mo go ene mo tenteñ, 'me a 'mipa ka kobo. 19'Me a mo raea, a re, Ako o'nnee metsenyana, ke noe, gonne ke nyoriloe. 'Me a kibolola lekuka, a mo nosa, a ba a 'mipa. a mo raea, a re, Ema fa moyakoñ oa tenta, 'me etle ere fa motho moñoe a tla a go

botsa, a re, A ga go na ope mono? o re, Ga go na ope. <sup>21</sup> Elirañ gone Yaele mosali oa ga Hebere o tsaeañ lomapo loa tenta, a ba a tsaea noto ka lecogo, a ea mo go ene ka nyanyaelo, a iteela lomapo mo matlhoaneñ a gagoe, loa phololetsa fatshe; gonne a na a thulametse; 'me a eliba-<sup>22</sup> 'Me, bonañ, ka la, a shoa. Baraka a sa latelela Sisera, Yaele a coela go mo kgatlhantsha, a mo raea, a re, Ntlo, ke go bontshe monna eo o 'Me a tsena mo go 'matlañ. ene; 'me, bonañ, Sisera a rapaletse fatshe a shule, le lomapo lo le momatlhoaneñ a gagoe. <sup>23</sup> Yalo Molimo oa katisa Yabine kgosi ea Kanana ka tsatsi yeo fa pele ga bana ba ga Iseraele. 24 'Me lecogo ya bana ba ga Iseraele ya nna ya thatafalela Yabine kgosi ea Kanana, ga tsamaea ba nyeletsa Yabine kgosi ea Kanana.

# BAATLHOLI 5.

Shontaga ea Bobeli morago ga Teriniti.

 ${\it Maitsibooa.}$ 

'Me ka tsatsi yeo bo Tebora le Baraka ba ne ba opela sefela se, ba re, <sup>2</sup> Bakañ Morena, ka gonne bagogi ba ne ba etelela Iseraele pele, ka gonne seshaba se ne se intsha ka bobelochoeu. <sup>3</sup> Utloañ, lona likgosi, sekegañ litsebe, lona likgosana; nna, ee nna ntla opela Morena; ke tla opelela Morena, Molimo oa ga

Iseraele pako. 4 Morena, erile o coa koa Seira, erile o ralala naga ea Etoma, lefatshe ya roroma, le magolimo a rotha, ee, maru a rotha metse. <sup>5</sup> Maye a tlhapologa fa pele ga Morena, eleñ Sinai, fa pele ga Morena, Molimo oa Iseraele. <sup>6</sup> Ka metlha ea Shamegara, moroa Anathe, ka metlha ea Yaele, mebila e ne e sa tsamaioe, 'me baeti ba ea ka litselana tse li kgopo? 7 Babusi ba khutla mo Iseraele, ba khutla: ga tsamaea ga coga nna, Tebora, ka coga ke le'ma Iseraele. 8 Ba ne ba itlhophela melimo e mesha; yalo go no go le ntoa mo likgoroñ : a go no ga bonoa thebe lefaele lerumo mo go ba mathausanta a mashome a mane ba ga Iseraele? <sup>9</sup> Pelo ea me e mo balaoliñ ba Iseraele, ba ba intshelitseñ ka bobelochoeu mo seshabeñ: bakañ Morena. <sup>10</sup> Bolelañ. lona ba lo palameñ liesele tse li choeu, ba lo itulelañ mo liphateñ tse lintle. le lona ba lo tsamaeañ ka litsela. tla kakanya litiro tsa Morena tse li siamen, elen litiro tse li siameñ tsa pusho ea gagoe mo Iseraele, ba le kgakala le tumo ea ba ba fulañ ka mara mo lilibeñ. 12 Coga, Coga, Tebora : coga, coga, tlhaba sefela : coga, Baraka, o ise bochoaro ya gago bochoaroñ, oena mo-<sup>18</sup> Ke gone roa Abinoame. go fologileñ masalela a marenana, le a seshaba; 'Morena a mphologela kemanoñ le linatla. <sup>14</sup> Mo go Eferaime ga

coa ba mocoe oa bone o leñ mo Amaleka; ba tla morago ga gago, Benyamine, mo bathuñ ba gago; mo go Makira ga coa balaoli, le mo go Sabulone ba ba cholañ lofafa loa mokoali. 15 Le likgosana tsa Isakare li ne li na le Tebora ; le vaka Isakare Baraka o na a ntse yalo; ba phomegela koa mogogoroñ ka linao. Fa melapoñ ea Reubene go no go le maikaelelo a magolo a pelo. <sup>16</sup> O nnetseñ fa marakaneñ, gore o utloe litelo tsa macomane? Fa melapoñ ea Reubene go no go le maikaelelo a <sup>17</sup> Gileata magolo a pelo.‡ a nna koa moseya oa Yoretane: le Tana o nnetseñ mo likepeñ. Asere a itulela fa thoko ga leoatle, a nna fa mabogoaneñ. <sup>18</sup> Sabulone le Nafetale e ne e le lichaba tse li sa ithekañ meroalo matshelo a cone le mo loshuñ, mo mafeloñ a a golimo a naga. <sup>19</sup> Likgosi tsa tla, tsa loana: ke gone go loleñ likgosi tsa Kanana, mo Taanaka, fa linokeñ tsa Megito: ga lia ka tsa chola thopo ea mali. 20 Linaleli tsa rala, tsa loa koa legolimoñ, tsa loa le Sisera. <sup>21</sup> Noka ea Kishona ea ba kgophola, noka eeo e kgologolo, noka ea Kishona. Mooa oa me o gataketse linatla. <sup>22</sup> Elirañ gone litlhako tsa lipitse li kgobañ, ka ntlha ea go gataka, go gataka ga linatla. <sup>23</sup> Hutsañ Merose, go bua moengele oa Morena, hutsañ baagi ba one ka kgalakego; ka gonne

ba se ka ba tla go thusa Morena, go thusetsa Morena 24 Go tla tshegofala linatla. Yaele mogatsa Hebere oa Mokena go feta basali ba bañoe. o tla tshegofala go feta basali mo tenteñ. <sup>25</sup> A lopa metse, a mo siela mashi, a mo leretse a bolila ka phafana ea borena. <sup>26</sup> A tsaea lomapo ka lecogo, a choara noto ea mothuli ka lecogo ya gagoe ye letona; a beletsa Sisera ka noto, a phololetsa tlhogo ea gagoe, ee, a tlhaba, a phunyeletsa matlhoana a gagoe. <sup>27</sup> A inama fa naon tsa gagoe, a oa, a robala: a inama fa naoñ tsa gagoe, a Moo o inameñ, a oela gone, a shule. 28 'Magoe Sisere a leba ka lecofa, a bitsa ka lithupa tsa yone, a re, Kana cariota ea gagoe e liegetseñ go bonala? maoto a cariota ea gagoe a nyafaletseñ? 29 Mahumagali a gagoe a a tlhalefileñ a mfetola, ee, a iphetola ka esi, a re, 30 A ga ba ese ba gape, a ga ba ese ba abalanye thopo? moroetsana, ampo baroetsana ba le ba babeli mo monnen monoe le monoe; mo go Sisere thopo ea mebalabala, thopo e e rokiloeñ e e mebala-bala, e e mebala-bala, e e rokiloeñ ka ntlha coo peli, thopo e e kgabisañ lithamo? 31 Morena, a baba ba gago ba nyelele yalo botlhe: 'me a ba ba mo ratañ ba nne yaka letsatsi fa le tlhaba ka thata ea yone. 'Me lefatshe le na ya bona tapologo ka linyaga li le mashome a le mane.

## BAATLHOLI 6, 1-11.

'ME bana ba ga Iseraele ba ne ba lira boshula fa pele ga Morena: 'me Morena a ba neela mo lecogoñ ya Mitiane ka linyaga li shupa. lecogo ya Mitiane ya thatafalela Iseraele: ka ntlha ea Bamitiane, bana ba ga Iseraele ba itshenkela mesima le meñobo, le likgaga tse li mo <sup>3</sup> 'Me e nne eare mayeñ. Baiseraele ba yala, ga tlhatloga Bamitiane, le Baameleka, bana ba ba ntlheñ ea botlhabatsatsi; ba ba tlhatlogela; <sup>4</sup>'me ba ba tlhaolela, ba senya loato loa mmu, go fitlhela koa Gasa, ba se ka ba tlogela seyo sepe mo Iseraele, lefaele nku, lefaele kgomo, kgotsa esele. <sup>5</sup> Gonne ba tlhatloga ba na le likgomo tsa bone, le litenta tsa bone, ba tla ka bontsi yaka tsie; bone le likamela tsa bone ba ne ba sena palo: ba tsena mo lefatshiñ gore ba le senye. 6'Me Iseraele a humanega mashoe ka ntlha ea Mitiana; 'me bana ba ga Iseraele ba biletsa mo Moreneñ.

7'Me erile bana ba ga Iseraele ba biletsa mo Mo-RENEÑ ka ntlha ea Mitiane, 8 Morena a romela bana ba ga Iseraele moperofeta: 'me a ba raea, a re, Go bua yana Morena, Molimo oa Iseraele, Ka na ka lo tlhatlosa koa Egepeto, ka lo ntsha mo tluñ ea bokgoba; 9 ka lo golola mo lecogoñ ya Baegepeto, le mo lecogoñ ya botlhe ba ba ne ba lo patika, ka ba leleka fa pele ga lona, ka ba ka lo naea lefatshe ya bone; 10 'me ka lo raea, ka re, Ke nna Morena Molimo oa lona; lo se ka loa boifa melimo ea Baamora, ba lo agileñ mo lefatshiñ ya bone: lefagontseyalo ga loa ka loa reetsa lencoé ya me.

BAATLHOLI 6, 11.
Shontaga ea Bobeli morago
ga Teriniti.

Maitsibooa (2).

'Me moengele oa Morena a tla, a nna koa tlase ga setlhare sa moku se se mo Ofera, sa ga Yoashe oa Moabiesere: 'me Giteone moroace o na a photha mabele mo segateloñ sa beine, gore a a fitlhele Bamitiane. moengele oa Morena a iponatsa mo go ene, a mo raea, a re, Morena o na nao, oena 18 'Me monna oa senatla. Giteone a mo raea, a re, Morena oa me, fa Morena a na le rona, re liragaleloañ ke cotlhe tse? Li kae litiro tsa gagoe tse li gakgamatsañ tse bo'raecho ba li re boleletseñ, bare, A Morena ga a ka a re ntsha mo Egepeto? 'me yanon Morena o re latlhile, o re neetse mo lecogoñ ya 14 'Me Morena a Mitiane. mo leba, a re, Eä ka bonatla yo ya gago, o golole Iseraele mo lecogoñ ya Mitiane: a ga se nna eo ke go romileñ?

<sup>15</sup> 'Me a mo raea, a re, Mo-RENA, ke tla golola Iseraele kañ? Bona, ntlo ea echo ke e e humanegileñ go feta matlo otlhe oo ra Manase, le nna ke eo 'motlanyana mo tluñ eo rre. 16 'Me Morena a mo raea, a re, Amarure ke tla na nao, 'me o tla kgemetha Bamitiane yaka ke monna a le moñoe-fela. 17 'Me a mo raea, a re, Ekare fa ke bonye choaro fa pele ga gago, o mpontshe sekao sa gore ke oena eo o buañ le nna. 18 Ako o se tloge mono ke ese ke tle mo go oena, ke ntshe kabelo ea me, ke e bee fa pele ga 'Me a re, Ke tla nna, e tsamaea o booa. <sup>19</sup> 'Me Giteone a tsena, a baakanya potsane, le magobe a a sa tlhabegoañ ka efa ea bupi: a tsenya nama mo tlatleñ, a tshela moro mo pitseñ, a li isa koa go ene, koa tlase ga moku, a li ntsha. moengele oa Molimo a mo raea, a re, Tsaea nama le magobe a a sa tlhabegoañ, li bee mo lefikeñ ye, 'me o 'Me a lira cholole moro. <sup>21</sup> Elirañ gone moengele oa Morena o ntshañ ntlha ea lore lo lo mo lecogoñ ya gagoe, a ama nama le magobe a a sa tlhabegoañ; 'me ga coa molelo mo lefikeñ, oa fisa nama le magobe a a sa tlhabegoañ ; 'me moengele oa Morena a tloga mo matlhoñ <sup>22</sup> 'Me Giteone a a gagoe. bona fa e ne e le moengele oa Morena: 'me Giteone a

re, Ao! Morena Molimo! ka gonne ke bonye moengele oa Morena, ke lebaganye le ene ka sefatlhogo. <sup>28</sup> 'Me Morena a mo raea, a re, A kagisho e ne le oena: o se boife: ga o nka o shoa. <sup>24</sup> Ke gone Giteone o agetseñ Morena aletare gone, a e bitsa Yehofa-shalome: le gompiyeno e sa le gone mo Ofera oa Baabiesere.

† 25 'Me erile bosigo yoo, Morena a mo raea, a re, Tsaea poana ea ga 'rago, eleñ poana ea bobeli ea linyaga li shupa, o rutle aletare ea ga Baale e e leñ ea ga 'rago, o reme Ashera e e fa go eone: <sup>26</sup> 'me o agele Morena Molimo oa gago aletare mo tlhoreñ ea logaga lo, ka mokgoa oa thulaganyo, 'me o tsee poana ea bobeli, o ntshe sentsheco se se fisioañ ka logoñ loa Ashera e o tla e remañ. 27 Ke gone Giteone o chotseñ banna ba leshome ba batlhanka ba gagoe, a lira yaka Morena a 'moleletse: 'me eare, ka gonne a boifa ba ntlo ea ga 'ragoe le banna ba motse, a sa kake a se lira motshegare, a se lira bosigo. <sup>28</sup> 'Me erile, banna ba motse ba cogela ka mosho, bonañ, aletare ea ga Baale ea bo e rutlegile, le Ashera e e fa go eone e remiloe, 'me pooana ea bobeli e ntshelicoe mo aletareñ e e agiloeñ. 29 'Me ba raana, ba re, E mañ eo o lirileñ seo se. 'Me eare ba botsa ba botsisa, ga toe, Giteone moroa

Yoashe o lirile seo seo. <sup>30</sup> Ke gone banna ba motse ba reileñ Yoashe, ba re, Ntsha moroao, gore a shoe: ka gonne a rutlile aletare ea ga Baale, le ka gonne a remile Ashera e e fa go eone. 31 'Me Yoashe a raea botlhe ba ba emelelanyeñ nae, a re, Kana a lo tla ganelela Baale? a lo tla 'moloka? eo o tla mo ganelelañ, a a bolace go santse go le ka mosho: fa e le molimo a a ikganelele, ka gonne moñoe a rutlile aletare ea gagoe. 82 Ke gone ka tsatsi yeo o mo shileñ leina ya Yerubaale, a re, A Baale a ikganelele, ka gonne a rutlile aletare ea gagoe.

<sup>33</sup> Ea lira gone Bamitiane le Baamaleka, le bana ba ntlheñ ea botlhabatsatsi ba kokoana; 'me ba tshela, ba tlhaolela mo mogogoroñ oa Yeserele. 84 'Me mooa oa Morena oa tlela Giteone; 'me a letsa phala; 'me Baabiesere ba mo phuthegela. 35 'Me a romela baroñoi koa nageñ eotlhe ea Manase; 'me ba mo phuthegela le bone : a ba a romela baroñoi koa go Asere, le kea go Sabulone, le 'me koa go Nafetale; tlhatlogela go ba kgatlha-<sup>36</sup> 'Me Giteone a raea Molimo, a re, Fa o tla boloka Iseraele ka lecogo ya me, yaka o buile, <sup>37</sup> bona, ke tla baea sesetlho sa boböa mo sebuaneñ; fa monyo o ka nna mo sesetlhoñ shosi, go le komelelo fa boliloñ yotlhe, ke gone ke tla itseñ gore o tla boloka Iseraele ka lecogo

<sup>38</sup> 'Me ya me, yaka o buile. ga nna yalo: gonne a cogela ka mosho, a pitlelela sesetlho, a gamola monyo mo sesetlhoñ, oa tlala ka mogopo. Giteone a raea Molimo, a re, A bogale ya gago bo se ntukele, ke tla fela ke bua gañoe-fela: kea go rapela, o mme ke leke gañoe-fela ka sesetlho; a sesetlho se tle se omelele shosi, 'me mo boliloñ yotlhe go nne monyo. 40 'Me Molimo o no oa lira yalo bosigo yoo; sesetlho se ne se omeletse shosi, 'me monyo o no o le mo bolilon votlhe.

#### BAATLHOLI 7.

EALIRA gone Yerubaale, eo eleñ Giteone, le seshaba shotlhe se o nañ nasho, ba cogela, ba tlhaolela fa mocoeliñ oa Harota: 'me botlhaolelo ya Mitiane bo ne bo le ntlheñ ea bone ea bokone, fa lokgabeñ ya More, mo

mogogoroñ.

<sup>2</sup> 'Me Morena a raea Giteone, a re, Seshaba se o nañ nasho segolo thata, gore ke neele Bamitiane mo lecogoñ ya shone, gore ese ere kgotsa Baiseraele ba mpelafalela, ba re, Ke bolokiloe ke lecogo ya <sup>8</sup> Eä, yanon, o me ka nosi. Bolele mo litsebeñ tsa seshaba, o re. A moñoe le moñoe eo o boifañ, a tlakasela, a booe, a tloge mo ncoeñ ya Gileate. 'Me ga booa ba mathausanta ba mashome a le mabeli a meco mebeli ba seshaba,

ga sala ba mathausanta a leshome.

4 'Me Morena a raea Giteone, a re, Seshaba se sa le segolo; se folosetse koa metseñ, ke tla se go lekela gone; 'me go tla nna gore eo ke tla mo go raeañ, ke re, Eo o tla ea nao, o ee nae; 'me eo ke tla mo go racañ, ke re. Eo ga o nka o ea nae, o se ka oa ea <sup>5</sup> 'Me a folosetsa seshaba koa metseñ: 'me Morena a raea Giteone a re, Moñoe le moñoe eo o kapetsañ metse ka loleme loa gagoe yaka nca e tlhabutsa, o mmee ka esi; le gone moñoe le moñoe eo o khubamañ ka mañole go noa. 6'Me palo ea ba ba kapelitseñ, ba isa mabogo a bone mo melomoñ, e ne e le banna ba le makgolo a le mararo ; 'me ba bañoe ba seshaba ba ne ba khubama ka mañole go noa metse. 7'Me Morena a raea Giteone, a re, Ke tla lo boloka ka banna ba ba makgolo a mararo ba ba kapelitseñ, ke neele Bamitiane mo lecogoñ ya gago: a seshaba shotlhe se tsamaee, a moñoe le moñoe a ee koa ga gabo. seshaba sa tsaea mehago ka lecogo, le liphala tsa shone; 'me a bosetsa banna botlhe ba Iseraele, moñoe le moñoe koa tenteñ ea gagoe, a sala le banna ba ba makgolo a mararo: 'me botlhaolelo ya Mitiane bo ne bo le koa tlase ga gagoe mo mogogoroñ.

9'Me erile bosigo yoo, Mo-RENA a mo raea, a re, Ema.

o fologele mo botlhaoleloñ; gonne ke bo neetse mo lecogoñ ya gago. 10 'Me fa o boifa go fologa, fologela koa botlhaoleloñ o na le Pura, motlhanka oa gago: 11 o tla utloa kafa ba buañ ka gone; garamorago mabogo a gago a tla thatafalioa go fologela mo botlhaoleloñ. Ke gone o fologileñ a na le Pura motlhanka oa gagoe a ea ntlheñ e e fa ntle ea ba ba tlhometseñ ba ba mo botlhaoleloñ. Bamitiane le Baamaleka le bana botlhe ba ntlheñ ea botlhabatsatsi ba letse mo mogogorofi ba kana ka tsie ka bontsi; le likamela tsa bone li ne li sena palo, yaka moshaoa o o fa lithokon tsa leoatle ka bontsi. erile Giteone a fitlha, bonañ go no go le monna eo o bolelelañ molekane oa gagoe toro, a re, Bona, ke lorile toro, 'me bona kgolokgoane ea bogobe ya garase ea golokegela mo botlhaoleloñ ya Mitiane, ea tsena mo tenteñ, ea e itaea ea oa, ea e phecola, 'me tenta ea 14 'Me molekane namalala. oa gagoe a fetola, a re, Toro e ga e kaee sepe fa ese chaka ea ga Giteone, moroa Yoashe, monna oa Iseraele: Molimo o neetse Mitiane le leshomo ya gagoe yotlhe mo lecogoñ ya gagoe.

15'Me erile, Giteone a utloa polelo ea toro, le phuthololo ea eone, a obama: 'me a boela mo botlhaoleloñ ya Iseraele, a re, Cogañ, gonne Morena o neetse leshomo ya Mitiane mo lecogoñ ya lona. 16 'Me a kgaoganya banna ba ba makgolo a mararo mephato e le meraro, a tsenya liphala mo mabogon a bone botlhe, le linkgo tse li senañ sepe, le mecoaisho mo teñ ga linkgo. <sup>17</sup> 'Me a ba raea, a re, Ntebañ, lo lire yaka nna: 'me bonañ, ere ke fitlha mo ntlheñ e e ka koano ea botlhaolelo, a go nne yaka ke lira, le lona lirañ yalo. <sup>18</sup> Ere ke letsa phala, nna le botlhe ba ke nañ nabo. le lona lo letse liphala mo ntlheñ cotlhe tsa botlhaolelo, lo re, Ka ntlha ea Morena le ea Giteone.

19 Yalo Giteone le banna ba ba lekgolo ba o nañ nabo, ba fitlha fa ntlheñ ea botlhaolelo e e fa go bone ka tshimologo ea tebelo ea sego santlha, fela ka tebelo e sena go beoa: 'me ba letsa liphala, ba phatlakanya linkgo, tse li mo mabogoñ a bone. 20 'Me ba mephato e meraro ba letsa liphala, ba thuba linkgo, ba choere mecoaisho ka mabogo bone a manamagali, le liphala ka mabogo a bone a matona gore ba li letse: 'me ba bitsa, ba re, Chaka ea Morena le ea Giteone. 21'Me ba ema, moñoe le moñoe mo boemoñ ya gagoe, ba folile 'me leshomo botlhaolelo: yotlhe ya taboga; 'me ba opa mokgosi, ba ba tshabisa. <sup>22</sup> 'Me ba letsa liphala tse li makgolo a mararo, 'me Mo-RENA a lira gore moñoe le moñoe a tlhabe moñoe ka ene ka chaka ea gagoe mo leshomon yotlhe: 'me leshomo ya tshabela koa Betha - sheta ntlheñ ea Serera, le koa moleloaneñ oa Abela-mehola, fa go Tabata. <sup>23</sup> 'Me banna ba Iseraele ba phuthega, ba coa Nafetale, le Asere, le Manase, eotlhe, ba latelela Bamitiane. <sup>24</sup> 'Me Giteone a romela bakoa makgabaneñ a roñoi Eferaime, a re, Fologañ, lo come Bamitiane. lo choare linoka go ba raka, go fitlha koa Betha - bara, eleñ Yoretane. Yalo banna ba Eferaima ba phuthega botlhe, ba choara linoka go fitlha koa Bethabara, eleñ Yoretane. <sup>25</sup> 'Me ba choara likgosana tse peli tsa Bamitiane, bo Oreba le Seba, ba bolaea Oreba fa logageñ loa ga Oreba, le Seba ba molaca fa segateloñ sa beine sa Seba, ba latelela Mitiane: 'me ba isa litlhogo tsa bo Oreba le Seba koa go Giteone, koa moseya oa Yoretane.

## RUTHA 1.

Shontaga ea Bone e e morago ga Teriniti.

Maitsiboou (2).

ERILE ka metlha e baatlholi ba sa atlholañ ka eone, ga nna tlala mo lefatshiñ. 'Me monna moñoe oa Betlhehema-yuta, a ea go yaka koa lefatshiñ ya Moaba, ene, le mosali oa gagoe, le bomoroaoe ba babeli. <sup>2</sup> Leina ya monna e ne e le Elemeleke, le leina ya mosali oa gagoe e le Naomi, le maina a bomoroace ba babeli e le Mahelone le Kileone, Baeferata ba Betlhehema-yuta: 'me ba fitlha mo fatshiñ ya Moaba, ba nna gone. 3'Me Elemeleke, monna oa ga Naomi, a shoa: ga sala ene, le bomoroace ba babeli. ba itseela basali ba Moaba, leina ya eo moñoe e ne e le Orepa, ya eo moñoe e le Ruthe; 'me ba nna gone ekane e le linyaga li leshome. <sup>5</sup> 'Me bo Mahelone le Kileone ba shoa ka bobeli; ga sala mosali a shoecoe ke bana ba gagoe boobeli, le monna oa gagoe. 6'Me a tloga a na le betsi ba gagoe, gore a booe mo fatshiñ ya Moaba, gonne a utloile, a le mo fatshiñ ya Moaba, go toe Morena o lekotse seshaba sa gagoe, a <sup>7</sup> 'Me a coa se naea bogobe. mo feloñ fa o na a le gone, a na le betsi ba gagoe ba babeli; ba ikisa ka tsela e e boelañ koa lefatshiñ ya Yuta. <sup>8</sup> 'Me Naomi a raea betsi ba gagoe ba babeli, a re, Eañ, lo boele moñoe le moñoe ca lona koa ga 'magoe: a Morena a lo lirele ka bobelonomi, yaka lo ne loa lirela ba ba shuleñ. le nna. <sup>9</sup> A Morena a lo nee gore lo bone tapologo, moñoe le moñoe oa lona mo tluñ ea monna oa gagoe. A tloga a ba atla: 'me ba choletsa mancoé a bone, ba lela. <sup>10</sup> 'Me ba mo raea, ba re, 'Nya, re tla boela nao koa seshabeñ sa ga eno ‡ 11 'Me Naomi a re, Booan, bomoroaliaka: lo elañ le nna? a ke sa na le bana mo sebopeloñ sa me, e tle e nne banna ba lona? <sup>12</sup> Booañ, bomoroaliaka, lo ee; gonne ke cofetse, ga ke na go na le monna. Fa nka re. Ke sa na le cholofelo, lefa nka lala ke bonye monna, ke ba ke bona basimane; 13 a lo ka ba leta go fitlhela ba gola? a lo ka iketla go sa boneñ banna? 'nyaea, bomoroaliaka; gonne ke ka ntlha ea lona ke utloa botlhoko thata ka lecogo ya 14 'Me Morena le ncoetse. ba choletsa mancoé a bone, ba lela gape: 'me Orepa a atla matsalagoe; 'me Ruthe a mo ñaparela. 15 'Me a re, Bona, monnao o boetse koa ga gabo le koa molimoñ oa gagoe: le oena o sale monnao morago. <sup>16</sup> 'Me Ruthe a re, Se re ke go tlogele, ke se ka ka tlhola ke go sala morago: gonne koa o eañ gone ke tla ea; le koa o lalañ gone ke tla lala gone: seshaba sa gago se tla nna seshaba sa me, le Molimo oa gago o nne Molimo oa me: 17 koa o shoelañ gone ke tla shoela gone, le koa o fitlhoan gone ke tla fitlhoa gone: a Morena a ntirele ka gore le ka gore fa nka kgaogañoa le oena faese ke losho. <sup>18</sup> 'Me eare a bona gore o fegelecoe go ea nae, a lesa go bua le ene. 19 'Me ba coelela pele, ba fitlha koa Betlhe-'Me erile ba sena go fitlha mo Betlehema. motse otlhe oa ba huluegela,

'me basali ba re, A ga se Naomi? 20 'Me a ba raea, a re, se mpitseñ Naomi, mpitsañ Mara, gonne Mothati-eotlhe o nkgalaketse thata. 21 Ke ne ka bolola ke tletse, 'me Mo-RENA o mposelitse gae ke le loleä: lo mpiletsañ Naomi, le mororo Morena a shupile kaga me, le Mothati-eotlhe o <sup>22</sup> Naomi a mpitlagantse. booa yalo, a na le Ruthe oa Moaba, ñoetsi oa gagoe, eo o na a booa koa lefatshiñ ya Moaba: 'me ba fitlha mo Betlhehema, batho ba simolola go kgetla garase.

#### 1 SAMUELE 1.

Go no go le monna moñoe Ramathaima-sofime, oa makgabana a Eferaime, leina ya gagoe e ne e le Elekana, moroa Yerohame, moroa Elehu, moroa Tofu, moroa Sufe, Moeferaima: <sup>2</sup> a na le basali ba le babeli: leina ya eo moñoe e ne e le Hana, le leina ya eo moñoe Penine: Penine o na a na le bana, 'me Hana o na a sena bana. 3'Me monna eo o ne a tla nne a tloge mo motseñ oa gagoe ka ñoaga le ñoaga go ea go tlhabela Morena oa mashomo-shomo 'Me bomoroa Ele koa Shilo. ba babeli, bo Hofeni le Finehase, ba bo ba le gone. ere motlhañ go Elekana o tlhabelañ, a tle a nee Penine mogatse, le bomoroace botlhe le bomoroalie, likabelo: 5'me a nee Hana kabelo ea batho

ba le babeli: gonne a rata Hana, 'me Morena o na a coetse sebopelo sa gagoe. 6'Me mogalika oa gagoe a mo gakatsa mashoe, a mo tsenya mailaapelo, ka gonne Morena a coetse sebopelo sa gagoe? 7'Me o na a nna a lira yalo ka ñoaga le ñoaga, motlhañ go ba tlhatlogelañ koa tluñ Morena, a mo gakatsa yalo; ke gone o na a lela, a se ka a va. 8'Me Elekana, monna oa gagoe a mo raea, a re, Hana, o lelelañ i ke ka go reñ o sa ye? pelo ea gago e tlhabegetseñ ? a ga ke molemo mo go oena go gaisa basimane ba leshome? 9'Me erile ba sena go ya le go noa mo Shilo. 'Me Ele Hana a tloga a ema. moperiseta a nna mo sennoñ sa gagoe fa lekotoaneñ leñoe ya tempela ea Morena. Hana a galakega thata mo mooen, a rapela Morena, a lela thata. 11 'Me a ikana ikano, a re, Morena oa mashomoshomo, fa o ka leba pitlaganyo ea lelata ya gago, o nkgopole, o sa lebale lelata ya gago, 'me fa o ka naea lelata ya gago ñoana oa mosimane, ke tla mo neela Morena ka malatsi otlhe a botshelo ya gagoe, le gone ga go nka go nna logare lope mo tlhogoñ ea gagoe. 12 Me erile, ka a ntse a rapela fa pele ga Morena, Ele a ela molomo oa gagoe tlhoko. <sup>13</sup> 'Me Hana a bua ka pelo ea gagoe; lipounama tsa gagoe tsa tsikinyega cosi, 'me lencoé ya gagoe le sa utloagale; ke

gone Ele o gopotseñ gore o na a tagiloe. 14'Me Ele a mo raea, a re, O tla tagoa go lele go le kaee? o itlose bo-15 'Me valoa ya gago. Hana a fetola, a re, 'Nya, morena oa me, ke mosali eo mooa o o hutsafetseñ : ga kea ka ka noa boyaloa lefaele nno e e thata, 'me ke ne ka chololela mooa oa me fa pele ga <sup>16</sup>Se kaee lelata ya Morena. gago moroalia Beleale: gonne go fitlhela yanoñ ke buile ka bogolo ya ñoñorego ea me le ya kgakatsego ea me. 17 Ke gone Ele o fetotseñ, a re, Eä ka kagisho : 'me a Molimo oa Iseraele o go nee topo e o e o lopileñ. 18 Me a re, A mhula oa gago a tle a bone choaro fa pele ga gago. 'Me mosali a ea ka tsela ea gagoe, 'me a ya, le sefatlhogo sa gagoe ga sea ka sa tlhola se tlhonya. erile ka mosho ba cogela, ba obamela fa pele ga Morena, ba booa, ba fitlha mo ga bone, mo Rama: 'me Elekana a itse mosali oa gagoe ; 'me Morena a mo gopola. 20'Me erile malatsi a sena go tlala, Hana a ithoala, a bona mosimane; 'me a mo sha leina ya Samuele, a re, Ka gonne ke mo lopile Morena. 21 'Me monna eo Elekana, le ba ntlo ea gagoe botlhe ba tlhatlogela go ntshe-MORENA setlhabelo sa ñoaga le ñoaga, le ikano ea gagoe. 22 'Me Hana ga a ka a ea; gonne a raea monna oa gagoe, a re, Etlare ñoana a sena go kgoisioa, ke ee nae,

gore a bonale fa pele ga Morena, a tle a nnele rure gone. 23 'Me Elekana, monna oa gagoe, a mo raea, a re, Lira kafa o gopolañ go siame ka gone; o nne e tsamaee o mo kgoise; ke ka re fela Morena a tiise lefoko ya ga-'Yalo mosali a nna, a 24 'Me erile a amusa ñoana. sena go mo kgoisa, a tlhatloga a ea nae, a ea le lipoana li le tharo, le efa e le noe ea bupi, le lekuka ya beine, a mo isa koa tluñ ea Morena mo Shilo: 'me ñoana a bo a sa le 'motla-<sup>25</sup> 'Me ba tlhaba nyana. poana, ba isa ñoana mo go <sup>26</sup> 'Me a re, Morena oa me, yaka mooa oa gago o tshelile, morena oa 'me, ke nna mosali eo o kileñ a ema fa go oena fa, ke rapela Morena. <sup>27</sup> Noana eo, ke eo ke neñ ka mo lopa;'me Morena o nneile molopo oa me o ke ne ka o mo lopa: ke gone le nna ke mo abetsen Morena; 'me o tla nna a abeloa Morena ka malatsi otlhe a o tla tshelañ ka one. 'Me a obamela Morena gone.

# 1 SAMUELE 2.

Shontaga ea Boraro e e morago ga Teriniti.

Ka Mosho.

'ME Hana a rapela, a re, Pelo ea me e itumela mo Moreneñ, lonaka loa me lo choletsegile mo Moreneñ: molomo oa me o atlhamoloselicoe baba ba me, ka gonne ke itumeletse poloko ea gago. <sup>2</sup>Ga go ope eo o itshephileñ

yaka Morena; gonne ga go ope faese oena, le gone ga go lefika lepe yaka Molimo oa <sup>8</sup> Se tlholeñ lo bua ka boikgogomosho; a boikgancho bo se coe mo molomoñ oa lona: gonne Morena ke Molimo oa kico, le meliro e lekañoa ke <sup>4</sup> Mara a linatla a robegile, 'me ba ba kgopileñ ba <sup>5</sup> Ba ba tlamiloe ka thata. ne ba kgotshe ba ithoaletse bogobe; le ba ba ne ba choeroe ke tlala ba itetlile. Ee, moopa o bonye bana ba shupa; 'me eo o nañ le bana ba le bantsi o koafetse. 6 MORENA oa bolaea, 'me a tshelise : oa folosetsa mo bobipoñ, me a tlhatlose. 7 Morena oa humanegisa, 'me a humise: oa kokobetsa, 'me a choletse. tlosa bahumanegi mo loroleñ, o choletsa batlhoki mo thutubuluñ, gore a ba bee le likgosana, ba tle ba ye boshoa ya terone ea kgalalelo : gonne metheo ea lefatshe ke ea Morena, 'me o beile lefatshe mo go eone. 9 O tla tshegetsa maoto a baitshephi ba gagoe, 'me balotsana ba tla lilimalioa mo lefifiñ ; gonne ga go ope eo o tla fenyañ ka bonatla. 10 Ba ba emelelanañ le Morena ba tla thubagañoa: o tla ba lumisetsa maru koa legolimoñ: Morena o tla atlhola likhutlo tsa lefatshe; o tla naea kgosi ea gagoe thata, a choletse lonaka loa motlolioa oa gagoe.

<sup>11</sup> 'Me Elekana a ea koa Ramah, koa tluñ ea gagoe.

'Me noana a lirela Morena fa pele ga Ele, moperiseta.

† 12 'Me bomoroa Ele e ne e le bomoroa Beleale; ga baa ka ba itse Morena. 18 'Me mokgoa o baperiseta ba ne ba o lira le seshaba, e ne e le gore fa moñoe a ntsha setlhabelo, motlhanka oa moperiseta a tle a tle ka nama e sa apeiloe, a chotse lotlhabo lo lo maphata a le mararo ka lecogo; 14 a lo tlhabele mo pitsanen, kgotsa mo keteleñ, lefaele mo moeteñ, lefaele mo pitsen; cotlhe tse li tlhabiloeñ ka lotlhabo moperiseta a li itseele ka esi. ne ba lira yalo le Baiseraele ba ba tsilen mo Shilo. 15 Le gone motlhanka oa moperiseta a tle a tle ba ese ba fise mahura, a ree monna eo o tlhabetseñ, a re, Ntsha nama ea go beselioa moperiseta; gonne ga a nka a chola mo go oena nama e e apeiloeñ faese e e tala. 16 'Me fa moñoe a mo raea, a re, Kaitsane ba tla fisa mahura yanon yanon, morago o chole kafa mooa oa gago o eletsañ ka gone ; a tle a re, 'Nya, o e nnee yanoñ ; ere gono ke e tsee ka thata. 17'Me sebe sa makau se ne se le segolo fa pele ga Morena, gonne batho ba ne ba ila sentsheco sa Morena.

18 'Me Samuele a lira fa pele ga Morena, e le ñoana, a tlamiloe ka efota ea lene. 19 Le gone 'magoe a mo segela seaparonyana, a se mo leretse ka ñoaga le ñoaga, motlhañ go o tlañ le monna oa gagoe go

ntsha setlhabelo sa ñoaga le <sup>20</sup> 'Me Ele a tshegoñoaga. fatsa Elekana le mosali oa gagoe, a re, A Morena a go nee peo ka mosali eo ka se Montlha ea sealimo ' Me rena o se alimiloeñ. 21 'Me ba ea koa ga bone. Morena a lekola Hana, a ithoala, a bona basimane ba le bararo le basetsana ba le babeli. 'Me ñoana eo Samuele o na a golela fa pele ga Morena.

‡ <sup>22</sup> 'Me Ele a bo a cofetse thata; 'me a utloela cotlhe tse bomoroace ba ne ba li lira mo go Baiseraele botlhe, le kafa ba robalañ ka gone le basali ba ba lirelañ fa moyakoñ oa tenta ea phuthegelo. <sup>23</sup> 'Me a ba raea, a re, Lo lirelañ lilo tse li ntseñ yalo? gonne ke ntse ke utloela litiro tsa lona tse li boshula ka seshaba se shotlhe. 24 'Nya, bomoroaka; gonne ga se phoko e e molemo e ke e utloañ: lo tlolisa seshaba sa Morena. <sup>25</sup> Fa motho a leofela motho, Molimo o tla mo atlhola: 'me fa motho a leofela Morena, o tla kokotleloa e mañ? Lefagontseyalo ba se ka ba reetsa lencoé ya ga 'rabo, gonne Morena a rata go <sup>26</sup> 'Me ñoana eo ba bolaea. Samuele a nna a gola, a natefela Morena le batho.

1 SAMUELE 2, 27-36.
Tsatsi ya ga'Mathiase Moitshephi.

Ka Mosho.

'Me ga tla monna oa Molimo mo go Ele, a mo raea, a re, Go bua yana Morena, A ga kea ka ka itshenolela ntlo ea ga 'rago, ba sa ntse ba le mo Egepeto mo bokgobeñ ya ntlo ea ga Faroe? 28'Me a ga kea ka ka mo itlhophela mo licoñ cotlhe tsa Iseraele gore e nne moperiseta oa me, a tlhatlogele go fisa ensense mo aletareñ ea me, le go apara efota fa pele ga me? 'Me a ga kea ka abela ntlo ea ga'rago lintsheco cotlhe tsa bana ba ga Iseraele tse li liroañ ka molelo? 29 Lo ragelañ setlhabelo sa me le sentsheco sa me, tse ke li laoletseñ mo boagoñ ya me, 'me o tlotla bomoroao go mphetisa, gore lo inontshe ka lintsheco tse li fetisisañ tsa Iseraele seshaba sa me? 80 Ke gone go buileñ Morena, Molimo oa Iseraele, Ka nnete ke ne ka re ntlo ea gago le ntlo ea ga 'rago e tla tsamaela rure fa pele ga me : 'me yanoñ go bua Morena, A go nne kgakala le nna: gonne ke tla tlotla ba ba ntlotlañ, 'me ba ba nnvatsañ ba tla kaioa lefe-<sup>81</sup> Bona, malatsi a etla a ke tla kgaolañ lecogo ya gago ka one le lecogo ya ntlo ea ga 'rago, gore go se nne mocofi ope mo tluñ ea gago. o tla bona pitlaganyo ea boago ya me, mo khumoñ e Molimo otla e naeañ Iseraele: 'me ga go nka go nna mocofe mo tluñ ea gago, le ka go sa feleñ. <sup>88</sup> 'Me monna oa gago eo ke senkañ ke mo kgaola mo aletareñ ea gago, o tla nnela go nyeletsa matlho a gago, le go utloisa pelo ea gago botlhoko: 'me botlhe ba ba tlhagañ mo tluñ ea gago ba tla shoa ba <sup>84</sup> 'Me se e tla sale makau. nna seshupo sa gago, se se tla tlelañ bomoroao ba babeli, bo Hofeni le Finehase: ba tla shoa ka bobeli ka tsatsi le leñoe fela. 85 'Me ke tla itlhagisetsa moperiseta eo o ikanyegañ, eo o tla lirañ kafa go se se mo peluñ ea me le mo mogopoloñ oa me : 'me ke tla mo agela ntlo e e tlhomameñ, 'me o tla tsamaela rure fa pele ga motlolioa oa me.

# 1 samuele 3.

Shontaga ea Boraro morago ga Teriniti.

### Maitsibooa.

'Me noana eo Samuele o na a lirela Morena fa pele ga 'Me lefoko ya Morena le ne le tlhokega ka metlha eeo; go no go sena pono e e senogileñ. 2'Me erile ka motlha oo ka Ele a sena go robala mo feloñ ga gagoe, ('me matlho a gagoe a simolola go fifala, a reteleloa ke go bona); <sup>3</sup> pele ga lobone loa Molimo lo ese lo time, 'me Samuele a bo a robetse, mo tempeleñ ea Morena, mo areke ea Molimo e leñ gone; 4 Morena a bitsa Samuele 'me a re, Ke fano. 5 'Me a tabogela mo go Ele, a re, Ke fano; gonne o mpilitse. 'Me a re, Ga kea ka ka bitsa ; 'Me a ea, a roba, o robale. bala. 6'Me Morena, a ba a bitsa, a re, Samuele.

Samuele a coga, a ea mo go Ele, a re, Ke fano; gonne o mpilitse. 'Me a fetola, a re, Ga kea ka ka bitsa, ñoanaka; ba, o robale. 7'Me Samuele o na a ese a itse Morena, le gone lefoko ya Morena le ne le ese le mo senogele. Morena a ba a bitsa Samuele ka loa boraro. 'Me a coga a ea mo go Ele, a re, Ke fano, gonne o mpilitse. 'Me Ele a lemoga fa Morena a bilitse 9 Ke gone Ele mosimane. o reileñ Samuele, a re, Eä, o robale, 'me etle ere fa a go bitsa, o re, Bua, Morena; gonne motlhanka oa gago oa Ke gone Samuele o ileñ a robala mo feloñ ga gagoe. 10 'Me Morena a tla, a ema, a bitsa yaka pele, Samuele, Samuele, Elirañ gone Samuele o ren, Bua; gonne motlhanka oa gago oa utloa. <sup>† 11</sup> 'Me Morena a raea Samuele, a re, Bona, ke tla lira señoe mo Iseraele, se litsebe coo peli tsa moñoe le moñoe eo o se utloelañ li tla tsirimañ. 12Ka tsatsi yeo ke tla liragaletsa Ele cotlhe tse ke li buileñ kaga ntlo ea gagoe, ke tla simolola, ke li khutlise. 18 Gonne ke 'moleletse gore ke tla atlholela ntlo ea gagoe rure, ka ntlha ea tshiamololo e o e itsileñ, ka gonne bomoroaoe ba ne ba itsenya mo phucoñ, 'me a se ka a ba kganela. 14 Ke gone ke ikanetseñ ntloea ga Ele, gore tshiamololo ea ntlo ea ga Ele ga e nka e ba e tlhacoega ka setlhabelo lefaele ka sentsheco.

15 'Me Samuele a robala go tsamaea hosigo bo sa, a bula meyako ea ntlo ea Morena. Me Samuele a boifa go itsise Ele pono e. 16 Ke gone Ele o bilitseñ Samuele, a re, Samuele, ñoanaka. 'Me a re. Ke fano. 17 'Me a re, Lefoko ye Morena o le go boleletseñ ke eñ i kea go rapela gore o se le mphitlhele: a Molimo o go lirele yalo, le go fetisa, fa o mpitlhela señoe sa lilo cotlhe tse o li go boleletseñ. 18 'Me Samuele a mo itsise mafoko otlhe, ga a ka a mfitlhela sepe. 'Me a re, Ke Morena: a a lire kafa o kacañ go siame ka gone. <sup>19</sup> 'Me Samuele a gola, a na le Morena, 'me a se ka a letlela lefoko lepe ya gagoe le oele fa fatshe. 20 'Me Baiseraele botlhe, go simolola ka Tana go ea Beeresheba ba itse fa Samuele a tlhomamiselicoe moperofeta oa Morena. Morena a ba a itshenola gape mo Shilo: gonne Morena a itshenolela Samuele mo Shilo ka lefoko ya Morena.

1 SAMUELE 4, 1-19.

Shontaga ea Boraro morago ga Teriniti.

Maitsibooa (2).

'ME lefoko ya Samuele le ne ya fitlhela Baiseraele botlhe. 'Me Baiseraele ba bololela Bafileseta go tlhabana, ba tlhaolela fa Ebenesera: 'me Bafileseta ba tlhaolela mo Afeka. <sup>2</sup> 'Me Bafileseta ba ipaakanyeletsa Baiseraele:

'me erile ba tlhabana, Baiseraele ba kgemethoa fa pele ga Bafileseta; ba bolaea banna ba e kane e le ba mathausanta a le mane ba leshomo ya <sup>8</sup> 'Me erile ntoa mo nageñ. seshaba se boela mo botlhaoleloñ, bagolo ba Iseraele ba re, Morena o re kgemethetseñ gompiyeno fa pele ga Bafileseta? A re lereñ mo go rona koa Shilo areke ea kgolagano ea Morena, e tle mo go rona, e tle e re golole mo mabogoñ <sup>4</sup> Ke gone a baba ba rona. seshaba se rometseñ koa Shilo. 'me koo ba lere areke ea kgolagano ea Morena oa mashomo shomo, eo o ntseñ golimo ga licherube: 'me bomoroa Ele ba babeli, bo Hofeni le Finehase ba bo ba na le areke ea kgolagano ea Molimo. <sup>5</sup> 'Me erile areke ea kgolagano ea Morena e tsena mo botlhaoleloñ.Baiseraele botlhe ba opa mokgosi o mogolo, 'me lefatshe 6 'Me erile Bafiya tutuma. leseta ba utloa tumo ea mokgosi, ba re, Molumo oa mokgosi o mo botlhaoleloñ va Baheberu o kaeañ? 'Me ba itse fa areke ea Morena e tsile mo botlhaoleloñ. Bafileseta ba choga, gonne ba re, Molimo o tsile mo botlhaoleloñ. 'Me ba re, Re latlhegile! gonne ga go ese go ke go lirale seo se se ntseñ valo. <sup>8</sup> Re latlhegile! ke mañ eo o tla re gololañ mo mabogoñ a melimo e e e bonatla? tafalañ, lo lire senna, lona Bafileseta, gore lo ne  $\mathbf{se}$ 

batlhanka ba Baheberu, yaka e ne e le batlhanka ba lona: lirañ senna, lo tlhabane. 10'Me Bafileseta ba tlhabana, me Baiseraele ba kgemethoa, 'me ba tshabela moñoe le moñoe koa tenten ea gagoe : ga nna polao e kgolo ; gonne ga shoa ba le mathausanta a le mashome mararo ba ba linao ba 11 'Me ga thocoa Baiseraele. areke ea Molimo ; ga bolaoa bomoroa Ele ba babeli, bo Ho feni le Finehase. 12 Me ga taboga monna oa Benyamine koa leshomoñ ya ntoa, a fitlha mo Shilo ka tsatsi yeo ka yosi, a gagotse liaparo tsa gagoe, a na le mmu mo tlhogoñ ea 13 'Me erile a fitlha, gagoe. bonañ, Ele a bo a ntse mo sennoñ sa gagoe fa tseleñ, a lebeletse: gonne pelo ea gagoe e ne e kotlomanetse areke ea 'Me ka monna a Molimo. tsena mo motseñ, a bolela. motse otlhe oa goeletsa. 14 'Me erile Ele a utloa molumo oa mogoo, a re, Molumo o oa tlhapeo ke eñ? 'Me monna a akofa, a tla, a bolelela Ele. <sup>15</sup>'Me Ele a bo a le linyaga li le mashome a fera moñoe a meco e e ferañ 'meli ; matlho a gagoe a na a kalogile, a 16 'Me reteleloa ke go bona. monna a raea Ele a re. Ke nna eo ke coañ mo ntoeñ, ke tshabile gompiyeno koa ntoeñ. 'Me a re, Go liretseñ, ñoana-<sup>17</sup> 'Me eo o na a tsile le mafoko a fetola, a re, Baiseraele ba tshabile fa pele ga Bafileseta, polao e ne e le

kgolo mo gare ga seshaba, bomoroao ba babeli, bo Hofeni le Finehasi ba shule le bone, le areke ea Molimo e thopiloe. <sup>18</sup> 'Me erile ka a kakanya areke ea Molimo, a oa mo sennoñ sa gagoe ka morago fa ntlheñ ea kgoro, a kgomoga thamo, a shoa: gonne e ne e le mocofe, a le bokete. 'Me o na a atlhotse Iseraele ka linyaga li le mashome a le mane.

#### 1 SAMUELE 8.

'Me erile ka Samuele a cofetse, a baea bomoroaoe baatlholi mo Iseraeleñ. <sup>2</sup> Leina ya moroaoe eo o tsecoeñ pele e ne e le Yaele; le leina ya oa bobeli e ne e le Abia: ea bo e le baatlholi mo Beeresheba. <sup>3</sup> 'Me bomoroaoe ba se ka ba tsamaea ka metsamao ea gagoe, ba fapogela mali, ba amogela limpho, ba shokamisa katlholo.

<sup>4</sup> Ke gone bagolo ba Iseraele ba phuthegileñ, ba tla mo go Samuele, mo Rama, <sup>5</sup> ba mo raea, ba re, Bona, o cofetse, 'me bomoroao ga ba tsamaee ka litsela tsa gago: re beele kgosi, e re atlhole yaka merafe eotlhe. 6 'Me lefoko yeo le ne le le boshula mo go Samuele, fa ba re, Re beele 'Me Sakgosi, e re atlhole. muele a rapela Morena. 7'Me Morena a raea Samuele, a re. Reetsa lencoé ya seshaba mo go cotlhe tse se li go raeañ: gonne ga sea go latlha, se ntatlhile, gore ke se nne kgosi mo go shone. <sup>8</sup> Yaka litiro cotlhe tse se li lirileñ esale motlhañ go ke se ntshitseñ mo Egepeto le go fitlhela gompiyeno, ka se mpaketse, sa lirela melimo e sele, le cena se go lirela yalo. <sup>9</sup> Ke gone o reetse lencoé ya shone: lefagontseyalo, o se nyatse thata, o se shupetse mokgoa oa kgosi e e tla se busañ.

<sup>10</sup> Me Samuele a bolelela seshaba se se mo lopileñ kgosi mafoko otlhe a Morena. 11'Me a re, O e tla nna mokgoa oa kgosi e e tla lo busañ: E tla tsaea bomoroa lona, e ba ipeele ba licariota tsa eone, le bapalami ba eone; 'me ba tla taboga fa pele ga licariota tsa eone : 12 e tla ba ipeela balaoli ba mathausanta le balaoli ba mashome a le matlhano; e tla baea ba bañoe gore ba e lemele, ba e robele, ba e lirele maitoseco a ntoa, le liloana tsa licariota tsa eone. 18 Le gone e tla tsaea bomoroalia lona gore ba baakanye bolao, ba apee, le go besa. 14 E tla tsaea masimo a lona, le mefina, le metlhoare, eleñ e e gaisañ ea eone e e abele batlhanka ba <sup>15</sup> E tla tsaea ntlha ea leshome ea peo ea lona, le ea mefina, e e abele likala tsa eone le batlhanka ba eone. 16 E tla tsaea batlhanka ba lona, le malata a lona, le makau a lona a mantle, le liesele tsa lona, e itirele ka cone. <sup>17</sup> E tla tsaea ntlha ea leshome ea macomane a lona; 'me lo tla nna batlhanka ba eone.

18 'Me lo tla lela motlhañ goo ka ntlha ea kgosi e lo e itlhophetsen; 'me Morena ga a nka a lo fetola motlhañ goo. <sup>19</sup> 'Me seshaba sa gana go reetsa lencoé ya ga Samuele; sa re, 'Nya, a re ne le kgosi mo go rona; 20 gore le rona re nne yaka merafe eotlhe: le gore kgosi ea rona e re atlhole, e re etelele pele, e re loele. <sup>21</sup> 'Me Samuele a utloa mafoko otlhe a seshaba, a ba a a bolela mo litsebeñ tsa Morena. <sup>22</sup> 'Me Morena a raea Samuele, a re, Reetsa lencoé ya shone, o se bee kgosi. 'Me Samuele a raea seshaba, a re, Eañ moñoe le moñoe koa motseñ oa gagoe.

# 1 SAMUELE 10, 17.

'Me Samuele a phuthela seshaba mo Misepa fa pele ga Morena, 18 a raea bana ba ga Iseraele, a re, Go bua yana Morena, Molimo oa Iseraele, Ke ne ka ntsha Iseraele mo Egepeto, ka lo golola mo lecogoñ ya Baegepeto, le mo lecogoñ ya magosi otlhe a a na a lo patika: 19 'me gompiyeno lo tlhanogetse Molimo oa lona, o o lo gololanka osi mo lipoitshegoñ tsa lona cotlhe le mo lipitlaganyoñ tsa lona; 'me lo o reile, loa re, 'Nya, o re beele kgosi. Ke gone itlhagiseñ yanoñ fa pele ga Morena ka lico tsa lona, le ka mathausanta a lona. <sup>20</sup> 'Me Samuele a atametsa lico tsa Iseraele cotlhe, 'me ga tlhophioa loco loa ga Benyamine. 21 'Me a atametsa loco loa ga Benyamine ka matlo a lone, 'me ntlo ecora Materi ea tlhophioa: 'me ga tlhophioa Saule, moroa Kishe; 'me erile ba 'matla, a se ka a bonoa. <sup>22</sup> Ke gone ba nnañ ba botsa Morena, ba re, A monna eo ga a ese a tle mono? Morena a fetola, a re, Bonañ, o iphitlhile mo lithotoñ. 23'Me ba taboga, ba mo ntsha gone; 'me erile a eme mo seshabeñ, o na a feta botlhe ba seshaba ka boleele go tloga ka magetla. <sup>24</sup> 'Me Samuele a raea seshaba shotlhe, a re, A ga lo bone eo Morena o mo itlhophetseñ, gore ga go ope eo o ntseñ yaka ene mo seshabeñ? 'Me seshaba shotlhe sa goeletsa, sa re, A kgosi e tshele.

<sup>25</sup> Ea lira gone Samuele o bolelelañ seshaba mokgoa oa bogosi, a o koala mo bukeñ, a e baea fa pele ga Morena. 'Me Samuele a phatlalatsa seshaba, moñoe le moñoe a ea <sup>26</sup> Le ene Saule koa ga gabo. a ea koa ga gagoe koa Gibea; a ea le leshomo ya bone ba lipelo tsa bone li amiloeñ ke Molimo. <sup>27</sup>'Me ba bañoe bomoroa Beleale ba re, Monna eo o tla re boloka yañ? 'Me ba mo nyatsa, ga baa ka ba mo ntshetsa lekgetho lepe.

'Me a lilimala.

#### 1 SAMUELE 12.

Shontaga ea Bone morago ga Teriniti.

#### Ka Mosho.

'ME Samuele o na a raea Baiseraele botlhe, a re, Bonañ, ke reelitse lencoe ya lona mo go cotlhe tse lo li builen le nna. ka lo beela kgosi. 2 'Me vanoñ, bonañ, kgosi e lo tsamaela-pele: 'me nna ke cofetse, ke thuntse; 'me bonañ, lo na le bomoroake: 'me esale bokauñ ya me ke tsamaile fa pele ga lona go fitlhela gompiyeno. 8 Ke fano: lo shupe kaga me fa pele ga Mo-RENA, le fa pele ga motlolica oa gagoe: kana ke chotse kgomo ea ga mañ i gono ke chotse esele ea ga mañ ? gono ke siamololetse mañ ? gono ke patikile mañ? kgono e mañ eo ke amogetseñ mpho mo lecogon ya gagoe go bipa matlho a me ka eone? 'me ke tla e lo bosetsa. 4'Me ba re. Ga oa ka oa re siamololela, lefaele go re patika, le gone ga oa ka oa amogela sepe mo lecogoñ ya motho ope. a ba raea, a re, Morena ke moshupi kaga lona, le motlolioa oa gagoe ke moshupi gompiyeno gore ga loa ka loa bona sepe mo lecogoñ ya me. 'Me ba re, Ke moshupi. 6'Me Samuele a raea seshaba, a re, Morena ke ene eo o na a baea bo Moshe le Aarone, a ba a ntsha bo'raeno mo lefatshiñ ya Egepeto. 7 Ke gone yanoñ, lo eme, gore ke sekisane le

lona fa pele ga Morena kaga litiralelo tse li siameñ tsa Morena cotlhe, tse o li lo liretseñ le bo'raeno. 8 Erile Yakobo a sena go fitlha mo Egepeto, 'me bo'raeno ba goe-Morena, Morena roma bo Moshe le Aarone, 'me ba ntsha bo'raeno mo Egepeto. ba ba nnisa mo feloñ fa. 9 'Me ba lebala Morena Molimo oa bone, 'me a ba rekisetsa mo lecogoñ ya ga Sisera, kgosana ea leshomo ya ga Hasora, le mo lecogoñ ya Bafileseta, le mo lecogoñ ya kgosi ea Moabe, 'me ba loa nabo. 10 'Me ba goeletsa Morena, ba re, Re leofile, ka gonne re baketse Morena, ra lirela bo Baale le Ashetarotha: yanoñ o re golole mo babeñ ba rona, 'me re tla go lirela. 11 'Me Morena a romela Yerubaale, le Betana, le Yefeta, le Samuele, a lo golola mo lecogoñ ya baba ba lona mo ntlheñ cotlhe, 'me loa nna ka polokego. 12 'Me eare lo bona gore Nahashe, kgosi ea bana ba ga Amone, a lo bololela, loa nthaea, loa re, 'Nya, a re busice ke kgosi: ecoa Morena Molimo oa lona e ne e le kgosi ea lona. † 18 Ke gone, bonañ, kgosi e lo e itlhophetseñ, le e lo e lopileñ : 'me bonañ, Morena o lo beetse kgosi. 14 Fa lo ka boifa Mo-RENA, lo mo lirela, lo reetsa lencoé ya gagoe, lo sa rukutlhele taolo ea Morena, fa lona le kgosi e e lo busañ lo latela Morena Molimo oa lona, go ka nna molemo.

fa lo sa reetse lencoé ya Mo-RENA, lo rukutlhela taolo ea Morena, lecogo ya Morena le tla emelelana le lona, yaka le ne le emelelanye le boraeno. <sup>16</sup> Ke gone yanoñ lo eme lo bone seo se segolo se Morena o tla se lirañ fa pele ga matlho a lona. <sup>17</sup> A ga se thobo ea mabele gompiyeno? Ke tla biletsa mo Morenen, gore a ntshe tumo ea maru le pula; 'me lo tla itse lo bone gore boleo ya lona bo bogolo, yo lo bo lirileñ fa pele ga Morena, ka go itopela kgosi. Samuele a biletsa mo More-NEÑ, 'me Morena a ntsha tumo ea maru le pula ka tsatsi yeo: 'me seshaba shotlhe sa boifa Morena le Samuele segolo. 19 'Me seshaba shotlhe sa raea Samuele, sa re, Rapelela batlhanka ba gago Morena Molimo oa gago, gore re se shoe: gonne re okelelelitse libe tsa rona cotlhe boshula vo va <sup>20</sup> 'Me Sago itopela kgosi. muele a raea seshaba, a re, Se boifeñ; kaitsane lo lirile boshula yo yotlhe: lefagontseyalo se fapogeñ mo go lateleñ Morena, 'me lo lirele Morena ka boyotlhe ya pelo; 21 lo se fapoge: gonne yalo lo tla latela lilo tsa lefela tse li sa kaken tsa thusa lefaele go golola, gonne ke tsa lefela. <sup>22</sup> Gonne Morena ga a nka a bakela seshaba sa gagoe ka ntlha ea leina ya gagoe ye legolo: ka gonne go kgatlhile Morena go lo lira seshaba sa gagoe. 28 Le gone

kaga me, a go se nne gore ke ka leofela Morena ka go lesa go lo rapelela: 'me ke tla lo kaela tsela e e molemo e e siameñ. <sup>24</sup> Boifañ Morena fela, lo mo lirele ka nnete ka boyotlhe ya pelo: gonne elañtlhoko lilo tse likgolo tse o li lo liretseñ. <sup>25</sup> 'Me fa lo nna lo lira mashoe, lo tla nyelelioa, lona le kgosi ea lona.

### 1 SAMUELE 13.

Shontaga ea Bone morago ga Teriniti.

#### Maitsibooa.

Saule o na a simolola go busa a le linyaga li le mashome a le mararo; 'me a busa Iseraele linyaga li le peli. 2'Me Saule a itlhophela banna ba mathausanta a le mararo, ba Iseraele ; ba, ba mathausanta a le mabeli a bone ba na le Saule mo Mikemashe, le mo ncoeñ ya Bethele, le ba thausanta e le ñoe-fela ba na le Yonatane mo Gibea oa Benyamine: 'me ba ba setseñ ba seshaba a ba naca tsela moñoe le moñoe a ee koa tenteñ ea gagoe. 3'Me Yonatane a itaea kago ea batlhabani ea Bafileseta e e koa Geba, 'me Bafileseta ba utlo-'Me Saule a letsa phala mo lefatshiñ yotlhe, a re, A Baheberu ba utloe. 4'Me Baiseraele botlhe ba utloela ga toe Saule a iteile kago ea batlhabani ea Bafileseta, le gore Iseraele e ilegile mo go Bafi-'Me seshaba sa phuleseta. thegela Saule koa Gilegale. <sup>5</sup> 'Me Bafileseta ba phuthegela go tlhabana le Iseraele, ka licariota li le mathausanta a le mashome mararo le bapalami ba le mathausanta a le marataro, le batho ba bontsi ya bone bo ntse yaka moshaoa o o fa lithokoñ tsa leoatle: 'me ba tlhatloga, ba tlhaolela mo Mikemashe, ntlheñ ea botlhabatsatsi ea Bethe-afena. <sup>6</sup> Erile banna ba Iseraele ba bona gore ba mo pitlaganyon (gonne seshaba se ne se huluegile) ba iphitlha mo likgageñ, le mo likgoeñ, le mo mafikeň, le mo mesimeň, le mo likhutiñ. 7'Me Baheberu ba bañoe ba ne ba tshelile Yoretane, ba ea koa lefatshiñ ya Gata le Gileata; 'me Saule a bo a sale mo Gilegale, 'me seshaba sa mo latela se roroma.

8 'Me a lebelela ka malatsi a shupa, kafa lobaken lo lo beiloeñ ke Samuele : 'me Samuele a se ka a tla mo Gilegale; 'me seshaba sa mo phatlalalela. 9'Me Saule a re, Nteretseñ sentsheco se se fisioañ, le lintsheco tsa kagisho. 'Me a ntsha sentsheco se se fisioañ. 10 'Me erile a sena go shoetsa go ntsha sentsheco se se fisioan, bonan, ga tla Samuele; 'me Saule a coela go mo kgatlhantsha, gore a mo lumelise. <sup>11</sup> 'Me Samuele a re, O lirileñ ? 'Me Saule a re, Ka gonne ka bona gore seshaba sa mphatlalalela, le oena o sa tle ka malatsi a a na a beiloe, le Bafileseta ba phuthegetse koa Mikemasha; 12 ka re, Yanoñ Bafileseta ba tla mphologela mo Gilegale, 'me ga ke ese ke lope choaro ea Morena: ke gone ke ipatelelitseñ, ka ntsha sentsheco se se fisioañ. Samuele a raea Saule, a re, O lirile ka boeleele: ga oa ka oa tshegetsa taolo ea Morena Molimo oa gago e o e go laoletseñ : gonne vanoñ Morena na a tla tlhomamisetsa pusho ea gago mo go Iseraele rure. 14 'Me yanoñ pusho ea gago ga e nka e ema: Morena o ipatletse monna eo o kafa peluñ ea gagoe, 'me Morena o 'meile mogolo oa seshaba sa gagoe, ka gonne ga oa ka oa tshegetsa se Morena o se go laoletseñ.

<sup>‡ 15</sup> 'Me Samuele, a ema, a tloga mo Gilegale, a ea koa Gibea oa Benyamine. Saule a bala seshaba se o sa ntseñ a na nasho, 'me ekane e le banna ba le makgolo a le <sup>16</sup> 'Me bo Saule marataro. le Yonatane moroace le seshaba se ba nañ nasho, ba nna mo Geba oa Benyamine: 'me Bafileseta ba tlhaolela mo 17 'Me bathopi Mikemashe. ba coa mo botlhaoleloñ ya Bafileseta ka makoko a le mararo: lekoko ye leñoe ya menogela koa tseleñ e e isañ koa Ofera. koa lefatshiñ ya Shuala: 18 le lekoko ye leñoe ya menogela koa tseleñ e e eañ koa Bethahorona ; le lekoko ye leñoe ya menogela koa tseleñ ea moleloane o o okametseñ mogogoro oa Seboima koa bogareñyanaga.

<sup>19</sup> 'Me go no go sa bonoe mothuli ope mo lefatshiñ yotlhe ya Iseraele: gonne Bafileseta ba re, Gore ese ere kgono Baheberu ba ithulela lichaka lefaele marumo: 20 'me Baiseraele botlhe ba fologela koa Bafileseta, moñoe le moñoe go batola mogoma oa gagoe, le garace ca gagoe, le selepe sa gagoe, le kepo ea gagoe; 21 lefagontseyalo ba na le segotlho sa likepo, le ligarace, le litlhabo tse li maphata, le lilepe; le go siamisa litlhabi. gone go liretseñ ka letsatsi ya tlhabano, go sa fitlheloe chaka kgono lerumo mo lecogoñ ya moñoe oa seshaba se se nan le Saule le Yonatane: 'me tsa fitlheloa mo go Saule le Yonatane.

1 SAMUELE 15, 1-24.

Shontaga ea Botlhano morago ga Teriniti.

# Ka Mosho.

'ME Samuele o na a raea Saule, a re, Morena o na a nthomela gore ke go tloletse kgosi ea seshaba sa gagoe, eleñ Iseraele; ke gone reetsa yanoñ lencoé ya. mafoko a <sup>2</sup> Go MOBENA. bua yana Mobena oa mashomo-shomo, Ke gopotse se Amaleka o na a se lirela Iseraele, kafa o na a emelalana nae, a coa mo Egepeto. <sup>8</sup> Eä yanoñ, o kgemethe Amaleka, o nyeleletse rure cotlhe tse ba nañ naco, o se ba rekegele; 'me o bolace monna le mosali, noanvana le loseä, kgomo le nku, kamela le esele.

<sup>4</sup>'Me Saule a bitsa seshaba, a se bala mo Telaima, e le ba linao ba le mathausanta a le makgolo a le mabeli le banna ba Yuta ba le mathausanta a le leshome. <sup>5</sup> 'Me Saule a fitlha koa motseñ oa Amaleka, a lalela mo mogogoroñ. 6'Me Saule a raea Bakena, a re, Eañ lo tloge, lo fuluge mo go Baamaleka, gore ese ere kgono ka lo nyeletsa le bone, gonne lo ne loa nnela bana ba ga Iseraele mafoko, ka ba coa mo Egepeto. 'Me Bakena tloga mo go Baamaleka. 7'Me Saule a kgemetha Baamaleka, go tloga mo Hafila yaka o ea koa Shura o o fa pele go Egepeto. 8'Me a choara Agage, kgosi ea Baamaleka a sa tshelile, a nyeleletsa rure seshaba shotlhe ka boyetla ya chaka. 9 'Me Saule le seshaba ba rekegela Agage, le linku tse lintle le likgomo tse lintle, le tse li nonneñ, le likoanyana, le cotlhe tse lintle, ba sa rate go li nyeleletsa rure : 'me señoe le señoe se se mashoe, se se nyatsegañ, seo ba se nyeleletsa rure.

<sup>10</sup> Elirañ gone go liralelañ Samuele lefoko ya Morena, <sup>11</sup> a re, Keikoatlhaile gonne ke beile Saule kgosi: gonne o mphularetse, le gone ga a ka a liragatsa litaolo tsa me. 'Me Samuele a galefa; a lala a goeletsa Morena. <sup>12</sup> 'Me Samuele a cogela, gore a kgatlhantshe Saule; 'me ga bole-

leloa Samuele, ga toe, Saule o kile a tla mo Karemele, 'me bona, a ikemisetsa pilara, a tsamaea-tsamaea, a feta, a fologela koa Gilegala. 13 'Me Samuele a fitlha mo go Saule: 'me Saule a mo raea, a re. Tshegofalioa ke Morena: ke liragalitse taolo ea Morena. <sup>14</sup> 'Me Samuele a re, 'Me go kacañ go lela ga linku mo litsebeñ tsa me, le go lela ga likgomo mo ke go utloañ? 15 'Me Saule a re, Ba tsile naco koa go Baamaleka: gonne seshaba se rekegetse linku tse lintle le likgomo, gore se ntshetse Morena Molimo oa gago setlhabelo; me tse liñoe re li nyelelelitse rure. <sup>16</sup> Elirañ gone Samuele o raeañ Saule, a re, Lesa, 'me ke tla go bolelela se Morena o letse a se mpoleletse. 17 'Me a re, Bolela. 'Me Samuele a re, Lefa o no o le monyenye mo ponoñ ea gago, a ga oa ka oa liroa tlhogo ea lico tsa Iseraele? 'Me Morena o na a go tloletsa kgosi ea Iseraele; 18 'me Morena a go romela mo loetoñ, a re, Eä, o nyeleletse baleofi rure, eboñ Baamaleka, o loe nabo go tsamaee ba felisioe. <sup>19</sup> Kana o no o sa reeletseñ lencoé ya Morena, 'me o gapile thopo, oa lira se se boshula mo matlhoñ a Morena. <sup>20</sup> 'Me Saule a raea Samuele, a re, Ee, ke reelitse lencoé ya Morena, ka ea ka tsela e Morena o nthometseñ ka eone, ke lerile Agage kgosi ea Amaleka, le gone ke nyelelelitse Baamaleka rure. 21 'Me seshaba se chotse tsa thopo, linku le likgomo, tse likgolo tsa tse li neelecoen, gore se ntshetse Morena Molimo oa gago setlhabelo mo Gilegale.-<sup>22</sup> 'Me Samuele a re, A Morena o natefeloa ke lintsheco tse li fisioañ le litlhabelo, go na le go utloa lencoé ya Morena? Bona, go utloa go gaisa go tlhabela, le go reetsa go gaisa 28 Gonne mafura a lipheleu. borukutlhi bo ntse yaka sebe sa go looa, le botlhogo-e-thata bo ntse yaka go obamela liseto le terafime. Ka gonne o latlhile lefoko ya Morena, le gone o go latlhile gore o se nne kgosi.

# 1 SAMUELE 16.

Shontaga ea Botlhano morago ga Teriniti.

# Maitsibooa.

'Me Morena o na a raea Samuele, a re, O tla hutsafalela Saule go lele go le kaee, ecoa ke mo latlhile gore a se buse Iseraele? tlatsa lonaka loa gago ka loukoane, 'me o ee, ke tla go romela koa go Yese oa Betlhehema: gonne ke iponetse kgosi mo go bomoroace. <sup>2</sup>'Me Samuele a re, Ke ka ea yañ? fa Saule a utloa o ka 'Me Morena a re, mpolaea. Eä le moroba, o re, Ke tsile go ntshetsa Morena setlhabelo. <sup>3</sup> 'Me o biletse Yese setlhabeloñ, 'me ntla go itsise se o tla se lirañ : o tla ntloletsa eo ke mo go umakelañ. 4 'Me

Samuele a lira se Morena o na a se bua, 'me a fitlha koa Betlhehema. 'Me bagolo ba motse batla go mo kgatlhantsha, ba tlakasela, ba re, A o tsile ka kagisho? 5'Me a re. ka kagisho: ke tsile go ntshetsa Morena setlhabelo: iitshephisen, lo tle le nna mo 'Me a itshephisa setlhabeloñ. Yese le bomoroace, a ba biletsa mo setlhabeloñ. erile ba sena go tla, a leba Eleaba, a re, Ntlhomane, motlolica ca Morena o fa pele ga gagoe. 7'Me Morena a raea Samuele, a re, Se lebe sefatlhogo sa gagoe, lefaele boleele ya seemo sa gagoe ; gonne ke mo ganne: gonne Morena ga a bone yaka motho a bona; gonne motho o leba ponalo e e koantle, 'me Morena o leba 8 'Me Yese a bitsa Abinataba, a mfetisa fa pele ga 'Me a re Le eo Samuele. Morena ga a mo itlhophela. <sup>9</sup> 'Me Yese a fetisa Shamma. 'Me a re, Le gone Morena ga a itlhophela eo. 10 'Me Yese a fetisa bomoroace ba shupa 'Me fa pele ga Samuele. Samuele a raea Yese, a re, Morena ga a itlhophela ba. 11 'Me Samuele a raea Yese, a re, A bana ba gago ba fano botlhe? 'Me a re, Go setse eo 'motlanyana, 'me bona, o 'Me Samuele a lisa linku. raea Yese, a re, Romela, o mo lere : gonne ga re nka re nnela go ya, a ese a tle koano. 12 'Me a romela, a mo lere. 'Me o na a hubitse, a le montle go leyoa. 'Me Morena a re, Tloga, o mo tlotse: gonne ke ene eo. <sup>13</sup> Ke gone Samuele o chotseñ lonaka loa loukoane, a mo tlotsa mo gare ga bomogolooe: 'me e sale ka tsatsi yeo mooa oa Morena oa tlela Tafita ka thata. 'Me Samuele a tloga, a ea koa Rama.

† 14 'Me mooa oa Morena o no oa tloga mo go Saule, 'me a choeñoa ke mooa o o boshula o coa mo Moreneñ. 15 'Me batlhanka ba ga Saule ba mo raea, ba re, Bona, yanoñ, o choeñoa ke mooa o o boshula, o coa mo Molimoñ. 16 A morena a laolele batlhañka ba gago ba ba fa pele ga gago, gore ba senke motho eo itseñ go letsa harepa sentle: 'me etle ere mooa o o boshula o o coañ mo Molimoñ o mo go oena, a a letse ka lecogo ya gagoe, 'me o thusege. 17 'Me Saule a raea batlhanka ba gagoe, a re. Lo ntshenkele motho eo o ka letsañ sentle, lo mo lere koano go nna. Eliran gone go fetolañ lekau leñoe, a re, Bona, ke bonye moñoe, moroa Yese oa Betlhehema, eo o itseñ go letsa sentle, le gone ke senatla, ke monna oa ntoa, oa puo e e matsetseleko, o bile o montle, 'me Morena o na nae. <sup>19</sup> Ke gone Saule o rometseñ baroñoi koa go Yese, a re, Nthomela Tafita moroao, eo o lisañ linku. <sup>20</sup> 'Me Yese a tsaea esele e e belesicoeñ bogobe, le lekuka ya beine, le potsane, a li romela koa go

Saule ka Tafita moroace. 21 'Me Tafita a tla mo go Saule, a ema fa pele ga gagoe: 'me a mo rata thata; 'me a nna 'melegi oa maitoseco a gagoe. <sup>22</sup> Me Saule a romela koa go Yese, a re, A Tafita ake a eme fa pele ga me; gonne o bonye choaro mo matlhoñ a me. 23 'Me eare mooa o o boshula o o coañ mo Molimoñ o le mo go Saule, Tafita a tsaca harepa, a letsa ka lecogo: valo Saule a kokobela, a thusega, le mooa o o boshula oa mo tlogela.

#### 1 SAMUELE 17.

Shontaga ea Botlhano morago ga Teriniti.

Maitsibooa (2).

'ME Bafileseta ba ne ba phuthela mashomo a bone tlhabano, ba phuthegela fa Shoko, o eleñ oa Yuta, ba tlhaolela fa gare ga Shoko le Aseka, mo Efese-tamine. 2 'Me Saule le banna ba Iseraele ba phuthega, ba tlhaolela mo mogogoroñ oa Ela, ba ipaakanyetsa go tlhabana le Bafile-<sup>3</sup> Me Bafileseta ba ema mo ncoeñ, fa ntlheñ ñoe, 'me Baiseraele ba ema mo ncoeñ fa ntlheñ e ñoe: go no go le mogogoro fa gare ga bone. 4 'Me ga coa mokolosi mo botlhaoleloñ ya Bafileseta, a bilioa Goleate, oa Gatha, eo boleele ya gagoe e ne e le likubeta li le thataro le ntlha ñoe ea kubeta. 5 A roele helemeta ea kgotlho mo tlhogon, a apere kobo ea itoseco;

'me bokete ya kobo e ne e le lishekele li le mathausanta a le matlhano tsa kgotlho, 6 a na le liphemelo tsa kgotlho mo maotoñ a gagoe, le leruñoana ya kgotlo fa gare ga magetla a gagoe. 7 Lore loa lerumo ya gagoe lo no lo le kana ka mosepori oa mologi ; bokete ya tshipi ea lerumo ya gagoe e ne e le lishekele li le makgolo a le marataro tsa tshipi: 'me a eteleloa pele ke eo o chotseñ 8'Me a ema thebe ea gagoe. a goeletsa mashomo a Iseraele, a a raea, a re, Lo bololetseñ go ipaakanyetsa ntoa? a ga ke Mofileseta, 'me lona lo batlhanka ba ga Saule? ipatleleñ monna, 'me a a fologele mo go nna. <sup>9</sup> Fa a nonofile go loa le nna, a mpolaca, elire gone re nnañ batlhanka ba lona: 'me fa ke mo nonofela, ke 'molaea, elire gone lo nnañ batlhanka ba rona, lo re lirele. <sup>10</sup> 'Me Mofileseta a re. Ke bopela mashomo a Iseraele gompiyeno; lo nntshetse monna, gore re loe 'mogo. 11 'Me erile Saule le Baiseraele botlhe ba utloa mancoe ao a Mofileseta, ba rerega ba boifa thata.

12 'Me Tafita e ne e le moroa Moeferata oa Betlhehema-yuta eo leina ya gagoe e ne e le Yese; 'me bomoroaoe ba ne ba roba menoana e le mebeli: 'me monna eo e ne e le mocofe mo metlheñ ea ga Saule, a cofetse thata mo gare ga batho. 18 'Me bomoroa Yese ba bararo ba bagolo ba ne ba setse Saule morago koa

ntoeñ: maina a bomoroaoe ba bararo ba ba ne ba ile koa ntoeñ e ne e le Eleaba, motsaloa-pele, le eo o 'mfularañ Aminataba, le oa boraro e le 14 'Me Tafita e ne Shamma. e le eo 'motlana : 'me ba bararo ba bagolo ba ne ba setse <sup>15</sup>'Me Tafita Saule morago. o na a ntse a ea koa go Saule a boela go fulisa linku coo 'ragoe mo Betlhehema. <sup>16</sup>'Me Mofileseta a tlhola a atamela ka mamosho le maitsibooa, a ipontsha ka malatsi mashome mane.

† 17 'Me Yese a raea Tafita moroace, a re, Yanoñ o ise koa go bomogoloo efa ea lipabi tse, le magobe a a shome a, akofa o ee le cone koa botlhaoleloñ ya bomogoloo; 18 o be o ise likase tse li shome tse koa kgosaneñ ea thausanta ea bone, o bone kafa go ntseñ le bomogoloo ka gone, 'me o tle o booe le mafoko a bone. <sup>19</sup> 'Me Saule, le bone, le banna botlhe ba Iseraele ba ne ba le mo mogogoroñ oa Ela, ba tlhabana le Bafileseta. Tafita a cogela mo moshoñ, a tlogela linku le molisa, a tsaea lilo, a ea, yaka Yese a na a mo laoletse; 'me a fitlha mo feloñ ga makolöi, fela ka leshomo ye le ne le bololela ntoeñ le opela 21 'Me tlhabano mokgosi. Baiseraele le Bafileseta ipaakanyeletsa tlhabano,leshomo le emelelanye le leshomo. <sup>22</sup> 'Me Tafita a tlogela lilo tsa gagoe mo atleñ sa molisi oa lilo, a tabogela koa leshomoñ, a fitlha, a lumelisa bomogoloöe. <sup>28</sup> 'Me eare a sa bua nabo, ga coa mo leshomoñ ya Bafiliseta, mokolosi, Mofileseta oa Gatha, a bilioa Goliathe, a bua kafa mafoko ao ka osi: 'me Tafita a a utloa. 24 'Me banna botlhe ba Iseraele, erile ba bona monna eo, ba mo phatlalalela, ba tshaba thata. 25 'Me banna ba Iseraele ba re, A ga lo bone monna eo, eo o tsileñ eo? ka mannete o tsile go bopela Iseraele: 'me e tla re monna eo o 'molaeañ, kgosi e tla mhumisa ka likhumu tse likgolo, e mo nee moroalieone, e beele ntlo ea gagoe koantle ga go kgethisioa mo Iseraele. <sup>26</sup> 'Me Tafite a bua le banna ba ba emeñ fa go ene, a re, Go tla liragalela yañ monna eo o bolacañ Mofileseta co, a tlosa kgobo mo go Iseraele? gonne ke mañ Mofileseta eo, eo o sa bololioañ, gore o ka bopela mashomo a Molimo o o tselileñ. 'Me seshaba sa mfetola kafa mokgoeñ o, sa re, Go tla liragalela yalo monna eo o 'mola-28 'Me Eleabe mogolooe a mo utloa a bua le banna, 'me Eleabe a galefela Tafita, a re, O tletseñ mono? le linku li se kaee o li tlogetse le mañ koa bogareñyanaga. Ke itse boikgogomosho ya gago, le loshoko loa pelo ea gago: gonne o tsile gore o bone tlhabano fela. <sup>29</sup> 'Me Tafita a re, Ke lirileñ yanoñ l' A ga go na sepel <sup>80</sup> 'Me a menoga mo go ene, a ea koa go eo moñoe, a bua ka mokgoa oo ka osi, le batho ba

mfetola kafa mokgoeñ oa pele. <sup>81</sup> 'Me erile mafoko a a utloala a a builoeñ ke Tafita, ba a kakanya fa pele ga Saule; 'me a <sup>32</sup> 'Me Tafita a raea 'mitsa. Saule, a re, A go se nne eo o felañ pelo kaga gagoe; motlhanka oa gago o tla ea a loa le 33 'Me Saule a Mofileseta eo. raea Tafita, a re, Ga oa nonofa go emelalana le Mofileseta eo go loa nae : gonne o lekoloane, 'me ene ke monna oa ntoa le mo bokauñ ya gagoe. <sup>84</sup> 'Me Tafita a raea Saule, a re, Motlhanka oa gago o na a lisa linku coo 'ragoe; 'me e ne eare go tla tau kgotsa senonore li choare koanyana mo secomaneñ. 85 ke li latelele ke li itee, ke e ntshe momaganoñ a cone: 'me ere li ntlhasela.ke li choare ka litelu, ke li itee, ke li bolaee. <sup>36</sup> Motlhanka oa gago o bolaile tau le senonore : le Mofileseta eo, eo o sa bololioañ, o tla nna yaka ñoe ea tse, ka gonne o bopetse mashomo a Molimo o <sup>87</sup> 'Me Tafita a re, o tshelileñ. Molimo eo o nkgolotseñ mo lechoon ya tau, le mo lechoon ya senonore, o tla nkgolola le mo lecogoñ ya Mofileseta eo. 'Me Saule a raea Tafita, a re, Eä, Morena o tla na le oena. † <sup>88</sup> 'Me Saule a apesa Tafita liaparo tsa gagoe, a mo roesa tlhogo ka helemeta ea kgotlho, a mo apesa kobo ea itoseco. <sup>89</sup> 'Me Tafita a tlama chaka ea gagoe mo seaparoñ sagagoe, a re oa tsamaea, 'me li se ka tsa mo lema. 'Me Tafita a raea Saule, a re. Ga nkake ka ea le tse, gonne ga lia ntema. 'Me Tafita a li ikapola. <sup>40</sup> 'Me a tsaea thobane ea gagoe ka lecogo, a itlhophela magakoa a le matlhano a a borethe mo molacoaneñ, a a tsenya mo kgetsaneñ ea molisa e o nañ naco, eleñ mo kgoatleñ ca gagoe; a chotse cuibila ea gagoe ka lecogo; 'me a atamela Mofiliseta. 41 Le gone Mofileseta a tloga a atamela Tafita; le monna eo o belegeñ thebe a mo etelela-pele. 42'Me erile Mofileseta a leba, a bona Tafita, a mo ñoñola : gonne e ne e le lekoloane fela, a ba a hubitse, a le montle go leyoa. 48 'Me Mofileseta a raea Tafita, a re, A ke nca, ka o tsile mo go nna ka lithobane? 'Me Mofileseta a tlhapalika Tafita ka melimo ea gagoe. 44 'Me Mofileseta a raea Tafita, a re, Ntlo mo go nna, ke nee linonyane tsa loapi, le libatana tsa naga, nama ea gago. 45 Ke gone Tafita o reileñ Mofileseta, a re, O tsile mo go nna ka chaka, le lerumo, le ka thebe: 'me ke tsile mo go oena ka leina ya Morena oa mashomo-shomo, Molimo oa mashomo a Iseraele, a o a bopetseñ. 46 Gompiyeno Morena o tla go neela mo lecogoñ ya me; ke go itee, ke kgaole tlhogo ea gago; ke nee linonyane tsa loapi le libatana tsa naga lirepa tsa leshomo ya Bafileseta; gore lefatshe yotlhe le tle itse fa go na le Molimo mo go Iseraele; 47 le gore phuthego eotlhe e e itse

gore Molimo ga o boloke ka chaka le ka lerumo: gonne tlhabano ke ea Morena, 'me o tla go neela mo lecogoñ va rona. 48 'Me erile Mofileseta a tloga, a tla, a atamela go kgatlhantsha Tafita, Tafita a itlhaganela, a tabogela koa leshomoñ go ea go kgatlha-<sup>49</sup> 'Me Tantsha Mofileseta. fita a tsenya lecogo ya gagoe mo kgetsiñ ea gagoe, a ntsha legakoa mo go eone, a le konopa ka cuibila, a gatla Mofileseta mo phatleñ ea gagoe, 'me lencoè ya phunya phatla ea gagoe, a oela ka sefatlhogo sa 50 Yalo Tagagoe fa fatshe fita a fenya Mofileseta ka cuibila le legakoa, a itaea Mofileseta, a 'molaea; 'me go no go sena chaka mo lecogoñ ya ga Tafita. 51 Ke gone Tafita o tabogileñ, a ema mo go Mofileseta, a choara chaka ea gagoe, a e shomola mo kgatleñ, a 'molaea, a mo kgaola 'Me eare tlhogo ka eone. Bafileseta ba bona gore mokolosi oa bone o shule, ba tshaba. 52 'Me banna ba Iseraele le ba Yuta ba tloga, ba gooa, ba latelela Bafileseta, go tsamaea o fitlha koa Gai, le koa likgoron tsa Ekerone. 'Me ba ba tlhabiloeñ ba Bafileseta ba oela mo tseleñ e e eañ koa Shaaraime, elen koa Gatha, le koa Ekerone. bana ba ga Iseraele ba booa mo go comeñ Batileseta, ba thopa botlhaolelo ya bone. <sup>54</sup> 'Me Tafita a tsaea tlhogo ea Mofileseta, a e lere mo Yerusalema; 'me a baea maitoseco a gagoe mo tenteñ ea gagoe.

55 Me erile Saule a bona Tafita a bololela Mofileseta, a raea Abenere, kgosana ea, leshomo, a re, Abenere, lekoloane ye ke moroa mañ? 'Me Abenere a re, Yaka mooa oa gago o tshelile, kgosi, ga <sup>56</sup> 'Me kgosi ea re, ke itse. Botsa gore lekoloane ye ke <sup>57</sup> 'Me ka Tafita moroa mañ. a booa mo polaoñ ea Mofileseta, Abenere a mo tsaea, a mo isa fa pele ga Saule, a chotse tlhogo ea Mofileseta ka lecogo ya gagoe. 58 'Me Saule a mo raea, a re O moroa mañ, lekoloane? 'Me Tafita a fetola, a re, Ke moroa Yese, motlhanka oa gago oa Betlhehema.

# 1 SAMUELE 18.

'ME erile a sena go khutlela go bua le Saule, mooa oa ga Yonatane oa kitlana le mooa oa ga Tafita, 'me Yonatane a mo rata yaka a ithata. Saule a mo tsaea ka tsatsi yeo, a gana go tlhola a mo letlela gore a boele koa ga 'ragoe. <sup>3</sup> Elirañ gone bo Yonatane le Tafita ba liralanañ kgolagano, gonne a mo rata yaka a ithata. 4 'Me Yonatane a ikapola morepo o o o apereñ, a o naea Tafita, le liaparo tsa gagoe, ee le chaka le bora le moikgatlho oa gagoe. 5 'Me Tafita a ea fela koa Saule o mo romelañ gone, a ipaea ka botlhale: 'me Saule a 'maea molaoli oa batlhabani, 'me a kgatlhega

mo ponoñ ea seshaba shotlhe, le mo ponoñ ea batlhanka

ba ga Saule.

<sup>6</sup> Me erile ka ba boela koa gae, fa Tafita a booa mo polaon ea Mofileseta, basali ba coa mo metseñ eotlhe ea Iseraele, ba opela, ba bina, gore ba kgatlhantshe Saule kgosi, ka ligoana, le ka tulueco, le ka liloana tse li lelioañ. basali bao ba fetolana mo kopeloñ ea bone, ba re, Saule o bolaile ba mathausanta ba gagoe, 'me Tafita ba mathausanta ba gagoe a leshome. 8'Me Saule, a galefa, 'me lefoko ye ya mo gakatsa; a re, Ba neile Tafita ba mathausanta a leshome, 'me nna ba nneile ba mathausanta fela: 'me o ka bonañ gape faese bogosi? <sup>9</sup> 'Me esale yalo Saule a lepa Tafita.

<sup>10</sup> 'Me erile ka mosho, mooa o o boshula o o coañ koa Molimon oa tlela Saule ka thata, 'me a perofesa mo gare ga ntlo: 'me Tafita a letsa harepa ka lecogo ya gagoe, yaka a nna a lire ka metlha: 'me Saule a chotse lerumo ya gagoe ka 11 'Me Saule a konolecogo. pa lerumo ya gagoe; gonne a re, Ke tla tlhabela Tafita le 'Me Tafita a tila mo loboteñ. gabeli fa pele ga gagoe. 12 'Me Saule a boifa Tafita, ka gonne Morena o na nae, 'me a tlogetse Saule. 18 Ke gone Saule o mo tlositseñ mo go ene, a 'maea molaoli oa gagoe oa banna ba le thausanta, 'me a coa a tsena fa pele ga seshaba.

14 'Me Tafita a ipaea ka bothhale mo litseleñ tsa gagoe cothe; 'me Morena a na nae.
15 'Me erile Saule a bona gore a ipaea ka bothhale thata, a 'melaela.
16 'Me bothhe ba Iseraele le ba Yuta ba rata Tafita, gonne a coa a tsena fa pele ga bone.

# 1 SAMUELE 21.

'ME Bafileseta ba loa le Iseraele: 'me banna ba Iseraele ba tshaba fa pele ga Bafileseta ba oa ba bolailoe mo ncoeñ ya <sup>2</sup>'Me Bafileseta ba Gileböa. latelela Saule le bomoroace: 'me Bafileseta ba bolaea Yonatane, le Abinataba, le Malekishua, bomoroa Saule. tlhabano ea ketefalela Saule. bahuli ba mfitlhela, 'me a pitlagana thata ka ntlha ea <sup>4</sup> Ke gone Saule o bahuli. reileñ eo o 'melegetseñ maitoseco, a re, Shomola thipa ea gago ea ntoa, o mphololetse ka eone, gore ese ere kgotsa ba ba sa bololioañ ba ba tla ba mphololetsa, ba nchotla. 'Me 'melegi oa gagoe a gana, gonne chogile thata. Ke gone Saule o tseileñ thipa ea gagoe ea ntoa, a oela mo go eone. <sup>5</sup>'Me erile 'melegi oa gagoe a bona gore Saule o shule, le ene a oela mo thipeñ ea gagoe ea ntoa, a shoa nae. Saule a shoa, le bomoroace ba bararo, le 'melegela maitoseco a gagoe, le banna ba gagoe botlhe, ba shoa 'mogo ka letsatsi yeo ka yosi.

7'Me erile banna ba Iseraele ba ba ntlheñ ele ea mogogoro, le ba ba koa moseya oa
Yoretane, ba bona gore banna
ba Iseraele ba tshabile, le gore
Saule le bomoroaoe ba shule,
ba bakela metse, ba tshaba;
'me Bafileseta ba tla ba aga
mo go eone.

#### 2 SAMUELE 1.

Shontaga ea Borataro morago ga Teriniti.

Ka Mosho.

'ME erile morago ga losho loa ga Saule, ka Tafita a sena go boela mo go bolaceñ Baamaleka, 'me Tafita a sena go tlhola malatsi a le mabeli mo Sikelaga; <sup>2</sup> eare ka tsatsi ya boraro, bonañ, ga coa monna mo botlhaoleloñ ya ga Saule, a gagogecoe ke liaparo, a na le mmu mo tlhogoñ : 'me erile a fitlha mo go Tafita, a oela fa fatshe, a ikoba. <sup>8</sup> 'Me Tafita a mo raea, a re, O coa kae? 'Me a re, Ke phalogile mo botlhaoleloñ ya Iseraele. 4'Me Tafita a mo raea, a re, Go liretseñ ? ako o mpolelele. 'Me a fetola, a re, Seshaba se tshabile mo tlhabanon, le gone bantsi ba seshaba ba ole ba shule: le bo Saule le Yonatane moroace ba shule le bone. <sup>5</sup> 'Me Tafita a raea lekau ye le 'moleletseñ, a re, O itse yañ gore Saule le Yonatane moroace ba shule? lekau ye le 'moleletseñ ya re, Go ntiragaletse ke le mo ncoeñ ya Gileböa, bona, ka

fitlhela Saule, a ikokotletse ka lerumo ya gagoe, 'me bona a lateleloa thata ke licariota 'Me erile a leba le bapalami. morago, a mpona, a mpitsa. 8'Me ka mfetola, ka 'Me a nthaea, a re, Ke fano. re. O mañ ? 'Me ka mfetola. ka re. Ke Moamaleka. a nthaea, a re, Kea go rapela, ema fa go nna, o mpolaee, gonne ke choeroe ke tlalelo; ka gonne botshelo ya me bo sa itekanetse. 10 Ke gone ke emeñ fa go ene, ka 'molaea, ka gonne ka itse sentle fa a sa kake a tlhola a tshela ka a sena go oa: 'me ka tsaea kerone e e ne e le mo tlhogoñ ea gagoe, le mfitshana o o no o le mo lecogoñ ya gagoe, ke tsile le cone koano mo moreneñ oa me. <sup>11</sup> Elirañ gone Tafita o choarañ likhai tsa gagoe a li gagola; le gone banna botlhe ba o na a na nabo: 12 'me ba hutsafala, ba lela, ba itima liyo go fitlhela maitsibooa, ka ntlha ea ga Saule, le ka ntlha ea ga Yonatane moroaoe, le ka ntlha ea seshaba sa Morena, le ka ntlha ea ntlo ea Iseraele; ka gonne ba ole ka chaka. 13'Me Tafita a raea lekau ye le 'moleletseñ, a re, O coa kae? 'Me a fetola, a re, Ke moroa moeñ, ke Moamaleka. 14 'Me Tafita a mo raea, a re, Ke go nneñ o se ka oa boifa go otlolola lecogo ya gago gore o nyeletse motlolioa oa Morena? 15 'Me Tafita a bitsa leñoe ya makau, a re, Atamela, o mo oele. 'Me

a mo itaea, a shoa. 16 'Me Tafita a mo raea, a re, A mali a gago a nne mo tlhogoñ ea gago; gonne molomo oa gago o go ichupetse, oa re, Ke bolaile motlolioa oa Morena.

† 17 'Me Tafita a hutsafalela bo Saule le Yonatane ka khutsafalo e: 18 le gone a ba laela gore ba rute bana ba ga Yuta sefela sa bora: bonañ se koaliloe mo bukeñ ea Yashare.

<sup>19</sup> Kgalalelo ea gago, Iseraele, e bolailoe mo mafeloñ a gago a a golimo! Kana ba ba thata ba ole yañ! <sup>20</sup> Se go boleleñ mo Gatha, se go kakanyeñ mo lipatleloñ Ashekelona; gore ese gono bomoroalia Bafileseta ba itumela, gore ese ere gono bomoroalia ba ba sa bololioañ <sup>21</sup> Lona mave ba ipela. Gileböa, a go se nne monyo ope lefaele pula mo go lona, lefaele masimo a likabelo: gonne thebe ea seganka e latlhecoeñ gone ka mokgoa o o mashoe, thebe ea ga Saule, e e se kañ ea tlolioa ka loukoane. 22 Bora ya ga Yonatane ga boa ka ya booa mo maliñ a ba ba bolailoeñ, mo mahureñ a linatla, le thebe ea ga Saule ga ea ka ea booa ka lefela. 28 Bo Saule le Yonatane ba ne ba ratega, ba natefa mo matshelon a bone, le mo loshuñ loa bone ga baa ka ba kgaogañoa; ba ne ba le lobelo go feta manoñ, ba le thata go feta litau. <sup>24</sup> Lona bomoroalia Iseraele, lelelañ Saule, eo o na a rata go lo apesa bohibilu, a kgabisa liaparo tsa lona ka mekgabo ea gauta. <sup>25</sup> Kana linatla li ole yañ mo gare ga tlhabano! Yonatane o bolaecoe mo mafeloñ a gago a a golimo. <sup>26</sup> Ke go tlhabegetse pelo, Yonatane ñoana rre. O no o ratega thata mo go nna; lorato loa gago lo no lo gakgamatsega mo go nna, lo fetisa lorato loa basali. <sup>27</sup> Kana liganka li ole yañ, le libolao tsa ntoa li felile.

#### 2 SAMUELE 5.

Ea lira gone go tlañ mo go Tafita mo Heberone lico cotlhe tsa Iseraele, tsa re, Bona, re lesapo ya gago le nama ea <sup>2</sup> Erile ka metlha e e fetileñ ka Saule a re busa e ne e le oena o bololitseñ o bile o bositse Iseraele: 'me Mo-RENA o na a go raea, a re, O tla lisa Iseraele seshaba sa me, le gone o tla nna moeteleli-pele mo go Iseraele. <sup>8</sup> Ke gone bagolo ba Iseraele botlhe ba tsileñ mo kgosiñ, mo Heberone; 'me Tafita kgosi a lira kgolagano le bone mo Heberone fa pele ga Morena: 'me ba tloletsa Tafita kgosi mo go Iseraele.

<sup>4</sup> Erile a simolola go busa, Tafita a bo a le linyaga li le mashome a le mararo, 'me a busa ka linyaga li le mashome a le mane. <sup>5</sup> O na a busa Yuta mo Heberona ka linyaga li shupa le likgoeli li le thataro: 'me a busa Iseraele eotlhe le Yuta mo Yerusalema ka linyaga li le mashome a le mararo a meco meraro.

6'Me kgosi le banna ba gagoe ba ea koa Yerusalema, ba bololetse Bayebusa, baagi ba lefatshe: ba ba ne ba bua le Tafita, ba re, Fa o sa tlose lifofu le batlhotsi ga o kake oa tsena moo: ba ithaea, ba re, Tafita ga a kake a tsena mono. <sup>7</sup> Lefagontseyalo Tafita a choara kago ea batlhabani ea Sione; ke one motse oa ga Tafita. 8'Me ka letsatsi yeo Tafita a re Lefaele mañ mañ eo o itaeañ Bayebusa, a a palamele koa moeliñ oa metse, a itee batlhotsi le lifofu tse li tlhoiloeñ ke mooa oa ga Tafita. Ke gone go tuloen, Lifofu le batlhotsi ba gone; ga a kake a tsena mo <sup>9</sup> 'Me Tafita a nna mo kagoñ ea batlhabani, a e bitsa motse oa ga Tafita. Tafita a agelela mo tikologoñ go tloga koa Milo le go tla koano. 10 'Me Tafita a gola thata segolo; gonne Morena, Molimo oa mashomo-shomo a na a na nae.

11 'Me Hirame kgosi ea Turo a romela baronoi koa go Tafita, le mekala, le babetli ba likgoñ le ba maye: 'me ba agela Tafita ntlo. 12 'Me Tafita a lemoga gore Morena o mo tlhomamiselitse kgosi ea Iseraele, le gore o golisitse bogosi ya gagoe ka ntlha ea Iseraele seshaba sa gagoe.

#### 2 SAMUELE 11.

'ME erile ka nako ea likgakologo e likgosi li bololelañ ntoa ka eone, Tafita a romela Yoabe le batlhanka ba gagoe, le Baiseraele botlhe; 'me ba nyeletsa bana ba Amona, ba likanyetsa Raba. 'Me Tafita a sala mo Yerusalema.

<sup>2</sup> 'Me eare maitsibooa, Tafita a coga mo phateñ ea gagoe, a tsamaea golimo ga ntlo ea kgosiñ : 'me fa a le golimo ga ntlo a bona mosali a itlhapisa ; 'me mosali a le montle tha**ta** go leyoa. <sup>8</sup> 'Me Tafita a romela a botsa kaga mosali eo. 'Me moñoe a re, A eo ga se Bathesheba, moroalia Eleame. mosali oa ga Uria oa Moheta? 4'Me Tafita a romela baroñoi. a mo tsaea; 'me a tla mo go ene, a lala nae; (gonne a itshekisicoe mo itshekololoñ ea gagoe ;) 'me a boela mo ga gagoe. 5'Me mosali a ithoala, a romela a itsise Tafita, a re, 6'Me Tafita a Ke ithoele. romela koa go Yoabe, a re, Nthomela Uria, oa Moheta. 7 'Me erile Uria a sena go mfitlhela, Tafita a 'motsa kafa Yoabe o ntseñ ka gone, le kafa seshaba se ntseñ ka gone, le kafa ntoa e coelelañ pele ka gone. <sup>8</sup> 'Me Tafita a raea Uria, a re, Eä koa tluñ ea gago, o tlhape maoto. 'Me Uria a tloga mo tluñ ea kgosi, 'me a lateloa ke liyo mo kgosiñ. 9'Me Uria a robala fa moyakoñ oa ntlo ea kgosi le batlhanka botlhe ba kgosiñ, ga a ka a ea koa ga gabo.

10 'Me erile ba sena go itsise Tafita, ba re, Uria ga a ka a ea koa ga gabo, Tafita a raea Uria, a re, A ga oa ka oa coa mo loetoñ? ke ka go reñ o se ka oa ea koa ga eno? 11 'Me Uria a re, Areke, le Baiseraele le Bayuta ba ntse mo meoboñ; le morena oa me Yoabe, le batlhanka ba morena oa me ba. tlhaoletse koantle nageñ; a ke ka tsena mo tluñ ea me, ke ya, ke noa, ke lala le mosali oa me i yaka o tshelile, le yaka mooa oa gago o tshelile ga nkake ka lira 12 'Me Tafita a raea yalo. Uria, a re, Tlhola mono le gompiyeno, ka mosho ke tla go letlela gore o tsamaee Ke gone Uria o tlhotseñ mo Yerusalema ka letsatsi yeo le ka 13 'Me erile Tafita a sena go 'mitsa, a ya, a noa fa pele ga gagoe; 'me a mo tagisa: 'me ka maabanyane a ea a robala mo phateñ ea gagoe le batlhanka ba morena oa gagoe, 'me ga a ka a ea koa ga gabo. 14 'Me eare ka mosho, Tafita a koalela Yoabe lokoalo, a lo romela ka lecogo ya ga Uria, a re, <sup>15</sup> Baea Uria koa pele mo tlhabano e gotetseñ gone, lo mo ele ka morago, gore a tle a iteoe, a 16 'Me erile Yoabe a shoe. tlhokomela motse, a baea Uria mo lobakeñ lo o itsileñ gore banna ba ba thata ba mo <sup>17</sup> 'Me banna ba go lone. motse ba coa ba tlhabana le Yoabe: 'me ga oa bañoe ba seshaba; le Uria oa Moheta le ene a shoa. 18 Elirañ gone Yoabe o rometseñ a itsise Tafita mafoko otlhe a ntoa; 19 'me a laela moroñoi, a re, Ere o sena go khutlela go bolela mafoko otlhe a ntoa, <sup>20</sup> etlare kgotsa bogale ya kgosi bo coge, e go ree, e re, 'Me lo atameletseñ gauchoane go tlhabana, a lo no lo sa itse gore ba tla fula ba le mò lorakoñ i 21 Kana Abimeleke moroa Yerubeshetha o na a bolaoa ke mañ? a mosali ga a ka a mo ligela tshilo a le mo lorakoñ, 'me a shoela koa Thebese ! Lo atameletseñ lorako gauchoane? elire gone o reñ, Motlhanka oa gago Uria oa Moheta o shule le <sup>22</sup> Ke gone moroñoi o ileñ, a fitlha, a itsise Tafita cotlhe tse Yoabe o li mo <sup>23</sup> 'Me moroñoi a rometseñ. raea Tafita, a re, Banna ba ne ba re nonofela, ba re coela mo nageñ, 'me ra ba thibela le koa kgoroñ. <sup>24</sup> 'Me bafuli ba fula batlhanka ba gago ba le mo lorakoñ; bañoe ba batlhanka ba kgosi ba shule, le motlhanka oa gago Uria oa Moheta o shule le ene. <sup>25</sup> Elirañ gone Tafita moroñoi, a re, Bua yana le Yoabe, o re, A seo se se se ka sa go felisa pelo, gonne chaka e ya moñoe yaka e ya eo moñoe: thatafaletsa motse go loa le one, o o ribegetse: o ino nametshe tlhe. erile mogatsa Uria a utloela gore Uria monna oa gagoe o

shule, a mhutsafalela. 27 'Me erile khutsafalo e sena go khutla, Tafita a romela a mo tseela mo ga gagoe, 'me a nna mosali oa gagoe, a mo tsalela mosimane. 'Me seo se se liriloeñ ke Tafite se ne se le boshula fa pele ga MORENA.

2 SAMUELE 12, 1-24.

Shontaga ea Borataro morago ga Teriniti.

Maitsibooa.

'Me Morena a romela Nathane koa go Tafita. 'Me a tla mo go ene, a mo raea, a re, Go no go le banna ba le babeli mo motseñ o le moñoe: eo moñoe a humile, 'me eo moñoe a humanegile. <sup>2</sup> Mohumi a na le matlhape a le mantsi le macomane: 3'me mohumanegi a sena sepe, faese koanyana e le ñoe-fela e e namagatsana, e o e rekileñ, a e otla: 'me ea gola fa go ene 'mogo le bana ba gagoe; ea ya thathana ea gagoe, ea noa ka senoelo sa gagoe, ea lala mo sehubeñ sa gagoe, ea nna mo go ene yaka 4 'Me mohumi a moroalie. gorogeloa ke moeti, 'me a rekegela lecomane ya gagoe le motlhape oa gagoe go tsaea go baakanyetsa moeti eo o mo gorogetseñ, 'me a tsaea koanyana ea mohumanegi, a e baakanyetsa eo o mo goro-<sup>5</sup> 'Me bogale ya ga getseñ. Tafita ya tukela monna eoo thata; 'me a raea Nathane, a re, Yaka Morena a tshelile,

monna eo o lirileñ seo se o choanecoe ke losho: 6 o tla bosetsa koanyana gane, ka gonne a sena pelotlhomogi.

7 'Me Nathane a raea Tafita, a re, Ke oena monna eoo. Go bua yana Morena, Molimo oa Iseraele, Ke ne ka go tloletsa kgosi ea Iseraele, ka ba ka go golola mo lecogoñ ya ga Saule; 8 ka go naea ntlo ea ga moñ-oa-go, le basali ba ga moñ-oa-go mo sehubeñ sa gago, ka ba ka go naea ntlo ea Iseraele le ea Yuta; 'me fa go kabo go le gonyenyane nkabo ke go okelelitse ka gore le ka gore. 9 O nyalelitseñ lefoko ya Morena, go lira se se boshula fa pele ga gagoe? o bolaile Uria Moheta ka chaka, oa tsaea mosali oa gagoe go nna mosali oa gago, me o 'molaile ka chaka ea bana ba ga Amona. gone yanoñ chaka e senkañ e ba e tloga mo tluñ ea gago; ka gonne o nnyalitse, o tseile mosali oa ga Uria oa Moheta go nna mosali oa gago. 11 Go bua yana Mo-RENA, Bona, ke tla go cosetsa boshula mo tluñ ea gago ka oesi, le gone ke tsee basali ba gago fa pele ga matlho a gago, ke ba nee moñoe ka oena, 'me o tla lala le basali ba gago fa pele ga letsatsi ye. 12 Gonne o lirile mo sephiriñ: 'me ke tla lira seo se fa pele ga Iseraele eotlhe, le fa pele ga letsatsi. <sup>18</sup> 'Me Tafita a raea Nathane, a re, Ke leofetse Morena. 'Me Nathane a raea Tafita, a re, Le gone Morena o tlositse sebe sa gago; ga o nka o shoa. <sup>14</sup> Lefagontseyalo ka gonne o neile baba ba Morena sebaka se segolo sa go kgala ka tiro e, ka mannete ñoana eo o mo tsalecoeñ ene o tla shoa. <sup>15</sup> 'Me Nathane a tloga a ea koa ga gabo.

† 'Me Morena a itaea ñoana eo mogatsa Uria o mo tsaletseñ Tafita, 'me a bobola thata. 16 Ke gone Tafita o rapeletseñ Molimo ñoana : Tafita a itima liyo, a tsena, a lala a robala fa fatshe. 17'Me bagolo ba ntlo ea gagoe ba tloga, ba ema fa go ene, gore ba mo cose fa fatshe, 'me a gana, le gone ga a ka a ya bogobe le bone. 18 'Me erile ka tsatsi ya boshupa, ñoana 'Me batlhanka ba ga a shoa. Tafita ba boifa go 'molelela gore noana o shule: gonne ba re, Bonañ, ka ñoana a sa tshelile ra bua nae, 'me a se ka a reetsa lencoé ya rona: o tla ikutloisa botlhoko yañ fa re 'molelela gore noana o shule? 19'Me erile Tafita a bona gore batlhanka ba gagoe ba sebetsanya, Tafita a lemoga gore ñoana o shule: 'me Tafita a raea batlhanka ba gagoe, a re, A noana o shule? 20 'Me ba re, O shule. Ke gone Tafita o cogileñ fa fatshe, a itlhapisa, a itlotsa, a ananya liaparo tsa gagoe; 'me a tsena mo tluñ ea Morena, a obamela: a tloga a ea mo tluñ ea gagoe; 'me erile a rata

liyo ba li 'maea pele, a ya. <sup>21</sup> Ke gone batlhanka ba gagoe ba mo reileñ, ba re. Seo se o se lirileñ, ke eñ? O no oa itima liyo, oa lelela ñoana a sa tshelile; 'me erile ñoana a sena go shoa, oa coga, oa ya bogobe. 22 'Me a re, Erile ka ñoana a sa tshelile, ka itima liyo, ka lela: gonne ka re, Go itse mañ, kampo Morena o tla nnela mafoko. ñoana a tshele? 28 'Me yanoñ o shule, ke ka itimelañ livo? a nka 'mosa. Ke tla ea koa go ene, 'me ene ga a nka a boela mo go nna.

#### 2 SAMUELE 15.

'ME erile morago ga moo, Abesalome (moroa Tafita) a ipaakanyetsa cariota le lipitse, le banna ba le mashome a le matlhano gore ba mo tabogelele pele. 2'Me Abesalome a cogela, a ema fa tseleñ ea kgoro: 'me etle ere fa moñoe a na le tsheko e e choanetseñ go tla mo kgosiñ gore e atlholoe, Abesalome a 'miletse mo go ene, a re, O oa motse ofe? 'me a re, Motlhanka oa gago ke oa loñoe loa lico tsa Ise-<sup>3</sup> 'Me Abesalome a tle a mo ree, a re, Bona, mafoko a gago a molemo, a siame; 'me ga go ope eo o beiloeñ ke kgosi gore a go utloe. 4 Abesalome a be a tle a re. Nkete nna nkabo ke beioa moatlholi mo lefatshiñ gore moñoe le moñoe eo o nañ le tsheko lefaele kgañ a tle mo go nna,

ke tle ke mo siamisetse. <sup>5</sup> Le gone e tle ere fa moñoe a mo atamela gore a mo ikobele, a ntshe lecogo ya gagoe, a mo choare, a mo atle. <sup>6</sup> Abesalome a lirela Baiseraele botlhe yalo ba ba ne ba tla le tsheko mo kgosiñ: yalo Abesalome a ucoa lipelo tsa banna ba Iseraele.

<sup>7</sup> 'Me erile linyaga li le mashome a le mane li sena go feta, Abesalome a raea kgosi, a re, Ako o ntetlele ke ee koa Heberone, ke lefe ikano ea me e ke ne ka e ikanela Morena. <sup>8</sup> Gonne erile ke sa agile mo Geshura, koa Siria, motlhanka oa gago o na a ikana ikano, a re, Etlare fa Morena a ba a mposetsa koa Yerusalema, elire gone ke lirelañ Morena. <sup>9</sup> 'Me kgosi ea mo raea, ea re, Eä ka kagisho. 'Me a tloga, a ea koa Heberona. 10 'Me Abesalome a romela litlhola mo licon cotlhe tsa Iseraele. a re, Etle ere fa lo utloa phala e lela, lo re, Abesalome ke kgosi mo Heberone. <sup>11</sup> Ga ea le Abesalome banna ba le makgolo a le mabeli ba coa mo Yerusalema, ba ba lalelicoen ba ea ba sena maano ape; ba sa itse sepe. Abesalome a romela Ahitofele oa Gilone, mogakololi oa ga Tafita, koa motseñ oa gagoe, ka a sa ntsha litlhabelo. go loga maano ga tiea, gonne batho ba nna ba ntsifalela Abesalome. 18'Me ga tla moroñoi mo go Tafita, a re, Lipelo tsa banna ba Iseraele li koa

go Abesalome. 14 'Me Tafita a raea batlhanka ba gagoe botlhe ba o nañ nabo mo Yerusalema, a re, Tlogañ, a re tshabeñ, ere gono go se phalogele ope oa rona mo go Abesalome: itlhaganeleñ, lo tlogeñ, ese ere kgotsa a akofa a re choara mo tseleñ, a re tlisetsa boshula, a itaea motse ka boyetla ya chaka. 15 'Me batlhanka ba kgosi ba raea kgosi, ba re, Bona, batlhanka ba gago ba iketlelelitse go lira fela kafa morena kgosi e ratañ ka gone. 16 'Me kgosi ea coa, le ba ntlo ea eone ba e sala morago. 'Me kgosi ea tlogela basali ba leshome, ba eleñ bagaliñoana, go lisa ntlo. <sup>17</sup> 'Me kgosi ea coa, le seshaba shotlhe sa e sala morago, sa nna mo Betha-merehaka.

23 'Me batho botlhe ba lefatshe ba lela ka lencoé ye legolo, 'me seshaba sa tshela: le kgosi le eone ea tshela molacoana oa Kiterona, le seshaba sa tshela shotlhe, sa tsaea tsela e e eañ koa bogareñ-yanaga.

# 2 SAMUELE 18.

Shontaga ea Borataro morago ga Teriniti.

# Maitsibooa (2).

'ME Tafita a bala seshaba se o nañ nasho, a se beela likgosana tsa ba mathausanta, le likgosana tsa ba makgolo. <sup>2</sup> 'Me Tafita a bolotsa seshaba, ba ntlheñ ea boraro a ba beela mo lecogoñ ya ga Yoabe, 'ba ntlheñ ea boraro a ba beela mo lecogoñ ya ga Abishai monna Yoabe, noana ga Seruia, le ba ntlheñ ea boraro a ba beela mo lecogoñ ya ga Itai, oa Mogita. 'Me kgosi ea raea seshaba, ea re, Ntlhoma le nna ke tla bolola le <sup>3</sup> 'Me seshaba sa re. O se ka oa bolola, gonne lefa re tshaba, ga ba nka ba re ira sepe ; lefa ntlha ñoe ea rona e shoa, ga ba nka ba re ira sepe: 'me oena o kana ka ba mathausanta a leshome ba rona: ke gone go leñ molemo mo go rona go fetisa gore o nne mo motseñ o ipaakanyelitse go re thusa mo go one. 4 'Me kgosi ea se raea, ea re, Ke tla lira kafa lo gopolan gore go molemo ka gone. 'Me kgosi ea ema fa kgoroñ, 'me seshaba shotlhe sa bolola ka ba makgolo le ka ba ma-<sup>5</sup> 'Me kgosi ea thausanta. laolela Yoabe, le Abishai, le Itai, a re, Neneketsa lekau veo, elen Abesalome ka ntlha ea me. 'Me seshaba shotlhe sa utloa kgosi e laela likgosana Abesalome. <sup>6</sup> Yalo seshaba bololela Baiseraele koa nageñ: 'me tlhabano e ne e le mo sekgoeñ sa Eferaime. 7'Me batho ba Iseraele ba kgemetheloa gone fa pele ga batlhanka ba ga Tafita, ga nna polao e kgolo ea banna ba le mathausanta a le mashome a le mabeli. tlala-tlala mo tlhabano ea sefatlhogoñ sa naga eotlhe, me sekgoa sa ya batho ba le

bantsi go feta ba ba yeoañ ke chaka. <sup>9</sup> Me Abesalome o na a kgatlhana le batlhanka ba 'Me Abesalome a ga Tafita. palame esele ea gagoe, 'me esele ea feta kafa tlase ga likala tse likima tsa setlhare se segolo sa moku, 'me tlhogo ea gagoe ea choaroa ke moku, a pegoa fa gare ga legolimo le lefatshe; ga feta esele kafa tlase ga gagoe. 10 'Me monna moñoe a bona, a bolelela Yoabe, a re, Bona, ke bonye Abesalome a lepeletse mo setlhariñ sa moku. Yoabe a raea monna eo o 'moleletseñ, a re, 'Me, bona, o 'monye, 'me ga oa ka oa mo iteelañ fa fatshe gone? ke ne ke tla go naea liselefera li leshome le moikgatlho. 12 'Me monna eo a raea Yoabe, a re, Lefa nkabo ke amogela liselefera li le thausanta nko ke se ka ka ntshetsa moroa kgosi lecogo ya me: gonne re ne ra utloa fa kgosi e go laela le Abishai le Itai, ea re, Ikeleñtlhoko gore lekau le se ka ya añoa ke ope. 18 Nkabo ke lirile ka go sele ka ferekanela botshelo ya gagoe (le gone ga go sepe se se fitlheloañ kgosi,) le oena o kabo o mpifela. <sup>14</sup> 'Me Yoabe a re, Ke se ka ka liega yalo le oena. 'Me a tsaca maruñoana a le mararo ka lecogo ya gagoe, a a phololetsa pelo ea ga Abesalome, a sa tshelile, a le fa gare ga moku. <sup>15</sup> 'Me makau a leshome a a belegeñ maitoseco a ga Yoabe, a likanyetsa Abesalome, a mo

itaea, a 'molaea. 16 'Me Yoabe a letsa phala, 'me seshaba sa booa go latelela Iseraele: gonne Yoabe a thiba seshaba. 17 'Me ba tsaea Abesalome, ba mo latlhela mo khutiñ e kgolo e e mo sekgoeñ, ba tlhatlaganya moköa o mogolo oa maye golimo ga gagoe: 'me Baiseraele ba tshabela moñoe le moñoe koa tenteñ ea gagoe. <sup>18</sup> 'Me Abesalome, ka a sa phela, o na a itseetse a ikagela pilara e e mo mogogoroñ oa kgosi: gonne a re. Ga ke na ñoana oa mosimane eo leina ya me le ka gopolioañ ka ene: 'me a ichelelela pilara: le gompiveno e ntse e bilioa segopoco sa ga Abesalome.

† <sup>19</sup> Elirañ gone go reñ Ahimaase moroa Satoke, Mma ke taboge, ke ise mafoko koa kgosiñ a kafa Morena o e boshuloselitseñ baba ba eone <sup>20</sup> 'Me Yoabe a mo ka gone. raea, a re, Go se ka ga nna oena o eañ le mafoko gompiyeno, o tla ea le mafoko ka tsatsi ve leñoe: 'me gompiyeno ga o nka o ea le mafoko, ka gonne moroa kgosi o shule. <sup>21</sup> 'Me Yoabe a raea Mokushi, a re, Eä o bolelele kgosi se o se bonyeñ. 'Me Mokushi a ikobela Yoabe, a taboga. <sup>22</sup> Elirañ gone Ahimaase moroa Satoke, o bañ a raea Yoabe, a re, Lefa go ka nna yañ, ako o mme le nna ke taboge morago ga Mokushi. 'Me Yoabe a re, O tla tabogelañ, moroaka, ka o se nka o lueleloa mafoko? 23 'Me a re. Lefa go ka nna yañ, ke tla taboga. 'Me a mo raea, a re, Taboga. Ke gone Ahimaase o tabogileñ ka tsela ea Motlhaba, a feta Mokushi.

<sup>24</sup> 'Me Tafita o na a ntse fa gare ga likgoro tse peli ; 'me molebeli a tsamaca golimo ga moyako, golimo ga lorako, 'me a choletsa matlho a gagoe, a senka, 'me bonañ, monna a taboga a le esi. 25 'Me molebeli a kuoa, a bolelela kgosi. 'Me kgosi ea re, Fa a le esi, go na le mafoko mo molomoñ oa gagoe. 'Me a fatakela a <sup>26</sup> 'Me molebeli a atamela. bona monna eo o moñoe a taboga: 'me molebeli a kuela molisi oa kgoro, a re, Bona, monna eo moñoe gape, o tabo-'Me kgosi ea re, ga a le esi. Le ene o tla le mafoko. 27 'Me molebeli a re, Ekete go taboga ga eo o koa pele go choana le go taboga ga Ahimaase, moroa Satoke. 'Me kgosi ea re, Ke motho eo o molemo, o tla le mafoko a a molemo. <sup>28</sup> 'Me Ahimaase a bitsa. a raea, kgosi, a re, Go siame gotlhe. 'Me a ikobela fatshe fa pele ga kgosi, a re, Go bakoe Morena Molimo o o e neeletseñ banna ba ba cholelelitseñ kgosi morena oa me, mabogo a bone. 29 'Me kgosi ea re, A go siame le lekau yeo Abesalome? 'Me Ahimaase a fetola, a re, Erile Yoabe a romela motlhanka oa gago, ka bona mferefere o mogolo, 'me ga kea ka ka itse gore ke oañ. 80 'Me kgosi ea re, Booa

ka morago o eme fa. 'Me a booa ka morago, a ema a re 31 'Me, bonañ, ga fitlha Mokushi; 'me Mokushi a re, Mafoko, morena oa me, kgosi! gonne Morena o go boshuloselitse botlhe ba ba go cogetseñ gompiyeno. 32 'Me kgosi ea raea Mokushi, ea re, A go siame le lekau yeo Abesalome? 'Me Mokushi a fetola, a re, A baba ba morena oa me kgosi, le botlhe ba ba go cogelañ go go siamololela, ba nne yaka lekau yeo. kgosi ea huluega thata, ea tlhatlogela koa kamoreñ e e golimo ga moyako, ea lela: 'me ea ea, ea re, Iya, Abesalome moroaka, moroaka Abesalome, nkete nkabo ke go shoetse, Abesalome moroaka, moroaka!

1 LITIRALO 21.

Shontaga ea Boshupa morago ga Teriniti.

Ka Mosho.

'ME Satane a emelana le Iseraele, a tlhotleleletsa Tafita go bala Iseraele. 2 'Me Tafita a raea Yoabe, le likgosana tsa seshaba, a re, Eañ, lo bale Iseraele go tloga koa Beeresheba le go ea koa Tana; lo nteretse lefoko, gore ke itse <sup>8</sup> Me Yoabe a palo ea bone. re, A Morena a oketse seshaba sa gagoe gore se fete palo ea shone ea yanoñ galekgolo: 'me, morena oa me, kgosi, a ga se batlhanka ba morena oa me botlhe? kana morena

oa me o batlelañ seo se? kana o ratelañ go baea Iseraele molato? 4 Lefagontseyalo lefoko ya kgosi ya thatafalela Yoabe, ke gone Yoabe tlogileñ, a ralala Iseraele gotlhe, a fitlha mo Yerusale-<sup>5</sup> 'Me Yoabe a ntshetsa Tafita palo ea seshaba. 'Me botlhe ba Iseraele e ne e le banna ba ba choarañ chaka ba le mathausanta a le thausanta a na le a lekgolo: le ba Yuta e ne e le banna ba ba choarañ chaka ba le mathausanta a le makgolo a le mane. a na le mashome a shupa. 6'Me ga a ka a balela boora Lefi le boora Benyamine mo go bone, gonne lefoko ya kgosi le ne ya ilega mo go Yoabe. seo se se ne se le boshula fa pele ga Molimo; ke gone o neñ a kgemetha Iseraele. 8 'Me Tafita a raea Molimo, a re, Ke leofile thata, ka gonne ke lirile seo se: 'me yanoñ, kea go rapela, gore o tlose tshiamololo ea motlhanka oa gago; gonne ke lirile ka boeelele yo bogolo. 9 'Me Morena a raea Gata, molebi oa ga Tafita, a re, 10 Eä, o bue le Tafita, o re, Go bua yana Morena, Ke go baea lilo tse thare pele; itlhophele noe ea cone, gore ke e go lirele. <sup>11</sup> Ke gone Gata o tsileñ mo go Tafita, a mo raea, a re, Go bua yana Morena, Itlhophele se o se ratañ ; lefaele linyaga li le tharo tsa tlala; lefaele veoa ke baba ba gago ka likgoeli li le tharo, o choaroa

ke chaka ea lira tsa gago; kgotsa malatsi a le mararo a chaka ea Morena, elen boslhoko ya leroborobo mo lefatshiñ, le moengele oa Morena a senya mo lithokoñ cotlhe tsa Iseraele. 12 Ke gone yanoñ o bone gore ke tla bosetsa phetolo efe mo go eo o nthomileñ. 13 'Me Tafita a raea Gata, a re, Ke pitlaganye thata: a yanoñ ke oele mo lecogon ya Morena, gonne mautloelo-botlhoko a gagoe magolo thata: a ke se ka ka oela mo lecogoñ ya motho. 14 Ke gone Morena o rometseñ botlhoko ya leroborobo mo go Iseraele: 'me ga oa banna ba le mathausanta a shupa ba Iseraele. 15 'Me Mo-RENA a romela moengele koa Yerusalema go o senya: 'me erile ka a batla go o senya, Morena a bona, 'me a ikoatlhaela boshula, a raea moengele eo o na a senya, a re, Go lekanye; ithibe lecogo yanoñ. 'Me moengele oa Morena a ema fa seboaneñ sa ga Ore-† 16 'Me nana oa Moyebusa. Tafita a choletsa matlho a gagoe, a bona moengele oa Morena a eme fa gare ga lefatshe le legolimo, a na le thipa e e shomocoeñ mo lecogon ya gagoe e otlologetse Yerusalema. Elirañ gone Tafita le bagolo, ba oelañ ka lifatlhogo tsa bone ba apere khai ea kgetse. <sup>17</sup> 'Me Tafita a raea Molimo, a re, A ga se nna ke laotseñ gore seshaba se baloe? ee, ke nna ke leofi-

leñ, ke lirile boshula bobe; 'me linku tse, cone li lirileñ ? Morena Molimo oa me, kea go rapela, a lecogo ya gago le nne mo go nna, le mo tluñ ea ga rre, le se nne mo seshabeñ sa gago, gore se belice. 18 Elirañ gone moengele oa Morena o laolelañ Gata go raea Tafita gore a tlhatloge, a agele Morena aletare mo seboaneñ sa ga Orenana oa Moyebusa. <sup>ĭ9</sup> 'Me Tafita a tlhatloga ka lefoko ya ga Gata, ye o le buileñ ka leina ya Morena. <sup>20</sup> 'Me Orenana a retologa, a bona moengele: 'me bomoroace ba bane ba o nañ nabo ba iphitlha. 'Me Orenana o na a photha mabele. erile ka Tafita a fitlha mo go Orenana, Orenana a leba a bona Tafita, 'me a coa mo seboaneñ, a ikobela ka sefatlhogo sa gagoe fa fatshe fa pele ga Tafita. 22 Elirañ gone Tafita o raeañ Orenana, a re, Nnaea felo fa ga seboana se, gore ke agele Morena aletare gone: o tla go nnaea ka tlhoatlhoa e e lebanyeñ : gore botlhoko ya leroborobo bo thiyoe mo seshabeñ. <sup>23</sup> 'Me Orenana a raea Tafita, a re, Go tsee, a morena oa me kgosi a tle a lire se se molemo mo matlhoñ a gagoe: bona, ke go naea likgomo ka ntlha ea litlhabelo tse li fisioañ, le liloana tsa go photha ka ntlha ea likgoñ, le bupi ka ntlha ea sentsheco sa liyo; ke li go naea cotlhe. <sup>24</sup> 'Me Tafita kgosi a raea Orenana, a re, 'Nyaea, rure

ke tla li reka ka tlhoatlhoa e e lebanyeñ : gonne ga nkake ka tseela Morena se eleñ sa gago, lefaele go ntsha sentsheco se se fisioañ sa se se sa yañ sepe. <sup>25</sup> Ke gone Tafita o ntshelitseñ Orenana kaga felo foo lishekele tsa gauta li le makgolo a le marataro ka <sup>26</sup> 'Me tekanyo. Tafita agela Morena aletare gone, a ntsha lintsheco tse li fisioañ le lintsheco tsa kagisho, a biletsa mo Moreneñ: 'me a mfetola ka molelo o coela legolimoñ mo aletareñ sentsheco se se fisioañ. 27 'Me Morena a laolela moengele: 'me a ba a shomela thipa ea gagoe mo kgatleñ ea eone.

<sup>28</sup> Ka motlha oo, erile Tafita a bona gore Morena o mfetotse mo seboaneñ sa ga Orenana oa Moyebusa, a nna a mo ntshetsa litlhabelo gone. <sup>29</sup> Gonne ka nako eeo taberenakela ea Morena e Moshe o na a e lira mo bogareñyanaga, le aletare ea sentsheco se se fisioañ li ne li le mo feloñ fa go golimo koa Giteone. <sup>30</sup> Me Tafita o na a reteleloa ke go ea go botsa Molimo fa pele ga eone: gonne a boifa, ka ntlha ea thipa ea moengele oa

l litiralo 22.

MORENA.

Shontaga ea Boshupa morago ga Teriniti.

Maitsibooa.

KE gone Tafita o rileñ, a re, E ke ntlo ea Morena Molimo, le gone ke aletare ea sentsheco se se fisioañ ea <sup>2</sup> 'Me Tafita a laola Iseraele. gore baeñ ba ba mo lefatshiñ ya Iseraele ba kokoañoe; 'me a baea babetli gore ba betlele maye a go aga ntlo ea Molimo. 3'Me Tafita a baakanyetsa limapo tsa meyako ea likgoro, le lipataganyo tshipi ka bogolo; le kgotlho ka bogolo yo bo senañ tekanyo; 4 le litlhare tsa mekala tse li senañ palo: gonne Basitona le Batura ba ne ba leretse mekala e mentsi mo go Tafita. 5 'Me Tafita a re, Solomone, moroake, o sale mosha, o 'motlana, 'me ntlo e e tla ageloañ Morena e choanetse go nna e e gaisañ ka bontle, e tumo ea eone le kgalalelo li mo mafatshiñ otlhe: ke gone ke tla e baakanyetsañ. Tafita o na a baakanya ka bogolo pele ga a ese a shoe.

6 'Me Tafita a bitsa Solomone moroace, a mo laela go agela Morena Molimo oa Iseraele, ntlo. <sup>7</sup> 'Me Tafita a raea Solomone moroace, a re. Kaga me, e ne e le mo peluñ ea me go agela leina ya Mo-RENA Molimo oa me ntlo. 8 'Me lefoko ya Morena ya ntiralela, ya re, O cholotse mali a magolo, o lirile lintoa tse likgolo : ga o kake oa agela leina ya me ntlo, ka gonne o chololetse mali a magolo mo lefatshiñ fa pele ga me: 9 bona, o tla tsaleloa mosimane, eo o tla nnañ monna oa tapologo; 'me ke tla mo naca thagamo mo babeñ ba gagoe mo ntlheñ cotlhe: gonne leina ya gagoe le tla nna ya Solomone, 'me ke tla naea Iseraele kagisho le boiketlo ka malatsi a gagoe: 10 ene o tla agela leina ya me ntlo; o tla nna moroake, le nna ke nne 'ragoe; ke tlhomamisetse terone ea bogosi ya gagoe mo go Iseraele rure. ‡ 11 Yanon moroaka, a Morena a ne le oena, o tlhogonolofale, o age ntlo ea Morena Molimo oa gago, yaka a boletse kaga 12 'Me, a Morena a go nee litaganyo le tlhaloganyo, a go laelele Iseraele; gore o tle o tshegetse molao oa Morena Molimo oa gago. 13 Elire gone o tlhogonolofalañ, fa o ikelatlhoko o liragatsa litshiamisho le likatlholo tse Molimo o no oa laela Moshe kaga Iseraele: thatafala, o lire senna; o se boife, le gone o se choge. <sup>14</sup> Yanon, bona, mo kgobalalon ea me ke baakanyelitse ntlo ea Morena litalenta li le thausanta e le lekgolo tsa gauta, le litalenta li le thausanta e le thausanta tsa selefera; le kgotlho le tshipi koantle ga tekanyo; gonne e kgolo le gone ke baakantse likgoñ le maye; 'me o ka li oketsa. 15 Le gone gape o na le baliri ka bontsi, babetli ba maye le ba likgoñ, le banna botlhe ba elen linatla mo methalen eotlhe ea tiro, 16 ga go na palo ea gauta le selefera, le kgotlho, le tshipi; tloga, o lire, 'me a  $^{17}$  Le gone Morena a ne nao. Tafita o na a laolela likgosana

cotlhe gore li thuse Solomone moroace, a re, 18 A Morena Molimo oa lona ga a na le lona? a ga a lo naea kagisho ka ntlha cotlhe? gonne o neetse banni ba lefatshe mo lecogon ya me; 'me lefatshe le katisicoe fa pele ga Morena le fa pele ga seshaba sa gagoe. <sup>19</sup> Yanoñ lo sekegele lipelo tsa lona le meca ea lona go batla Morena, Molimo oa lona; ke gone lo tlogeñ, lo age felo fa go boitshepho ga Morena Molimo, lo leretse areke ea kgolagano ea Morena, le lilo tsa Molimo tse li boitshepho, mo tluñ e e tla ageloañ leina va Morena.

1 LITIRALO 28, 1-21.

Shontaga ea Boshupa morago ga Teriniti.

Maitsibooa (2).

'Me Tafita o na a kokoanyetsa mo Yerusalema likgosana cotlhe tsa Iseraele, likgosana tsa lico, le bagoloane ba makoko ba ba ne ba lirela kgosi ka litlhopha, le bagoloane ba mathausanta, le bagoloane ba makgolo, le ba ba ne ba shomarela lithoto le maruo a kgosi le a bomoroaeone, le balaoli le linatla, eleñ linatla cotlhe tse li pelokgale. <sup>2</sup> Ke gone Tafita kgosi o emeñ ka maoto a gago, a re, Nkutloañ, baecho, le seshaba sa me: kaga me, ke ne ke na le pelo ea go agela areke ea kgolagano ea Morena, le senno sa maoto a Molimo oa rona, ntlo ea tapologo; le gone ke ne ke baakanyelitse go e aga. 3'Me Molimo oa nthaea, oa re, Ga o kake oa agela leina ya me ntlo, ka gonne o monna oa ntoa, o cholotse mali. 4 Lefagontseyalo Morena, Molimo oa Iseraele, o na a intlhophela mo go botlhe ba ntlo ea ga rre, gore ke nnele Iseraele kgosi rure, gonne o itlhophetse Yuta gore e nne moeteleli-pele; le mo tluñ ea Yuta o itlhophetse ntlo ea ga rre; le gone mo gare ga bomoroa-rre o kgatlhiloe ke nna, a ntira kgosi ea Baiseraele botlhe: 5 le mo go bomoroake botlhe, (gonne Morena o nneile basimane ba le bantsi) o itlhophetse Solomone moroake gore a nne mo teroneñ ea bogosi ya Morena mo go Iseraele. 6'Me a nthaea, a re, Solomone, moroao, ke ene o tla agañ ntlo ea me le malapa a me : gonne ke mo itlhophetse gore e nne moroake, le nna ke nne 'ragoe. <sup>7</sup>'Me ke tla tlhomamisetsa bogosi ya gagoe rure, fa a fegeleloa go liragatsa litaolo tsa me le likatlholo tsa me, yaka gompiyeno. <sup>8</sup> Ke gone yanon, fa pele ga Baiseraele botlhe, phuthego ea Morena, le mo litsebeñ tsa Molimo oa rona, lo tlhokomeleñ, lo tlhotlhomise litaolo tsa Mo-RENA Molimo oa lona cotlhe; gore lo ruoe lefatshe ye ye le molemo, lo tle lo le tlogelele bana ba lona boshoa yo bo nnetseñ rure morago ga lona. <sup>9</sup> 'Me oena, Solomone moroaka,

o itse Molimo oa ga 'rago, o o lirele ka pelo e e itekanetseñ, le ka bobelochoeu: gonne Morena o thothomisa lipelo cothe, o thaloganya lithathanyo cothe tsa megopolo: erefa o 'matla, a bonoe ke oena; 'me erefa o 'makela a go lathele rure. 10 Thokomela yanoñ: gonne Morena o go ithophetse gore o agele felo fa go itshephileñ ntlo: thatafala, o lire.

† 11 Elirañ gone Tafita o naeañ Solomone moroaoe sekaelo sa mathuli a tempela, le sa matlo a eone, le sa matlo a eone a mahumo, le sa matloana a eone a a koa golimo, le sa matloana a eone a a koa teñ. le sa felo ga sekhurumelo sa thuanyo: 12 le sekaelo sa cotlhe tse o li bonyeñ ka mooa, kaga malapa a ntlo ea Morena, le kaga matloana a a mo tikologoñ, le kaga matlo a mahumo a ntlo ea Molimo, le kaga matlo a mahumo a tse li neelecoeñ: 18 le gone kaga litlhopha tsa baperiseta le Balefi, le kaga tiro eotlhe ea tirelo ea ntlo ea Morena, le kaga lilo cotlhe tsa tirelo tse li mo tluñ ea Morena: <sup>14</sup> tsa gauta, kaga bokete ya lilo tsa gauta, kaga lilo tsa tirelo e e mothale moñoe le moñoe; tsa selefera, kaga bokete ya lilo tsa selefera, kaga lilo tsa tirelo e e mothale moñoe le moñoe: 15 a mo kaela bokete ya gauta ea litlhomo tsa lipone tsa gauta, le ea lilampa tsa cone: le bokete ya

selefera ea litlhomo tsa lipone tsa selefera, bokete ya selefera ea setlhomo señoe le señoe le ea lilampa shone kafa tiroñ ea setlhomo señoe le señoe sa lipone: 16 le bokete ya gauta ea litafole tsa magobe a chupelo, ea tafole ñoe le ñoe ; le selefera ea lita-17 le gauta fole tsa selefera. e e itshekileñ ea litlhabo, le ea megocana, le linoelo : le ea megopo ea gauta, bokete ya mogopo moñoe le moñoe; le kaga megopo ea selefera, bokete ya mogopo moñoe le moñoe: 18 le gauta e e itshekileñ ea aletare ea insense, bokete ya eone: le sekaelo sa cariota, ke gore sa cerobime tsa gauta, tse li tsharololañ liphuka tsa cone, tsa khurumetsa areke ea kgolagano ea Morena. 19 Cotlhe tse, go buile Tafita, ke li tlhaloganyelicoe ka lokoalo lo lo coañ mo lecogoñ ya Morena, eleñ litiro cotlhe tsa sekaelo <sup>20</sup> 'Me Tafita a raea Solomone, a re, Thatafala, o kgoathale, o lire: o se boife, o se choge: gonne Morena Molimo o na nao eleñ Molimo oa me ; ga a nka a go tlhaelela, lefaele go go bakela, go tsamaea tiro eotlhe ea tirelo ea ntlo ea Morena e shoelioa.

1 LITIRALO 29, 1-20.
Tsatsi ya ga Matheo M.
Moaposetole.
Maitsibooa.

'ME Tafita kgosi o na a raea phuthego eotlhe, a re, Solo-

mone moroake eo Molimo o mo itlhophetseñ o sale 'motlana o le mosha, 'me tiro e kgolo: gonne ntlo eeo ga se ea motho ke ea Morena Molimo. 2 'Me ke baakanyelitse ntlo ea Molimo oa me•ka nonofo ea me eotlhe, gauta ka ntlha ea lilo tsa gauta, le selefera ka ntlha ea lilo tsa selefera, le kgotlho ka ntlha ea lilo tsa kgotlho, le tshipi ka ntlha ea lilo tsa tshipi, le logon ka ntlha ea lilo tsa logon; le maye a lionukise, le a a tla beoañ liköañoane, le a a phatsimañ, le a a mebalabala, le methale eotlhe ea maye a botlhokoa, le maye a mamora <sup>8</sup> Le gone gape, ka bontsi. ka gonne pelo ea me e beiloe mo tluñ ea Molimo oa me. ere ka ke na le khumo ea me ka nosi ea gauta le selefera, ke e naea ntlo ea Molimo oa me, koantle ga cotlhe tse ke li baakanye litseñ ntlo e e boitshepho; 4 eleñ litalenta li le mathausanta tsa gauta ea gauta ea Ofira, le litalenta li le mathausanta a shupa tsa selefera se se tlhotlhiloen, gore limota tsa matlo li manegoe ka cone: 5 gauta e nnele lilo tsa gauta, le selefera e nnele lilo tsa selefera, li nnele meliro ea methale eotlhe e e tla liroañ ka mabogo a baliri. Ke mañ he eo o intshetsañ ka bobelochoeu go ineela Morena gompiyeno? 6 Elirañ gone likgosana tsa matlo a bo'racone, le likgosana tsa lico tsa Iseraele, le balaoli ba mathausanta le ba makgolo, le

balaoli ba litiro tsa kgosi, ba ntsha ka bobelochoeu; <sup>7</sup> ba ntshetsa tirelo ea ntlo ea Molimo litalenta li le mathausanta a le matlhano le litarike li le mathausanta a leshome a gauta, le litalenta li le mathausanta a leshome tsa selefera, le litalenta li le mathausanta a leshome le meco e fera mebeli tsa kgotlho, le litalenta li le mathausanta a le lekgolo tsa tshipi. ba maye a a tlhokegileñ a bonoañ mo go bone ba a ntshetsa lohumo loa ntlo ea Morena, mo lecogoñ ya ga Yehiele oa Mogereshome. (A go baloe le cone liferese 9-20; li mo paloñ e e latelañ.)

1 LITIRALO 29, 9-29. Shontaga ea Bofera 'meli morago ga Teriniti.

Ka Mosho.

Ke gone seshaba se neñ sa itumela, ka gonne se ntshitse ka bobelochoeu, ka gonne ba ntshelitse Morena ka pelo e e itekanetseñ ka bobelochoeu: le ene Tafita kgosi a itumela ka boitumelo vo bogolo. 10 Ke gone Tafita o bakileñ Morena fa pele ga phuthego eotlhe: 'me Tafita a re, A go bakoe MORENA, Molimo oa Iseraele 'raecho, ka go nnetseñ <sup>11</sup> Bogolo, le thata, le kgalalelo, le phenyo, le bogabala ke tsa gago, Morena: gonne cotlhe tse li koa legolimon le tse li mo lefatshin ke tsa gago; bogosi ke ya gago, Morena, 'me o golile, o tlhogo golimo ga cotlhe. 12 Khumo le tlotlo li coa mo go oena coopeli, ke oena o busañ lilo cotlhe; thata le nonofo li mo lecogoñ ya gago; le gone go golisa go mo lecogoñ ya gago,  $^{18}$  Ke le go nonotsha cotlhe. gone yanoñ, re go lebogañ, Molimo oa rona, re baka leina ya gago ye le galalelañ. 14 'Me kana ke mañ, le seshaba sa me ke en gore re nonofe go ntsha yalo ka mokgoa oa bobelochoeu? gonne lilo cotlhe li coa mo go oena, 'me re go neile tse eleñ tsa gago. baeñ le bayaki fa pele ga gago, vaka bo'raecho botlhe: malatsi a rona mo lefatshiñ a ntse yaka chuti, 'me boemo ga boeo. 16 Morena Molimo oa rona, letlotlo yotlhe ye, ye re le baakantseñ gore re go agele ntlo ka ntlha ea leina ya gago ye le itshephileñ li lule mo lecogoñ ya gago, ke ya gago yotlhe. 17 Le gone, Molimo oa me, kea itse gore o leka pelo, o kgatlhoa ke thokgamo. Kaga me, ka thokgamo ea pelo ea me ke ntshitse lilo tse cotlhe ka bobelochoeu, 'me yanoñ ke bonye ka boitumelo seshaba sa gago se tsile koano go go ntshetsa ka bobelochoeu, 18 Morena, Molimo oa. Aberahame, oa ga Isaake, le oa ga Iseraele, bo'raecho, o nne o tshegetse se mo go rateñ ga pelo ea seshaba sa gago, ka metlha, o ipaakanyeletse pelo ea shone: 19 naea Solomone moroake pelo e e itekanetseñ,

gore a tshegetse litaolo tsa gago, le lichupo tsa gago, le litshiamisho tsa gago, a lire lilo tse cotlhe, a age ntlo e ntle, e ke e baakanyelitseñ.  $\ddagger$   $^{20}$  'Me Tafita a raea phuthego eotlhe, a re, Yanon, bakan Morena Molimo oa lona. 'Me phuthego eotlhe ea baka Mo-RENA, Molimo oa bo'raeone, ea oba litlhogo, ea obamela Mo-RENA, le kgosi. 21 'Me ba coga ba tlhabela Morena litlhabelo, ba ntshetsa Morena lintsheco tse li fisioan, elen lipoana li le thausanta, le lipheleu li le thausanta, le likoanyana li le thausanta, li na le lintsheco tse li nooan tsa cone. le litlhabelo li le lintsi ka ntlha ea Baiseraele botlhe; <sup>22</sup> ba ne ba ya, ba noa fa pele ga Morena ka letsatsi yeo ka boitumelo yo bogolo. ba baea Solomone moroa Tafita kgosi ka loa bobeli, ba mo tloletsa Morena, gore e nne moeteleli pele, le Satoka gore e nne moperiseta. rañ gone Solomone o nnañ mo teroneñ ea Morena e le kgosi mo sebakeñ sa ga Tafita, 'ragoe, a tlhogonolofala: 'me Baiseraele botlhe ba mo utloa. likgosana, le linatla, le bomoroa Tafita kgosi le bone ba ineela mo go Solomone kgosi. 25 'Me Morena a golisa Solomone thata fa pele ga Baiseraele botlhe, a mo naea bogabala ya borena yo bo ne bo eseñ ke bo bonoe ke kgosi epe pele ga gagoe mo Iseraele.

<sup>26</sup> 'Me Tafita moroa Yese o

na a busa Baiseraele botlhe. 27 'Me lobaka lo o busitseñ Iseraele ka lone e ne e le linyaga li le mashome a le mane; a busa ka linyaga li shupa mo Heberone, le gone a busa ka linyaga li le mashome a le mararo a meco meraro mo Yerusalema. 28 'Me a shoa, a cofetse sentle, a tletse linyaga, le khumo, le tlotlego: 'me Solomone moroaoe a busa mo sebakeñ sa gagoe.

#### 2 LITIRALO 1.

Shontaga ea Bofera 'meli morago ga Teriniti.

#### Maitsibooa.

'ME Solomone moroa Tafita o na a thatafalioa mo bogosiñ ya gagoe, 'me Morena Molimo oa gagoe o na a na nae, a mo golisa thata. 2'Me Solomone a bua le Baiseraele botlhe, le balaoli ba mathausanta, le ba makgolo, le baatlholi, le kgosana ñoe le ñoe mo go Baiseraele botlhe, litlhogo tsa matlo a bo'rabo. <sup>3</sup>'Me Solomone, le phuthego e o nañ naeo eotlhe, ba ea koa feloñ fa go golimo koa Gibeone, gonne tenta ea kokoanelo ea Molimo, e Moshe motlhanka oa Molimo o na a e lirile mo bogareñyanaga ea 4 'Me Tafita o bo e le gone. na a lerile areke ea Molimo koa Kiriathe-yearime, a baea mo Tafita o e go baakanyelitseñ: gonne o na a e tlhomela tenta mo Yerusa-<sup>5</sup> Le eone aletare ea kgotlho, e e liriloeñ ke Besalele moroa Uri, moroa Hure, ea bo e le gone fa pele ga taberenakela ea Morena: 'me Solomone le phuthego ba batla koa go eone. 6'Me Solomone a tlhatlogela gone koa aletareñ ea kgotlho fa pele ga Morena, e e ne e le fa tenteñ ea kokoanelo, a ntshetsa lintsheco tse li fisioañ li le thausanta mo go eone.

<sup>7</sup> Erile ka bosigo yoo, Moiponatsa mo limo oa Solomone, oa mo raea, oa re, <sup>8</sup> Lopa se ntla se go naeañ. 'Me Solomone a raea Molimo. a re. O no oa nnela Tafita rre mafoko thata, 'me o mpeile kgosi mo sebakeñ sa gagoe. <sup>9</sup> Yanon, Morena Molimo, a se o se sholofelitseñ Tafita rre se rurefalioe: gonne o mpeile kgosi ea seshaba se se kana ka lorole loa lefatshe ka bontsi. <sup>10</sup> Yanon, nnaea bothale le kico, gore ke coe ke tsene fa pele ga seshaba se, gonne ke mañ eo o ka atlhoganyañ seshaba se, sa gago, se segolo? 11 'Me Molimo oa raea Solomone, oa re, Ka gonne seo se se ne se le mo peluñ ea gago, 'me ga oa ka oa lopa lohumo, lefaele maruo, kgono tlotlego, lefaele botshelo ya ba ba go tlhoileñ, le gone ga oa ka oa lopa botshelo yo bolele; 'me o itopetse bothale le kico, gore o atlhoganye seshaba sa me se ke se go beetseñ kgosi: <sup>12</sup> o neiloe bothhale le kico; le gone ntla go naea lohumo, le maruo, le tlotlego, tse li eseñ li ke li bonoe ke likgosi tse li

ne li le pele ga gago, le tse li senkañ li bonoa ke epe e e tla nnañ morago ga gago. <sup>13</sup> Yalo Solomone a boela mo Yerusalema a coa mo loetoñ loa gagoe koa feloñ fa go golimo koa Gibeone, mo tenteñ ea kokoanelo; 'me a busa Iseraele.

14 'Me Solomone a kokoanya licariota le bapalami: 'me a na le licariota li le thausanta le makgolo a le mane, le bapalami ba le mathausanta a leshome le meco mebeli, ba o ba beileñ mo motseñ oa licariota, le mo kgosiñ mo Yerusalema. 15 'Me kgosi ea lira gore selefera le gauta li nne yaka maye mo Yerusalema, le mekala ea e lira yaka meokana e e mo metlhabeñ, ka bontsi. <sup>16</sup> Le lipitse tse Solomone o li bonyeñ tsa lerioe koa Egepeto; barekisi ba kgosi ba li amogela ka metlhape, motlhape moñoe le moñoe ka theko ea one. 17 'Me ba tsisa ba lere koa Egepeto cariota e le ñoe ka lishekele tsa selefera li le makgolo a le marataro, le pitse ka li le lekgolo le na le mashome a le matlhano: le gone yalo ka ntlha ea likgosi tsa Baheta cotlhe le likgosi tsa Siria, ba ne ba li lere ka bone.

1 LIKGOSI 3.

Shontaga ea Bofera 'meli morago ga Teriniti.

Maitsibooa (2).

'ME Solomone o na a tsalana le Faroe kgosi ea Egepeto,

a tsaea moroalia Faroe, a mo lere mo motseñ oa ga Tafita, go tsamaea a shoetsa go aga ntlo ea gagoe, le ntlo ea Morena, le go agelela Yeru-<sup>2</sup> Lefagontseyalo sesalema. shaba se ne se tlhabela mo mafeloñ a a golimo gonne leina ya Morena le ne le ese le ageloe ntlo go fitlhela 8 'Me Solomone metlha eeo. a rata Morena, a tsamaca ka litshiamisho tsa ga Tafita 'ragoe: lefagontsevalo a tlhabela le gone a fisetsa insense mo mafeloñ a a golimo.

4 'Me kgosi ea ea Gibeone, gore e thabele gone; gonne foo e ne e le felo fa go golimo fa gogolo: Solomone antshetsa lintsheco tse li fisioañ li le thausanta mo aletareñ eeo. 5 Morena o na a iponatsa mo go Solomone bosigo ka toro: 'me Molimo oa re. Lopa se ntla se go naeañ. 6 'Me Solomone a re, O nnetse motlhanka oa gago Tafita, rre, mafoko a magolo, kafa o tsamaileñ ka gone fa pele ga gago ka bonnete, le ka tshiamo, le ka pelo e e thokgameñ kaga gago; le gone o mo tshegelelitse bobelonomi yo bogolo yo, ka o mo neile ñoana go nna mo teroneñ ea gagoe yaka go ntse gompiyeno. 7'Me yanoñ. Morena, Molimo oa me, o beile motlhanka oa gago kgosi mo sebakeñ sa ga Tafita rre: 'me ke ñoanyana fela ; ga ke itse go coa lefaele go tsena. <sup>8</sup> 'Me motlhanka oa gago o mo gare ga seshaba sa gago se o se itlhophetseñ, seshaba se segolo, se se sa kakeñ sa baloa ka ntlha ea bontsi ya shone. <sup>9</sup> Ke gone o nee motlhanka oa gago pelo ea tlhaloganyo go atlhoganya seshaba sa gago, gore ke farologanye molemo le boshula; gonne ke mañ eo o nonofileñ go atlhoganya seshaba se sa gago se segolo? 10 'Me lefoko ye le ne ya kgatlha Morena fa Solomone a na a lopa seo 11 'Me Molimo oa mo raea, oa re, Ka gonne o lopile seo se, ga oa ka oa itopela botshelo yo bolele; le gone ga oa ka oa itopela khumo, lefaele go lopa botshelo ya baba ba gago; 'me o itopetse tlhaloganyo gore o farologanye katlholo; 12 bona, ke lirile kafa lefokuñ ya gago: bona, ke go neile pelo e e tlhalefileñ ea tlhaloganyo; ga go e se go be go nne eo o ntseñ yaka oena, le gone ga go nka go tlhaga eo o ntseñ yalo morago ga gago. 18 Le gone ke go neile tse o se kañ oa li lopa, eleñ khumo le tlotlego, 'me ga go nka go nna epe mo likgosiñ e e tla choanañ le oena, ka malatsi a <sup>14</sup> Etlare fa o tsamaea ka litsela tsa me, o tshegetsa litshiamisho tsa me le litaolo tsa me, yaka Tafita 'rago a na a tsamaea, elire gone ke lelefatsañ malatsi a gago. 15 'Me Solomone a coga, 'me bonañ e ne e le toro: 'me a tla mo Yerusalema, a ema fa pele ga areke ea kgolagano ea Mo-RENA, a ntsha lintsheco tse li fisioañ, a ba a ntsha lintsheco tsa kagisho, a lirela batlhanka ka gagoe botlhe moliro.

† 16 'Me ga tla mo kgosiñ basali ba le babeli, ba e leñ liaka, ba ema fa pele ga eone. <sup>17</sup> Mosali eo moñoe a re, Morena, nna le mosali eo re ntse mo tluñ e le eosi; 'me ka khubama ka bona ñoana ke na nae mo tluñ. 18 Me erile ka tsatsi ya boraro morago ga ke sena go belega, ga belega mosali eo le ene; 'me ra bo re le 'mogo; go no go se ope o sele le rona mo tluñ, faese rona roobeli mo tluñ. 19 'Me ñoana oa mosali eo a shoa bosigo: ka gonne a mo letse golimo. 20 Me a coga ka sego santlha, a tsaea moroake fa go 'nna, ka lelata ya gago le sa robetse, a 'maea mo sehubeñ sa gagoe, a baea ñoana oa gagoe eo o shuleñ mo sehubeñ sa me. erile ke coga go amusa ñoanake, bona, o na a shule: 'me erile ke sena go mo lebaleba mo moshoñ, e ne e se moroake <sup>22</sup> 'Me mosali eo ke 'monyeñ. eo moñoe a re, 'Nyaea; motsheli ke moroake, moshoi ke moroao. 'Me eo moñoe a re, 'Nyaea; .moshoi ke moroao, motsheli ke moroake. bua yalo fa pele ga kgosi. <sup>23</sup> Elirañ gone go buañ kgosi, Eo moñoe a re, Eo ke moroake eo o tshelileñ, moshoi ke moroao: 'me eo moñoe a re, 'Nyaea; moroao ke moshoi,

moroake ke eo o tshelileñ. <sup>24</sup> 'Me kgosi ea re, Lereñ 'Me ba thipa koano go nna. lere thipa fa pele ga kgosi. <sup>25</sup> 'Me kgosi ea re, Kgaoganyañ ñoana eo o tshelileñ sebeli ; lo nee eo moñoe ntlha ñoe le eo moñoe ntlha e ñoe. <sup>26</sup> Elirañ gone mosali eo ñoana eo o tshelileñ e leñ oa gagoe o buañ le kgosi, gonne pelo ea gagoe e utloela ñoana oa gagoe botlhoko, a re, Morena oa me, mo nee noana eo o tshelileñ, o se ka oa ba oa 'molaea. 'Me co monoe a re, A a se ka a nna oa me lefaele oa gago, <sup>27</sup> Ke gone a a kgaogañoe. kgosi e fetotseñ, ea re, Mo nee noana eo o tshelilen, o se ka oa ba oa 'molaea: ke ene 'magoe eo. <sup>28</sup> 'Me Baiseraele botlhe ba ne ba utloela katlholo e kgosi e e e atlhotseñ; 'me ba boifa kgosi : gonne ba bona fa botlhale ya Molimo bo le mo go eone, gore e siamise.

#### 2 LITIRALO 5.

Go no ga shoelioa yalo tiro eotlhe e Solomone o e liretseñ ntlo ea Morena. 'Me Solomone a tsenya lilo tse Molimo o li neecoeñ ke Tafita 'ragoe; selefera le gauta, le lilo cotlhe, a li tsenya mo mahumoñ a ntlo ea Molimo.

<sup>2</sup> Elirañ gone Solomone o phuthelañ mo Yerusalema bagolo ba Iseraele le litlhogo cotlhe tsa lico, eleñ likgosana tsa matlo a borrabana ba ga

Iseraele gore go ntshioe areke ea kgolagano ea Morena mo motseñ oa ga Tafita, o eleñ Sione. <sup>8</sup> 'Me banna ba Iseraele ba phuthegela mo kgosiñ ka moliro, o eleñ ka kgoeli ea <sup>4</sup> 'Me bagolo ba boshupa. Iseraele ba fitlha, le Balefi ba belega areke. <sup>5</sup> Ba lere areke, le tenta ea kokoanelo, le lilo tse li itshephilen tse li mo Tenten; tseo baperiseta le Balefi ba ne ba li lere. 6 'Me Solomone kgosi le phuthego eotlhe ea Iseraele, e e ne e mo phuthegetse, ba le fa pele ga areke, ba ntsha litlhabelo tsa linku le likgomo tse bontsi ya cone bo ne bo sa kake ya baloa. 7'Me baperiseta ba ne ba lere areke ea kgolagano ea Morena mo feloñ ga eone, mo feloñ fa go boitshepho ga ntlo, mo feloñ ga boitshepho ya maitshepho, ke go re kafa tlase ga liphuka tsa cerobime. <sup>8</sup> Gonne cerobime li tsharabololela liphuka tsa cone golimo ga felo ga areke, le gone cerobime li bipa areke le litshikaro tsa eone koa golimo. 9 'Me litshikaro li ne li le litelele 'me likhutlo tsa litshikaro li ne li bonala mo arekeñ fa pele ga felo fa go boitshepho; 'me koantle li ne li sa bonale: 'me e sale gone, le gompi-<sup>10</sup> Go no go sena sepe mo arekeñ faese matlapa a mabeli a Moshe o na a a baea gone koa Horeba, motlhañ go Morena o lirileñ kgolagano le bana ba ga Iseraele,

fa ba coa Egepeto. erile, ka baperiseta ba sena go coa mo feloñ fa go boitshepho, (gonne baperiseta ba ba ne ba le gone ba ne ba iitshephisitse botlhe, ga baa ka ka ba ea ka litlhopha; 12 le Balefi ba e ne e le baopeli, botlhe, eleñ bo Asafe, le Hemane, le Yututhune, le bomoroabone, le ba bone, ba apere lene e ntle, ba chotse litshiba le liharepa, ba eme ntlheñ ea botlhabatsatsi ea aletare, ba na le baperiseta ba le lekgolo le na le mashome a le mabeli ba letsa liphala:) 18 erile, ka baletsa-liphala le baopeli ba nna yaka motho a le moñoe fela, ba utloaletsa goñoe mo go bakeñ le go leboga Mobena; le ka ba choletsa mancoe a bone 'mogo le liphala le litshiba le lilo tse li lelioañ, ba baka Morena, ba re, Gonne o molemo; gonne choaro ea gagoe e nnetse rure : leru ya tlala ka ntlo, eleñ ntlo ea Morena, 14'Me baperiseta ba ne ba reteleloa ke go ema ba lirela ka ntlha ea leru : gonne kgalalelo ea Morena e tletse ka ntlo ea Molimo.

### 2 litibalo 6.

KE gone go buileñ Solomone, Morena o rile o tla nna mo lefifiñ ye le koenneñ. <sup>2</sup>'Me ke go agetse ntlo gore o nne mo go eone, le felo ga bonno ya gago yo bo nnetseñ rure. <sup>3</sup>'Me kgosi ea retolola sefatlhogo sa eone, ea tshego-

fatsa phuthego ea Iseraele eotlhe: 'me phuthego ea Iseraele ea ema eotlhe. 4'Me ea re, Go bakoe Morena, Molimo oa Iseraele, eo o na a bua ka molomo oa gagoe le Tafita rre, le gone o le liragalitse ka mabogo a gagoe, a re, <sup>5</sup>E sale letsatsiñ ye ke ntshitseñ seshaba sa me mo lefatshiñ ka yone, ga ke ese ke itlhophele motse ope mo licon cotlhe tsa Iseraele gore ke agele ntlo ea me mo go one, leina ya me le tle le nne gone; le gone ga ke ese ke itlhophele monna ope gore e nne moeteleli-pele oa Iseraele seshaba sa me: 6 'me ke itlhophetse Yerusalema, gore leina ya me le nne gone: le gone ke itlhophetse Tafita gore a buse Iseraele 7 'Me go no seshaba sa me. go le mo peluñ ea ga Tafita rre go agela leina ya Morena, Molimo oa ga Iseraele ntlo. 8 'Me Morena a raea rre, a re, Ka gonne go no go le mo peluñ ea gago go agela leina ya me ntlo, o lirile sentle ka go no go le mo peluñ ea gago: 9 lefagontseyalo ga o nka o aga ntlo eeo; faese moroao eo o tla coañ mo lothekeñ loa gago, ene o tla agela leina ya me ntlo. 10 'Me Morena o liragalitse lefoko ye o le buileñ; gonne ke cogile mo sebakeñ sa ga Tafita rre, ke ntse mo teroneñ ea Iseraele, yaka Morena a bolela, ke bile ke agetse leina ya Morena, Molimo oa Ise-11 Le gone ke raele ntlo.

beile areke gone, e kgolagano ea Morena e leñ mo go eone, e o e lirileñ le bana ba ga Iseraele.

<sup>12</sup> 'Me a ema fa pele ga aletare ea Morena mo ponoñ ea phuthego eotlhe ea Iseraele, a otlolola mabogo a gagoe: 18 (gonne Solomone o na a lirile sethala sa kgotlho se bolele va shone se leñ va likubeta li le tlhano, le boatlhamo va likubeta li le tlhano, le bogolimo ya likubeta li le tharo, a se beile mo gare ga lolapa; 'me a ema mo go shone a khubama ka mañole fa pele ga phuthego eotlhe ea Iseraele, a otlololela mabogo a gagoe koa legolimoñ:) 14 'me a re. Morena, Molimo oa Iseraele, ga go Molimo ope o o ntseñ yaka oena, koa legolimoñ, lefaele mo lefatshiñ; eo o tshegeletsañ batlhañka ba gago ba ba tsamaeañ fa pele ga gago ka pelo tsa bone cotlhe kgolagano le choaro: 15 eo o tshegelelitseñ Tafita rre motlhanka oa gago se o no oa se mo sholofetsa: ee, o no oa bua ka molomo oa gago, 'me o le liragalitse ka lecogo ya gago, yaka gompiyeno. 16 Ke gone yanon, Morena, Molimo oa Iseraele, tshegeletsa Tafita rre motlhanka oa gago se o no oa se mo sholofetsa, oa re, Ekare fa bana ba gago ba ikela-tlhoko go tsamaea ka molao oa me yaka oena o tsamaile fa pele ga me ; ga o kake oa tlhoka monna fa pele ga me eo o nnañ mo teroneñ

ea Iseraele. 17 'Me yanoñ, Morena, Molimo oa Iseraele, a lefoko ya gago le rurefalioe, ye o le builen le Tafita, motlhanka oa gago. 18 'Me a ka mannete Molimo o tla nna le batho mo lefatshiñ? bona, legolimo le legolimo ya magolimo ga le kake ya go lekana ; bogolo vañ ntlo e e ke e agilen ! 19 Lefagontseyalo, Morena Molimo oa me, tsaea thapelo ea motlhanka oa gago tsiea, le mokokotlelo oa gagoe; o reetse pico le thapelo e motlhanka oa gago o e rapelañ fa pele ga gago: 20 a matlho a gago a bululogele ntlo e motshegare le bosigo, eleñ felo fa o rileñ oa re o tla baea leina ya gago gone; gore o reetse thapelo e motlhanka oa gago o tla e rapelañ mo feloñ fa. 21 Le gone, reetsa mekokotlelo ea motlhanka oa gago, le ea Iseraele seshaba sa gago, fa ba rapela mo feloñ fa: ee, utloa, o le mo bonnoñ ya gago, eleñ koa legolimoñ; 'me ere o utloa, o ichoarele. <sup>22</sup> Etle ere fa moñoe a leofela moñoe ka ene, 'me a beioa ikano gore a ikane, le fa a tla a ikana fa pele ga aletare ea gago mo tluñ e: 28 elire gone o utloañ o le koa legolimoñ, o lire, o atlhoganye batlhanka ba gago, o bosetse golimo ga molotsana, gore motsamao oa gagoe o mo tlele mo tlhogoñ; 'me o siamise mosiami, o mo nee kafa tshiamon ea gagoe. <sup>24</sup> Fa Iseraele seshaba sa gago se kgemethoa fa pele ga 'maba, ka gonne se go leofetse; le fa se shokologela mo go oena, se ipolela leina ya gago, se rapela, se lira mokokotlelo fa pele ga gago mo tluñ e; 25 elire gone o utloañ, o le koa legolimoñ, o lebalele sebe sa Iseraele seshaba sa gago, o se bosetse mo lefatshiñ ye o le se neileñ le bo'ra-shone. ere fa legolimo le coecoe, 'me go se na pula, ka gonne ba go leofetse ; fa se rapela mo feloñ fa, se ipolela leina ya gago, se shokologa mo seben sa shone, ka gonne o se pitlagantse: 27 elire gone o utloañ o le koa legolimoñ, o lebalele sebe sa batlhanka ba gago, le sa Iseraele seshaba sa gago, o se rute tsela e e molemo e se choanetseñ go tsamaea ka eone; o nesetse lefatshe ya gago pula, ye o le neileñ seshaba sa gago gore le nne 28 Ekare fa tlala, boshoa. lefaele botlhoko ya leroborobo, lefaele phori, lefaele mokóbó, lefaele tsie kgotsa litsienyana li le mo lefatshiñ; fa baba ba shone ba se kabelela mo lefatshiñ ya metse ea shone; lefa go ka nna sebeco sefe kgotsa pobolo efe: 29 lefa thapelo le mokokotlelo o ka ntshioa ke moñoe lefaele ke seshaba sa gago sa Iseraele shotlhe, se moñoe le moñoe oa shone o tla ikitseñ sebeco sa gagoe le bohutsana ya gagoe ka esi, a otlololela ntlo e mabogo a gagoe: 30 elire gone o utloañ o le koa legolimoñ mo bonnoñ ya

gago, o ichoarele, o nee moñoe le moñoe kafa metsamaoñ ea gagoe eotlhe, eo pelo ea gagoe o e itseñ (gonne ke oena, ke oena oesi, o itseñ lipelo tsa bana ba batho;) 31 gore ba go boife, ba tle ba tsamaee ka litsela tsa gago ka metlha eotlhe e ba tla tshelañ mo lefatshiñ ye o le neileñ bo'ra-32 Le gone, echo ka eone. kaga moeñ, eo eseñ oa seshaba sa gago sa Iseraele, ere fa a coa koa lefatshiñ ye le kgakala ka ntlha ea leina ya gago ye legolo, le ka ntlha ea seatla sa gago se se natlafetseñ, le lecogo ya gago ye le otlologilen; fa ba tla, ba rapela mo tluñ e: 38 elire gone o utloañ o le koa legolimoñ, eleñ mo o ntseñ gone, o lire kafa go cotlhe tse moeñ o li go biletsañ; gore lich**a**ba cotlhe tsa lefatshe li itse leina ya gago, li tle li go boife, yaka seshaba sa gago sa Iseraele se lira, le gore li itse gore ntlo e e ke e agileñ e bilicoe ka leina ya gago. <sup>34</sup> Erefa seshaba sa gago se bololela baba ba shone, ka tsela e o ba romelañ ka eone, 'me se go rapela se lebile koa motseñ o o o itlhophetseñ, le koa tluñ e ke e agetseñ leina ya gago: 85 elire gone o utloañ thapelo ea shone le mokokotlelo oa shone o le koa legolimoñ, 'me o emele tsheko ea shone. <sup>36</sup> Fa ba go leofela, (gonne ga go ope eo o sa leofeñ,) 'me o ba galefela, o ba neela mo babeñ, ba ba isa

mathocoa koa lefatshiñ ye le kgakala kgotsa mo go ye le gaufi: lefagontsevalo, fa ba ka ikgopola mo lefatshiñ ve ba isicoeñ mathocoa, ba shokologa, ba go kokotlela mo lefatshiñ ya bochoaro ya bone. ba re, Re leofile, re re siamolotse, re lirile mashoe; 38 fa ba boela mo go oena ka pelo ea bone eotlhe, le ka mooa oa bone otlhe mo lefatshiñ ya bochoaro ya bone, koa ba ba isitsen mathocoa gone, ba rapela ba lebile koa lefatshiñ ya bone, ye o le neileñ bo'rabo, le koa motseñ o o o itlhophetseñ, le koa tluñ e ke e agetseñ leina ya-gago: <sup>39</sup> elire gone o utloañ thapelo ea bone le mekokotlelo ea bone, o le koa legolimoñ, eleñ mo o ntseñ gone, 'me o emele tsheko ea bone; 'me o ichoarele seshaba sa gago se se go leofetseñ. 40 Yanoñ, Molimo oa me, kea go rapela, a matlho a gago a bululogele, a litsebe tsa gago li reetse thapelo e e liroañ mo feloñ fa. 41 Ke gone yanon Morena, emela mo feloñ ga gago ga tapologo, oena le areke ea thata ea gago: a baperiseta ba gago ba apesioe poloko, a baitshephi ba gago ba itumele mo molemoñ. 42 Morena Molimo, se fulatshe sefatlhogo sa motlo-. lioa oa gago: gopola mautloelo-botlhoko a ga Tafita motlhanka oa gago.

2 LITIRALO 7.

'ME erile Solomone a sena

go khutlela go rapela, molelo oa fologa koa legolimoñ, oa fisa sentsheco se se fisioañ. le litlhabelo; le kgalalelo ea Morena ea tlala ka ntlo. <sup>2</sup> 'Me baperiseta ba reteleloa ke go tsena mo tluñ ea Mo-RENA, ka ntlha ea gono kgalalelo ea Morena e tletse ka <sup>3</sup> 'Me bana ntlo ea Morena. ba ga Iseraele botlhe ba bona fa molelo o fologa, le fa kgalalelo ea Morena e nnetse ntlo; 'me ba ikobela ka lifatlhogo tsa bone fa fatshe, fa matlapeñ, ba obamela, ba itumelela Morena, ba re, Gonne o molemo; gonne choaro ea gagoe e nnetse rure. 4 Elirañ gone kgosi le seshaba shotlhe ba ntshetsañ setlhabelo fa pele ga Morena.

1 LIKGOSI 10, 1-25. Shontaga ea Borobañ-moñoe morago ga Teriniti.

Ka Mosho.

'ME erile mohumagali oa Sheba a utloela tumeli ea ga Solomone kaga leina ya Mo-RENA, a tla gore a mo leke ka lipoco tse li thata. 2'Me a tla mo Yerusalema le lonveto lo logolo thata, le likamele tse li belegen boróko yo bo monate, le gauta ka bogolo, le maye a a tlhokegañ : 'me erile a sena go fitlha mo go Solomone, a 'molelela cotlhe tse li mo peluñ ea gagoe. 3'Me Solomone a 'molelela lipoco tsa gagoe cotlhe: go ne go se sepe se se fitlhecoen kgosi se e se kan ea

4 'Me erile mose 'molelela. humagali oa Sheba a sena go bona botlhale yotlhe ya ga Solomone, le ntlo e o e agileñ, <sup>5</sup> le livo tsa tafole ea gagoe, le go nna ga batlhanka ba gagoe, le go ema ga balireli ba gagoe, le liaparo tsa bone; le batsheleli ba gagoe; le sepalamo sa gagoe se o tlhatlogelañ mo tluñ ea Morena ka shone; go no go sa tlhole go le mooa mo go ene. 6'Me a raea kgosi, a re. E ne e le tumeli ea nnete e ke e utloileñ mo lefatshiñ ya me ka nosi, kaga litiro tsa gago, le botlhale ya gago. Lefagontseyalo ga kea ka ka lumela mafoko, ga tsamaea ka tla, ka bona ka matlho a me: 'me, bona, ntlha e ñoe ke ne ke se ka ka e boleleloa: botlhale ya gago le letlhogonolo li gaisa tumeli e ke ne ke e utloile. <sup>8</sup> Go tshego banna ba gago, go tshego batlhanka ba ba gago, ba ba emeñ fa pele ga gago ka metlha, ba utloa bothale ya gago ? 9 Go bakoe Morena Molimo oa gago, eo o natefecoeñ ke oena gore a go bee mo teroneñ ea Iseraele: ka gonne Morena o ratetse Iseraele rure, ke gone o go beileñ kgosi, gore o lire katlholo le tshiamo. 10 'Me a abela kgosi litalenta li le lekgolo le na le mashome a le mabeli tsa gauta, le boróko yo bo monate ka bogolo, le maye a a rategañ : ga goa ka ga ba ga tla boróko yo bo monate yo bo kana ka yo mohumagali oa Sheba o bo abetseñ Solomone

kgosi. 11 Le gone likepe tsa ga Hirame, tse li ne tsa lere gauta koa Ofira, tsa lere koa Ofira litlhare tsa mealemuge li le lintsi, le maye a a tlhokegañ. 12 'Me kgosi ea lirela ntlo ea Morena, le ntlo ea kgosi maotoana ka litlhare tseo tsa mealemuge, le gone ea lirela baopeli liharepa le litshiba: ga goa ka ga ba ga tla lefaele go bonoa litlhare tsa mealemuge tse li ntseñ yaka tseo, go fitlhela gompiyeno. <sup>13</sup> 'Me Solomone kgosi naea mohumagali oa Sheba cotlhe tse o li elelitsen, senoe le señoe se o se lopileñ, koantle ga se Solomone o se mo abetseñ ka choaro ea gagoe ea 'Me a tloga, a boela borena. koa lefatshiñ ya gagoe, ene . le batlhanka ba gagoe.

† 14 'Me bokete ya gauta yo bo ne bo tla mo go Solomone ka ñoaga o le moñoe e ne e le litalenta li le makgolo a tshelela a na le mashome a le marataro a meco merataro tsa gauta, 15 koantle ga e e ne e lerioe ke babapatsi, le thekisho ea barekisi, le ea likgosi cotlhe tsa bamerafe-rafe, le ea balaoli ba 16 'Me Solomone lefatshe. kgosi a lira lithebe li le makgolo a le mabeli tsa gauta e e thuliloeñ: thebe e le ñoe fela ea liroa ka lishekele li le makgolo a le marataro tsa gauta. <sup>17</sup> Le gone a lira litheyana li le makgolo a le mararo tsa gauta e e thuliloeñ; theyana e le ñoe-fela ea liroa ka liponto li le tharo tsa gauta: 'me kgosi ea li baea mo tluñ ea sekgoa 18 Le gone sa Lebanona. kgosi ea lira terone e kgolo ea linaka tsa litlou, ea e manega ka gauta e e itshekisicoeñ. <sup>19</sup> Terone e ne e na le likgato li le thataro, le koa morago ga terone go no go le kgogoropo koa golimo : go no go le meikaego ka ntlha ñoe le ñoe fa sennoñ, le litau li le peli li eme fa meikaegoñ. <sup>20</sup> Go no go eme litau li leshome le meco mebeli ka ntlha coo peli mo likgatoñ tse li thataro:ga goa ka ga liroa e e ntseñ yaka e mo pushoñ epe. <sup>21</sup> Linoelo cotlhe tsa ga Solomone kgosi e ne e le tsa gauta, le lilo tsa ntlo ea sekgoa sa Lebanona e ne e le tsa gauta e e itshekileñ cotlhe, go ne go se sepe sa selefera: shone ga ea ka ea kaioa sepe ka metlha ea ga Solomone. 22 Gonne kgosi e ne e na le likepe tsa Taresheshe mo leoatleñ le likepe tsa Hirame: likepe tsa Taresheshe tsa tla gañoe-fela ka linyaga li le tharo, li tla le gauta, le selefera, le linaka tsa litlou, le likgatla le lipikoko. <sup>23</sup> Yalo Solomone kgosi a gaisa likgosi cotlhe tsa lefatshe ka khumo le botlhale. lefatshe yotlhe ya batla koa go Solomone go utloa botlhale ya gagoe yo Molimo o bo tse ntseñ mo peluñ ea gagoe.

### 1 LIKGOSI 11, 1-14.

Shontaga ea Borobañ-moñoe morago ga Teriniti.

#### Maitsibooa.

'Mr Solomone kgosi o na a rata basali ba le bantsi ba seeñ 'mogo le moroalia Faroe, basali ba Bamoaba, le ba Baamona, le ba Baetoma, le ba Basitona, le ba Bahita; <sup>2</sup> ba merafe e Morena o na a bua le bana ba ga Iseraele kaga eone, a re, Lo se ka loa ea koa go bone, le bone base ka ba tla mo go lona: gonne rure ba tla shokololela lipelo tsa lona mo melimon ea bone: Solomone a ñaparela <sup>8</sup> 'Me a na le bao ka lorato. basali ba le makgolo a shupa, bahumagali, le bagaliñoana ba le makgolo a le mararo: 'me basali ba gagoe ba shokolola pelo ea gagoe. <sup>4</sup> Gonne erile Solomone a sena go cofala, basali ba gagoe ba shokololela pelo ea gagoe koa melimoñ e sele: 'me pelo ea gagoe ga ea ka ea itekanelela Morena Molimo oa gagoe, yaka pelo ea ga Tafita 'ragoe. 5 Gonne Solomone a latela Ashetarotha molimo oa sesali oa Basitona, Milekome makgapha a 6 'Me Solomone a Baamona. lira se se boshula mo ponoñ ea Morena, ga a ka a latela Morena ka boyotlhe yaka <sup>7</sup> Ke gone Tafita 'ragoe. Solomone o agetseñ Kemoshe, makgapha a Moabe, le Moleka makgapha a bana ba Amone, mafelo a a golimo, mo lokgabaneñ lo lo fa pele ga Yerusalema. <sup>8</sup> 'Me a lira yalo kaga basali ba gagoe ba seeñ botlhe, ba ba ne ba fisetsa melimo ea bone insense, ba e tlhabela.

. † 9 'Me Morena o na a galefela Solomone, ka gonne pelo ea gagoe e shokologile mo Moreneñ Molimo oa Iseraele, eo o na a iponalitse mo go ene gabeli, 10 a mo laeletse seo seo ka shosi, gore a se ka a latela melimo e sele : 'me ga a ka a tshegetsa se Morena o se lao-11 Ke gone Morena o reileñ Solomone, a re, Ereka seo se se liriloeñ ke oena, 'me ga oa ka oa tshegetsa kgolagano ea me le litshiamisho tsa me, tse ke li go laoletseñ, ka mannete ke tla gagola bogosi mo go oena, ke bo nee motlhanka oa gago. 12 Lefagontseyalo, ga nka ke lira yalo ka metlha ea gago, ka ntlha ea ga Tafita 'rago : 'me ke tla bo gagola mo lecogoñ ya ga mo-<sup>18</sup> Lefagontseyalo ga nka ke gagola bogosi yotlhe; 'me ke tla naea moroao loco lo le loñoe-fela, ka ntlha ea ga Tafita motlhanka oa me, le ka ntlha ea Yerusalema, o ke o itlhophetseñ.

<sup>14</sup> <sup>7</sup>Me Morena a cosetsa Solomone sera, elen Hatate oa Moetoma : e ne e le oa losika loa kgosi koa Etoma. 1 LIKGOSI 11, 26.

Shontaga ea Borobañ-moñoe morago ga Teriniti.

Maitsibooa (2).

'ME Yeroboame moroa Nebata, Moeferaime oa Sereta, motlhanka oa ga Solomone, eo leina ya ga 'magoe e ne e le Serua, oa motlholagali ; le ene a choleletsa kgosi lecogo ya gagoe. 27 'Me se ke shone se o se cholelelitseñ kgosi lecogo ya gagoe: Solomone o na a aga Milo, a ba a tsiba phatlha ea motse oa ga Tafita 'ragoe. <sup>28</sup> 'Me monna eo Yeroboame e ne e le senatla se se nonofileñ: 'me Solomone a bona lekau gore le tlhoafetse, 'me a mo laolisa 'melego otlhe oa ntlo ea <sup>29</sup> 'Me erile ka ga Yosefa. motlha oo, ka Yeroboame a coa mo Yerusalema, Ahita moperofeta, oa Shilo, a mfitlhela mo tseleñ; 'me Ahita o na a apere seaparo se sesha;'me babeli ba ba ne ba le bosi mo 30 'Me Ahiya a tsaea seaparo se sesha se o se aperen, a se gagola likapetla li leshome le meco mebeli. 31 'Me a raea Yeroboame, a re, Itseele likapetla li leshome, gonne go bua yana Morena, Molimo oa Iseraele, a re, Bona, ke tla gagola bogosi mo lecogoñ ya ga Solomone, ke go nee lico li leshome: 32 ('me o tla bona loco lo le loñoe, ka ntlha ea ga Tafita motlhanka oa me, le ka ntlha ea Yerusalema, motse o ke o itlhophetseñ mo licoñ tsa Iseraele cotlhe): 33 ka gonne

mpaketse, ba obametse Ashetarotha molimo oa sesali oa Basitona, le Kemoshe molimo oa Moabe, le Milekome molimo oa bana ba Amona; ga baa ka ba tsamaea ka litsela tsa me gore ba lire se se siameñ mo matlhoñ a me, le gore ba tshegetse litshiamisho tsa me le likatlholo tsa me, yaka Tafita 'ragoe. 84 Lefagontseyalo ga nka ke tlosa bogosi yotlhe mo lecogoñ ya gagoe, ka ntlha ea ga Tafita motlhanka oa me, eo ke ne ka mo itlhophela, ka gonne a tshegetsa litaolo tsa me le litshiamisho tsa me: 85 'Me ke tla tlosa bogosi mo lecogoñ ya ga moroaoe, ke bo go nee, eleñ lico li leshome. 86 'Me ke tla naea moroace loco lo le loñce, gore Tafita motlhanka oa me a ne le lobone ka metlba fa pele ga me mo Yerusalema, motse o ke o itlhophetseñ gore ke bee leina ya me gone. <sup>37</sup> 'Me ke tla go tsaea, le gone o tla busa kafa go cotlhe tse mooa oa gago o li eletsan, o nne kgosi mo Iseraele. 38 'Me etlare fa o reetsa cotlhe tse ke li go laolelañ, o tsamaea ka litsela tsa me, o lira se se siameñ mo matlhoñ a me, go tshegetsa litshiamisho tsa me le litaolo tsa me, yaka Tafita motlhanka oa me a na a lira; ke ne nao, ke go agele ntlo e e tlhomamen, yaka ke ne ka agela Tafita, ke go nee Iseraele. <sup>39</sup> Le gone ke tla pitlaganya losika loa ga Tafita ka ntlha ea se, 'me eseñ ka go

nnetseñ rure. 40 Ke gone Solomone o neñ a batla go bolaea Yeroboame: 'me Yeroboame a tloga a tshabela koa Egepeto, koa go Shishaka kgosi ea Egepeto, 'me a nna mo Egepeto, go fitlhela losho loa ga Solomone. 41 'Me litiralelo tse liñoe tsa ga Solomone, le cotlhetseo na a li lira, le bothhale ya gagoe, a ga lia koaloa mo bukeñ ea litiralelo 42 Lobaka tsa ga Solomone? lo Solomone o busitseñ Iseraele eotlhe mo Yerusalema ka lone e ne e le linyaga li le mashome a le mane. Solomone a robala le bo'ragoe, a fitlhoa mo motseñ oa ga Tafita 'ragoe: 'me Rehoboame moroace a busa mo boemoñ ya gagoe.

## 1 LIKGOSI 12.

Shontaga ea Leshome morago ga Triniti.

# Ka Mosho.

'ME Rehoboame o na a ea koa Shekeme: gonne Baiseraele ba ne ba ile koa Shekeme botlhe, go 'maea kgosi. <sup>2</sup> 'Me erile ka Yeroboame moroa Nebata a go utloela, (gonne a setse koa Egepeto, koa o na a tshabetse gone fa pele ga Solomone kgosi, 'me Yeroboame a nnamo Egepeto, 3 'me ba romela ba 'mitsa;) Yeroboame le phuthego eotlhe ea Iseraele ba tla, ba bua le Rehoboame, ba re, 4 'Rago o na a re ketefaletsa yokoe: yanoñ o re fefofaletse tirelo e

e borale ea ga 'rago, le yokoe e e bokete e o na a e baea mo go rona, 'me re tla go lirela. <sup>5</sup> 'Me a ba raea, a re, Ntlogelañ ka malatsi a le mararo, lo itse go ba lo tla mo go nna. 6 'Me 'Me seshaba sa tloga. Rehoboame kgosi ea gakololana le bagolo, ba ba ne ba eme fa pele ga Solomone 'ragoe ka a santse a tshela, a re, Lo nkgakolola gore ke fetole seshaba se yañ? 7'Me ba bua nae, ba re, Fa o ka nna motlhanka oa seshaba se gompiyeno, o se lirela, o se fetola, o bua mafoko a a molemo le shone, e nne gone se ka nnelañ batlhanka ba gago rure <sup>8</sup> 'Me a bakela kgakololo ea bagolo e ba e mo neileñ, a gakololana le makau a o golileñ nao, a a emeñ fa pele ga gagoe <sup>9</sup>'Me a a raea, a re, Lo gakolola gore re fetole seshaba se yañ, se se buileñ le nna, sa re, Re fefofaletse yokoe e 'rago o na a e baea mo go rona? 10 'Me makau a o golileñ nao a mo raea, a re, Bua yana le seshaba se se se buileñ le oena sa re, 'Rago o na a re ketefaletsa yokoe, 'me oena o tle o e re fefofaletse; bua yana le shone, o re, Monoana oa me o o 'motlanyana o mokima go fetisa lotheka loa ga rre. <sup>ĭi</sup> 'Me yanoñ farreana alo belesa yokoe e e bokete, nna ke tla oketsa yokoe ea lona: rre o na a lo betsa ka lithupa, nna ntla lo betsa ka liphepheñ. <sup>12</sup> 'Me Yeroboame le seshaba shotlhe ba tla mo go Rehobo-

ame ka letsatsi ya boraro, yaka kgosi e ne ea laea, ea re, Lo be lo tle mo go nna ka letsatsi va boraro. 13 'Me kgosi ea fetola seshaba ka kgarumo, ea bakela kgakololo ea bagolo e o e neiloeñ ke bone; 14 ea bua le shone kafa kgakololoñ ea makau, ea re, Rre o na a lo ketefaletsa yokoe, nna ntla oketsa yokoe ea lona: rre o na a lo betsa ka lithupa, nna ntla lo betsa ka liphepheñ. Yalo kgosi ga ea ka ea reetsa seshaba; gonne seo se se ne liragalicoe ke Morena, gore a tlhomamise lefoko ya gagoe, ye Morena o le boleletseñ Yeroboame moroa Nebata ka lecogo ya ga Ahiya oa <sup>16</sup> 'Me eare Baiseraele botlhe ba bona gore kgosi ga ea ka ea ba reetsa, seshaba sa fetola kgosi, sa re, Re na le kabelo efe mo go Tafita? le gone a re na le boshoa mo go moroa Yese: eañ koa litenteñ tsa lona, Iseraele: iponele ntlo ea gago, Tafita. Yalo Baiseraele ba ea koa litenteñ tsa <sup>17</sup> 'Me kaga bana ba ga Iseraele ba ba agileñ mo metseñ ea Yuta, Rehoboame a † 18 Elirañ gone ba busa. Rehoboame o romelañ Atorama, eo o la olañ balalelioa; 'me Baiseraele botlhe ba mo kobotletsa ka maye, 'me a shoa. 'Me Rehoboame a itlhaganela a palama cariota ea gagoe, a Yerusalema. tshabela koa Yalo Iseraele a rukutlhela ntlo ea ga Tafita go fitlhela <sup>20</sup> 'Me erile Bagompiyeno.

iseraele botlhe ba utloa gore Yeroboame o boile, ba romela ba 'miletsa mo phuthegoñ, ba 'maea kgosi ea Baiseraele botlhe: go no go se ope eo o latetseñ ntlo ea ga Tafita, faese loco loa Yuta losi.

21 'Me erile Rehoboame a sena go fitlha mo Yerusalema, a kokoanya ntlo ea ga Yuta eotlhe, le loco loa ga Benyamine, banna ba le mathausanta a lekgolo le na le mashome a fera 'meli, ba e ne e le banna ba ntoa, gore ba ee ba tlhabane le ntlo ea ga Iseraele, ba tle ba bosetse bogosi mo go Rehoboame, moroa Solomone. <sup>22</sup> 'Me lefoko ya Molimo ya liralela Shemaya monna oa Molimo, ya re, 23 Bua le Rehoboame moroa Solomone, kgosi ea Yuta, le ntlo eotlhe ea ga Yuta le ea ga Benyamine, le ba ba setseñ ba seshaba, o re, <sup>24</sup> Go bua yana Morena, Lo se ka loa bolola, le gone lo se ka loa loa le bana ba ga Iseraele bagaeno: boelañ; moñoe le moñoe koa ga gabo; gonne seo se lule mo go nna. Ke gone ba reelitseñ lefoko ya Morena, ba booa, ba tsamaea, kafa lefokuñ ya Morena.

<sup>25</sup> Ea lira gone Yeroboame o agañ Shekeme, mo makgabaneñ a Eferaime, a nna gone; a tloga a aga Penuele. <sup>26</sup> 'Me Yeroboame a ithaea mo peluñ ea gagoe, a re, Yanoñ bogosi bo tla boela mo tluñ ea ga Tafita: <sup>27</sup> fa seshaba se se tlhatlogela go ntshetsa litlhabelo mo tluñ ea Morena koa

Yerusalema, pelo ea seshaba se e tla ba e boela mo moreneñ oa shone, eleñ mo go Rehoboame kgosi ea Yuta; 'me ba tla mpolaea ba boele mo go Rehoboame, kgosi <sup>28</sup> Ke gone kgosi e neñ ea tsaea kgakololo, ea lira linamane li le peli tsa gauta; ea baraea, ea re, Ke letsapa mo go lona go tlhatlogela koa Yerusalema; bonañ melimo ea lona, Iseraele, e e lo ntshitseñ mo lefatshiñ ya <sup>29</sup> 'Me a baea e ñoe Egepeto. mo Bethele, le e noe a e baea koa Tana. <sup>80</sup> 'Me seo se sa nna sebe : gonne seshaba sa ea go obamela fa pele ga eone eleñ go ea koa Tana. 81 'Me a lira matlo a mafelo a a golimo, a ba a baea baperiseta ka batho fela ba eseñ ba bomoroa Lefi. 82 'Me Yeroboame a tlhoma moliro ka kgoeli ea borobañ-'meli, ka letsatsi ya leshome le meco metlhano ya kgoeli, yaka moliroo o mo Yuta, 'me a tlhatlogela aletareñ; a lira yalo le mo Bethele, a ntshetsa linamane tse o li lirilen litlhabelo: 'me a baea mo Bethele baperiseta ba mafelo a a golimo a 83 'Me a tlhatloo a lirileñ. gela aletareñ e o e lirileñ mo Bethele ka letsatsi ya leshome le meco metlhano ya kgoeli ea borobañ 'meli, eleñ ka kgoeli e o e beetseñ thoko ka pelo ea gagoe ka esi : 'me a beela bana ba ga Iseraele moliro, a tlhatlogela mo aletareñ, a fisa insense.

1 LIKGOSI 13.

Shontaga ea Leshome morago ga Teriniti.

Maitsibooa.

'ME, bonañ, ga tloga monna oa Molimo koa Yuta, a tla mo Bethele ka lefoko Morena: 'me Yeroboame a eme fa aletareñ gore a fise insense. 2'Me a goeletsa aletare ka lefoko ya Morena, a re, Aletare, aletare, go bua yana Morena: Bona, ñoana o tla tsaleloa ntlo ea ga Tafita, leina ya gagoe le tla bo e le Yosia: o tla tlhabela mo go oena baperiseta ba mafelo a a golimo ba ba fisetsañ insense mo go oena, le gone ba tla fisetsa marapo a batho mo go <sup>3</sup> 'Me a ntsha seshupo ka motlha oo, a re, Seshupo se Morena o se builen ke se : Bonañ aletare e tla gagoga, le molora o o mo go eone o cho-4'Me erile ka kgosi e utloa puo ea monna oa Molimo, e o e goelelitseñ aletare mo Bethele, Yeroboame a otlolola lecogo ya gagoe, a le fa aletareñ, a re, Mo choareñ, 'Me lecogo ya gagoe ye o na a le mo otlololetse, ya omelela, a reteleloa ke go le gona. 5 Le gone aletare ea gagoga, le molora oa chologa mo aletareñ, kafa seshupoñ se monna oa Molimo o na a se ntsha ka lefoko ya Morena. 6'Me kgosi ea fetola, ea raea monna oa Molimo, ea re, Ncoencoenyeletsa Morena, Molimo oa gago, o nthapelele, gore lecogo ya

me le be le nkgonegele. 'Me monna oa Molimo a rapela Morena, 'me lecogo ya kgosi ya ba ya e gonegela, ya nna yaka pele. 7'Me kgosi ea raea monna oa Molimo, ea re, Eä le nna koa gae ke go thelesetse, ke go nee tuelo. 8'Me monna oa Molimo a raea kgosi, a re, Lefa o kabo o nnaea ntlha e ñoe ea ntlo ea gago, nkabo ke sa ee nao, le gone ga nka ke ya bogobe lefaele go noa metse mo feloñ fa: <sup>9</sup> gonne ke ne ka laeloa yalo ka lefoko ya Morena, ya re, Se ye bogobe, o se noe metse, le gone o se booe ka tsela e o ileñ ka eone. <sup>10</sup> Ke gone o tsamaileñ ka tsela e sele, ga a ka a booa ka tsela e o na a tla mo Bethele ka eone.

11 'Me go no go ntse moperofeta eo o cofetseñ mo Bethele; 'me moñoe oa bomoroace ca tla ca 'molelela litiro cotlhe tse monna oa Molimo o li lirileñ ka tsatsi yeo mo Bethele: le mafoko a o a buileñ le kgosi, le one ba a bolelela 'rabo. 12 'Me 'rabo a ba raea, a re, o ile ka tsela efe? 'Me bomoroaoe ba ne ba bonye tsela e monna oa Molimo, eo o na a coa koa Yuta, o tsamai-<sup>13</sup> 'Me a raea leñ ka eone. bomoroace, a re, Mpelesetsañ esele. 'Me ba 'melesetsa esele: a e palama. 14'Me a latela monna oa Molimo, a mfitlhela a ntse fa tlase ga setlhare sa moku: a mo raea, a re, A ke oena monna oa Molimo eo o no oa coa koa Yuta? 'Me a re, Ke nna. 15 Ke gone o mo reileñ, a re, Eä le nna koa gae, o ye bogobe. 16 'Me a re, Ga nkake ka booa le oena, lefaele go tsena mo ga gago: le gone ga nka ke ya bogobe lefaele go noa metse le cena mo feloñ fa : 17 gonne ke teiloe ke lefoko ya Morena, ga toe, O se ye bogobe, o se noe metse gone, o se booe ka tsela e o ileñ ka eone. <sup>18</sup>'Me a mo raea, a re. Le nna ke moperofeta yaka oena; 'me moengele o buile le nna ka lefoko ya Morena, a re, 'Mose, o tle nae mo tluñ ea gago, gore a ye bogobe a noe metse.  $^{19}\,\mathrm{Ke}$ mo aketsa. gone o boileñ nae, a yela bogobe mo tluñ ea gagoe, a noa metse. ‡ <sup>20</sup> 'Me eare, ka ba santse fa tafoleñ, lefoko ya Morena ya liralela moperofeta eo o 'mositsen: 21 'me a goeletsa monna oa Molimo eo o na a coa koa Yuta, a re, Go bua yana Morena, Ereka o rukutlhetse molomo oa Morena, o se ka oa tshegetsa taolo e Morena Molimo oa gago o e go laoletseñ, <sup>22</sup> 'me o boile, o yele bogobe, oa noa metse mo feloñ fa o go reileñ kaga gone, oa re, O se ye bogobe, le gone o se noe metse; serepa sa gago ga senka se isioa koa lebitleñ 23 'Me erile. a ya bo'rago. sena go ya bogobe, le go noa, a belesetsa moperofeta eo o 'mositseñ esele. <sup>24</sup> 'Me erile a sena go tsamaea, a kgatlhana le tau mo tseleñ, ea molaea; 'me serepa sa gagoe sa namalala mo tseleñ, le esele ea ema fa go shone; tau le eone ea ema fa serepeñ. 25'Me, bonañ, ga feta banna, ba bona serepa se namaletse mo tseleñ. le tau e eme fa serepeñ: 'me ba fitlha, ba bolela mo motseñ koa moperofeta eo o cofetseñ o ntseñ gone. <sup>26</sup> 'Me erile moperofeta eo o na a 'mosa mo tseleñ a go utloela, a re, Ke monna oa Molimo eo o na a rukutlhela molomo oa Morena: ke gone Morena o mo neetseñ tau, e mo gagotse, ea 'molaea, kafa lefokuñ ya Morena, ye o na a le 27 'Me a raea bobua nae. moroace, a re, Mpelesetsañ esele. 'Me ba e belesa. 28'Me a ea, a fitlhela serepa sa gagoe se namaletse mo tseleñ, le esele le tau li eme fa serepeñ: tau e se ka ea ya serepa, lefa-<sup>29</sup> 'Me ele go gagola esele. moperofeta a choletsa serepa sa monna oa Molimo, a se belesa mo eseleñ, a se bosa; 'me a fitlha mo motseñ oa moperofeta eo o cofetseñ, gore a hutsafale, a mfitlhe. a baea serepa mo lebitleñ ya gagoe ka esi; ba mhutsafalela, ba re, Iya, nnake. erile, a sena go mfitlha, a bua le bomoroace, a re, Etlare ke shoa, lo mphitlhe mo lebitleñ ve monna oa Molimo o fitlhiloen mo go yone; baean marapo a me fa marapoñ a gagoe. 32 Gonne ka mannete lefoko ye o na a le goeleletsa aletare mo Bethele le matlo otlhe a mafelo a a golimo a a mo metseñ ea Samaria, ka lefoko ya Morena le tla liragala.

88 Morago ya moo, Yeroboame ga a ka a shokologa mo motsamaon oa gagoe o o boshula, 'me a ba a baea baperiseta ba mafelo a a golimo ka batho fela: lefaele manman eo o ratilen, o na a 'meela thoko gore go nnele mafelo a a golimo baperiseta. S4 'Me seo se sa liralela ntlo ea ga Yeroboame sebe, go ea go e kgaola, go e felisa mo sefatlhogon sa lefatshe.

### 1 likgosi 17.

Shontaga ea Leshome morago ga Teriniti.

## Maitsibooa (2).

'ME Eleyahoe oa Thisheba, eo e ne ele oa bayaki ba Gileate, o na a raea Ahabe, a re, Yaka Morena, Molimo oa Iseraele, a tshelile, eo ke emeñ fa pele ga gague, ga go nka go nna monyo lefaele pula ka linyaga tse, faese kafa lefokuñ ya me. <sup>2</sup> 'Me lefoko ya Morena ya mo liralela, ya re, <sup>3</sup> Tloga fa, o ee koa ntlheñ ea botlhabatsatsi, o iphitlhe fa molacoaneñ oa Kerithe, o o fa pele ga Yo-4'Me o tla noa mo retane. molacoaneñ; 'me ke laoletse mafukubu gore a go otle gone. <sup>5</sup> 'Me a ea a lira kafa lefokuñ ya Morena: gonne a ea a nna fa molacoaneñ oa Kerithe, o o fa pele ga Yoretane. <sup>6</sup> 'Me mafukubu a mo leretse bogobe le nama ka mamosho, le bogobe le nama maitsibooa; me a noa mo molacoaneñ.

7'Me kgabagare, molacoana
oa cha, ka gonne go sena pula
mo lefatshiñ.

8 'Me lefoko ya Morena ya mo liralela, ya re, <sup>9</sup> Tloga, o ee koa Sarepeta, o eleñ oa Sitone, o nne gone: bona, ke laoletse mosali oa motlholagali eo o gone gore a go otle. 10 Me a tloga, a ea koa Sarepeta; 'me erile a fitlha mo kgoroñ ea motse, bona, mosali oa motlholagali o na a le gone, a roalela likgoñ: 'me a 'mitsa, a re, Ako o nkgele metsenyana ka sego, gore ke noe. 11'Me ka a sa ea go a ga, a 'mitsa, a re, Ako o nnathele bogobenyana, o tle nayo ka lecogo ya gago. 12 'Me a re, Yaka Morena Molimo oa gago a tshelile, ga ke na bogobe, faese bupinyana mo nkgon bo ka fagoa ka seatla se le señoe, le loukoane lo lonyenye mo nkgoaneñ: 'me, boña, ke ne ke roalela lithupana li le peli, gore ke tsene, ke bo apeele nna le ñoanake, re tle re bo ye, re shoe. 18 'Me Eleyahoe a mo raea, a re, O se boife ; eä o lire yaka o buile : 'me pele o nkapele kgolokoenyana ka yone, o bo lere koano go nna, garamorago o ikapele le mosimane oa gago. <sup>14</sup> Gonne go bua yana Morena Molimo oa Iseraele, Bupi ga bo nka bo notlega, mo nkgon, le loukoane ga lo nka lo fela mo nkgoaneñ, go fitlhela letsatsi ye Molimo o nesetsañ lefatshe pula ka 15 'Me a ea a lira kafa lefokuñ ya ga Eleyahoe: 'me

ene, le Elevahoe, le ba ntlo ea gagoe ba ne ba ya ka malatsi a mantsi. <sup>16</sup> Bupi ga boa ka ya ñotlega mo nkgoñ, le loukoane ga loa ka loa fela mo nkgoaneñ, kafa lefokuñ ya Morena, ye o na a le bua ka Elevahoe. † 17 'Me erile, morago ga lilo tse, mosimane oa mosali, mohumagali oa ntlo, a bobola; 'me pobolo ea gagoe, ea mo totela, go no go sa tlhole go nna mooa ope 18 'Me a raea mo go ene. Eleyahoe, a re, Ke lirañ ka oena, monna oa Molimo? o tsile go nkgopotsa sebe sa me, le go bolaea ñoanake! <sup>19</sup> 'Me a mo raea, a re, Nnaea mosimane oa gago. mo tlosa mo sehubeñ sa gagoe, a mo tlhatlosetsa koa kamoreñ e o nnañ mo go eone, a mo latsa mo phateñ ea gagoe. <sup>20</sup> 'Me a biletsa mo Moreneñ, a re, Morena, Molimo oa me, a le gone o liragalelitse motlholagali eo ke yakileñ mo go ene boshula, ka go bolaea ñoana oa gagoe? 21 'Me a inamalatsa mo ñoaneñ gararo, a biletsa mo Moreneñ, a re, Morena, Molimo oa me, kea go rapela, a mooa oa ñoana eo a boele mo go ene. 22 'Me Mo-RENA a reetsa lencoé ya ga Eleyahoe; 'me mooa oa ñoana oa boela mo go ene, 'me a rula. 23 'Me Eleyahoe a tsaea ñoana, a mfolose mo kamoreñ. a mo isa mo tluñ, a mo naea 'magoe: 'me Eleyahoe a re, Bona, mosimane oa gago o <sup>24</sup> 'Me mosali a raea tshelile.

Eleyahoe, a re, Yanoñ kea itse gore o monna oa Molimo, le gore lefoko ya Morena ye le mo molomoñ oa gago ke bonnete.

#### 1 LIKGOSI 18.

Shontaga ea Leshome ye le moco o moñoe-fela morago ga Teriniti.

### Ka Mosho.

Erile morago ga malatsi a le mantsi, lefoko ya Morena ya liralela Eleyahoe, ka ñoaga oa boraro, ya re, Eä o iponatse mo go Ahabe; 'me ke tla nesetsa lefatshe pula. Eleyahoe a ea go iponatsa mo go Ahabe. 'Me tlala e ne e le kgolo mo Samaria. Ahabe a bitsa Obatia, motlameli oa ntlo. ('Me Obatia o na a boifa Morena thata: <sup>4</sup> gonne erile Yesebele a kgaola baperofeta ba Morena, Obatia a tsaea baperofeta ba le lekgolo, a ba fitlha mo logageñ ka ba le mashome a matlhano, a ba otla ka bogobe le metse.) <sup>5</sup>'Me Ahabe a raea Obatia, a re, Ralala lefatshe, koa mecoeliñ ea metse eotlhe. le koa eotlhe : melacoaneñ kgotsa re bone boyañ, re tshelise lipitse le liesele, gore re se timeleloe ke likgomo cotlhe. 6'Me ba ikarologanyetsa lefatshe gore ba le ralale: Ahabe a ea koa ntlheñ ñoe ka esi. le Obatia a ea koa ntlheñ e <sup>7</sup>'Me ka Obatia ñoe ka esi. a sa le mo tselen, bonan, Eleyahoe a mo kgatlhantsha : 'me

a mo itse, a oela ka sefatlhogo sa gagoe, a re, A ke oena, oa me, Eleyahoe? morena <sup>8</sup> 'Me a mfetola, a re, Ke nna : ëa o bolelele morena oa gago, o re, Eleyahoe o fa. 9'Me a re, Ke leofileñ, fa o neela motlhanka oa gago mo lecogoñ ya ga Ahabe, gore a mpolaee? Yaka Morena Molimo oa gago a tshelile, ga go na morafe ope lefaele pusho, e morena oa me o se kañ a romela koa go eone go go batla: 'me eare ba re, Ga a eo fa, a ikantsha ba morafe oo le ba pusho eeo, fa ba se ka ba go <sup>11</sup>'Me ntla oa re, Eä o bolelele morena oa gago, o re, Eleyahoe o fa. etlare ke sena go go tlogela, mooa oa Morena o go ise koa ke sa go itseñ; 'me ere ke fitlha, ke bolelele Ahabe, 'me a reteleloe ke go go bona, a mpolace: 'me nna motlhanka oa gago ke ntse ke boifa Morena le bokauñ ya me. morena ga a ka a boleleloa se ke ne ka se lira motlhañ go Yesebele o bolacañ baperofeta ba Morena, kafa ke fitlhileñ banna ba le lekgolo ba baperofeta ba Morena mo logageñ ka ba mashomea lematlhano ka gone, ka ba otla ka bogobe le metse ? 14 'Me ntla oa re, Eä, o bolelele morena oa gago, o re, Bona, Eleyahoe o fa: 'me o tla mpolaea. 15 'Me Eleyahoe a re, Yaka Morena oa mashomo-shomo a tshelile, eo ke emeñ fa pele ga gagoe, ka mannete ke tla iponatsa mo

go ene gompiyeno. 16 Ke gone Obatia o ileñ go kgatlhantsha Ahabe, a 'molelela : 'me Ahabe a ea go kgatlhantsha Eleyahoe. . 17 'Me erile Ahabe a bona Eleyahoe, Ahabe a mo raea, a re, A ke oena, oena eo o kgoberañ Iseraele? 18 'Me a fetola, a re, Ga kea kgobera Iseraele; faese oena, le ntlo ea ga 'rago, ka lo baketse litaolo tsa Morena, 'me o latetse bo-Baale. gone yanoñ o romele, o nkokoanyetse Baiseraele botlhe koa ncoeñ ya Karemele, le baperofeta ba Baale ba ba makgolo a mane a a nañ le mashome a matlhano, le baperofeta ba ba makgolo a mane ba Ashera, ba ba yelañ fa tafoleñ ea ga Yesebele. 20 'Me Ahabe a romela koa baneñ ba ga Iseraele botlhe, a kokoanyetsa baperofeta koa lencoeñ ya Karemele. 21 'Me Eleyahoe a atamela seshaba shotlhe, a re, Lo tla akabala go lele go le kace, lo le pelo peli? Fa Morena e le Molimo, lo mo lateleñ: 'me fa e le Baale, mo lateleñ. 'Me seshaba ga sea ka sa mfetola ka lefoko lepe. 22 Elirañ gone Eleyahoe o raeañ seshaba, a re. Go setse nna ke le nosi. moperofeta oa Morena; 'me baperofeta ba Baale ke banna ba le makgolo a le mane a na le mashome a le matlhano. <sup>23</sup> A ba re ntshetse lipoana li le peli; ba itlhophele poana ñoe, ba e kgaoganye, ba e bee mo likgoñye, ba se ke ba tsenya molelo kafa tlase ga cone : 'me nna ke tla baakanya poana e ñoe, ke e bee mo likgoñye, ke se tsenye molelo kafa tlase ga cone. 24 'Me biletsañ mo ineñ ya molimo oa lona, le nna ke biletse mo ineñ ya Morena: 'me Molimo o o tla fetolañ ka molelo, a o nne Molimo. 'Me seshaba shotlhe sa fetola, sa re, O boletse sentle. ‡ 25 'Me Eleyahoe a raea baperofeta ba Baale, a re, Itlhopheleñ poana noe, lo e baakanye pele; gonne lo bantsi, 'me lo se tsenye molelo fa tlase. <sup>26</sup> 'Me ba chola poana, ba e baakanya, ba biletsa mo ineñ ya Baale go simolola ka mosho go fitlhela motshegare, ba re, Baale, o re utloe. 'Me go no go sena lencoé, lefaele eo o fetolañ. 'Me ba tlola fa aletareñ e ba e lirileñ. <sup>27</sup> 'Me erile motshegare, Eleyahoe a ba shotla, a re, Goeletsañ thata: gonne ke Molimo; kampo oa tlhatlhanya, kampo o fapogile, kanampo o etile, ekare kgotsa oa bo o robetse, 'me o tle o cosioe. 28 'Me ba goeletsa thata, ba itshegaka ka lithipa le marumo kafa mokgoeñ oa bone, ga tsamaea mali a elela mo go bone. 29 Ga nna yalo, ka meruti e sena go shokologa, ba perofesa go fitlhela nako ea go ntsha sentsheco sa maitsibooa: 'me go no go sena lencoé, lefaele eo o fetolañ, kgotsa eo o tlhokome-<sup>80</sup> 'Me Eleyahoe a raea seshaba shotlhe, a re, Nkatamelañ; 'me seshaba sa mo atamela shotlhe. 'Me a mamatlelela aletare ea Morena e e ne e rutliloe. 31 'Me Elevahoe a chola mave a leshome le meco mebeli ; kafa palon ea lico tsa bomoroa Yakobo, eo lefoko ya Morena le ne ya tla mo go ene, ya re, Leina ya gago le <sup>32</sup> 'Me a tla nna ya Iseraele. aga aletare ka maye ao ka leina ya Morena; a epa moseele mo tikologoñ ea aletare, o kana ka go tsaea lilekanyo li le peli tsa peo. 83 'Me a baakanya likgon, a kgaoganya poana, a e baea mo likgoñye. 'Me a re, Tlatsañ linkgo li le nne ka metse, lo a tsheele mo sentshecon se se fisioan, le mo <sup>34</sup> 'Me a re, Lirañ likgoñye. yalo loa bobeli; 'me ba lira yalo loa bobeli. 'Me a re, Lirañ yalo loa boraro; 'me ba lira valo loa boraro. <sup>35</sup> 'Me metse a elela mo tikologoñ ea aletare; 'me a tlatsa le one moseele ka metse. 36 'Me erile ka nako ea go ntsha sentsheco sa maitsibooa, Eleyahoe moperofeta a atamela, a re, Mo-RENA, Molimo oa ga Aberahame, le oa ga Isaake, le oa ga Iseraele, a go itsioe gompiyeno gore ke oena Molimo mo go Iseraele, le gore ke motlhanka oa gago, le gore ke lirile lilo tse cotlhe ka lefoko va <sup>87</sup> Nkutloa, Morena, o nkutloe, gore seshaba se se utloe fa oena, Morena, o le Molimo, le fa o bile o shoko-38 Elilotse lipelo tsa shone. rañ gone molelo oa Morena o oañ, oa fisa sentsheco se se fisioañ, le likgoñ, le maye, le

lorole, oa lacoa metse a a mo moseeleñ. 39 'Me erile seshaba se o bona, sa oela ka lifatlhogo, sa re, Morena, ke ene Molimo; Morena ke ene Molimo. 40 'Me Eleyahoe a ba raea, a re, Choarañ baperofeta ba Baale; a go se phaloge ope. 'Me ba ba choara : 'me Eleyahoe a ba folosetsa koa molacoaneñ oa Kishona, a ba bola-41 'Me Eleyahoe a ela gone. raea Ahabe, a re, Tlhatloga, o ye, o noe; gonne go molumo oa pula e kgolo. 42 'Me Ahabe a tlhatloga, gore a ye, a noe. 'Me Eleyahoe a tlhatlogela koa tlhoreñ ea Karemele; 'me a ikobela fa fatshe, a baea sefatlhogo sa gagoe fa gare ga mañole a gagoe. 48 'Me a raea motlhanka oa gagoe, a re, Tlhatloga tlhe, o senke koa leoatleñ. 'Me a ea, a senka, a re, Ga go na sepe, 'Me a re, Boela gashupa. 44 'Me erile ka loa boshupa, a re, Bona, go tlhatloga mo leoatleñ lerunyana le kana ka seatla sa motho. 'Me a re, Tlhatloga, o ree Ahabe, o re, Golega cariota ea gago, o fologe, gore o se kganeloe ke pula. 45 'Me, kganteyane, legolimo ya nchofala ka maru le phefo, 'me ga na pula e kgolo. 'Me Ahabe a pagama, a ea koa Yesereele. 46 'Me lecogo ya Morena ya nnela Eleyahoe, 'me a ikokoaela lotlheka, a tabogelela Ahabe pele koa kgoroñ ea Yesereele.

#### 1 LIKGOSI 19.

Shontaga ea Leshome ye le moco o moñoe-fela morago ga Teriniti.

#### Maitsibooa.

(Tsatsi ya ga Matheo M. Moaposetole; Ka Mosho, ferese 15 go isa koa bokhutloñ.)

'Mr Ahabe o na a bolelela Yesebele cotlhe tse Elevahoe o li lirileñ, le kafa o bolaileñ baperofeta botlhe ka chaka ka <sup>2</sup> Ke gone Yesebele o neñ a romela moroñoi koa go Eleyahoe, a re, A melimo e ntirele yalo, le go feta, fa ke sa be none ke lire botshelo ya gago yaka botshelo ya moñoe oa bone ka mosho. 8 'Me eare a bona yalo, a tloga, a ea ka ntlha ea botshelo ya gagoe, a fitlha koa Beeresheba, o eleñ oa Yuta, 'me a tlogela motlhanka oa gagoe gone. 4 'Me ene a coelela pele mo bogareñvanaga, loeto loa letsatsi le leñoe-fela, a fitlha a nna fa tlase ga setlhare sa mofatlha: 'me a itopela gore a shoe; a re, Go lekanye; yanoñ, Mo-RENA, o ntlose botshelo; gonne ga ke fete borre ka molemo. <sup>5</sup> 'Me a robala, a thulamela fa tlase ga setlhare sa mofatlha; 'me bonañ, moengele a mo ama, a mo raea, a re, Coga, o 6 'Me a leba, 'me bonañ, go no go le senkgoana se besicoe mo magaleñ, le nkgoana ea metse fa tlhogoñ ea gagoe. 'Me a ya a noa, a ba a robala gape. 7 'Me moengele oa Mo-RENA a ba a tla mo go ene loa

bobeli, a mo ama, a re, Coga, o ye; gonne loeto lo logolo go go fetisa. 8'Me a coga, a ya, a noa, a ea ka thata ea seyo se ka malatsi a le mashome mane le masigo a le mashome mane koa Horeba, lencoè ya Moli-<sup>9</sup>'Me a fitlha gone koa logageñ loñoe, a tlhola gone: 'me, bonañ, lefoko ya Morena ya mo liralela, 'me a mo raea, a re, O lirañ fano Eleyahoe. <sup>10</sup> 'Me a re, Ke hufanyelitse Morena, Molimo oa mashomo-shomo thata; gonne bana ba ga Iseraele ba baketse kgolagano ea gago, ba rutlile lialetare tsa gago, le gone ba bolaile baperofeta ba gago ka chaka: 'me nna, eleñ nna ke setse ke le nosi; 'me ba batla botshelo ya me gore ba bo 11 Me a re, Coa, o eme mo ncoeñ fa pele ga Morena. 'Me bonañ Morena a feta, 'me lencoè ya kakabololoa ke phefo e kgolo, le mafika a thubagañoa fa pele ga Morena; 'me Morena o na a seeo mo phefoñ : 'me morago ga phefo ga nna thoromo ea lefatshe; 'me Morena o na a seeo mo thoromoñ ea lefatshe: 12 'me morago ga thoromo ea lefatshe ga nna molelo; 'me Morena o na a seeo mo moleloñ : 'me morago ga molelo, lencoé ye lesesanyane ye lenyenye. ‡ 18 'Me erile Eleyahoe a utloa, a bofa sefatlhogo sa gagoe ka morepo oa gagoe, a ema mo botsenoñ ya logaga. 'Me bonañ, ga tla lencoé mo go ene, ya re, O lirañ fano, Eleyahoe, 14 'Me a

re, Ke hufanyelitse Morena, Molimo oa mashomo-shomo thata; gonne bana ba ga Iseraele ba baketse kgolagano ea gago, ba rutlile lialetare tsa gago, le gone ba bolaile baperofeta ba gago ka chaka; 'me nna, eleñ nna, ke setse ke le nosi; me ba batla botshelo ya me, gore ba bo tlose. \*15 'Me Morena a mo raea, a re, Eä, o booe ka tsela e e eañ koa bogareñyanaga ya Tamaseko: me ere o fitlha o tloletse Hasaele kgosi ea Siria: 16 le Yehoe moroa Nimeshe, o mo tloletse kgosi ea Iseraele: le Elesha moroa Shafata oa Abele-mehola, o mo tloletse moperofeta <sup>17</sup> 'Me mo sebakeñ sa gago. go tla lirala gore eo o phalogañ mo chakeñ ea ga Hasaele, o tla bolaoa ke Yehoe, le gone eo o phalogañ mo chakeñ ea ga Yehoe o tla bolaoa ke Ele-<sup>18</sup> Ke tla nama ke itlogelela ba mathausanta a shupa mo Iseraelen, manole otlhe a a se kañ a khubamela Baale. le molomo moñoe le moñoe o o se kañ oa mo atla. 19 Ke gone Eleyahoe o neñ a tloga gone, a fitlhela Elesha moroa Shafata, a lema ka likgomo tsa liyokoe li leshome le meco mebeli fa pele ga gagoe, 'me ene a na le ea leshome ye le meco mebeli: 'me Eleyahoe a fetela koa go ene, a mo latlhela morepo <sup>20</sup> 'Me a tlogela oa gagoe. likgomo tsa gagoe, a tabogela koa go Eleyahoe, a re, Ako o mme ke atle rre le mme, ke itse go go latela. 'Me a mo raea, a re, Booa tlhe; gonne ke go liretseñ? 21 'Me a booa mo go ene, a tsaea yokoe ea likgomo, a li tlhaba, a apaea nama ea cone ka lilo tsa likgomo, a abela seshaba, sa ya. Elirañ gone o tlogañ, a latela Eleyahoe, a mo lirela.

### 1 LIKGOSI 21.

Shontaga ea Leshome ye le moco o moñoe-fela morago ga Teriniti.

# Maitsibooa (2).

'ME erile morago ga lilo tse, Nabotha oa Yesereele, o na a na le tshimo ea mefina, mo Yesereele, e e gauchoane le ntlo ea borena ea ga Ahabe, kgosi ea Samaria. 2 'Me Ahabe a bua le Nabotha a re, Nnaea tshimo ea gago ea mefina, gore e nnele tshimo ea merogo, gonne e gaufi le ntlo ea me ; 'me ke tla e go neela tshimo ea motina e e e gaisañ: kgono, fa o rata, ke tla go naea tlhoatlhoa ea eone ka mali. <sup>3</sup> 'Me Nabotha a raea Ahabe, a re, A Morena a se ntetlele, gore ke go nee boshoa ya bo-'raecho. 4'Me Ahabe a fitlha mo tluñ ea gagoe, a khutlogile, a gakalicoe ke lefoko ye Nabotha oa Yesereele o le buileñ nae: gonne a rile, Ga nka ke go naea boshoa ya bo'raecho. 'Me a robala mo phateñ ea gagoe, a retolola sefatlhogo sa gagoe, a gana go ya bogobe. <sup>5</sup> 'Me Yesebele mogatse a tla mo go ene, a mo raea, a re, Kana mooa oa gago o khutlo-

getseñ,'me ga o yeleñ bogobe? <sup>6</sup> 'Me a mo raea, a re, Ke ka gonne ke buile le Nabotha oa Yesereele, ka mo raea, ka re, Nneela mali tshimo ea gago ea mefina; ere gono, fa o rata, ke e go neele tshimo e ñoe ea mefina: 'me a mphetola, a re, Ga nka ke go naea tshimo ea me <sup>7</sup> 'Me Yesebele ea mefina. mosali oa gagoe a mo raea, a re, A ga se oena o busañ bogosi ya Iseraele? coga, o ye bogobe, a pelo ea gago e ikutloe monate: ke nna ke tla go naeañ tshimo ea ga Nabotha oa Yesereele. 8'Me a koala likoalo ka leina ya ga Ahabe, a li kana ka sekanelo sa gagoe, a romela likoalo koa bagoloñ le koa marenaneñ a a mo motseñ oa gagoe, le ba Nabotha <sup>9</sup> 'Me a koala o nnañ nabo. mo likoaloñ, a re, Kuoañ go itima liyo, lo bee Nabotha koa golimo mo seshabeñ: 10 'me lo 'mee pele banna ba le babeli, baroa Beleale, ba tle ba shupe kaga gagoe, ba re, O no oa hutsa Molimo le kgosi. tloge lo mo ise koo, lo mo kgobotletse ka maye, a tle a shoe. 11 'Me banna ba motse oa gagoe, eleñ bagolo le marenana a a ntseñ mo motseñ oa gagoe, ba lira yaka Yesebele a na a romela koa go bone, kafa go koaliloeñ mo likoaloñ tse o na a li ba romela ka gone. 12 Ba kuoa go itima liyo, ba baea Nabotha koa golimo mo sesha-<sup>13</sup> 'Me banna ba babeli, baroa Beleale, ba tsena, ba nna fa pele ga gagoe: 'me

banna bao ba Beleale, ba shupa kaga gagoe, eleñ kaga Nabotha, fa pele ga seshaba, ba re, Nabotha o na a hutsa Molimo le kgosi. Elirañ gone ba mo isañ koantle ga motse, ba mo kgobotletsa ka maye, a <sup>14</sup> Elirañ gone ba romelañ koa go Yesebele, ba re. Nabotha o kgobotlelicoe, 'me o shule. 15 'Me erile Yesebele a utloela gore Nabotha o kgobotlelicoe, o shule, Yesebele a raea Ahabe, a re, Tloga, o ruoe tshimo ea mefina ea ga Nabotha oa Yesereele, e o na a gana go e go naea ka mali: gonne Nabotha ga a tlhole a tshela, o shule. 16 'Me erile Ahabe a utloela gore Nabotha o shule, Ahabe a tloga gore a fologele koa tshimoñ ea mefina ea ga Nabotha oa Yesereele, gore a e ruoe.

‡ <sup>17</sup> 'Me lefoko ya Morena ya liralela Eleyahoe oa Thisheba, ya re, <sup>18</sup> Tloga, o fologe, o kgatlhantshe Ahabe kgosi ea Iseraele, eo o agileñ koa Samaria : bona, o mo tshimoñ ea ga Nabotha e o fologetseñ koa go eone gore a e ruoe. 19 'Me o bue nae yana, o re, Go bua yana Morena, A o bolaile, o bile o ruile? le gone o bue nae, o re, Go bua yana Morena, Mo feloñ fa linca li tlhabukelitseñ mali a ga Nabotha gone linca li tla tlhabuketsa mali a gago, 20 'Me Ahabe a eleñ a gago. raea Eleyahoe, a re, A o mponye, oena 'maba oa me?' 'Me a fetola, a re, Ke go bonye : ka gonne o ithekiselitse go lira

se se boshula mo ponoñ ea Morena. 21 Bona, ke tla go liragaletsa boshula, ke go kgopholele rure, ke kgaole mo go Ahabe ñoana moñoe le moñoe oa mosimane, le eo o golegileñ le eo o gololosegileñ mo Iseraele: 22 le gone ke tla lira ntlo ea gago go choana le ntlo ea ga Yeroboame moroa Nebata, le go choana le ntlo ea ga Baasha moroa Ahiya, ka ntlha ea kgakaco e o nkgakalitseñ ka eone, le go leofisa Iseraele. <sup>23</sup> Le gone Morena a bua le kaga Yesebele, a re, Linca li tla ya Yesebele fa lorakon loa Yesereele. <sup>24</sup> Oa ga Ahabe eo o shoelañ mo motseñ o tla yeoa ke linca; le eo o shoelañ mo nageñ o tla yeoa ke linonyane tsa loapi. 25 ('Me go no go se ope eo o choanañ le Ahabe, eo o na a ithekisetsa go lira se se boshula mo ponoñ ea Morena, eo o na a tlhotlelelioa ke Yesebele mosali oa gagoe. 26 'Me a lira makgapha a magolo, ka go latela liseto, kafa go cotlhe tse Baamora ba ne ba li lira. ba Morena o na a ba leleka fa pele ga bana ba ga Iseraele.) <sup>27</sup> 'Me erile Ahabe a utloa mafoko ao, a gagola likhai tsa gagoe, a apara letsela ya kgetse, a itima liyo, a lala mo letseleñ ya kgetse, a tsamaea 28 'Me lefoko ka nyanyaelo. ya Morena ya liralela Eleyahoe oa Thisheba, ya re, A ga oa bona kafa Ahabe o ikokobelitseñ fa pele ga me ka gone? Ereka a ikokobelitse fa pele ga me, ga nka ke liragatsa bo-

shula yo ka malatsi a gagoe: 'me ke tla liragaletsa ntlo ea gagoe boshula yo ka malatsi a ga moroaoe.

### 1 LIKGOSI 22, 1-41.

Shontaga ea Leshome ye le meco mebeli morago ga Teriniti.

#### Ka Mosho.

Go no ga feta linyaga li le tharo, go sena ntoa fa gare ga Basiria le Baiseraele. erile ka ñoaga oa boraro, Yehoshafata kgosi ea Yuta ea fologela mo kgosiñ ea Iseraele. <sup>3</sup> 'Me kgosi ea Iseraele ea raea batlhanka ba gagoe, ea re, A ga lo itse gore Ramotha-gileata ke oa rona, 'me re ituletse, re sa o tsee mo lecogoñ ya kgosi ea Siria? 4'Me ea raea Yehoshafata, ea re. A o tla bololela Ramota-gileata le nna? 'Me Yehoshafata a raea kgosi ea Iseraele, a re, Ke ntse yaka oena, le seshaba sa me yaka seshaba sa gago, le lipitse tsa me yaka lipitse tsa gago. 5'Me Yehoshafata a raea kgosi ea Iseraele, a re, Ako o botse lefoko ya Morena gompiyeno. <sup>6</sup> Ke gone kgosi ea Iseraele e neñ ea kokoanya baperofeta, ekane e le banna ba le makgolo a le mane, ea ba raea, ea re, A ke ke bololele Ramota-gileata, gono a ke ke itetle? 'Me ba re, Bolola ; gonne Morena o tla o neela mo lecogoñ ya kgosi. <sup>7</sup> 'Me Yehoshafata a re, A ga go moperofeta eo o moñoe gape oa Morena mono,

eo re ka botsañ ka ene? 8'Me kgosi ea Iseraele ea raea Yehoshafata, ea re, Go sa na le monna eo moñoe eo re ka botsañ Morena ka ene, ke Mikaye moroa Imele: 'me ke mo tlhoile; gonne ga a perofese molemo kaga me, faese 'Me Yehoshafata a boshula. re, A kgosi e se re valo. <sup>9</sup> Elirañ gone kgosi ea Iseraele e bitsañ kala ñoe, ea re, Akotsha Mikaye moroa Imele. <sup>10</sup> 'Me kgosi ea Iseraele le Yehoshafata kgosi ea Yuta ba ntse, moñoe le moñoe mo teroneñ ea gagoe, ba apere merepo ea bone, mo patleloñ, fa moyakoñ oa kgoro ea Samaria; 'me baperofeta botlhe ba perofesa fa pele ga bone. 11 'Me Setekia moroa Kenana a itirela linaka tsa tshipi, a re, Go bua yana Morena, O tla thula Basiria ka tse, go tsamaea ba nyelelioa botlhe. 12 'Me baperofeta botlhe ba perofesa yalo, ba re, Bololela Ramothagileata, o tlhogonolofale; gonne Morena o tla o neela mo lecogoñ ya kgosi. 1 18 'Me moroñoi eo o na a ea go bitsa Mikaye, a bua nae, a re, Bona, tlhe, mafoko a baperofeta a boleletse kgosi molemo ka molomo o le moñoe-fela: ako a lefoko ya gago le nne yaka lefoko ya moñoe oa bone, 'me o 14 'Me Mikabolele molemo. ye a re, Yaka Morena a tshelile se Morena o ka se nthaeañ, ke shone ke tla se bolelañ. 15 'Me erile a fitlha koa kgosiñ, kgosi ea mo raea, ea re,

Mikaye, a ke re bololele Ramotha-gileata, gono a ke re itetle? 'Me a e fetola, a re, Bolola, o tlhogonolofale; 'me Morena o tla o neela mo lecogoñ ya kgosi. 16 'Me kgosi ea mo raea, ea re, Ke tla go ikantsha ga kaee gore o se mpolelele sepe ka leina ya Morena faese bonnete? 17 'Me a re, Ke ne ka bona Baiseraele botlhe ba falaletse mo mayeñ yaka linku li sena molisa : 'me Morena a re, Ba, ga ba na morena: a ba boele koa ga bone moñoe le moñoe ka kagisho. 18 'Me kgosi ea Iseraele ea raea Yehoshafata, ea re, A ga kea ka ka go bolelela gore ga a nka a perofesa molemo kaga me, faese boshula ? 19'Me a re, Ke gone utloa lefoko ya Morena: Ke ne ka bona Mo-RENA a ntse mo teroneñ ea gagoe, le leshomo-shomo ya legolimo le eme fa go ene fa cogoñ ye letona, le fa go ye le namagali. 20'Me Morena a re, Emañ eo o tla fepañ Ahabe, gore a bololele Ramotha-gileata, a oele gone? 'Me eo moñoe a bua ka go re, le eo moñoe a bua ka go re. 21 'Me ga tloga mooa, o eme fa pele ga More-NA, oa re, Nna, ke tla mfepa. <sup>22</sup> 'Me Morena a o raea, a re, Kañ ? 'Me oa re, Ke tla coa, ke nne mooa oa maaka mo molomoñ oa baperofeta ba gagoe botlhe. 'Me a re, O tla mfepa, le gone o tla fenya : eä, o lire valo. 23 'Me yanoñ, bona, Morena o tsentse mooa oa maaka mo molomoñ oa baperofeta ba ba gago botlhe; le gone Morena o boletse boshula kaga gago. 24 Elirañ gone Setekia moroa Kenane o atamelañ, a tlhanya Mikaye mo leshameñ, a re, Mooa oa Mo-RENA o ntlogetse yañ go bua le oena? 25 'Me Mikaye a re, Bona, o tla bona motlhañ go o tsenañ mo ntloaneñ e e koa teñ gore o iphitlhe. 26'Me kgosi ea Iseraele ea re, Tsaeañ Mikaye, lo 'mosetse koa go Amone, molaoli oa motse, le go Yoashe moroa kgosi; <sup>27</sup> lo re, Go bua yana kgosi, Tsenyañ moeka eo mo tluñ ea kgolegelo, lo mfe bogobe ya pitlaganyo, le metse a pitlaganyo, go tsamaee ke boee ka kagisho. 28 'Me Mikaye a re, Ekare fa o booa ka kagisho, Morena o tla bo a sa bua ka nna: 'Me a re, Utloañ, lona seshaba sho-<sup>‡ 29</sup> 'Me kgosi ea Iseraele le Yehoshafata kgosi ea Yuta ba ne ba bololela Ramotha-Gileata. 30 'Me kgosi ea Iseraele ea raea Yehoshafata, ea re, Ke tla iphetola, ke tsene mo ntoeñ; 'me oena apara likobo tsa gago. 'Me kgosi ea Iseraele ea iphetola, ea tsena mo ntoeñ. 31 'Me kgosi ea Siria e ne e laoletse balaoli ba licariota tsa eone ba ba mashome a mararo a meco mebeli, ea re, Se tlhabaneñ le ope lefaele eo 'motlana kgotsa eo mogolo faese le kgosi ea Ise-<sup>82</sup> 'Me, erile balaoli ba licariota ba bona Yehoshafata, ba re, Ka mannete ke kgosi ea Iseraele : 'me ba fapogela go tlhabana nae: 'me Yehoshafata a gooa. 33 'Me erile balaoli ba licariota ba bona gore ga se kgosi ea Iseraele, ba menoga, ba khutlela go mo latelela. 34 'Me monna moñoe a fula ka bora ya gagoe fela, a tlhaba kgosi ea Iseraele mo gare ga makitlano a seaparo sa eone sa itoseco: ke gone e reileñ mokgoetsi oa cariota ea eone, ea re, Bosa lecogo ya gago, o nntshe mo ntoeñ gonne ke tlhabiloe mashoe. ntoa ea totafala ka tsatsi yeo; 'me kgosi ea emisioa mo carioten ea eone kemanon le Basiria, 'me ea shoa maitsibooa: 'me mali a elela mo nthoñ ea eone mo khutiñ ea cariota. <sup>36</sup> 'Me erile letsatsi le batla go kolomela, ga kuioa mo leshomon yotlhe, ga toe, A moñoe le moñoe a ee koa motseñ oa gagoe, a moñoe le moñoe a ee koa lefatshiñ ya gagoe. <sup>37</sup> 'Me kgosi ea shoa, ea isioa koa Samaria; 'me ba fitlha <sup>88</sup> 'Me ba kgosi mo Samaria. tlhacoa cariota fa mogobeñ oa Samaria; 'me linca tsa tlhabuketsa mali a eone; 'me ba tlhacoa maitoseco, kafa lefokuñ ya Morena ye o na a le bua. 39 'Me litiralelo tse liñoe tsa ga Ahabe, le cotlhe tse o na a li lira, le ntlo ea linaka tsa litlou e o na a e aga, le metse e o na a e aga, a ga lia koaloa mo bukeñ ea litiralo tsa likgosi tsa Iseraele ? 40 'Me Ahabe a robala le bo'ragoe: 'me Ahasia moroace a busa mo sebakeñ sa gagoe.

2 LIKGOSI 1, 1-16.
Tsatsi ya ga Yakobo Moitshephi.

Ka Mosho.

ERILE morago ga losho loa ga Ahabe Bamoabe ba rukutlhela Baiseraele. 2'Me Ahasia a oa ka lecofa ya kamore ea gagoe e e koa golimo e e mo Samaria, a bobola: 'me a roma baroñoi, a ba raea, a re, Ean, lo botse koa go Baalesebube molimo oa Ekerone gore a ntla fola mo poboloñ e. <sup>3</sup> 'Me moengele oa Morena a raea Eleyahoe oa Motisheba, a re, Tloga, o kgatlhantshe baroñoi ba kgosi ea Samaria, o ba ree, o re, A ke ka gonne ga go na Molimo mo go Iseraele ka lo ea go botsa koa go Baalesebube molimo oa Ekerone? 4 Ke gone go buileñ yana Morena, Ga o nka o fologa mo phateñ e o e tlhatlogileñ, 'me rure o tla shoa. 'Me Eleyahoe a tsamaea. 5'Me baroñoi ba boela mo go ene, 'me a ba raea, a re, Kana lo boetseñ? 6'Me ba mo raea, ba re, Go tsile monna go re kgatlhantsha, a re raea, a re, Eañ, lo boele koa kgosiñ e e lo rometseñ, lo e ree, lo re, Go bua yana Morena, A ke ka gonne ga go na Molimo mo go Iseraele, ka o romela go botsa koa go Baalesebube molimo oa Ekerone? Ke gone o senkañ o fologa mo phateñ e o e tlhatlogileñ, 'me rure o tla shoa.

<sup>7</sup> 'Me a ba raea, a re, Monna

eo o tsileñ go lo kgatlhantsha. a lo bolelela mafoko a, e ne e le eo o ntseñ yañ? 8'Me ba mfetola, ba re, E ne e le monna eo o boböa, a bile a ikgatlhile lotheka ka moikgatlho oa letlalo. 'Me a re. Ke Eleyahoe oa Motisheba. <sup>9</sup> Elirañ gone kgosi e mo romelañ molaoli oa ba le mashome a le matlhano a na le ba ba mashome a matlhano ba gagoe. 'Me a tlhatlogela koa go ene: 'me, bonañ, a nna koa golimo ga lokgaba. 'Me a mo raea, a re, Monna oa Molimo, kgosi ea re, O fologe. 10 'Me Eleyahoe a fetola, a raea molaoli oa ba mashome a le matlhano, a re. Fa ke le monna oa Molimo, a molelo o fologe koa legolimoñ, o go chube le ba ba mashome a matlhano ba gago. 'Me ga fologa molelo koa legolimoñ, oa mo nyeletsa le ba ba mashome a matlhano ba gagoe. 11 Ea ba ea mo romela molaoli oa ba le mashome a le matlhano eo monoe a na le ba ba mashome a matlhano ba gagoe. 'Me a fetola, a mo raea, a re, Monna oa Molimo, go buile yana kgosi, O akofe, o fologe. 12 'Me Eleyahoe a fetola, a ba raea, a re. Fa ke le monna oa Molimo, a molelo o fologe koa legolimoñ, o go nyeletse le ba ba mashome a matlhano ba gago. 'Me molelo oa Molimo oa fologa koa legolimoñ, oa mo nyeletsa le ba ba mashome a matlhano ba gagoe. ba a roma loa boraro molaoli

oa ba le mashome a le matlhano a na le ba ba mashome a matlhano ba .gagoe. 'Me molaoli oa boraro oa ba le mashome a le matlhano, a tlhatloga, a tla a oela ka mañole fa pele ga Eleyahoe, a mo rapela, a mo raea, a re, Monna oa Molimo, kea go rapela, a botshelo ya me le botshelo ya ba ba mashome a matlhano ba, batlhanka ba gago, bo ratege mo matlhoñ a gago. <sup>14</sup> Bona, go fologile molelo koa legolimoñ, oa nyeletsa balaoli ba pele ba babeli le ba ba mashome a mabeli ba bone: 'me yanoñ a botshelo ya me bo ratege mo matlhoñ a gago. ¹5 'Me moengele oa Morena a raea Eleyahoe, a re, Fologa nae, o se ka oa mo tshaba. 'Me a tloga, a fologela le ene koa kgosiñ.

# 2 LIKGOSI 2, 1-16.

Shontaga ea Leshome ye le meco mebeli morago ga Teriniti.

## Maitsibooa.

(Tsatsi ya Tlhatlogo. Maitsibooa.)

'ME erile motlhañ go Morena o ratileñ go choleletsa Eleyahoe koa legolimoñ ka secüacüe, Eleyahoe a tloga koa Gilegale, a na le Elesha. 2'Me Eleyahoe a raea Elesha, a re, Ako o sale fa, gonne Morena o nthometse koa Bethele. 'Me Elesha a re, Yaka Morena a tshelile, le yaka mooa oa gago

o tshelile, ga nka ke go tloge-'Me ba fologela koa Bethele boobeli. <sup>3</sup> 'Me bomoroa baperofeta ba ba mo Bethele, ba coela mo go Elesha, ba mo raea, ba re, A ga o itse gore Morena o tla tlosa moñ-oa-go mo tlhogoñ ea gago gompiyeno? 'Me a re, Ee, kea itse; lilimalañ. 4'Me Eleyahoe a mo raea, a re, Elesha, ako o sale fa; gonne Morena o nthometse koa Yeriko. 'Me a re, Yaka Morena a tshelile, le yaka mooa oa gago o tshelile, ga nka ke go tlogela. 'Me ba 5 'Me bofitlha mo Yeriko. moroa baperofeta ba ba mo Yeriko ba atamela Elesha, ba mo raea, ba re, A ga o itse gore Morena o tla tlosa moñoa-go mo tlhogoñ ea gago gompiyeno? 'Me a fetola, a re, Ee, kea itse; lilimalañ. 6 'Me Eleyahoe a mo raea, a re, Ako o sale fa; gonne Morena o nthometse Yoretane. 'Me a re, Yaka Morena a tshelile, le yaka mooa oa gago o tshelile, ga nka ke go tlogela. 'Me ba babeli ba ba coelela-pele. 7'Me banna ba le mashome a le matlhano ba bomoroa baperofeta ba ea, ba emela kgakala go lebagana nabo: 'me ba babeli ba ba eme fa Yoretane. 8'Me Eleyahoe a tsaea morepo oa gagoe, a o phutha, a itaea metse, 'me a tsetsereganela koano le koa, 'me ba tshela boobeli mo komeleloñ. erile ba sena go tshela, Eleyahoe a raea Elesha, a re, Lopa

se ntla se go lirelañ, ke ese ke tlosice me go cena. 'Me Elesha a re, Kea go rapela, a kabelo li le peli tsa mooa oa gago li nne mo go nna. 10 'Me a re, O lopile se se thata: lefagontseyalo, erefa o mpona ke tlosica mo go cena se tla go liragalela yalo, 'me fa go sa nna yalo, ga se nka se 11 'Me erile ka ba sa coelela pele, ba bua, bonañ, ga tlhaga cariota ea molelo, le lipitse tsa molelo, tsa ba kgaoganya: 'me Eleyahoe a tlhatlogela koa legolimoñ 12 'Me Elesha ka secüacüe. a bona, a bitsa, a re, Rra, rra, licariota tsa Iseraele le bapalami ba eone! 'Me ga a ka a tlhola a 'mona: 'me a choara liaparo tsa gagoe ka esi, a li gagoganya. 18 A ba a chola morepo oa ga Eleyahoe o o oleñ mo go ene, a booa, a ema fa losiñ loa Yoretane. <sup>14</sup> 'Me a tsaea morepo oa ga Eleyahoe o o oleñ mo go ene, a itaea metse, a re, O kae, Morena, Molimo oa ga Eleyahoe? 'me erile a sena go itaea metse, a tsetsereganela koano le koa: 'me Elesha a tshela. 15 'Me erile bomoroa baperofeta ba ba mo Yeriko ba 'mona, ba re, Mooa oa ga Eleyahoe o ntse mo go Elesha. 'Me ba tla go mo kgatlhantsha, ba ikobela fa fatshe fa pele ga gagoe.

2 LIKGOSI 4, 8-37.

Shontaga ea Leshome ye le meco mebeli morago ga Teriniti.

## Maitsibooa (2).

'ME erile ka motlha moñoe, Elesha a fetela koa Shuneme. koa go ne go le mosali oa mohumagali gone; 'me a mo kgona gore a ye bogobe, 'me e nne eäre a feta, a fapogele gone gore a ye bogobe. 9'Me a raea monna oa gagoe, a re, Bona, kea lemoga gore eo ke monna eo o itshephileñ oa Molimo, eo o ntse a feta ka 10 Ako re lire ntloana mo lomoten; re 'meele phate, le tafole, le setulo, le setlhomo sa lobone: 'me e tla nne ere a tla mo go rona, a fapogele 11 'Me erile motlha moñoe, a fitlha gone, a fapogela mo ntloaneñ eeo a robala teñ. 12 'Me a raea Gehase motlhanka oa gagoe, a re, Bitsa mosali eo oa Shuneme. 'Me erile a sena go 'mitsa, a ema fa pele ga gagoe. a mo raea, a re, Mo ree, o re, Bona, o re tlametse ka tlamelo eotlhe e; o tla lireloan? a o rata gore o boleleloe kgosi, lefaele molaoli oa leshomo? 'Me a fetola, a re, Ke ntse mo gare ga seshaba sa me. 14 'Me a re, Kana o ka lireloañ ? 'Me Gehase a re, Gamarure ga a na noana, le monna oa gagoe o cofetse. 15 'Me a re, 'Mitse. 'Me erile a sena go 'mitsa, a ema fa moyakoñ. 16 'Me a re, Ka nako e, ere lobaka lo

liragala, o tlamparele ñoana oa mosimane. 'Me a re, 'Nya, Morena oa me, oena monna oa Molimo, o se ka oa aketsa lelata ya gago. 17 'Me mosali a ithoala, a bona mosimane ka nako eeo, fa lobaka lo liragetse, yaka Elesha a na a 'molelela. 18 'Me erile noana eoo a sena go gola, eare motlha moñoe a coela koa go 'ragoe, koa barobiñ. 19 'Me a raea 'ragoe a re, Tlhogo ea me, tlhogo ea me. 'Me a raea motlhañka oa gagoe a re, Mo ise koa go magoe. 20 Me erile a sena go mo tsaea, a mo isa koa go 'magoe, 'me a nna mo mañoleñ a gagoe go fitlhela motshegare, a tloga a shoa. <sup>21</sup> 'Me a tlhatloga, a mo latsa mo phateñ ea monna oa Molimo, a mo coalela, a coa. bitsa monna oa gagoe, a re, Ako o nthomele moñoe oa batlhanka le ñoe ea liesele, gore ke tabogele koa monneñ oa Molimo, ke be ke booe. 28 'Me a re O elañ koa go ene gompyeno? ga se go rogoa ga kgoeli, lefaele sabata. 'Me a re Go tla siama. † 24 'Me a belesa esele, a raea motlhanka oa gagoe, a re, Kgoetsa tlhe, o coelele pele, o se ka oa nyafatsa go palama ke ese ke go <sup>25</sup> A tsamaea yalo, a fitlha koa monneñ oa Molimo, koa ncoeñ ya Karemele. 'Me erile monna oa Molimo a 'mona a sa le kgakala, a raea Gehase, mothanka oa gagoe, a re, Bona, mosali oa Shuneme

ke eole: 26 ako o taboge, o mo kgatlhantshe, o mo ree, o re, A go siame le oena? a go siame le monna oa gago? a go siame le ñoana? 'Me a fetola, a re, Go siame. 27 'Me erile a fitlha mo monneñ oa Molimo mo ncoeñ, a mo choara 'Me Gehase ka maoto. atamela gore a mo tlose; 'me monna oa Molimo a re, Mo lese : gonne mooa oa gagoe o galakegile mo go ene; me Morena o se mphitlhetse, ga a ka a mpolelela. <sup>28</sup> Elirañ gone o raeañ, a re, A ke ne ka lopa ñoana mo moreneñ oa me! A ga kea ka ka re, O se ntsietse. <sup>29</sup> 'Me a raea Gehase, a re. Ikokoaele lotlheka, tsaea lore loa me ka lecogo, o tsamaee : etle ere o kgatlhana le motho, o se mo lumelise; le fa o lumelisioa ke moñoe, o se mfetole : o bee lore loa me mo sefatlhogoñ sa ñoana. 30 'Me 'ma ñoana a re. Yaka Morena a tshelile, le yaka mooa oa gago o tshelile, ga nka ke go tlogela. 'Me a nanoga, a mo sala morago. 31 'Me Gehase a bo a ba eteletse-pele, a beile lore mo sefatlhogoñ sa ñoana; 'me go no go sena lencoé lefaele Ke gone o boileñ kutlo. gore a mo kgatlhantshe, a molelela, a re, Noana ga a coga. <sup>82</sup> 'Me erile Elesha a sena go fitlha mo tluñ, bonañ, ñoana a na a shule, a lalicoe mo phateñ ea gagoe. 33 Ke gone o tsenyeñ, a ba coalela boobeli, a rapela

<sup>34</sup> 'Me a tlhatloga, a robala mo noanen, a baea molomo oa gagoe mo molomoñ oa gagoe, le matlho a gagoe mo matlhoñ a gagoe, le mabogo a gagoe mo mabogoñ a gagoe: a inamalatsa mo go ene ; 'me nama ea noana ea thithofala. 35 'Me a booa, a tsamaea mo tluñ gañgoe, a booa, a inamalatsa mo go ene: 'me ñoana a ethimola ga shupa, le gone ñoana a bula matlho a gagoe. <sup>86</sup> 'Me a bitsa Gehase, a re, Bitsa mosali oa Shuneme. 'Me erile a sena go tsena mo go ene, a re, Tsaea mosimane oa gago. 87 'Me a tsena, a oela fa maotoñ a gagoe, a ikobela fa fatshe; 'me a tsaea mosimane oa gagoe, a coa.

## 2 LIKGOSI 5.

Shontaga ea Leshome ye le meco meraro morago ga Teriniti.

## Ka Mosho.

ME Naamane, kgosana ea leshomo ya kgosi ea Siria, e ne e le monna eo mogolo fa pele ga moñoagoe, a bile a tlotlegile, ka gonne Morena a na a fentsha Basiria ka ene: ebile e le monna eo o pelokgale, 'me e le oa lithutoa. 2' Me Basiria ba ne ba bolotse ka manokoane, ba thopile mosetsana mo lefatshiñ ya Iseraele; 'me e ne e le mhula oa mogatsa Naamane. 3' Me a raea mohumagali oa gagoe, a re, Nkete morena oa me o kabo

a le fa pele ga moperofeta eo o koa Samaria! o ko a mfolisa 4 'Me lithutoa tsa gagoe. moñoe a tsena, a bolelela morena oa gagoe, a re, Go buile ka go re le ka go re moroetsana oa lefatshe ya Iseraele. 5 'Me kgosi ea Siria ea re, Tloga o tsamaee, ntla isa lokoalo koa kgosiñ ea Iseraele. 'Me a tsamaea, a ea le litalenta li leshome tsa selefera, le mali a le mathausanta a le marataro a gauta, le likananyo li leshome tsa liaparo. 6 'Me a tla le lokoalo mo kgosiñ ea Iseraele, lo re, Ere lokoalo lo lo sena go fitha mo go oena, o bone gore ke rometse Naamane motlhanka oa me koa go oena, gore o tle o mfolise lithutoa tsa gagoe. 7 'Me erile kgosi ea Iseraele e sena go bala lokoalo, ea gagola likhai tsa eone, ea re, A ke Molimo, gore nka bolaca, ka tshelisa, ka motho eo a rometse mo go nna gore ke folise motho lithutoa tsa gagoe? ako lo tseen-tsiea kafa o batlan senoe kaga me ka gone. 8 'Me erile Elesha monna oa Molimo a utloa gore kgosi ea Iseraele e gagotse likhai tsa eone, a romela koa kgosiñ, a re, Kana o gagoletsen likhai tsa gago? a a tle koano go nna, a tle a itse gore go na le moperofeta mo Iseraele. 9 Ke gone Naamane o ileñ le lipitse tsa gagoe le licariota tsa gagoe, a ema fa movakoñ oa ntlo ea ga 10 'Me Elesha a mo Elesha.

romela moroñoi, a re, Eä, o itlhapise ga shupa mo Yoretane, 'me nama ea gago e tla boela mo go oena, o itsheke. 11 'Me Naamane a galefa, a tsamaea, a re, Bonañ, ke ne ke lekanya gore gamarure o tla coela mo go nna, a eme, a biletse mo ineñ ya Morena Molimo oa gagoe, a akge lecogo ya gagoe golimo ga ntho, a mpholise lithutoa. 12 Kana a Abana le Farepara, linoka tsa Tamaseko, ga li lintle go feta metse a Iseraele otlhe? a ga nkake ka itlhapisa mo go cone, ka itsheka? 'Me a tloga a tsamaea a galefile 13 'Me batlhanka ba gagoe ba atamela, ba bua nae, ba re, Rra, fa moperofeta a kabo a go laetse gore o lire seo señoe se segolo, a o ko o se ka oa se lira? bogolo yañ, ka a go reile, a re, Itlhapise, o itsheke? 14 'Me a fologa, a ikina mo Yoretane gashupa, kafa lefokuñ monna oa Molimo: 'me nama ea gagoe ea booa go choana le nama ea noanyana, 'me a 15 'Me a boela mo monneñ oa Molimo, ene le lekoko ya gagoe yotlhe, a tla, a ema fa pele ga gagoe: a re, Bona, yanoñ kea itse gore ga go na Molimo mo lefatshiñ yotlhe, faese mo Iseraele: ke gone, yanoñ, ke go rapelañ, gore o amogele letshego mo <sup>16</sup> 'Me motihankeñ oa gago. a re, Yaka Morena a tshelile, eo ke emeñ fa pele ga gagoe, ga nka ke amogela sepe. 'Me a mo pateletsa; 'me a gana. <sup>17</sup> 'Me Naamane a re, Fa o gana, lefagontseyalo, kea go rapela, a motlhanka oa gago a nece mmu o o ka belegoañ ke liesele li le peli ; gonne go tloga fa motlhanka oa gago ga a nka a ba a ntshetsa melimo e sele sentsheco se se fisioañ, lefaele setlhabelo, faese Morena. 18 Mo seoñ se a Morena a ichoarele motlhanka oa gago; etle ere moñ-oa-ke o tsena mo tluñ ea Rimone gore a obamele gone, a ikaega ka lecogo ya me, ke ikobela mo tluñ ea Rimone, fa ke ikobela mo tluñ ea Rimone, a Morena a ichoarele motlhanka oa gagoe <sup>19</sup> 'Me a mo raea mo seoñ se. a re, Eä ka kagisho. mo tlogela ka lobakanyana.

† <sup>20</sup> 'Me Gehase, motlhanka oa ga Elesha monna oa Molimo, a re, Bonañ, moñ-oa-ke o nenekelitse Naamane eo oa Mosiria, ka go bisa go amogela mo mabogoñ a gagoe se . o na a tsile nasho: yaka Morena a tshelile, ke tla mo tabogela, ke chole señoe mo go <sup>21</sup> 'Me Gehase a latelela Naamane. 'Me erile Naamane a bona moñoe a mo tabogela, a pagonoga cariota ea gagoe gore a mo kgatlhantshe, a re, A go siame? 22 'Me a re, Go siame. Ke romiloe ke moñoa-ke, a re, Bona, ke gone ke gorogeloañ ke makau a le mabeli a bomoroa baperofeta, a coa koa makgabaneñ a Eferaime; ako o ba nee talenta ea selefera, le likana-

nyo li le peli tsa liaparo. <sup>23</sup> 'Me Naamane a re, Itetle tlhe, o tsee litalenta li le peli. 'Me a mo pateletsa, a bofa litalenta li le peli tsa selefera mo likgetseñ li le peli, le likananyo li le peli tsa liaparo, a li belesa ba le babeli ba batlhanka ba gagoe; ba li 'melegela pele. erile a fitlha mo lokgabaneñ, a li chola mo mabogoñ a bone, a li baea mo tluñ: 'me a lesa banna, ba tsamaea. ene a tsena, a ema fa pele ga moñ-oa-goe. 'Me Elesha a mo raea, a re, Go lua kae, Gehase? 'Me a re, Motlhanka oa gago ga a ka a ea gope. <sup>26</sup> 'Me a mo raea, a re, A pelo ea me ga ea ka ea ea nao, ka monna eo a menoga mo carioteñ ea gagoe gore a go kgatlhantshe? A ke nako ea go chola mali, le go chola liaparo, le masimo a metlhoare le a mefina, le linku, le likgo-- mo, le batlhanka, le malata? <sup>27</sup> Ke gone lithutoa tsa ga Naamane li tla go ñaparelañ, le peo ea gago ka metlha. 'Me a coa fa pele ga gagoe e le oa lithutoa a le moshoeu yaka sefoka bolëa.

# 2 LIKGOSI 6, 1-24.

Shontaga ea Leshome ye le meco meraro morago ga Teriniti.

### Maitsibooa.

'ME bomoroa baperofeta ba raea Elesha, ba re, Bona he,

felo fa re ntseñ le oena gone go re pitlaganye. <sup>2</sup>A re ke re ee koa Yoretane, a moñoe le moñoe a ee le mosepori, re tle re ikagele ntlo gone e re ka nnañ mo go eone. 'Me a re, Eañ tlheñ. 3'Me moñoe a re. Ako o itetle o ee le batlhanka 'Me a fetola, a re, Ke 4'Me a ea nabo. erile ba fitlha koa Yoretane, 5'Me ka ba rema likgoñ. moñoe a rema mosepori, tshipi ea selepe ea oela mo metseñ: 'me a bitsa, a re, Iya, moñ-oa-ka! gonne e alimiloe. <sup>6</sup>'Me monna oa Molimo a re, E oetse fa kae? 'Me a mo 'Me a rema shupetsa felo. thupa, a e latlhela mo teñ, a bilola tshipi. 7'Me a re, E inole. 'Me a otlolola lecogo ya gagoe, a e inola.

<sup>8</sup> 'Me kgosi ea Siria ea loa le Iseraele; 'me ea gakololana le batlhanka ba eone, ea re, Botlhaolelo ya me bo tla nna mo feloñ fa go reñ. monna oa Molimo a romela koa kgosiñ ea Iseraele, ea re, Ikeletlhoko gore o se fete felo fa go reñ, gonne Basiria ba tla fologela gone. 10'Me kgosi ea Iseraele ea romela koa monna oa Molimo o ne a e boleletse gone, a e lomile tsebe; 'me ea ipoloka eseñ gañoefela le eseñ gabeli. pelo ea kgosi ea Siria ea tlholiegela seo se: 'me ea bitsa batlhanka ba eone, ea ba raea, ea re, A ga lo nka lo mpontsa gore oa rona eo o ntlheñ ea kgosi ea Iseraele ke ofe?

12 'Me moñoe oa batlhanka ba eone a re, 'Nyaea morena oa me, kgosi: 'me Elesha, moperofeta eo o mo Yuta, o bolelela kgosi ea Iseraele mafoko a o a buañ mo tluñ ea gago ea go robala. <sup>13</sup> 'Me ea re, Eañ, lo senke koa o gone, gore ke romele ke mo choare. 'Me ea boleleloa, ga toe, Bona, 14 Ke gone e o koa Tothane. rometseñ lipitse, le licariota, le leshomo ye legolo gone: 'me ba fitlha bosigo, ba likanyetsa motse. 115 Me motlhanka oa monna oa Molimo a cogela, a coa, 'me bonañ, leshomo le na le lipitse le licariota le likanyelitse motse. 'Me motlhañka oa gagoe a mo raea, a re, Iya, moñ-oa-ka! re tla ira yañ? 16'Me a fetola, a re, O se boife: gonne ba re nañ nabo bantsi go feta ba ba 17 'Me Elesha a nañ nabo. rapela, a re, Morena, kea go rapela, gore o bululole matlho a gagoe, a tle a bone. 'Me Morena a bululola matlho a lekau, 'me a bona: 'me, bonañ licariota le lipitse tsa molelo li ne li tletse ka ncoè yotlhe mo tikologoñ ea ga Elesha. <sup>18</sup>'Me erile ba fologela mo go ene, Elesha a rapela Morena, a re, Kea go rapela, gore o itee seshaba se ka bofofu. 'Me a ba itaea ka bofofu kafa lefokuñ ya Elesha. <sup>19</sup>'Me Elesha a baraea, are, E ga se cone tsela, le motse o ga se one: ntshalañ morago, 'me ke tla lo isa koa monneñ eo lo 'matlañ. 'Me a ba isa

koa Samaria. 20'Me erile ba sena go fitlha mo Samaria, Elesha a re, Morena, bululola matlho a batho ba, gore ba bone. 'Me Morena a bululola matlho a bone, 'me ba bona; 'me, bonañ, ba ne ba le mo gare ga Samaria. 21 'Me erile e ba bona, kgosi ea Iseraele ea raea Elesha, ea re, Rra, a ke tla bakgemetha? ake tla ba kgemetha? 22'Me a fetola, a re, O se ka oa ba kgemetha: a o no o tla kgemetha ba o ba choereñ ka chaka ea gago le ka bora ya gago i ba bee bogobe le metse pele, gore ba ye ba noe, ba tle ba ee koa go moñ oa bone. <sup>23</sup> 'Me ea ba baakanyetsa liyo thata: 'me eare ba sena go ya le go noa, a ba naea tsela, ba ea koa go moñ-oa-bone. 'Me manokoane a Siria ga a ka a tlhola a tsena mo lefatshiñ ya Iseraele.

# 2 LIKGOSI 6, ferese ea 24.

'ME erile morago ga moo, Benehatate kgosi ea Siria a kokoanya leshomo ya gagoe yotlhe, a bolola, a kabelela Samaria. <sup>25</sup> 'Me ga nna tlala e kgolo mo Samaria; 'me bonañ ba o kabelela, ga tsamaea tlhogo ea esele ea rekoa ka liselefera li le mashome a fera menoana e le mebeli, le ntlha ea bone ea kabe ea masepa a matseba ka liselefera li le <sup>26</sup> 'Me eare kgosi ea tlhano. Iseraele e feta golimo ga lorako, mosali moñoe a e goeletsa,

a re, Nthusa, morena oa me, kgosi. 27'Me ea re, Fa More-NA a sa go thuse, kana ke tla go thusa kañ? mo seboaneñ, kgono mo segateloñ sa beine? <sup>28</sup> 'Me kgosi ea mo raea, ea re, Go liralañ? 'Me a fetola, a re, Mosali eo o na a nthaea, a re, Ntsha moroao, gore re mo ye gompiyeno, 'me re tla coga <sup>29</sup> 'Me ra re ya moroake. apaea moroake, ra mo ya: 'me ka coga ka mo raea, ka re, Ntsha moroao, gore re mo ye: 'me o fitlhile moroace. <sup>80</sup> 'Me erile kgosi e utloa mafoko a mosali eo, ea gagola likhai tsa eone; ('me e na ea feta golimo ga lorako;) 'me seshaba shotlhe sa leba, 'me bonañ, e ne e apere letsela ya kgetse mo 'meliñ oa eone <sup>31</sup> Elirañ gone e kafa teñ. ren, A Molimo o ntirele yalo, le go feta, fa tlhogo ea ga Elesha moroa Shafata e tla nna mo go ene gompiyeno. 82'Me Elesha a nna mo tluñ ea gagoe le bagolo ba nna nae; 'me kgosi ea romela monna a coa fa pele ga eone: 'me pele ga moroñoi a ese a mfitlhe, a raea bagolo a re, Bonañ kafa moroa 'molai eo o rometseñ go ntlosa tlhogo? bonañ, etlare moroñoi a fitlha, lo coale. lo mo thatafaletse secoalo: a kutloalo ea maoto a ga moñoa-goe ga e morago ga gagoe? 88 'Me erile a sa bua nabo, bonañ ga mfologela moroñoi: 'me a re, Bonañ, boshula yo bo coa mo Morenen; ke sa lebeleletseñ Morena?

#### 2 LIKGOSI 7.

Shontaga ea Leshome ye le meco meraro morago ga Teriniti.

# Maitsibooa (2).

'ME Elesha a re, Utloañ lefoko ya Morena: Go bua yana Morena, Selekanyo sa bupi yo bontle bo tla be none bo rekoa ka mosho ka shekele, le lilekanyo li le peli tsa garese ka shekele e le eosi, mo kgoroñ ea Samaria. gone morenana, eo kgosi e ikaegileñ mo lecogoñ ya gagoe, o fetolañ monna oa Molimo, a re, Bona, lefa Molimo o ka phunya marofa mo legolimoñ, a seo se se ka lirala? 'Me a re, O tla se bona ka matlho a gago, 'me ga o nka o se ya.

<sup>3</sup>'Me ga bo go le banna ba le bane ba ba lithutoa fa kgoro e tsenañ gone: 'me ba raana, ba re, Re nnelañ fano, go tsamaea re shoa? 4 Fa re re, Re tla tsena mo motseñ, tlala e gone, re tla shoela gone: le fa re itulela mono, le gone re tla shoa. Ntloñ, tlheñ, a re oeleñ mo leshomoñ ya Basiria: fa ba re rekegela, re tla tshela: le fa ba re bolaea, re tla shoa fela. 5'Me ba tloga ka lotlatlana, gore ba ee koa botlhaoleloñ ya Basiria: 'me erile ba sena go fitlha koa botlhaolelo ya Basiria bo simololelañ gone, bonañ, go no go sena ope gone. 6 Gonne Morena o na a utloisitse leshomo ya Basiria molumo oa licariota, le molumo oa lipitse, eleñ molumo oa leshomo ye legolo: 'me ba raana, ba re, Bonañ, kgosi ea Iseraele e re lalelelitse likgosi tsa Bahita, le likgosi tsa Baegepeto, gore li re bololele. <sup>7</sup> Ke gone ba tlogileñ, ba tshaba ka lotlatlana, ba tlogela litenta tsa bone, le lipitse tsa bone, le liesele tsa bone, eleñ botlhaolelo fela yaka bo ne bo ntse, ba tshaba, gore ba ipoloke. <sup>8</sup> 'Me erile ba lithutoa bao ba fitlha mo botlhaolelo bo simololelañ gone, ba tsena mo tenteñ ñoe, ba ya, ba noa, ba coa le selefera, le gauta, le liaparo, ba ea, ba li fitlha; 'me ba booa, ba tsena mo tenteñ e ñoe, ba coa le lilo. ba ea ba li fitlha. <sup>9</sup> Elirañ gone ba raanañ, ba re, Ga re lire sentle: letsatsi ye ke letsatsi ya mafoko a molemo, 'me re lilimetse: fa re liega go fitlhela bosigo bo sa, re tla tleloa ke koatlhao: a re tlogeñ tlheñ, re ee go itsise ba ntlo ea kgosi. <sup>10</sup> Ke gone ba ileñ ba bitsa molebeleli oa kgoro ea motse, ba re, Re kile ra ea koa botlhaoleloñ ya Basiria, 'me, bona, go ne go sena ope gone, lefaele lencoé ya motho, faese lipitse li golegiloe, le liesele li golegiloe, le litenta vaka li ne li ntse. 11 'Me a bitsa balebeleli ba kgoro, ba bolelela bantlo ea kgosi ba ba mo teñ. kgosi ea coga bosigo, ea raea batlhanka ba eone, ea re, Ntla lo itsise se Basiria ba se re

liretseñ. Ba itse gore re choeroe ke tlala: Ke gone ba tlogetseñ botlhaolelo, gore ba iphitle mo nageñ, ba re, Re tla ba choara ba sa tshelile, re tsene mo motseñ. moñoe oa batlhanka ba eone a fetola, a re, A go tseoe lipitse li le tlhano tsa lipitse tse li setseñ mo motseñ, (bona, li ntse yaka bontsi yotlhe ya Iseraele yo bo setseñ mo go one: bona, li ntse fela yaka bontsi yotlhe ya Iseraele yo bo felileñ:) 'me a re rome-<sup>14</sup> Ke gone ba leñ, re bone. neñ ba tsaea licariota li le peli le lipitse; 'me kgosi ea romela go latela leshomo ya Basiria, ea re, Eañ lo bone. 15 'Me ba le latela koa Yoretane: 'me, bonañ, tsela eotlhe e ne e tletse liaparo le linoelo, tse Basiria ba ne ba li latlhile ka go potlaka ga bone. baroñoi ba booa, ba bolelela kgosi. 16'Me seshaba sa coa, sa thopa botlhaolelo ya Basiria. 'Me selekanyo sa bupi yo bontle bo no ya rekoa ka shekele, le lilekanyo li le peli tsa garese ka shekele, kafa lefokuñ ya Morena. kgosi ea laela morenana eo e ne ea ikaega mo lecogoñ ya gagoe gore a lise kgoro: 'me seshaba sa mo gataka mo kgoron, 'me a shoa yaka monna oa Molimo a na a bolela, motlhañ go kgosi e fologelañ mo go ene. 18 'Me ga lirala yaka monna oa Molimo a na a bolelela kgosi, a re, Go tla be none go nna yalo ka mosho

mo kgoroñ ea Samaria, lilekanyo li le peli tsa garese li tla rekoa ka shekele, le selekanyo sa bupi yo bontle ka shekele; 19 'me morenana eo o na a fetola monna oa Molimo, a re, Lefa Molimo o ka phunya marofa mo legolimoñ a seo se se ntseñ yalo se ka lirala? 'me a re, Bona, o tla se bona ka matlho a gago, 'me ga o nka o se ya: 20 ga mo liralela fela yalo: gonne seshaba sa mo gataka mo kgoroñ, a shoa.

### 2 LIKGOSI 9.

Shontaga ea Leshome ye le meco mene morago ga Teriniti.

## Ka Mosho.

'ME Elesha moperofeta o na a bitsa moñoe oa bomoroa baperofeta, a mo raea, a re, Ikgatlhe lotheka, o tsee nkgoana ea loukoane ka lecogo va gago, o ee koa Ramotha-Gileata. 2'Me etlare o fitlha gone, o senke Yehoe moroa Yehoshafata, moroa Nimeshi, o tsene, o mo nanogise mo gare ga bagagabo, o mo ise mo kamoreñ e e koa teñ. <sup>8</sup> Elire gone o tsaeañ nkgoana ea loukoane, o lo tshele mo tlhogoñ ea gagoe, o re, Go bua yana Morena, Ke go tlolelitse kgosi ea Iseraele. Tloga o bule moyako, o tshabe, o se liege. 4'Me lekau yeo, eleñ lekau ya moperofeta, ya ea koa Ramotha Gileata. <sup>5</sup> 'Me erile a fitlha, bonañ, likgosana tsa leshomo tsa bo li ntse; 'me ya re, Ke

na le lefoko mo go oena kgosana. 'Me Yehoe a re, Mo go ofe oa rona rotlhe? 'Me ya re, Mo go oena, kgosana. 6'Me a nanoga, a tsena mo tluñ; 'me ya tshela loukoane mo tlhogoñ ea gagoe, ya mo raea, ya re, Go bua yana Morena, Molimo oa Iseraele, Ke go tlolelitse kgosi ea seshaba sa Morena, eleñ sa Iseraele. 7'Me o tla kgemetha ntlo ea ga Ahabe moñoa-go, gore ke boshulose mali a baperofeta, batlhanka ba me, ka lecogo ya ga Yesebele. <sup>8</sup> Gonne ntlo ea ga Ahabe e tla nyelela eotlhe : 'me ke tla kgaola mo go Ahabe mosimane moñoe le moñoe, le eo o golegiloeñ le eo o gololesegileñ mo <sup>9</sup> Le gone ke tla go Iseraele. lira ntlo ea ga Ahabe gore e choane le ntlo ea ga Yeroboame moroa Nebate, le go choana le ntlo ea ga Baasha moroa Ahiya. 10 'Me linca li tla yela Yesebele mo nageñ ea Yesereele, go se nne ope eo o mfitlhañ. 'Me a bula mo-11 'Me Yehoe yako, a siea. a coela mo batlhankeñ ba gagoe: 'me eo morena oa moñoe a mo raea, a re, A go siame gotlhe? kana moeka eo oa setseno o tletseñ mo go oena? 'Me a ba raea, a re, Lo itse monna eoo, le phoko ea gagoe. 12 Ba mo raea, ba re, Ke maaka ; re bolelele tlhe. 'Me a re, O buile le nna ka go re le ka go re, a re, Go bua yana Morena, ke go tlolelitse 18 Elirañ kgosi ea Iseraele.

gone ba itlhaganelañ, moñoe le moñoe a tsaea seaparo sa gagoe, a se baea fa tlase gagoe fa golimo likgato; ba letsa phala, ba re, Yehoe ke kgosi. 14 Yalo Yehoe, moroa Yehoshafata, moroa Nimeshi, a tlhanogela Yorame. ('Me Yorame o na a sireletsa Ramotha-Gileata, ene le Baiseraele botlhe, ka ntlha ea ga Hasaele, kgosi ea Siria: 15 'me Yorame kgosi o na a boetse koa Yesereele a ile gore lintho tse o li tlhabiloen ke Basiria, ka a loa le Hasaele, kgosi ea Basiria, li folisioe.) 'Me Yehoe a re, Fa lo gopola yalo, a go se ka ga phaloga ope a coa mo motseñ, a ea go bolela koa 16 'Me Yehoe a Yesereele. palama cariota, a ea koa Yesereele; gonne Yorame o na a letse gone. 'Me Ahasia, kgosi ea Yuta, o na a etetse Yorame. † 17 'Me go no go eme molebeli mo sethaleñ mo Yesereele, a bona lekoko ya ga Yehoe, fa a tla, a re, Ke bona lekoko. 'Me Yorame a re, Tsaea mopalami, o mo romele go ba kgatlhantsha, a re, A ke kagisho? 18 Ke gone go ileñ mopalami moñoe a mo kgatlhantsha, a re, Go bua yana kgosi, A ke kagisho? Yehoe a re, O lirañ ka kagisho? fetela koa morago ga me. 'Me molebeli a bolela, a re, Moronoi o fitlhile koa go bone, 'me ga a booe. 19 A tloga a romela mopalami gape, 'me a fitlha koa go bone, a re, Go

bua yana kgosi, A ke kagisho? 'Me Yehoe a fetola, a re. O lirañ ka kagisho? fetela koa morago ga me. 20 'Me molebeli a bolela, a re, O na a fitlha koa go bone, 'me ga a booe; go kgoetsa, gone go choana le go kgoetsa ga Yehoe, moroa Nimeshi: gonne a kgoe-<sup>21</sup> 'Me Yorame tsa ka bofoga. a re. Golegañ. 'Me ba golega cariota ea gagoe. 'Me Yorame kgosi ea Iseraele le Ahasia kgosi ea Yuta ba bolola, moñoe le moñoe ka cariota ea gagoe, ba ea go kgatlhantsha Yehoe, ba mfitlhela mo tshimoñ ea ga Nabotha oa Yesereele. <sup>22</sup> 'Me erile Yorame a bona Yehoe, a re, A ke kagisho, Yehoe i 'Me a fetola, a re, Kagisho efe, ka boaka ya ga Yesebele 'mago le bolöi ya gagoe li sa ntse li le lintsi? 23 Me Yorame a bosa mabogo a gagoe, a tshaba, a raea Ahasia, a re, Go logiloe <sup>24</sup> 'Me Yehoe maano, Ahasia. a fula ka bora ya gagoe ka boyotlhe ya gagoe, a tlhaba Yorame fa gare ga mabogo a gagoe, mocoi oa phololela ka pelo ea gagoe, 'me a oela mo carioteñ ea gagoe. <sup>25</sup> 'Me Yehoe a raea Bitekara, kgosana ea gagoe, a re, Mo choletse, o mo latlhele mo tshimoñ ea naga ea ga Nabotha oa Yesereele; gonne o gakologeloe kafa Morena o na a 'maea 'melego o, ntlhañ go nna le oena re palameñ 'mogo morago ga Ahabe 'ragoe; ga toe: 26 Amarure ke

letse ke bonye mali a ga Nabotha, le mali a ga bomoroace, go bua Morena; le gone ke tla go bosetsa mo tshimoñ e, go bua Morena. Ke gone, yanoñ, o mo tsee, o mo latlhele mo tshimoñ e. kafa lefokuñ va Morena. 27 'Me erile Ahasia, kgosi ea Yuta, a bona se, a tshaba ka tsela ea ntlo ea tshimo. 'Me Yehoe a mo latela, a re, Mo iteeñ, le ene, mo carioteñ: 'me itaea koa mokoñye oa Gura, 'Me a tshao o fa Ibelaime. bela koa Megito, a shoela <sup>28</sup> 'Me batlhanka ba gagoe ba mo isa ka cariota koa Yerusalema, ba mfitlha mo lebitleñ ya gagoe le bo'ragoe mo motseñ oa ga Tafita.

29 E ne e le ka ñoaga oa leshome le moco o le osi oa ga Yorame moroa Ahabe, Ahasia a simolola go busa Yuta.

30 'Me erile Yehoe a sena go fitlha mo Yesereele, Yesebele a go utloela: 'me a nchofatsa matlho a gagoe, a ikgabisa tlhogo, a leba ka lechofa. 81'Me erile ka Yehoe a tsena ka kgoro, Yesebele a re, A ke kagisho, oena, Simeri, 'molai oa ga moñ-oa-go? 32 'Me a choleletsa sefatlhogo sa gagoe koa lechofeñ, a re, E mañ eo o ntlheñ ea me? e mañ? 'Me ga mo okamela likala li le peli, kampo li le nne. 88 'Me a re, Mo ligeñ. 'Me ba mo liga: 'me mali a gagoe a mañoe a tsapogela mo lomoteñ, le mo lipitseñ: 'me a mo gataka. 34"'Me erile a sena go tsena, a

ya, a noa: 'me a re, Senkañ yanoñ mosali eo, eo o hutsegileñ, lo mfitlhe: gonne ke moroalia kgosi. <sup>35</sup>'Me ba ea go mfitlha: 'me ga baa ka ba fitlhela sepe sa gagoe faese logata, le linao, le likgofi tsa liatla tsa gagoe. <sup>36</sup> 'Me ba booa, ba 'molelela. 'Me a re, Ke yone lefoko ya Morena ye o na a le bolela ka Eleyahoe oa Thisheba, motlhanka oa gagoe, a re, Linca li tla yela nama ea ga Yesebele mo nageñ ea Yesereele: 87 le gone serepa sa ga Yesebele se tla nna yaka mantle mo sefatlhogoñ sa lefatshe mo nageñ ea Yesereele; 'me ga go nka go toe, Yesebele ke eo.

## 2 LIKGOSI 10, 1-32.

Shontaga ea Leshome ye le meco mene morago ga Teriniti.

## Maitsibooa.

'ME Ahabe o na a na le bomoroace ba mashome a shupa koa Samaria. 'Me Yehoe a koala likoalo, a romela koa Samaria, koa balaoliñ ba Iseraele, eleñ koa bagoluñ le ba ba golisañ bomoroa Ahabe, a re, <sup>2</sup> Ere fa lokoalo lo lo lo fitlhela, ka lo na le bomoroa moñ-oa-lona, lo bile lo na le licariota le lipitse, le motse o o agelecoen, le maitoseco; 8 lo itshenkele eo o molemo eo o choanelegañ oa bomoroa moñoa-lona, lo'mee mo teroneñ ea ga 'ragoe, lo loele ntlo ea ga moñ-oa-lona. 4 'Me ba boifa thata, ba re, Bonañ, likgosi

tse peli ga lia ka tsa ema fa pele ga gagoe: kana rona re ka ema yañ ? 5'Me eo e ne e le moñ-oa-ntlo, le molaoli oa motse, le bagolo, le ba golisañ bana, ba romela koa go Yehoe, ba re, Re batlhanka ba gago, re tla lira cotlhe tse o li re laolelañ ; ga re nka re baea ope kgosi : lira oena se o se bonañ gore se molemo. <sup>6</sup> Elirañ gone o ba koalelañ lokoalo loa bobeli, a re, Fa lo le ntlheñ ea me, le fa lo tla reetsa lencoé ya me, lo tsee litlhogo tsa banna bao bomoroa moñ-oa-lona, lo be none lo tle mo go nna ka mosho koano Yesereele. 'Me bomoroakgosi, e le banna ba le mashome a shupa, ba bo ba na le bagoloane ba motse ba ba ba golisitseñ. 7 'Me erile lokoalo lo bafitlhela. ba tsacabomoroa kgosi, ba ba bolaca, eleñ banna ba mashome a shupa, ba tsenya litlhogo tsa bone mo litlatleñ, ba li isa koa go ene koa Yesereele. 8 'Me ga tla moroñoi, a 'molelela, a re, Ba lerile litlhogo tsa bomoroa kgosi. 'Me a re, Lo li bee ka meköa e le mebeli fa kgoro e tsenañ gone go fitlhela <sup>9</sup>'Me erile ka ka mosho. mosho, a coa, a ema, a bua le seshaba shotlhe, a re, Lo siame: bonañ, nna ke ne ka tlhanogela moñ-oa-ke, ka 'molaea: 'me ba ba bolailoe ke mañ ? 10 Itseñ yanoñ gore ga go nka go oela fa fatshe sepe sa lefoko ya Morena, ye Morena o na a le bua kaga ntlo ea ga Ahabe: gonne Morena o lirile se

o na a se bua ka Eleyahoe motlhañka oa gagoe. Yehoe a bolaea ba ba setseñ ba ntlo ea ga Ahabe mo Yesereele botlhe, le bagoloane ba gagoe botlhe, le litsala tsa gagoe tse li mo tloaetseñ, le baperiseta ba gagoe, ga tsamaea a se ka a mo tlogelela ope 12 'Me a coga a eo o setseñ. tsamaea, a ea koa Samaria. 'Me erile ka a le mo tluñ ea balisa ea go beola fa tseleñ, Yehoe a kgatlhana le bana ba ga 'ragoe Ahasia kgosi ea Yuta, 'me a re, Lo bomañ i <sup>18</sup>'Me ba fetola, ba re, Re bana ba ga 'ragoe Ahasia : re fologela go ea go lumelisa bana ba kgosi le bana ba mohumagali. <sup>14</sup> 'Me a re, Ba choareñ, ba sa 'Me ba ba choara ba tshelile. sa tshelile, ba ba bolaela fa khutiñ ea ntlo ea go beola, eleñ banna ba le mashome a le mane a meco mebeli; le gone ga a ka a tlogela ope oa bone.

15 'Me erile a sena go tloga, a fitlhela Yehonatabe moroa Rekaba, a tsile go mo kgatlhantsha: 'me a mo lumelisa, a mo raea, a re, A pelo ea gago e siame, yaka pelo ea me e ntse le pelo ea gago? 'Me Yehonatabe a fetola, a re, E ntse valo. Fa e ntse yalo, nnaea lecogo ya gago. mo naca lecogo ya gagoe; 'me a mo palamisa cariota nae. <sup>16</sup> 'Me a re, Ke ee nao, o bone kafa ke tlhoafaletseñ Morena ka gone. 'Me ba mo palamisa cariota ea gagoe. 17'Me

erile a fitlha koa Samaria, a bolaea botlhe ba ba saletseñ Ahabe mo Samaria, ga tsamaea a mo nyeleletsa rure, kafa lefokuñ ya Morena ye o na a le bua le Eleyahoe. 1 18 'Me Yehoe a phutha seshaba shotlhe, a se raea, a re, Ahabe o ne a lirela Baale sebotlana, 'me Yehoe o tla mo lirela segolo. 19 Ke gone yanoñ lo mpiletse baperofeta ba Baale botlhe, le ba ba mo obamelañ botlhe, le baperiseta ba gagoe botlhe; a go se ka ga tlhokafala ope : gonne ke na le setlhabelo se segolo go se ntshetsa Baale: lefaele mañmañ eo o ka tlhokafalañ, ga a nka a tlhola a tshela. 'Me Yehoe a lira ka boferefere, gore a nyeletse ba ba obamelañ Baale. <sup>20</sup> 'Me Yehoe a re, Itshephisetseñ Baale kokoano e kgolo. 21 'Me Yehoe 'Me ba e kuoa. a romela koa Iseraele gotlhe: ga tla ba ba obamelañ Baale botlhe, go se ka ga sala ope eo o se kañ a tia. 'Me ba tsena mo tluñ ea Baale; 'me ntlo ea Baale ea tlala go simolola ka moyako go isa koa sekhutloñ. <sup>22</sup> 'Me a raea eo o lisañ ntlo ea liaparo, a re, Ntshetsa ba ba obamélañ 'Me a Baale bothe liaparo. ba ntshetsa liaparo. Yehoe a tsena le Yehonatabe mo tluñ ea Baale ; 'me a raea ba ba obamelañ Baale, a re, Thothomisañ, lo bone gore go se nne ope oa batlhanka ba Morena mo go lona, faese ba ba obamelañ Baale bosi.

<sup>24</sup> 'Me ba tsena gore ba ntshe litlhabelo le lintsheco tse li 'Me Yehoe o na a fisioañ. laeletse banna ba le mashome a fera mebeli koantle, a re. Fa moñoe oa banna ba ke ba tsentseñ mo mabogoñ a lona a ka phaloga, eo o mo letlelañ gore a phaloge, botshelo ya gagoe bo tla nna mo boemoñ ya botshelo ya gagoe. erile a sena go khutlela go ntsha sentsheco se se fisioañ, Yehoe a raea balebeli le likgosana, a re, Tsenañ, lo ba 'Me bolace: a go se coe ope. ba ba kgemetha ka boyetla ya chaka ; 'me balebeli le likgosana ba ba latlhela koantle, ba ea koa motseñ oa ntlo ea Baale. <sup>26</sup> 'Me ba ntsha lipilara mo tluñ ea Baale, ba li fisa. 27'Me ba thubaka pilara. ea Baale, ba rutla ntlo ea Baale, ba e lira ntlo ea go ithoma go fitlhela gompiyeno. .

<sup>28</sup> Yalo Yehoe a nyeletsa Baale mo Iseraele. <sup>29</sup> Lefagontseyalo kaga libe tsa ga Yeroboame moroa Nebata tse o leofisitseñ Iseraele ka cone. Yehoe ga a ka a li tlogela, eleñ linamane tsa gauta tse li mo Bethele, le tse li mo Tana. <sup>30</sup> 'Me Morena a raea Yehoe, a re, Ka gonne o lirile sentle se se siameñ mo matlhoñ a me, o liretse ntlo ea ga Ahabe kafa go cotlhe tse li mo peluñ ea me, bomoroao ba losika loa bone ba tla nna mo teroneñ ea Iseraele. <sup>31</sup> Lefagontseyalo Yehoe ga a ka a ela-tlhoko gore a tsamaee ka molao oa Morena Molimo oa Iseraele, ka pelo ea gagoe eotlhe: ga a ka a tlogela libe tsa ga Yeroboame, tse o leofisitseñ Iseraele ka cone.

#### 2 LIKGOSI 13.

Shontaga ea Leshome ye le meco mene morago ga Teriniti.

# Maitsibooa (2).

YEHOAHASE moroa Yehoe o na a simolola go busa Iseraele mo Samaria ka ñoaga oa mashome a mararo a meco meraro oa ga Yoashe moroa Ahasia, kgosi ea Yuta, 'me a busa ka linyaga li leshome le meco e e shupañ. 2'Me a lira se se boshula mo ponoñ ea Morena, a latela libe tsa ga Yeroboame moroa Nebata, tse o na a leofisa Iseraele ka cone; ga a ka a li tlogela. <sup>3</sup> 'Me bogale ya Morena ya tukela Iseraele, a ba neela mo lecogoñ ya ga Hasaele kgosi ea Siria, le mo lecogoñ ya ga Benehatate moroa Hasaele ka metlha eotlhe. 4 'Me Yehoahase a rapela Morena, 'me Morena a mo utloa, gonne a bona patikego ea Iseraele, kafa kgosi ea Siria e ba patikileñ ka gone. 5 ('Me Morena a naea Iseraele 'moloki; 'me ba coa mo lecogoñ ya Basiria: 'me bana ba ga İseraele ba nna mo litenteñ tsa bone yaka gale. <sup>6</sup> Lefagontseyalo ga baa ka ba tlogela libe tsa ntlo ea ga Yeroboame, tse o

na a leofisa Iseraele ka cone, ba tsamaea ka cone: le gone ga sala Liashera mo Samaria.) <sup>7</sup> Gonne e se ka ea tlogelela Yehoahase ba seshaba faese bapalami ba le mashome a le matlhano, le licariota li leshome, le ba linao ba le ma-. thausanta a leshome: gonne kgosi ea Siria ea ba nyeletsa, ea ba lira go choana le lorole lo lo gatakiloeñ. 8'Me litiralelo tsa ga Yehoahase tse liñoe, le cotlhe tse o na a li lira, a ga lia koaloa mo bukeñ ea litiralo tsa likgosi tsa Iseraele? <sup>9</sup> 'Me Yehoahase robala le bo'ragoe; ba mfitlha mo Samaria: 'me moroace a busa mo boemoñ ya gagoe.

<sup>10</sup> Yehoashe moroa Yehoahase o na a simolola go busa Iseraele mo Samaria ka ñoaga oa mashome a le mararo a meco e e shupañ oa ga Yoashe kgosi ea Yuta; a busa linyaga li leshome le meco merataro. <sup>11</sup> A lira se se boshula mo ponoñ ea Morena; ga a ka a tlogela libe cotlhe tsa ga Yeroboame moroa Nebata. tse o na a leofisa Iseraele ka cone: 'me a tsamaea mo go 12 'Me litiralelo tse cone. liñoe tsa ga Yoashe, le cotlhe tse o na a li lira, le bonatla ya gagoe yo o na a loa le Amasia kgosi ea Yuta ka yone a ga lia koaloa mo bukeñ ea litiralo tsa likgosi tsa 18 'Me Yoashe a Iseraele ? robala le bo'ragoe; le Yeroboame a nna mo teroneñ ea

Digitized by Google

gagoe: Yoashe a fitlhoa mo Samaria le likgosi tsa Iseraele.

† 14\* 'Me Elesha o na a loala ka boloetse ya gagoe yo o shoan ka yone: 'me Yoashe kgosi ea Iseraele a fologela mo go ene, a lela golimo ga gagoe, a re, Rra; rra, cariota ea Iseraele le lipitse tsa eone! 15 'Me Elesha a re, Tsaea bora le meco: 'me a itseela bora le 16 'Me a raea kgosi ea Iseraele, a re, Baea lecogo ya gago mo boreñ: 'me ea baea lecogo ya eone mo go yone. Le Elesha a baea lecogo ya gagoe mo mabogoñ a kgosi. <sup>17</sup> Me a re, Bula lechofa ye le ntlheñ ea botlhabatsatsi, 'me a le bula. Elirañ gone Elesha o reñ, Fula: 'me a 'Me a re, Mocoi oa Morena oa phenyo, eleñ mocoi oa go fenya Basiria: gonne o tla kgemetha Basiria koa Afeka, go tsamaea o ba nye-<sup>18</sup> 'Me a re, mecoi e, 'me ea e tsaea. a raea kgosi ea Iseraele, a re, Itee fa fatshe: 'me ea itaea gararo, ea ema. 19 'Me monna oa Molimo a e galefela, a re, O kabo o iteile gatlhano kgono garataro, o ko o kgemethile Siria go tsamaea o e nyeletsa: ntekane yanoñ o tla kgemetha Siria gararo fela.

<sup>20</sup> 'Me Elesha a shoa, 'me ba mfitlha. 'Me manokoane a Bamoaba a tsena mo lefatshiñ ka tshimologo ea ñoaga.

\* Tensetaga e e mo beken ea Paseka, ka Mosho; litemana 14-22. 21 'Me erile, ka ba sa fitlha motho, bonañ ga tlhaga bono-koane; 'me ba latlhela motho eo mo lebitleñ ya ga Elesha: 'me erile fela fa motho a amana le marapo a ga Elesha, a rula, a ema ka maoto a

gagoe.

<sup>2</sup>2 'Me Hasaele kgosi ea Siria o na a patika Iseraele ka malatsi otlhe a ga Yehoahase. 23 'Me Morena o na a le choaro mo go bone, ka ntlha kgolagano ea gagoe le Aberahame, le Isaake le Yakobo; ga a ka a rata go ba nyeletsa, le gone o na a ese a ba latlhe fa pele ga gagoe. <sup>24</sup> 'Me Hasaele kgosi ea Siria a shoa; 'me Benehatate moroace a busa mo boemoñ ya <sup>25</sup> 'Me Yehoashe moroa Yehoahase a ba a thopa mo lecogoñ ya ga Benehatate moroa Hasaele metse e o na a e thopile ka ntoa mo lecogoñ ya ga Yehoahase 'ragoe. Yoashe o na mo itaea gararo, a bosa metse ea Iseraele.

## 2 LIKGOSI 18.

Shontaga ea Leshome ye le meco metlhano morago ga Teriniti.

## Ka Mosho.

'ME erile ka ñoaga oa boraro oa Hoshea moroa Ela kgosi ea Iseraele, Hesekia moroa Ahase kgosi ea Yuta a simolola go busa. <sup>2</sup> Erile a simolola go busa a bo a le linyaga li le mashome a le mabeli a meco

metlhano; 'me a busa linyaga li le mashome a le mabeli a meco e e ferañ moñoe mo Yerusalema: leina ya ga 'magoe e ne e le Abi, moroalia Sekaria. <sup>3</sup> 'Me a lira se se siameñ mo matlhoñ a Morena. kafa go cotlhe tse Tafita 'ragoe o na a li lira. <sup>4</sup> A tlosa mafelo a a golimo, a ba a thuba lipilara, a rema Liashera: le gone a phatlakanya noga ea kgotlho e Moshe o na a e lira; gonne go fitlhela mo metlheñ eeo bana ba ga Iseraele ba ne ba e fisetsa insense; a e bitsa Nehushetane. <sup>5</sup> A ikanya mo Moreneñ, Molimo oa Iseraele; morago ga gagoe go no go se ope yaka ene mo likgosiñ cotlhe tsa Yuta, lefaele mo go tse li ne li le pele ga gagoe. 6 Gonne a ñaparela Morena, ga a ka a lesa go mo latela, 'me a tshegetsa litaolo tsa gagoe, tse Mo-RENA o na a li laolela Moshe. 7'Me Morena a na nae; goñoe le goñoe koa o na a bololela gone a tlhogonolofala: a tlhanogela kgosi ea Asiria, a sa mo lirela. 8 A kgemethela Bafileseta koa Gasa le meleloane ea one, go tloga mo sethaleñ sa molebi, go isa koa motseñ o o agelecoeñ.

<sup>9</sup> 'Me erile ka ñoaga oa bone oa ga Hesekia kgosi, o eleñ ñoaga oa boshupa oa ga Hoshea moroa Ela kgosi ea Iseraele, Shalemanesere kgosi ea Asiria a bololela Samaria, ·a e kabelela.  $^{10}$  'Me eare 'linyaga li le tharo li sena go

khutla, ba o thopa : ga thopioa Samaria ka ñoaga oa borataro oa ga Hesekia, o eleñ ñoaga oa borobañ moñoe oa ga Hoshea kgosi ea Iseraele. 11 'Me kgosi ea Asiria ea isa Baiseraele koa Asiria, ea ba baea mo Hala, le mo Habora, fa nokeñ ea Gosana, le mo metseñ ea Bameta: 12 ka gonne ba se ka ba utloa lencoé ya Morena Molimo oa bone, 'me ba tlola kgolagano ea gagoe, eleñ cotlhe tse Moshe motlhanka oa Morena o na a li laola, ba gana go e utloa, lefaele

go e lira.

<sup>13</sup> 'Me ka ñoaga oa leshome le meco mene oa ga Hesekia kgosi, Senakeribe kgosi ea Asiria o na a bololela metse e e agelecoeñ ea Yuta, a e thopa. 14 'Me Hesekia kgosi ea Yuta a romela koa kgosiñ ea Asiria koa Lakishe, a re, Ke leofile; booa mo go nna: se o se mpelesañ ke tla se belega. 'Me kgosi ea Asiria ea lefisa Hesekia kgosi ea Yuta litalenta li le makgolo a le mararo tsa selefera le litalenta li le mashome a le mararo tsa gauta. Hesekia a mo naea selefera eotlhe e e bonoañ mo tluñ ea Morena, le mo mahumoñ a ntlo ea kgosi. <sup>16</sup> Ka nako eeo, Hesekia a manolola gauta mo meyakoñ ea tempela ea Morena, le mo maotoaneñ a Hesekia kgosi ea Yuta o na a a manegile, a e naea kgosi ea Asiria. † 17 'Me kgosi ea Asiria fa e le mo Lakishe ea

romela Taretane le Rabesarise le Rabeshake ka leshome ye legolo koa go Hesekia kgosi koa Yerusalema. 'Me ba tlhatloga ba fitlha koa Yerusale-'Me erile ba sena go tlhatloga, ba fitlha ba ema fa moeliñ oa metse oa mogobe o o koa golimo, o o mo 'mileñ oa tshimo ea motlhacoi. 18'Me erile ba sena go bitsa kgosi, ga coela mo go bone Eleakime motlameli oa ntlo, moroa Helekia, le Shebena mokoali, le Yoahe moroa Asafe 'moloki 19 'Me Rabeshake oa likoalo. a ba raea, a re, Raean Hesekia, lo re, Go bua yana kgosi kgolo, kgosi ea Asiria, Boikanyo yo o bo ikanyañ ke eñ ? 20 Oa re, 'me ke mafoko a lefela, Go na le kgakololo le bonatla ya go loa. 'Me o ikantse mo go mañ, ka o nthukutlhetse? <sup>21</sup> Bona, he, o ikantse lore loa lotlhaka lo. lo lo phitsegilen, elen Egepeto; lo fa motho a ikaegañ mo go lone, lo tla tsena mo seatleñ sa gagoe, lo mo tlhabe: Faroe kgosi ea Egepeto o ntse yalo mo go botlhe ba ba ikanyañ <sup>22</sup> 'Me fa lo mo go ene. nthaea, lo re, Re ikanya mo Morenen, Molimo oa rona: a ga se ene eo Hesekia o tlositseñ mafelo a a golimo a gagoe le lialetare tsa gagoe, 'me o reile Yuta le Yerusalema, a re, Lo obamele fa pele ga aletare e mo Yerusalema. <sup>28</sup> Ke gone yanoñ, o ko o ntshetse moñ-oa-ke kgosi ea Asiria liikano, 'me ke tla go ntshetsa

lipitse li le mathausanta a le mabeli, fa o nonofile ka ntlha ea gago go li bonela <sup>24</sup> Kana bapalami. bosa yañ sefatlhogo sa kgosana e le eosi ea babotlana ba batlhanka ba ga moñ-oa-ke, o ikantse Egepeto ka ntlha ea licariota le lipitse? <sup>25</sup> A ke bololetse felo fa go go senya ke sena le Morena? Morena o ntheile, a re, Bololela lefatshe ye, o le nyeletse. <sup>26</sup> Elirañ gone Eleakime moroa Hilekia, le Shebena, le Yoahe, ba raeañ Rabeshake, ba re, Ako o bue le batlhanka ba gago ka puo ea Sesiria: gonne rea se utloa: o se bue le rona ka puo ea Bayute, mo tsebeñ tsa batho ba ba mo lorakoñ. <sup>27</sup> 'Me Rabeshake a ba raea, a re. A moñ-oa-ke o nthomet e mo go moñ-oa-lona, le mo go oena, gore ke bue mafoko a ? a ga a nthomela mo bathuñ ba ba ntseñ mo lorakoñ, gore ba ye mantle a bone, ba noe mothapo oa bone le lona? <sup>28</sup> Ke gone Rabeshake o emeñ, a bitsa ka lencoé ye legolo ka puo ea Bayute, a re, Utloañ lefoko ya kgosi e kgolo, kgosi ea Asiria. 29 Go bua yana kgosi, A Hesekia a se ka a lo tsietsa; gonne ga a nka a nonofa go lo golola mo lecogoñ ya eone: 30 le gone a Hesekia a se lo ikanyise mo Moreneñ, a re, Ka mannete Morena o tla re golola, le gone motse o ga o nka o neeloa mo lecogoñ ya kgosi ea Asiria. <sup>81</sup> Se reetseñ Hesekia: gonne go

bua yana kgosi ea Asiria, Lirañ kagisho le nna, lo coele mo go nna; 'me a moñoe le moñoe oa lona a ye loa mofina oa gagoe, le moñoe le moñoe oa lona a ye loa mofeige oa gagoe, le gone a moñoe le moñoe oa lona a noe metse a seliba sa gagoe; 32 go tsamaee ke tle ke lo ise koa lefatshiñ ve le choanañ le lefatshe ya lona, lefatshe ya mabele le beine, lefatshe ya bogobe le ya masimo a mefina, lefatshe ya ole ea metlhoare le ya linotshe, gore lo tshele lo se shoe: 'me lo se reetse Hesekia, fa a lo pateletsa, a re, Morena o tla re golola. 33 .A moñoe oa melimo ea merafe o kile oa golola lefatshe ya one mo lecogoñ ya <sup>84</sup> E kae kgosi ea Asiria? melimo ea Hamatha, le ea Arepata? e kae melimo ea Sefarafaima, ea Hena, le ea Ifa? a e golotse Samaria mo lecogoñ ya me ? 85 Ke ofe mo melimon ea mafatshe, o o kileñ oa golola lefatshe ya one mo lecogoñ ya me, gore Morena o ka golola Yerusalema mo lecogoñ ya me? 36 'Me seshaba sa lilimala, ga sea ka sa mfetola ka lefoko lepe: gonne taolo ea kgosi e ne e <sup>37</sup> Ea lira re. Lo se mfetole. gone go tlañ Eleakime eo e ne e le motlameli oa ntlo. moroa Hilekia, le Shebena mokoali, le Yoahe moroa Asafe 'moloki oa likoalo, mo Hesekie, ka liaparo tse gagogileň, ba 'molelela mafoko a ga Rabeshake.

#### 2 LIKGOSI 19.

Shontaga ea Leshome ye le meco metlhano morago ga Teriniti.

#### Maitsibooa.

'ME erile Hesekia kgosi a utloa, a gagola likhai tsa gagoe, a ikapesa letsela ya kgetse. a tsena mo tluñ ea Morena. <sup>2</sup> 'Me a romela Eleakime motlameli oa ntlo, le Shebena mokoali, le bagolo ba baperiseta, ba apere matsela a likgetse, koa go Yesaia moperofeta, <sup>3</sup> 'Me ba mo moroa Amose. raea, ba re, Tsatsi ye ke letsatsi ya pitlaganyo, le ya kgalemo, le ya ñoñolo: gonne lithoroana li kukunya, 'me nonofo ea go tsala ga e eo. <sup>4</sup> Ekare kgotsa Morena Molimo oa gago a utloa mafoko otlhe a ga Rabeshake, eo kgosi ea Asiria e mo rometseñ gore a kgobe Molimo o o tshelileñ, a kgalemela mafoko a Morena Molimo oa gago o a utloileñ: ke gone choleletsa masalela a a setseñ thapelo <sup>5</sup> 'Me batlhanka ba ea gago. ga Hesekia kgosi ba tla mo go Yesaia. 6 'Me Yesaia a ba raea, a re, Raeañ mon-oalona yana, lo re, Go bua yana Morena, O se boife mafoko a o a utloileñ, a batlhanka ba kgosi ea Asiria ba nkgalileñ ka one. 7 Bona, ke tla tsenya mooa mo go eone, 'me e tla utloa tumeli, e boele koa lefatshiñ ya eone; 'me ke tla e liga ka chaka mo lefatshiñ ya eone.

8 'Me Rabeshake a booa, a fitlhela kgosi ea Asiria ea loa le Lebena: gonne a ne a utloile gore e tlogile koa <sup>9</sup> 'Me eare e utloa Lakishe. kaga Tirehaka kgosi ea Ethiopia, ga toe, Bona, e go bololetse : ea romela baroñoi gape koa go Hesekia kgosi ea Yuta, ea re. 10 Lo bue yana le Hesekia kgosi ea Yuta, lo re, A Molimo o o ikantseñ mo go one o se go tsietse, o re, Yerusalema ga o nka o neeloa mo lecogon ya kgosi ea Asiria. 11 Bona, o utloetse kafa likgosi tsa Asiria li liretseñ mafatshe otlhe ka gone, li a senyelitse rure: 'me a oena 12 Kana a o tla gololoa? melimo ea merafe e borre ba e sentseñ e ne ea e golola: eboñ Gosana, le Harana, le Resefe, le bana ba Etene ba ba ne ba le mo Telasara? <sup>13</sup> E kae kgosi ea Hamatha, le kgosi ea Arepata, le kgosi ea motse oa Sefarafaima, le ea Hena, le ea Ifa? 14 'Me Hesekia a chola lokoalo mo lecogoñ ya baroñoi, a lo bala: 'me Hesekia a tlhatlogela koa tluñ ea Morena, a lo phuthololela fa pele ga Morena. 15 'Me Hesekia a rapela fa pele ga Morena, a re, Morena, Molimo oa Iseraele, eo o ntseñ golimo ga licherube, ke oena Molimo, oena o le oesi, oa magosi a lefatshe otlhe; ke oena o lirileñ legolimo le lefatshe. 16 Mo-RENA, sekega tsebe ea gago, o utloe; Morena, bululola matlho a gago, o bone: 'me |

o utloe mafoko a ga Senakeribe, a o mo rometseñ gore a kgobe Molimo o o tshelileñ <sup>17</sup> Gamarure, Moreka one. na, likgosi tsa Siria li senyelitse rure merafe le mafatshe a eone, <sup>18</sup> li latlhetse melimo ea eone mo moleloñ: gonne e ne e se melimo, faese tiro ea mabogo a batho, likgoñ le maye ; ke gone li e nyelelitseñ. <sup>19</sup> Ke gone, yanoñ, Morena Molimo oa rona, ke go rapelañ, o re golole mo lecogoñ ya gagoe, gore magosi a lefatshe otlhe a tle a itse gore ke oena Morena Molimo, oena o le oesi.

† 20 Elirañ gone Yesaia moroa Amose o romelañ koa go Hesekia, a re, Go bua yana, Morena, Molimo oa Iseraele, Ereka o nthapetse kaga Senakeribe kgosi ea Asiria, ke go utloile. 21 Ke yone lefoko ye Morena o le builen kaga gagoe: Moroalia Sione oa lekgarebe o go nyalitse, a tshega ka oena ; moroalia Yerusalema o go thukhuthetse tlhogo. <sup>22</sup> O kgobile o kgalile mañ ? o tlhatloselitse mañ lencoé ya gago, o cholelelitse mañ matlho a gago koa golimo? ke kaga Moitshephi oa Iseraele. <sup>23</sup> O kgobile Morena ka baroñoi ba gago, o rile, oa re, Ke tlhatlogetse koa golimo ga maye, le koa lipakeñ tse li koa teñ tsa Lebanona ka bontsi ya licariota tsa me: ke tla rema mekala e e golileñ ea gone, le mefira e e tlhophegilen ea gone: le gone ke tla tsena mo motlaganeñ oa gagoe o o koa bokhutloñ, sekgoa sa tshimo ea gagoe e e uñoañ. <sup>24</sup> Ke epile, ka ba ka noa metse a seeñ, 'me ke tla chesa linoka tsa Egepeto cotlhe ka pato tsa linao tsa me. 25 A ga oa ka oa utloa gore ga ke bolo go se lira, le go se bopa ka metlha e megologolo? yanoñ ke se liragalitse gore o tlhagele go felisa metse e e agelecoeñ, o e fetole meköa ea marope? 26 Ke gone banni ba eone ba nonofologileñ, ba choga, ba shoabisioa: ba nna yaka boyañ ya naga, le yaka morogo o motala, yaka boyañ mo golimo ga matlo, le yaka mabele a a chubegileñ a ese a tlhoge. 27 'Me ke itse go nna ga gago, le go coa ga gago, le go tsena ga gago, le kafa o nyayaregelañ ka gone. <sup>28</sup> Ka gonne o nyayaregetse, le ka gonne boikgogomosho ya gago bo tlhatlogetse mo litsebeñ tsa me, ke gone ke tla tsenyañ kobe ea me mo nkoñ ea gago, le mogala oa me mo leganoñ ya gago, ke go bose ka tsela e o tsileñ ka eone. 29 'Me se se tla nna seshupo mo go oena: go tla yeoa monoñoaga se se imelisañ ka shosi, le isago se se tlhogañ mo go shone; 'me ka ñoaga oa boraro lo yale, lo robe, lo tlhome masimo a mefina, lo ye louño loa one. 80 'Me masalela a a phalogileñ a ntlo ea Yuta a tla ba a namela mecoe koa tlase, a uñoele mauño koa golimo.

31 Gonne go tla coa masalela mo Yerusalema, le ba ba tla phalogañ mo lencoeñ ya Sione: tlhoafalo ea Morena e tla 32 Ke gone go liragatsa se. buileñ yanoñ Morena kaga kgosi ea Asiria, Ga e nka e tsena mo motseñ o, lefaele go o fulela mocoi, le gone ga e nka e tla fa pele ga one ka thebe, lefaele go o koela mo-88 E tla booa ka tsela e e tsileñ ka eone ka eosi, 'me ga e nka e tsena mo motseñ o go bua Morena. 34 Gonne ke tla sireletsa motse o, gore ke o boloke, ka ntlha ea me. le ka ntlha ea ga Tafita motlhanka oa me.

<sup>95</sup> 'Me erile bosigo yoo, ga coa moengele oa Morena, a bolaea ba mathausanta a le lekgolo le na le mashome a a ferañ 'meli a meco metlhano, mo botlhaoleloñ ya Baasiria, 'me erile batho ba cogela, bonañ ea bo e le lirepa tse li shuleñ botlhe. 36 'Me Senakeribe kgosi ea Asiria a tloga a tsamaea a booa, a nna koa Ninefe. 87 'Me eare a obamela mo tluñ ea ga Niseroke molimo oa gagoe, bo Aterameleke le Sharesere ba 'molaea ka chaka; ba tshabela koa lefatshiñ ya Ararate. 'Me Esare-hatone moroace a busa mo boemoñ ya gagoe.

## 2 LIKGOSI 22.

ERILE Yosia a simolola go busa, a bo a le linyaga li fera 'meli; 'me a busa linyaga li le mashome a le mararo a moco o le osi mo Yerusalema: leina ya ga 'magoe e ne e le Yetita, moroalia Ataya oa Bosekathe. <sup>2</sup> A lira se se siameñ mo matlhoñ a Morena, a tsamaea ka motsamao oa ga Tafita 'ragoe, ga a ka a fapogela koa lecogoñ ye letona lefaele koa go ye le namagali.

<sup>3</sup>'Me erile ka ñoaga oa leshome ye le meco e e ferañ 'meli oa ga Yosia kgosi, kgosi ea romela Shafana, moroa Meshulame, mokoali, koa tluñ ea Morena, ea re, 4 Thatlogela koa go Hilekia, moperiseta eo mogolo, gore a bale mali a a leriloen mo tlun ea Morena. a balisi ba moyako ba a phuthilen mo seshaben: 5'me a ba a ntshetse mo mabogoñ a baliri ba ba lebelelañ ntlo ea Morena: ba tle ba a nee baliri ba ba mo tluñ ea More-NA, gore ba mamatlelele likgagogo tsa ntlo; 6 eleñ babetli ba likgoñ, le baagi, le babetli ba maye; le gore go rekoe likgon le maye a a betliloen, ntlo e tle e mametleleloe. <sup>7</sup> Lefagontsevalo ba se ka ba baleloa mali a a beiloeñ mo mabogoñ a bone; gonne ba lira ka boikanyo. 8 'Me Hilekia moperiseta eo mogolo a raea Shafana, mokoali, a re, Ke bonye buka ea molao mo 'Me Hiletluñ ea Morena. kia a neela Shafana buka, a e bala. † 9'Me Shafana mokoali a ea koa kgosiñ, a isa lefoko mo kgosiñ, a re, Ba-

tlhanka ba gago ba ntshitse mali a a bonoañ mo tluñ, ba a beile mo mabogoñ a baliri ba ba lebelelañ ntlo ea More-10 'Me Shafana mokoali a bolelela kgosi, a re, Hilekia moperiseta o nneetse buka. 'Me Shafana a e bala fa pele ga kgosi. 11 'Me erile kgosi e sena go utloa mafoko a buka ea molao, ea gagola liaparo 12 'Me kgosi ea tsa eone. laolela Hilekia moperiseta, le Ahikame moroa Shafana, le Akebore moroa Mikave, le Shafana mokoali, le Asahiya motlhanka oa kgosi, ea re, <sup>18</sup> Eañ, lo botse Morena ka ntlha ea me, le ka ntlha ea seshaba, le ka ntlha ea Bayute botlhe, kaga mafoko a buka e, e e bonyoeñ : gonne bocarara ya Morena yo bo re tuketseñ bo bogolo, ka gonne bo'raecho ga baa ka ba reetsa mafoko a buka e, gore ba lire kafa go cotlhe tse re li koalecoeñ. <sup>14</sup> 'Me Hilekia moperiseta, le Ahikame, le Akebore, le Shafana, le Asahiya, ba ea koa go Huleta moperofeta oa sesali, mosali oa ga Shalume 'moloki oa liaparo, moroa Tikefa, moroa Harehase; ('me Huleta a nna mo Yerusalema mo kgaoloñ ea bobeli;) 'me ba bua nae. 15'Me a ba raea, a re, Go bua yana Morena, Molimo oa Iseraele : Bolelela monna eo o lo rometseñ mo go nna, <sup>16</sup> Go bua yana More-NA, Bona, ke tla lere boshula mo feloñ fa, le mo go ba ba ntseñ mo go gone, eleñ mafoko

otlhe a buka e kgosi ea Yuta e e balileñ: 17 ka gonne ba mpaketse, ba fiselitse melimo e sele insense, gore ba nkgakatse ka tiro eotlhe ea mabogo a bone; ke gone bogale ya me bo tla tukelañ felo fa, le gone ga bo nka bo tima. 18 'Me lo ree kgosi ea Yuta, e e lo rometseñ go botsa Morena, lo e ree yana, lo re, Go bua yana Morena, Molimo oa Iseraele: Kaga mafoko a o a utloileñ, 19 Ka gonne pelo ea gago e na le maikutlo, oa ba oa ikokobetsa fa pele ga Morena, motlhañ goo o utloañ se ke se boletseñ kaga felo fa, le kaga banni ba gone, gore ba tla nna leshope le phuco, oa ba oa gagola liaparo tsa gago, oa lela fa pele ga me; le nna ke go utloile, go bua Morena. 20 Ke gone, bona, ke tla go phuthelañ mo go bo'rago, le gone o tla phutheloa mo lebitleñ ya gago ka kagisho, le matlho a gago ga a nka a bona boshula yotlhe yo ke tla bo lereñ mo feloñ 'Me ba isa lefoko koa kgosiñ.

## 2 LIKGOSI 23, 1-31.

Shontaga ea Leshome ye le meco metlhano morago ga Teriniti.

# Maitsibooa (2).

'Me kgosi e ne ea romela, 'me ba e phuthela bagolo botlhe ba Yuta le ba Yerusalema. <sup>2</sup> 'Me kgosi ea tlhatlo-

gela koa tluñ ea Morena, e na le banna ba Yuta botlhe, le banni ba Yerusalema botlhe. le baperiseta, le baperofeta, le seshaba shotlhe, babotlana le bagolo; 'me ea bala mo litsebeñ tsa bone mafoko otlhe a buka ea kgolagano e e ne e bonyoe mo tluñ ea Morena. kgosi ea ema fa pilareñ, ea lira kgolagano fa pele ga Mo-RENA ea go latela Morena, le go tshegetsa litaolo tsa gagoe, le lichupo tsa gagoe, le litshiamisho tsa gagoe, ka pelo eotlhe, le ka mooa otlhe, gore e tlhomamise mafoko a kgolagano a a koaliloeñ mo bukeñ e: le shone seshaba shotlhe sa emela kgolagano e. kgosi ea laolela Hilekia moperiseta eo mogolo, le baperiseta ba boemo ya bobeli, le balisi ba moyako, gore ba ntshe mo tempeleñ ea Morena lilo cotlhe tse li bopecoen Baale, le Liashera, le leshome yotlhe ya legolimo: 'me ea li fisetsa koa ntle ga Yerusalema, mo masimon a Kiterona, ea isa molora oa cone koa Bethele. <sup>5</sup> 'Me ea khutlisa baperiseta ba lichoancho ba ba ne ba beiloe ke likgosi tsa Iseraele gore ba fisetse insense mo mafeloñ a a golimo mo metseñ ea Yuta, le mo mafeloñ a a mo tikologoñ ea Yerusalema; le ba ba ne ba fisetsa Baale, le letsatsi, le ñoeli, le linaleli tse likgolo, le leshomo ya legolimo yotlhe in-6'Me ea ntsha Liasense. shera mo tluñ ea Morena, ea

li ntshetsa koa ntle ga Yerusalema, koa molacoaneñ oa Kiterona, ea li fisetsa fa molacoaneñ oa Kiterona, ea li figitlhanya ea nna mosili, ea latlhela mosili oa cone mo mabitleñ a bana ba seshaba. 7 'Me ea rutla matlo a basotoma, a a mo tluñ ea Morena, a basali ba na ba logela Liashera matsela mo go one. 8 'Me ea ntsha baperiseta botlhe mo metseñ ea Yuta, ea leshoefatsa mafelo a a golimo a baperiseta ba ne ba fisetsa insense mo go one, go tloga koa Geba go ea koa Beeresheba; ea rutla mafelo a a golimo a likgoro a a na a le fa motho o tsenañ ka kgoro ea ga Yehoshoe molaoli oa motse gone, fa lecogoñ ya molema fa kgoroñ ea motse. 9 Lefagontseyalo baperiseta ba mafelo a a golimo ba ne ba se ke ba tlhatlogela koa aletareñ ea Morena mo Yerusalema, 'me ba ne ba tle ba ye bogobe yo bo sa tlhabegoañ mo gare ga ba bone. 10 'Me ea leshoefatsa Tofethe mo go leñ mo mogogoron oa bana ba Hinome, gore go se nne ope eo o ka ralaletsañ Moleke moroaoe kgono moroalie molelo. 11 'Me ea tlosa lipitse tse likgosi tsa Yuta li ne li neile letsatsi, fa kgoroñ ea ntlo ea Morena, fa kamoreñ ea ga Nathane-Meleke kala, e e ne e le mo lintlhaneñ; ea ba ea fisa cariota ea letsatsi ka molelo. lialetare tse li koa golimo ga ntlo e e golimo ea ga Ahase,

tse likgosi tsa Yuta li ne li li lirile, le lialetare tse Manase o na a li lira mo malapeñ a mabeli a ntlo ea Morena, cone kgosi ea li rutla, ea li goshumetsa, ea latlhela lorole loa cone mo molacoaneñ oa Kiterone. 13 Le gone kgosi ea leshoefatsa mafelo a a golimo a a fa pele ga Yerusalema, a a fa lecogoñ ye letona ya lokgabana loa tshenyego, a Solomone kgosi ea Iseraele o na a a agetse Ashetoretha makgapha a Basitone, le Kemoshe makgapha a Moabe, le Milekome makgapha a bana ba ga Amone. 14 'Me ea thubaka lipilara, ea rema Liashere, ea tlatsa manno a cone ka marapo a <sup>15</sup> Le aletare e e koa Bethele, le felo fa golimo fa Yeroboame moroa Nebata, eo o na a leofisa Iseraele, o go lirileñ, aletare eo le felo foo fa golimo ea li rutla; ea fisa felo fa golimo, ea go figitlhanya ga nna mosili, ea fisa Liashera. † 16 'Me ka Yosia a retologa, a bona mabitla a a na a le gone mo lokgabaneñ; 'me a roma, a ntsha marapo mo mabitleñ a a fisetsa mo aletareñ, a e leshoefatsa, kafa lefokuñ ya Morena ve le bolecoeñ ke monna oa Molimo, eo o na a bolela lilo tse. 17 Elirañ gone o reñ, Segopoco seo se ke se bonañ ke sa ga mañ? 'Me banna ba motse ba 'molelela, ba re, Ke lebitla ya monna oa Molimo, eo o na a tla koa Yuta, a bolela lilo tse o li liretseñ aletare ea Bethele.

18 'Me a re, A a nne ; a marapo a gagoe a se ka a tlosioa ke ope. Ke gone ba lesitseñ marapo a gagoe, le marapo a moperofeta eo o na a coa koa <sup>19</sup> Le matlo otlhe a Samaria. mafelo a a golimo a a na a le mo metseñ ea Samaria, a likgosi tsa Iseraele li ne tsa a lira gore li gakatse Morena, le one Yosia a a tlosa, a a lirela kafa litiroñ cotlhe tse o li lirileñ koa Bethele. 20 Le gone a bolaela baperiseta botlhe ba mafelo a a golimo ba ba ne ba le gone, mo lialetareñ, a fisetsa marapo a batho mo go cone; a ba a boela koa Yerusalema.

21 'Me kgosi ea laolela seshaba shotlhe, ea re, Tshegeletsañ Morena Molimo oa Iona paseka, yaka go koaliloe mo bukeñ e ea kgolagano. 22 Kaitsane e sale metlheñ ea baatlholi ba ba ne ba atlhoganya Iseraele, go no go ese go tshegelioe paseka e e ntseñ yaka eeo. lefaele mo metlheñ eotlhe ea likgosi tsa Iseraele, kgotsa ea likgosi tsa Yuta; 23 'me paseka eeo e ne ea tshegelelioa Morena mo Yerusalema ka ñoaga oa leshome ye le meco e e ferañ 'meli oa Yosia kgosi. <sup>24</sup> Fa e le balöi le linoge, le literafime, le lichoancho, le makgapha otlhe a a na a bonoa mo lefatshiñ ya Yuta, le mo Yerusalema, Yosia a li tlosa, gore a tlhomamise mafoko a molao a a na a koaloa mo bukeñ e Hilekia moperiseta o e bonyeñ mo tluñ ea Morena. <sup>25</sup> 'Me pele ga gagoe ga goa ka

ga nna kgosi epe e e ntseñ yaka ene e e shokologetseñ mo Moreneñ ka pelo ea eone eotlhe, le ka mooa oa eone otlhe, le ka nonofo ea eone eotlhe, kafa molaoñ oa ga Moshe otlhe, le gone morago ga eone ga goa ka ga tlhaga epe e e ntseñ yaka ene. <sup>26</sup> Lefagontseyalo Mo-RENA ga a ka a booa mo bocarareñ ya gagoe yo bogolo, yo 🕟 bogale ya gagoe bo tuketseñ Yuta ka yone, ka ntlha ea likgakaco cotlhe tse Manase o na a mo gakatsa ka cone. <sup>27</sup> 'Me Morena a re, Le Yuta ke tla mo tlosa fa pele ga me, yaka ke tlositse Iseraele, le gone ke tla latlha motse o o ke o itlhophetseñ, eleñ Yerusalema, le ntlo e ke ne ka re ka ga eone, ka re, Leina ya me le tla nna gone. 28 'Me litiralelo tse linoe tsa ga Yosia, le cotlhe tse o na a li lira, a ga lia koaloa mo bukeñ ea litiralo tsa likgosi tsa Yuta? 29 Mo metlheñ ea gagoe Faro-nekoe kgosi ea Egepeto ea bololela kgosi ea Asiria koa nokeñ ea Euferata: 'me Yosia kgosi a 'mololela; 'me erile a sena go 'mona, a 'molaea koa Megito. <sup>30</sup> 'Me batlhanka ba gagoe ba mo tsaea ka cariota, a shule, mo Megito, ba mo isa koa Yerusalema, ba mfitlha mo lebitleñ ya gagoe ya sebele. seshaba sa lefatshe sa tsaea Yehoahase, moroa Yosia, sa mo tloletsa kgosi mo boemoñ ya ga 'ragoe.

2 LITIRALO 24, 15-23.

Tsatsi ya ga Setefane Moitshephi.

Maitsibooa.

'ME Yehoyata o na a cofetse, a tletse malatsi, a ba a shoa; a bo a le linyaga li le lekgolo le na le mashome a le mararo fa a shoa. 16 'Me ba mfitlha mo motseñ oa ga Tafita, fa gare ga likgosi; ka gonne o na a liretse Iseraele, le Molimo le ntlo ea one molemo. eare Yehoyata a sena go shoa, ga tla likgosana tsa Yuta, tsa khubamela kgosi. Ke gone <sup>18</sup> 'Me ba kgosi e li reelitseñ. bakela ntlo ea Morena, Molimo oa bo'rabo, ba lirela bo-Ashere, le lichoancho: 'me Yuta le Yerusalema tsa tleloa ke bogale ka ntlha ea molato o oa bone. 19 Lefagontseyalo a ba romela baperofeta, gore ba boselioe mo Morenen; ba shupa kaga bone: 'me ba gana go utloa. 20 'Me Sekaria, moroa Yehoyata moperiseta a tleloa ke mooa oa molimo ; 'me a ema golimo ga seshaba, a se raea, a re, Go bua yana Mo-RENA: Kana lo tlolelañ litaolo tsa Morena? ga lo kake loa tlhogonolofala: ka gonne lo baketse Morena, le gone o lo <sup>21</sup> 'Me ba mo lalela. baketse. ba mo kgobotletsa ka maye ka taolo ea kgosi mo lapeñ loa ntlo ea MORENA. 22 Yalo Yoashe kgosi ga a ka a gakologeloa pelonomi e Yehoyata 'ragoe o na a mo lirela ka eone,

'me a bolaea moroace. 'Me erile a shoa, a re, A Morena a lebe, a atlhole.

#### 2 LITIBALO 36.

Shontaga ea Leshome ye le meco merataro morago ga Teriniti.

#### Ka Mosho.

Ea lira gone seshaba sa lefatshe se tsaeañ Yehoahase moroa Yosia, sa 'maea kgosi mo boemoñ ya ga 'ragoe mo Yerusalema. 2 Erile Yoahase a simolola go busa a bo a le linyaga li le mashome a le mabeli a meco meraro; 'me a busa likgoeli li le tharo mo 3 'Me kgosi ea Yerusalema. Egepeto ea mo tlosa mo Yerusalema, ea lefisa lefatshe litalenta li le lekgolo tsa selefera le talenta e le eosi ea gauta. <sup>4</sup> 'Me kgosi ea Egepeto ea baea Eleakime mogolooe kgosi ea Yuta le Yerusalema, a fetolela leina ya gagoe Yehoyakime. 'Me Nekoe a tsaea Yoahase, monnaoe, a mo isa koa Egepe-

<sup>5</sup> Erile Yehoyakime a simolola go busa, a bo a le linyaga li le mashome a le mabeli a meco metlhano; 'me a busa linyaga li leshome le moco o le osi mo Yerusalema: 'me a lira se se boshula fa pele ga Morena Molimo oa gagoe. <sup>6</sup> Nebukatenesare kgosi ea Babelone a 'mololela, a mo golega ka liketane, a mo isa koa Babelone. <sup>7</sup> Le gone Nebu-

katenesare a isa lilo liñoe tsa ntlo ea Morena koa Babelona, a li baea mo tempeleñ ea gagoe mo Babelona. <sup>8</sup> 'Me litiralelo tse liñoe tsa ga Yehoyakime le makgapha a gagoe a o na a a lira, le tse li ne tsa bonoa mo go ene, bonañ, li koaliloe mo bukeñ ea likgosi tsa Iseraele le Yuta: 'me Yehoyakine moroaoe a busa mo

boemon ya gagoe.

<sup>9</sup> Erile Yehoyakine a simolola go busa a bo a le linyaga li fera 'meli ; 'me a busa likgoeli li le tharo le malatsi a leshome mo Yerusalema: a lira se se boshula fa pele ga Morena. 10 'Me ka nako ea likgakologo Nebukatenesare a roma, a mo lere mo Babelona, le lilo tse lintle tsa ntlo ea Morena, a baea Setekia rañoanagoe kgosi ea Yuta le Yerusalema. <sup>† 11</sup> Erile Setekia a simolola go busa, a bo a le linyaga li le mashome a le mabeli a moco o le osi: 12'me a lira se se boshula fa pele ga Morena Molimo oa gagoe; ga a ka a ikokobeletsa fa pele ga Yeremia moperofeta a bua ka molomo oa Morena. 18 Le gone a rukutlhela Nebukatenesare kgosi, eo o na a mo ikantshitse ka Molimo: 'me a goalatsa thamo ea gagoe, a ithatafatsa, gore a se shokologele mo Morenen, Molimo oa Iseraele. <sup>14</sup> Le gone bagolo ba baperiseta, le seshaba, ba tlola thata kafa makgapheñ a bahaetane; ba itshekolola ntlo ea Morena e o na e itshephisi-<sup>15</sup> 'Me | tse mo Yerusalema.

Morena, Molimo oa bo'rabo, o na a romela koa go bone ka baroñoi ba one, a cogela a ba roma; ka gonne a tlhomogela seshaba sa gagoe le bonno ya gagoe pelo: 16 'me ba shotla baroñoi ba Molimo, ba nyatsa mafoko a one, ba ñoñola baperofeta ba one, ga tsamaea bocarara ya Morena ya cogela seshaba sa one, 'me go sena kafa se ka thusioañ ka gone. <sup>17</sup> Ke gone o se bololelitseñ kgosi ea Bakaletia, ea bolaea makau a bone ka chaka mo tluñ ea felo fa go boitshepho ga bone, ga ea ka ea tlhomogela lekau le moroetsana, le mogolo le mocofe pelo: a ba neela mo lecogoñ ya eone bo-18 'Me lilo tsa ntlo ea Molimo cotlhe, tse likgolo le tse lipotlana, le likhumo tsa ntlo ea Morena, le likhumo tsa kgosi, le tsa likgosana tsa eone : cotlhe tseo ea li isa koa Babelona. <sup>19</sup> 'Me ba chuba ntlo ea Molimo, ba rutla lorako loa Yerusalema, ba chuba matlo a borena a one otlhe ka molelo, ba senya lilo tse lintle 20 'Me ba ba ne ba tsa one. phalogile mo chakeñ ea ba isa koa Babelona; ba nna makgoba a eone le a bomoroa-eone go fitlhela pushoñ ea bogosi ya Peresia: 21 gore lefoko ya Morena ka molomo oa ga Yeremia le liragalioe, go tsamaea lefatshe le natefeloa ke lisabata tsa yone : gonne ka le santse le ntse lotlhagare ya bona sabata, go liragatsa linyaga li le mashome a shupa.

<sup>22</sup> 'Me ka ñoaga oa ntlha oa ga Kurose kgosi ea Peresia, gore lefoko ya Morena ka molomo oa ga Yeremia le liragalioe, Morena a tlhotleletsa mooa oa ga Kurose kgosi ea Peresia, 'me a laola gore go kuioe mo bogosiñ ya gagoe yotlhe, le gore go koaloe, go toe, <sup>28</sup> Go bua yana Kurose kgosi ea Peresia, Morena, Molimo oa legolimo, o nneile magosi a lefatshe otlhe; le gone o ntaetse gore ke mo agele ntlo mo Yerusalema, o o koa Yuta. Lefaele mañ oa seshaba sa gagoe shotlhe eo o mo go lona, a Morena Molimo oa gagoe a ne nae, 'me a a tlhatloge.

### esera 1.

Erile ka ñoaga oa ntlha oa ga Kurose kgosi ea Peresia, gore lefoko ya Morena ka molomo oa ga Yeremia le liragalioe, Morena a cosa mooa oa ga Kurose kgosi ea Peresia, 'me a laola gore go kuioe mo bogosiñ ya gagoe yotlhe, le gore go koaloe, go toe, 2 Go bua yana Kurose kgosi ea Peresia, Morena, Molimo oa legolimo, o nneile magosi a lefatshe otlhe; le gone o ntaetse gore ke mo agele ntlo mo Yerusalema, o o koa Yuta. <sup>3</sup> Lefaele mañ mo go lona gagoe shooa seshaba sa tlhe? a Molimo oa gagoe o ne nae, a a tlhatlogele koa Yerusalema, o o koa Yuta, a age ntlo ea Morena Molimo

oa Iseraele, ke ene Molimo, e e mo Yerusalema. 4 Lefaele mañ eo o setseñ mo felon goñoe fa o yakileñ gone, a banna ba gone ba mo thuse ka selefera, le ka gauta, le ka likgomo, koantle ga se se ntshecoeñ ntlo ea Molimo e e mo Yerusalemaka bobelochoeu. <sup>5</sup> Elirañ gone go cogañ litlhogo tsa bo'ra matlo a Yuta le a Benyamine, le baperiseta le Balefi, eleñ botlhe ba Molimo o tlhotlelelitseñ meoa ea bone go ea go aga ntlo ea Morena e e mo Yerusalema. botlhe ba ba agileñ mo gare ga bone ba ba thusa ka lilotsa selefera, le ka gauta, le ka lithoto, le ka likgomo, le ka tse li tlhokegañ, koantle gacotlhe tse li ntshioañ ka bobelochoeu. <sup>7</sup> Le gone Kurose kgosi a ntsha lilo tsa ntlo ea Morena, tse li ne tsa choloa mo Yerusalema ke Nebukatenesare, tsa beoa ke enemo tluñ ea melimo ea gagoe ; 8 eleñ tseo Kurose kgosi ea Peresia o li ntshitse ka lecogo ya ga Mitheretathe, 'moloki oa lohumo, a li balela Sheshebasara, kgosana ea Yuta. 9 Palo ea cone ke e: livana tsa gauta li le mashome a le mararo, le liyana tsa selefera li le thausanta, le lithipa li le mashome a le mabeli a meco e e ferañ moñoe: 10 megopo ea gauta e le mashome a le mararo, megopo ea selefera ea mothale oa bobeli e le makgolo a le mane a na le leshome, le lilo tse linoe li

le thausanta. <sup>11</sup> Lilo tsa gauta le tsa selefera cotlhe li ne li le mathausanta a le matlhano a na le makgolo a le mane. Cotlhe tse Sheshebasara o na a ea le cone, motlhañ go ba bokgoba ba ne ba fuluga mo Babelone, ba ea koa Yerusalema.

### ESERA 3.

'ME erile kgoeli ea boshupa e sena go rogoa, 'me bana ba ga Iseraele ba bo ba le mo metseñ, seshaba sa phuthegela koa Yerusalema yaka monna a le moñoe-fela. <sup>2</sup> Elirañ gone go emañ Yeshua moroa Yosatake, le baperiseta, bana ba ga 'ragoe le Serubabele moroa Shealetiele, le bana ba ga 'ragoe, 'me ba aga aletare ea Molimo oa ga Iseraele, gore lintsheco tse li fisioan li ntshelioe mo go eone, yaka go koaliloe mo molaoñ oa ga Moshe monna oa Molimo. 3 'Me ba baea aletare mo motheoñ oa eone; gonne poifo e ne e le mo go bone ka ntlha ea lichaba tsa mafatshe; ba ntshetsa Morena lintsheco tse li fisioan mo go eone, elen lintsheco tse li fisioañ, ka mosho le <sup>4</sup> Le gone ba maitsibooa. tshegetsa moliro oa maobo, yaka go koaliloe, ba ntsha lintsheco tsa letsatsi leñoe le leñoe ka palo, kafa taeloñ, yaka letsatsi leñoe le leñoe le lebancoe; <sup>5</sup> garamorago ga ntshioa sentsheco se se fisioañ se se nnetseñ rure, le lintsheco tsa likgoeli tse lincha, le tsa meliro eotlhe ea Morena e e tlhomamen e e itshephisicoen, le sa moñoe le moñoe eo o na a ntshetsa Morena sentsheco sa bobelochoeu, <sup>6</sup> Ba simolola go ntshetsa Morena lintsheco tse li fisioañ ka tsatsi ya ntlha ya kgoeli ea boshupa: 'me motheo oa tempela ea Morena o no o ese o thaice. <sup>7</sup> Le gone ba naea babetli ba maye le ba likgoñ mali; ba naea ba Sitone, le ba Turo liyo, le nno, le loukoane, gore ba ise mekala ea Lebanone koa leoatleñ, koa Yopa, kafa ba lumelecoeñ ke Kurose kgosi ea Peresia ka gone.

ea Peresia ka gone.

8'Me erile ka ñoaga oa bobe-

li oa go fitlha ga bone mo tluñ ea Molimo koa Yerusalema, ka kgoeli ea bobeli, bo Serubabele moroa Shealetiele, le Yeshua moroa Yoseteke, le ba bone ba bañoe baperiseta le Balefi, le botlhe ba ba ne ba coa mo bokgobeñ ba fitlhile mo Yerusalema, ba simolola; 'me ba beela Balefi, go simolola ka ba ba linyaga li le mashome a le mabeli le go feta, go lebaleba tiro ea ntlo ea <sup>9</sup> Elirañ gone go Morena. emañ 'mogo Yeshua le bomoroace le bana ba ga 'ragce, le Katemiele le bomoroace, bomoroa Yuta, gore ba lebalebe baliri mo tluñ ea Molimo: bomoroa Henatate, le bomoroabone le ba bone Balefi. 10 'Me erile baagi ba thaea motheo oa tempela ea Morena, ba baea baperiseta ka liphala ba apere, le Balefi bomoroa Asafe ka litshiba, gore ba bake Morena, kafa taeloñ ea ga Tafita kgosi ea Iseraele. <sup>11</sup> 'Me ba opela ba fetolana ba baka ba leboga Morena, ba re, Gonne o molemo, gonne choaro ea gagoe mo go Iseraele 'Me seshaba e nnetse rure. shotlhe sa luluetsa ka tulueco e kgolo, fa ba baka Morena, ka gonne motheo oa ntlo ea 12 'Me Morena o thailoe. bantsi ba baperiseta le Balefi, le litlhogo tsa matlo a bo'rabo, bagolo ba ba ne ba bonye ntlo ea pele, ba lela ka kolu e kgolo, fa motheo oa ntlo e o beioa fa pele ga matlho a bone; 'me bantsi ba luluetsa ba itumela: <sup>13</sup> 'me seshaba se ne se sa kake farologanya molumo oa tulueco ea boitumelo le molumo oa selelo sa seshaba: gonne seshaba se ne sa gooa ka kgoo e kgolo, 'me molumo oa utloagala koa kgakala.

NEHEMIA 1, LE 21-9.

Shontaga ea Leshome ye le meco merataro morago ga Teriniti.

## Maitsibooa.

Mагоко a ga Nehemia, moroa Hakalia.

Go no ga lirala ka kgoeli ea Kiseleu, ka ñoaga oa mashome a le mabeli, ke ne ke le mo Shushane mo tluñ ea borena, <sup>2</sup> 'me Hanani, moñoe oa bana ba ga rre, a fitlha, ene le banna ba bañoe ba coa koa

Yuta; 'me ka ba botsa kaga Bayute ba ba phalogileñ, ba ba setseñ ba bochoaro, le kaga Yerusalema. <sup>3</sup> 'Me ba nthaea, ba re, masalela a bochoaro a a setseñ mo nageñ eeo ba mo pitlaganyoñ e kgolo le kgobo: lorako loa Yerusalema le lone lo rutlegile, le licoalo tsa lone li chubiloe ka molelo. erile ke sena go utloa mafoko ao, ka nna fatshe, ka lela, ka hutsafala ka malatsi mañoe: 'me ka itima liyo ka rapela fa pele ga Molimo oa legolimo, <sup>5</sup> ka re, Kea go rapela, Morena, Molimo oa legolimo, Molimo o mogolo o o boitshegañ, o o tshegeletsañ ba ba o ratañ ba tshegetsa litaolo tsa one kgolagano le kutloelo-botlhoko: <sup>6</sup> a tsebe ea gago e tlhokomele yanoñ, a matlho a gago a bululoge, gore o tle o reetse thapelo ea motlhanka oa gago, e ke e rapelañ fa pele ga gago ka nako e, motshegare le bosigo, ka ntlha ea bana ba ga Iseraele batlhanka ba gago, ke ipolela libe tsa bana ba ga Iseraele tse re go leofetseñ ka cone : ee, nna le bantlo ba ga rre re leofile. <sup>7</sup> Re go liretse mashoe bobe, ga rea ka ra tshegetsa litaolo, lefaele litshiamisho, kgotsa likatlholo, tse o no oa li laolela Moshe motlhanka oa gago. 8 Kea go rapela, gore o gopole lefoko ye o le laoletseñ Moshe motlhanka oa gago, oa re, Erefa lo tlola, ke tla lo falaletsa koa gare ga lichaba: 9'me fa lo boela mo go nna, lo tshegetsa litaolo tsa me lo li lira, lefa balatlhegi ba lona ba le mo ntlheñ e e koa kgakala ea legolimo, lefagontsevalo ke tla ba phutha gone, ke ba bosetse mo feloñ fa ke go itlhophetseñ gore leina ya me le nne gone. 10 'Me ba ke batlhanka beno le seshaba seno, se o se rekolotseñ ka thata ea gago e kgolo, le ka lecogo ya gago ye le natlafetseñ. 11 Morena, kea go rapela, a tsebe ea gago e tlhokomele thapelo ea motlhanka oa gago, le thapelo ea batlhanka ba gago, ba ba itumelelañ go boifa leina ya gago: ako o tlhogonolofatse motlhanka oa gago gompiyeno, o mo nee choaro fa pele ga monna eo. ('Me ke ne ke le motsheleli oa kgosi.)

† 2 'Me erile ka kgoeli ea Nisane, ka ñoaga oa mashome a le mabeli oa ga Aretakeserakese kgosi, ka boyaloa bo le fa pele ga gagoe, ka tsaea boyaloa, ka bo naea kgosi. 'Me ke ne ke ese ke tlhonye fa pele ga eone. 2 'Me kgosi ea nthaea, ea re, Kana o tlhonyelitsen, ecoa o sa bobole? seo se ga se sepe faese manyapelo. Ke gone ke chogilen thata. <sup>8</sup> 'Me ka re, A kgosi e tshelele rure: kana ke sa tlhonyetseñ eare motse, felo ga mabitla a borre, o ropefetse, le meyako ea one e chubiloe ka molelo? <sup>4</sup> Elirañ gone kgosi e nthaeañ, ea re, Se o se batlañ ke eñ? 'Me ka rapela Molimo oa legolimo. <sup>5</sup> 'Me ka raea kgosi, ka re, Fa kgosi e ka

lumela, le fa motlhanka oa gago a bonye choaro fa pele ga gago, a o ko o nthomele koa Yuta, koa motseñ oa mabitla a borre, gore ke o age. <sup>6</sup> 'Me kgosi ea nthaea, ea re, (e na le mohumagali le ene a ntse fa go eone), Loeto loa gago lo tla ya sebaka se se kace ? o tla booa leñ? 'Me kgosi ea lumela go nthoma yalo, ka ba ka e balela lobaka. <sup>7</sup> Le gone ka raea kgosi, ka re, Fa kgosi e ka lumela, a ke koaleloe balaoli ba ba moseya ole oa noka, gore ba nnee tsela, ke be ke fitlhe koa Yuta ; <sup>8</sup> le gone a ke koaleloe Asafe molisi oa sekgoa sa kgosi, a tle a nnee likgoñ tsa go lira mesepori ea meyako ea kago ea phemelo e eleñ ea ntlo, le ea lorako loa motse, le ea ntlo e ntla tsenañ mo go eone. 'Me kgosi ea ntumelela, kafa lecogoñ ye le molemo ya Molimo oa me ye le ntseñ mo go nna.

# NEHEMIA 2, 9.

Ea lira gone ke fitlhañ koa balaoliñ ba ba koa moseya ole oa noka, ka ba naea likoalo tsa kgosi. 'Me kgosi e na ea roma likgosana tsa leshomo ya ntoa le bapalami go ea le nna. <sup>10</sup> 'Me erile bo Sanabalata oa Mohorone, le Tobia motlhanka, oa Moamone, ba utloela gore go tsile motho go batla molemo oa bana ba ga Iseraele, ba ikutloa botlhoko thata. <sup>11</sup> 'Me ka fitlha mo Yerusalema, ka tlhola gone ka malatsi a le

mararo. 12 'Me ka tloga bosigo, ke na le banna ba se ba kaee; le gone ga kea ka bolelela ope se Molimo oa me o se tsentseñ mo peluñ ea me go se lirela Yerusalema: gape ke ne ke sena pelesa epe faese pelesa e ke e palameñ. 13 Ka coa bosigo ka kgoro ea mogogoro, ka ea ka tsela e e eañ koa selibeñ sa terakone, le koa kgoroñ ea lechotelo, ka leba lithako tsa Yerusalema, tse li rutlegileñ, le coalo tsa eone li chubiloe ka molelo. 14 Ka tloga ka coelela-pele koa kgoron ea seliba le koa mogobeñ oa kgosi: 'me go no go sena lobaka lo pelesa e ke e palameñ e ka fetañ ka <sup>16</sup> Ea lira gone ke thatlogañ bosigo fa molacoaneñ, ka leba lorako; 'me ka booa, ka tsena ka kgoro ea mogogoro, ka booa yalo. 16'Me balaoli ga baa ka ba itse koa ke ileñ gone, lefaele se ke se lirileñ ; le gone ke ne ke ese ke se bolelele Bayute, lefaele baperiseta, lefaele marenana, lefaele balaoli, kgotsa ba bañoe ba ba ne ba lira tiro. 17 Elirañ gone ke ba raeañ, ka re, Lo bona kafa re liragalecoeñ ke boshula ka gone, le kafa Yerusalema o ropefetseñ ka gone, le meyako ea one e chubiloe ka molelo: ntloñ tlheñ, a re ageñ lithako tsa Yerusalema, gore re se tlhole re nne kgobo. <sup>18</sup> Le gone ka ba bolelela lecogo ya Molimo oa me ka fa le ntlhogonolofalitseñ ka gone; le mafoko a kgosi a e na ea bua |

le nna. 'Me ba re, A re nanogeñ re age. 'Me ba ithatafaletsa tiro eeo e e molemo 19 'Me erile Sanamabogo. balata oa Mohorone, le Tobia motlhanka oa Moamone, le Gesheme oa Moarabia, ba utloa, ba tshega ka rona, ba re nyatsa, ba re, Seo se lo se lirañ ke eñ? a lo tla rukutlhela kgosi? 20 Elirañ gone ke ba fetolañ, ka ba raea, ka re, Molimo oa legolimo, one o tla re tlhogonolofatsa; ke gone rona batlhanka ba one re tla nanogañ, re age: 'me lona ga lo na kabelo, lefaele tshiamo, kgono segopoco mo Yerusalema.

Shontaga ea leshome ye le meco merataro morago ga Teriniti.

Maitsibooa (2).

'Mr seshaba shotlhe sa phuthegela mo patleloñ e e atlhameñ e e fa pele ga kgoro ea metse, yaka monna a le moñoe; sa bua le Esere mokoali gore a lere buka ea molao oa ga Moshe o Morena o na a o laolela Iseraele. <sup>2</sup> 'Me ka letsatsi ya ntlha ya kgoeli ea boshupa Esera moperiseta a lere molao fa pele ga phuthego ea banna le basali le botlhe ba ba ka utloañ ka tlhaloganyo. 🦇 'Me a bala mo go one fa pele ga patlelo e e atlhameñ e e fa pele ga kgoro ea metse go simolola go sale ka mosho go

fitlhela motshegare o mogolo mo ponoñ ea banna le basali, le ea botlhe ba ba ka tlhaloganyañ; 'me seshaba shotlhe se ne sa sekegela buka ea molao litsebe. 4 'Me Esera mokoali a eme mo sethaleñ sa likgoñ se ba ne ba se baakanyelitse palo eeo; 'me fa go ene go eme Matithia, le Shema, le Anaga, le Uria, le Hilekia, le Maaseya, fa cogoñ ya gagoe ye letona; le fa cogoñ ya gagoe ye le go eme Petaye, namagali le Mishaele, le Malekiya, le Hashume, le Hashebatana, le Sekaria, le Meshulame. 5'Me Esere a petleka buka mo ponoñ ea seshaba shotlhe: (gonne a le golimo ga seshaba shotlhe;) 6'me erile a e petleka seshaba sa ema shotlhe; 'me Esera a baka Morena, Molimo o mogolo. 'Me seshaba sa fetola shotlhe, sa re, Amen, Amen, sa choletsa mabogo a shone: 'me sa ikobela litlhogo sa obamela Morena, sa inamela fa fatshe. Yeshua, le Bani, le Sherebia, le Yamine, le Akuba, Shabethai, le Hotiya, le Maaseva, le Keleta, le Asaria, le Yosabata, le Hanana, le Pelaya, le Balefi, le bone ba tlhaloganyetsa seshaba molao: 'me seshaba se ne se eme mo se emeñ gone. 8'Me ba bala mo bukeň, mo molaoň oa Molimo ka khupologo; ba litaganya, ba se tlhaloganyetsa se se <sup>9</sup> 'Me Nehemia, eo e ne e le 'musi, le Esera moperiseta le mokoali, le Balefi ba ba rutañ seshaba, ba raea seshaba shotlhe, ba re, Letsatsi ve le boitshepho mo Moreneñ Molimo oa lona; se hutsafaleñ, le gone se leleñ. Gonne erile se utloa mafoko a molao, seshaba sa lela shotlhe. <sup>10</sup> Elirañ gone o se raeañ, a re, Eañ, lo ye tse li nonneñ, lo noe tse li botshe, lo romele likabelo koa go eo o se kañ a baakanyelioa sepe: gonne leteatsi ye le boitshepho mo Morenen oa rona: le gone lo se utloe botlhoko; gonne boitumelo ya Morena ke thata ea lona. 11 Yalo Balefi ba lilimatsa seshaba shotlhe, ba re, Kgaotsañ, gonne letsatsi ye le boitshepho; le gone lo se utloe botlhoko. 12 'Me seshaba shotlhe sa ea go ya, le go noa, le go isa likabelo, le go tlhapeloa thata, ka gonne utloile mafoko a se bolelecoeñ.

<sup>18</sup> 'Me ka tsatsi ya bobeli ga phuthegela Esera mokoali litlhogo tsa matlo a bo'ra seshaba shotlhe, baperiseta, le Balefi, gore ba tsee mafoko a 14 'Me ba bona molao tsiea. go koaliloe mo molaoñ o Morena o na a o laola ka Moshe, gore bana ba ga Iseraele ba tle ba nne mo maoboñ ka moliro oa kgoeli ea boshupa; <sup>15</sup> le gore ba bolele ba kuoe mo metseñ ea bone eotlhe, le mo Yerusalema, ba re. Coelañ koa ncoeñ, lo lere likala tsa metlhoare, le likala tsa metlhoarechogane, le likala tsa megolire le likala tsa mekolane, le likala tsa lithare tse likima, gore lo lire maobo, yaka go koaliloe. <sup>16</sup> Ke gone seshaba se luleñ, sa li lere, sa itirela maobo, moñoe le moñoe koa golimo ga ntlo ea gagoe, le mo malapeñ a bone, le mo malapeñ a ntlo ea Molimo, le mo patleloñ e e atlhameñ kgoro ea metse, le mo patleloñ ea kgoro ea ga Eferaime. 17 'Me phuthego eotlhe ea ba ba boileñ koa bokgobeñ ea lira maobo, ea nna mo maoboñ: gonne e sale mo malatsiñ a ga Yeshua moroa Nune go fitlhela letsatsiñ yeo bana ba ga Iseraele ba ne ba ese ba ke ba lire yalo. 'Me ga nna boitumelo yo bogolo.  $^{18}$  Le gone, ka tsatsi le letsatsi, go simolola ka letsatsi ya ntlha le go ea koa letsatsiñ ya bofelo, o na a bala mo bukeñ ea molao oa Molimo. 'Me ba tshegetsa moliro ka malatsi aa shupa; 'me ka letsatsi ye le ferañ 'meli ga liroa phuthego ea go ithiba, kafa taeloñ.

### чово 1.

Go no go na le monna mo lefatshiñ ya Usa, leina ya gagoe e le Yobo; e ne e le motho eo o itekanetseñ a siame, a boifa Molimo, a ila boshula. <sup>2</sup> O na a tsaleloa basimane ba shupa le basetsana ba le bararo. <sup>8</sup> A na le likgomo, eleñ linku li le mathausanta a shupa, le lika-

mele li le mathausanta a le mararo, le lipholo tsa liyokoe li le makgolo a le matlhano, le liesele tse li namagali li le makgolo a le matlhano, le ba ntlo ea gagoe ba ne bale bantsi; yalo monna eo e ne e le eo mogolo go feta bana botlhe ba ba ntlheñ ea botlhabatsatsi.

4 'Me bomoroace ba ne ba tle ba lire moliro mo matluñ a bone, moñoe le moñoe ka letsatsi ya gagoe; ba be ba romele ba laletse bokgantsalia bone ba bararo go ya le go <sup>5</sup> 'Me e nne eare noa nabo. malatsi a meliro ea bone a sena go feta, Yobo a romele a ba bitse, a ba itshephise, a cogele, a ntshe lintsheco tse li fisioañ kafa paloñ ea bone botlhe: gonne Yobo a re, Ekare kgotsa bomoroake bo ba leofile, ba itatola Molimo ka lipelo tsa bone. Yobo o nna a tle a lire valo.

6 'Me go no go na le letsatsi ye bomoroa Molimo ba ne ba tla ka yone gore ba ichupe fa pele ga Morena, le Satane le ene a tla mo gare ga bone. <sup>7</sup> Me Morena a raea Satane. a re. O coa kae ? 'Me Satane a fetola Morena, a re, Ke coa go kgarakgatshega mo lefatshiñ, le go maramara mo go yone. 8 'Me Morena a raea Satane, a re, A ga o ese o lemoge motlhanka oa me Yoboł gonne ga go ope yaka ene mo lefatshiñ, ke motho eo o itekanetseñ a siame, eo o boifañ Molimo, a ila bo-

shula. 9 'Me Satane a fetola Morena, a re, Kana a Yobo o boifa Molimo ka lefela? <sup>10</sup> A ga oa agelela mo tikologoñ ea gagoe le ea ntlo ea gagoe, le ea cotlhe tse o nañ naco mo ntlheñ cotlhe? o tshegofalitse tiro ea mabogo a gagoe, le likgomo tsa gagoe li atile 11 Yanoñ otlomo lefatshiñ. lola lecogo ya gago, o ame cotlhe tse o nañ naco, 'me o tla go itatola fa pele ga sefatlhogo sa gago. 12 'Me Morena a raea Satane a re, Bona, cotlhe tse o nañ naco li mo thateñ ea gago; fela o se ka oa baea lecogo ya gago mo go ene ka esi. Ke gone Satane o luleñ fa pele ga Morena.

18 'Me erile ka tsatsi leñoe ka bomoroace le bomoroalie ba ne ba ya ba noa boyaloa mo tluñ ea ga mogolöa-bone, <sup>14</sup> ga tla moroñoi mo go Yobo, a re, Lipholo li ne li lema, le liesele li fula fa go cone; 15'me Basabëa ba li phagelela, ba li gapa: ba bile ba bolaile batlhanka ba gago ka boyetla ya chaka; ke nna ke phalogileñ ke le nosi, gore ke go bolelele. <sup>16</sup> Ka a santse a bua, ga tla eo moñoe gape, a re, Molelo oa Molimo o ole koa legolimoñ, o chubile linku, le batlhanka o ba nyelelitse; ke nna ke phalogileñ ke le nosi, gore ke go bolelele. 17 Ka a santse a bua, ga tla eo moñoe gape, a re, Bakaletia ba ntshitse manokoane a le mararo ba phageletse likamele, ba li gapile, ba bile ba bolaile batlhanka ba gago ka boyetla ya chaka ; ke` nna ke phalogileñ ke le nosi, gore ke go bolelele. 18 Ka a santse a bua, ga tla eo moñoe gape, a re, Bomoroao le bomoroalio ba ne ba ya ba noa boyaloa mo tluñ ea ga mogolöa bone: 19 'me bona, ga tla phefo e kgolo e coa koa bogareñyanaga, ea itaea likgokgoco tse nne tsa ntlo, ea oela makau, 'me a shule; ke nna ke phalogileñ ke le nosi gore ke go bolelele. 20 Elirañ gone Yobo o nanogañ, a gagola likobo tsa gagoe, a ipeola tlhogo, a oela fa fatshe, a obama; <sup>21</sup> 'me a re, Ke lule mo sebopeloñ sa ga mme ke ntse fela, ke tla ba ke boela gone ke ntse fela: Morena neile, Morena o bile a chotse; a go bakoe leina ya Morena. <sup>22</sup> Mo liloñ tseo cotlhe, Yobo ga a ka a leofa, ga a ka a re Molimo o lirile ka boeleele.

#### **чово 2.**

Go no go na le letsatsi le leñoe gape ye bomoroa Molimo ba tsileñ go ichupa fa pele ga Morena ka yone, le Satane le ene a tla mo gare ga bone go ichupa fa pele ga Morena. 2 'Me Morena a raea Satane, a re, O coa kae?' Me Satane a fetola Morena, a re, Ke coa go kgarakgatshega mo lefatshiñ, le go maramara mo go yone. 3 'Me Morena a raea Satane, a re, A ga o ese o lemoge motlhanka

oa me Yobo? gonne ga go ope yaka ene mo lefatshiñ, ke motho eo o itekanetseñ a siame, a boifa Molimo, a ila boshula: o bile o sa tshegelitse go itekanela ga gagoe, lefa o mo tlhotlelelitse go mo nveletsa ka lefela. Satane a fetola Morena, a re. Letlalo le coeloe ke letlalo, ee, cotlhe tse motho o nañ naco o tla li ntshetsa botshelo ya 5 Yanoñ otlolola lecogo ya gago, o ame lesapo le nama ea gagoe, 'me o tla go itatola fa pele ga sefatlhogo 6 'Me Morena a sa gago. raea Satane, a re, Bona, o mo lecogoñ ya gago: fela o rekegele botshelo ya gagoe. 7'Me Satane a coa fa pele ga sefatlhogo sa Morena, a itaea Yobo ka litlhagala tse li botlhoko go simolola ka pato ea lonao loa gagoe go ea koa phogoñ ea tlhogo ea gagoe. <sup>8</sup> 'Me a tsaea lophegoana go iñoaea; a nna mo moloreñ. <sup>9</sup> Ke gone mosali oa gagoe o mo reileñ, a re, A o santse o tshegelitse go itekanela ga gago i itatole Molimo, o shoe. 10 'Me a mo raea, a re, O buile vaka moñoe oa basali ba ba makgakga a bua. Ntla, a re tla amogela molemo ka lecogo ya Morena, a le gone ga re nka re amogela boshula? Ka cotlhe tse Yobo ga a ka a leofa ka molomo oa gagoe.

11 'Me erile litsala tse tharo tsa ga Yobo li utloela boshula yotlhe yo yo bo mo liragaletsen, tsa tla, monoe le monoe a coa koa ga gabo; eleñ Elefase oa Motemana, le Biletate oa Moshuha, le Sofara oa Monaamatha; ba italelsanya go ea go mo lelela, le go mo gomotsa. 12 'Me eare ba lelatsa matlho a bone ba sale kgakala, ba sa mo itsa, ba choletsa mancoe a bone, ba lela ; moñoe le moñoe oa bone a gagola likobo tsa gagoe, ba kubuela lorole golimo ga litlhogo tsa bone. 13 'Me ba nna nae fatshe ka malatsi a shupa le ka masigo a shupa, go se ka ga bua ope lefoko nae, gonne ba bona gore botlhoko ya gagoe bo bogolo.

**уово 27.** 

Shontaga ea bone morago ga Epifani.

Ka Mosho.

'Me Yobo a ba a tsaea sechoancho sa gagoe a re, <sup>2</sup> Yaka Molimo o tshelile, eo o nkamogileñ se se ntshiametsen: le Mothati-eotlhe eo o tlhokofalitseñ mooa oa me; <sup>3</sup> (gonne botshelo ya me bo sa ntse bo le mo go nna votlhe. le mooa oa Molimo o mo linkon tsa me; 4 ka mannete lipounama tsa me ga li nka li bua tshiamololo, le loleme loa me ga lo nka lo kakanya tsieco. <sup>5</sup> A go nne kgakala mo go nna go re lo boletse ka tshiamo: go tsamaea ke shoa ga nka ke lesa go sena ape ga <sup>6</sup> Ke tla satalalela tshiamo ea me, ga nka ke e lesa:

pelo ea me ga e mpeele molato kaga malatsi a me ape. <sup>7</sup> A 'maba oa me a nne yaka moliralibe, a eo o ncogelañ a. nne yaka mosiamololi. 8 Gonne cholofelo ea eo o sa boifeñ Molimo ke en, motlhan go Molimo o mo tlosañ mooa, lefa a bonye leruo? 9 A Molimo o tla utloa kgoo ea gagoe motlhañ go o tleloañ ke kgoberego. 10 A o tla itumela mo Mothatiñ-eotlhe, a nne a biletse mo Molimoñ? 111 Ke tla lo ruta kaga lecogo ya Molimo: ga nka ke bipa se Mothati-eotlhe o nañ nasho. <sup>12</sup> Bonañ, lo go bonye lona lotlhe ka losi; kana ke go 'nen lo liragetse lefela. Ke eone kabelo ea molotsana e coa mo Molimoñ, le boshoa ya bapatiki yo ba bo bonañ Mothatin-eotlhe. 14 Fa. bana ba gagoe ba ntsifala, ba ntsifalela chaka fela; le lico tsa gagoe ga li nka li kgora <sup>15</sup> Ba gagoe ba ba bogobe. setsen ba tla fitlhoa ke losho. le batholagali ba gagoe ga 16 Lefa a ba nka ba lela. kokoanya selefera yaka lorole, a baakanya kaparo yaka seretse; <sup>17</sup> o ka e baakanya, 'me mosiami o tla e apara, le eo o senañ ape o tla aba selefera. <sup>18</sup> O aga ntlo ea gagoe yaka choele, le yaka loobo lo molisi o lo lirañ. 19 A lale a humile. 'me ga a nka a phuthoa; a bululole matlho a gagoe, 'me ga a eo. <sup>20</sup> Lichosho li mo choare yaka moroalela; secüacüe se mo ucoe bosigo. 21 Phefo e e coañ koa botlhabatsatsi e mo tsee, a tsamaee e mo kgophole mo feloñ ga gabo. <sup>22</sup> Gonne Molimo o tla mo kolopa, o sa neneketse; a tle a senke go siea mo lecogoñ ya one. <sup>23</sup> Batho ba tla mo opanyetsa mabogo, ba mo otse a coe mo ga gabo.

#### **уово 28.**

Shontaga ea bone morago ga Epifani.

#### Maitsibooa.

Kairse selefera se na le koa se rafoañ gone, gauta e na le koa e tlhotlheloañ gone. <sup>2</sup> Tshipi e ntshioa mo mmuñ. le kgotlho e gakolosica mo maven. <sup>3</sup> Motho o beela lefifi bokhutlo, o tlhotlhomisetsa rure maye a lefifi ye lencho le a moruti oa losho. 40 epa morafo fa thoko ga manno a batho: ba lebecoe ke lonao lo lo fetañ golimo; ba lepeletse kgakala le batho, ba akgega koa le koa. <sup>5</sup> Fa e le lefatshe. bogobe bo coa mo go yone: le kafa tlase le menololoa vaka ekete ke ka molelo. <sup>6</sup> Maye a yone ke mo lisafire li coañ gone, le gone le na le lorole loa gauta. <sup>7</sup> Tsela e ga e itsioe ke lenoñ lepe; le gone ga e ese e ke e bonoe ke leitlho ya segoeli: 8 ga e ese e tsamaioe ke libatana tse li kokorogañ, lefaele tau e e bogale ga e ese e fete ka <sup>9</sup> O otlololela lefika eone. lecogo ya gagoe: a tlhomolole

maye ka mecoe. 10 O phunya lipharoana mo gare ga mafika; leitlho ya gagoe le bona señoe le señoe se se tlhokegañ. 11 O kganela linoka gore li se lutle: le se se fitlhegileñ a se ntshetse leseliñ. 112 'Me ana botlhale bo tla bonoa kae, le golo ga tlhaloganyo go fa kae? Motho ga a itse tlhoatlhoa ea yone; le gone ga bo bonoe mo lefatshiñ ya batsheli. Boteñ ya re, Ga bo eo mo go nna: le leoatle ya re, Ga ke na nayo. 15 Ga bo kake ya rekoa ka gauta, le selefera ga e kake ea lekanyelelioa theko ea yone. <sup>16</sup> Ga bo kake ya bapisioa le gauta ea Ofire, le mave a onukese lefaele a safire. 17 Ga bo kake ya lekanoa le gauta le gelase: le gone ga bo ke bo bapisioa ka lilo tsa gauta e e tlhotlhiloeñ. <sup>18</sup> A korale le kerisetale li se ka tsa kakañoa: ee, tlhoatlhoa ea botlhale e feta ea <sup>19</sup> Topase ea Ethiopia ga e kake ea bo lekana, le gone ga e nka e bapisioa le gauta e e itshekileñ. go ntse valo bothale bo coa kae? le golo ga tlhaloganyo go fa kae? 21 ecoa bo fithecoe matlho a batsheli botlhe, bo shubecoe linonyane tsa loapi. <sup>22</sup> Tshenyego le losho tsa re, Re utloile phoko ea yone 23 Molika litsebe tsa rona. mo o tlhalogantse tsela ea yone, le gone o itse golo ga <sup>24</sup> Gonne o lebile koa likhutlon tsa lefatshe, o bonye

cotlhe tse li kafa tlase ga legolimo; <sup>25</sup> gore o beele phefo bokete; ee, o lekantse metse ka selekanyo. <sup>26</sup> Erile o laela pula, o kaela logalima loa go luma tsela: <sup>27</sup> oa bo bona, oa bo bolela; oa bo tlhoma, ee, oa bo tlhotlhomisa. <sup>28</sup> 'Me oa raea motho, oa re, Bona, go boifa Morena ke yone botlhale; le go tlogela boshula ke tlhaloganyo.

**чово 29.** 

Shontaga ea bone morago ga Epifani.

Maitsibooa (2).

'ME Yobo a ba a tsaea sechoancho sa gagoe, a re, <sup>2</sup> Nkete nkabo ke ntse yaka ka likgoeli tsa pele, yaka ka malatsi a Molimo o ntisitseñ ka one; 8 ntlhañ go lobone loa one lo phatsimileñ golimo ga tlhogo ea me, 'me ka tsamaea mo gare ga lefifi ka leseli ya one; 4 yaka ke ne ke ntse ka bogolo ya malatsi a me, ntlhañ go sephiri sa Molimo se ne se le golimo ga tenta ea me; 5 ntlhañ go ke ne ke sa na le Mothati-eotlhe, le bana ba me ba ne ba ntikanyelitse; 6 ntlhañ go likgato tsa me li tlhacoioañ ka serethe, le lefika ya ntshelela linoka tsa loukoane! <sup>7</sup> E ne eäre ke coela koa kgoroñ ea motse, 🤌 ke baakanya senno sa me mo 'mileñ, makau a mpone, a iphitlhe, le bacofe ba nanoge ba eme; 9 likgo-

sana li ithibe mo puon, li ichoare molomo; 10 lencoé ya marenana le lilimale, le loleme loa one lo maname magalapa a one. 11 Gonne eäre tsebe e nkutloa, e ntshegofatse; le gone eäre leitlho le mpona le nchupele: 12 ka gonne ke golola mohumanegi eo o bitsañ. le lesiela ve le ne le sena mothusi. 113 Ke ne ke tleloa ke letshego ya eo o batlileñ go fela: ke be ke opelise pelo ea motlholagali ka boitumelo. <sup>14</sup> Ke ne ke apara tshiamo, e nkapesa: tshiamisho ea me e ne e ntse vaka kobo le sero-15 Ke ne ke le matlho sefofuñ, le maoto mo <sup>16</sup> Ke ne ke le 'rasegoleñ. batlhoki. ke tlhotlhomisa tsheko ea eo ke ne ke sa mo itse. 17 Ke thuba lotlhaa loa mosiamololi, ke shoatola kgapo mo leganoñ ya gagoe. Ke ne ke re. Ke tla shoela mo setlhageñ sa me, ke oketse malatsi a me a nne kana ka moshaoa: 19 mocoe oa me o nametse koa melapoñ, le monyo o lale mo kaleñ ea me bosigo: 20 kgalalelo ea me e sale ncha mo go nna, le bora ya me bo tlhabologile mo lecogoñ ya me. <sup>21</sup> Batho ba ne ba ntshetsa tsebe, ba lebelela, ba lilimalela kgakololo ea me. <sup>22</sup> Erile ke sena go bua, ba se ka ba tlhola ba bua; le puo ea me ea ba <sup>23</sup> Ba ne ba nteberothela. lela yaka pula e lebeleloa; ba atlhamolosa magano a bone yaka ba atlhamela pula ea

kgogola-moko. <sup>24</sup> Ke ne ke ba nyenyela ka ba tlhobogile, le gone ga baa ka ba liga leseli ya sefatlhogo sa me. <sup>25</sup> Ka ba batlela tsela, ka nna yaka kgosi, ka nna yaka kgosi mo leshomoñ ya ntoa, yaka eo o tshelisañ ba ba lelañ.

тово 38.

Shontaga ea Mashome a a shupañ.

Maitsibooa (2).

KE gone Morena o fetotseñ Yobo, a le mo secuaciien, a re <sup>2</sup> Ke mañ eo, eo o fifatsañ kgakololo ka mancoé a a senañ kico? 8 Ikokoaele lotheka yaka monna; gonne ke tla go botsa, 'me o mphetole. <sup>4</sup> Erile ke baea metheo ea lefatshe o no o le kae? Bolela, fa o na le tlhaloganyo. <sup>5</sup> Lilekanyo tsa yone li kailoe ke mañ, fa o itse? kgono eo o gagamalitseñ thapo mo go yone? 6 Metheo ea yone e tlhomamisicoe mo go eñ? kgono lencoè ya kgokgoco le beiloe ke mañ? 7 motlhañ go linaleli tsa ka mosho li opelanañ, le bomoroa Molimo ba luluetsa botlhe? 8 Kgono ke mañ eo o coaletseñ leoatle ka licoalo, ntlhañ goo le phothometsegilen, yaka ekete le lule mo sebopeloñ; 9 erile ke lira leru seaparo sa yone, le lefifi ye le koenneñ khai ea go le bofelela, 10 ka le lekanyetsa moleloane, ka baea licoalo le

mephakalego, 11 ka re O tla tla fa, eseñ go coelela-pele; 'me likgapetshego tsa gago tse li gogomogañ li tla kganeloa fa ? 12 E sale ka malatsi a gago a simologa, a o kile oa laola mosho, oa itsise mesho lobaka loa eone; 13 gore e tshegetse likhutlo tsa lefatshe, le baikepi ba ulubalioe mo go yone? 14 Le rotolocoe yaka seretse fa tlase ga sekanelo; 'me cotlhe li ikemisa yaka seaparo; 15 'me leseli le siriloe mo baikepiñ, le lecogo ye le golilen le robegile. 16 A o kile oa tsena mo mecoeliñ ea leoatle! lefaele go tsamaea mo mateñye a a koa tlase-tlase? <sup>17</sup> A o senolecoe likgoro tsa losho! kgono a o bonye likgoro tsa moruti oa losho? <sup>18</sup> A o tlhalogantse boatlhamo ya lefatshe? Bolela, fa o bo itse yotlhe. † 19 Tsela e kae e e isañ koa leseli le ntseñ gone, lefaele lefifi, felo ga yone go fa kae; 20 gore o tle o le ise koa moleloaneñ oa yone, le gore o tle o lemoge litsela tse li eañ koa tluñ ea vone. 21 Oa itse, tlhe, gonne o no o setse o tsecoe, le palo ea metlha ea gago e kgolo. <sup>22</sup> A o kile oa tsena mo mahumoñ a sefokabolëa, lefaele go bona mahumo a sefako, <sup>23</sup> a ke a boloketseñ motlha oa kgoberego, le letsatsi ya tlhabano le ya ntoa? 24 Tsela ke efe e e isañ koa leseli le kgaogañoan gone, lefaele phefo e e ntlheñ ea botlhabatsatsi e falalioa mo lefatshiñ ? 25 Ke

mañ eo o phunyelitseñ moroalela oa metse loñope, lefaele lo galima loa tumo ea maru tsela; <sup>26</sup> go nesetsa lefatshe ye le senañ ope pula; le bogareyanaga, yo go senañ ope mo go yone; <sup>27</sup> go kgorisa mmu o o lobooa o o lolea; le go tlhogisa boyañ yo bonana? <sup>28</sup> A pula e na le ra eone? kgotsa ke mañ eo o tsetseñ marotholi a monyo. 29 Serañoane se lule mo sebopeloñ sa ga mañ ? le serame sa legolimo se tsecoe ke mañ? 80 Linoka li fitlhegile yaka ka maye, le gone go gatsetse golimo ga boteñ. <sup>81</sup> A o ka goleganya lithapo tsa Selemela, kgono o hunolola likgole tsa naleli ea <sup>32</sup> A o ka ntsha Likolobe? Masarotha ka nako ea one? gono o goga naleli ea Kolöi le bomoroaco. <sup>38</sup> A o itse litaelo tsa legolimo? A o ka tiisa pusho ea yone mo lefatshiñ? 34 A o ka choleletsa lencoé ya gago koa maruñ, gore metse a magolo a go bipe ? 85 A o ka ntsha likgalima, gore li ee, li go ree, li re, Re fano? <sup>36</sup> Ke mañ eo o beileñ botlhale mo go tse li koa teñ i gono eo o neileñ mogopolo tlhaloganyo? 87 Ke mañ eo o ka balañ maru ka botlhale i gono eo o ka chololañ makuka a legolimo, <sup>38</sup> fa lorole lo kokotega, le makote a ñaparalana?

**чово 42, 1-7.** 

Tsatsi ya ga Tomase Moitshephi.

Ka Mosho.

Ea lira gone Yobo o fetolañ Morena, a re. 2 Kea itse gore o ka lira lilo cotlhe, le gore ga o kake oa kganeloa o ikaelela. <sup>8</sup> Ke mañ eo, eo o fitlhañ kgakololo, a sena kico? Ke gone ke kakantseñ se ke se kañ ka se tlhaloganya, lilo tse li gakgamatsañ go mphetisa, tse ke se kañ ka li itse. <sup>4</sup> Ako o reetse, 'me ke tla bua; ke tla go botsa, 'me oena o mpolelele. <sup>5</sup> Ke ne ke go utloetse ka go utloa ka tsebe, 'me yanoñ leitlho ya me le go bonye. <sup>6</sup>Ke gone ke ikilileñ, kea ikoatlhaea ke le mo loroliñ le mo moloreñ.

# **чово 42, 7.**

'ME erile ka Morena a sena go bua mafoko ao le Yobo, Morena a raea Elefase oa Motemana, a re, Bogale ya me bo go tuketse le litsala tsa gago tse peli, gonne ga loa ka loa bua se se siameñ kaga me. yaka motlhanka oa me Yobo a <sup>8</sup> Ke gone yanon, lo tsee lipoana li shupa le lipheleu li shupa, lo ee koa motlhankeñ oa me Yobo, lo ntshe setlhabelo se se fisioañ ka ntlha ea lona; le motlhanka oa me Yobo o tla lo rapelela: gonne ene ke tla mo tlhokomela, gore ke se ka ka lo lirela kafa bosiloñ ya lona: gonne ga loa ka loa bua kaga me se se siamen yaka motlhanka oa <sup>9</sup> Ke gone me Yobo a buile. Elefase oa Motemana, le Biletate oa Moshuka, le Sofara oa Monaamatha, ba ilen, ba lira kafa Morena o ba laoletseñ ka gone: 'me Morena a tlhokomela Yobo. 10'Me erile Yobo a rapelela litsala tsa gagoe, Morena a bosa bochoaro ya gagoe: Morena a naea Yobo go feta tse o na a li ruile pele gabeli. <sup>11</sup> Elirañ gone bana ba ga 'ragoe botlhe, le bokgantsalie botlhe, le ba ba ne ba mo tloaetse pele, ba tlañ mo go ene, ba ya bogobe nae mo tluñ ea gagoe: 'me ba mo lelela, ba mo gomotsa kaga boshula yotlhe yo Morena o na a mo liragaletsa : moñoe le moñoe a mo naea kabelo ea mali, le gone moñoe le moñoe a mo naca lenyena ya gauta. 12 Yalo Morena a tshegofatsa bokhutlo ya botshelo ya ga Yobo go feta tshimologo ea yone: gonne a na le linku li le mathausanta li leshome le meco mene, le likamele li le mathausanta a le marataro, le likgomo tsa liyokoe li le thausanta, le liesele tse li namagali li le thausanta. ba a na le bana, basimane ba shupa le basetsana ba le ba-<sup>14</sup>Oa ntlha a mo sha leina ya Yemima, le oa bobeli a mo sha ya Kesia, le oa boraro a mo sha oa Kerene-hapuke. <sup>15</sup> Mo lefatshiñ yotlhe go no go sa bonale basali ba bantle yaka bomoroalia Yobo: 'me rabo a ba naea boshoa mo go bana ba ga rabo. <sup>16</sup> Morago ga mo Yobo o na a tshela ka linyaga li le lekgolo le na le mashome a le mane, a bona bomoroace le bomoroa bomoroace go fitlhela losika loa bone: <sup>17</sup> Yalo Yobo a shoa, a cofetse, a tletse malatsi.

### LIKAO 1.

Shontaga ea botlhano morago ga Epifani.

### Ka Mosho.

Likao tsa ga Solomone moroa Tafita, kgosi ea Iseraele: <sup>2</sup> gore go itsioe bothhale, le thuto; go litagañoe mafoko a tlhaloganyo; 8 go amogeloe thuto ea go lira ka botlhale, le ka tshiamo le ka tshiamisho le ka tekanyo; <sup>4</sup>gore eo o sefafalele a nece bonokopela, le lekau le nece kico le botsetseleko: 5 gore letlhale le utloe, le ithutele-pele: le gore motho oa tlhaloganyo a fitlhele merero e e lekanetseñ : 6 gore go tlhalogañoe sekao, le sechoancho; le mafoko a ba ba botlhale, lo lipuo tsa bone tse li fitlhegileñ.

<sup>7</sup>Go boifa Morena ke motheo oa kico: 'me ba ba boeleele ba nyatsa botlhale le thuto. <sup>8</sup> Moroaka, utloa thuto ea ga 'rago, o se bakele molao oa ga 'mago: <sup>9</sup> gonne li tla nna seroalo sa choaro mo tlhogoñ ea gago, le libaga mo thamuñ ea gago. <sup>10</sup> Moroaka, fa bale-

ofi ba go fepa, o se ka oa <sup>11</sup> Fa ba re, Eä le rona, a re laleleñ mali, a re kukuneleñ fela ba ba senañ <sup>12</sup> Re ba metse ba sa molato. tshelile yaka bobipo, ba itekanetse, yaka ba ba fologelañ mo moleteñ; <sup>18</sup> re tla bona lithoto tse li tlhokegañ, re tlatse matlo a rona ka thopo; <sup>14</sup> o ikopanye le rona; re tla na le kgetse e le ñoe-fela: 15 moroaka, se tsamaee nabo mo tseleñ; o ithibe lekoto mo 'mileñ oa bone; 16 gonne maoto a bone a tabogela koa boshuleñ, ba akofela go cholola mali: 17 Gonne lotlöa lo aleloa lefela mo ponoñ ea nonyane: 18 le bao ba lalela mali a bone ka bosi, ba kukunela matshelo a bone ka bosi. 19 Ke eone mekgoa ea moñoe le moñoe eo o tlhagafalecoeñ ke leruo; le amoga botshelo ya ba ba le bonyeñ.

<sup>‡ 20</sup> Botlhale bo goeletsa thata mo 'mileñ; bo ntsha lencoé ya yone mo lipatleloñ; 21 bo gooa mo bogolo go phutheloañ gone; fa pele ga likgoro, mo motseň, bo ntsha lencoé va yone: 22 lona ba lo lifafalele, lo tla rata bofafalele go lele go le kace? le banyatsi ba ikgatlhe ka lonyaco, le masilo a tlhooe kico? <sup>28</sup> Booañ ka kgalemo ea me: bonañ, ke tla lo tshelela mooa oa me, ke lo itsise mafoko a me. gonne ke bilitse, 'me lo ganne ; ke otlolotse lecogo ya me, 'me ga go ope eo o tlhokometseñ : <sup>25</sup>'me lo tlhokomologile kgakololo ea me eotlhe, ga loa ka loa rata kgalemo ea me: 26 le nna ke tla tshega ka tsatsi ya tatlhego ea lona; ntla shotla motlhañ go lo tleloañ ke chogo; <sup>27</sup> motlhañ go chogo e lo tlelañ yaka secüacüe, le tatlhego e tla yaka sefefo; motlhañ go lo tleloañ ke matlhotlhapelo le tlalelo. 28 Ke gone ba tla biletsañ mo go nna, 'me ga nka ke araba; ba tla mpatla ka tlhoafalo: 'me ga ba nka ba mpona: <sup>29</sup> ka gonne ba tlhoile kico, ga baa ka ba itlhophela poifo ea Morena, 30 ga baa ka ba rata kgakololo ea me; ba nyatsa kgalemo ea me eotlhe. gone ba tla yañ louño loa motsamao oa bone, ba kgore ka mano a bone. 32 Gonne lifafalele li tla bolaoa ke go tlhanoga ga cone, le masilo a nyelelioe ke go iketla ga one. 83 'Me eo o ntheetsañ o tla nna ka polokego, a ikagele a sa tshabe boshula.

LIKAO 3.

Shontaga ea botlhano morago ga Epifani. Maitsibooa.

MOROAKA, o se lebale molao oa me; 'me a pelo ea gago e tshegetse litaolo tsa me: 2 gonne li tla go okeletsa bolele ya malatsi, le linyaga tsa botshelo, le kagisho. 3 A choaro le bonnete li se go bakele: li bofe mo thamuñ ea gago; o li koale mo tlapeñ ya pelo ea gago: 4 yalo o tla bona tsalano le tlhaloganyo e e molemo fa pele ga Molimo le motho.

<sup>5</sup> Ikanye mo Moreneň ka pelo ea gago eotlhe,'me o se ikaege mo tlhaloganyoñ ea gago: <sup>6</sup> mo ipolele mo metsamaoñ ea gago eotlhe, 'me o tla siamisa maeo a gago. O se ipone o tlhalefile; boifa MORENA, o tloge mo boshuleñ: 8 go tla nna boitekanelo mo khubuñ ea gago, le moko mo marapoñ a gago. <sup>9</sup> Tlotla Morena ka lithoto tsa gago, le ka mauño a ntlha a loato loa gago: 10 yalo lifala tsa gago li tla tlala letlotlo, le boyaloa yo bosha bo tla chologa mo meeteñ ea gago.

<sup>11</sup> Moroaka, o se nyatse tshiamisho ea Morena; le gone o se iponele kgalemo ea gagoe tsapa: 12 gonne eo Morena o mo ratañ oa mo kgalemela ; yaka 'ragoe a kgalemela moroaoe eo o kgatlhegañ kaga gagoe. 18 Go tshego motho eo o bonañ botlhale, le eo o bonañ tlhaloganyo. <sup>14</sup> Gonne go bapala ga yone go feta go bapala ga selefera, le totafalo ea yone e feta gauta e e tlhotlhiloeñ. <sup>15</sup> Boa ratega go feta lirubi, le gone ga go na sepe sa tse o ka li eletsañ se se ka bapisioañ <sup>16</sup> Bolele ya malatsi le vone. bo mo lecogoñ ya yone ye letona: khumo le tlotlo li mo cogoñ ya yone ye le namagali. <sup>17</sup> Litsela tsa yone ke litsela tsa natefo, le mebila ea yone eotlhe ke kagisho. 18 Ke setlhare sa botshelo mo go ba ba bo choarañ : go tshego moñoe le moñoe eo o bo tshegetsañ. 19 Morena o theile lefatshe ka botlhale; a tlhoma magolimo ka tlhaloganyo. <sup>20</sup> Mateñ a betsega ka kico ea gagoe, le maru a rotha monyo.

† 21 Moroaka, a li se tloge mo matlhoñ a gago; o tshegetse bothale yo bo lekanetseñ le boithati; 22'me li tla nna botshelo mo mooeñ oa gago, le choaro mo thamuñ ea gago. <sup>28</sup> Ke gone o tla tsamaeañ mo tseleñ ea gago ka polokego, le lekoto ya gago ga le nka le <sup>24</sup> Ere fa o robala, o kgocoa. se boife: ee, o tla robala, le boroko ya gago bo tla nna monate. 25 O se boife poifo ea choganyeco, lefaele go thopa ga baikepi motlhañ go go tlañ; <sup>26</sup> gonne Morena o tla nna eo o mo ikantseñ, o tla boloka lonao loa gago gore lo se choaroe. <sup>27</sup> Se gonyetse molemo mo go ba o ba lebanyeñ, fa lecogo ya gago le nonofile go o lira. <sup>28</sup> Se ree moñoe ka oena, Tsamaea, o be o tle, ke tla coga ke go naea; fa o na nasho. <sup>29</sup> Se logele moñoe ka oena boshula, le mororo o ntse fa go oena a sena pelaelo. ganele motho ka bomo, fa a se ka a go siamololela. 81 Se hufane le motlhakoli, o se itlhophele motsamao oa gagoe ope. <sup>§2</sup> Gonne motho eo o pelo e kgopo o iloa ke Morena: 'me eo o thokgameñ o na le sephiri sa gagoe. 88 Phuco oa Mo-RENA e mo tluñ ea moikepi: 'me o tshegofatsa boago ya basiami. 34 Kaitsane o shotla bashotli; 'me o naea ba ba kgobalalo choaro. <sup>85</sup> Ba ba tlhalefileñ ba tla ya kgalalelo boshoa; fa e le masilo kgolisho ea bone ke litlhoñ.

## likao 8.

Shontaga ea botlhano morago ga Epifani.

# Maitsibooa (2).

A BOTLHALE ga bo gooe, a tlhaloganyo ga e ntshe lencoé ya eone? 2 Bo eme mo golimo ga mafelo a a golileñ fa tseleñ, fa mebila e kgatlhanañ gone; 8 bo gooa thata fa likgoroñ, fa motse o tsenoañ gone, fa matsenoñ a meyako, bo re, 4 Ke bitsa lona, banna; le gone lencoé ya me le ea koa go bomoroa batho. <sup>5</sup> Lona, lifafalele, lo tlhaloganye botsetseleko; le lona masilo, lo ne le pelo e e tlhaloganyañ. <sup>6</sup> Utloañ, gonne ke tla bua lilo tse li molemo; le lipounama tsa me li tla tumolola gore li bolele lilo tse li sia-<sup>7</sup>Gonne molomo oa me o tla kakanya bonnete; le bolotsana bo iloe ke lipounama tsa me. 8 Mafoko otlhe a molomo oa me ke tshiamo; ga go na sepe se se kgopo, se se shokamen mo go one. 9 A utloagalela eo o tlhaloganyañ, a siametse ba ba bonañ kico. <sup>10</sup> Amogelañ thuto ea me, eseñ selefera ; le kico go fetisa gauta e e tlhophegileñ. <sup>11</sup> Gonne bothhale bo molemo go gaisa lirubi; le lilo cotlhe tse li eletsegañ ga li kake tsa bapisioa le yone. 12 Nna botlhale ke ikagetse le bonokopela, ke tlhotlhomisa kico le boithati. 18 Go boifa Morena ke go tlhooa boshula: ke tlhoile boikgogomosho, le bobelompe, le motsamao o o boshula, le molomo oa bokgakga. 14 Kgakololo ke ea me, le kico e e lekanetseñ: ke tlhaloganyo; ke na le nonofo. <sup>15</sup> Likgosi li na le bogosi ka nna, le likgosana li laela ka tshiamo. 16 Likgosana li busa ka nna, le marenana, ebon baatlholi botlhe ba lefa-<sup>17</sup> Ke rata ba ba nthatañ; le ba ba mpatlañ ka tlhoafalo ba tla mpona. Ke na le khumo le tlotlo ; ee, khumo ea sebele le tshiamo. <sup>19</sup> Louño loa me lo molemo go gaisa gauta, ee, go gaisa gauta e e tlhotlhiloeñ; le totafalo ea me e gaisa selefera e e tlho-<sup>20</sup> Ke tsamaea ka phegileñ. tsela ea tshiamo, mo gare ga mebila ea tshiamisho: 21 gore ke ruise ba ba nthatañ lithoto, ke tlatse matlo a bone a <sup>22</sup> Morena o nthupolokelo. ile mo tshimologon ea motsamao oa gagoe, pele ga litiro tsa gagoe tsa bogologolo li ese li nne. 28 Ke tlhomiloe mo metlheñ e e nnetseñ rure, mo tshimologon, pele ga lefatshe <sup>24</sup> Ke ne ka le ese le nne. tlhagisioa ka mateñ a seeo; le ka mecoeli e e metse a magolo a na a seeo. <sup>25</sup> Ka tlhagisioa pele ga maye a ese a thaioe, pele ga makgaba a ese a nne: 26 pele a ese a lire lefatshe, le thota, lefaele tshimologo ea lorole loa lefatshe. <sup>27</sup> Erile a baakanya magolimo ke ne ke le gone : erile a baea ga boteñ: tikologo golimo <sup>28</sup> erile a tiisa maru koa golimo : erile mecoeli ea boteñ e thatafala: 29 erile a beela lecatle moleloane ca yone, gore metse a se ka a tlola taolo ea gagoe : erile a lekanya metheo ea lefatshe: 80 ke ne ke le fa go ene motlhañ goo, vaka moñ oa tiro: ke ne ke ntse ke ratoa ke ene ka metlha, ka nna ka itumela fa pele ga gagoe, <sup>81</sup> ka itumela mo lefatshiñ ya gagoe ye go ka nnoañ mo go yone ; le monyaka oa me o no o na le bo- $^{82}$  Ke gone bomoroa batho. moroaka ntheetsañ tlheň: gonne go tshego ba ba tshege-88 Utlotsañ mekgoa ea me. añ thuto, lo nne botlhale, lo se ka loa e gana. tshego eo o nkutloañ, a lebela ka metlha fa likgoroñ tsa me, a lebela fa maotoaneñ a meya-<sup>85</sup> Gonne eo o ko ea me. mponañ o bona botshelo, le gone o tla bona letshego mo 86 'Me eo o nteo-Moreneñ. felañ o siamololela mooa oa gagoe ka esi: botlhe ba ba ntlhoileñ ba rata losho.

# likao 9.

Shontaga ea borataro morago ga Epifani.

Ka Mosho.

BOTLHALE bo agile ntlo ea yone, bo betlile maotoana a yone a a shupañ: <sup>2</sup> bo tlhabile likgomo tsa yone; bo coakile boyaloa ya yone; bo baakantse tafole ea yone.

Bo rometse baroetsana ba
yone, bo bitsa mo mafeloñ a
motse a a golileñ, bo re, <sup>4</sup> Fa
moñoe e le sefafalele, a a
fapogele koano: fa e le eo o
tlhokañ tlhaloganyo boa mo
raea, bo re, <sup>5</sup> Ntlo, ya bogobe
ya me, o noe boyaloa yo ke bo
coakileñ. <sup>6</sup> Lesañ, lona lifafalele lo tshele; lo tsamaee ka
tsela ea tlhaloganyo.

<sup>7</sup> Eo o siamisañ moshotli o ipatlela litlhoñ: le eo o kgalemelañ moikepi o ipatlela <sup>8</sup> Se kgalemele mopitielo. shotli gore ese ere kgotsa a go tlhooa: kgalemela eo o tlhalefileñ, o tla go rata. 9 Laela eo o tlhalefileñ, o tla tlhalefela-pele: ruta mosiami, o tla rutegela-pele. † 10 Go boifa Morena ke tshimologo ea botlhale: le go itse Moitshephi ke tlhaloganyo. 11 Gonne malatsi a gago a tla ntsifalioa ke nna, le linyaga tsa botshelo ya gago li tla okelioa. o thalefile, o ithalefetse: 'me fa o shotla, ke oena oesi o tla go belegañ.

13 Mosali eo o lesilo o makgakga; ke sefafalele, le gone ga a itse sepe. 14 O nna fa moyakoñ oa ntlo ea gagoe, mo sennoñ mo mafeloñ a motse a a golimo, 15 gore a bitse ba ba fetañ, ba ba eañ ba siame ka litsela tsa bone, 16 Eo o sefafalele a a fapogele koano: fa e le eo o tlhokañ tlhaloganyo, oa mo raea, a re, 17 Metse a a ucoiloeñ a botshe, le bogobe bo monate bo yeoa

sekoena. <sup>18</sup>'Me ga a itse gore bashoi ba gone; gore balalelioa ba gagoe ba mo mateñye a bobipo.

#### LIKAO 11.

Shontaga ea borataro morago ga Epifani.

### Maitsibooa.

Selekanyo sa pego se se tsietsañ se iloa ke Morena: 'me bokete yo bo siameñ bo ratega mo go ene. <sup>2</sup> Ere fa go tla boikgogomosho, elire gone go tlañ litlhoñ: 'me bakgobalali ba na le botlhale. <sup>8</sup> Ba ba thokgameñ ba tla gogoa ke go sena ape ga bone : me bobelokgopo ya ba ba logañ maano bo tla ba nyeletsa. <sup>4</sup> Khumo ga e thuse sepe ka letsatsi ya bocarara: 'me tshiamo e golola mo loshuñ. <sup>5</sup> Tshiamo ea eo o itekanetseñ e tla kaela motsamao oa gagoe; 'me moikepi o tla oa ka boikepo ya gagoe. <sup>6</sup> Tshiamo ea ba ba thokgameñ e tla ba golola: 'me ba ba lirañ ka go loga maano ba tla choaroa ke bolotsana ya bone. <sup>7</sup> Motlhañ goo moikepi o shoañ, tebelelo ea gagoe e tla nyelela: le cholofelo ea tshiamololo ea fela. <sup>8</sup> Mosiami o gololoa mo kgoberegoñ, le moikepi o tla mo boemoñ ya gagoe. <sup>9</sup> Eo o sa boifen Molimo o nyeletsa moñoe ka ene ka molomo oa gagoe, 'me basiami ba tla gololega ka kico. 10 Fa basiami

ba tlhogonolofala, motse oa nyakalala: 'me ere baikepi ba nyelela go nne tulueco. 11 Motse o tlotlomelioa ka tshegofaco ea ba ba thokgameñ: 'me o ribegelioa ka molomo oa <sup>12</sup> Eo o nyatsañ mobaikepi. ñoe ka ene o tlhoka botlhale: 'me monna oa tlhaloganyo oa lilimala. 13 Eo o tsamaeañ e le mosebi o senola likoena: 'me eo e leñ oa mooa o o ikanyegañ o bipa mafoko. 14 Seshaba sea öa se sena kaelo e e tlhalefileñ: 'me fa bagakololi ba le bantsi go na le polokego. <sup>† 15</sup> Eo o ikanelañ moeñ o tla utloisioa ke gone botlhoko: 'me eo o ilañ go ikanela o ru-<sup>16</sup> Mosali eo o pelorefetse. nomi o tshegetsa tlotlo: le gone liganka li tshegetsa khu-17 Monna eo o kutloelobotlhoko o lirela mooa oa gagoe molemo: 'me eo o setlhogo o kgobera nama ea gagoe. <sup>18</sup> Molotsana o bona maluo a tsieco: 'me eo o yalañ tshiamo o bona tuelo e e tiileñ. <sup>19</sup> Eo eleñ oa tshiamo e e tlhomameñ o tla fitlhela botshelo: 'me eo o latelañ boshula o ea koa loshuñ loa gagoe. <sup>20</sup> Ba ba pelo e kgopo ba iloa ke Morena; 'me ba ba tsamaeañ ka boitekanelo ba ra-<sup>21</sup> Lefa lecogo le toa ke ene. choaragana le lecogo, moikepi ga a nka a tlhoka koatlhao: 'me peo ea basiami e tla golo-<sup>22</sup> Mosali eo montle eo o senañ boithati o choana le mokgabo oa gauta mo nkoñ ea kolobe. 28 Keleco ea basiami ke molemo fela: 'me tebelelo ea baleofi ke kgalefo. <sup>24</sup> Bañoe baa falatsa 'me ba coeliselioa pele, 'me ba bañoe ba gonyetsa se se choanetseñ, go isa go tlhokeñ fela. o pelochoeu o tla nona : le eo o nosañ o tla nosioa ka esi. <sup>26</sup> Eo o seroro ka mabele, seshaba se tla mhutsa: 'me letshego le tla nna mo tlhogoñ ea eo o rekañ ka one. <sup>27</sup> Eo o batlañ molemo ka tlhoafalo o batla letshego: 'me eo o comañ bolotsana o tla tleloa ke yone. ikanyañ khumo ea gagoe o tla oa: 'me basiami ba tla tlhoga yaka letlhare ye le tala. <sup>29</sup> Eo o kgoberañ ntlo ea gagoe o tla ya phefo boshoa: le lesilo le tla nna motlhanka oa eo o pelo e e tlhalefileñ. <sup>30</sup> Louño loa mosiami ke setlhare sa botshelo; 'me eo o tlhalefileñ o choara meoa. <sup>81</sup> Bonañ, mosiami o bona tuelo ea gagoe mo lefatshiñ: bogolo yañ moikepi le moleofi.

# LIKAO 15.

Shontaga ea borataro morago ga Epifani.

Maitsibooa (2).

Phetolo e e bonolo e thibosa bogale: 'me puo e e thokofatsañ e cosa kgalefo. <sup>2</sup> Loleme loa ba ba thalefileñ lo kakanya kico sentle: 'me molomo oa masilo o gorometsa bosilo. <sup>3</sup> Matho a Morena a mo mafeloñ othe, a lepa

ba ba molemo le ba ba boshula. 4 Loleme lo lo lekanetseñ ke setlhare sa botshelo: 'me lo lo kgopo lo thuba mooa. <sup>5</sup> Lesilo le nyatsa tshiamisho ea ga 'rayo: 'me eo o tlhokomelañ kgalemo o bona botsetseleko. 6 Mo tluñ ea mosiami go na le lohumo lo logolo: 'me mo matlotloñ a moikepi go na le kgoberego. <sup>7</sup> Lipounama tsa ba ba botlhale li falatsa kico: 'me pelo ea seeleele ga e lire yalo. <sup>8</sup> Setlhabelo sa baikepi se makgapha mo Moreneň: 'me thapelo ea ba ba thokgameñ e ratega mo go ene. 9 Motsamao oa moikepi o makgapha mo Moreneň: 'me o rata eo o latelañ tshiamo. 10 Tshiamisho e e botlhoko ke ea eo o tlogelañ tsela: le eo o tlhoileñ kgalemo o tla shoa. 11 Bobipo le tshenyego li fa pele ga Morena; bogolo yañ lipelo tsa bana ba batho. 12 Moshotli ga a rate go kgalemeloa: ga a nka a ea koa go ba ba tlhalefileñ. <sup>18</sup> Pelo e e tlhapeloañ e phutholola sefatlhogo: 'me mooa o thubega ka bohutsana ya pelo. 14 Pelo ea eo o nañ le tlhaloganyo e batla kico: 'me molomo oa masilo o ipha botlatla. 15 Malatsi otlhe a eo o pitlaganyeñ a boshula: 'me eo o nañ le pelo e e phuthologileñ o bona moliro ka metlha. 16 Bobotlana bo na le poifo ea Mo-RENA bo molemo go fetisa lohumo lo logolo lo na le kgoberego. 17 Go ya merogo

moo lorato lo leñ gone go molemo go feta kgomo e e nonneñ moo go nañ le letlhoo gone. 1 18 Motho eo o bogale o cosa kgañ; me eo o bonya go galefa o khutlisa komañ. <sup>19</sup> Go ea ga sebolu go choana le logora lo lo 'mitloa: 'me tsela ea eo o thokgameñ e ntse 'mila. 20 Mosimane eo o tlhalefileñ o itumelisa 'ragoe : 'me motho eo o lesilo o nyatsa 'magoe. 21 Bosilo ke boitumelo mo go eo o tlhokañ bothale: 'me motho oa tlhaloganyo o lolamisa motsamao oa gagoe. 22 Koa go senañ kgakololo gone maikaelelo a fapañoa: 'me a litama ka bontsi ya bagakololi. 28 Motho o bona boitumelo ka go fetola ga molomo oa gagoe: le lefoko le molemo yañ le buioa ka nako e e lebanyeñ! <sup>24</sup> Tsela ea botshelo e tlhatlogela koa golimo mo go eo o tlhalefileñ, gore a se ee koa bobipoñ yo bo koa tlase. 25 Morena o tla tlhomolola ntlo ea ba ba boikgogomosho: 'me o tla tlhomamisa moleloane oa motlholagali. <sup>26</sup> Maano a boshula a makgapha Moreneň: 'me mafoko a a monate a itshekile. ineetseñ khumo o kgobera ntlo ea gagoe: 'me eo o tlhoileñ limpho o tla tshela. <sup>28</sup> Pelo ea mosiami e tlhatlhanya go araba: 'me molomo oa baikepi o gorometsa lilo tse li boshula. 29 Morena o kgakala le baikepi, 'me o utloa thapelo ea basiami. 80 Leseli

ya matlho le itumelisa pelo: le mafoko a a molemo a nontsha marapo. <sup>31</sup> Tsebe e e reetsañ kgalemelo ea botshelo e tla nna mo gare ga ba ba botlhale. <sup>32</sup> Eo o ganañ tshiamisho o nyatsa moca oa gagoe: 'me eo o reetsañ kgalemelo o bona tlhaloganyo. <sup>33</sup> Go boifa Morena ke go ithuta botlhale; le gone boikokobeco bo etelela tlotlo pele.

#### MORERI 11 LE 12.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco e e shupañ morago ga Teriniti.

#### Ka Mosho.

NTSHETSA bogobe ya gago mo metseñ: gonne o tla ba o bo bona morago ga malatsi a le mantsi. <sup>2</sup> Naea ba shupa. ee, eleñ ba fera 'meli, kabelo ;. gonne ga o itse boshula vo bo tla nnañ mo lefatshiñ. <sup>8</sup> Fa maru a tletse pula, a e chololela mo lefatshiñ, le fa setlhare se oela ntlheñ ea boroa, lefaele ntlheñ ea bokone, moo setlhare se oelañ gone, se tla nna gone. 4 Eo o tlhokomelañ phefo ga a nka a yala; le eo o elañ maru tlhoko ga a nka a roba. <sup>5</sup> Yaka o sa itse tsela ea mooa gore ke efe, le kafa marapo a bopegañ ka gone mo sebopeloñ sa eo o ithoeleñ; fela yalo ga o itse tiro ea Molimo o o lirañ cotlhe. 6 Yala peo ea gago mo moshoñ, le maitsibooa o se gonyetse lecogo ya gago,

gonne ga o itse gore go tla tlhogonolofala efe, ampo e, kanampo ele, kgono a li tla nna molemo go choana coo peli. <sup>7</sup> Ka nnete leseli le monate, le go bona letsatsi goa ratega mo matlhoñ. <sup>8</sup> Ee, lefa motho a tshela ka linyaga li le lintsi, a a itumele mo go one otlhe; 'me a a gopole malatsi a lefifi, gonne a tla nna mantsi. Cotlhe tse li liragalañ ke lefela.

1 g Itumele, oena lekau, ka bokau ya gago, le gone a pelo ea gago e go natetshe ka malatsi a bokau ya gago, o tsamaee ka litsela tsa pelo ea gago, le mo ponoñ ea matlho a gago: 'me o itse gore Molimo o tla go tsenya mo tshekishoñ ka ntlha ea cotlhe tse. 10 Ke gone o tlose bohutsana mo peluñ ea gago, o bee boshula kgakala le nama ea gago: gonne bokau le bonna ke lefela. 12 Le gone gopola 'Mopi oa gago ka malatsi a bokau ya gago, pele ga malatsi a a boshula a ese a tle, le linyaga li ese li atamele mogañ o tla reñ, ga ke natefeloe ke cone; <sup>2</sup> pele ga letsatsi, le leseli, le ñoeli, le linaleli li ese li fifale, le maru a ese a latele pula: 8 motlhañ goo balisi ba ntlo ba tla tlakaselañ, le banna ba ba thata ba ikobe, le ba ba silañ ba eme ka gonne ba ba'nye, le ba ba lebañ ka marofa ba fifalioe, 4 le licoalo tsa meyako li coaloe mo 'mileñ; motlhañ goo molumo oa go sila o

notlegan, le monoe a nanoge ka go lela ga nonyane, le bomoroalia kopelo ba konamisioe; <sup>5</sup> ee, ba tla boifa se se golileñ, le litherego li tla nna mo tseleñ; le setlhare sa moantela se tla thunya, le tsie e tla ketefatsa, le keleco e tla fela: ka gonne motho a ea koa legaeñ ya gagoe ye le nnetseñ rure, le baleleli ba tsamaaka mo mebileñ: 6 pele ga thapo ea selefera e ese e kgaoge, le mogopo oa gauta o ese o thubege, le nkgo e ese e thubegele fa selibeñ, le lekoto le ese le robegele fa mokoleñ; <sup>7</sup> le lorole le ese le boele mo mmuñ yaka le ne le ntse, le mooa o ese o boele mo Molimoñ o o o ntshitseñ. fela ya mafela, go bolela Moreri, cotlhe ke lefela.

<sup>9</sup> Le gone gape ka gonne Moreri a tlhalefile, a nna a ruta seshaba kico; ee, a tlhatlhanya, a tlhotlhomisa, a rulaganya likao li le lintsi.
<sup>10</sup> Moreri a leka go bona mafoko a a amogelesegañ, le se se koaliloeñ ka tshiamo, eleñ mafoko a nnete.

Mafoko a ba ba bothhale a choana le lithhabi, le mafoko a beñ ba liphuthego, a a ntshioañ ke molisa a le esi a choana le limapo tse li kokotegileñ sentle. <sup>12</sup> Le gone gape moroaka, o kaeloe: go lira libuka li le lintsi ke tiro e e sa feleñ; le go ithuta bobe go lapisa 'mele.

18 Mafoko a khutlile yana; mafoko a utloiloe otlhe: boifa Molimo, o tshegetse litaolo tsa one; gonne se ke moletlo otlhe oa motho. <sup>14</sup> Gonne Molimo o tla tsenya tiro eotlhe mo tshekishoñ, le señoe le señoe se se fitlhegileñ, lefa se le molemo kgono boshula.

SEFELA SA GA SOLOMONE 2, 10.

Mantaga mo bekeñ ea Paseka.

### Maitsibooa.

Moratoa oa me o na a bua, a nthaea, a re, Coga oa me oa lorato, oa me eo montle, o tloge o tle. 11 Gonne, bona, mariga a fetile, pula e kgaolitse, e ile; 12 lithunya li bonetse mo lefatshiñ; nako ea go lela ga linonyane e fitlhile, le lencoé ya lephöi le utloagala mo lefatshiñ ya rona. 18 Setlhare sa mofeige se kukunya bogoto, le mefina e thuntse, e ntsha lonkgo loa eone. Coga, oa me oa lorato, oa me eo montle, o tloge o tle. 14 Oena letseba ya me, eo o mo lipharoñ tsa lefika, mo sephiriñ sa selomo, ke tle ke bone sefatlhogo sa gago, ke utloe lencoé ya gago; gonne leñcoé ya gago le ntle, le sefatlhogo sa gago sentle. 15 Lo re choarele liphokoye, liphokoyana tse li senyañ masimo a mefina; gonne masimo a rona a mafina a thuntse. 16 Moratoa oa me ke oa me, nna ke oa gagoe: o lisa lecomane ya gagoe mo gare ga litelelimo, 17 go tsamaea letsatsi le phephafale, le meruti e shokologe. Booa, moratoa oa me, o nne yaka tshephe, kgono yaka kgamana mo mayeñ a Bethere.

#### YESAIA 1.

Shontaga ea ntlha ea Atefente.  $Ka\ Mosho.$ 

Sebono sa ga Yesaia moroa Amose, se o se bonyeñ kaga Yuta le Yerusalema ka malatsi a ga Usia, le Yothama, le Ahase, le Hesekia, likgosi tsa Yuta.

<sup>2</sup> Utloañ lona magolimo, le lefatshe o ntshe tsebe, gonne Morena o buile: Ke otlile ka golisa bana, 'me ba nthukutlhetse. <sup>8</sup> Kgomo e itse morui oa eone, le esele loyelo loa mon oa eone: fa e le Iseraele ene ga a itse, seshaba sa me ga se lemoge. 4 Iya! morafe o o libe, seshaba se se belegeñ tshiamololo, peo ea baliramashoe, bana ba ba lirañ makgapha: ba baketse Mo-RENA, ba nyalitse Moitshephi oa ga Iseraele, ba katogile, ba boetse morago. <sup>5</sup> Lo ratelañ gore lo nne lo belice, ka lo ntse lo rukutlhela pele? tlhogo eotlhe e botlhoko, le pelo eotlhe ea limelela. tloga patoñ ea lonao go isa koa tlhogoñ ga go mo go itekanetseñ; faese lintho, le makgaboko le lintho tse li keleketlañ: ga li ese li kayoe, lefaele go facoa, kgono go <sup>7</sup> Naga tlolioa ka loukoane. ea lona ke lobooa; metse ea

lona e chubiloe ka molelo; lefatshe ya lona ba merafe ba le ya lo ntse lo le gone, 'me ke lobooa yaka le ribegelicoe ke ba merafe. 8 'Me moroalia Sione o tlogecoe yaka loobo mo tshimoñ ea mefina, yaka mogope mo tshimon ea linoane, fela yaka motse o o focoeñ. <sup>9</sup> Fa Morena oa mashomo-shomo a na a se ka a re tlogelela magasaulana, re kabo re ntse yaka Sotoma, re kabo re choanye le Gomora.

<sup>10</sup> Utloañ lefoko ya Morena, lona balaoli ba Sotoma; ntshetsañ molao oa Molimo oa rona tsebe, lona batho ba Gomora. 11 Litlhabelo tsa lona tse lintsintsi ke li ntshelioañ? go bua Morena. Ke tennoe ke litlhabelo tsa lipheleu, le mahura a likgomo tse li otliloeñ, le gone ga ke kgatlhoe ke mali a lipoana, kgotsa a likoanyana, lefaele a liphoko. <sup>12</sup> Kana eare lo tla go iponatsa fa pele ga me, emañ eo o na a batla seo seo mo mabogoñ a lona, go gataka malapa a me? 18 Lo se ka loa tlhola lo ntsha lintsheco tsa lefela; insense ke makgapha fela mo go nna; kgoeli e ncha le sabata, le go epa pico,—ga ke na kopano le tshiamololo le phuthego ea go ithiba. kgoeli tsa lona tse lincha, le meliro ea lona e e tlhomiloeñ. mooa oa me oa li ila: lechoenyo mo go nna; ke lapisicoe ke go li ichokela. <sup>15</sup> Le fa lo otlolola mabogo a lona, ntla lo fithela matho

a me: ee, fa lo lira lithapelo tse lintsi, ga nka ke utloa: mabogo a lona a tletse mali. <sup>16</sup> Thapañ, lo ntlafale, latlhañ boshula ya litiro tsa lona fa pele ga matlho a me; khutlelañ go lira mashoe: <sup>17</sup> ithuteñ go lira sentle: senkañ tshiamisho, imololañ ba ba patikoañ, siamisetsañ lesiela, emelañ motlholagali.

† 18 Tlañ, re tlhatlhanyeñ 'mogo, go bua Morena: lefa libe tsa lona li re tlere, li tla shoeufala yaka sefokaboleä; lefa li le likhibilu yaka kerimesone li tla nna yaka bobooa. 19 Fa lo lumelela lo utloa, lo tla ya tsa molemo tsa naga: 20 'me fa lo gana loa rukutlha lo tla yeoa ka chaka: ka gonne molomo oa Morena o boletse.

<sup>21</sup> Kana motse o o ikanyegileñ o fetogile yañ seaka! o o no o tletse tshiamisho! tshiamo e ne e ntse mo go one, fa e le yanoñ go babitieli: <sup>22</sup> Selefera ea gago e fetogile segau, boyaloa ya gago bo coakiloe ka metse. <sup>23</sup> Likgosana tsa gago ke lirukutlhi, le lilekane tsa magolu; ñoe le ñoe e rata limpho, e setse maluo morago: ga li siamisetse masiela, le tsheko ea motlholagali ga e tle mo go cone.

<sup>24</sup> Ke gone go buileñ Morena, Morena oa mashomo-shomo, Mothati oa ga Iseraele, Gaeaga, ntla intshamolireñ tsa me, ke iposhulosetse baba ba me: <sup>25</sup> ntla bosetsa lecogo ya me golimo ga gago ke go tlhacoetse rure ligau tsa gago, ke tlose libata tsa gago cotlhe: <sup>26</sup>'me ke tla bosetsa baatlholi ba gago yaka pele, le bagakololi ba gago yaka mo tshimologoñ: garamorago o tla bilioa motse oa tshiamo, motse o o ikanyegileñ. <sup>27</sup> Sione o tla rekololoa ka tshiamisho, le batlhabologi ba one ka tshi-<sup>28</sup> Fa e le tshenyego amo. ea batloli le baleofi e tla nnela goñoe, le ba ba bakelañ Morena ba tla nyelelioa. <sup>29</sup> Gonne ba tla tlhabisioa litlhoñ ke litlhare tsa meku tse ba li elelitseñ, le gone lo tla shoabisioa kaga masimo a lo a itlhophetseñ. 30 Gonne lo tla nna yaka moku o letlhare ya one le shoabañ, le yaka tshimo e sena metse. 31'Me eo o thata o tla nna yaka mariri, le tiro ea gagoe yaka tlhase; 'me li tla shela goñoe. ga li nka li tiñoa ke ope.

#### YESAIA 2.

Shontaga ea ntlha ea Atefente.

Maitsibooa.

Lefoko ye le bonyoeñ ke Yesaia moroa Amose kaga Yuta le Yerusalema.

<sup>2</sup> Etlare ka metlha ea morago, lencoè ya ntlo ea Morena le tlhoñoe mo tlhoren tsa maye, le tlotlomelioe golimo ga makgaba; 'me merafe eotlhe e tla e chologela. <sup>3</sup> Le lichaba li le lintsi li tla ea, li re, Ntloñ tlheñ, re tlhatlogeleñ koa ncoeñ ya Morena, re ee tluñ ea Molimo oa ga

Yakobo; 'me o tla re ruta mekgoa ea one, le gone re tla tsamaea ka litsela tsa one: gonne molao o tla coa mo Sione, le lefoko ya Morena koa Yerusalema. 4'Me o tla atlhola mo gare ga merafe, a kgalemele lichaba li le lintsi: 'me li tla thula megoma ka lichaka tsa cone, le lisekele ka marumo a cone: morafe ga o nka o ekela morafe chaka, le gone ga ba nka ba tlhola ba ithuta ntoa.

<sup>5</sup> Lona ba ntlo ea ga Yakobo, tlañ tlheñ, re tsamaeeñ mo leseliñ ya Morena. 6 Gonne o baketse seshaba sa gago, ntlo ea ga Yakobo, ka gonne ba tletse mekgoa ea ntlheñ ea botlhabatsatsi, ke linoge yaka Bafileseta, le gone ba opanya liatla le bana ba ba sele. <sup>7</sup> Lefatshe ya bone le yone le tletse selefera le gauta, le mahumo a bone ga a khutle gope; lefatshe ya bone le tletse mabitse, le licariota tsa bone ga li khutle gope. eone naga ea bone e tletse lichoancho; ba obamela tiro ea mabogo a bone, e e liriloeñ ke <sup>9</sup> 'Me eo menoana ea bone. eseñ mañ oa obama, le motho oa batho oa kokobelioa; ke gone o se ba ichoarele. ‡ 10 Tsena mo logageñ, o iphitlhe mo loroleñ, o coe mo poitshegoñ ea Morena, le mo kgalaleloñ ea bogolo ya gagoe. 11 Bofala matlhoñ ya motho bo tla ñobelioa, le go ikakamatsha ga batho go tla ñotlafalioa, 'me Morena o tla golisioa esi ka

letsatsi yeo. 12 Gonne go tla nna letsatsi ya Morena oa mashomo-shomo golimo ga cotlhe tse li ikgantshañ le tse li ikakamatshañ, le golimo ga cotlhe tse li choletsegiteñ; 'me li tla isioa tlase: 18 le golimo ga mekala eotlhe ea Lebanona, e e golileñ e choletsegile, le golimo ga meku ea Bashana; <sup>14</sup> le golimo ga maye otlhe a a golileñ, le golimo ga makgaba otlhe a a choletsegilen; 15 le golimo ga seshooa señoe le señoe se selele, le lorako loñoe le loñoe lo lo thatafalicoeñ. 16 le golimo ga likepe cotlhe tsa Tareshishe, le golimo ga cotlhe tse lintle go leyoa. meikakamacho ea motho e tla nobelica, le bofala matlhon va batho bo tla notlafalica: me Morena esi o tla tlotlomelioa ka letsatsi yeo. 18'Me lichoancho li tla felela rure. <sup>19</sup>'Me batho ba tla ea koa lipharoñ tsa magaga, le koa mesimeñ ea naga, ba coe mo poitshegoñ ea Morena, le mo kgalaleloñ ea bogolo ya gagoe, ntlhañ go o nanogelañ go tsikinya lefatshe ka natla. 20 Motlhañ goo motho o tla latlhelañ lirathi le bo'mamathoane lichoancho tsa gagoe tsa selefera, le lichoancho tsa gagoe tsa gauta, tse ba li mo liretseñ go li obamela; <sup>21</sup> a tle a ee koa lipharoñ tsa magaga le mo lipholeñ tsa magaga a a mañasi, a coe mo poitshegoñ ea Morena le mo kgalaleloñ ea bogolo ya gagoe, ntlhañ go o nanogelañ go tsikinya lefatshe ka natla. <sup>22</sup> Khutlelañ mo mothuñ eo mooa oa gagoe o leñ mo linkoñ tsa gagoe: kana eñ se o ka baleloañ nasho?

YESAIA 4, 2-6.

Shontaga ea ntlha ea Atefente.

Maitsibooa (2).

'ME ka tsatsi yeo kala ea Morena e tla nna ntle, e galalele, le louño loa mmu lo tla nna molemo, lo nne lontle mo go ba ba phalogileñ ba Isera-<sup>8</sup>'Me etlare eo o tlogecoen mo Sione le eo o setsen mo Yerusalema, a bilice boitshepho, eleñ moñoe le moñoe eo o koaliloeñ le batsheli mo Yerusalema: 4 fa Morena a sena go tlhacoa leshoe ya bomoroalia Sione, le go phimola mali a a mo gare ga Yerusalema, ka mooa oa katlholo. le ka mooa oa phisho. Morena o tla tlhola leru le mosi motshegare, le phatsimo ea likgabo tsa molelo bosigo, golimo ga boago yotlhe ya lencoè ya Sione, le golimo ga liphuthego tsa yone: gonne golimo ga kgalalelo eotlhe go tla tsharabololoa losire. <sup>6</sup>Le gone go tla nna loobo lo go koaioañ mo go lone motshegare go tshayoa mogote, le go nna botshabelo le seiphemo sa likgolŏbé le pula.

YESAIA 5.

Shontaga ea bobeli ea Atefente.

Ka Mosho.

'Ma ke opelele moratoa oa me sefela sa moratoa oa me kaga tshimo ea gagoe ea mofina. Moratoa oa me o na a na le tshimo ea mofina mo lokgabeñ lo lo uñoañ golo: 2'me a e bea ka lofaro, a khentolola maye a yone, a yala mefina e e tlhophegileñ, a aga sethala fa gare ga eone, le gone a epa segatelo sa mofina, a o lebelela gore o tla uñoa, 'me oa uñoa louño loa <sup>3</sup>'Me yana he, lona nageñ. baagi ba Yerusalema le lona banna ba Yuta, ako lo atlhoganye kaga me le tshimo ea me ea mofina. 4 Go kabo go hiriloen bogolo mo tshimon ea me ea mofina se ke sa se lirañ mo go eone! ke go nneñ ka ke ne ke lebeletse gore e tla uñoa mefina ea gae, 'me e uñoile ea nageñ ? 5 Yanoñ he, ke tla lo bolelela se ke tla se lirañ mo tshimoñ ea me ea mofina: ntla tlosa lorako loa eone, 'me e tla yeoa ke lilo; ntla liga logora loa eone, 'me e tla katakoa: le gone ntla e bililega; <sup>6</sup> ga e nka e baakañoa lefaele go tlhagoloa; 'me e tla mela likhi le 'mitloa: le gone ke tla laela maru gore a <sup>7</sup> Gonne se e nesetse pula. tshimo ea Morena oa mashomo-shomo ke ntlo ea ga Iseraele, le banna ba Yuta ke seyalo sa gagoe se se kgatlhañ: 'me o na a lebeletse tshiamisho, 'me bonañ, a fitlhela patiko; a lebelela tshiamo, 'me bonañ, a fitlhela segalo.

<sup>8</sup> Go latlhega ba ba kopanyañ ntlo le ntlo, ba ba oketsañ tshimo le tshimo, go tsama sebaka se tlhokafala, 'me lo agisioa lo le losi mo gare ga naga! <sup>9</sup> Mo tsebeñ ea me, go bua Morena oa mashomo-shomo, Gamarure matlo a le mantsi a tla coa matlotla, eleñ a magolo le a mantle, a sena ba ba agileñ mo go one. <sup>10</sup> Gonne litema li leshome tsa tshimo ea mofina li tla uñoa moeta o le moñoe, le omere ea peo e tla uñoa efa e le noe-fela.

<sup>11</sup>Go latlhega ba ba cogelañ go latisa nno e e tagañ; ba ba lalañ ba ntse bosigo, go tsama boyaloa bo ba gakatsa! 12 'Me segoana le losifa, le moropa, le lotlhaka, le boyaloa li mo meliroñ ea bone : 'me ga ba tlhokomele tiro ea Morena, lefaele go akanyetsa tiragaco ea mabogo a gagoe. gone seshaba sa me se luleñ mathocoa, ka gonne ba tlhokile kico: le banna ba bone ba ba tlotlegañ ba choeroe ke tlala, le bontsi ya bone bo kgaliloe ke lenyora. 14 Ke gone bobipo bo okelitseñ keleco ea yone, bo atlhamisitse legano ya yone ka go senañ tekanyo: 'me kgalalelo ea bone, le bontsi ya bone, le maphatsiphatsi a bone, le eo o nyakaletseñ mo gare ga bone, ba fologela mo go yone.

<sup>15</sup> 'Me eo eseñ mañ o obegile, le motho oa batho o kokobelicoe, le matlho a baikakamatshi a bokaletse: <sup>16</sup> fa e le Morena oa mashomo-shomo o tlotlomelicoe mo go atlholeñ, le Molimo Moitshephi o itshephisicoe mo tshiamoñ. <sup>17</sup> Ke gone likoanyana li tla fulañ yaka mo mafuloñ a cone, le manno a a lobooa a tla yeoa ke bapholei.

† 18 Go latthega ba ba gogañ tshiamololo ka lithapo tsa lefela, le sebe yaka thuli ea kolöi: 19 ba ba reñ, A a akofe, a a itlhaganelise tiro ea gagoe, gore re e bone: le gone a kgakololo ea Moitshephi oa Iseraele e atamele, e tle, gore re e itse!

<sup>20</sup> Go latlhega ba ba bitsañ boshula molemo, le molemo boshula; ba ba baeañ lefifi mo boemoñ ya leseli, le leseli mo boemoñ ya lefifi; ba ba baeañ kgeñoe mo boemoñ ya botshe, le botshe mo boemoñ ya kgeñoe!

<sup>21</sup> Go latlhega ba ba botlhale bo mo matlhoñ, ba linokopela fa ba ipona!

<sup>22</sup> Go latlhega ba ba liyaba-yaba go noa boyaloa, le batho ba ba thata go tlhakanya bo-kgelegeletoe: <sup>23</sup> ba ba siami-sañ moikepi ka ntlha ea tuelo, 'me ba amoge mosiami tshiamo ea gagoe! <sup>24</sup> Ke gone yaka loleme loa molelo lo laila motlhaka, le yaka boyañ yo bo omileñ bo nyelela mo kgabuñ, yalo mocoe oa bone o tla nna yaka go bola, le sesheshe sa

bone se tla kuluelela yaka lorole: ka gonne ba latlhile molao oa Morena oa mashomoshomo, ba nyalitse lefoko ya Moitshephi oa ga Iseraele,

<sup>25</sup> Ke gone bogale ya Morena bo tuketseñ seshaba sa gagoe, le gone o se otlololetse lecogo ya gagoe, o se belitse, 'me makgabaa roroma, le lirepa tsa shone tsa nna yaka mabebe mo gare ga mebila. Lefagontseyalo bogale ya gagoe ga bo ese bo bebege, faele lecogo ya gagoe le sa otlolocoe. <sup>26</sup> 'Me o tla choleletsa merafe e e kgakala mokgele, a e leletse mololi mo sekhutloñ sa lefatshe: 'me bonañ e tla tla e ragogile: 27 ga go ope eo o tla lapañ, kgotsa a kgocoa mo go eone; ga go ope eo o tla otselañ kgotsa a robala; le meikgatlho ea litheka tsa bone ga e nka e funologa, lefaele likgole tsa litlhako tsa bone li kgaoga: 28 ba mecoi ea bone e leñ bogale, le mara a bone otlhe a obiloen; litlhako tsa lipitse tsa bone li tla kaioa li choana le legakoa, le maoto a bone a choana le sefefo: 29 go luma ga bone go tla choana le ga tau, ba tla luma yaka litaoana: ee, ba tla luma, ba choare kgapo, ba e ise koo ba e shomaretse, 'me ga go nka go nna ope eo o tla e kgomorolo-<sup>80</sup> 'Me ka tsatsi yeo ba tla ba lumela yaka molumo oa leoatle: le fa moñoe a sheba naga, bonañ lefifi le pitlaganyo, le leseli le fifetse mo maruñ a yone.

YESAIA 6, 1-11. Shontaga ea Teriniti. Ka Mosho.

(Tsatsi ya ga Yohane M. Ka Mosho.)

Erile nogan kgosi Usie o shoañ, ka bona Morena a ntse mo teroneñ, e e golileñ e e choletsegileñ, 'me tempela ea tlala ka mogoga oa gagoe. <sup>2</sup> Lirafe li ne li eme golimo ga gagoe: señoe le señoe sa bo se na le liphuka li le thataro; sa ipipa sefatlhogo ka li le peli, ka li le peli sa ipipa linao, le ka li le peli sa fofa. 3'Me tsa bitsanya, tsa re, O boitshepho, o boitshepho, o boitshepho, Morena oa mashomoshomo: lefatshe yotlhe le tletse kgalalelo ea gagoe. metheo ea lirepoli ea tsikinyega ka lencoé ya eo o na a kuoa, le ntlo ea tlala mosi. <sup>5</sup> Ke gone ke rileñ, ka re, Iya! gonne ke latlhegile; ka gonne ke monna eo o lipounama tse li itshekologileñ, le gone ke ntse mo gare ga seshaba se se lipounama tse li itshekologileñ : gonne matlho a me a bonye Kgosi, Morena oa mashomo-shomo! 6 Elirañ gone serafe señoe se fofelañ mo go nna, se chotse legala ye le gotetseñ ka lecogo, ye se ne sa le tsaea mo aletareñ ka mapate: 7 'me sa ama molomo oa me ka yone, sa re, Bona, le amile lipounama tsa gago; tshiamololo ea gago e tlosicoe, le sebe sa gago se <sup>8</sup> 'Me ka utloa tlhacoicoe. lencoé ya Morena, ya re, Ke tla roma mañ? le gone go tla ea mañ ka ntlha ea rona? Ke gone ke rileñ, ka re, Ke fano, nthoma. "Me a re, Eä o ree seshaba se, o re, Utloañ tlheñ, 'me lo se tlhaloganye; bonañ tlheñ, 'me lo se lemoge. 10 Nontsha pelo ea seshaba se, o ketefatse litsebe tsa shone, o bululatse matlho a shone; gore ese ere kgotsa sa bona ka matlho a shone, le go utloa ka litsebe, le go tlhaloganya ka pelo, sa shokologa, sa sililega.

### YESAIA 6, 11.

Go khutlisa palo ea ntlha ea Tsatsi ya ga Yohane M. Moefangele, ea Ka Mosho.

11 'ME ka re, Golele go le kaee Morena? 'Me a fetola, a re. Go tsamaea metse e ropefale, e sena banni, le matlo a tlhoke batho, le lefatshe le senyegele rure, 12 le Morena a sena go tlosetsa batho koa kgakala, le matlotla a ntsifale mo gare ga lefatshe. 18 Le fa go ka sala sa leshome mo go yone se tla yeoa : yaka setlhare sa moterebenta, le yaka moshu o sesana sa one se setse, li sena go reñoa; go ntse yalo peo e e boitshepho ke sesana sa bone.

> YESAIA 7, 10-17. Tsatsi ya Krestemas. Maitsibooa.

'ME Morena a fela a bua le Ahase, a re, <sup>11</sup> Itopele seshupo

mo Moreneñ Molimo oa gago; se lope mo boteñye, gono mo bogolimoñ koa golimo. 12'Me Ahase a re, Ga nka ke lopa, le gone ga nka ke leka More-NA. 18 'Me a re, Utloa yanoñ, oena ntlo ea ga Tafita; A ke selo se sebotlanyana mo go lona go lapisa batho, 'me a lo rata go lapisa le Molimo oa 14 Ke gone Morena o tla lo naeañ seshupo kaga gagoe: Bonan kgarebane e tla ithoala, e tsale mosimane, 'me e tla bitsa leina ya gagoe Emanuele. 15 O tla ya serethe le linotshe, gore a itse go gana se se mashoe le go itshenkela se se molemo. 16 Gonne pele ga ñoana a ese a itse go gana se se mashoe le go itshenkela se se molemo, lefatshe ye likgosi tse peli tsa yone o li ilileñ le tla tlhobogoa.

YESAIA 9, 1-8.

Tsatsi ya Krestemas.

Ka Mosho.

'Me ga go nka go nna phifalo mo go eo o na a le mo tlaleloñ. Erile mo motlheñ oa pele a lira gore lefatshe ya Sabulone le lefatshe ya Nafetale le ñonoloe, 'me mo motlheñ oa morago o le galalelitse, fa tseleñ ea leoatle, moseya ole oa Yoretane, eleñ Galelea oa. bamerafe-rafe. <sup>2</sup> Seshaba se se ne se tsamaea mo lefifiñ se bonye leseli ye legolo: se se ntseñ mo lefatshiñ ya moruti oa losho, mo

go shone leseli le phatsimile. <sup>8</sup> O atisitse morafe, oa oketsa boitumelo ya one : ba itumela fa pele ga gago kafa boitumeloñ ya nako ea thobo, yaka batho ba itumela fa ba abanya thopo. 4 Gonne o robile yokoe ea 'melego oa gagoe, le thobane ea legetla ya gagoe, le lore loa mopatiki oa gagoe, yaka ka motlha oa Mitiana. nne maitoseco otlhe a motlhomeli mo tlhapeoñ, le liaparo tse li filikololeloañ mo maliñ, li tla nnela chubo fela, li nne liyo tsa molelo. <sup>6</sup> Gonne re tsalecce ñoana, re neiloe moroa; le pusho e tla nna mo legetleñ ya gagoe : le leina ya gagoe le tla bilica Kgakgamaco, Mogakololi, Molimo Mothati, Rara eo o nnetseñ rure, Kgosana ea kagisho. <sup>7</sup> Ga go nka go nna bokhutlo ya totafalo ea pusho ea gagoe, le ea kagisho, mo sennoñ sa ga Tafita sa borena, le mo bogosiñ ya gagoe, go bo tlhomamisa, le go bo kokotletsa ka tshiamisho le ka tshiamo yanoñ le ka metlha e e se-Tlhoafalo ea nkañ e khutla. Morena oa mashomo-shomo e tla liragatsa se.

YESAIA 11.

Tsatsi ya Pentekosta.

Maitsibooa.

Le Shontaga ea Bobeli ea Atefente, Maitsibooa.

'ME go tla coa letlhogela mo thitoñ ea Yese, le lecoela le tla uñoa le coa mo mecoeñ ea gagoe: 2'me mooa oa Mo-RENA o tla nna mo go ene. mooa oa botlhale le oa tlhaloganyo, mooa oa kgakololo le oa nonofo, mooa oa kico le oa go boifa Morena; 8 le boitumelo ya gagoe bo tla nna mo go boifeñ Morena: ga a nka a atlhola kafa ponoñ ea matlho a gagoe, lefaele go siamisa kafa kutloñ ea litsebe tsa gagoe: 4 'me o tla atlhola bahumanegi ka tshiamo, a siamise ka thokgamo ka ntlha ea ba ba bonolo ba lefatshe: 'me o tla itaea lefatshe ka thupa ea molomo oa gagoe, a bolaee balotsana ka mooa oa lipouna-<sup>5</sup> Tshiamo e ma tsa gagoe. tla nna moitlamo oa litheka tsa gagoe, le boikanyo e nne moitlamo oa liphio tsa gagoe. <sup>6</sup> Phiri e tla nna le koanyana, le leñau le bothe le potsane; le namane le taoana le nku e e nontshicoeñ li tla nna 'mogo: le ñoanyana o tla li goga. <sup>7</sup> Kgomo e e namagali le senonore li tla fula 'mogo; linamane tsa cone li tla robala 'mogo ; le tau e tla ya motlhaka yaka kgomo. 8 Losëa lo tla tshamekela fa mosimeñ oa nenebu, le ñoanyana eo o kgoileñ a bee lecogo ya gagoe fa mosimeñ oa sheushoane. 9 Ga ba nka ba utloisa botlhoko lefaele go senya mo ncoeñ ya me yotlhe ye le boitshepho: gonne kico ea Morena e tla tlala ka lefatshe, yaka metse a khurumetsa leoatle.

‡ 10 'Me etlare motlhañ goo,

mocoe oa Yese o o emetseñ lichaba mokgele, merafe e tla batla koa go ene; 'me bonno ya gagoe ya go itapolosa bo tla nna yo bo galalelañ.

11 'Me etlare motlhañ goo, Morena o tla ba a beela lecogo ya gagoe ka loa bobeli go bosa ba ba setseñ ba seshaba sa gagoe, koa Asiria, le koa Egepeto, le koa Patherose, le koa Kusha, le koa Elame, le koa Shinare, le koa Hamatha, le koa litlhake-tlhakeñ tsa leo-12 'Me o tla emisetsa merafe mokgele, a kokoanye balatlhegi ba Iseraele, a phuthe ba ba phatlaletseñ ba Yuta koa likgokgocoñ tse nne <sup>18</sup> Khufano ea tsa lefatshe. Eferaime e tla tloga le cone. le ba ba utloisañ Yuta botlhoko ba tla kgaoloa: Eferaime ga a nka a hufana le Yuta, le Yuta ga a nka a utloisa Efe-<sup>14</sup> 'Me ba tla raime bothoko. fofela mo leruliñ ya Bafileseta koa ntlheñ ea bophirimatsatsi; ba tla thopa bana ba ba ntlheñ ea botlhaba-tsatsi 'mogo: ba tla otlololela Etoma le Moaba lecogo; le bana ba ga Amona ba tla ba 15 'Me Morena o tla utloa. nyeleletsa loleme loa leoatle ya Egepeto rure; a akgise lecogo ya gagoe ka phefo ea gagoe e e chubañ golimo ga Noka, a e itee gore e nne linokana li shupa, a tshelise batho ba roele litlhako. 16 'Me go tla nnela masalela a seshaba sa gagoe 'mila, a a tla salañ, koa Asiria; yaka go no go nnetse Iseraele, fa a thatloga koa Egepeto.

> YESAIA 22, 15. Tsatsi ya ga Mathiase, Moitshephi.

> > Maitsibooa.

Go bua yana Morena, Mo-RENA oa mashomo-shomo, Eä. o ikise koa 'molokiñ oa lohumo eo, eleñ koa go Shebena, eo o laolañ ntlo, o re, 16 O lirañ fa! le gone o na le mañ fa, ka o ikgabetse lebitla fa, o ikepetse bonno mo logageñ! <sup>17</sup> Bona, Morena o tla go fulaotsa ka thata yaka senatla, a go choare thata. 18 Rure o tla go goloka a go latlhele koa lefatshiñ ye legolo yaka kgolokoe: o tla shoela gone, le licariota tsa kgalalelo ea gago li tla nna gone, oena eo oleñ litlhoñ tsa ntlo ea morena oa gago. 19 'Me ke tla go kgorometsa mo tireloñ ea gago, le gone o tla go lesholola mo boemoñ ya gago. 20 'Me etlare ka motlha oo, ke tla bitsa motlhanka oa me Eleakime moroa Hilekia: <sup>21</sup> ke tla mo apesa morepo oa me, ke mo tiise ka moikgatlho oa me, ke neele pusho ea gago mo lecogoñ ya gagoe: 'me o tla nna rara oa banni ba Yerusalema, le oa ntlo ea Yuta. 22 Le gone ke tla baea sekopelo sa ntlo ea ga Tafita mo legetleñ ya gagoe; o tla bula, 'me ga go nka go coala ope; le gone o tla coala, 'me ga go nka go bula ope. 28 Ke tla mo kokotela yaka lomapo mo lobakeñ lo lo rurefetseñ; 'me o tla nnela ntlo ea ga 'ragoe terone ea kgalalelo. 24 'Me ba tla pega mo go ene kgalalelo eotlhe ea ntlo ea ga 'ragoe, matlogelo le matlogelana, nkgoana ñoe le ñoe, go simolola ka linoelo go ea koa <sup>25</sup>Ka motlha linkgoñ cotlhe. oo, go bua Morena oa mashomo-shomo, lomapo lo lo no lo kokotegetse mo lobakeñ lo lo rurefetseñ lo tla tloga; lo tla reñoa, lo oe; le tse li ne li le mo go lone li tla kgaoloa: gonne Morena o boletse.

#### YESAIA 24.

Shontaga ea bobeli ea Atefente.

Maitsibooa (2).

Bonañ, Morena o lira lefatshe lolëa, a le ntshe lobooa, a le ribege, a unvalatse baagi ba yone. 2'Me go tla nna yana, yaka go tla nna mo bathuñ, le mo mopereseteñ go tla nna yalo, le yaka go tla nna mo motlhanken, go tla nna yalo mo go moñoagoe; yaka mo lelateñ, go tla nna yalo mo mohumagaliñ oa gagoe; yaka mo morekiñ, go tla nna yalo mo morekiseň; yaka mo moalimiñ, go tla nna yalo mo moaliñoeñ; yaka mo motseiñ oa mafisa, go tla nna yalo mo go eo o mo ntshetsañ mafisa. <sup>8</sup> Lefatshe le tla nna lolëa gotlhe fela, le señoe gotlhe fela; gonne lefoko ye le builoe ke Morena. 4 Lefatshe

lea hutsafala le ñoanaganye, lefatshe lea nosela, le noanaganye, batho ba ba golileñ ba lefatshe ba fokotse. <sup>5</sup> Lefatshe le yone le leshoefalicoe ke ba ba ntseñ mo go yone; ka gonne ba tlolile melao, ba fetotse taolo, ba robile kgolagano e e nnetseñ rure. gone phuco e yeleñ lefatshe, le ba ba agileñ mo go yone ba bonyoe molato: ke gone banni ba lefatshe ba fisicoeñ, 'me go tlogecoe batho ba se kaee. <sup>7</sup> Beine e ncha e gokgolecoe, mofina oa shoaba, le ba-pelo e nyakaletseñ ba fegeloa. 8 Tlhapelo ya meropa lea khutla, molumo oa ba ba itumelañ oa fela, monyaka oa harepa oa khutla. <sup>9</sup> Ga ba nka ba noa boyaloa ka sefela; nno e e bogale e tla galakegela ba ba e noañ. <sup>10</sup> Motse oa tubego e rutlegile: ntlo ñoe le ñoe e coecoe, gore go se ka ga tsena motho ope. 11 Go na le segalo mo mebileñ ka ntlha ea boyaloa; boitumelo yotlhe bo fifetse, monyaka oa naga o <sup>12</sup> Motse o setse marope, le kgoro e belicoe ka tshenye-† 18 Gonne go tla nna yana mo gare ga lefatshe mo lichabeñ, yaka go ulubalioa ga setlhare sa motlhoare, yaka go bululioa fa meretloa e fuli-<sup>14</sup> Ba, ba tla choletsa lencoé ya bone, ba tla gooa; ka ntlha ea bogolo ya Morena ba gooe thata, go tloga koa leoatleñ. 15 Ka ntlha ea moo, galaletsañ Morena koa ntlheñ ea botlhaba-tsatsi, elen leina

ya Morena, Molimo oa ga Iseraele mo litlhakenyanen tsa leoatle.

<sup>16</sup> Re utloile lifela go tloga sekhutloñ sa leoatle, kgalalelo mo mosiamiñ. 'Me ka re, Kea tlhorega, kea tlhorega, molatlhegi ke nna! baamogi baa bo ba amogile, ee, baamogi 17 Poifo, ba amogile thata. le lemena, le loralu li fa pele ga gago, oena monni oa lefa-18 'Me etlare eo o sieañ a coa mo molumoñ oa poifo a oele mo lemeneñ; le eo o tlhatlogañ a coa mo gare ga lemena a choaroe ke loralu: gonne liphatlha tsa golimo li bucce, le methec ea lefatshe <sup>19</sup> Lefatshe le ea tsikinyega. thubegetse rure, lefatshe le nyerologile gotlhe, lefatshe le shutisicoe segolo. <sup>20</sup> Lefatshe le tla rereekela yaka motho eo o tagiloeñ, le tla temeka yaka mogope; 'me tlolo ea yone e tla le imela, le oe, le se ke le tlhole le coga gape.

<sup>21</sup> 'Me etlare ka tsatsi yeo, Morena a oatlhaee leshomo ya bagoloane ba ba koa golimo, le likgosi tsa lefatshe mo <sup>22</sup> 'Me ba tla phulefatshiñ. thoa, yaka bagolegoa ba phutheloa mo lemeneñ, ba coaleloe mo kgolegeloñ, ere morago ga malatsi a mantsi ba lekoloe. <sup>23</sup> Ke gone ñoeli o tla shoabisioan, le letsatsi le tlhabisioe litlhoñ; gonne Morena oa mashomo-shomo o tla busa mo ncoeñ ya Sione, le mo Yerusalema, le fa pele ga bagologolo ba gagoe ka kgalalelo.

YESAIA 25.

Shontaga ea boraro ea Atefente.

Ka Mosho.

Morena, o Molimo oa me; ke tla go golisa, ke bake leina ya gago; ka gonne o lirile lilo tse li gakgamatsañ, eleñ likgakololo tsa bogologolo, ka boikanyo le boamarure. <sup>2</sup> Gonne o fetotse motse thotobolo, le motse o o agelecceñ letlotla: le ntlo e ntle ea baeñ gore e se nne motse; ga o nka o ba o agioa. gone seshaba se se thata se tla go galaletsañ, motse oa merafe e e boitshegañ o tla go boifa. 4 Ka gonne o no o le botshabelo ya mogotloana, botshabelo ya motlhoki mo pitlaganyon ea gagoe, seiphemo sa likgolŏbé, chuti mo mogoteñ, motlhañ go cubutlo ea ba ba boitshegañ e etsañ sefefo se fopha lorako. 5 O tla kokobetsa molumo oa ba merafe vaka mogote mo feloñ fa go omileñ ; sefela sa ba ba tshabegañ se tla kokobelioa yaka mogote o kokobelioa ka chuti 6'Me mo ncoeñ ye Morena oa mashomo-shomo o tla lirela lichaba cotlhe moliro oa lilo tse li nonneñ, moliro oa mayaloa a a salisicoeñ mo lintsheñ, oa lilo tse li nonneñ tse li tletseñ moko, oa mayaloa a a salisicoeñ mo lintsheñ a thothloe sentle. 7 Le gone o tla nyeleletsa mo ncoeñ ye sefatlhogo sa losire lo lo latlhecoen golimo ga lichaba cotlhe, le bobipo yo bo ikalileñ golimo ga merafe eotlhe.

8 O melelitse losho rure; le gone Morena Molimo o tla phimola likeleli mo lifatlhogoñ cotlhe; le kgobo ea seshaba sa gagoa o tla e tlosa mo lefatshiñ yotlhe: ka gonne Morena o se buile.

<sup>9</sup> 'Me go tla toe ka tsatsi yeo, Bonañ, Molimo oa rona ke o; re o letile, 'me o tla re boloka: Morena ke eo: re mo letile, re tla itumela re nyakalalele poloko ea gagoe. 10 Gonne lecogo ya Morena le tla ikhutsa mo ncoeñ ye, le Moaba o tla gatakoa mo feloñ ga gagoe, eleñ yaka motlhaka o gatakeloa mo metseñ a thuthubulu. o tla otlolola mabogo a gagoe mo gare ga bone, fela yaka mosapi a otlololela mabogo a gagoe go sapa: 'me o tla nobetsa bohunata ya gagoe 'mogo, le bofelepa ya mabogo a gagoe. 12 'Me o ligile kago e e thata e e golileñ ea lithako tsa gago, o e namalalitse fa fatshe, eleñ mo loroleñ.

YESAIA 26.

Shontaga ea boraro ea Atefente.

Maitsibooa.

Ka letsatsi yeo go tla opeloa sefela se mo nageñ ea Yuta: Re na le motse o o thata; o tla tlhoma poloko, e nne lithako le litshireleco. <sup>2</sup> Bulañ likgoro, gore morafe o o siameñ o o tshegetsañ boamarure o tsene. <sup>3</sup>O tla 'moloka ka kagisho e e itekanetseñ, eo mogopolo oa gagoe o beiloeñ mo go oena, ka gonne a ikantse mo go oena. 4 Ikanyeñ mo Moreneñ ka go nnetseñ rure: gonne mo Morenen Yehofa go na le lefika ye le nnetseñ rure. Gonne o folositse ba ba agileñ koa golimo, motse o o tlotlometsen: o o namalegela tlase, o o namalegela tlase eboñ fa fatshe: o o beela tlase, eboñ mo loroliñ. 6 Lonao lo tla o shobotlha; eleñ linao tsa bahumanegi, le likgato tsa batlho-<sup>7</sup> Tsela ea basiami ke tolamo; oena eo o lolameñ o baakanya tsela ea mosiami. <sup>8</sup> Ee, re go letile, Morena, mo tseleñ ea likatlholo tsa gago ; keleco ea mooa oa rona e mo leineñ ya gago le mo segopocoñ sa gago. 9 Ke go elelitse ka mooa oa me bosigo; ee, ntla cogela ke go batla ka mooa oa me mo teñ ga me: gonne eäre likatlholo tsa gago li le mo lefatshiñ, banni ba lefatshe ba ithute <sup>10</sup> A moikepi a litshiamo. reloe molemo, lefagontseyalo ga a nka a ithuta tshiamo; mo lefatshiñ ya tolamo o tla lira ka chokamo, ga a nka a bona bogolo ya Morena.

† 11 Morena, lecogo ya gago le choletsegile, lefagontseyalo ga ba bone: 'me ba tla bona go yeoa ke moetlo ga gago kaga seshaba sa gago, ba tlhayoe ke litlhoñ; ee, molelo o tla ya lira tsa gago. 12 Mo-

RENA, o tla re tlhomela kagisho: gonne o re liretse litiro tsa rona cotlhe. 13 Morena. Molimo oa rona, marena a sele koa thoko ga gago a re laotse: 'me ka oena oesi re tla umaka leina ya gago. Ba shule, ga ba nka ba tshela; ke bashoi, ga ba nka ba rula: ke gone o ba lekotseñ, oa ba nyeletsa, oa felisa go gopoloa ga bone gotlhe. atisitse morafe, Morena, o atisitse morafe; o galaletse: o okelitse meleloane eotlhe ea naga.

Morena, erile mo kgoberegon ba go lebelela, erile titeo ea gago e le mo go bone, <sup>17</sup> Yaka ba cholola thapelo. mosali eo o maotoana-maima a atamela nako ea go belega, a le mo litlhabiñ a gooa a le mo metlotseliñ ea gagoe; le rona re ne re ntse valo fa pele ga gago, Morena. 18 Re ne re le maotoana-maima, re ne re le mo litlhabiñ re ne re ntse yaka ekete re belegile phefo; ga rea ka ra lira kgololo epe mo lefatshiñ; le gone banni ba lefatshe ga baa ka ba oa. 19 Bashoi ba gago ba tla tshela; lirepa tsa me li tla rula. Cogañ, lo opele, lona ba lo ntseñ mo loroleñ: gonne monyo oa gago o ntse yaka monyo oa merogo, 'me lefatshe le tla ntsha bashoi.

Ntlo, seshaba sa me, tsena mo matloaneñ a gago, o icoalele meyako ea gago: iphitlhe ka sebakanyana, go tsama kgalefo e feta. <sup>21</sup> Gonne, bona, Morena o coa mo feloñ ga gagoe gore a oathaele banni ba lefatshe tshiamololo ea bone: lefatshe le yone le tla senola mali a yone, ga le nka le tlhola le bipa babolaoa ba yone.

> YESAIA 28, 5-19. Shontaga ea boraro ea

Atefente.

Maitsibooa (2).

(Tsatsi ya Bo-Simone le Yuta Baitshephi; ka Mosho, liferese 9-17.)

Ka letsatsi yeo Morena oa mashomo-shomo o tla nnela ba ba setseñ ba seshaba sa gagoe seroalo sa kgalalelo le kola ea bontle ; 6 a nnele eo o nnetseñ go atlhola mooa oa katlholo, le thata mo go ba ba bosañ ntoa fa kgoroñ. 7'Me le ba ba timelicoe ke boyaloa, ba faposioa ke nno e e thata; moperiseta le moperofeta ba timelicoe ke nno e e thata, ba melioa ke bovaloa. ba faposioa ke nno e e thata; ba timela mo liponoñ, ba kgocoa fa ba atlhola. 8 Gonne litafole cotlhe li tletse matlhatsa le mekgona, go sena gope fa gontle. 9 O tla ruta mañ kico? o tla tlhaloganyetsa mañ melaetsa? ba ba kgoisicoeñ mashi, ba ntshicoe <sup>10</sup> Gonne ke mo mabeleñ? taelo mo taeloñ, taelo mo taeloñ; taolo mo taoloñ, taolo mo taoloñ; bobotlana fa, bobotlana fale. 11 'Nya, o tla bua le seshaba se ka batho ba lipounama li sele le ka loleme lo sele: <sup>12</sup> se o se reileñ, a re, Boikhuco ke yo, lapolosañ eo o lapileñ; le gone inonocho ke e: lefagontseyalo sa gana go utloa. <sup>13</sup> Ke gone lencoé ya Morena le tla se nnelañ taelo mo taeloñ, taelo mo taeloñ, taelo mo taoloñ; bobotlana fa, bobotlana fale; gore ba tle ba ee, ba oe ka metlhana, ba robege, ba choaroe ke loralu, 'me ba choloe.

<sup>14</sup> Ke gone utloañ lencoé ya Morena, lona banna ba ba nyatsañ, ba lo busañ seshaba se se se mo Yerusalema: 15 Ka gonne lo rile, Re lirile kgolagano le losho, le gone re lumalanye le bobipo; etlare thupa e e penologañ e ralala, e se ke e re fitlhele; gonne re lirile maaka botshabelo ya rona, ra iphitlha ka koa tlase ga tsieco: 16 ke gone go builen Morena Molimo, Bonan, ke baea lencoè mo Sione gore le nne motheo, lencoè ye le lekiloeñ, lencoè ye le tlhokegañ ya kgokgocho ya motheo o o rurefetseñ: eo o lumelañ ga a nka a potlaka. 17 'Me tshiamisho ke tla e lira taolo, le tshiamo lerumo ye le siamisañ: sefako se tla kgophola botshabelo ya maaka, le metse a penologele felo ga go iphitlha. 18 Le kgolagano ea lona le losho e tla lirololoa, le tumalano ea lona le bobipo ga e nka e ema; etlare thupa e e penologañ e ralala lo gatakoe ke eone.

YESAIA 30, 1-27.

Shontaga ea bone ea Atefente.

Ka Mosho.

Go latlhega bana ba ba lirukutlhi, go bua Morena, ba ba lirañ merero, 'me ga se mo go nna, ba ba itshirañ ka losire, lo eseñ loa mooa oa me, gore ba okeletse sebe mo sebeñ: <sup>2</sup> ba ba tsamaeañ go fologela koa Egepeto, 'me ga baa ka ba botsa mo molomoñ oa me; gore ba ithatafatse ka thata ea ga Faroe, ba ikanye chuti ea Egepeto! <sup>3</sup> Ke gone thata ea ga Faroe e tla nnañ litlhoñ tsa lona, le go ikanya chuti ea Egepeto go nne poporegelo ea lona. 4 Gonne likgosana tsa gagoe li ne li le koa Soane, le baroñoi ba gagoe ba fitlhile koa Hanese. <sup>5</sup> Ba tla tlhayoa ke litlhoñ ka ntlha ea seshaba se se sa kakeñ sa ba ira sepe, se se senañ thusho lefaele molemo, faese litlhoñ, le sekgobo.

<sup>6</sup> Makokoma a lipelesa tsa boroa:

Go ralala naga ea khuluego le kgalakego, koa go coañ tau e e namagali le tau e tona, le magalane, le noga e e molelo e e fofañ, ba isa likhumo tsa bone ba li belesitse mo magetleñ a lipetsana tsa liesele, le maruo a bone mo meetseñ ea likamele, koa seshabeñ se ba senkañ ba shoela molemo ka shone. <sup>7</sup> Gonne Egepeto e thusetsa lefela, 'me e sena gope: ke gone ke le bilitseñ

Rahaba eo o ituletseñ. 8 Yanoñ tsamaea o a koale fa pele ga bone mo letlapaneñ, a gatisioe mo bukeñ, gore a tshegelelioe nako e e tlañ ka go sa feleñ le go sa feleñ. <sup>9</sup> Gonne ke seshaba se se rukutlhañ, ke bana ba ba maaka, bana ba ba sa rateñ go utloa molao oa Morena: 10 ba ba raeañ baboni, ba re, Se boneñ; ba raea baperofeta, ba re, Se re perofesetseñ lilo tse li siamen, buan le rona, lilo tse li borethe, perofesañ litsieco: 11 katogañ, lo fapoge mo tseleñ, lirañ gore Moitshephi oa ga Iseraele a re tloge pele. 12 Ke gone ka moo Moitshephi oa ga Iseraele o rileñ, Ka gonne lo nyatsa lefoko ye, lo ikanya kgorobelo le bobelo-e-kgopo, lo ithetebega mo go cone; 13 ke gone tshiamololo e tla lo coelañ kgogeli e e batlileñ go oa, e kokomoga mo lorakoñ lo lo golileñ, e go thubega ga eone e liralañ ka choganyeco ka pela. 14 'Me o tla e thuba yaka go thuyoa nkgo ea 'mopi, a e thubaganye ka go bisa go e rekegela: 'me ga go nka go bonoa mo likapetlaneñ tsa eone lophego lo molelo o ka tseoañ mo 'isho ka lone, lefaele metse mo nkgoñ. 15 Gonne go bua yana Morena Molimo, Moitshephi oa ga Iseraele, Ka go booa le go ikhutsa lo tla bolokega; lo tla tiea ka go iketla le go ikanyega: 'me lo ganne. 16 'Me lo rile, 'Nya, re tla siea ka lipitse; ke gone

lo tla sieañ: loa re, Re tla palama tse li lobelo; ke gone ba ba lo latelelañ ba tla nnañ lobelo. 17 Ba thausanta ba tla siea fa ba kgalemeloa ke a le moñoe-fela; lo tla siea lo kgalemeloa ke ba le batlhano: lo be lo nne yaka sesipi se tlogecoe mo tlhoreñ ea lencoè, le yaka mokgele o le mo <sup>118</sup> 'Me ke gone lokgabeñ. Morena o tla letañ, gore a lo tlhomogele pelo, 'me ke gone o tla tlotlomelioañ, gore a lo utloele-botlhoko: gonne Mo-RENA ke Molimo o o siamisañ; go tshego botlhe ba ba o letañ.

<sup>19</sup> Gonne seshaba se tla nna mo Sione mo Yerusalema: ga o nka o tlhola o lela: rure o tla go tlhomogela pelo kaga segalo sa lencoé ya gago, etlare a utloa a go fetole. <sup>20</sup> Lefa Morena a lo fa bogobe ya pitlaganyo le metse a pitlaganyo lefagontseyalo baruti ba gago ga ba nka ba tlhola ba fitlhega, 'me matlho a lona a tla bona baruti ba lona: 21 le litsebe tsa gago li tla utloa lefoko le le koa morago ga gago, le re, E ke eone tsela, lo tsamaee ka eone; fa lo shokologela koa lecogoñ ye le tona, le fa lo shokologela koa go ye le na-<sup>22</sup> 'Me lo tla leshoemagali. fatsa go manega ga lichoancho tse li setiloeñ tsa gago tsa selefera, le go lila ga lichoancho tse li tshecoeñ tsa gago tsa gauta: o li latlhe yaka shoo se se leshoe; o se ree, o

re, Tloga fa. 23 'Me o tla nesetsa peo ea gago pula, e o tla e yalañ mo mmuñ; a go nee bogobe ya louño loa mmu, lo tla nona lo ate: motlhañ goo likgomo tseno li tla fulañ mo mafuloñ a a atlhameñ. <sup>24</sup> Le cone lipholo le lieselana tse li lemañ mmu li tla ya 'moko o o lokiloeñ, o o olosicoen ka tlatla le ka loselo. <sup>25</sup> 'Me mo ncoeñ leñoe le leñoe ye letelele le mo lokgaben lonoe le lonoe le lotelele, go tla nna linoka tsa metse a a elelañ, ka letsatsi ya polao e kgolo, motlhañ lishooa li <sup>26</sup> Le gone leseli ya oañ. ñoeli le tla nna yaka ya letsatsi, le leseli ya letsatsi le okelioe ga shupa, yaka leseli ya malatsi a shupa ntlhañ go Morena o fapañ ntho ea seshaba sa gagoe, a folise makgabuko a shone.

YESAIA 32.

Shontaga ea bone ea Atefente.

Maitsibooa.

Bonañ, kgosi e tla busa ka tshiamo, le likgosana li laole ka tshiamisho. 2'Me monna o tla nna yaka bosekamelo ya phefo, le yaka logaga go tila secüacüe; yaka linoka tsa metse mo feloñ fa go lokgere, yaka moruti oa lefika ye legolo mo nageñ e e ñosetseñ. 3'Me matlho a ba ba bonañ ga a nka a nna lotobo, le litsebe tsa ba ba utloañ li tla

reetsa. 4 Le eone pelo ea lephoumela e tla tlhaloganya kico, le loleme loa ba ba goeletlhañ lo tla akofa lo bua ka thanolo. 5 Setlatla ga se nka se tlhola se bilioa kgabale, lefaele leferefere le bilioa gore le mafoko. <sup>6</sup> Gonne motho eo o setlatla o tla bua ka botlatla, le pelo ea gagoe e lire tshiamololo, gore a tle a lire boithamako, a bue timelo kaga Morena, a lire mooa oa eo o tlala logaba, a tlhaelise nno ea eo o nyoriloeñ. <sup>7</sup> Lilo tse leferefere le lirañ ka cone li boshula: le loga maano a bolotsana gore le nyeletse ba babotlana ka mafoko a maaka, lefa motlhoki a bua tshiamo. 8'Me eo o kgabale o tlhatlhanya lilo tsa bogabale; le gone o tla nna a coelela ka lilo tsa bogabale.

<sup>† 9</sup> Nanogañ, lona basali ba lo mo boiketloñ, lo utloe lencoé ya me ; lona basetsana ba lo señ tlhoko, ntshetsañ <sup>10</sup> Lona bapuo ea me tsebe. sali ba lo señ tlhoko lo tla kgoberoa ka malatsi a a fetañ a ñoaga: gonne papali ea mofina e tla tlhokafala, phulo ga e nka e lirala. 11 Kgaphaselañ, lona basali ba lo mo boiketlon; huluegan, lona ba lo señ tlhoko: gasañ likobo, lo itire meshampa, lo ikgatlhe ka masela a likgetse mo lithekeñ. <sup>12</sup> Ba tla ititaea lihuba kaga masimo a a monate, mofina o 0 <sup>13</sup> 'Mitloa le likhi li tla mela mo nageñ ea seshaba sa me;

ee, mo matluñ otlhe a boitumelo mo motseñ oa nyakalalo: <sup>14</sup> gonne ntlo ea borena e tla bakeloa; motse o o bathobatho o tla ñoegeloa; lokgaba le sethala li tla coela rure likgaga, li nne tlhapelo ea lipitse tsa nageñ, le malisho a macomane; 15 go tsamaea re goromelelioa mooa o coa koa golimo, 'me lobooa lo fetoga tshimo ea mauño, le tshimo ea mauño e kaioa <sup>16</sup> 'Me tshiamisho e sekgoa. tla nna koa gare ga naga, le tshiamo e sale mo tshimoñ ea 17'Me tiro ea tshimauño. amo e tla nna kagisho, le tshiamo e seme boiketlo le go ikanyega ka go sa khutleñ. <sup>18</sup>'Me seshaba sa me se tla nna mo bonnoñ ya thagamo, le mo maagoñ a a rurefetseñ. le mo mafeloñ a boiketlo le 19'Me go tla na boikhuco. sefako ka go oa ga sekgoa; le motse a tla namalegeloa tlase-tlase. <sup>20</sup> Go tshego lona ba lo yalañ mo thoko ga metse otlhe, ba lo ntshetsañ maoto a kgomo le esele fela.

> YESAIA 33, 2-23. Shontaga ea bone ea Atefente.

> > Maitsibooa (2).

MORENA, o nne tsalano mo go rona; re go lebeletse: o nne lecogo ya bone ka mosho moñoe le moñoe, le poloko ea rona mo nakoñ ea kgoberego. <sup>3</sup> Lichaba li tshabile molumo oa tlhapeo; erile o inanola merafe ea gasama. <sup>4</sup> 'Me thopo ea lona e tla kokoañoa yaka tsienyane e kokoanya: ba tla e koopela yaka boiyane bo koopa. <sup>5</sup> Morena o golile; gonne o ntse koa golimo: o tlalitse Sione ka tshiamisho le tshiamo. <sup>6</sup> 'Me go tla nna tlhomamo mo metlheñ ea ga-go, le letlotlo ya poloko, le botlhale, le kico: go boifa Morena ke lohumo loa gagoe.

<sup>7</sup> Bonañ magale a bone a galela koa ntle: matona a kagisho a lela ka kgalakego. <sup>8</sup> Mebila e ntse fela, moeti ga a eo: o robile kgolagano, o nyalitse metse, ga a re sepe ka motho. 9 Naga e gokgolecoe, ea ñosela: Lebanona a litlhoñ, aa shoaba: Sharone o choana le lobooa; Bashana le Karemele a tlhotlhorega matlhare. 10 Yanon ke tla ema, go bua Morena; yanoñ ke tla icholetsa; yanoñ ke tla golisioa. 11 Lo tla ithoala 'moko, lo belege motlhaka: phegelo ea lona ke molelo o o tla lo yañ. 12 Le lichaba li tla nna yaka taka fa e chuyoa: yaka 'mitloa e e remiloeñ, e e fisioañ mo moleloñ.

† 13 Lona ba lo kgakala-kgakala, utloañ se ke se lirileñ; le lona ba lo gaufi, bolelañ nonofo ea me. 14 Baleofi ba ba mo Sione baa boifa; thoromo e akabalitse ba ba sa boifeñ Molimo. E mañ mo go rona eo o ka nnañ le molelo o o yañ? e mañ mo go rona eo o ka nnañ le mogote

o o nnetseñ rure. 15 Ke eo o tsamaeañ ka tshiamo, a bua ka thokgamo; eo o nyatsañ leruo ya likgatelelo, eo o tlhotlhorañ liatla tsa gagoe gore a se chole limpho, eo o ikabañ litsebe gore a se ka a utloela mali, a bululatsa matlho a gagoe gore a se lebe boshula; 16 ene o tla nna koa golimo: likgaga tse likgolo li tla nna kago ea gagoe ea phemelo: o tla fioa bogobe; metse a gagoe a tla nna a a sa cheñ. 17 Matlho a gago a tla leba kgosi mo bontleñ ya eone: a tla bona naga e e nametseñ kgakala. 18 Pelo ea gago e tla tlhatlhanya sechogo: o fa kae eo o balileñ, o fa kae eo o lekanyelitseñ lekgetho? o fa kae eo o balileñ lithala? 19 Ga o nka o bona seshaba se se bogale, seshaba sa puo e e boteñ e o sa kaken oa e tlhaloganya; sa loleme lo lo goeletlhañ lo o sa kakeñ oa lo utloa. 20 Leba Sione, motse oa meliro ea rona e e tlhomiloeñ : matlho a gago a tla bona Yerusalema, e le boago ya boiketlo, motlagana o o senkañ o tlosioa; maotoana a one ga a nka a ba a khumoloa, ga go thapo epe ea one e e tla kgaogañ. 21'Me Morena o tla na le rona gone ka bogolo; felo ga linoka tse li sephara le likelelo; mo go senkañ go tsena segobana sepe ka likgoeco, lefaele sekepe se segolo ga senka se feta ka teñ. <sup>22</sup>Gonne Morena ke moatlholi oa rona. Morena ke mo-re-nei molao, Morena ke kgosi ea rona; o tla re boloka.

YESAIA 35.

Shontaga e e morago ga Krestemas.

#### Ka Mosho

le Tsatsi ya ga Tomase Moitshephi. *Maitsibooa*.

Lobooa le naga e e lokgere li tla itumela; le logalaopa lo tla nyakalala, lo thunye yaka sesheshe. <sup>2</sup> Lo tla thunya segolo, lo nyakalale ka boitumelo le kopelo; lo tla neoa kgalalelo ea Lebanona, bontle ya Karemele le Sharone: ba tla bona kgalalelo ea Morena, bontle ya Molimo oa rona.

<sup>3</sup> Tiisañ mabogo a a fokolañ, lo tlhomamise mañole a a <sup>4</sup> Raeañ ba ba peleanyeñ. lophafo, lo re, Thatafalañ, lo se boife: bonañ Molimo oa lona o tla tla ka poshulosho, ka go losa molato ga Molimo; o tla tla a lo boloke. 5 Elirañ gone matlho a lifofu a tla bululogañ, le litsebe tsa boshushoe li kabologe. 6 Le segole se tla tlola yaka tshephe, le loleme loa semumu lo opele : gonne metse a tla phunyega mo loboceñ, le linoka mo lo-<sup>7</sup> Moeleli galaopeñ. fetoga mogobe, le mmu o o kgalegileñ o coe mecoeli a metse: mo boagoñ ya bophokove, mo lilaoñ tsa bone e tla nna boyañ le litlhaka le maphutlo. <sup>8</sup>Go tla nna 'mila gone, le tsela, e tla bilioa, Tsela ea boitshepho; moitshekologi ga a nka a feta ka eone; 'me e tla nna ea bao: baeti, ee masilo ga a nka a timela mo go eone. 9 Ga go nka go nna tau epe gone, le gone ga e nka e tsamaioa ke sebatana sepe, ga li nka li fitlheloa gone; 10 'me barekololui ba tla tsamaea gone : le gone ba ba rebolecoeñ ke Mo-RENA ba tla booa, ba tle mo Sione ka kopelo; boitumelo yo bo nnetseñ rure bo tla nna mo litlhogon tsa bone: ba tla bona boitumelo le tlhapelo, fa e le bohutsana le go sisapelo li tla siea.

YESAIA 38.

Shontaga e e morago ga Krestemas.

Maitsibooa.

Ka malatsi ao Hesekia a bo a bobolela loa go go shoa. 'Me Yesaia moperofeta moroa Amose a tla mo go ene, a mo raea, a re, Go bua yana Mo-RENA, Baakanya ntlo ea gago; gonne o tla shoa, ga o nka o <sup>2</sup> 'Me Hesekia a shokololela sefatlhogo sa gagoe koa loboteñ, a rapela Mo-RENA, a re, <sup>3</sup> Morena, kea go rapela, gopola kafa ke tsamaileñ fa pele ga gago ka bonnete ka gone, le ka boitekanelo ya pelo, 'me ke ne ka lira se se choanetseñ mo ponoñ ea gago. 'Me Hesekia a 4'Me lefoko ya lela segolo. Morena ya liralela Yesaia, le re, Eä, o ree Hesekia, o re, Go bua yana Morena, Molimo oa ga Tafita 'rago, Ke utloile thapelo ea gago, ke bonye likeleli tsa gago: bona, ke tla okeleletsa malatsi a gago linyaga li leshome le <sup>6</sup> Le gone meco metlhano. ke tla go golola le motse o mo lecogoñ ya kgosi ea Asiria: ke femele motse o. 7'Me se e tla nna seshupo mo go oena, se coa mo Morenen, gore Morena o tla liragatsa shoo se se o se buileñ: 8 bona, ke tla bosetsa moruti mo lirepoliñ o o shokologileñ ka letsatsi mo letlapeñ ya linako ya ga Ahase, ke o bosetse koa morago ka lirepoli li leshome. Ga nna yalo, letsatsi ya booa lirepoli li leshome mo letlapeñ ya linako ye le ne le fologetse mo go yone.

‡ 9 Koalo ea ga Hesekia kgosi ea Yuta, morago a sena go bobola, 'me a folile mo poboloñ ea gagoe. <sup>10</sup> Ke rile, ke tla tsena mo likgoroñ tsa bobipo ke sale mo bogareñ ya malatsi a me: ke amogiloe linyaga tsa me tse li setseñ. 11 Ka re, Ga nka ke bona Morena, eleñ Morena lefatshiñ ya batsheli: ga nka ke tlhola ke bona motho le banni ba lefatshe. 12 Bonno ya me bo katogile, bo fulusicoe mo go nna yaka mogocana oa molisa: ke chopile botshelo ya me yaka mologi; o tla nkgaola mo selogeloñ: tloga motshegare go isa bosigo o tla nkhutlisa. 13 Ka

ipela-pela go fitlhelela mo moshoñ; yaka tau o roba marapo a me otlhe yalo: go tloga motshegare go isa bosigo o tla nkhutlisa. 14 Ka phokelela yaka peoloane kgotsa mogololi; ka luma yaka lephöi: matlho a me a limelelioa ke go lelala; Morena, ke patikiloe, o nkarabele 15 Ke tla reñ? o buile le nna, le gone o se lirile ka esi: ke tla nna ke tsamaea ka bonya ka linyaga tsa me cotlhe ka ntlha ea kgalakego ea mooa oa me. <sup>16</sup> Morena, batho ba tshela ka lilo tse, le botshelo ya mooa oa me bo mo go cone gotlhe: ke gone o mpholise, o <sup>17</sup> Bona, kgalakego ntshelise. e kgolo e ne ea 'nnela kagisho : 'me erile kaga go rata mooa oa me oa o golola mo khutiñ ea go bola, gonne o latlhetse libe tsa me cotlhe koa morago ga gago. 18 Gonne bobipo ga bo kake ya go baka, losho ga lo kake loa go itumelela: ba ba fologelañ mo moleteñ ga ba kake ba sholofela boamarure ya gago. <sup>19</sup> Motsheli. motsheli ke ene o tla go bakañ, yaka ke lira ka tsatsi ye: 'rabo o tla itsise bana boamarure ya gago. 20 Morena o rata go mpoloka: ke gone re tla opelañ lifela tsa me tsa lileco tse li linti ka malatsi otlhe a botshelo ya rona mo tluñ ea Morena.

<sup>21</sup> 'Me Yesaia o na a rile, A ba tsee papetlana ea lifeige, ba e manege mo tlhagaleñ, 'me o tla fola. <sup>22</sup> Hesekia le ene a rile, Seshupo ke eñ sa gore ke tla tlhatlogela koa tluñ ea Morena?

YESAIA 40.

Shontaga e e morago ga Krestemas.

Maitsibooa (2).

Gomotsañ, gomotsañ seshaba sa me, go bua Molimo oa lona. <sup>2</sup> Buañ le Yerusalema ka kgomoco, lo o kuele, fa tlhabano ea one e liragetse, le tshiamololo ea one e lebalecoe: gonne o bile o bonye mo seatleñ sa Morena gape kaga libe tsa one cotlhe.

<sup>3</sup> Lencoé ya eo o kuoañ koa gareganaga, a re, Baakanyañ tsela ea Morena, siamisetsañ Molimo oa rona 'mila mo gareganaga. 4 Mogogoro moñoe le moñoe o tla golisioa, le maye otlhe le makgabana a tla notlafalioa: le tse li shokameñ li tla siamisioa, le tse li magoata li tla rethefalioa: <sup>5</sup> le kgalalelo ea Morena e tla bonatsega, le nama eotlhe e tla e bona : gonne molomo oa Morena o boletse. <sup>6</sup> Lencoé ya moñoe ya re, Kuoa. eo moñoe a re.Ke tla kuoañ ? Nama eotlhe ke boyañ le molemo otlhe oa eone o ntse vaka sesheshe sa naga: 7 boyañ boa shoaba, sesheshe **se**a tlhotlhorega; ka gonne mooa oa Morena o se fokile: rure seshaba ke boyañ. 8 Boyañ boa shoaba, sesheshe sea tlhotlhorega: 'me lefoko ya Molimo oa rona le tla ema ka go sena bokhutlo.

<sup>9</sup> Oena eo o bolelelañ Sione mafoko a a molemo, tlhatlogela koa ncoeñ ye le golileñ; oena eo o bolelelañ Yerusalema mafoko a a molemo, choletsa lencoé ya gago ka thata; le choletse, se boife; raea metse ea Yuta, o re, Bonañ Molimo oa lona! Bonañ. Morena Molimo o tla tla yaka mothati, le lecogo ya gagoe le tla mo laolela; bonañ, tuelo ea gagoe e na nae, le tiro ea gagoe e fa pele ga gagoe. 11 O tla lisa lecomane ya gagoe yaka e le molisa, o tla phutha likoanyana ka mabogo a gagoe, a li chole ka sehuba sa gagoe, 'me tse litsetse o tla li goga ka pepetleco.

<sup>12</sup> Ke mañ eo o lekantseñ metse ka khuti ea seatla sa gagoe, a lekanya legolimo ka go gatalatsa menoana ea gagoe, a chola lorole loa lefatshe ka selekanyo, a lekanya maye ka selekanyo sa pego, le makgabana ka sekale? mañ eo o kaetseñ mooa oa Morena, gono a mo ruta e le mogakololi oa gagoe? na a gakololana le mañ, 'me o na a laeloa e mañ, a mo ruta mo tseleñ ea katlholo, a mo itsise, a mo shupetsa tsela ea thaloganyo? 15 Bonañ. merafe e ntse yaka lerotholi ya nkgo, e kaioa yaka loroyana lo lo mo selekanyoñ sa pego: bonañ, o choletsa litlhake-tlhake vaka seo sese-

nyenye. 16 'Me Lebanona ga ea lekana molelo, le lipholofolo tsa eone ga lia lekana sentsheco se se fisioañ. Merafe eotlhe fa pele ga gagoe e ntse yaka fa e seeo, e kaioa ke ene yaka se se seoñ, le se se lefela. ‡18 Ke gone lo tla choantshañ Molimo le mañ? kgono lo tla bapisa le one sechoancho sefe? 19 Fa e le sechoancho se se setiloeñ, se tshèloa ke moliri, le mothuli oa gauta a se manega ka gauta, a se thulela liketane <sup>20</sup> Eo sentsheco se tsa gauta. se ntseñ yalo se mo palelañ ka ntlha ea khumanego o ipalela setlhare se se senkañ se bola; o ipatlela moliri co o senatla eo o tla emisañ sechoancho se se setiloeñ, se se senkañ se tlosioa. 21 A ga loa ka loa itse? a ga loa ka loa utloa? a ga loa ka loa se boleleloa e sale tshimologoñ? a ga loa ka loa tlhaloganya e sale metheoñ ea lefatshe? <sup>22</sup> Ke ene eo o ntseñ golimo ga tikologo ea lefatshe, 'me banni ba yone ba ntse fela yaka tsienyane; eo o menololañ magolimo yaka letsela ye le lokgefe, o a tsharolola yaka tente ea go nna mo go eone: <sup>23</sup> eo o nyeletsañ likgosana: o lira baatlholi ba lefatshe yaka lefela. ga baa ka ba tlhoñoa; ee, ga baa ka ba yaloa; ee, thito ea bone ga e ese e name mecoe mo mmuñ: le gone oa ba bululela, 'me ba shoabe, kgopholoe ke sefefo yaka

'moko. <sup>25</sup> Ke gone lo tla nchoantshañ le mañ, gore ke lekane le ene, go bua Moitshephi. <sup>26</sup> Choleletsañ matlho a lona koa golimo, lo bone eo o tlholileñ tse, a ntsha leshomo ya cone ka palo: o li bitsa cotlhe ka maina: ka ntlha ea bogolo ya thata ea gagoe, le ka gonne o nonofile ka bonatla, ga go sepe se se tlhokafalañ.

<sup>27</sup> Oa reñ, Yakobo, o buañ, Iseraele; oa re, Motsamao oa me o fitlhecoe Morena, le tshiamisho ea me ga e lemogoe ke Molimo oa me. ga oa ka oa itse? a ga oa ka oa utloa? Molimo o o nnetseñ rure, Morena, 'Mopi oa likhutlo tsa lefatshe, ga a nosele, le gone ga a lape; tlhaloganyo ea gagoe ga e tlhotlhomisege. <sup>29</sup> O nonotsha ba nosetsen; o okeletsa thata ea eo o senañ 30 Fa e le makoloane a tla ñosela a lape, le makau a tla oela rure: 31 'me ba ba lebelelaŭ Morena ba tla bona nonofo e ncha; ba tla tlhatloga ka liphuka yaka manoñ; ba tla taboga, ba se lape; ba tla tsamaea ba se ñosele.

#### YESAIA 42.

Shontaga ea bobeli morago ga Krestemas.

Ka Mosho.

Bonan motlhanka oa me eo ke mo kokotletsañ; moitshenkelui oa me eo mooa oa me o itumelañ mo go ene: ke beile mooa oa me mo go ene; o tla ntshetsa Bamerafe-rafe tshiamisho. <sup>2</sup> Ga a nka a gooa, lefaele go choletsa, kgotsa go utloaletsa lencoé ya gagoe mo 'mileñ. 3 Ga a nka a roba lotlhaka lo lo phitsegileñ, le lobonenyana lo lo kuañ ga a nka a lo tima; o tla ntsha tshiamisho mo bo-<sup>4</sup> Ga a nka a fokola. nneteñ. lefaele go felisioa pelo, go tsamaee a bee tshiamisho mo lefatshiñ; litlhake-tlhake le cone li tla lebelela taolo ea gagoe. <sup>5</sup> Go bua yana Molimo Morena, eo o na a tlhola magolimo, a a phutholola; eo o namisañ lefatshe le tse li melañ mo go yone; eo o naeañ batho ba ba mo go yone go fegeloa, le mooa mo go ba ba tsamaeañ gone: <sup>6</sup> Nna Morena ke go bilitse ka tshiamo, ke tla go choara ka lecogo, ke go tshegetse, ke go neele o nne kgolagano ea seshaba, le leseli ya Bamerafe-rafe; 7 gore o bululole matlho a a foufetseñ, o ntshe ba ba choeroen mo moletin. le ba ba ntseñ mo lefifiñ mo tluñ ea kgolegelo. 8 Ke nna Morena; ke yone leina ya me: 'me kgalalelo ea me ga nka ke e naea eo moñoe, lefaele pako ea me mo lichoanchoñ tse li setiloeñ. 9 Bonañ, lilo tsa pele li liragetse, ke bolela lilo tse li ncha: ke li lo bolelela li ese li tlhage.

<sup>10</sup> Opelela Morena sefela se

sesha, le pako ea gagoe koa sekhutlon sa lefatshe; lona ba lo fologelañ koa leoatleñ, le cotlhe tse li mo go yone, litlhake-tlhake, le banni ba <sup>11</sup> A lobooa le metse cone. ea lone li choletse lencoé ya cone, metsana a a ncoeñ ke Baketare; a banni ba Sela ba opele, ba thomeletse ba le koa golimo ga maye. ba ntshetse Morena kgalalelo, ba bolele pako ea gagoe mo 13 MORENA litlhake-tlhakeñ. o tla bolola yaka mothati; o tla cosa lehufa yaka monna oa ntoa: o tla gooa, ee, o tla thomeletsa; o tla nonofela 14 Ga ke baba ba gagoe. bolo go lilimala; ke itetlile, ke ithibile: yanoñ ke tla gooa yaka mosali eo o belegañ; ke tla hupela mooa oa  $^{15}$  Ke tla me ke fegeloe. senya maye le makgabana, ke shoabise merogo ea one eotlhe; ke tla lira linoka lioli, ke chese maliba. ke tla lere lifofu ka tsela e li sa e itseñ; ke li goge ka litselana tse li sa li itseñ: ke tla lira lefifi leseli fa pele ga cone, le mafelo a a kgopo ke a lire a a lolameñ. Ke tla lira lilo tse, ga nka ke ba bakela. <sup>17</sup> Ba ba ikanyañ lichoancho tse li setiloeñ, ba raea lichoancho tse li tshecoeñ, ba re, Lo melimo ea rona, ba tla boselioa koa morago, ba tlhayoe ke litlhoñ thata.

<sup>† 18</sup> Utloañ lona ba boshushu; lebañ, lona lifofu, gore

<sup>19</sup> Ke mañ eo o lo bone. sefofu, faese motlhanka oa me? kgono oa boshushu, yaka moroñoi eo ke mo romelañ? ke mañ eo o sefofu yaka eo o agisanyeñ le ma, eo o sefofu yaka motlhanka oa Morena? <sup>20</sup> O bona lilo li le lintsi, 'me ga o ele-tlhoko; litsebe tsa gagoe li kabologile, 'me ga a utloe. 121 Morena o na a kgatlhega, ka ntlha ea tshiamo ea gagoe, go golisa molao, le go o baea mo tlotlegoñ. <sup>22</sup> 'Me se ke seshaba se se amogiloeñ, se thopiloe; ba raecoe botlhe mo lilukuñ, ba fitlheloa mo matluñ a kgolegelo: ba gapiloe, 'me ga go ope eo o gololañ; ke mathocoa, 'me ga go ope eo o reñ, Bosa. <sup>23</sup> Ke mañ mo go lona eo o tla sekegelañ se tsebe ea gagoe? eo o tla reetsañ a utloa kaga nako e e tlañ? <sup>24</sup> Ke mañ eo o ntshitseñ Yakobo gore e nne thopo, a ntshetsa Iseraele bagapi? a e ne e se Morena, eo o re mo leofetseñ, le eo ba ganneñ go tsamaea ka litsela tsa gagoe, le gone ba se ka ba utloa molao oa gagoe. 25 Ke gone o ba goromelelitseñ bogale ya gagoe yo bo gotetseñ, le thata ea ntoa; ya mo chuba mo tikologon, lefagontseyalo a se ka a itse; ya mfisa, lefagontseyalo, a se ka a go elatlhoko.

### YESAIA 43.

Shontaga ea bobeli morago ga Krestemas.

#### Maitsibooa.

'Me yanoñ go bua yana Morena eo o go tlholileñ, oena Yakobo, eo o go bopileñ, oena Iseraele: Se boife, gonne ke go rekolotse; ke go bilitse ka leina ya gago, o oa me. <sup>2</sup> Fa o tshela metse ke tla bo ke na nao; fa o tshela linoka, ga li nka li go khurumetsa: fa o ralala molelo, ga o nka o go fisa; lefaele kgabo ga e nka e go kapa. <sup>3</sup> Gonne ke nna Morena Molimo oa gago, Moitshephi oa ga Iseraele, 'moloki oa gago; ke ntshitse Egepeto gore ke go lefele, le Etiopia le Seba kaga gago. <sup>4</sup> Erile ka o no o le setlhoko mo ponoñ ea me, o le se se tlhokegañ, 'me ke ne ke go ratile; ke gone ke tla ntshañ batho ka ntiha ea gago, le lichaba ka ntlha ea botshelo ya gago. <sup>5</sup> Se boife, gonne ke na nao: ke tla lere peo ea gago koa ntlheñ ea botlhabatsatsi, ke go phuthe koa ntlheñ ea kgalagali; 6 ke tla raea ntlha ea bokone, ke re, Tlhoboga, le ntlha ea boroa, ke re, Se gonyele; bosa bomoroake koa kgakala, le bomoroaliake koa sekhutloñ sa lefatshe; 7 moñoe le moñoe eo o bilioañ ka leina ya me, le eo ke mo tlholetseñ kgalalelo ea me; ke 'mopile; ee, ke mo lirile. 8 Leren seshaha

sa lifofu tse li nañ le matlho, le sa ba boshushu ba ba nañ le litsebe. 9 A merafe eotlhe e phuthoe, a lichaba li kokoañoe, e mañ mo go cone eo o ka bolelañ se, le go re shupetsa lilo tsa pele? a ba ntshe bashupi ba bone, gore ba tle ba siamisioe: kgotsa a ba utloe, ba re, Ke ka mannete. <sup>10</sup> Lo bashupi ba me, go bua Morena, le motlhanka oa me eo ke mo ipaletseñ: gore lo itse, lo ntumele, lo tlhaloganye fa ke le ene; ga go Molimo ope o o liriloeñ pele ga me, le gone ga go ope o o tla nnañ morago ga me. <sup>11</sup> Nna, eleñ nna, ke Morena; 'me koantle ga me ga go na <sup>12</sup> Ke boletse, ke 'moloki. bolokile, le gone ke shupile, 'me ga bo go sena molimo o sele mo go lona: ke gone lo leñ bashupi ba me, go bua Morena, 'me ke nna Molimo. <sup>13</sup> Ee, esale letsatsi le nna, ke nna one, 'me ga go ope eo o ka gololañ mo lecogoñ ya me: ke tla lira, 'me emañ eo o ka kgoreletsañ.

† 14 Go bua yana Morena, morekololi oa lona, Moitshephi oa ga Iseraele: Ke rometse koa Babelona ka ntlha ea lona, 'me ke tla ba ligela botlhe yaka batshabi, eleñ Bakalatia, mo likepeñ tsa nyakalalo ea bone. 15 Ke nna Morena, Moitshephi oa lona, 'Mopi oa Iseraele, kgosi ea lona. 16 Go bua yana Morena, eo o phunyañ tsela mo leoatleñ, le tselana mo metseñ a magolo;

17 eo o ntshañ cariota le pitse, le leshomo le bonatla; ba tla robala 'mogo, ga ba nka ba coga; ba felile, ba timile yaka lobone. 18 A ga lo gakologeloe lilo tsa pele, le gone a ga lo gopole lilo tsa bogologolo. <sup>19</sup> Bonañ, ke tla lira seo se sesha; ke gone se tla tlhagañ; a ga lo nka lo se itse? ke tla phunya eleñ tsela mo lobooeñ, le linoka mo logalaopeñ. 20 Lipholofolo tsa naga litla ntlotla, bophokoye le bonche: ka gonne ke ntsha metse mo lobooeñ, le linoka mo logalaopeñ, gore ke nose seshaba sa me, baitshenkelui ba me: 21 seshaba se ke se ipopetseñ, gore se tle se ntshe pako ea me. <sup>22</sup> Lefagontseyalo ga oa ka oa biletsa mo go nna, oena Yakobo; 'me o ntapetse pelo, oena <sup>23</sup> Ga oa ka oa nte-Iseraele. retse lihutshane tsa lintsheco tsa gago tse li fisioañ; le gone ga oa ka oa ntlotla ka litlhabelo tsa gago. Ga kea ka ka go lirisa ka lintsheco, lefaele go go lapisa ka insense. 24 Ga oa ka oa nthekela ñoba ka mali, lefaele go nkgorisa ka mafura a litlhabelo tsa gago: 'me o ntirisitse ka libe tsa gago, o ntapisitse ka litshiamololo tsa gago. 25 Nna, eleñ nna, ke eo ke phimolañ litlolo tsa gago ka ntlha ea me; le gone ga nka ke gakologeloa <sup>26</sup> Nkgopotsa; libe tsa gago. a re sekaneñ: ntsha tsheko ea gago, gore o siamiselioe. 27 Konkoñ ea gago o leofile, le bafetoleli ba gago ba ntloletse.

<sup>28</sup> Ke gone ke tla itshephololañ marenana a felo fa go itshephileñ, ke lire Yakobo phuco, le Iseraele kgobo.

#### YESAIA 44.

Shontaga ea bobeli morago ga Krestemas.

#### Maitsibooa.

Ako o bo o utloe, oena Yakobo motlhanka oa me ; le Iseraele eo ke mo itshenketseñ: 2 go bua yana Morena eo o go lirileñ, a go bopa mo sebopeloñ, eo o tla go thusañ: Se boife, oena Yakobo motlhanka oa me ; le oena Yeshurune eo ke go itshenketseñ. <sup>3</sup> Gonne ke tla tshèla metse golimo ga eo o nyoriloeñ, le likelelo golimo ga mmu o o omileñ : ke tla tshèla mooa oa me golimo ga peo ea gago, le letshego ya me golimo ga likokomana tsa gago: 4'me li tla runya mo boyañye, yaka melibonoka fa meeliñ ea metse. <sup>5</sup> Moñoe o tla re, Ke oa Morena; le eo moñoe o tla ipitsa ka leina ya ga Yakobo; le eo moñoe gape o tla ikoalela Morena ka lecogo ya gagoe, 'me a ichelelele ka leina ya ga Iseraele.

<sup>6</sup> Go bua yana Morena, kgosi ea Iseraele, le morekololi oa gagoe Morena oa mashomoshomo: Ke nna oa ntlha le gone ke nna oa bofelo; 'me koantle ga me ga go Molimo ope. <sup>7</sup> Ke mañ eo o tla bitsañ yaka nna, a bolele, a nthula-

ganyetse, kafa e saleñ ke thaea seshaba se segolo-golo ka gone? le lilo tse li tlañ, le tse li tla liralañ, a ba bolele. 8 Lo se boife, le gone lo se choge: a ke ne ke sa bolo go go bolelela, ka shupa i le lona lo batlatsi ba me. A go na le Molimo koantle ga me? ee, ga go Lefika lepe ; ga ke itse lene. 9 Ba ba baakanyañ sechoancho se se setiloeñ ba lefela botlhe; le lilo tsa bone tse li kakamatshioañ ga li nka li thusa sepe: le batlatsi ba bone ga ba bone, lefaele go gore ba tlhabisioe liitse; <sup>10</sup> E mañ eo o baakatlhoñ. ntseñ molimo, lefaele go tshèla sechoancho se se setiloeñ se se senañ thusho epe? 11 Bonañ balekane ba gagoe ba tla tlhayoa ke litlhoñ; le baliri, ke ba batho: a ba phuthoe botlhe, ba eme ; ba tla boifa, ba tlhayoe ke litlhoñ 'mogo. <sup>12</sup> Mothuli o lira selepe, a se lire ka magala, a se thule ka linoto, a se lire ka kgoka tsa gagoe tse li thata: ee, a choaroe ke tlala, 'me thata ea gagoe e ñobele; ga a noe metse, 'me a 13 'Metli a thale limelele. mothalali, a o rale ka sekoali; a coconke ka petloana, a choae ka selekanyeco, 'me popego ea shone a e choantshe le ea motho, kafa bontleñ ya motho, gore se nne mo tluñ. 14 A ithemele mekala, a tle a itseele motlhope le moku, a inonotshetse señoe mo litlhareñ tsa sekgoa: a yale setlhare sa molora, 'me pula a se nose. <sup>15</sup> E be e le se se tla gotsioañ ke motho; a se roalele, a ikomose; ee, a se gotse, 'me a bese bogobe: ee, a lire molimo, a o obamele; a se lire sechoancho se se setiloeñ, a se khubamele. <sup>16</sup> A bese ntlha e ñoe. ea setlhare ka molelo; a ye nama ka ntlha e ñoe; a galike kgalika, 'me a kgore: ee, a ikomose, a re, Ñoafo, ke thuthafetse, ke bonye molelo: <sup>17</sup> ere se se salañ a lire molimo ka shone, eleñ sechoancho sa gagoe se se setiloeñ : a itigele fa go shone, a se obamele, a se rapele, a re, Nkgolola; gonne <sup>18</sup> Ga ba o molimo oa me. itse, le gone ga ba gopole: gonne o bululalitse matlho a bone, gore ba se ka ba bona ; le lipelo tsa bone gore ba se ka ba tlhaloganya. 19'Me ga go ope eo o gopolañ, le gone ga go kico kgotsa tlhaloganyo go re, Ke besitse ntlha e ñoe ea shone mo moleloñ, ee, le gone ke besitse bogobe ka magala a shone; ke galikile nama, ka e ya: 'me a ke tla lira makgapha ka se se setseñ? a ke tla khubamela thito ea setlhare? 20 O ipha molora: pelo e e tsietsegileñ e mfapositse, gore a se ikgolola mooa, lefaele go re, A ga a eo maaka mo cogoñ ya me ye letona?

† <sup>21</sup> Gakologeloa lilo tse, oena Yakobo; le oena Iseraele, gonne o motlhanka oa me: ke go bopile, o motlhanka oa me: oena Iseraele, ga o nka o lebaloa ke nna. <sup>22</sup> Ke phimotse litlolo tsa gago yaka leru ye le teteanyeñ, le libe tsa gago yaka leru: boela mo go nna; gonne ke go rekolotse. <sup>23</sup> Opelañ, lona magolimo, gonne Morena o se lirile; tshélañ leshalaoa, lona meitiga ea lefatshe; ponyegañ lo opeleñ, lona maye, oena sekgoa le setlhare señoe le señoe sa shone: gonne Morena o rekolotse Yakobo, o tla ikgalaletsa mo go Iseraele.

<sup>24</sup> Go bua yana Morena, morekololi oa gago, le eo o go bopileñ mo sebopeloñ : Ke nna Morena eo o lirañ lilo cotlhe; eo o phuthololañ magolimo; eo o namisañ lefatshe; emañ eo o nañ le nna? 25 eo o raranyañ likao tsa baaki; eo o tsentshañ linoge; eo o bosetsañ matlhale koa morago, a lire kico ea bone bosilo: 26 eo o tiisañ lefoko ya motlhanka oa gagoe, a liragatse kgakololo ea baroñoa ba gagoe; ba ba ren kaga Yerusalema, O tla nnoa; le kaga metse ea Yuta, E tla agioa, le gone ke tla cosa mafelo a eone a a matlotla: 27 eo o raeañ boliba, cha tlhe, 'me ke tla chesa linoka: <sup>28</sup> eo o reñ kaga Kurose, Ke molisa oa me, o tla liragatsa kgatlhego ea me eotlhe: eleñ go re kaga Yerusalema, O tla agioa; le go raea tempela, Motheo oa gago o tla thaioa.

YESAIA 49, 1-13.

Tlhabologo ea ga Paulose Moitshephi.

Ka Mosho.

NTHEETSAÑ lona litlhaketlhake: lo utloe lona lichaba tse lo koa kgakala: Morena o mpilitse ke sa le mo sebopeloñ; o nkumakile ke sa le mo mpeñ ea ga mme: 2 'me o lirile molomo oa me go choana le chaka e e bogale, o mphitlhile mo morutiñ oa lecogo ya gagoe; le gone o ntirile mocoi o o gotlhiloeñ, o mphitlhile mo tlhoboloñ ea gagoe; <sup>3</sup> a nthaea, a re, O motlhanka oa me; Iseraele, eo ke tla galalelioañ mo go 4 'Me ka re, Ke itapiselitse lefela, ke ntshitse nonofo ea me fela, ka go señ sepe: lefagontseyalo katlholo ea me e mo Moreneñ, le tuelo ea me e mo Molimoñ oa me. <sup>5</sup>'Me yana go bua Morena eo o mpopileñ ke sa le mo sebopeloñ gore ke nne motlhanka oa gagoe, ke tle ke 'mosetse Yakobo, le gore Iseraele a mo phutheloe: (gonne ke tlotlegile mo matlhoñ a Morena, le Molimo oa me o liregile nonofo ea me:) ee, a re, <sup>6</sup> Ke seo se senyenyane fa o tla nna motlhanka oa me o cose lico tsa Iseraele, o bose ba ba bolokegileñ ba Iseraele: le gone ke tla go ntshetsa leseli ya Bamerafe-rafe, gore o nnele poloko go isa koa sekhutloñ

sa lefatshe. <sup>7</sup> Go bua yana Morena, morekololi oa Iseraele, le Moitshephi oa gagoe, le eo batho ba mo nyalitseñ, eo morafe o mo ilileñ, le motlhanka oa babusi: Likgosi li tla bona li eme, likgosana le cone li tla obama; ka ntlha ea Morena eo o leñ boikanyo, eleñ Moitshephi oa Iseraele eo o go itlhophetseñ. 8 Go bua yana Morena, Ke go fetotse ka nako e e amogelesegañ, le ka tsatsi ya poloko ke go thusitse: le gone ke tla go shomarela, ke go ntsheletse seshaba kgolagano, gore o cose lefatshe, o tle o ba yese boshoa yo bo ropefetseñ; 9 o ree ba ba golegiloeñ, o re, Coan; le ba ba mo fifin, o ba ree, o re, Iponatseñ. Ba tla ipha mo litseleñ, le mo mekonye e e logoatata ba tla 10 Ga ba nka bona bofulo. ba choaroa ke tlala, lefaele go nyorioa: ga ba nka ba iteoa ke mogote lefaele ke letsatsi: gonne eo o ba utloelañ botlhoko o tla ba goga, ee, o tla ba isa fa mecoeliñ ea metse. 11 Ke tla lira maye a me otlhe tsela, le mebila ea me 12 Bonañ, ba e tla golisioa. ba tla coa koa kgakala; bonañ, le ba ba coe koa ntlheñ ea bokone, le ntlheñ ea bophirima; le ba ba coe koa lefatshiñ ya Sinime.

YESAIA 49, 13-24. Epifani.

Maitsibooa.

Opelañ, lona magolimo; o itumele, lefatshe; ponyegañ mo kopeloñ, lona maye: gonne Morena o gomolitse seshaba sa gagoe, a tlhomogela ba gagoe ba ba pitlaganyeñ pelo.

14 'Me Sione a re, Morena o mpaketse, le gone Morena o ntebetse. 15 A mosali o ka lebala losëa loa gagoe, gore a se ka a tlhomogela moroa sebopelo sa gagoe pelo? ee, bao, ba ka lebala, lefagontseyalo ga nka ke go lebala. <sup>16</sup> Bona, ke go koala-koalitse mo likgofiñ tsa liatla tsa me; lithako tsa gago li fa pele ga me ka metlha. <sup>17</sup> Bana ba gago baa itlhaganela ; basenyi ba gago le ba ba go ropefalitseñ ba tla coa mo go oena. <sup>18</sup> Choletsa matlho a gago mo ntlheñ cotlhe, o bone, botlhe ba baa kokoana, ba tla mo go oena. Yaka ke tshelile, go bua Morena, ka mannete o tla ikapesa ka bone botlhe yaka ka mokgabo, o ikgatlhe ka cone yaka monyalioa. Gonne fa e le mafelo a gago a a ropefetseñ a a matlotla le lefatshe ya gago ye le senyegileñ, ka mannete yanoñ o tla pitlelela banni, le ba ba ne ba go metsa ba tla nna kgakala. 20 Bana ba o tla ba bonañ o sena go tlogeloa ke ba bañoe ba tla nama ba

bolela mo litsebeñ tsa lona ba re, Felo fa go mpitlagantse: nkatogela, gore ke nne. <sup>21</sup> Elirañ gone o tla reñ mo peluñ ea gago, o re, Ba ke ba tsalecoe e mañ, ecoa ke tlogecoe ke bana ba me, ke le 'nosi, ke le eo o lelekiloeñ, eo o kgarakgatshegañ? bao ba golisicoe e mañ? Bonañ, ke ne ke tlogecoe ke le nosi; bao ba ne ba le fa kae?

<sup>22</sup> Go bua yana Morena Molimo, Bonañ ke tla choleletsa merafe lecogo ya me, ke emisetse lichaba mokgele oa me : 'me ba tla tla le bomoroabone ba le mo lihubeñ tsa bone, le bomoroaliabone ba tla sikaroa mo magetleñ a <sup>23</sup> 'Me likgosi li tla nna baotli ba gago, le bahumagali ba cone e nne baamusi ba gago: li tla go obelela lifatlhogo tsa cone fa fatshe li lacoe lorole loa linao tsa gago: 'me o tla itse gore ke nna Morena le gore ba ba ntebelelañ ga ba nka ba tlhayoa ke litlhoñ.

# YESAIA 51.

Shontaga ea ntlha morago ga Epifani.

# Ka Mosho.

NTHEETSAÑ, lona ba lo setseñ tshiamo morago, ba lo batlañ Morena: lebelañ koa lefikeñ ye lo remiloeñ mo go yone, le koa lemeneñ ya boteñ yo lo epiloeñ mo go yone. Lebelañ koa go Aberahame 'raeno le koa go Sarahe eo o lo

tsetseñ: gonne erile a sale esi ka 'mitsa, ka mo tshegofatsa, ka mo lira bontsi. <sup>3</sup> Gonne Morena o gomolitse Sione: o gomolitse mafelo a gagoe otlhe a a matlotla, o lirile lobooa loa gagoe gore e nne yaka Etena, le legoatata ya gagoe e nne yaka tshimo ea Morena; boitumelo le tlhapelo li tla fitlheloa gone, le tebogo le lencoé ya kopelo.

<sup>4</sup> Ntlhokomela, seshaba sa me, lo ntshetse tsebe, morafe oa me: gonne molao o tla coa mo go nna, le gone ke tla beela katiholo ea me bonno gore e nne leseli ya lichaba <sup>5</sup> Tshiamo ea me e tsa me. gaufi, poloko ea me e lule, le mabogo a me a tla atlhola lichaba: litlhake-tlhake li tla ntebelela, li ikanye lecogo ya me. <sup>6</sup> Lelaletsañ matlho a gago koa magolimoñ, lo lebele koa tlase lefatshiñ: gonne magolimo a tla chela yaka mosi, le lefatshe le onale yaka kobo, le bone ba ba ntseñ mo go yone ba tla shoa yalo: 'me poloko ea me e tla nnela rure, le tshiamo ea me ga e nka e nvelelioa.

<sup>7</sup> Ntheetsañ, ba lo itseñ tshiamo, seshaba se molao oa me o mo peluñ ea shone: se boifeñ kgobo ea batho, le gone lo se reroe ke matlhapa a bone. <sup>8</sup> Gonne ba tla yeoa ke motoutoane yaka kobo, ba yeoe ke seboko yaka bobooa: <sup>9</sup>me tshiamo ea me e tla nnela rure, le poloko ea me mo litebile at libeñ.

| litshika-tshikeñ.

<sup>‡ 9</sup> Coga, coga, o apare bonatla, oena lecogo ya Morena; coga, yaka mo malatsiñ a bogologolo, mo likokomaneñ tsa bogologolo tala. A ga o yone ye le remagantseñ Rahaba likotoana, ye le tlhabileñ terakone? 10 A ga o yone ye le chesitseñ leoatle, metse a boteñ yo bogolo; ye le phunyelitseñ barekololui tsela mo mateñve a lefatshe? 11 'Me barebololoa ba Morena ba tla booa, ba tle mo Sione ka kopelo; boitumelo yo bo nnetseñ rure bo tla nna mo litlhogoñ tsa bone: ba tla bona tlhapelo le boitumelo, 'me bohutsana le go sisapelo li tla tshabela koo.

<sup>12</sup> Ke nna, ke nna, ke lo gomotsañ: o mañ, ka o boifa motho eo o tla shoañ, le moroa motho eo o tla elioañ boyañ; 13 'me o lebetse Mo-RENA 'Mopi oa gago, eo .o phutholotseñ magolimo, thaea metheo ea lefatshe; 'me o itse go boifa ka tsatsi yotlhe ka ntlha ea moroako oa mopatiki? 'me moroako oa mopatiki o kae? 14 Lethocoa ye le gapiloeñ le tla akofa le gololoa; ga le nka le shoa le fologela mo lemeneñ, le gone bogobe ya yone ga bo nka bo fela. 15 Gonne ke nna Mo-RENA Molimo oa gago, eo o huluoañ leoatle, gore likgaphetshego tsa yone li lume: leina ya gagoe ke Morena oa mashomo-shomo. 16 'Me ke beile mafoko a me mo molomuñ oa gago, ke go thibegelitse ka chuti ea seatla sa me, gore ke tlhome magolimo, ke thee metheo ea lefatshe, ke ree Sione, ke re, O seshaba sa me,

<sup>17</sup> Coga, coga, o eme, oena Yerusalema, eo o noleñ senoelo sa bocarara mo atleñ sa Morena; o nole phafa ea senoelo sa go kgokgoetsega, oa ba oa se gopisa. 18 Ga go ope eo o mo etelelañ pele mo go bomoroace ba o ba tsetseñ; le gone ga go ope oa bomoroace ba o ba golisitseñ eo o mo choarañ ka lecogo. 19 Lilo tse peli tse li go liraletse; mañ eo o tla go lelelañ i tatlhego le tshenyego, le tlala le chaka; ke tla go gomotsa yañ ? 20 Bomoroao ba elibetse, ba namaletse mo litlhogoñ tsa mebila eotlhe, yaka tshephe e le mo lotlöen; ba tletse bocarara ya Morena, kgalemo ea Molimo. 21 Ke gone yanoñ utloa se, oena eo o pitlaganyeñ, eo o tagiloeñ, 'me eseñ ka boyaloa: 22 go bua yana Morena oa gago Morena, le Molimo oa gago o o emetseñ tsheko ea seshaba sa one. Bona, ke tlositse senoelo sa go kgokgoetsega mo seatleñ sa gago, eleñ phafa ea bocarara ya me; ga o nka o ba o tlhola o e noa: 23 'me ke tla e tsenya mo seatleñ sa ba ba go pitlaganyañ ; ba ba reileñ mooa oa gago, ba re, Obama, gore re go fete golimo: 'me oa latsa mokotla oa gago yaka mmu, le yaka 'mila, mo go ba ba fetileñ golimo ga gago.

YESAIA 52, 7-13.

Polelelo ea ga Maria eo o Tshego oa Kgarebane.

Maitsibooa.

Kana maoto mantle yañ mo mayeñ a eo o tlañ le mafoko a a molemo, eo o bolelañ kagisho, eo o tlañ le mafoko a mantle a molemo, eo o bolelañ poloko; eo o raeañ Sione, a re, Molimo oa gago oa busa. 8 Lencoé ya balebeli ba gago! ba choletsa lencoé, ba opela 'mogo; gonne ba tla bonana ka matlho motlhañ go Morena o boelañ mo Sione. 9 Ponyegañ lo itumele, lona marope a Yerusalema; gonne Morena o gomolitse seshaba sa gagoe, o rekolotse Yerusalema. Morena o bonagalitse lecogo ya gagoe ye le boitshepho mo matlhoñ a merafe eotlhe: likhutlo cotlhe tsa lefatshe li tla bona poloko ea Molimo oa 11 Tlogañ, tlogañ, lo coe foo, se ameñ sepe se se itshekologileñ ; lo coe mo gare ga one; lo itsheke, ba lo belegeñ lilo tsa Morena, <sup>12</sup> Gonne ga lo nka lo coa ka potlako, le gone ga lo nka lo coa lo tshaba: gonne Morena o tla lo etelela pele; le Molimo oa ga Iseraele o tla nna tshimega ea lona.

YESAIA 52, ferese 13 le kgaolo ea 53.

Shontaga ea ntlha morago ga Epifani.

Maitsibooa.

Fereitaga e e Molemo-Maitsibooa.

Bonañ motlhanka oa me o tla lira ka botlhale, o tla golisioa a tlotlomelioe, a nne golimo-limo. <sup>14</sup> Go choane yaka bantsi ba gakgametse ka oena, (ponalo ea gagoe e ne e senyegile go feta ea motho moñoe ka moñoe, le sebopego sa gagoe go feta sa bomoroa bathó,) 15 yalo o tla kgatsha merafe e le mentsi; likgosi li tla tuulala ka ntlha ea gagoe: gonne li tla bona se li eseñ li ke li se boleleloe: le gone li tla tlhaloganya se li eseñ li ke li se utloele.

**53** Emañ eo o lumetseñ phoko ea rona? 'me lecogo ya Morena le senolecoe mañ? <sup>2</sup> Gonne o na a tlhoga fa pele ga gagoe yaka letlhogela, le vaka lecoela mo mmuñ o o omeletseñ: ga a na sebopego lefaele bontle; 'me ere re 'mona go sena bontle gore re mo eletse. 3 O na a nyalioa, a bakeloa ke batho; monna oa mahutsana, a tloaetse botlhoko: a nyalioa yaka eo batho ba mfitlhelañ sefatlhogo, 'me re se ka ra re sepe ka ene.

† 4 Rure o sikere matlhoko a rona, o belege mahutsana a rona: lefagontseyalo ra itlhoma a iteoa, a belioa ke Molimo, a bogisioa. <sup>5</sup> 'Me o kgabukecoe litlolo tsa rona, a ketekoa ka ntlha ea litshiamololo tsa rona: peco ea kagisho ea rona e ne e le mo go ene; 'me re alafiloe ka lipali tsa gagoe. <sup>6</sup> Re timetse rotlhe yaka linku; re fapogetse moñoe le moñoe koa tseleñ ea gagoe: 'me Morena o 'melesitse tshiamololo ea rona rotlhe.

<sup>7</sup>O na a pitlagañoa, lefagontseyalo a ikokobetsa, a se ka a tumolola molomo oa gagoe; fela yaka koanyana e isioa go tlhayoa, le yaka nku fa pele ga babeoli ba eone e le semumu; ee, ga a ka a tumolola molomo oa gagoe. <sup>8</sup> O na a tlosioa ka pitlaganyo le katlholo; 'me kaga losika loa gagoe emañ mo go bone o lekantseñ gore o kgaocoe mo lefatshiñ ya batsheli? o belelicoe tlolo ea seshaba sa me. 9 'Me ba 'meela lebitla le baikepi, a ba a na le mohumi mo loshuñ loa gagoe; le mororo a na a sa lira sepe se se sa siamañ, le gone go sena tsieco epe mo molomuñ oa gagoe.

10 Lefagontseyalo go kgatlhile Morena go mo koboka; o mo tlhokofalitse: etlare o lira mooa oa gagoe sentsheco kaga sebe, a bone peo ea gagoe, a oketse malatsi a gagoe, le kgatlhego ea Morena e tle e tlhogonolofale mo atleñ sa gagoe. 11 Kantlha ea mfufuco oa mooa oa gagoe o tla bona a kgoeloe: motlhanka oa me eo o siameñ

o tla siamisa bontsi ka kico ea gagoe: a belege litshiamololo tsa yone. <sup>12</sup> Ke gone ke tla mo abelañ moretlo le bagolo, le gone o tla abalana thopo le bathati; ka gonne a chololetse mooa oa gagoe go ea loshuñ, le gone a baleloa le batloli: lefagontseyalo a sikere sebe sa bontsi, a ba a tshereganela batloli.

### YESAIA 54.

Shontaga ea ntlha morago ga Epifani.

# Maitsibooa (2)

le Tsatsi ya ga Anterese, Moitshephi —Ka Mosho.

Opela, oena moopa, eo o se kañ oa bona bana; ponyega o thobeletse, o gagaolege, oena eo o se kañ oa tlotseliega ka ñoana: gonne bana ba motlhobogoa bantsi go feta bana ba mosali eo o nyecoeñ, go bua Morena. <sup>2</sup> Atlhamolosa felo ga tenta ea gago, a ba phutholole matsela a meago ea gago; se neneketse: tlhomelela lithapo tsa gago; o tiise maotoana a gago. nne o tla nama o tsharabologa fa cogoñ ye letona le ye le namagali ; le peo ea gago e tla ruoa merafe, e lire gore metse e e marope e nnoe. <sup>4</sup> Se boife; gonne ga o nka o tlhayoa ke litlhoñ: le gone o se ka oa shoabisioa, gonne o tla lebala litlhoñ tsa bobotlanyana ya gago, le kgobotlo ea botlholagali ya gago ga o nka o tlhola o e gakologeloa. <sup>5</sup> Gonne 'Mopi oa gago ke monna oa gago; Morena oa mashomo-shomo ke leina ya gagoe: le gone Moitshephi oa Iseraele ke morekololi oa gago: o tla bilioa Molimo oa lefatshe yotlhe. <sup>6</sup> Gonne Morena o go bilitse yaka mosali a tlogecoe a tlhokofetse mooa, eleñ mosali oa bokau, a latlhiloe, go bua Molimo oa <sup>7</sup> Ke go tlogetse ka gago. sebaka se senyenye; 'me ke tla go kokoanya ka mautloelo botlhoko a magolo. 8 Ke ne ka go fitlhela sefatlhogo ka sebakanyana ka ntlha ea bogale yo bo phophoman; 'me ke tla go utloela botlhoko ka bobelonomi yo bo sa felen, go bua Morena morekololi oa 9 Gonne se se ntse yaka metse a ga Noe mo go nna: gonne yaka ke ikanetse gore metse a ga Noe ga a nka a tlhola a penologela lefatshe, ke ikanne yalo gore ga nka ke nna bogale le oena, lefaele go go kgalemela. 10 Gonne maye a tla tloga, le makgaba a tla shutisioa; 'me bobelonomi ya me ga bo nka bo tloga mo go oena, le kgolagano ea me ea kagisho ga e nka e tlosioa, go bua Morena eo o go utloelañ botlhoko.

† 11 Iya oena eo o pitlagancoeñ, oa kgoakgoelioa ke secüacüe, 'me o sa gomolioa, bona, ke tla baea maye a gago ka mebala e mentle, ke thee metheo ea gago ka magakoa a mabululu. 12 Le

gone ke tla lira litlhöa tsa gago ka a mahibilu, le likgoro tsa gago ka a maphatsiphatsi, le meleloane ea gago eotlhe ka maye a mantlentle.  $^{13}$  Le bana ba gago botlhe ba tla rutoa ke Morena; le kagisho ea bana ba gago e tla nna kgolo. '14 O tla tlhomamisioa ka tshiamo : o tla nna kgakala le patikego, gonne ga o nka o boifa: le chosho, gonne ga e nka e go atamela. 15 Bona, ba ka kgobokana, 'me eseñ ka nna : lefaele bomañ ba ba tla go kgobokanelañ ba tla oa ka ntlha ea gago. 16 Bona, ke tlholile mothuli eo o ubelañ molelo oa magala, a ntshetsa tiro ea gagoe sebolao, le gone ke tlholile mosenyi gore a nyeletse. 17 Ga go sebolao sepe se se liriloeñ kemanoñ le oena se se ka coañ sepe; le loleme loñoe le loñoe lo lo ka go cogelañ ka tsheko o tla lo atlhola. Se ke boshoa ya batlhanka ba Morena, le tshiamo ea bone e eleñ ea me. go bua Morena.

### YESAIA 55.

Shontaga ea bobeli morago ga Epifani.

Ka Mosho.

Tsatsi ya ga Luka M. Moefangele; Ka Mosho.

Hee, moñoe le moñoe eo o nyoriloeñ, tlañ mo metseñ, le eo o senañ mali; tlañ, lo rekeñ, lo ye; ee, tlañ, lo reke boyaloa le mashi, lo sena

mali, lo sena tlhoatlhoa. <sup>2</sup> Ke go reñ lo ntshetsa se eseñ bogobe mali? le letsapa ya lona kaga se se sa kgoriseñ? ntheetsañ lo ntlhokomele, 'me lo ye se se molemo, le gone a mooa oa lona o iitumelise ka tse li nonneñ. <sup>3</sup> Sekegañ litsebe tsa lona, lo tle mo go nna; utloañ, 'me mooa oa lona o tla tshela: 'me ke tla lira le lona kgolagano e e nnetseñ rure, eleñ maichoarelo a ga Tafita a a rurefetseñ. 4 Bonañ, ke mo ntshitse gore e nne moshupi mo lichabeñ, moeteleli-pele le molaoli oa lichaba. <sup>5</sup> Bona, o tla bitsa morafe o o sa o itseñ, le morafe o o no o se ka oa go itse o tla tabogela mo go cena, ka ntlha ea Morena Molimo oa gago, le ka ntlha ea Moitshephi oa Iseraele, gonne o go galalelitse.

<sup>6</sup> Batlañ Morena ka a santse a ka bonoa, biletsañ mo go ene, ka a santse a le gaufi: <sup>7</sup> a moikepi a tlogele motsamao oa gagoe, le mosiamololi megopolo ea gagoe: a a boele mo Moreneň, 'me o tla mo utloela botlhoko; le mo Molimoñ oa rona, gonne o tla lebalela segolo. 8 Gonne megopolo ea me ga se megopolo ea lona, le metsamao ea lona ga se metsamao ea me, go bua Morena. 9 Gonne yaka magolimo a le golimo go feta lefatshe, metsamao ea me e golimo yalo go feta metsamao ea lona, le megopolo ea me go feta megopolo ea lona. 10 Go-

nne yaka pula le sefoka-bolëa li fologa koa legolimoñ, li sa boele gone, 'me li nosa lefatshe, li le unoise, li le tlhogise, le tle le ntshetse moyali peo, le moyi bogobe: 11 lefoko ye le coañ mo molomoñ oa me le tla nna yalo: ga le nka le boela mo go nna lefela, 'me le tla liragatsa se se ratoañ ke nna, le tlhogonolofale mo go se ke se le rometseñ. nne lo tla coa ka boitumelo. lo coelisioe ka kagisho: maye le makgaba a tla ponyega mo kopeloñ fa pele ga lona, le litlhare cotlhe tsa naga li tla opanya liatla. 13 Mo boemoñ ya mookana go tla tlhoga motlhope le mo boemoñ ya sekhi go tlhoge mofira: 'me go tla nnela Morena leina, sekao se se sa feleñ, se se senkañ se kgaoloa.

### YESAIA 57.

Shontaga ea bobeli morago ga Epifani.

## Maitsibooa.

Mosiami oa fela, 'me ga go ope eo o go tsaeañ-tsiea; le banna ba ba choaro ba tlosioa, 'me ga go ope eo o lemogañ gore mosiami o tlosicoe boshula bo ese bo lirale. <sup>2</sup> O tsena mo kagishoñ; ba lapologa mo malaoñ a bone, moñoe le moñoe eo o tsamaeañ a lolame.

3 'Me atamelañ koano, lona bana ba 'moloi, peo ea 'mateli le seaka.
4 Kana lo tshega

ka mañ? lo atlhamolosetsa mañ molomo, le go mo ntshetsa loleme? a ga lo bana ba tlolo, <sup>5</sup> le peo ea maaka, lona ba lo itukisetsañ lichoancho kafa tlase ga setlhare señoe le señoe se setala; ba lo bolaean bana mo megogoron, kafa tlase ga lipharo tsa mafika? <sup>6</sup> Kabelo ea gago e mo gare ga maye a a borethe a mogogoro; ke one boshoa ya gago: ke one o a tsheletseñ sentsheco sa nno, oa ntsha sentsheco. A ke tla rapelesega kaga lilo tse. 70 ikaletse phate mo ncoeñ ye le golimo ye le golilen: le gone o ile ten go ntsha setlhabelo. 8'Me o emisitse segopoco sa gago fa morago ga meyako le maotoana: gonne o itshenoletse eo o koantle ga me, oa tlhatloga; o atlhamisitse bolao ya gago, oa lira kgolagano nabo; erile o bona bolao ya bone oa bo rata. 9 O no oa ea le setlolo koa kgosiñ, oa oketsa tse li nkgañ monate tsa gago, oa romela baroñoi ba gago koa kgakala, oa itlotlololela le koa bobipoñ. <sup>10</sup> Oa lapisioa ke boleele ya loeto loa gago lefagontseyalo ga oa ka oa re, Ga go na cholofelo: o no oa bona se se tshelisitseñ bonatla ya gago: ke gone o se kañ oa limelela. 11 Kana o boifile oa tshaba mañ, ka o akile, o se ka oa go tsaea-tsiea? a ga kea ka ka lilimala le ka sebaka se setelele, 'me o sa mpoife? 12 Ke tla bolela tshiamo ea gago, fa e le litiro tsa

gago ga li nka li go shoela molemo. † <sup>13</sup> E tle ere o lela, a ba o ba kokoantseñ ba tle ba go golole: 'me ba tla tseoa ke phefo, ba kgopholoe ke mooa: fa e le eo o ikanyañ mo go nna o tla ruoa lefatshe, a ye lencoè ya me ye le itshephileñ boshoa. <sup>14</sup> 'Me o tla re, Tlhatlaganyañ, tlhatlaganyañ, lo baakanye tsela, lo tlose sekgopi mo tseleñ ea seshaba sa me.

<sup>15</sup> Gonne go bua yana Eo o golileñ oa bogolimo eo o ntseñ ka go sena bokhutlo, eo leina ya gagoe e leñ Boitshepho: Ke nna mo feloñ fa golimo fa go itshephileñ, ke bile ke na le eo o mooa o o kgobegileñ le oa boikokobeco, gore ke tshelise mooa oa eo o ikokobelitseñ, ke tshelise pelo ea ba ba kgobegileñ. <sup>16</sup> Gonne ga nka ke tseela kgañ rure, le gone ga nka ke galefa ka metlha: gonne mooa o no o tla tlhorega fa pele ga me, le meoa e ke e lirileñ. <sup>17</sup> Ke ne ka gakala ka mo itaea ka ntlha ea tshiamololo ea bobelotshetlha ya gagoe, ka ipipa sefatlhogo: me a coelela-pele a fapogela tsela ea pelo ea gagoe. 18 Ke bonye mekgoa ea gagoe, 'me ke tla mfolisa: le gone ke tla mo goga, ke 'mosetse le baleleli ba gagoe matshelisho. <sup>19</sup> Ke bopa louño loa lipounama: Kagisho, kagisho mo go eo o kgakala le mo go eo o gaufi, go bua Morena; le gone ke tla 'mfolisa.

balotsana ba choana le leoatle ye le fuluegileñ; gonne ga le kake ya iketla, le gone metse a yone a ntsha seretse le moraga. <sup>21</sup> Balotsana ga ba na kagisho, go bua Molimo oa me.

YESAIA 58, 1–13.
Boenstaga ya Melora.
Ka Mosho.

Goeletsa, o se neneketse, choletsa lencoé ya gago yaka phala, o bolelele seshaba sa me tlolo ea shone, le ba ntlo ea ga Yakobo libe tsa bone. <sup>2</sup> Lefagontseyalo ba tlhola ba mpatla ka metlha, ba itumela go itse mekgoa ea me: yaka morafe o o lirileñ ka tshiamo, o o se kañ oa bakela tshiamisho ea Molimo oa one, ba ntopa litshiamisho tse li siameñ, ba itumela go atamela Molimo. <sup>3</sup> Ba re, Re itimetseñ liyo, 'me ga o bone? re ipitlaganyelitseñ meoa, 'me ga o eletlhoko. Bonañ, motlhañ lo itimañ livo lo ipatlela kgatlhego, lo lirisa ba ba lo lirelañ fela. <sup>4</sup> Bonañ, lo itima liyo ka ntlha ea kgañ le totlhañ, le gore lo itee ka lechoele ya boleo: ga lo itime liyo gompiyeno ka mokgoa o lencoé ya lona le ka utloalelañ koa golimo ka one. <sup>5</sup> A. ke gone go itima liyo mo ke go ipatletseñ? motlha o motho o ka ipitlaganyetsañ mooa ka one? A ke go ikoba tlhogo yaka mophutlo, le go ikalela khai ea kgetse le molora? a o tla go bitsa go itima liyo, le motiha o o amogelesegañ mo Moreneň. 6 A mo ga se go itima liyo mo ke go ipatletseñ ? go golola likgole tsa boleo, go gokolola lithapo tsa yokoe, le go letlela mopatikegi gore a tsamaee a gololesegile, le gore lo robe yokoe ñoe le ñoe? <sup>7</sup> A ga se go fa ba ba tlala bogobe ya gago, le gore o leretse bahumanegi ba ba latlhegileñ mo tluñ ea gago? gore ere o bona eo o tlhokañ liaparo, o mo apese; le gore o se iphitlhele nama ea gago ka oesi. 8 Ke gone leseli ya gago le tla tlhabañ yaka mosho, le go fola ga gago go akofe go tlhage: tshiamo ea gago e tla go etelela pele; kgalalelo ea Morena e tla nna tshimega ea gago. gone o tla bitsañ, 'me Morena a arabe; o tla goeletsa, 'me a re, Ke fano. Fa o tlosa yokoe mo gare ga gago, le go shupa ka monoana, le go bua ka boleo; 10 le fa o utloela eo o tlala botlhoko, o kgoelisa mooa o o pitlaganyeñ; ke gone leseli ya gago le tla tlhabelañ mo lefifiñ, le lotlatlana loa gago lo nne yaka motshegare: 11 'me Morena o tla go etelela pele ka metlha, a kgoelise mooa oa gago mo mafeloñ a lokgere, a tiise marapo a gago: o tla nna yaka tshimo e e nosicoen, le yaka mocoeli, o metse a one <sup>12</sup> 'Me ba ba a sa kgalegeñ. tla coañ mo go oena ba tla aga marope a magologolo: o tla emisa metheo ea litshika li le lintsi; o tla bilioa moagi oa phatlha, le Mololamisi oa litsela tse li ka nnoañ.

> YESAIA 60. Epifani,

ke go re Tshenolo ea ga Kreste mo go ba Merafe-rafe. *Ka Mosho*.

Coga, o boneselioe; gonne leseli ya gago le tsile, le kgalalelo ea Morena e go tlhabetse. <sup>2</sup> Gonne, bona, lefifi le tla bipa lefatshe, le lefifi ye lencho le bipe lichaba: 'me Morena o tla go tlhabela, le kgalalelo ea gagoe e bonagale mo go oena. <sup>3</sup> Merafe e tla tla mo leseliñ ya gago, le likgosi mo phatsimoñ ea marañ a gago. 4 Choleletsa matlho a gago mo tikologoñ, o bone: baa kokoana botlhe, ba tla mo go oena: bomoroao ba tla coa koa kgakala, le bomoroalio ba tla belegoa ka mabogo. <sup>5</sup> Elirañ gone o tla bonañ, o boneselioe, le pelo ea gago e tla fafama e gogomoge; ka gonne letlotlo ya leoatle le tla thibeloa mo go oena, khumo ea merafe e tla tla mo go <sup>6</sup> Bontsi ya likamele oena. bo tla go khurumetsa, le lipetsana tsa likamele tsa Mitiane le Efa; botlhe ba Sheba ba tla tla: ba tla tla le gauta le insense, ba bolele lipako <sup>7</sup> Macomane a tsa Morena. Ketare a tla go kokoanyelioa otlhe, lipheleu tsa Nebaiotha

li go lirele: li tla tlhatlogela mo aletareñ ea me li amogelesega, le gone ke tla kgabisa ntlo ea kgalalelo ea me. bo mañ ba, ba ba fofañ yaka leru, le yaka maphöi mo marofeñ a one? 9 Rure litlhaketlhake li tla ntebelela, le likepe tsa Tareshisha pele, gore li lere bomoroao koa kgakala, ba na le selefera ea bone le gauta ea bone, ka ntlha ea leina ya Morena Molimo oa gago, le ka ntlha ea Moitshephi oa ga Iseraele, ka gonne o go kgabisitse. 'Me baeñ ba tla aga lithako tsa gago, le likgosi tsa bone li tła go lirela: gonne ke ne ka go betsa mo bogaleñ ya me, 'me ka go utloela botlhoko mo choaroñ ea me. kgoro tsa gago le cone li tla bulegela rure; ga li nka li coaloa motshegare le bosigo; gore batho ba lere mo go oena khumo ea merafe, ba tle le 12 Gonne likgosi tsa eone. morafe le bogosi yo bo senkañ bo go lirela bo tla nyelela; ee, merafe eeo e tla senyegela rure. <sup>13</sup> Kgalalelo ea Lebanona e tla tla mo go oena; mofira le mopina le motolo 'mogo; gore felo ga me fa go boitshepho go kgabisioe, le gone ntla galaletsa felo ga linao tsa <sup>14</sup> 'Me bomoroa ba ba go pitlagantseñ ba tla tla ba go ikonamisetsa; le botlhe ba ba go nyalitseñ ba tla ikinamisetsa lipato tsa linao tsa gago; 'me ba tla go bitsa Motse oa Morena, Sione oa

Moitshephi oa ga Iseraele. <sup>15</sup> Lefa o no oa bakeloa, oa tlhoica, 'me o no o sa ralalce ke ope, ke tla go lira montle o o nnetseñ rure, boitumelo ya litshika li le lintsi. gone o tla anya mashi a merafe, o anye mabele a likgosi: o tle o itse gore nna Morena ke 'moloki oa gago, le morekololi oa gago, Mothati oa ga Yakobo. 17 Mo boemoñ ya kgotlho ntla lere gauta, le boemoñ ya tshipi ke lere selefera, le kgotlho boemoñ ya logon, le tshipi boemon ya maye: le gone ntla lira bagoloane ba gago kagisho, le balebalebi ba gago tshiamo. 18 Tlhakolo ga e nka e tlhola e utloagala mo nageñ ea gago, le tatlhego le tshenyo mo teñ ga meleloane ea gago; 'me o tla bitsa lithako tsa gago Poloko, le likgoro tsa gago Pako. 19 Letsatsi ga le nka le tlhola le nna leseli ya gago motshegare; le ñoeli ga o nka o tlhola o go ntshetsa leseli go go bonesetsa: 'me Morena o tla go nnela leseli ye le nnetseñ rure, le Molimo oa gago o nne kgalalelo ea gago. 20 Letsatsi ya gago ga le nka le tlhola le kolomela, le ñoeli oa gago ga o nka o fologa: gonne Morena o tla nna leseli ya gago ye le nnetseñ rure, le malatsi a khutsafalo ea gago a tla bo a khutlile. 21 Seshaba sa gago le shone se tla nna sa ba ba siameñ fela, se tla yela lefatshe boshoa rure: letlhomela ye ke le tlhomilen, tiro ea mabogo a me, gore ke gala lelioe. <sup>22</sup> Eo 'motlana o tla lirega bathausanta, le eo monyenye morafeo o natlafetseñ: nna Morena ke tla se akotsha ka nako ea shone.

# YESAIA 61.

Shontaga ea bobeli morago ga Epifani.

Maitsibooa (2).

Tsatsi ya Bo-Filepe le Yakobo, Baitshephi—Ka Mosho.

Mooa oa Morena o mo go nna; ka gonne Morena a ntlolelitse go rerela ba ba bonolo mafoko a a molemo; o nthometse go fapa ba ba pelo e e thubegilen, go bolelela mathocoa kgololego, le ba ba golegiloeñ go buloa ga ntlo ea kgolegelo; <sup>2</sup> go bolela ñoaga o o kgatlhegañ oa Morena, le letsatsi ya pusholosho ea Molimo oa rona; go tshelisa botlhe ba ba hutsafalañ; <sup>3</sup> go baea ba ba hutsafalelañ mo Sione, go ba naea kola mo boemoñ ya molora, le loukoane loa boitumelo mo boemoñ ya bohutsana, le seaparo sa pako mo boemoñ ya mooa o o imafetseñ; gore ba bilioe litlhare tsa tshiamo, go tlhoma ga Morena, gore a tle a galalelioe. 4 'Me ba tla aga marope, ba cose matlotla a pele, ba mamatlelele metse e e ropefetseň, matlotla a litshika li le lintsi. 5 'Me baeñ ba tla ema ba fulisa mane a lona, le ba fatshe le

sele e tla nna balemi ba lona, ba baakanye mefina ea lona. 6 'Me lo tla bilioa baperiseta ba Morena: batho ba lo bitse balireli ba Molimo oa rona: lo tla ya khumo ea merafe, lo belafale ka kgala-<sup>7</sup> Mo boemoñ lelo ea eone. va litlhoñ tsa lona lo tla bona gabeli ; le mo boemoñ ya kgobo lo tla itumela mo kabeloñ ea bone: ke gone ba tla ruoañ gabeli mo lefatshiñ ya bone: ba ne le boitumelo yo bo nnetseñ rure. 8 Gonne nna Morena ke rata tshiamisho, ke tlhoile thopo ea tshiamololo; 'me ke tla ba boseletsa ka bonnete, ke lire kgolagano e e nnetseñ rure nabo. 9 Peo ea bone e tla itsefala mo gare ga merafe, le lico tsa bone mo lichabeñ: botlhe ba ba ba bonañ ba tla ba itse, gore ke peo e Morena o e tshegofalitseñ.

10 Ke tla itumela thata mo Morenen, moda da me o tla nyakalala mo Molimoñ da me; gonne o nkapesitse liaparo tsa poloko, a nkapesa morepo da tshiamo, yaka monyali a ikgabisa ka kola, le monyalida a intlafatsa ka libaga tsa gagoe.

11 Gonne yaka lefatshe le tlhogisa serokolo sa yone, le yaka tshimo e melisa tse li yeccen mo go edne; Morena Molimo o tla tlhogisetsa tshiamo fa pele ga merafe eotlhe yalo.

YESAIA 62.

Shontaga ea boraro morago ga Epifani.

Ka Mosho.

Ka ntlha ea Sione ga nka ke lilimala, le ka ntlha ea Yerusalema ga nka ke itapolosa, e tsamaea tshiamo ea one e coelela yaka marañ, le poloko ea one yaka setime se se tukañ. <sup>2</sup> Merafe e tla bona tshiamo ea gago, le likgosi cotlhe kgalalelo ea gago: o tla bilioa ka leina ye lesha, ye le tla umakoañ ke molomo oa Morena. <sup>3</sup> Le gone o tla nna seroalo sa bontle mo lecogoñ ya Morena, le kola ea borena mo lecogoñ ya Molimo oa gago. 4 Ga o nka o tlhola o bilioa Motlhobogoa; le lefatshe ya gago ga le nka le tlhola le bilioa Logalaopa: 'me o tla bilioa Moratoa oa me, le lefatshe ya gago le bilioe Monyalioa: gonne Mo-RENA o itumela kaga gago, le lefatshe ya gago le tla nyaloa. 5 Gonne yaka lekau le nyala lekgarebe, bomoroao ba tla go nyala yalo: le yaka monyali a itumela kaga monyalioa, Molimo oa gago o tla itumela kaga gago yalo.

6 \*Ke beile balebeli mo lithakoñ tsa gago, Yerusalema; ga ba nka ba ba lilimala motshegare le bosigo: lona ba lo leñ bagopotsi ba Morena, se lilimaleñ, 7 le gone lo se mo

\* Tsatsi ya ga Mareko Moitshephi; *Ka Mosho*, temana 6 go isa bokhutlon ya kgaolo.

nee sebaka, e tsamaee a tlhomamise, e tsamaee a lire Yerusalema pako mo lefatshiñ. <sup>8</sup> Morena o ikanne ka lecogo ya gagoe ye letona, le ka lecogo ya thata ea gagoe, Amarure ga nka ke tlhola ke naea baba ba gago mabele a gago gore ba a ye; le gone baeñ ga ba nka ba noa beine ea gago, e o itapisitseñ kaga eone: <sup>9</sup>'me ba ba a robileñ ba tla a ya, ba leboge Morena; le ba ba e fuletseñ ba tla e noela mo malapeñ a felo ga me fa go itshephileñ.

<sup>10</sup> Fetañ, fetañ ka likgoro: baakanyetsañ seshaba tsela; katañ, katelañ 'mila; khentololañ maye; choleletsañ lichaba mokgele. 11 Bonañ, Mo-RENA o kuetse le koa sekhutloñ sa lefatshe, a re, Raean, moroalia Sione, lo re, Bona, poloko ea gago ee tla; bona, o tla le tuelo ea gagoe, le tiro ea gagoe e mo eteletse-pele. <sup>12</sup> 'Me ba tla ba bitsa Seshaba se se boitshepho, Barekololui Morena: le gone o tla bilioa O o tlhotlhomisicoeñ, Motse o

o sa tlhobogoañ.

### YESAIA 65.

Shontaga ea boraro morago ga Epifani.

#### Maitsibooa

le Tsatsi ya ga Anterese Moitshéphi, *Maitsibooa*, liferese 1-17.

Ke batliloe ke ba ba ne ba se ka ba botsa kaga me; ke bonyoe ke ba ba ne ba se ka

ba mpatla: ka raea morafe o o se kañ oa bilioa ka leina ya me, ka re, Bonañ, ke nna, bonañ ke nna. <sup>2</sup> Ke tlhotse ke otlololetse seshaba so se rukutlhañ mabogo a me, se se tsamaeañ ka tsela e eseñ e e molemo, kafa megopoloñ ea shone; 3 seshaba sa ba ba nkgakatsañ fa pele ga sefatlhogo sa me ka metlha, ba ntshetsa litlhabelo mo masimoñ, ba fisetsa insense mo makoteñ ; 4 ba ba ntseñ mo gare ga mabitla, ba lale mo mafeloñ a sephiriñ, ba ye nama ea likolobe, le moro oa tse li maila o mo licholoñ tsa bone: <sup>5</sup> ba ba reñ, Ema tlhe, se nkatamele, gonne ke itshephile go go feta: ba ke mosi mo nkoñ ea me, molelo o o tlholañ o tuka. 6 Bonañ, go koaliloe fa pele ga me: Ga nka ke lilimala, 'me ke tla bosa, ee, ke bosetse mo sehubeñ sa bone, <sup>7</sup> litshiamololo tsa lona ka losi, le litshiamololo tsa bo'raeno 'mogo, go bua Morena, ba ba fiselitseñ insense mo mayeñ, ba nkgalile mo mayeñ: ke gone ke tla lekanyetsañ tiro ea bone mo sehubeñ sa bone pele.

<sup>8</sup> Go bua yana Morena, Yaka beine e ncha e bonoa mo lesitlheñ, 'me moñoe a re, Se le senye, gonne letshego le mo go yone: ke tla lira yalo ka ntlha ea batlhanka ba me, gore ke se ka ka ba senya botlhe. <sup>9</sup> 'Me ke tla ntsha peo mo go Yakobo, le mo-ya-boshoa ya maye a me mo go Yuta: 'me batlhophegi ba me ba tla a ya boshoa, le batlhanka ba me ba nne gone. 10 'Me Sharona e tla nna moraka oa macomane, le mogogoro oa Akore o nne felo fa matlhape a ka bothelañ gone, ka ntlha ea seshaba 11 'Me sa me se se mpatlileñ. lona ba lo bakelañ Morena, ba lo lebalañ lencoè ya me ye le boitshepho, ba lo baakanvetsañ Gata tafole, ba lo tshelelañ Meni boyaloa yo bo coakiloeñ; 12 ke tla lo balela chakeñ, lo tla ikobela polaoñ: gonne eare ke bitsa, lo se ke loa fetola : eare ke bua, lo se ke loa utloa; 'me lo no loa lira se se boshula mo matlhoñ a me, loa itlhophela se ke ne ke sa se rate.

<sup>‡ 13</sup> Ke gone go buileñ yana Morena Molimo, Bonañ, batlhanka ba me ba tla ya, 'me lona lo tla choaroa ke tlala: bonañ, batlhanka ba me ba tla noa, 'me lona lo tla nyoroa: bonañ, batlhanka ba me ba tla itumela, 'me lona lo tla tlhayoa ke litlhoñ: 14 bonañ, batlhanka ba me ba tla opela ka ntlha ea go itumela ga pelo, 'me lona lo tla gooa ka ntlha ea bohutsana ya pelo, lo gale ka ntiha ea go thubega pelo. <sup>15</sup> Le gone lo tla tlogelela batlhophegi ba me leina ya lona go hutsa ka yone, le Morena Molimo o tla go bolaea; 'me o tla bitsa batlhanka ba gagoe ka leina le sele: 16 go tla nna gore eo o itshegofatsañ mo lefatshiñ a itshegofatse ka Molimo oa nnete; le eo o ikanañ mo lefatshiñ a ikane ka Molimo oa nnete; gonne likgoberego tsa pele li lebecoe, le ka gonne li fitlhecoe matlho <sup>17</sup> Gonne, bonañ, ke a me. tlhola magolimo a masha le lefatshe ye lesha: 'me lilo tsa pele ga li nka li gopoloa, lefaele go tlhaga mo peluñ. <sup>18</sup>'Me nyakalalañ, lo itumelele rure ka ga se ke se tlholañ: gonne, bonañ, ke tlhola Yerusalema, o nne nyakalalo, le seshaba sa one se nne boitumelo. <sup>19</sup> Le gone ke tla nyakalalela Yerusalema, ke itumelele seshaba sa me : 'me lencoé ya go lela ga le nka le tlhola le utloioa mo go one, lefaele lencoé ya go gala. 20 Ga go nka go tlhola go coa gone losëa loa malatsi, lefaele mocofi eo o se kañ a liragatsa malatsi a gagoe: gonne noana o tla shoa a le linyaga li le lekgolo, le moleofi o tla hutsega a le linyaga li le lekgolo. <sup>21</sup> Ba tla aga matlo, ba nne mo go one; le gone ba tla tlhoma masimo a mefina, ba ye mauño a one. 22 Ga ba nka ba aga, 'me go nne o sele; ga ba nka ba tlhoma, 'me go ye o sele: gonne malatsi a seshaba sa me a tla lekana malatsi a setlhare, le batlhophegi ba me ba tla itumelela tiro ea mabogo a bone <sup>23</sup> Ga ba nka ba ka boleele. lirela lefela, lefaele go tsalela poitshego e e choganyetsañ; gonne ke peo ea ba ba tshegofalicoeñ ke Morena, 'me ba na le lico tsa bone.

,5

etlare pele ba ese ba bitse, ke arabe; le gone ka ba santse ba bua, ke tla utloa. <sup>25</sup> Phiri le koanyana li tla fula 'mogo, le tau e tla ya motlhaka yaka kgomo: le lorole lo nne liyo tsa noga. Ga ba nka ba siamolola lefaele go senya mo ncoeñ ya me yotlhe ye le boitshepho, go bua Morena.

YESAIA 66.

Shontaga ea boraro morago ga Epifani.

Maitsibooa (2).

Go bua yana Morena, Legolimo ke terone ea me, le lefatshe ke senno sa linao tsa me: lo tla nkagela ntlo e e ntseñ yañ? le felo ke gofe fa ntla itapolosetsañ gone ? 2 Gonne lilo tse cotlhe li liriloe ke lecogo ya me, ke gone lilo tse cotlhe li liretseñ, go bua Morena: 'me ke tla lebelela mo mothuñ eo, eleñ mo go eo o humanegilen le oa mooa o o kgobegileñ, eo o tlakaselañ ka lefoko ya me. 3 Eo o tlhabañ kgomo o ntse yaka eo o bolaeañ motho; eo o ntshañ koanyana setlhabelo o ntse yaka eo o komolañ thamo ea nca; eo o ntshañ sentsheco o ntse yaka eo o ntshañ mali a kolobe; eo o fisañ insense o ntse vaka eo o tshegofatsañ sechoancho: ee, ba itlhophetse metsamao ea bone, le mooa oa bone o kgatlhoa ke maila a bone; 4 le nna ke tla tlhopha litimelo tsa bone, ke lere mo go bone tse ba li boifañ; ka gonne eare ke bitsa, go se ke ga araba ope; eare ke bua, ba se ke ba utloa: 'me ba lira se se boshula mo matlhoñ a me, ba itlhophela se ke ne ke sa se rate.

5 Utloañ lefoko ya Morena, lona ba lo tlakaselañ ka lefoko ya gagoe : Bana ba ga 'rago, ba ba lo tlhoileñ ba lo latlha ka ntlha ea leina ya me, ba rile, A Morena a galalelioe, gore re bone boitumelo ya lona; 'me ba tla tlhayoa ke <sup>6</sup> Lencoé ya mferelitlhoñ. fere le coa mo motseñ lencoé le coa mo tempeleñ, lencoé ya Morena ye le bosetsañ baba ba gagoe yaka litiro tsa bone. <sup>7</sup> Pele a ese a tlotseliege, a belega; motlotseli oa gagoe o ese o tle, a belega mosimane. 8 Mañ eo o kileñ a utloela seo se se ntseñ yalo? mañ eo o kileñ a bona lilo tse li ntseñ A lefatshe le ka tsaloa ka letsatsi le le leñce fela? A morafe o ka tsaloa ka ganoe? gonne erile ka Sione a santse a tlotseliega, a belega <sup>9</sup> A ke tla kubana ba one. kuntsha, ke se ke ke belegise? go bua Morena; nna eo ke belegisañ a ke tla coala sebopelo? go bua Molimo oa gago.

† 10 Itumeleñ le Yerusalema, lo o nyakalalele, lona lotlhe ba lo o ratañ; lo itumele kaga one, lona lotlhe ba lo o hutsafalelañ; 11 gore lo anye lo tle lo kgorisioe ke mabele a likgomoco tsa one; gore lo gamole lo natefaleloe ke letlotlo ya kgalalelo ea one. 12 Gonne go bua yana Morena, Bonañ ke tla o folosetsa kagisho yaka noka, le kgalalelo ea merafe yaka noka e e penologañ, 'me lo tla anya; lo tla koaeeloa mo nokeň, lo akgoloe, mo mañoleñ. 18 Yaka moñoe eo 'magoe o mo gomotsañ, ke tla lo gomotsa yalo; 'me lo tla gomotsega mo Yerusalema. <sup>14</sup> Lo tla bona, le pelo ea lona e tla itumela, le marapo a lona a tlhoge yaka boyañ yo bonana: le lecogo ya Morena le itsefalele batlhanka ba gagoe, 'me a gakatsegele baba ba gagoe. <sup>15</sup> Gonne, bonañ, Mo-RENA o tla tla ka molelo, le licariota tsa gagoe li tla nna yaka sefefo; gore a ntshe bogale ka bocarara, le kgalemo ea gagoe ka likgabo tsa molelo. <sup>16</sup> Gonne Morena o tla sekisa ka molelo, le ka chaka ea gagoe a sekise nama eotlhe: le gone babolaoi ba Morena ba <sup>17</sup> Ba ba tla nna bantsi. iitshephisan, ba inatlafaletsa masimo, fa morago ga eo o fa gare, ba ya nama ea kolobe, le maila, le peba; ba tla felela goñoe, go bua Morena. 18 Gonne ke itse litiro tsa bone le megopolo ea bone: nako e etla, e ntla phuthañ merafe eotlhe le liteme; 'me ba tla tla, ba bone kgalalelo ea me. <sup>19</sup> Le gone ke tla baea sekao mo gare ga bone, ke romele ba ba phalogileñ ba bone koa merafeñ, koa Tareshishe, le Pule, le Lute, ba ba akgañ

bora, koa Tubale, le Yafane. koa litlha-ke-tlhakeñ tse li kgakala, tse li eseñ li utloele tumeli ea me, lefaele go bona kgalalelo ea me: 'me ba tla kakanya kgalalelo ea <sup>20</sup> 'Me me fa gare ga merafe. ba tla ntsha bagaeno botlhe mo merafeñ eotlhe, e nnele Morena sentsheco, ka lipitse, le ka licariota, le ka mekgoro, le ka liesele, le ka likamele, ba ba leretse mo ncoeñ ya me ye le boitshepho, Yerusalema, go bua Morena, yaka bana ba ga Iseraele ba leretse kabelo ea bone mo tluñ ea Morena ka secholo se se tlhacoegileñ. <sup>21</sup> Le gone ke tla itseela baperiseta le Balefi mo go bone, go bua Morena. <sup>22</sup> Gonne yaka magolimo a masha le lefatshe ye lesha a ke tla a lirañ, a tla nna fa pele ga me, go bua Morena, peo ea lona le leina ya lona li tla nna yalo. <sup>23</sup> 'Me etlare ka kgoeli ñoe go ea koa go e ñoe, le ka sabata ñoe go ea koa go e ñoe, nama eotlhe e tle e nkobamele go bua Morena. 24 'Me ba tla coela ntle, ba lebe lirepa tsa banna ba ba ntloletseñ: gonne seboko sa bone ga se nka se shoa, le molelo oa bone ga o nka o tima ; ba nne maila mo nameñ eotlhe.

YEREMIA 1, 1-11.

Thabologo ea ga Paulose Moitshephi.

Maitsibooa.

Maroko a ga Yeremia mo-

roa Hilekia, oa baperiseta ba ba ne ba le mo Anathotha mo nageñ ea Benyamine, 2 eo lefoko ya Morena le mo liraletseñ ka malatsi a ga Yosia moroa Amone, kgosi ea Yuta, ka ñoaga oa leshome ye le meco meraro oa pusho ea gagoe. <sup>3</sup> Le gone ya tla ka malatsi a ga Yehoyakime moroa Yosia, kgosi ea Yuta, go isa koa bokhutloñ ya ñoaga ya leshome ye le moco o le osi oa. ga Setekia moroa Yosia, kgosi ea Yuta; go fitlhela ba Yerusalema ba isioa mathocoa ka kgoeli ea botlhano.

4 'Me lefoko ya Morena ya ntiralela, ya re, 5 Ke go itsile pele ga ke ese ke go bope mo mpeñ, le gone ke go itshephisitse pele ga o ese o coe mo sebopeloñ; ke go beile moperofeta oa merafe. <sup>6</sup> Elirañ gone ke reñ, Ao, Morena Molimo! bona, ga nkake ka bua: gonne ke ñoana. 7'Me Mo-RENA, a nthaea, a re, Se re, Ke ñoana: gonne o tla ea koa go moñoe le moñoe eo ke go romelañ koa go ene, le señoe le señoe se ke tla se go laolelañ o tla se bua. boife ka ntlha ea bone: gonne ke na nao go go golola, go bua Morena. 9 Elirañ gone Morena o otlololañ lecogo ya gagoe, a ama molomo oa me: 'me Morena a nthaea, a re. Bona, ke tsentse mafoko a me mo molomuñ oa gago: 10 bona, gompiyeno ke go beile golimo ga merafe le golimo ga magosi go khumola, le go roba, le go senya, le go liga; go aga le go tlhoma.

**УЕВЕМІА** 3, 12-19.

Tsatsi ya Bo-Simone le Yute, Baitshephi.

Maitsibooa.

Ea, o bolele mafoko a o lebetse ntlheñ ea bokone, o re, Booa, oena Iseraele eo o tlhanogileñ, go bua Morena; ga nka ke go leba ka bogale; gonne ke oa kutloelo-botlhoko, go bua Morena, ga nka ke go galefela rure. 13 Fela o ipolele tshiamololo ea gago, gore o leofetse Morena Molimo oa gago, o falalelitse baeñ metsamao ea gago kafa tlase ga setlhare señoe le señoe se setala, le gone ga oa ka oa utloa lencoé ya me, go bua Mo-<sup>14</sup> Booañ, lona bana RENA. ba lo tlhanogileñ, go bua Morena; gonne ke lo nyetse; ke tla lo tsaea, moñoe mo motseñ o moñoe, ba le babeli mo go ba ntlo e ñoe, ke lo lere mo Šione: 15 le gone ke tla lo naea balisa ba ba kafa peluñ ea me, ba ba tla lo lisañ ka kico le tlhaloganyo. etlare lo sena gontsifala le go ata mo lefatshiñ ka metlha eeo, go bua Morena, ba se ke ba tlhole ba re, Areke ea kgolagano ea Morena; le gone ga e nka e gopoloa: ga ba nka ba e gakologeloa; ga ba nka ba e lekola; ga e nka e tlhola <sup>17</sup> Motlhañ goo ba e liroa. tla bitsañ Yerusalema terone ea Morena; merafe eotlhe e tla phuthegela Yerusalema, ka ntlha ea leina ya Morena: le gone ga e nka e tlhola e tsamaea ka bothata ya pelo ea eone e e boshula. <sup>18</sup> Ka metlha eeo ba ntlo ea Yuta e tla tsamaea 'mogo le ba ntlo ea Iseraele, ba tla coa 'mogo koa lefatshiñ ya bokone ba ee koa lefatshiñ ya ke le neileñ bo'raeno boshoa.

#### YEREMIA 5.

Shontaga ea Leshome ye le meco e e shupañ morago ga Teriniti.

#### Ka Mosho.

Eañ le mebila ea Yerusalema lo taboge, bonañ tlheñ lo itse lo batle mo lipatleloñ tsa one, fa lo ka bona motho, fa go na le moñoe eo o lirañ ka tshiamo, eo o batlañ bonnete; 'me ke tla o lebalela. lefa ba re, Yaka Morena a tshelile; ka nnete ba ikana ka maaka. <sup>3</sup> Morena, a matlho a gago ga a lebe bonnete? O ba belitse, 'me ba se ka ba utloa botlhoko; o ba nyelelitse, 'me ba ganne go amogela tshiamisho: ba ithatafalitse lifatlhogo go fetisa lefika; ba ganne go shokologa. <sup>4</sup> Elirañ gone ke reñ, Ka mannete bao ke balala, ba bosilo; gonne ga ba itse tsela ea Morena, lefaele katlholo ea Molimo oa bone: 5 ke tla ikisa koa bagoluñ, ke bue nabo; gonne bone ba itse tsela ea Morena, le katlholo ea Molimo oa bone. 'Me ba

ba robetse yokoe goñoe, ba <sup>6</sup>Ke gone kgaotse lithapo. tau e tla ba bolaeañ e coa koa sekgoeñ, phiri ea ka maabanyane e tla ba senya, leñau le tla lalela metse ea bone, moñoe le moñoe eo o coañ mo go eone o tla gagogañoa: ka gonne litlolo tsa bone lintsi, le litlhanogo tsa bone li totafetse. <sup>7</sup> Ke ka go ichoarela yañ ? bana ba gago ba mpaketse, ba ikanne ka ba eseñ melimo: eare ke sena go ba fa, ba batela, ba kokoanela fa matluñ a liaka ka makoko. 8 Ba ne ba choana le lipitse tse li filoeñ ka mosho : moñoe le moñoe a lelela mosali oa moñoe ka ene. 9 A ga nka ke lekola ka ntlha ea lilo tse? go bua Morena: a mooa oa me ga o nka o boshulogela morafe o o ntseñ vaka o?

10 Palamañ lithako tsa one, lo senye; 'me lo se ka loa felisetsa rure: tlosañ likala tsa one: gonne ga se tsa Mo-<sup>11</sup> Gonne ntlo ea Iseraele le ntlo ea Yuta e ntiretse ka boferefere thata, go bua <sup>12</sup> Ba latotse Mo-RENA, ba re, Ga se ene; le gone ga re nka re tleloa ke boshula ; le gone ga re nka re bona chaka lefaele tlala : 13 baperofeta ba tla nna phefo, lefoko ga leeo mo go bone: ba tla liraleloa yalo. 14 Ke gone go buileñ yalo Morena, Molimo oa mashomo-shomo, Ere ka lo bua lefoko ye, bonañ, ke tla lira mafoko a me molelo mo molomoñ oa gago, le sesha-

ba se likgoñ, 'me o tla se nyele-<sup>15</sup> Bonañ, lona ba ntlo ea Iseraele, ke tla lo bololetsa morafe o o coañ koa kgakala, go bua Morena: ke morafe o o natlafetsen, ke morafe o mogolo-golo, morafe o puo ea one o sa e itsen, le gone ga o utloe se ba se buañ. 16 Thobolo ea bone ke lecoe, ke linatla botlhe. <sup>17</sup> Ba tla ya thobo ea gago, le bogobe ya gago yo bomoroao le bomoroalio ba choanetseñ go bo ya: ba tla ya macomane a gago le metlhape ea gago: ba ye mefina ea gago le mefeige ea gago: ba thube metse ea gago e e agelecoeñ, e o e ikantsen, ka chaka. 18 Lefagontseyalo, go bua Morena, le mo malatsiñ ao, ga nka ke lo felisetsa rure. † 19 'Me e nne e tle ere lo re, Morena Molimo oa rona o re liretseñ lilo tse cotlhe? o ba ree, o re, Yaka lo mpaketse, loa lirela melimo ea seen mo lefatshin ya lona, yalo lo tla lirela baeñ mo lefatshiñ ye eseñ ya lona.

<sup>20</sup> Bolelañ se mo tluñ ea ga Yakobo, lo se utloatse mo Yuta, lo re, <sup>21</sup> Se utloe tlhe, seshaba se se bosilo, se se senañ tlhaloganyo; se se nañ le matlho, 'me ga se bone; se se nañ le litsebe, 'me ga se utloe: <sup>22</sup> A ga lo mpoife? go bua Morena: a ga lo nka lo tlakasela fa pele ga me, eo ke beileñ moshaoa moleloane oa leoatle, ka taelo e e nnetseñ rure, 'me ga le kake ya o feta? lefa likgaphetshego li

kgaphëa, lefagontseyalo ga li kake tsa nonofa ; lefa li luma, lefagontseyalo ga li kake tsa o tlola. <sup>23</sup>'Me seshaba se se na le pelo e e tlhanogañ e e rukutlhañ ; ba tlhanogile, ba <sup>24</sup> Le gone ga ba re mo peluñ ea bone, Yanoñ a re boifen Morena Molimo oa rona, eo o nesañ pula ka nako ea eone, eleñ pula ea ntiha le ea kgogola'moko ; eo o re bolokelañ libeke tse li laocoeñ tsa <sup>25</sup> Litshiamololo tsa lona li fapositse lilo tse, le libe tsa lona li thibile molemo mo <sup>26</sup> Gonne ba ba bogo lona. shula ba bonoa mo gare ga seshaba sa me: ba lebeletse, yaka magolu a a lalelañ linonyane ; ba baea serai, ba cho-<sup>27</sup> Yaka serobi se ara batho teltse linonyane, matlo a bone a teltse tsieco yalo: ke gone ba golileñ, ba humile. 28 Ba nonne, ba kalimotsega: ee, ba sita ka litiro tsa bolotsana: ga ba emelele tsheko, eleñ tsheko ea masiela, lefagontseyalo ba tlhogonolofala; le gone ga ba atlhole tshiamo ea ba ba tlhokañ. 29 A ga nka ke lekola ka ntlha ea lilo tse? go bua Morena: a mooa oa me ga o nka o boshulogela morafe o o ntseñ yaka o?

<sup>30</sup> Go liragetse se se gakgamatsañ se se tshabegañ mo lefatshiñ: <sup>31</sup> baperofeta ba perofesa maaka, le baperiseta ba busa ka bone; 'me seshaba sa me se rata gore go nne yalo: 'me lo tla lirañ mo bofeloñ ya shone?

#### YEREMIA 22.

Shontaga ea Leshome ye le meco e e shupañ morago ga Teriniti.

#### Maitsibooa.

Go bua yana Morena: Fologela koa tluñ ea kgosi ea Yuta, o bue lefoko ye gone, o re, <sup>2</sup> Oena kgosi ea Yuta, eo o ntseñ mo teroneñ ea ga Tafita, utloa lencoé ya Morena, oena, le batlhanka ba gago, le seshaba sa gago se se tsenañ ka <sup>3</sup>Go bua yana likgoro tse. Morena: Lirañ katlholo le tshiamo, lo golole eo o thopiloen mo lecogon ya mopatiki: se siamololeleñ lo se tlhakole moeñ, le lesiela, lefaele motlholagali, le gone lo se cholole mali a a senañ molato mo feloñ fa. <sup>4</sup> Gonne ka mannete fa lo lira seo se, go tla tsena ka likgoro tsa ntlo e likgosi li ntse mo teroneñ ea ga Tafita, li palame licariota le lipitse, eone le batlhanka ba eone, le seshaba sa eone. 5'Me fa lo senka lo utloa mafoko a, ke ikana ka nosi, go bua Morena, gore ntlo e e tla nna letlotla. <sup>6</sup> Gonne go bua yana Morena kaga ntlo ea kgosi ea Yuta: O Gileata mo go nna, le tlhora ea Lebanona: lefagontseyalo ka mannete ntla go lira lobooa, le metse e e sa nnoeñ. gone ntla go baakanyetsa basenvi, moñoe le moñoe a ne le libolao tsa gagoe: ba tla rema mekala ea gago e e tlhokegañ, ba e latlhele mo moleloñ.

8'Me merafe mentsi e tla feta ka motse o, 'me moñoe le moñoe a ree moñoe ka ene, a re, Kana Morena o liretseñ motse o o mogolo yalo? 9'Me ba tla fetola, ba re, Ke ka gonne ba ne ba bakela kgolagano ea Morena Molimo oa bone, ba obamela melimo e sele, ba e lirela.

10 Se leleleñ moshoi, se mo galeleñ: 'me lelelañ thata eo o tsamaeañ; gonne ga a nka a ba a booa, lefaele go bona lefatshe ye o tsalecoeñ mo go yone. 
11 Gonne go bua yana Morena kaga Shalume moroa Yosia, kgosi ea Yuta, eo o bustseñ mo boemoñ ya ga Yosia 'ragoe, eo o luleñ mo feloñ fa: Ga a nka a ba a boela koano; 12 'me o tla shoela mo feloñ fa ba mo isitseñ sechoaro gone, ga a nkai a ba a bona lefatshe ye.

† <sup>13</sup>Go latlhega eo o agañ ntlo ea gagoe ka tshiamololo, le matloana a gagoe ka go bisa go siamisa: eo o lirisañ moñoe ka ene koantle ga tuelo, a sa mo lefele tiro ea gagoe; eo o reñ, 14 Ke tla ikagela ntloe e atlhameñ, le matloana a a bophara, eo o iphunyetsañ marofa; 'me e tlhomesioa ka mekala, e tshasioa ka bofibilu. <sup>15</sup> A o tla busa ka gonne o leka go gaisa ka mekala? a 'rago ga a ka a ya a noa, a lira katlholo le tshiamisho? ke gone o na a bona molemo. atlholela bahumanegi le batlhoki; ke gone go ne go le molemo. A moe ne e se go nkitse? go bua Morena. 17'Me

oena ga o na matlho, ga o na pelo faese ea bobelotshetlha ya gago, le ea go cholola mali, le ea go patika, le ea go senya. <sup>18</sup> Ke gone go buañ yana Mo-RENA kaga Yehoyakime moroa Yosia, kgosi ea Yuta: Ga ba nka ba mhutsafalela, ba re, Iya, ñoana ga 'raecho! kgono, Iya, kgantsalia rona! ga ba nka ba mhutsafalela, ba re, Iya, morena! gono, Iya, kgalalelo ea gagoe! 19 O tla fitlhoa ka phitlho ea esele, a gogoa, a latlheloa koantle ga likgoro tsa Yerusalema.

<sup>20</sup>Thatloga Lebanone, o goeletse; choletsa lencoé ya gago mo Bashana: o goeletse o le mo Abarime; gonne barati ba gago ba nyelelicoe.  $^{21}$  Ke ne ka bua le oena ka letlotlo ya gago; 'me oa re, Ga nka ke utloa. O ke mokgoa oa gago le mo bokauñ ya gago, gore ga o utloe lencoé ya me. <sup>22</sup> Phefo e tla ya balisa ba gago botlhe, le barati ba gago ba tla ea koa bochoaroñ: elire gone o tlhayoañ ke litlhon ka nnete, o shoabisioe ka ntlha ea bolotsana ya gago yotlhe. <sup>23</sup> Oena monni oa Lebanone, eo o ikagelañ setlhaga mo mekaleñ, o tla tlhomogeloa pelo yañ motlhañ go o choeroen ke litlhabi, ke botlhoko yaka ya motlotseli oa mosali. <sup>24</sup> Yaka ke tshelile, go bua Morena, lefa Konia moroa Yehoyakime kgosi ea Yuta a kabo a le mhiri oa sekanelo mo seatleñ sa me se se siameñ, lefagontseyalo nko ke go phamola gone; 25 'me ke tla go neela mo lecogoñ ya ba ba batlañ botshelo ya gago, le mo lecogoñ ya ba o ba boifañ, eleñ mo lecogoñ ya ga Nebukatenesare kgosi ea Babelone, le mo lecogon ya Bakalatia. 26 Me ke tla go latlhela, le 'mago eo o go tsetseñ, koa lefatshiñ le sele ye lo se kañ loa tsaleloa mo go yone; 'me lo tla shoela <sup>27</sup> Fa e le lefatshe ye ba tlhologeleloañ go boela mo go yone, ga ba nka ba boela gone. <sup>28</sup> Kana motho eo Konia a ga se pitsa e e nyatsegileñ e e thubegileñ? a ga se pitsa e go senañ kgatlhego mo go eone? ba latlhegetseñ, ene le peo ea gagoe, ba latlhecoe mo lefatshiñ ye ba sa le itsen? <sup>29</sup> Lefatshe, lefatshe, lefatshe, utloa lefoko ya Morena. bua yana Morena, Koalañ monna eo gore ga a na ñoana, monna eo o senkañ a tlhogonolofala ka malatsi a gagoe : gonne ga go nka go nna ope oa peo ea gagoe eo o tla tlhogonolofalañ, eo o tla nnañ mo teroneñ ea ga Tafita, eo o tla tlholañ a busa mo Yuta.

> YEREMIA 26, 8-16. Tsatsi ya ga Yakobo Moitshephi. Maitsibooa.

'ME erile Yeremia a sena go khutlela go bua mafoko otlhe a Morena o mo laoletseñ go a bolelela seshaba shotlhe, baperiseta le baperofeta le seshaba shotlhe ba mo choara, ba re, Amarure o tla shoa, <sup>9</sup> O perofeselelitseñ ka leina ya Mo-RENA, oa re, Ntlo e e tla nna yaka Shilo, le motse o o tla ropefala, o tlhoke monni? 'Me seshaba se ne se phuthegela Yeremia mo tluñ ea Morena shotlhe.

10'Me eare likgosana tsa Yuta li utloela lilo tseo, tsa coa mo tluñ ea kgosi tsa tlhatlogela koa tluñ ea Morena; 'me tsa nna mo kgoroñ ea moyako o mosha oa ntlo ea Morena. 11 Elirañ gone baperiseta le baperofeta ba buañ le likgosana le seshaba shotlhe, tsa re, Monna eo o choanecoe ke losho; gonne o perofeselitse motse o, yaka lo utloile ka litsebe tsa lona. gone Yeremia o buileñ le likgosana cotlhe le seshaba shotlhe, a re, Morena o nthometse go perofesa kaga ntlo e le kaga seshaba se mafoko otlhe a lo a utloileñ. <sup>13</sup> Ke gone yanoñ tlhabololañ metsamao ea lona le litiro tsa lona, lo utloe lencoé ya Morena Molimo oa lona; le gone Morena o tla ikoatlhaela boshula yotlhe yo <sup>14</sup> 'Me fa o buileñ kaga lona. e le nna, bonañ, ke mo lecogoñ ya lona, lo ntire yaka lo bona gore go molemo le tshiamo. <sup>15</sup>'Me itseñ rure gore fa lo mpolaea lo tla baea mali a a senañ molato mo go lona ka losi, le mo motseñ o, le mo banniñ ba one: gonne ka mannete Morena o nthometse mo go lona, gore ke bolele mafoko ao otlhe mo litsebeñ tsa lona.

YEREMIA 31, 1-18.
Tsatsi ya Ba ba senañ molato.

Ka Mosho.

Motlhañ goo, go bua Mo-RENA, ntla nna Molimo oa litshika cotlhe tsa Iseraele, le gone e tla nna seshaba sa me. <sup>2</sup> Go bua yana Morena, Seshaba se se tlogecoeñ ke chaka se bonye choaro mo bogareñyanaga ; eleñ Iseraele, erile ke ea go mo lapolosa. 3 Morena o na a intshenolela bogologolo. a re, Ee, ke go ratile ka lorato lo lo nnetseñ rure: ke gone ke go gogileñ ka pelonomi. <sup>4</sup> Ke tla ba ke go aga, le gone o tla agioa, oena lekgarebe ya Iseraele: o tla ba o kgabisioa ka meropana ea gago, o coele koa lipinoñ tsa ba ba tlhape-<sup>5</sup>O tla ba o tlhomela masimo a mefina gape mo mayeñ a Samaria: batlhomi ba tla tlhoma, ba iyele louño loa <sup>6</sup>Gonne go tla nna leeone. tsatsi ye balebeli ba tla kuoañ ba le mo makgabaneñ a Eferaime ka yone, ba re, Nanogañ, a re tlhatlogeleñ koa Sione koa Moreneñ Molimo oa rona. <sup>7</sup> Gonne go bua yana Morena, Opelañ ka boitumelo ka ntlha ea Yakobo, lo thomeletse ka ntlha ea tlhogo ea merafe; utloatsañ, lo bake, lo re, Morena, boloka seshaba sa gago, masalela a Iseraele. 8 Bonañ. ke tla ba lere koa nageñ ea bokone, ke ba phuthe koa likhutloñ tsa lefatshe, bone le sefofu le motlhotsi, le mosali

eo o moima le eo o belegañ 'mogo: ba tla boela mono e le lekoko ye legolo? <sup>9</sup> Ba tla tla ka selelo, le gone ke tla ba goga ka mekokotlelo: ke tla ba tsamaisa fa melapoñ ea metse, ka tsela e e lolameñ e ba senkañ ba kgocoa mo go eone: gonne ke rara mo go Iseraele le Eferaime ke motsaloa-pele oa me.

<sup>10</sup> Utloañ lefoko ya Morena, lona merafe, lo le kakanye mo litlhake-tlhakeñ tse li koa kgakala; lo re, Eo o na a falatsa Iseraele o tla mo phutha, a mo lise, yaka molisa a lisa secomana sa gagoe. nne Morena o rebotse Yakobo, o mo rekolotse mo lecogoñ ya eo o mo nonofetseñ. ba tla tla, ba opele mo mokonye oa Sione, le gone ba tla chologela mo molemoñ oa Mo-RENA, eleñ mabele, le boyaloa, le loukoane, le tse li tsecoeñ ke linku le likgomo: le gone mooa oa bone o tla nna yaka tshimo e e nosicoeñ; ga ba nka ba tlhola ba tlhabega. 18 Ke gone lekgarebe le tla itumela mo pinoñ, le makau le bacofe 'mogo: gonne ke tla fetola bohutsana ya bone boitumelo, ke ba gomotse, ke ba itumelise gore ba <sup>14</sup> Le gone se utloe botlhoko. ke tla kgoelisa mooa oa baperiseta ka monono, le seshaba sa me se tla kgora molemo oa me, go bua Morena.

<sup>15</sup> Go bua yana Morena: Lencoé le utloetse mo Rama, segalo le selelo se se botlhoko, Rakhele a lelela bana ba gagoe, 'me a gana go gomolioa ka gonne ba seeo. <sup>16</sup> Go bua yana Morena: Ithibe, o se lele, le matlho a gago a se coe likeleli: gonne tiro ea gago e tla lueloa, go bua Morena: le gone ba tla booa mo lefatshiñ ya 'maba. <sup>17</sup> Le kaga bokhutlo ya gago yo bo koa pele go na le cholofelo: le bana ba gago ba tla boela mo moleloaneñ oa bone.

## YEREMIA 35.

Shontaga ea Leshome ye le meco e e shupañ morago ga Teriniti.

# Maitsibooa (2).

Lefoko ye le ne ya liralela Yeremia le coa koa Moreneñ ka malatsi a ga Yehoyakime moroa Yosia, kgosi ea Yuta, le re, <sup>2</sup> Eä koa tluñ ea boora Rekaba, o bue nabo, o ba lere mo tluñ ea Morena, mo ntloaneñ ñoe, o ba nee boyaloa go <sup>3</sup> Elirañ gone ke bo noa. tsaeañ Yaasinia moroa Yeremia, moroa Habasinia, le bana ba ga 'ragoe, le bomoroaoe botlhe, le ntlo ea boora Rekaba eotlhe; 4 ka ba lere mo tluñ ea Morena, mo ntloaneñ ea bomoroa Hanana moroa Igetalia, monna oa Molimo, e e fa ntloaneñ ea likgosana, e e golimo ga ntloana ea ga Maaseya moroa Shalume, molisi oa moyako: 5 'me ka baea bomoroa ntlo ea boora Rekaba pele linkgo li tletse boyaloa le liphafana, ka ba raea, ka re, Noañ boyaloa.

ba re, Ga re nka re noa boyaloa: gonne Yonataba moroa Rekaba 'raecho o ne a re laolela, a re, Se noen boyaloa, lefaele lona, lefaele bomoroa lona, ka go neetseñ rure: 7 le gone lo se age matlo, lo se yale peo, lo se tlhome masimo a mefina, lefaele go a ruoa: 'me lo nne mo litenteñ ka malatsi a lona otlhe; gore lo tshele ka malatsi a le mantsi mo lefatshiñ ye lo yakañ mo go vone. 8'Me re utloile lencoé ya ga Yonataba moroa Rekaba 'raecho mo go cotlhe tse o li re laetseñ, eleñ go bisa go noa boyaloa ka malatsi a rona otlhe, rona, le basali ba rona, le bomoroa rona, le bomoroalia rona; 9 le go bisa go ikagela matlo a re ka nnañ mo go one: le gone ga re na tshimo ea mefina, lefaele tshimo e ñoe, kgotsa peo: 10 'me re ntse mo litenteñ, re utloile, ra lira kafa go cotlhe tse re li laoleccen ke Yonatabe 'raecho. 11 'Me eare Nebukatenesare kgosi ea Babelona a tlhatlogela mo lefatshiñ ye, ra re, Ntloñ, a re eeñ koa Yerusalema ka ntlha ea go boifa leshomo va Bakalatia, le go boifa leshomo ya Basiria; ke gone re ntseñ mo Yerusalema. † 12 Elirañ gone lefoko ya

† 12 Elirañ gone lefoko ya Morena le liralelañ Yeremia, le re, 13 Go bua yana Morena oa mashomo-shomo, Molimo oa Iseraele: Eañ, o ree banna ba Yuta, le banni ba Yerusalema, o re, A ga lo nka lo amogela thuto ea go reetsa

mafoko a me? go bua Mo-14 Mafoko a ga Yona-RENA. taba moroa Rekaba, a o na a laolela bomoroace, gore ba se noe boyaloa, one a liragalicoe, 'me ga ba bo noe go fitlhela gompiyeno, gonne ba reelitse taolo ea ga 'rabo : 'me nna ke buile le lona, ka cogela ka bua; 'me lo se ka loa ntheetsa. <sup>15</sup> Ke bile ke lo rometse batlhanka ba me botlhe baperofeta, ka cogela ka ba roma, ka re, Shokologañ moñoe le moñoe mo motsamaoñ oa gagoe o o boshula, lo tlhabolole litiro tsa lona, lo se ka loa latela melimo e sele lo e lirela, 'me lo tla nna mo lefatshiñ ye ke le lo neileñ le bo'raeno: me lo se ka loa sekega tsebe ea lona, lefaele go ntheetsa. 16 Ereka bomoroa Yonataba moroa Rekaba ba liragalitse taolo ea bo'rabo e o e ba laoletseñ, 'me seshaba se ga sea ka sa nthetsa: 17 ke gone go buileñ yana Morena, Molimo oa mashomo-shomo, Molimo oa Iseraele: Bona, ke tla tlhagisetsa Yuta le banni ba Yerusalema botlhe boshula yotlhe yo ke bo buileñ kaga bone: ka gonne ke buile le bone, 'me ba se ka ba utloa; le gone ke ba bilitse, 'me ba se ka ba araba. 18 'Me Yeremia a raea ba ntlo ea boora Rekaba, a re, Go bua yana Morena oa mashomo-shomo, Molimo oa Iseraele: Ka gonne lo utloile taolo ea ga Yonataba 'raeno, loa tshegetsa litaelo tsa gagoe cotlhe, loa lira kafa

go cotlhe tse o li lo laoletsen; 19 ke gone go buileñ yana Morena oa mashomo-shomo, Molimo oa Iseraele: Yonataba moroa Rekaba ga a nka a ba a tlhoka monna eo o emañ fa pele ga me.

#### YEREMIA 36.

Shontaga ea Leshome ye le meco e e ferañ 'meli morago ga Teriniti.

## Ka Mosho.

Erile ka ñoaga oa bone oa ga Yehoyakime moroa Yosia, kgosi ea Yuta, lefoko ye ya liralela Yeremia le coa mo Moreneñ, le re, <sup>2</sup> Itseele mochopho oa buka, o koale mo go one mafoko otlhe a ke a buileñ nao kaga Iseraele le kaga Yuta, le kaga merafe eotlhe, go simolola ka motlha o ke buileñ nao ka one ka metlha ea ga Yosia, go fitlhela letsatsiñ yeno. 3 E ka tla eare gono ba ntlo ea Yuta ba utloa boshula yotlhe yo ke ikaeletseñ go bo ba lirela: gore ba booe moñoe le moñoe mo motsamaoñ oa gagoe; gore ke ichoarele tshiamololo ea bone le sebe sa bone. 4 Elirañ gone Yeremia o bitsañ Baruke moroa Neria; 'me Baruke a koala mo mochophoñ oa buka ka molomo oa ga Yeremia, mafoko otlhe a Morena, a o a buileñ nae. <sup>5</sup> 'Me Yeremia a laolela Baruke, a re, Nna, ke kganecoe; ke retelecoe ke go ea mo tluñ ea Morena: mo mochophoñ o o o koalileñ ka molomo oa me, mafoko a Morena mo litsebeñ tsa seshaba, mo tluñ ea Morena ka letsatsi ya go itima liyo: le gone o a bale mo litsebeñ tsa . Bayute botlhe ba ba coañ mo metseñ ea bone. <sup>7</sup> E ka tla eare gono ba ntshetsa mokokotlelo oa bone fa pele ga Morena, ba tle ba booe moñoe le moñoe mo motsamaoñ oa gagoe o o boshula: gonne bogale le bocarara yo Morena o bo buileñ kaga seshaba se 8 Me Baruke bo bogolo. moroa Neria a lira kafa go cotlhe tse Yeremia moperofeta o mo laoletseñ ka gone. a bala mo bukeñ mafoko a Morena mo tluñ ea Morena.

<sup>9</sup> 'Me erile ka ñoaga oa botlhano oa ga Yehoyakime moroa Yosia, kgosi ea Yuta, ka kgoeli ea borobañ moñoe, ga kuioa go itima liyo fa pele ga Morena ke seshaba shotlhe se se mo Yerusalema le seshaba shotlhe se se coañ mo metseñ ea Yuta se tla mo Yerusalema. <sup>10</sup> Elirañ gone Baruke o balañ mo bukeñ mafoko a ga Yeremia mo tluñ ea Morena, mo ntloaneñ ea ga Gemaria moroa Shafana mokoali ; mo lolapeñ lo lo koa golimo, mo go tsenañ kgoro e ncha ea ntlo ea Morena gone, mo litsebeñ tsa seshaba 11 'Me erile Mikaye moroa Gemaria, moroa Shafana, a sena go utloa mafoko a Morena otlhe mo buken, a <sup>6</sup> ke gone a go ee oena, o bale | fologela koa tluñ ea kgosi, 12 mo ntloaneñ ea mokoali: 'me, bonañ, ga bo go ntse gone likgosana cotlhe, eboñ Eleshama mokoali, le Telaye Shemaye, le Elenamoroa thana moroa Akebore. Gemaria moroa Shafana, le Setekia moroa Hanania, le 18 Elirañ likgosana cotlhe. gone Mikaye o ba kakanyetsañ mafoko otlhe a o a utloileñ, fa Baruke a bala buka mo litsebeñ tsa seshaba <sup>‡ 14</sup> Ke gone likgosana cotlhe li ne tsa romela Yehuti moroa Nethania, moroa Shelemaye, moroa Kushi koa go Baruke, a re, O tsee ka lecogo ya gago mochopho o o balileñ mo go one mo litseben tsa seshaba, 'me o tle. 'Me Baruke moroa Neria a tsaea mochopho ka lecogo ya gagoe, a tla mo go bone. 15 'Me ba mo raea, ba re, Nna fatshe, o o bale mo litsebeñ tsa rona. 'Me Baruke a o bala mo litsebeñ tsa bone. 16 'Me erile ba sena go utloa mafoko ao otlhe, ba galimana ka poifo, ba raea Baruke, ba re, Ka mannete re tla kakanyetsa kgosi mafoko ao otlhe. <sup>17</sup> 'Me ba botsa Baruke, ba re. Re bolelele tlhe, kafa o koalileñ mafoko ao otlhe ka molomo oa gagoe? 18'Me Baruke a ba fetola, a re, O na a nkakanyetsa mafoko ao otlhe ka molomo oa gagoe, ka a koala mo buken ka enke. <sup>19</sup> 'Me likgosana tsa raea Baruke, tsa re, Eä, o iphitlhe, oena le Yeremia; a go se nne ope eo o itseñ koa lo leñ gone. 20'Me tsa ea mo kgosiñ mo lekgotlen; 'me li ne li beile mochopho mo ntloaneñ ea ga Eleshama mokoali; 'me tsa kakanya mafoko ao otlhe mo litsebeñ tsa kgosi. <sup>21</sup> 'Me kgosi ea romela Yehuti go ea go lere mochopho: 'me a o tsaea mo ntloaneñ ea ga Eleshama mokoali. 'Me Yehuti a o bala mo litsebeñ tsa kgosi, le mo litsebeñ tsa likgosana cotlhe tse li emeñ fa <sup>22</sup> 'Me kgosi ea bo e kgosiñ. ntse mo tluñ ea mariga ka kgoeli ea borobañ-moñoe: 'me go no go le molelo mo isho o o tukañ fa pele ga eone. 23'Me erile Yehuti a sena go bala litsebe li le tharo kampo li le nne, kgosi ea o sega ka thipana ea mokoali, ea o latlhela mo moleloñ o o mo isho, ga tsamaea mochopho otlhe oa fisioa ke molelo o o mo isho. <sup>24</sup> 'Me ga baa ka ba boifa, ba se ka ba gagola likhai tsa bone, lefaele kgosi, kgotsa ope oa batlhanka ba eone ba ba ne ba utloile mafoko ao otlhe. 25 Lefagontseyalo Elenathana le Telave le Gemaria ba ne ba kokotletse kgosi gore e se ka ea fisa mochopho; 'me ea gana go <sup>26</sup> 'Me kgosi ea ba utloa. laolela Yeramele moroa kgosi, le Seraye moroa Aseriele, le Shelemia moroa Abetele, gore ba choare Baruke mokoali le Yeremia moperofeta: 'me Morena a ba fitlha.

<sup>27</sup> Elirañ gone lefoko ya

Morena le liralelan Yeremia, fa kgosi e sena go fisa mochopho, le mafoko a Baruke o na a a koala ka molomo oa ga Yeremia, le re, <sup>28</sup> Itseele mochopho o moñoe, o koale mo go one mafoko otlhe a pele a a na a le mo mochophoñ oa pele, o Yehoyakime kgosi ea Yuta o o fisitseñ. <sup>29</sup> Fa e le kaga Yehoyakime kgosi ea Yuta, o tle o re, Go bua yana Morena: O fisitse mochopho o, oa re, O koaletseñ mo go one, oa re, Ka mannete kgosi ea Babelona e tla tla, e senye lefatshe ye, e felise motho le kgomo mo go eone? 30 Ke gone go builen Morena yana kaga Yehoyakime kgosi ea Yuta: Ga a nka a bona ope eo o tla nnañ mo teroneñ ea ga Tafita: 'me serepa sa gagoe se tla latlheloa koantle mo mogoteñ oa motshegare le mo serameñ bosigo. 31 Le gone ke mo oatlhaee le peo ea gagoe le batlhanka ba gagoe ka ntlha ea tshiamololo ea bone : ke ba leretse, le banni ba Yerusalema, le banna ba Yuta boshula yotlhe yo ke bo boletseñ kaga bone; 'me ba se ka ba reetsa. <sup>82</sup> Ea lira gone Yeremia o tsaeañ mochopho o moñoe, a o neela Baruke mokoali, moroa Neria; eo o na a koala mo go one ka molomo oa ga Yeremia mafoko otlhe a buka e Yehoyakime kgosi ea Yuta o na a e fisa mo moleloñ: ga ba ga okelelioa mafoko a mañoe gape a mantsi a a ntseñ yalo.

LIKHUTSAFALO 1, 1-15.

Mantaga pele ga Paseka.

Ka Mosho.

Motse o ituletse o le osi yañ, o o na o tletse batho! O ntse yaka motholagali yan ! O o no o le mogolo mo merafin, le mohumagali mo likgaoloñ tsa naga, o liregile eo o kgethisioañ yañ! lala o lela mashoe bosigo, likeleli tsa gagoe li mo marameñ a gagoe; mo baratiñ ba gagoe eo o mo gomotsañ ga a eo: litsala tsa gagoe li mo tlhanogetse cotlhe, li liregile baba ba gagoe. 3 Yuta o lule lethocoa ka ntlha ea pitlaganyo, le ka ntlha ea bokgoba yo bogolo; o ntse mo gare ga bamerafe-rafe, ga a bone tapologo: batlhokofatsi ba gagoe botlhe ba mo choere mo liferoaneñ. <sup>4</sup> Litsela tsa Sione lia hutsafala ka gonne ga go bape ba ba tlañ mo moliroñ o o beiloeñ; meyako ea gagoe e senyegile eotlhe, baperiseta ba gagoe baa fegeloa: makgarebe a gagoe a pitlaganye, le ene ka esi o galakegile. 5 Lira tsa gagoe li liregile tlhogo, baba ba gagoe ba tlhogonolofetse; gonne Morena o mo pitlaganyelitse bontsi ya litlolo tsa gagoe: banyana ba gagoe ba lule mathocoa fa pele ga sera. 6 Moroalia Sione o tlogecoe ke bogolo ya gagoe yotlhe: likgosana tsa gagoe li ntse yaka likgama tse li sa . bonen bofulo. Li ile li sena

thata fa pele ga mocomi. 7 Mo malatsiñ a pitlaganyo ea gagoe le a matlhotlha-pelo a gagoe Yerusalema o gakologeloa lilo tsa gagoe cotlhe tse lintle tse o na a na naco le mo malatsiñ a bogologolo: erile seshaba sa gagoe se oela mo lecogoñ ya sera, 'me a sa thusioa ke ope, lira tsa 'mona, tsa shotla matlotla a gagoe. 8 Yerusalema o leofile mashoe; ke gone o ntseñ yaka se se itshekologileň: ba ba ne ba mo tlotla ba mo nyatsa botlhe, ka gonne ba bonye go bisa go ikatega ga gagoe: ee, oa fegeloa, o boela koa morago. <sup>9</sup> Leshoe ya gagoe le ne le le mo lipeeleleñ tsa gagoe; ga a ka a gopola bokhutlo ya gagoe; ke gone o notlegilen ka mokgoa o o gakgamatsañ; ga a na mogomotsi ope: Morena oa me, bona pitlaganyo ea me; gonne 'maba o ikgolisitse. <sup>10</sup> Sera se otlololetse lilo tsa gagoe tse lintle cotlhe lecogo ya shone: gonne o bonye gore bamerafe-rafe ba tsenve mo feloñ ga gagoe fa go boitshepho, ba o laotseñ kaga bone gore ba se ka ba tsena mo phuthegoñ ea gago. 11 Batho ba gagoe ba fegeloa botlhe, ba batla bogobe; ba ntshitse lilo tse lintle tsa bone gore ba bone liyo, ba tle ba tshelise meoa ea bone: bona, Morena, o lebe; gonne ke nyatsegile. <sup>12</sup> A ga se sepe mo go lona ba lo fetañ ! lebañ, lo bone fa go na le bohutsana yo bo ntseñ yaka bohutsana ya me yo bo

ntiragaletseñ, yo Morena o mpitlagantseñ ka yone ka motlha oa bogale ya gagoe yo bo gotetseñ. <sup>13</sup> O ntshelitse marapo a me molelo o coa koa golimolimo, le gone o a nonofetse: o beetse maoto a me seru, o mposelitse koa morago: o nneetse mo tshenyegoñ, ke 14 Yokoe tlhola ke elibala. ea litlolo tsa me e bofiloe ke lecogo ya gagoe; li kitlancoe, li fitlhetse thamo ea me; o felisitse bonatla ya me: Morena o nneetse mo mabogoñ a bone, ba ke retelecoeñ ke go emelelana nabo.

LIKHUTSAFALO 2, 13-22.

Mantaga e e pele ga Paseka.

## Maitsibooa.

KE tla go shupelañ? ke tla go choantsha le eñ, oena moroalia Yerusalema? Ke tla go lekanya le eñ, gore ke go gomotse, oena moroalia Sione oa lekgarebe? gonne phatlha ea gago e kgolo e kana ka leoatle: o ka folisioa e mañ ? <sup>14</sup> Baperofeta ba go bonetse lipono tsa lefela le tsa bosilo; ga baa ka ba senola tshiamololo ea gago, gore ba bose kgolego ea gago: 'me ba go bonetse lipolelo tsa lefela le lilo tse o ka li lelekeloañ. 15 Botlhe ba ba fetañ ba go opanyetsa liatla; ba otsa ba thukhuthela moroalia Yerusalema litlhogo, ba re, A ke one motse o batho ba o bilitsen bontle yo bo lekanetsen,

Boitumelo ya lefatshe yotlhe? <sup>16</sup> Baba ba gago ba go atlhamiselitse magano a bone: baa otsa, ba huranya meno; ba re, Re mo melitse: rure ke yone letsatsi ye re le lebeletseñ ; re fithile, re le bonye. 17 More-NA o lirile se o na a se ikaeletse: o liragalitse lefoko ya gagoe ye o na a le laotse ka malatsi a bogologolo: o ligile, 'me ga a ka a tlhomoga-pelo: o itumelisitse 'maba kaga gago, o cholelitse lonaka loa lira tsa gago. 18 Lipelo tsa bone li goelelitse mo Moreneñ: Oena lorako loa moroalia Sione, a likeleli li elele yaka noka motshegare le bosigo; se itetle; a thaka ea leitlho ya gago e se ka ea ikhutsa. <sup>19</sup> Coga, o bitse bosigo, ka tshimologo ea litebelo: chololela pelo ea gago yaka metse fa pele ga sefatlhogo sa Morena: mo choleletse mabogo a gago ka ntlha ea botshelo ya banyana ba gago, ba ba limelelioañ ke tlala fa pele ga mebila eotlhe. 20 Bona, More-NA, o lebe eo o mo liretseñ yalo! A basali ba tla ya mauño a bone, bana ba ba akgoloan ka mabogo? A moperiseta le moperofeta ba tla bolaeloa mo feloñ fa go boitshepho ga Morena? 21 Mosimane le mocofe ba namaletse fa fatshe mo mebileñ; makgarebe a me le makau a me a ole ka chaka: o ba bolaile ka letsatsi ya bogale ya gago; o kgemethile, ga oa ka oa tlhomoga-pelo. 22 O bilitse lipoitshego tsa me ka ntlha cotlhe, yaka letsatsi ya phuthego ea go ithiba, 'me go no go se ope eo o phalogileii lefaele go sala ka tsatsi ya bogale ya Morena: ba ke ba akgotsen ka ba otla ba nyelelicoe ke 'maba oa me.

LIKHUTSAFALO 3, 1-34.

Tensetaga e e pele ga Paseka.

Ka Mosho.

KE nna motho eo ke bonyeñ pitlaganyo ka thupa ea bocarara ya gagoe. <sup>2</sup>O nkgogile a ntsamaisa mo fifiñ, eseñ mo leseliñ. <sup>3</sup> Rure o tlhola a mposetsa lecogo ya gagoe ka tsatsi yotlhe. 4 O cofalitse nama ea me le letlalo ya me; o robile marapo a me. agile kaga me, o nkageletse ka santlhokoe le letsapa. 'nnisitse mo mafeloñ a a fifetseñ, yaka ba ba sa boloñ go shoa. 7 O nkabeletse, ga nkake ka coa; o ketefalitse ketene ea me. 8 Ee, ere ke gooa ke biletsa thusho, a thibe thapelo <sup>9</sup> O ageletse litsela tsa ea me. me ka maye a a betliloeñ, o shokamisitse litselana tsa me. 10 O nnetse yaka senonore se se laletseñ, yaka tau mo mafeloñ a sephiri. 11 O fapositse litsela tsa me, a nkumaganya ; o mpeile motlhobogi. 12 O laetse bora ya gagoe, a mpaea sekao sa mocoi. 13 O tsentse mecoi ea tlhobelo ea gagoe mo liphioñ <sup>14</sup> Ke nnetse seshaba sa me ñoñolo; ke sefela sa

shone ka tsatsi yotlhe. 15 O ntlalitse ka bogalaka, o nkgorisitse ka loñana. 16 O robile meno a me ka makgarapana, o nkapesitse molora. <sup>17</sup> Le gone o tloselitse mooa oa me kgakala le kagisho; ka lebala letshego. 18 'Me ka re, Nonofo ea me e nyeletse, le cholofelo ea me mo Moreneñ. 19 Gopola pitlaganyo ea me le tlhorego ea me, loñana le santlhokoe. <sup>20</sup> Mooa oa me o santse o li gopotse, o obegile mo teñ ga me. 21 Ke tlhatlhantse se, ke gone ke nañ le cholofelo. se ka ra nyelelioa ke ka ntlha ea mautloelo-botlhoko a Mo-RENA, gonne pelotlhomogi ea gagoe ga e fele. <sup>23</sup> E ntse e le ncha ka mesho eotlhe; boikanyo ya gago bo bogolo. 24 Morena ke kabelo ea me, go bua mooa oa me; ke gone ke tla sholofelañ mo go ene. <sup>25</sup> Morena o molemo mo go ba ba lebelelañ mo go ene, mo mooen o o 'matlan. molemo fa motho a sholofela a iketla a lebeletse poloko ea Morena. 27 Go molemo fa motho a roala yokoe mo bokauñ ya gagoe. 28 A a nne a le esi a lilimale, ka gonne o e ithoesitse. 29 A a bee molomo oa gagoe mo loroliñ; ekare kgotsa go ka nna cholofelo. 30 A a ntshetse eo o mo itaeañ lesama ya gagoe; a a kgore kgobo. <sup>31</sup> Gonne Morena ga a nka a latlhela rure, 32 gonne lefa a utloisa botlhoko, lefagontseyalo o tla tlhomoga-pelo kafa bontsiñ ya maichoarelo a gagoe. <sup>33</sup> Gonne ga a rate go pitlaganya lefaelego utloisa bana ba batho botlhoko.

# LIKHUTSAFALO 3, 34.

Tensetaga e e pele ga Paseka.

Maitsibooa.

Go gatelela bagolegoi ba lefatshe botlhe, 35 go faposetsa se se siametseñ motho fa pele ga sefatlhogo sa Mogolimolimo, 36 go siamololela motho mo tshekoñ ea gagoe, Morena ga a go rate. 37 Ke mañ eo o ka bolelañ 'me go ka liragala, fa Morena a sa laole? <sup>38</sup> Mo molomoñ oa Mogolimo-limo a ga go coe boshula le molemo. <sup>39</sup> Kana motho eo o tshelañ o ñoñoregelañ, motho kaga koatlhao ea libe tsa gagoe? 40 A re tlhotlhomiseñ re leke mekgoa ea rona, re shokologele mo Moreneñ. 41 A re tlhatlosetseñ pelo ea rona le mabogo a rona mo Molimoñ eo o koa magolimoñ. 42 Re tlolile, re rukutlhile ; ga oa ka oa lebalela. 43 O ikapesitse bogale, oa re latelela: o bolaile, ga oa ka oa tlhomoga pelo. 44 O ikapesitse leru, gore thapelo ea rona e se ka ea phunya. <sup>45</sup> O re lirile mabebe le matlakala mo gare ga lichaba. 46 Baba ba rona botlhe ba re atlhamiselitse magano a bone. 47 Re tlecoe ke poifo le molete, 'mferefere le tshenyego. 48 Leitlho ya me le elela linoka tsa metse, ka ntlha ea tshenyego ea moroalia

<sup>49</sup> Leitlho ya seshaba sa me. me lea cholola, ga le khutle, ga le na go ikhutsa, 50 go tsamaca Morena a okame, a lebe a le koa legolimoñ. 51 Leitlho ya me le imecoe ke mooa oa me, ka ntlha ea bomoroalia motse oa me botlhe. comile mashoe yaka nonyane, ba eleñ baba ba me ka bomo. <sup>53</sup> Ba kgaoletse botshelo ya me mo moleteñ, ba akgetse lencoè golimo ga me. 54 Metse a elela golimo ga tlhogo ea me; ka re, Ké kgaogile. 55 Ke biletsa mo ineñ ya gago, Mo-RENA, ke le mo moleteñ o o koa teñ-teñ. 56 O utloile lencoé ya me; o se ka oa thiba tsebe ea gago mo phegeloñ ea me, fa ke bitsa. 57 O no oa atamela motlhañ go ke go bilitseñ: oa re, O se ka oa boifa. 58 Morena, o emetse tsheko ea mooa oa me; o rekolotse mooa oa <sup>59</sup> Morena, o bonye kafa ke siamololecoeñ ka gone; siamisa tsheko ea me. bonye poshulosho ea bone eotlhe le maano otlhe a ba a ntogetseñ. 61 MORENA, O utloile kgobo ea bone, le maano otlhe a ba a ntogetseñ; 62 lipounama tsa ba ba ncogetseñ, le kafa ba tlhotseñ ba ikaelela kaga me ka gone. 68 Bona go nna ga bone le go nanoga ga bone ; ke nna sefela sa bone. <sup>64</sup> Morena, o tla ba losa molato kafa tiroñ ea mabogo a bone. 65 O tla ba naea bothata ya pelo, e nne phuco ea gago mo go bone. 66 O tla ba latelela ka bogale, o ba nyeleletse kafa tlase ga magolimo a Morena.

LIKHUTSAFALO 4, 1-21.

Boenstaga e e pele ga Paseka.

Ka Mosho.

Kana gauta e kgonne yañ! kana gauta e e itshekileñ thata e fetogile yañ! Maye a felo fa go boitshepho a chologile fa golimo ga mebila eotlhe. 2 Bomoroa Sione ba ba rategañ ba ba lekañoañ le gauta e e tlhotlhiloeñ, ba kaioa yañ yaka linkgo tsa lecopa, moliro oa mabogo a 'mopi! 3 Lefaele bophokoye ba ntsha letsele, ba amusa bana ba bone; moroalia seshaba sa me o liregile setlhogo, yaka bonche mo bogareñyanaga. 4 Loleme loa losëa lo ñaparetse magalapa a lone ka ntlha ea lenyora: banyana ba lopa bogobe, 'me ga go ope eo o bo ba nathelañ. <sup>5</sup> Ba ba ne ba tle ba iphe sentle ba latlhegile mo mebileñ: ba ba ne ba golisioa ba apere bofibilu ba tlamparela lithu-<sup>6</sup> Gonne tshiamololo ea moroalia seshaba sa me e kgolo go feta sebe sa Sotoma, o o kileñ oa ribegelioa yaka ponyo ea leitlho, 'me ga oa ka oa añoa ka mabogo ape. 7 Marenana a gagoe e ne e le a a tlhacoegileñ go feta sefokabolëa, e ne e le a mashoeu go feta mashi. Mebele ea one e ne e le 'mala o mhibilu go feta maye a lirubi, ea relimoga yaka maye a safire: 8 Sefatlhogo sa bone se nchofetse go feta legala; ga ba itsege mo mebileñ: letlalo va bone le ñaparetse marapo a bone; le omeletse, le ntse yaka logoñ. <sup>9</sup> Ba ba bolailoeñ ka chaka ba tshegofetse go feta ba ba bolailoeñ ke tlala; gonne ba ba tlhoregile, ba tlhabegile ka go tlhoka mauño a tshimo. 10 Mabogo a basali ba ba pelonolo ba apeile bana ba bone; ea nna liyo mo tshenyegoñ ea moroalia seshaba sa me. 11 MORENA o liragalitse bocarara ya gagoe, o cholotse bogale ya gagoe yo bo gotetseñ: le gone o tukisitse molelo mo Sione, o o yeleñ metheo ea one. 12 Likgosi tsa gagoe le banni ba lefatshe botlhe ga baa ka ba lumela gore sera le 'maba ba tla tsena mo likgoroñ <sup>18</sup> Ke ka tsa Yerusalema. ntlha ea libe tsa baperofeta ba one, le litshiamololo tsa baperiseta ba one, ba ba cholotseñ mali a mosiami mo gare ga one. 14 Ba pholea mo mebileñ yaka lifofu, ba leshoefalicoe ke mali, 'me batho ga ba kake ba ama liaparo tsa bone. 15 Ba ne ba ba goeletsa, ba re, Tlogañ lona, ba lo itshekologileñ! tlogañ, lo tloge, lo se re ame: erile ba tshaba, ba kgarakgatshega, ga toe gare ga merafe, Ga banka batlhola <sup>16</sup> Bogale ba ba ba yaka fa. ya Morena bo ba kgaogantse; ga a nka a tlhola a ba elatlhoko: ga baa ka ba ira sepe ka baperiseta, ga baa ka

ba sisimoga bagolo. 17 Matlho a rona a santse a lapile a lebeletse thusho ea rona ka lefela: mo tebeloñ ea rona re lebeletse morafe o o retelecoeñ ke go boloka. 18 Ba coma metsamao ea rona, 'me ga re kake ra tsamaea mo mebileñ ea rona: bokhutlo va rona bo atametse, malatsi a rona a liragetse: gonne bokhutlo ya rona bo fitlhile. <sup>19</sup> Ba ba re comileñ ba ne ba le lobelo go fetisa manoñ a legolimo: ba ne ba re coma mo maveñ, ba re lalela mo bogareñyanaga. 20 Mooa oa linko tsa rona, motlolioa oa Morena o choeroe mo lilukuñ tsa bone: eo re ne re rile kaga gagoe, ra re, Re tla tshela mo merafeñ re le kafa tlase ga moruti oa gagoe.

ESEKIELE 1, 1-15.

Tsatsi ya ga Mareko Moitshephi.

# Maitsibooa.

ERILE ka ñoaga oa mashome a mararo, ka kgoeli ea bone, ka letsatsi ya botlhano ya kgoeli, ka ke ne ke le mo gare ga mathocoa fa nokeñ ea Khebare, magolimo a bulega, 'me ka bona lipono tsa Molimo. <sup>2</sup> Ka letsatsi ya botlhano ya kgoeli, e le ka ñoaga oa botlhano oa go isioa lethocoa ga Yehoyakine kgosi, <sup>3</sup> lefoko ya Morena ya siamela Esekiele moperiseta, moroa Busi, mo lefatshiñ ya Bakalatia fa no-

keñ ea Khebare; le lecogo ya Molimo ya mo nnela gone. <sup>4</sup> Ka leba, 'me bonañ, ga coa phefo ea secüacüe koa ntlheñ ea bokone, go le leru ye legolo le na le molelo o o ntseñ o galima, le bebenya ka ntlha cotlhe, le mo gare ya yone go le se eketeñ sa 'mala oa kgotlho, mo gare ga molelo. <sup>5</sup> 'Me mo gare ga yone ga coa ponalo ea libopioa li le nne. Ponagalo ea cone e ne e le e; li na le ponalo ea motho. <sup>6</sup> Señoe le señoe se na lifatlhogo li le nne, le gone señoe le señoe se na le liphuka li le <sup>7</sup> Linao tsa cone e ne e le linao tse li lolameñ; le pato ea linao tsa cone e ne e ntse yaka pato ea tlhako ea namane: li ne li bebenya yaka 'mala oa kgotlho e e gotlhiloeñ. 8 Li na le liatla tsa motho kafa tlase ga liphuka tsa cone mo ntlheñ tse nne tsa cone: tse nne tseo li ne li na li lifatlhogo tsa cone le liphuka tsa cone yana; 9 liphuka tsa cone li ne li choaraganye; ere li tsamaea li ne li sa retologe; li ne li tsamaea señoe le señoe se lolame. 10 Fa e le ponalo ea lifatlhogo tsa cone, li na le sefatlhogo sa motho: tse nne tseo li ne li na le sefatlhogo sa tau mo ñtlheñ e e siamen; le gone tse nne tseo li ne li na le sefatlhogo sa kgomo mo ntlheñ ea molema; tse nne tseo li bile li na le sefatlhogo sa lenoñ. 11 Lifatlhogo tsa cone le liphuka tsa cone li ne li aroganye

koa golimo: liphuka li le peli tsa señoe le señoe li ne li choaraganye, le li le peli ne li apesa mebele ea <sup>12</sup> Li ne li tsamaea secone. ñoe le señoe se lolame: koa mooa o no o ea gone, li ne li ea gone : ere li tsamaea li ne li sa retologe. 13 Fa e le ponalo ea libopioa, ponagalo ea cone e ne e ntse yaka magala a a gotetseñ a molelo, yaka ponagalo ea mecoaisho; o no o tsamaea-tsamaea mo gare ga libopioa: molelo o no o phatsima, le logalima lo no lo coa mo moleloñ. 14 Libopioa li ne li taboga li booa yaka ponagalo ea tlali.

#### ESEKIELE 2.

Shontaga ea Leshome ye le meco e e ferañ 'meli morago ga Teriniti.

## Maitsibooa.

O na a nthaea, a re, Moroa motho, ema ka maoto a gago, 'me ke tla bua nao. erile a bua le nna mooa oa tsena mo go nna, oa nkemisa ka maoto; 'me ka utloa eo o buañ le nna. <sup>3</sup> 'Me a nthaea. a re, Moroa motho, ke go romela koa baneñ ba ga Iseraele, koa merafeñ ea borukutlhi, e nthukutlhetseñ: bone le bo'rabo ba ntloletse, le go fitlhela tsatsiñ yeo ka yosi. <sup>4</sup> Le gone ke bana ba loshoko, ba thatafetse pelo; ke go romela koa go bone: 'me o ba ree, o re. Go bua vana MoreNA Molimo. <sup>5</sup> 'Me bone, lefa ba utloa, lefa ba tlhokomologa, (gonne ke bantlo ba borukutlhi) lefagontseyalo ba tla itse' gore go no go na le moperofeta mo go bone. 6'Me oena, moroa motho, o se ba boife, le gone o se boife mafoko a bone, lefa o na le likhi le 'mitloa. 'me o ntse mo gare ga liphepheñ: o se boife mafoko a bone, le gone o se chosioe ke lifatlhogo tsa bone, lefaele ba ntlo ea borukutlhi. ba bolelele mafoko a me, lefa ba utloa, lefa ba tlhokomologa: gonne ke lirukutlhi thata. 8 'Me oena, moroa motho, utloa se ke se buañ le oena; o se nne serukutlhi yaka ntlo eeo ea borukutlhi: atlhamisa molomo oa gago, o ye se ke se go fañ. 9 'Me erile ke leba, bonañ, ga nntshelioa lecogo; 'me, bona, mochopho oa buka o no o le mo go yone; 10 'me a o phuthololela fa pele ga me; o no o koaliloe kafa ten le koantle; 'me go koaliloe likgalo, le khutsafalo, le tatlhego.

ESEKIELE 3, 4-15.

Tsatsi ya ga Peterose Moitshephi.

Ka Mosho.

O na a nthaea, a re, Moroa motho, ëa o ikise koa go ba ntlo ea ga Iseraele, o bue nabo ka mafoko a me. <sup>5</sup> Gonne ga oa romeloa seshaba sa puo e sele le sa loleme lo lo thata,

faese mo go ba ntlo ea ga Iseraele; <sup>6</sup> eseñ mo lichabeñ li le lintsi tsa puo e sele, le tsa loleme lo lo thata tse mafoko a cone o sa kakeñ oa a tlhaloganya. Ntekane, nkabo ke go romela koa go bone ba kabo ba go reetsa. 7 'Me ba ntlo ea ga Îseraele ba tla gana go go reetsa, gonne ba gana go ntheetsa: gonne ba ntlo ea ga Iseraele ke ba phatla e e thata, le pelo e e kamaletseñ. na ke thatafalitse sefatlhogo sa gago kaga lifatlhogo tsa bone le phatla ea gago kaga liphatla tsa bone. <sup>9</sup> Ke thatafalitse pelo ea gago yaka taimane e e thata go fetisa legakoe: se ba boife, le gone o se chosice ke go leba ga bone, lefaele ba ntlo e e rukutlhileñ. <sup>10</sup> O bile o ntheile, a re, Moroa motho, amogelela mo peluñ ea gago, le gone o utloe ka litsebe tsa gago mafoko a me otlhe a ntla a buañ le oena. 11 'Me ëa, o ikise koa go ba ba isicoeñ mathocoa, koa baneñ ba seshaba sa gago, o bue nabo, o ba bolelele, Go bua yana Morena Molimo: lefa ba ka utloa, lefa ba ka gana.

<sup>12</sup> Elirañ gone mooa o ncholetsañ, 'me ka utloa lencoe ya go cubutla mo gogolo koa morago ga me, ga toe, A go bakoe kgalalelo ea Molimo mo bonnoñ ya one. <sup>13</sup> Le gone ka utloa molumo oa liphuka tsa libopioa, kafa li amanañ ka gone, le molumo oa lioile kafa go cone, eleñ molumo oa go cubutla mo gogolo. <sup>14</sup> Yalo

mooa oa ncholetsa, oa ntsaea: 'me ka ea ka bogalaka, ka go tuka ga mooa oa me, 'me lecogo ya Morena le ne le le thata mo go nna.

#### ESEKIELE 13.

Shontaga ea Leshome ye le moco o o ferañ 'meli morago ga Teriniti.

# Maitsibooa (2).

Lefoko ya Morena ya ntiralela, le re, <sup>2</sup> Moroa motho o perofesetsa baperofeta ba Iseraele ba ba perofesañ, o ree ba ba perofesañ kafa peluñ ea bone ka bosi, o re, Utloañ tlhen lefoko ya Morena; <sup>8</sup> Go bua yana Morena Molimo: Go latlhega baperofeta ba ba bosilo, ba ba latelañ mooa oa bone, 'me ga baa bona sepe! <sup>4</sup> Oena Iseraele, baperofeta ba gago ba ne ba choana le liphokoye mo mafeloñ a a ropefe-<sup>5</sup> Ga loa ka loa tlhatlogela koa liphatlheñ, le gone ga loa ka loa ba lo agela ntlo ea ga Iseraele lorako gore e tlhomame mo ntoeñ ka motlha oa Morena. <sup>6</sup> Ba bonye lefela le bonoge ya maaka, ba ba reñ, Go bua Morena, ecoa Morena a se ka a ba roma : 'me ba sholofelisitse batho gore lefoko le tla tlhomamisioa. ga loa bona pono ea lefela, a ga loa bolela bonoge ya maaka, ntekane loa re, Go bua More-NA; le mororo ke se ka ka bua?

8 Ke gone go buileñ yana

Morena Molimo: ka gonne lo buetse lefela, loa bona maaka, ke gone, bonañ, ke emelelanyeñ le lona, go bua Morena Mo-<sup>9</sup> Le lecogo ya me le LIMO. tla emelelana le baperofeta ba ba bonañ lefela, le ba ba nogañ maaka: ga ba nka ba nna ba lekgotla ya seshaba sa me, le gone ga ba nka ba koaloa mo lokoaloñ loa ntlo ea Iseraele, ga ba nka ba tsena mo lefatshiñ ya Iseraele: 'me lo tla itse gore ke nna Morena Mo-† 10 Ka gonne, ee, ka gonne ba tsielitse seshaba sa me, ba re, Kagisho: 'me kagisho ga e eo ; 'me erefa moñoe a aga lomota, bonañ, ba lo lila ka seretse se se sa luyoañ: 11 o ba ree ba ba lo lilañ ka seretse se se sa luyoañ, o re, Lo tla oa : go tla na pula ea leshogoli ; le gone lo tla na, lona lifako tse likgolo; le secüaciie se tla lo gagola. 12 Bonañ, eare lomota lo sena go oa, a ga lo nka lo reoa, go toe, Seretse se kae se lo lo lilileñ ka shone? 13 Ke gone go buileñ yana Morena Molimo; Ke tla fela ke lo gagola ka secüacüe ka bocarara ya me ; go tla na leshogoli ka ntlha ea bogale ya me, le lifako tse likgolo ka kgalefo gore lo tle lo felisioe. 14 Ke tla rutla valo lomota lo lo lo lilileñ ka seretse se se sa luyoañ, ke lo ligele fa fatshe, 'me motheo oa lone o tla bipologa: lo tla oa, le gone lo tla nyelelioa mo gare ga lone; 'me lo tla itse gore ke nna Morena. 15 Ke tla liragaletsa lomota le ba ba lo lilileñ ka seretse se se sa luyoañ kgalefo ea me yalo; ke lo ree, ke re, Lomota ga lo tlhole lo le eo, lefaele ba ba ne ba lo lila; <sup>16</sup> ke go re, baperofeta ba Iseraele ba ba perofesañ kaga Yerusalema, le ba ba o bonelañ kagisho, 'me kagisho ga e eo, go bua Morena Molimo.

17 'Me oena, moroa motho, khoatisetsa bomoroalia seshaba sa gago sefatlhogo sa gago, ba ba perofesañ kafa lipeluñ tsa bone; o ba perofesetse, o re, <sup>18</sup> Go bua yana Morena Molimo: Go latlhega basali ba ba rokelañ litokololo cotlhe mesamo, ba segela tlhogo tsa batho ba bolele boñoe le boñoe liroalo gore ba come meoa! A lo tla coma meoa ea seshaba sa me, lo ipolokele meoa e sa tshelile? 19 Le gone lo intshepholotse mo seshabeñ sa me ka ntlha ea mefago ea garese, le lithathana tsa bogobe, gore lo bolace meoa e e sa choanelañ go shoa, le gore lo tshelise meoa e e sa choanelañ go tshela, ka go aketsa seshaba sa me se se reetsañ maaka. gone go buileñ yana Morena Molimo: Bonañ, ke emelelanye le mesamo ea lona, e lo comañ meoa ka eone gone, gore lo e fofise, 'me ke tla e gagola mo mabogoñ a lona; ke rebole meoa, eleñ meoa e lo e comañ gore lo e fofise. 21 Liroalo tsa lona ke tla li gagola le cone, ke golole seshaba sa me mo lecogoñ ya lona, 'me ga se nka se tlhola se nna mo lecogoñ ya lona gore se coñoe; le gone lo tla itse gore ke nna Morena. <sup>22</sup> Ka gonne lo tlho-kofalitse ka maaka pelo ea mosiami eo ke se kañ ka mo utloisa botlhoko; le gone loa thatafatsa mabogo a molotsana, gore a se shokologe mo motsamaoñ oa gagoe o o boshula, a tshelisioe; <sup>23</sup> ke gone lo senkañ lo tlhola lo bona lefela, lefaele go lira bonoge: 'me ke tla golola seshaba sa me mo lecogoñ ya gago; 'me lo tla itse gore ke nna Morena.

#### ESEKIELE 14.

Shontaga ea Leshome ye le meco e e ferañ moñoe morago ga Teriniti.

### Ka Mosho.

Ea lira gone go tlañ bañoe ba bagolo ba Iseraele mo go nna, ba nna fa pele ga me. <sup>2</sup> 'Me lefoko ya Morena ya ntiralela, le re, 3 Moroa motho, banna ba ba tseetse lichoancho tsa bone mo lipeluñ tsa bone, le gone ba beile sekgopi sa tshiamololo ea bone fa pele ga lifatlhogo tsa bone: a ke tla bolioa ka bone ka gope? 4 Ke gone o bue nabo, o ba ree, o re, Go bua yana Morena Molimo: Motho moñoe le moñoe oa ntlo ea Iseraele eo o tseelañ lichoancho tsa gagoe mo peluñ ea gagoe, a baea sekgopi sa tshiamololo ea gagoe fa pele ga gagoe, 'me a tla mo moperofeten; nna Morena ke tla mfetola kafa

bontsiñ ya lichoancho tsa gagoe; <sup>5</sup> gore ke choare ba ntlo ea Iseraele ka lipelo tsa bone, ka gonne ba mpifetse botlhe ka ntlha lichoancho tsa bone. gone o bue le ba ntlo ea Iseraele, o re, Go bua yana Morena Molimo: Booañ, lo shokologe mo lichoanchon tsa lona; retololañ lifatlhogo tsa lona mo makgapheñ a lona otlhe. Gonne moñoe le moñoe oa ntlo ea Iseraele, lefaele oa baeñ ba ba yakañ mo Iseraele, eo o ikgaoganyañ le nna, a tseela lichoancho tsa gagoe mo peluñ ea gagoe, a baea sekgopi sa tshiamololo ea gagoe fa pele ga sefatlhogo sa gagoe, 'me a tla mo moperofeten gore a mpotse ka ene kaga gagoe ka esi; nna Morena ntla mfetola ka nosi: 8'me ke tla khoatisetsa motho eoo sefatlhogo sa me, ke mo lire kgakgamaco, gore a nne seshupo le sekao, ke mo kgaole mo gare ga seshaba sa me; 'me lo tla itse gore ke nna Morena. 9 Le fa moperofeta a ka tsielioa, a bua lefoko, nna Morena ke tsielitse moperofeta eoo, le gone ke tla mo otlololela lecogo ya me, ke mo nyeletse mo gare ga Iseraele seshaba sa me. 10 'Me ba tla belega tshiamololo ea bone: tshiamololo ea moperofeta e tla nna fela yaka tshiamololo ea eo o batlañ mo go ene; 11 gore ba ntlo ea ga Iseraele ba se tlhole ba ntimelela, lefaele go tlhola ba itsenya leshoe ka litlolo tsa bone: 'me gore e nne seshaba sa me, le nna ke nne Molimo oa bone, go bua Morena Mo-LIMO.

<sup>† 12</sup> Le gone lefoko ya Mo-RENA ya ntiralela, le re, 13 Moroa motho, erefa lefatshe le nteofela ka go tlola, 'me ke le otlololela lecogo ya me, ke roba seikokotlelo sa vone sa bogobe, ke le romela tlala, ke kgaola monna le kgomo mo go yone; 14 lefa banna ba bararo ba, Noe, le Taniele, le Yobo, ba kabo ba le mo go yone, ba ko ba golola meoa ea bone eosi ka tshiamo ea bone, go bua Morena Molimo. <sup>15</sup> Fa ke ralatsa libatana tse li mashoe mo lefatshiñ, li le senya, le ropefale, le sa kake ya ralaloa ke ope, ka ntlha ea libatana tseo; 16 lefa banna bao ba bararo ba kabo ba le mo go yone, yaka ke tshelile, go bua Morena, ba ko ba sa golole basimane lefaele basetsana; go kabo go gololega bone ka bosi, 'me lefatshe le ko le ropefala. <sup>17</sup> Lefa ke lere chaka mo lefatshiñ yeo. ke re, Chaka, ralala lefatshe; gore ke kgaole motho le kgomo mo go yone; 18 lefa banna ba bararo ba ba kabo ba le mo go yone, yaka ke tshelile. go bua Morena Molimo, ba kabo ba sa golole basimane lefaele basetsana, go kabo go gololega bone ka bosi. 19 Lefa ke romela botlhoko ya leroborobo mo lefatshiñ yeo, ke le tshelele bocarara ya me ka

mali, gore ke kgaole monna le kgomo mo go yone: 20 lefa Noe, le Taniele, le Yobo ba kabo ba le mo go yone, yaka ke tshelile, go bua Morena Molimo, ba kabo ba sa golole mosimane kgono mosetsana; ba kabo ba golola meoa ea bone eosi ka tshiamo ea <sup>21</sup> Gonne go bua yana bone. Morena Molimo: Ere motlhañ go ke romelañ mo Yerusalema likatlholo tse nne tsa me, eleñ chaka, le tlala, le libatana tse li mashoe, le botlhoko ya leroborobo, gore go kgaoloe motho le kgomo, go ka nna mashoe thata bogolo yan ? 22 Lefagontseyalo, bonañ, go tla tlogeloa masalela a a senkañ a isioa koo, a basimane le basetsana: bonañ, ba tla coela mo go lona, 'me lo tla bona motsamao oa bone le litiro tsa bone: le gone lo tla gomotsega kaga boshula yo ke bo lerileñ mo Yerusalema, eleñ kaga cotlhe tse ke li o lerelitseñ. 23 Le gone etlare lo bona motsamao oa bone le litiro tsa bone, ba lo gomotse: lo tle lo itse gore ga kea ka ka lira ka lefela cotlhe tse ke li lirileñ mo go one, go bua Morena Molimo.

## ESEKIELE 18.

Shontaga ea Leshome ye le moco o o ferañ moñoe morago ga Teriniti.

## Maitsibooa.

Lefoko ya Morena ya ba ya ntiralela gape, le re, <sup>2</sup> Loa

reñ, fa lo bolela sekao se kaga lefatshe ya Iseraele, ga toe, Bo'ra bana ba yele moretloa o o bogoto; meno a bana a utloisicoe bosisi? 3 Yaka ke tshelile, go bua Morena Mo-LIMO, ga lo nka lo tlhola lo buisioa sekao se mo Iseraele. <sup>4</sup> Bonañ, meoa ke ea me eotlhe ; yaka mooa oa ga 'ragoe, le one mooa oa ga moroaoe ke oa me: mooa o o leofañ, one <sup>5</sup> 'Me fa moñoe a o tla shoa. siame, a lira se eleñ molao le tshiamo, 6 a se ka a yela mo mayeñ, le gone a sa choleletsa lichoancho tsa ntlo ea Iseraele matlho a gagoe, a sa leshoefatsa mosali oa ga moñoe ka ene, a sa atamela mosali eo o fapogileñ; 7 fa a se ka a siamololela ope, 'me a boselitse eo o lishuga nae seikano sa gagoe, a sa tlhakola ope ka kgapo, a file eo o choeroeñ ke tlala liyo tsa gagoe, a apesa eo o tlhokañ liaparo kobo: <sup>8</sup> eo o se kañ a ntshetsa mali kokeleco, lefaele go chola totafalo, eo o gonyelitseñ lecogo ya gagoe mo tshiamololoñ, a atlhoganya moñoe le eo moñoe ka nnete, <sup>9</sup> a tsamaea ka litshiamisho tsa me, a tshegetsa likatlholo tsa me, gore a lire ka boamarure; eo, o siame, ka mannete o tla tshela, go bua Morena Molimo. a ka tsala mosimane eo eleñ legolu, eo o chololañ mali, eo o lirañ señoe sa lilo tse, 11 eo o sa lireñ sepe sa meletlo e, 'me a yetse fela mo mayeñ, a leshoefatsa mosali oa ga moñoe ka ene, 12 a siamololela mohumanegi le motlhoki, a tlhakola ka kgapo, a sa rebolela seikano, a choleletsa lichoancho matlho a gagoe, <sup>13</sup> a lira se se makgapha, a ntshetsa kokeleco mali a gagoe: a yana o tla tshela? ga a nka a tshela: o lirile makgapha a otlhe: ka nnete o tla shoa: mali a gagoe a tla nna mo go ene. ‡ 14 Yanoñ. bonañ, ekare fa eo a tsala mosimane, eo o bonañ libe tsa ga 'ragoe cotlhe, tse o li lirileñ, 'me a boifa, a sa lire tse li ntseñ yalo, 15 eo o sa yelañ mo mayeñ, a sa choleletsa lichoancho tsa ntlo ea Iseraele matlho a gagoe, a sa leshoefatsa mosali oa ga moñoe ka ene, 16 a sa siamololela ope, a sa amogelele sepe seikano, eo o se kañ a tlhakola ka kgapo, 'me a file eo o choeroeñ ke tlala liyo tsa gagoe, a apesa eo o tlhokañ liaparo kobo, <sup>17</sup> a gonyetsa mohumanegi lecogo ya gagoe, a sa chola kokeleco lefaele totafalo, eo o liragalitseñ likatlolo tsa me, a tsamaea ka litshiamisho tsa me; eo ga a nka a shoela tshiamololo ea ga 'ragoe, ka nnete o tla tshela. <sup>18</sup> Fa e le 'ragoe, ka gonne a na a pitlaganya ka borumolañ, a tlhakola oagagabo ka kgapo, a lira se se sa siamañ mo seshabeñ sa gagoe, bonañ, o tla shoela mo tshiamololoñ ea gagoe. Ntla, loa re, Moroace ga o belegeleñ tshiamololo ea ga 'ragoe! Fa moroace a lirile se eleñ molao le tshiamo, a tshegetsa litshiamisho cotlhe, a li lira, ka nnete o tla tshela. <sup>20</sup> Mooa o o leofañ, one o tla shoa: moroaoe ga a nka a belega tshiamololo ea ga 'ragoe, le 'ragoe ga a nka a belega tshiamololo ea ga moroace; tshiamo ea mosiami e tla nna mo go ene, le boshula ya moleofi bo nne mo go ene. <sup>21</sup> 'Me fa moleofi a shokologa mo libeñ tsa gagoe cotlhe tse o li lirileñ, a tshegetsa litshiamisho tsa me cotlhe, a lira se eleñ molao le tshiamo, ka mannete o tla tshela, ga a nka a shoa. 22 Ga go nka go mo gopoleloa epe ea litlolo tse o li lirileñ: o tla tshela mo tshiamoñ e o e lirileñ. Kana a ke ka kgatlhoa ke losho loa moleofi? go bua Morena Molimo: faese gore bogolo a shokologe mo motsamaoñ oa gagoe, a tle a tshele ? † <sup>24</sup> 'Me erefa mosiami a shokologa mo tshiamoñ ea gagoe, a lira tshiamololo, a lira kafa makgapheñ a moleofi o a lirañ, a o tla tshela? <sup>25</sup> 'Me ntla, loa re, Tsela ea Morena ga e lekane. Utloañ yanoñ, lona ba ntlo ea Iseraele : a tsela ea me ga e lekane, a ga se litsela tsa lona tse li sa lekaneñ. <sup>26</sup> Erefa mosiami a shokologa mo tshiamoñ ea gagoe, a lira tshiamololo, a shoela mo go eone; o tla shoela mo tshiamololoñ e o e lirileñ. <sup>27</sup> Gape, fa moleofi a shokologa mo boshuleñ ya gagoe yo o bo lirileñ, a lira se

eleñ molao le tshiamo, o tla boloka mooa oa gagoe gore <sup>28</sup> Ka nnete o tla o tshele. tshela, ga a nka a shoa, ka gonne a tlhatlhanya, a shokologa mo litloloñ tsa gagoe cotlhe tse o li lirileñ. 29 Ntla, ntlo ea Iseraele ea re, Tsela ea Morena ga e lekane. Lona ba ntlo ea Iseraele, a litsela tsa me ga li lekane? a ga se tsela tsa lona tse li sa leka $ne\tilde{n}$ ? 30 Ke gone ke tla lo atlholañ, lona ba ntlo ea Iseraele, moñoe le moñoe kafa metsamaoñ ea gagoe, go bua Morena, Molimo. Booan, lo shokologe mo litloloñ tsa lona cotlhe; yalo tshiamololo ga e nka e nna sekgopi sa lona. 31 Latlhañ mo go lona litlolo tsa lona cotlhe, tse lo tlolileñ ka cone ; lo itirele pelo e ncha le mooa o mosha: gonne lo tla shoelañ, lona ba ntlo ea Iseraele? 32 Gonne ga kgatlhoe ke losho loa eo o shoañ, go bua Morena Moli-Mo: ke gone, shokologañ, lo tshele.

# ESEKIELE 24, 15-27.

Shontaga ea Leshomo ye le moco o o feraŭ moñoe morago ga Teriniti.

# Maitsibooa (2).

Le gone lefoko ya Morena ya ntiralela, le re, <sup>16</sup> Moroa motho, bona, ke tlosa mo go oena keleco ea matlho a gago ka titeo: lefagontseyalo o se ka oa hutsafala, lefaele go lela, le gone a likeleli tsa gago li se ka

tsa thepologa. 17 Fegeloa, 'me ka go bisa go utloagala; o se lire khutsafalo ea bashoi, o nno o roale tlhogo, o roale litlhako tsa gago mo maotoñ a 'go, o se bipe lipounama tsa gago, le gone o se ye bogobe ya batho. <sup>18</sup> Ke gone ke ne ka bua le seshaba mo moshoñ, me maitsibooa mosali oa me a shoa; ka coga ka lira yaka ke ne ke laocoe. 19 'Me seshaba sa nthaea, sa re, A ga o nka o re bolelela kafa lilo tse li ntseñ mo go rona ka gone, ka o lira yalo i 20 Elirañ gone ke se raeañ, ka re, Lefoko ya Mo-RENA ya ntiralela, le re, <sup>21</sup> Bua le ntlo ea ga Israele, o re, Go bua yana Morena Molimo: Bonañ, ke tla itshepholola felo ga me fa go itshephileñ, boikgolisho ya nonofo ea lona, keleco ea matlho a lona, le se mooa oa lona o se utloelañ botlhoko; le gone bomoroa lona le bomoroalia lona ba tla <sup>22</sup>'Me lo tla oa ka chaka. lira yaka ke lirile: ga lo nka lo bipa lipounama tsa lona, lefaele go ya bogobe ya batho. <sup>23</sup> Lithoalo tsa lona li tla nna mo litlhogoñ tsa lona, le litlhako tsa lona mo linaon tsa lona: ga lo nka lo hutsafala lefaele go lela; 'me lo tla tlhorega ka ntlha ea litshiamololo tsa lona, lo shonelane. Esekiele o tla nna sekao mo go lona: lo tla lira kafa go cotlhe tse o lirileñ ka gone: motlhañ go se se liragalañ, lo tla itse gore ke nna Morena Molino.

<sup>25</sup> 'Me oena, moroa motho, a ga go nka go nna mo letsatsiñ yeo, motlhañ go ke tlosañ mo go bone thata ea bone, boitumelo ya kgalalelo ea bone, keleco ea matlho a bone, le se pelo ea bone e se tlhologelecoeñ, eleñ bomoroa bone le bobomoroalia bone, <sup>26</sup> gore motlhañ goo eo o phalogañ o tla tlañ mo go oena go se go utloisa ka litsebe tsa gago? <sup>27</sup> Motlhañ goo molomo oa gago o tla tumololelàñ eo o phalogileñ, 'me o tla bua, o se tlhole o le semumu: yalo o tla ba nnela sekao; le gone ba tla itse gore ke nna MORENA.

### Esekiele 34.

Shontaga ea Mashome a Mabeli morago ea Teriniti.

### Ka Mosho.

Lefoko ya Morena le ne ya ntiralela, le re, <sup>2</sup> Moroa motho, perofesetsa balisa ba Iseraele, perofesa, o ba ree, eleñ balisa, o re, Go bua yana Morena Molimo: Go latlhega balisa ba Iseraele ba ba iphulisañ! a balisa ga baa choanela go fulisa secomana? <sup>3</sup> Lo va mafura, lo ikapesa ka boböa, lo tlhaba tse li nonneñ; 'me ga lo fulise secomana. loa tiisa tse li koafetsen, le gone ga loa folisa tse li bobolañ, ga loa fapa tse li robegileñ, ga loa bosa tse li lelekiloen, le gone ga loa batla tse li timetseñ; 'me lo li busi-

tse ka thata le ka botlhogo. <sup>5</sup> 'Me li faletse, ka gonne molisa ga a eo; tsa nnela libatana tsa naga cotlhe liyo, tsa falala. <sup>6</sup> Linku tsa me li ne tsa pholëa mo mayeñ otlhe, le mo lokgabeñ loñoe le loñoe lo lo golileñ : ee, linku tsa me li faletse mo sefatlhogoñ sa lefatshe shotlhe; go ne go sena ope eo o li tlhotlhomisañ, a li batla. <sup>7</sup> Ke gone, lona balisa, utloañ lefoko ya Morena. <sup>8</sup> Yaka ke tshelile, go bua Morena Molimo, amarure, ereka linku tsa me li liregile kgapo, le linku tsa me tsa nnela libatana tsa naga cotlhe liyo, ka gonne molisa a na a seeo, le balisa ba me ba se ka ba tlhotlhomisa linku tsa me, 'me balisa ba ne ba iphulisa, ba se ka ba fulisa linku tsa me; 9 ke gone, lona balisa, lo utloe lefoko ya Morena; <sup>10</sup> Go bua yana Morena Moli-Mo: Bonañ, ke emelelanye le balisa; le gone ke tla batla linku tsa me mo lecogoñ ya bone, ke ba khutlisetse go lisa secomana; le gone balisa ga bankaba tlholaba iphulisa; 'me ke tla golola linku tsa me mo molomoñ oa bone, gore li se tlhole li ba nnele livo. <sup>11</sup>Gonne go bua yana Morena Molimo: Bonañ, nna ka sebele, eleñ nna, ke tla tlhotlhomisa linku tsa me, ke li batle. <sup>12</sup> Yaka molisa a batla secomana sa gagoe motlhañ go o mo gare ga linku tsa gagoe tse le faletseñ, ke tla batla linku tsa me yalo; le gone ke

tla li golola mo mafelon otlhe a li falaletseñ mo go one ka letsatsi ya maru ye le lefifi. <sup>13</sup> Ke tla li ntsha mo lichabeñ, ke li kokoanye mo mafatshiñ, ke li lere mo lefatshiñ ya cone; ke tla li fulisa mo mayeñ a Iseraele, fa meeliñ a metse, le mo mafeloñ a lefatshe otlhe a a ncoeñ. tla li fulisa mo bofuloñ yo bo molemo, le lesakana ya cone le tla nna mo mayeñ a a golileñ a Iseraele: li tla botha gone mo lesakaneñ ye le molemo, li fule mo bofuloñ ya mahuti ya maye a Iseraele. 15 Ke tla fulisa linku tsa me ka nosi, ke li bothise, go bua Morena <sup>16</sup> Ke tla batla tse Molimo. li latlhegilen, ke bose cse li lelekiloeñ, ke fape tse li robegilen, ke kgoathatse tse li ne li bobola: 'me tse li nonneñ le tse li thata ke tla li nyeletsa; ke li fulise ka tshiamisho. <sup>17</sup> Fa e le lona, secomana sa me, go bua yana Morena Mo-Limo: Bonañ, ke atlhoganya gare ga lihutshane le lihutshane, le gare ga lipheleu le liphoko. <sup>18</sup> A ke seo se sebotlanyana mo go lona ka lo fulile mo bohuloñ ya mahuti, fa e le moo lo gata bofulo yo bo setseñ ka maoto a lona? le gone ka lo nole metse a a itshekileñ, fa e le moo lo kgoba a a setseñ ka maoto a lona. <sup>19</sup>'Me fa e le linku tsa me, li fula yo lo bo gatileñ ka maoto a lona, li noa a lo a kgobileñ ka maoto a lona.

‡ <sup>20</sup> Ke gone go buileñ yana

Morena Molimo le bone: Bonañ nna, eleñ nna, ke tla atlhoganya gare ga lihutshane tse li nonneñ le lihutshane tse <sup>21</sup> Ereka lo kgoroli otileñ. metsa ka mhama le ka legetla, lo shegola tse li koafetseñ ka linaka tsa lona, go tsamaea lo li falaletse koo; <sup>22</sup> ke gone ke tla bolokañ secomana sa me, ga se nka se tlhola se nna kgapo; le gone ke tla atlhoganya gare ga sehutshane le <sup>23</sup> 'Me ke tla li sehutshane. cosetsa molisa a le moñoe, 'me o tla li fulisa, eleñ Tafita motlhanka oa me, o tla li fulisa, e nne molisa oa cone. nna, Morena, ke tla nna Molimo oa bone, le Tafita motlhanka oa me o tla nna kgosana mo go bone: nna, Morena, ke boletse yalo. 25 Le gone ke tla lira kgolagano ea kagisho le cone, ke khutlise libatana tse li boshula mo lefatshiñ: 'me li tla nna ka boiketlo mo gare ga naga, li robale mo <sup>26</sup>'Me ke tla li lira likgoeñ. le mafelo a a mo tikologoñ ea lencoè ya me letshego; ke nese molupe ka nako ea one; go tla na melupe ea letshego. <sup>27</sup> Setlhare sa naga se tla uñoa louño loa shone, le lefatshe le bee loato loa yone, ba tla iketla mo lefatshiñ ya bone; fa ke sena go kgaola likgole tsa livokoe tsa bone, le go ba golola mo lecogoñ ya ba ba ne ba ba lirisetsa, ba itse gore ke nna <sup>28</sup> Ga ba nka ba Morena. tlhola ba nna thopo ea bamerafe-rafe, le gone sebatana sa naga ga se nka se ba ya; 'me ba tla nna ka boiketlo, ga ba <sup>29</sup> 'Me nka ba chosioa ke ope. ke tla ba melisetsa mocoela o o itsegeñ, ga ba nka ba tlhola ba felisioa ke tlala mo lefatshiñ, le gone ga ba nka ba tlhola ba belega kgobo ea 30 'Me ba tla bamerafe-rafe. itse gore ke na nabo Morena Molimo oa bone, le gore bone, ba ntlo ea Iseraele ke seshaba sa me, go bua Morena Molimo. 31 'Me lona linku tsa me, linku tsa bofulo ya me, lo batho, le nna ke Molimo oa lona, go bua Morena Molimo.

ESEKIELE 36, 25-38.

Tsatsi ya Pentekosta.

Maitsibooa (2).

Ke tla lo kgatsha ka metse a a itshekileñ, 'me lo tla tlhacoega: ke tla lo itshekisa mo itshekologoñ ea lona eotlhe, le mo lisetoñ tsa lona cotlhe. <sup>26</sup> Le gone ke tla lo naea pelo e ncha, ke tsenye mooa o mosha mo go lona : 'me ke tla tlosa pelo ea lencoè mo nameñ ea lona, ke lo nee pelo ea <sup>27</sup> Ke tla tsenya mooa oa me mo go lona, ke lo tsamaise ka litshiamisho tsa me, 'me lo tla tshegetsa likatlholo tsa me, lo li lire. <sup>28</sup> 'Me lo tla nna mo lefatshiñ ye ke ne ka le naea bo'raeno; lo nne seshaba sa me, le nna ke nne Molimo oa lona. <sup>29</sup> 'Me ke tla lo boloka mo liitshekologoñ tsa lona cotlhe: 'me ke tla bitsa mabele, ke a ntsifatse, ke se bee tlala epe mo go lona. <sup>30</sup> 'Me ke tla ntsifatsa louño loa setlhare, le loato loa tshimo, gore lo se tlhole lo be lo bone kgobo ea tlala mo merafeñ. <sup>31</sup> Elire gone lo gakologeloañ mekgoa ea lona e e boshula, le litiro tsa lona tse li ne li se molemo: me lo tla ikilela litshiamololo tsa lona le makgapha a lona. itsege mo go lona gore ga se ka ntlha ea lona ke lira se, go bua Morena: tlhayoañ ke litlhoñ, lo shoabisioe ka mekgoa ea lona, lona bantlo ea ga Iseraele. 33 Go bua yana Morena Molimo, a re, Ere motlhañ go ke lo itshekisañ mo litshiamololoñ•tsa lona cotlhe, ke tla lira gore metse e nnoe, le gore marope a agioe. 34 Le gone lefatshe ye le ne le tlogecoe le tla leñoa, ecoa le ne le tlogecoe mo matlhoñ a botlhe ba ba ne ba feta. 35 'Me ba tla re, Lefatshe ye le ne le tlogecoe le ntse yaka tshimo ea Etena; le gone metse e e ne ea senyega, ea tlogeloa, ea rutlega, e agelecoe, e nncoe. <sup>36</sup> Elire gone merafe e e tlogecoeñ e e mo tikologoñ ea lona e tla itseñ gore ke nña Mo-RENA eo ke agileñ tse li rutliloeñ, ka tlhoma e e tlogecoeñ : nna Morena ke buile, le gone ke tla lira.

<sup>37</sup> Go bua yana Morena Molimo: Le gone ka ntlha ea moo ke tla batloa ke ba ntlo ea ga Iseraele, gore ke go ba lirele; ke tla ba atisa ka batho yaka

secomana. <sup>38</sup> Yaka secomana sa litlhabelo, yaka secomana sa Yerusalema ka meliro ea one e e tlhomiloeñ; yalo metse e e senyegileñ e tla tlala licomana tsa batho: 'me ba tla itse gore ke Morena.

#### ESEKIELE 37.

Shontaga ea Mashome a mabeli morago ga Teriniti.

Maitsibooa.

Tensetaga e e mo bekeñ ea Paseka. *Maitsibooa*.—litemana 1-15.

Lecogo ya Morena le ne le le mo go nna, a ntseela koantle ka mooa oa Morena, a mpaea mo gare ga mogogoro; 'me o no o tletse marapo; 2 'me a mphetisa fa go cone ka ntlha cotlhe: 'me bonañ, a na a le mantsi thata mo golimo ga mogogoro; 'me bonañ, a bo <sup>3</sup> 'Me a a omeletse thata. nthaea, a re. Moroa motho, a marapo a a ka tshela? ka mfetola, ka re, Morena Mo-LIMO, go itse oena. <sup>4</sup> A ba a nthaea, a re, Perofesa golimo ga marapo a, o a nthee, o re, Lona marapo a a omeletseñ, utloañ lefoko ya Morena. <sup>5</sup> Go bua yana Morena Mo-Limo le marapo a : Bonañ, ke tla tsenya mooa mo go lona, lo tle lo tshele. 6 Le gone ke tla baea mesifa mo go lona, ke tlhogise nama mo go lona, ke lo apese ka letlalo, ke tsenye mooa mo go lona, lo tle lo tshele; 'me lo tla itse gore ke

nna Morena. 7'Me ke ne ka perofesa yaka ke laocoe: 'me eare ke sa perofesa, ga nna molumo, 'me bonañ, lefatshe ya roroma, 'me marapo a atamalana, lesapo mo lesapoñ ya <sup>8</sup> Me ka bona, 'me vone. bonañ, a bo a na le mesifa, ga tlhoga nama, le gone a apesioa ka letlalo: 'me a bo a sena 9 Elirañ gone o nthamooa. eañ, a re, Perofesetsa mooa, o perofese, moroa motho, o ree mooa, o re, Go bua yana Morena Molimo: Oena mooa, o coe mo liphefoñ tse nne, o bululele babolaoi ba, gore ba tshele. <sup>10</sup> 'Me ka perofesa, yaka a ntaotse, 'me mooa oa tsena mo go bone, ba tshela, ba ema ka maoto a bone, e le leshomo ye legolo thata. 11 Elirañ gone o nthaeañ, a re, Moroa motho, marapo a ke ba ntlo eotlhe ea Iseraele: bonañ, ba re, Marapo a rona a omile, le cholofelo ea rona e latlhegile: re kgaogile gotlhe. 12 Ke gone, perofesa, o ba ree, o re, Go bua yana Morena Molimo: Bonañ, ke tla katolola lipupu tsa lona, ke lo ntshe mo lipupuñ tsa lona, lona seshaba sa me ; le gone ke lo leretse mo lefatshiñ ya Iseraele. <sup>13</sup> 'Me erile ke sena go katololalipupu tsa lona, le go lo ntsha mo lipupuñ tsa lona, lona seshaba sa me, lo tla itse gore ke nna Morena. 14'Me ke tla tsenya mooa oa me mo go lona, 'me lo tla tshela, le gone ke lo bee mo lefatshiñ ya lona: 'me lo tla itse gore ke nna Morena

eo ke go boletseñ, ka go liragatsa, go bua Morena. 115 Lefoko ya Morena ya ba ya ntiralela, le re, 16 Oena Moroa motho, itseele lore lo le loñoe, o koale mo go lone, Loa Yuta, le loa bana ba ga Iseraele balekane ba gagoe: o tloge o tsee lore lo loñoe, o koale mo go lone, Loa Yosefa, lore loa ga Eferaime, le loa ntlo ea ga Iseraele eotlhe, balekane ba gagoe: 17 o li kopanye e nne lore lo le loñoe, gore li nne lo le loñoe-fela mo lecogoñ ya 18 'Me etlare bana ba seshaba sa gago ba bua le oena, ba re, A ga o nka o re bontsha se o se kaeañ ka se? 19 o ba ree, o re, Go bua yana Morena Molimo: Bonañ, ke tla tsaea lore loa ga Yosefa, lo lo mo lecogoñ loa ga Eferaime, le lico tsa Iseraele balekane ba gagoe; ke li bee 'mogo le lone, eleñ le lore loa ga Yuta, ke li lire lore lo le loñoe, li nne loñoe-fela mo lecogon ya me. 20 'Me linthe tse lo koalañ mo go cone li tla nna mo lecogoñ ya gago fa pele ga matlho a bone. 21 'Me o ba ree, o re, Go bua yana Morena Molimo: Bonañ, ke tla ntsha bana baga Iseraele mo gare ga merafe, e ba ileñ mo go eone, ke ba kokoanye mo ntlheñ ñoe le ñoe, ke ba leretse mo lefatshiñ ya bone: 22 ke be ke ba lire morafe o le moñoe, mo mayeñ a Iseraele; le kgosi e le ñoe e tla nna kgosi ea bone botlhe: ga ba nka ba tlhola ba nna merafe

e le mebeli, le gone ga ba nka ba tlhola ba kgaogana ba ba ba nna magosi a le mabeli: <sup>23</sup> le gone ga ba nka ba tlhola ba itsenya leshoe ka lichoancho tsa bone, lefaele ka lilo tsa bone tse li ilegañ, kgotsa ka litlolo tsa bone lipe: 'me ke tla ba ntsha mo meagoñ ea bone eotlhe, e ba leofetseñ mo go eone, ke baitshekise: yalo e tla nna seshaba sa me, le nna ke nne Molimo oa bone. <sup>24</sup> 'Me Tafita motlhanka oa me o tla nna kgosi ea bone; ba tla na le molisa a le moñoe fela: le gone ba tla tsamaea ka likatlholo tsa me, ba ele litshiamisho tsa me tlhoko, ba 25 'Me ba tla nna mo li lire. ye ke le neileñ lefatshiñ Yakobo motlhanka oa me, ye bo'raeno ba ne ba nna mo go yone; ba tla nnela rure mo go yone, bone le bana ba bone, le bana ba bana ba bone ; 'me Tafita motlhanka oa me e tla nnela kgosi ea bone rure. <sup>26</sup> Le gone ke tla lira kgolagano ea kagisho nabo: e tla nna kgolagano le bone e e nnetseñ rure; ke tla ba ke ba baea, ke ba atise, ke bee felo ga me fa go itshephileñ mo gare ga bone ka go nnetseñ <sup>27</sup> Taberenakela ea me le eone e tla na nabo; le gone ke tla nna Molimo oa bone, le bone e nne seshaba sa me. <sup>28</sup> Le merafe e tla itse gore ke nna Morena eo o itshephisañ Iseraele, fa felo ga me fa go itshephileñ go tla nna mo gare ga bone ka go nnetseñ rure.

#### TANIELE 1.

Shontaga ea Mashome a Mabeli morago ga Teriniti.

Maitsibooa (2).

Nebukatenesare kgosi ea Babelone o na a fitlha mo Yerusalema, a o kabelela, ka ñoaga oa boraro oa pusho ea ga Yehoyakime kgosi ea Yuta. <sup>2</sup> 'Me Morena a neela Yehoyakime kgosi ea Yuta mo lecogoñ ya gagoe, le ntlha ñoe ea lilo tsa ntlo ea Molimo; 'me a li isa koa lefatshiñ ya Shinara, mo tluñ ea molimo oa gagoe: a ba a tsenya lilo tseo mo tluñ ea lohumo ea molimo oa gagoe. 3 'Me kgosi ea bua le Ashepenase mogolo oa likala tsa eone, gore a lere bañoe ba bana ba ga Iseraele, eleñ. ba losika loa borena le ba marenana; 4 makoloane a a senañ lobali, a mantle go leyoa, a a bonako yo bo tlhalefileñ, a a natlafaletseñ kico, a a ka tlhaloganyañ thutincho, a a nonofileñ go ema mo tluñ ea kgosi; le gore a a rute thuto le puo ea Bakalatia. <sup>5</sup> 'Me kgosi ea a beela kabelo ea ka metlha ea livo tsa kgosiñ, le ea beine e e e noañ, le gore a otloe ka linyaga li le tharo; gore fa li sena go khutla a tle a eme fa pele ga 6'Me mo go one, go no kgosi. go le Taniele, le Hanania, le Mishaele, le Asaria, ba bana ba Yuta. 7'Me mogolo oa likala a ba sha maina: fa e le Taniele a mo sha leina ya Beleteshasara; le Hanania, a mo sha Shatarake, le Mishaele, Meshake, le Asaria, Abetenegoe. 8'Me Taniele a ikaelela mo peluñ ea gagoe gore ga a nka a itsenya leshoe ka liyo tsa kgosiñ, lefaele ka beine e e e noañ : ke gone o lopileñ mogolo oa likala gore a se ka a itsenya leshoe. 9'Me Molimo oa naea Taniele go bona choaro le pelo-tlhomogi mo ponoñ ea mogolo oa likala. <sup>† 10</sup> Me mogolo oa likala a raea Taniele, a re, Ke boifa morena oa me kgosi, eo o beetseñ liyo tsa lona le nno ea lona : gonne o kabo o bonelañ lifatlhogo tsa lona li kgoatile go feta tsa makoloane a a bañkana ba lona? yalo lo ko lo tsenya tlhogo ea me mo poitshegon fa pele ga kgosi. <sup>11</sup> Elirañ gone Taniele o raeañ mootli eo mogolo oa likala o mo laoletseñ bo Taniele, le Hanania, le Mishaele, le Asaria; a re. 12 Kea go rapela, o lekise batlhanka ba gago ka malatsi a leshome; a ba re fe likgobe go li ya, le metse go a noa. 18 Elirañ gone a lifatlhogo tsa rona li bonale fa pele ga gago, le lifatlhogo tsa makoloane a a yañ liyo tsa kgosiñ; 'me o lire le batlhanka ba gago kafa o bonañ ka gone. Ta'Me a ba reetsa mo seoñ seo, a ba lekisa ka malatsi a leshome. erile malatsi a a shome a sena go feta lifatlhogo tsa bone tsa lebega li le lintle, le gone ba na le nama e e nonneñ go

fetisa makoloane otlhe a a yelen liyo tsa kgosin. gone mootli o na a tlosa liyo tsa bone le beine e ba ne ba tla e noa, a ba fa likgobe. <sup>17</sup> 'Me kaga makoloane a mane ao. Molimo oa a naea kico le nonofo mo thutoñ eotlhe le bothale: 'me Taniele a na le tlhaloganyo mo liponoñ cotlhe le litoro. 18 'Me erile metlha e sena go feta e kgosi e ne e rile a lerioe ka eone, mogolo oa likala a a isa fa pele ga Nebukatenesare. 19 'Me kgosi ea buisanya nao; 'me mo go one otlhe go no go sa bonoe ape a a ntseñ yaka Taniele, le Hanania, le Mishaele, le Asaria: ke gone ba emeñ fa pele ga kgosi. <sup>20</sup> 'Me kaga lilo cotlhe tsa botlhale le tlhaloganyo tse kgosi e li ba bolitseñ ea ba fitlhela ba gaisa gashome matlhale otlhe le linoge tse li mo bogosiñ ya eone yotlhe. <sup>21</sup> 'Me Taniele ' a nna le go fitlhela ñoaga oa ntlha oa ga Kurose kgosi.

### TANIELE 3.

Shontaga ea Mashome a Mabeli a a moco moñoe-fela morago ga Teriniti.

### Ka Mosho.

Nebukatenesare kgosi o na a lira sechoancho sa gauta, se bolele ya shone e ne e le likubeta li le mashome a le marataro, le boatlhamo ya shone bo le likubeta li le thataro: a se baea mo motlhabeñ oa Tura,

mo nageñ ea Babelone. <sup>2</sup> Elirañ gone kgosi e romelañ go kokoanya likgosana le marenana, le balaoli, le baatlholi, le baboloki ba lohumo, le banna ba lekgotla, le ba molao, le babusi ba likgaolo tsa bogosi, gore ba tle mo thobololoñ ea sechoancho se se emisicoeñ ke Nebukatenesare kgosi. rañ gone likgosana, le marenana, le balaoli, le baatlholi, le baboloki ba lohumo, le banna ba lekgotla, le ba molao, le babusi ba likgaolo tsa bogosi, ba kokoanela mo thobololoñ ea sechoancho se se emisicoeñ ke Nebukatenesare kgosi; 'me ba ema fa pele ga sechoancho se se emisicoeñ ke Nebukatenesare, kgosi. <sup>4</sup> Elirañ gone go kuoañ mokuoi, ga toe, Lona lichaba, le merafe, le ba lipuo, <sup>5</sup> loa laoloa gore ka lobaka lo lo utloañ molumo oa phala, le lotlhaka le harepa, le sakebute, le seleco, le moropa, le methale cotlhe ea likopelo ka lone, lichaba cotlhe, le merafe, le ba lipuo, ba ikobele fatshe, ba obamele sechoancho sa gauta, se se emisicoeñ ke Nebukatenesare kgosi: 6 'me eo o sa ikobeleñ fatshe a sa obamele o tla latlheloa mo gare ga leisho ye le tukañ molelo o o bogale. 7 Ke gone ka lobaka lo lichaba eotlhe li ne tsa utloa tumo ea phala, le lotlhaka, le harepa, le sakebute, le seleco, le ea methale cotlhe ea likopelo ka lone, lichaba eotlhe, le merafe eotlhe, le ba lipuo ba ikobetseñ fatshe, ba obamela sechoancho sa gauta se se emisicoeñ ke Nebukatenesare kgosi. 8 Ke gone ka nako eeo Bakalatia bañoe ba atametseñ, ba baea Bayute molato. fetola, ba raea Nebukatenesare kgosi, ba re, Kgosi, tshela ka go nnetseñ rure. <sup>10</sup> Oena, kgosi, o beile taolo ea gore moñoe le moñoe eo o tla utloañ tumo ea phala, le lotlhaka, le harepa, le sakebute, le seleco, le moropa, le ea methale eotlhe ea likopelo, a tle a ikobele fatshe, a obamele sechoancho sa gauta: 11 le gore eo o sa ikobeleñ fatshe, a sa obamele, a tle a latlheloe mo gare ga leisho ye le tukañ molelo o o bogale. 12 Go na le Bayute bañoe ba o ba beileñ mo lilon tsa kgaolo ea bogosi ea Babelone, ke Shaterake, le Meshaka, le Abetenegoe; banna bao ga baa ka ba go ela-tlhoko, kgosi: ga ba lirele melimo ea gago, lefaele go obamela sechoancho sa gauta se se emisicoeñ ke oena. † 13 Eä lira gone Nebukatenesare o laolañ ka bocarara le yavarego gore go lerioe Shaterake, le Meshaka, le Abetenegoe. 'Me ba lere banna bao fa pele ga kgosi. <sup>14</sup> Nebukatenesare a fetola a baraea, a re, Lona Shaterake, le Meshaka, le Abete-negoe, a ke ka bomo fa lo sa lirele molimo oa me, le go bisa go obamela sechoancho sa gauta se se emisicoeñ ke nna? non hen fa lo baakanyesega gore ka lobaka lo lo utloañ tumo ea phala, le lotlhaka, le harepa, le sakebute, le seleco, le moropa, le ea methale eotlhe ea likopelo ka lone, lo ikobela fatshe, lo obamela sechoancho se se liriloeñ ke nna, go ka nna sentle: 'me fa lo sa obamele, lo tla latlheloa mo gare ga leisho ye le tukañ molelo o o bogale; 'me molimo ke mañ eo o tla lo gololañ mo maboa me? 16 Shaterake, le Meshaka, le Abete-negoe ba fetola, ba raea kgosi, ba re, Nebukatenesare, ga rea lebanoa go go fetola mo seoñ se. <sup>17</sup> Fa go ka nna yalo, Molimo oa rona o re o lirelañ o nonofile go re golola mo leishoñ ye le tukañ molelo o o bogale; le gone o tla re golola mo lecogoñ ya gago, kgosi. 18 'Me le fa go sa nna yalo, a go itsege mo go oena, kgosi, gore ga re nka re lirela melimo ea gago, lefaele go obamela sechoancho sa gauta se se emisicoeñ ke oena. <sup>19</sup> Elirañ gone Nebukatenesare o tlalañ bocarara, le ponagalo ea sefatlhogo sa gagoe ea fetogela Shaterake, le Meshaka, le Abete-negoe: 'me a bua, a laola gore ba gotetse leisho go fetisa gashupa kafa le ntse le gotelioa ka <sup>20</sup> Le gone a laolela liganka liñoe tse li mo leshomoñ ya gagoe ya ntoa gore li golege Shaterake, le Meshaka, le Abete-negoe, li ba latlhele mo leishoñ ye le tukañ molelo o o bogale. gone banna ba ba golegiloeñ ka marukoe a bone, le lihempe

tsa bone, le likobo tsa bone, le liaparo tsa bone tse liñoe, 'me ba latlheloa mo gare ga leisho ye le tukañ molelo o o bogale. 22 'Me ka gonne taolo ea kgosi e ne e le e e tlhagafetseñ, le leisho le le molelo bobe, kgabo ea molelo ea bolaea banna bao ba ba choleli-Meshatseñ Shaterake, le <sup>23</sup> 'Me ka, le Abete-negoe. banna bao eboñ Shaterake, le Meshaka, le Abete-negoe ba oela ba golegiloe mo gare ga leisho ye le tukañ molelo o o bogale. 24 Elirañ gone Nebukatenesare kgosi o gakgamalañ, a nanoga ka kakofo: a bua a raea banna ba gagoe ba lekgotla, a re, A ga rea ka ra latlhela banna ba le bararo ba golegiloe mo gare ga molelo? Ba fetola, ba re, Ga o ake, kgosi. <sup>25</sup> A fetola, a re, Bonañ, ke bona banna ba le bane, ba gololesegile, ba tsamaea mo gare ga molelo, ba sena tshenyego epe; le ponagalo ea oa bone e choana le ea moroa melimo. <sup>26</sup> Elirañ gone Nebukatenesare o atamelañ fa pele ga leisho ye le tukañ molelo o o bogale: a bua, a re, Shaterake, le Meshaka, le Abete-negoe, lona batlhanka ba Molimo o mogolimo-limo, coañ, lo tle koano. Elirañ gone Shaterake, le Meshaka, le Abete-negoe, ba coañ mo gare ga molelo. 27 'Me erile likgosana, le marenana, le balaoli, le banna ba lekgotla yoo kgosi, ba phuthega, ba bona banna bao, gore mole-

lo o no o sena nonofo mo mebelen ea bone, le moriri oa litlhogo tsa bone o no o sa baboga, le marukoe a bone a sa fetoga, le monkgo oa molelo o seeo mo go bone. 28 Nebukatenesare a bua, a re, Go bakoe Molimo oa Shaterake, le Meshaka, le Abete-negoe, o o romileñ moengele oa one, oa golola batlhanka ba one ba ba ikantseñ mo go one, ba fetola lefoko ya kgosi, ba ntsha mebele ea bone, gore ba se ka ba lirela lefaele go obamela molimo ope, Molimo oa bone, ka bosi. <sup>29</sup> Ke gone ke baeañ taolo, gore seshaba señoe le señoe, le morafe, le ba puo, ba ba tla buañ ka kgalo kaga Molimo oa Shaterake, le Meshaka, le Abete-negoe, ba remagañoe, le matlo a bone a lirege thuthubulu: gonne ga go na Molimo ope o moñoe o o nonofileñ go golola ka mokgoa o o ntseñ yalo. 30 Ke gone kgosi e ne ea coelisetsa Shaterake le Meshaka, le Abete-negoe pele, mo kg oloñ ea bogosi ea Babelone.

## TANIELE 4.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a moco moñoe-fela morago ga Teriniti.

## ${\it Maitsibooa.}$

Nebukatenesare kgosi, o bolelela lichaba cotlhe, le merafe, le ba lipuo, ba ba ntseñ mo lefatshiñ yotlhe; a kagisho e lo atele. <sup>2</sup> Ke bonye gore go siame gore ke shupe likao le likgakgamaco tse Molimo o mogolimo-limo o li ntiretseñ. <sup>3</sup> Kana likao tsa one likgolo yañ! le likgakgamaco tsa one li thata yañ! bogosi ya one ke bogosi yo bo nnetseñ rure, le borena ya one ke ya losika loñoe go isa koa losikeñ lo loñoe.

<sup>4</sup> Nna Nebukatenesare ke ne ke iketlile mo tluñ ea me, ka tlhogonolofala motluñ ea me ea borena. <sup>5</sup> Ka bona toro e e ne ea nchosa; le megopolo ea me mo phateñ le lipono tsa tlhogo ea me tsa ntlholia. gone ke ne ka ntsha taelo gore go lerioe matlhale a Babelone otlhe fa pele ga me, gore a nkitsise phuthololo ea toro. <sup>7</sup>Ga tloga ga tla matlhale, le linoge, le Bakalatia, le liñaka; ka bolela toro fa pele ga bone; 'me ba se ka ba nkitsise phuthololo ea eone. <sup>8</sup> Kgabagare ga tla Taniele fa pele ga me, eo leina ya gagoe e leñ Beleteshasare, kafa leinen ya molimo oa me, le eo mooa oa melimo e e itshephileñ o leñ mo go ene : 'me ka bolela toro fa pele ga gagoe, ka re, 9 Beleteshasara, mogolo oa matlhale, ka gonne ke itse gore mooa oa melimo e e itshephileñ o mo go oena, le gore ga o reteleloe ke sekoena sepe, o mpolelele lipono tsa toro ea me e ke e bonyeñ, le phuthololo ea eone. <sup>10</sup> Lipono tsa tlhogo ea me mo phateñ ea me tsa nna yana: Ka bona, 'me, bona, go no go le setlhare mo gare ga lefatshe, le bolele ya shone bo le bogolo. 11 Setlhare sa gola, sa thatafala, le ntlha ea shone ea fitlha koa legolimoñ, sa bonagala koa sekhutloñ sa lefatshe. tlhare a shone a ne a le mantle, se na le louño thata, le liyo tsa botlhe li ne li le mo go shone: lipholofolo tsa naga li ne li na le moruti fa tlase ga shone, linonyane tsa legolimo tsa nna mo likaleñ tsa shone, le nama eotlhe fioa liyo ka shone. 18 Ka bona mo liponoñ tsa tlhogo ea me mo phateñ ea me, 'me bona, molebeli moñoe, le moitshephi a fologa koa legolimoñ. gooa ka lencoé ye legolo, a bua yana : Remañ setlhare, lo kgaole likala tsa shone, lo tlhotlhore matlhare a shone. lo falatse louño loa shone: a lipholofolo li tloge kafa tlase ga shone, le linonyane mo likaleñ tsa shone. 15 Lefagontseyalo, tlogelañ thito ea mecoe ea shone mo mmuñ, e ne le mhiri oa tshipi le kgotlho, mo loremeñ loa naga; e kolobisioe ka monyo oa legolimo, e abañoe le lipholofolo mo boyañye ya lefatshe: 16 a pelo ea gagoe e fetoge gore e se nne ea motho, 'me a a neoe pelo ea pholofolo; a lipaka li shupa li fete golimo ga gagoe. <sup>17</sup> Katlholo e ke ka taelo ea balebeli ; le topo ke ka lefoko ya baitshephi: gore batsheli ba itse gore Mogolimo-limo o busa mo bogosiñ ya batho, o bo naea eo o ratañ go bo mo

naea, o baea eo 'motlanyana oa batho golimo ga yone. 

18 Nna Nebukatenesare kgosi ke e bonye: 'me oena Beleteshasara, o bolele phuthololo, ka gonne matlhale otlhe a bogosi ya me ga a nonofa go nkitsise phuthololo; 'me oena o nonofile, gonne mooa oa melimo e e itshephileñ o mo go oena.

† <sup>19</sup> Elirañ gone Taniele, eo leina ya gagoe e ne e le ya Beleteshasara, o gakgamalioañ ka sebaka, le megopolo ea gagoe ea mo kgobera. Kgosi ea fetola, ea re, Beleteshasara, a toro le phuthololo ea eone e se ka ea go kgobera. Beleteshasara a fetola, a re, Morena oa me, a toro e nnele ba ba go tlhoileñ, le phuthololo ea eone e nnele sera sa gago. <sup>20</sup> Setlhare se o se bonyeñ, se se ne sa gola, sa thatafala, se ntlha ea shone e fitlhilen koa legolimon, sa bonagalela lefatshe yotlhe; <sup>21</sup> se matlhare a shone a ne a le mantle, le louño loa shone logolo, se livo tsa botlhe li ne li le mo go shone; se lipholofolo tsa lefatshe li ne tsa nna kafa tlase ga shone, le linonyane tsa legolimo tsa nna mo likaleñ tsa shone: 22 ke oena, kgosi, eo o golileñ, o thatafetse: gonne bogolo ya gago bo golile, bo fitlhile koa legolimoñ, le borena ya gago koa sekhu-<sup>23</sup> 'Me ka tloñ sa lefatshe. gonne kgosi ea bona molebeli, le moitshephi a fologa koa legolimoñ, a re, Remañ setlhare, lo se senye; lefagontsevalo lo

tlogele thito ea mecoe ea shone mo mmuñ, e ne le mhiri oa tshipi le kgotlho, mo loremeñ loa naga; se kolobisioe ka monyo oa legolimo, a abañoe le lipholofolo tsa naga, go tsamaea go feta lipaka li shupa golimo ga gagoe: 24 phuthololo ke eeo, kgosi, le gone ke taelo ea Mogolimo-limo, e e tletseñ morena oa me, kgosi: <sup>25</sup>gore o tla lelekoa mo bathuñ, le bonno ya gago bo tla nna le lipholofolo tsa naga, o tla fulisioa boyañ yaka likgomo, o kolobisioe ka monyo oa legolimo, le gone lipaka li shupa li tla feta golimo ga gago; go tsamaea o itse gore Mogolimolimo o busa mo bogosiñ ya batho, o bo naea eo o ratañ go bo mo naea. <sup>26</sup> 'Me ka gonne ba laola gore thito ea mecoe ea setlhare e tlogeloe; bogosi ya gago bo tla go tlhomamiselioa, morago o sena go itse gore magolimo aa busa. gone, kgosi, a kgakololo ea me e amogelesege mo go oena, o rebole libe tsa gago ka tshiamo, le litshiamololo tsa gago ka go tlhomogela bahumanegi pelo ; ekare kgotsa boiketlo ya gago bo ka go lelefaleli**o**a. <sup>28</sup> Lilo tseo cotlhe tsa liraga-Nebukatenesare kgosi. <sup>29</sup> Erile ka bokhutlo ya likgoeli li leshome le meco mebeli a tsamaea mo tluñ ea borena ea <sup>30</sup> Kgosi ea bua, Babelone. ea re, A ga se one Babelone o mogolo o ke o agileñ ka nonofo ea thata ea me, gore e nne boago ya borena, le ka ntlha

ea kgalalelo ea bogolo ya me? 31 Eare lefoko le sale mo molomoñ oa kgosi, ga oa lencoé koa legolimoñ, le re, Kgosi Nebukatenesare o go bolelecoe: bogosi bo tlosicoe mo go oena. 32 'Me o tla lelekoa mo bathuñ, le bonno ya gago bo nne le lipholofolo tsa naga; o tla fulisioa boyañ yaka likgomo, le lipaka li shupa li tla feta golimo ga gago; go tsamaea o itse gore Mogolimo-limo o busa mo bogosiñ ya batho, o bo naea eo o ratañ go bo mo <sup>33</sup>Ka nako eeo ka naea. eosi lefoko yeo le ne ya liragalelioa Nebukatenesare: o na a lelekoa mo bathuñ, a fula boyañ yaka likgomo, le 'mele oa gagoe oa kolobisioa ka monyo oa legolimo, ga tsamaea moriri oa gagoeoa gola yaka liphafa tsa manoñ, le linala tsa gagoe yaka menoto ea linonyane. 34'Me eare metlha e sena go feta, nna Nebukatenesare ka choleletsa matlho a me koa legolimoñ, le tlhaloganyo ea me ea boela mo go nna, 'me ka baka Mogolimo-limo, ka itumelela ka tlotla eo o tshelelañ rure; gonne borena ya gagoe ke borena yo bo nnetseñ rure; le bogosi ya gagoe ke ya losika loñoe go isa koa losiken lo lonoe: 35 banni ba lefatshe botlhe ga ba kaioe sepe: o lira kafa go rateñ ga gagoe mo leshomoñ ya legolimo, le mo banniñ ba lefatshe: ga go ope eo o ka thibañ lecogo ya gagoe, lefaele go mo raea, go re, O lirañ? 36 Ka nako eeo

ka eosi tlhaloganyo ea me ea boela mo go nna ; le bogolo ya me le bogabale ya boela mo go nna ka ntlha ea kgalalelo ea bogosi ya me, le bagakololi ba me le bagoloane ba me ba mpatla; ka ba ka tlhomamiselioa mo bogosiñ ya me, ka okelelioa bogolo yo bo gaisañ. <sup>37</sup> Yanoñ nna Nebukatenesare ke baka, ke golisa, ke tlotla Kgosi ea legolimo; gonne litiro tsa eone ke tsa nnete, le litsela tsa eone ke go atlhola: 'me e nonofile go ñotlafatsa ba ba tsamaeañ ka bobelompe.

#### TANIELE 5.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a moco moñoe-fela morago ga Teriniti.

## Maitsibooa (2).

Beleshasare kgosi e ne ea lirela bagoloane ba gagoe ba le thausanta moliro o mogolo, a noela boyaloa fa pele ga ba ba thausanta ba. <sup>2</sup> Beleshasare, ka a sa leka boyaloa yo, a laola gore go lerioe linoelo tsa gauta le tsa selefera tse Nebukatenesare 'ragoe o na a li gapa mo tempeleñ ea Yerusalema; gore kgosi le bagoloane ba eone, le basali ba eone, le bagaliñoana ba eone, ba noele ka cone. <sup>3</sup> Elirañ gone ba lereñ linoelo tsa gauta tse li ne tsa gacoa mo tempeleñ ea ntlo ea Molimo koa Yerusalema; 'me kgosi, le bagoloane ba eone, le basali ba eone, le bagaliñoana ba eone ba noela

ka cone. 4 Ba noa boyaloa, ba baka melimo ea gauta, le ea selefera, le ea kgotlho, le ea tshipi, le ea logon, le ea <sup>5</sup> Ka nako eeo ka lencoè. eosi, ga coa menoana ea lecogo ya motho, ea koala mo boliloñ ya lomota ya ntlo ea kgosi golimo ga setlhomo sa lipone: le gone kgosi ea bona ntlha ñoe ea lecogo le koala. <sup>6</sup> Elirañ gone sefatlhogo sa kgosi se ananyetsegañ, le megopolo ea gagoe ea mo kgobera; le malokololo a lotheka loa gagoe a repa, le mañole a gagoe a itaana. <sup>7</sup> Kgosi ea goeletsa ka lencoé ye legolo gore ba lere linoge, le Bakaletia, le liñaka. Kgosi ea bua ea raea matlhale a Babelone, ea re, Lefaele mañ eo o tla balañ lokoalo lo, le go nkitsise phuthololo ea lone, o tla apesioa bofibilu, a ne le ketane ea gauta mo thamuñ ea gagoe, e nne 'musi oa boraro mo bogosiñ. <sup>8</sup> Elirañ gone go tsenañ matlhale otlhe a kgosiñ: 'me a paleloa go bala lokoalo, lefaele go itsise kgosi phuthololo. <sup>9</sup> Elirañ gone Beleshasare kgosi o kgoberegañ, le sefatlhogo sa gagoe sa mo ananyetsegela, le bagoloane ba gagoe ba popo-10'Me mohumagali a regeloa. tsena mo tluñ ea moliro ka ntlha ea mafoko a kgosi le a bagoloane ba eone: mohumagali a bua, a re, Kgosi, o tshelele rure ; a megopolo ea gago e se ka ea go kgobera, le sefatlhogo sa gago se se ananyetsege: 11 go na le monna mo bo-

gosiñ ya gago, eo mooa oa melimo e e itshephileñ o leñ mo go ene ; le mo metlheñ ea ga 'rago ga bonoa mo go ene leseli, le tlhaloganyo le botlhale yo bo ntseñ yaka botlhale ya melimo: le gone Nebukatenesare kgosi, 'rago, kgosi, ka re, 'rago, a molira mogolo oa matlhale, le linoge, le Bakaletia, le liñaka; 12 ka gonne mooa o o gaisañ, le kico, le tlhaloganyo, le go phutholola litoro, le go rarabololoa lipuo tse li fifetseñ, le go kgololola malepa li ne tsa bonoa mo go ene Taniele, eo kgosi e mo shileñ leina ya Beletesha-Yanoñ a go bilioe Taniele, 'me o tla go itsise phuthololo.

<sup>13</sup> Ea lira gone go lerioeñ Taniele fa pele ga kgosi. Kgosi ea bua, ea raea Taniele, ea re. A ke oena Taniele, oa bana ba bokgoba, ba rre kgosi o ba ntshitseñ mo Yuta? 14 Ke go utloetse, ga toe mooa oa melimo o mo go oena, le leseli letlhaloganyo le botlhale yo bo gaisañ li bonyoe mo go oena. 15 'Me yanoñ matlhale, le linoge, li leriloe fa pele ga me gore li bale lokoalo lo, li nkitsise phuthololo ea lone: 'me ba se ka ba nonofa go itsise phuthololo ea mafoko 16'Me ke go utloetse, ga toe o nonofile go ntsha liphuthololo, le go kgololola malepa: yanoñ fa o nonofile go bala lokoalo, le go nkitsise phuthololo ea lone, o tla apesioa bofibilu, o ne le ketane ea gauta mo thamuñ ea gago, o nne

'musi oa boraro mo bogo-<sup>‡ 17</sup> Ke gone Taniele o siñ. fetotseñ, a raea kgosi, a re A limpho tsa gago li nne mo go oena, o nee o sele maluo a gago: lefagontsevalo ke tla balela kgosi lokoalo, ke e itsise phuthololo ea lone. <sup>18</sup>Oena kgosi, Molimo o Mogolimo-limo o no oa naea Nebukatenesare 'rago bogosi, le bogolo, le kgalalelo, le bogabale: 19 le ka ntlha ea bogolo yo o no oa bo mo naea, lichaba cotlhe, le merafe, le ba lipuo ba tlakasela fa pele ga gagoe : a bolaea ba o ratañ go ba bolaea, a tshelisa ba o ratañ go ba tshelisa; a golisa ba o ratañ go ba golisa, a notlafatsa ba o ratan go ba notla fatsa. 20 'Me eare pelo ea gagoe e golisioa, le mooa oa gagoe o thatafalioa, 'me a lira ka bobelompe, a tlosioa mo teroneñ ea gagoe ea borena, ba tlosa kgalalelo ea gagoe mo go ene: 21 a lelekoa mo go bomoroa batho; pelo ea gagoe ea lirega yaka ea lipholofolo, bonno ya gagoe bo no bo na le liesele tse li tlhaga; a fulisioa boyañ yaka likgomo, le 'mele oa gagoe oa kolobisioa ka monyo oa legolimo: ga tsamaea a itse gore Mogolimolimo o busa mo bogosiñ ya batho, a baea golimo ga yone eo o ratañ go 'maea. 22 'Me oena Beleshasare moroace, ga oa ka oa katisa pelo ea gago, lefa o itsile cotlhe tse; 23'me o ikgoliselitse Morena oa legolimo; le gone ba lerile linoelo tsa ntlo

ea gagoe fa pele ga gago, 'me oena le bagoloane ba gago, le basali ba gago, le bagaliñoana ba gago ba nole boyaloa ka cone ; le gone o bakile melimo ea selefera, le ea gauta, le ea kgotlho, le ea tshipi, le ea logoñ, le ea lencoè, e e sa boneñ, lefaele go utloa, kgono go itse : 'me Molimo o mooa oa gago o leñ mo lecogoñ ya one, le o metsamao ea gago eleñ ea one eotlhe, ga oa ka oa o galaletsa: 24 Ke gone ntlha ñoe ea lecogo e romiloeñ fa pele ga one, le lokoalo lo lo koaliloe. <sup>25</sup> 'Me lo ke lokoalo lo lo koaliloeñ, Mene, Mene, Tekele, Ufaresine. <sup>26</sup> Phuthololo ea mafoko ke e: Mene; Molimo o balile bogosi ya gago, oa bo <sup>27</sup> Tekele, o lekashoetsa. ncoe mo lilekanyon tsa pego, 'me go fitlhecoe o tlhaetse. <sup>28</sup> Perese; bogosi ya gago bo kgaoganye, bo neiloe Bameta <sup>29</sup> Elirañ gone le Baperesia. go laolañ Beleshasare, 'me ba apesa Taniele bofibilu, ba mo apesa ketane ea gauta mo thamuñ, ba kuoa kaga gagoe gore 🧈 ke ene 'musi oa boraro mo bogosiñ. 30 Ka bosigo yoo ga bolaoa Beleshasare kgosi ea 31 'Me Tariose oa Bakaletia. Mometa a tsaea bogosi, e kane e le oa linyaga li le mashome a le marataro a meco mebeli.

#### TANIELE 6.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco mebeli morago ga Teriniti.

#### Ka Mosho.

Go no go kgatlhile Tariose go baea mo bogosiñ likgosana li le lekgolo le na le masheme a le mabeli, gore li nne mo bogosiñ yotlhe; 2 le mo golimo ga cone marena a le mararo, a Taniele e ne e le · moñoe oa one; gore likgosana tseo li a ntshetse palo, le gore kgosi e se senyegeloe ke sepe. <sup>3</sup> Ke gone Taniele eo o na a tlotlega go fetisa marena le likgosana, ka gonne mooa o o gaisañ o no oa bonoa mo go ene, 'me kgosi ea itlhoma go 'maea golimo ga pusho eotlhe. <sup>4</sup> Ke gone marena le likgosana li batlilen go bonela Taniele señoe kaga bogosi 'me ga baa ka ba bona sepe lefaele molato: ka gonne a na a ikanyega, le gone go se ka ga bonoa timelo epe lefaele mo-<sup>5</sup> Ke gone lato mo go ene. banna bao ba rileñ Ga re nka re bona sepe kaga Taniele eo, fa re sa se 'monele kaga molao oa Molimo oa gagoe. <sup>6</sup> Elirañ gone marena ao le likgosana li eañ koa kgosiñ ka lekoko, tsa e raea, tsa re, Kgosi Tariose, o tshelele rure. <sup>7</sup> Marena a bogosi otlhe, le marenana, le likgosana, le bagakololi, le balaoli, ba gakololanye go tlhoma taolo ea borena, le go lira kganeco e e

tiileñ, gore lefaele mañ eo o tla lopañ señoe mo molimoñ kgotsa mo mothuñ ka malatsi a le mashome a le mararo, faese mo go oena, kgosi, o tla latlheloa mo moñoboñ oa litau. <sup>8</sup> Yanon, kgosi, tlhomamisa kganeco, o ikoale mo lokoafetoloe, gore lo se kafa molaoñ oa Bameta le Baperesia o o sa fetogeñ. <sup>9</sup> Ke gone Tariose kgosi o na a ikoala mo lokoaloñ, le kga-10 'Me erile Taniele a itse gore lokoalo lo koaliloe, a tsena mo tluñ ea gagoe; ('me marofa a gagoe a bo a bulegetse koa Yerusalema mo ntloaneñ ea gagoe:) a khubama ka mañole gararo ka letsatsi, a rapela, a leboga fa pele ga Molimo oa gagoe, yaka a tle a nne a lire ka <sup>11</sup> Elirañ gone banna bao ba tlañ ka lekoko, ba fitlhela Taniele a lopa a kokotlela fa pele ga Molimo oa gagoe. 12 Ba tloga ba atamela, ba bua fa pele ga kgosi kaga kganeco ea kgosi; ba re: A ga oa ka oa ikoala mo kganecoñ gore moñoe le moñoe eo o tla lopañ señoe mo molimoñ moñoe lefaele mo mothuñ ka malatsi a le mashome a le mararo, faese mo go oena kgosi, o tla latlheloa mo moñoboñ oa litau? Kgosi ea fetola, ea re, Lefoko ye le nnete, kafa molaon oa Bameta le Baperesia o o sa <sup>13</sup> Ba fetola ba bua fetogeñ. fa pele ga kgosi, ba re, Taniele eo, eo e leñ oa bana ba bokgoba ya Yuta, ga a go eletlhoko, kgosi, lefaele kganeco e o e ikoalileñ, 'me o lira molopo oa gagoe gararo ka letsatsi. <sup>14</sup> Erile kgosi e utloa mafoko ao, ea tlhabega thata, ea baea pelo mo go Taniele, gore e mo golole: ea tlhoafalela go mo golola go fitlhela letsatsi le kolomela. <sup>15</sup> Elirañ gone banna bao ba tlañ mo kgosiñ ka lekoko, ba raea kgosi, ba re, Kgosi, o itse gore ke molao oa Bameta le Baperesia, gore kganeco lefaele taolo e e tlhomamisicoeñ ke kgosi ga e kake ea fetoloa. <sup>16</sup> Ke gone kgosi e laotseñ, 'me ba lere Taniele, ba mo latlhela mo moñoboñ oa litau. Kgosi ea bua, ea raea Taniele, ea re, Molimo oa gago o o ntse o o lirela ka metlha o tla go golola. 17 'Me ga lerioe letlapa, ya beoa mo molomoñ oa moñobo; 'me kgosi ea le kana ka sekanelo sa eone, le ka sekanelo sa bagoloane ba eone; gore go se ka ga fetoloa sepe kaga Taniele. ‡ 18 Elirañ gone kgosi e eañ koa tluñ ea eone ea borena, ea lala e itimile liyo: le lileco tsa kopelo li se ka tsa lerioe fa pele ga eone: le gone ea tlhobaela. <sup>19</sup> Kgosi ea cogela go santse go le ka mosho, ea akofela koa moñoboñ oa litau. 20 'Me erile e fitlha mo moñoboñ, ea goeletsa Taniele ka lencoé ya segalo: kgosi ea bua ea raea Taniele, ea re, Taniele, motlhanka oa Molimo o o tshelileñ, a Molimo oa gago o o ntse o o lirela ka metlha, o nonofile go go golola mo litauñ? 21''Me Taniele a raea kgosi, a re, Kgosi, tshelela <sup>22</sup> Molimo oa me o romile moengele oa one, o kopetse melomo ea litau, 'me ga lia ntira sepe: ka gonne ke fithecoe ke sena molato fa pele ga one; le gone fa pele ga gago kgosi ga kea ka ka siamolola. <sup>23</sup> Elirañ gone kgosi e itumelañ thata, ea laola gore ba thatlose Taniele mo monoboñ. 'Me Taniele a tlhatlosioa mo moñoboñ, 'me ga goa ka ga fitlheloa ntho epe mo go ene, ka gonne a ikantse mo Molimoñ oa gagoe. 24 'Me kgosi ea laola, 'me ba lere banna ba ba tlabelelitseñ Taniele, ba ba latlhela mo monoboñ oa litau, bone, le bana ba bone, le basali ba bone; 'me litau tsa ba choara, tsa robakanya marapo a bone otlhe, ba ese ba fitlhe koa teñ ga moñobo.

<sup>25</sup> Ea lira gone Tariose kgosi o koalelañ lichaba cotlhe, le merafe, le ba lipuo, ba ba ntsen mo lefatshin yotlhe; A kagisho e lo atele. <sup>26</sup> Ke ntsha taelo, gore mo boreneñ yotlhe ya bogosi ya me batho ba fafame, ba boife fa pele ga Molimo oa ga Taniele: gonne ke one Molimo o o tshelileñ, o nnetse rure, le bogosi ya one ke yo bo senkañ bo nyelela, le borena ya one bo tla nnela bokhutloñ: 27 oa golola le go rebola, o lira lichupo le likgakgamaco koa legolimoñ le mo lefatshiñ; o golotse Taniele mo thateñ ea litau. <sup>28</sup> 'Me Taniele eoo o na a coelela-pele sentle mo pushoñ ea ga Tariose, le mo pushoñ ea ga Kurose oa Moperesia.

#### TANIELE 7, 9.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco mebeli morago ga Teriniti.

#### Maitsibooa.

Tsatsi ya Tlhatlogo, go fitlhela ferese ea 15; Ka Mosho.

Ke ne ka leba ga tsamaea ga beioa literone, 'me ga nna moñoe eo eleñ Mogolo oa malatsi: seaparo sa gagoe se ne se le seshoeu yaka sefokaboleä, le moriri oa gagoe oa nna yaka boböa yo bo itshekileñ, terone ea gagoe e ne e le likgabo tsa molelo, le maoto a eone e le molelo o o tukañ. <sup>10</sup> Noka e e molelo ea coa, ea elela fa pele ga gagoe: ba mathausanta a le thausanta ba mo lirela, le ba mathausanta a leshome a le mathausanta a leshome ba ema fa pele ga gagoe: katlholo e ne ea beioa, le libuka tsa petlekoa. 11 Ka leba ka motlha oo ka ntlha ea lencoé ya mafoko a magolo a a buioañ ke lonaka; ka leba ga tsamaea ga bolaoa sebatana, le setoto sa shone sa nyelelioa, sa ntshioa gore se fisioe ka 12'Me kaga libatana molelo. tse liñoe, pusho ea cone ea tlosioa: lefagontseyalo matshelo a cone a lelefalelioa 18 Ka bona lobaka le nako. lipono bosigo, 'me, bonañ, ga tla ka maru a legolimo moñoe eo o choanañ le moroa motho, a fitlha le mo Mogoloñ oa malatsi; 'me ba mo atametsa fa 14 'Me a neoa pele ga gagoe. pusho, le kgalalelo, le bogosi, gore lichaba cotlhe, le merafe, le lipuo li mo lirele: borena ya g**ag**oe ke borena yo bo nnetseñ rure, yo bo senkañ bo feta, le bogosi ya gagoe ke yo bo senkañ bo nyelelioa.

<sup>† 15</sup> Fa e le nna Taniele, mooa oa me o no oa tlhabega mo teñ ga 'mele oa me, le lipono tsa tlhogo ea me tsa nkgobera. 16 Ka atamela moñoe oa ba ba emeñ foo, ka 'motsa bonnete kaga lilo tse cotlhe. 'Me a mpolelela, nkitsise phuthololo ea ma-17 Libatana foko ao. likgolo tseo, tse nne, ke likgosi li le nne, tse li tla tlhagañ, li coa mo lefatshiñ. <sup>18</sup> 'Me baitshephi ba Mogolimo-limo ba tla amogela bogosi, ba ruele bogosi rure, eleñ ka metlha le metlha. <sup>19</sup> Ka tloga ka eletsa go itse bonnete kaga sebatana bone, se se sa choaneñ le tse liñoe cotlhe, se se tshabegañ thata, se meno a shone e ne e le a tshipi, le linala tsa shone li le tsa kgotlho; se se yeleñ, sa thubakanya, sa figitlhanya tse li setseñ ka maoto a shone; <sup>20</sup> le kaga linaka tse li shome tse li mo tlhogoñ ea shone, le lonaka lo loñoe lo lo tlha-

gilen, le lo li le tharo li olen fa pele ga lone; eleñ lonaka loo lo lo nañ le matlho, le molomo o o buileñ lilo tse likgolo, lo lo bonagalañ go fetisa tse liñoe. <sup>21</sup> Ka leba, 'me lonaka loo loā lo le baitshephi, loa ba nonofela; 22 ga tsamaea ga tla mogolo oa malatsi, le baitshephi ba Mogolimo-limo ba neoa katlholo; le gone ga tla lobaka lo baitshephi ba ne ba ruoa bogosi ka lone. <sup>23</sup> A bua yana, a re, Sebatana sa bone se tla nna bogosi ya bone mo lefatshiñ, yo bo senkañ bo choana le magosi otlhe, 'me bo tla ya lefatshe yotlhe, bo le gatake, bo le thubakanye. <sup>24</sup> Fa e le linaka tse li shome, likgosi li leshome li tla tlhaga mo bogosiñ yo: le e ñoe e tla tlhaga morago ga cone: ga e nka e choana le ea pele, le gone e tla kokobetsa likgosi li le tharo. <sup>25</sup> E tla bua mafoko kaga Mogolimo-limo, e tlhore baitshephi ba Mogolimo-limo: le gone e tla itlhoma go fetola lipaka le molao; 'me ba tla neeloa mo lecogoñ ya eone go tsamaea lobaka le lipaka le ntlha ñoe ea lobaka. katlholo e tla nna, le gone ba tla tlosa borena ya eone, gore ba bo felise, ba bo nyeletse go isa bokhutloñ. <sup>27</sup> 'Me bogosi le borena, le bogolo ya magosi a a koa tlase ga legolimo yotlhe bo tla neoa seshaba sa baitshephi ba Mogolimo-limo: bogosi ya gagoe ke bogosi yo bo nnetseñ-rure, le marena

otlhe a tla mo lirela a mo utloe. <sup>28</sup> Ke yone bofelo ya lefoko. Fa e le nna Taniele, megopolo ea me ea nkgobera thata, le sefatlhogo sa me sa ananyetsega, 'me ka tshegetsa lefoko ka pelo ea me.

TANIELE 9, 20. Boenstaga e e pele ga Paseka.

Maitsibooa.

'ME erile ke santse ke rapela, ke ipolela sebe sa me le sebe sa Iseraele seshaba sa me, ke ntshetsa mokokotlelo oa me fa pele ga Morena Molimo oa me ka ntlha ea lencoè ya Molimo oa me ye le boitshepho; 21 ee, ka santse ke bua ka thapelo. monna eo Gaberiele, eo ke ne ke 'monye mo sebonoñ, eare a fofisioa ka bonako, a nkama, ekane ka nako ea setlhabelo sa maitsibooa. <sup>22</sup>'Me a nthuta, a bua le nna, a re, Taniele, ke coetse gore ke go tlhaloganvetse ka botlhale. <sup>23</sup> Erile ka o simolola go kokotlela ga coa taolo, 'me ke coetse go go bolelela; gonne o ratega thata; ke gone o tlhatlhanye lefoko ye, o tlhaloganye sebono. <sup>24</sup> Seshaba sa gago le motse oa gago o o boitshepho o beecoe libeke li le mashome a shupa, go thiba tlolo, le go khutlisa libe, le go ruanyetsa tshiamololo, le go tsenya tshiamo e e nnetseñ rure, le go kana pono le boperofesho, le go tlotsa eo o boitshepho-tshepho.

gone o itse o thaloganye, go simolola ka go ntshioa ga taolo ea go baakanya le go aga . Yerusalema go fitlhela motlolioa kgosi go tla nna libeke li shupa: 'me ka libeke li le mashome a le marataro a meco mebeli o tla agioa sesha, o na le 'mila le lorako, eleñ ka malatsi a kgoberego. etlare libeke tse li mashome a marataro a a meco mebeli li sena go feta motlolica a kgaoloe a se ne le sepe: le gone seshaba sa kgosi e e tla tlañ se tla senya motse le felo fa go boitshepho; 'me bokhutlo ya gagoe bo tla na le moroalela, le gone go tla nna ntoa go isa bokhutloñ; litshenyego li laocoe. 27'Me o tla lira kgolagano e e tiileñ le bontsi ka beke e le ñoe-fela; le ka ntlha ñoe ea beke eeo o tla khutlisa setlhabelo le sentsheco; 'me mo lofukeñ loa makgapha go tla tla eo o senyañ, 'me bogale bo tla chololeloa mosenyi go fitlhela tiragaco eleñ e e laocoeñ.

## TANIELE 10, 4.

Tsatsi ya ga Mikaele M. le Baengele botlhe.

## Maitsibooa.

ERILE ka tsatsi ya mashome a le mabeli a meco mene ya kgoeli ea ntlha, ka ke ne ke le fa thoko ga noka e kgolo, e eleñ Hitekele, <sup>5</sup>ka choletsa matlho a me, ka leba, 'me bonañ monna eo o apereñ lene, eo o ikgatlhileñ lotheka ka gauta e e itshekileñ ea Ufase; 6 le 'mele oa gagoe o no o choana le berule, le sefatlhogo sa gagoe sa nna yaka ponalo ea logalima, le matlho a gagoe yaka lilampa tsa molelo, le mabogo le maoto a gagoe a 'mala o o ntseñ yaka kgotlho e e gotlhiloeñ, le lencoé ya mafoko a gagoe le ntse yaka lencoé ya bontsi. Taniele, ka bona sebono seo ka 'nosi : gonne banna ba ke ne ke na nabo ba se ka ba bona sebono: 'me ba tleloa ke tlakaselo e kgolo, ba tshabela go iphitlha. lo ka tlogeloa ke le 'nosi, ka bona sebono seo se segolo, 'me go se ka ga nna nonofo epe mo go nna: gonne bontle ya me ya fetoga go bola, ka nonofologa. <sup>9</sup> Lefagontseyalo ka utloa lencoé ya mafoko a gagoe: 'me erile ke utloa lencoé ya mafoko a gagoe, kea bo ke thulametse ke robetse ka sefatlhogo, sefatlhogo sa me se 10 'Me bonañ, lele fa fatshe. cogo ya nkama, ya mpaea mo mañoleñ a 'me, le mo likgofiñ tsa liatla tsa me. nthaea, a re, Taniele, monna eo o ratoañ thata, o tlhaloganye mafoko a ke a buañ le oena, 'me o eme o thokgame ; gonne ke romecoe mo go oena: 'me erile a sena go mpolelela lefoko ye, ka ema ka fafama. <sup>12</sup> Elirañ gone o nthaeañ, a re, Se boife, Taniele: gonne esale letsatsiñ ya ntlha ye o beileñ pelo ea gago go tlhaloganya ka yone, le go ikobeletsa fa

pele ga Molimo oa gago, mafoko a gago a utloioa: le gone ke tsile ka ntlha ea mafoko a <sup>13</sup>'Me kgosi ea bogosi ya Peresia ea emelelana le nna ka malatsi a le mashome a le mabeli a moco o le osi; 'me bona, Mikaele, ñoe ea litlhogo tse likgolo, a tla go nthusa: 'me ka nna gone, ke na le likgosi tsa Peresia. <sup>14</sup> Yanon ke tsile go go tlhaloganyetsa se se tla liragalelañ seshaba sa gago mo metlheñ ea bofelo; gonne sebono se tla nama se nna ka malatsi a mantsi. 15'Me erile a sena go bua le nna kafa mafokuñ a, ka tsepegela fatshe sefatlhogo sa me, ka nna semumu. 16'Me bonañ moñoe eo o choanañ yaka bomoroa batho a ama lipounama tsa me: ke gone ke lumolotseñ molomo oa me, ka bua, ka raea eo o emeñ fa pele ga me, ka re, Morena oa me, mahutsana a me a boetse mo go nna ka ntlha ea sebono, <sup>17</sup> Gonne moke nonofologile. tlhanka oa morena oa me eo o ka bua le morena oa me yañ? gonne fa e le nna ga go tlhole go na le nonofo epe mo go nna, le gone ga ke tlhole ke na le mooa. 18 Elirañ gone ke bañ ke añoa ke moñoe eo o choanañ yaka monna, a nnonotsha. 19 'Me a nthaea, a re, Monna eo o ratoañ thata, o se boife; kagisho e ne nao, o thatafale, ee, o thatafale. 'Me erile a bua le nna, ka thatafala, ka re, A morena oa me a bue, gonne o nthatafalitse.

<sup>20</sup> Ke gone o rileñ, A ga o itse kafa ke tsileñ mo go oena ka gone? Yanoñ ke tla boela ke loa le kgosana ea Peresia: 'me ere ke coa kgosana ea Gereka e tle. <sup>21</sup> 'Me ke tla go bolelela se se koaliloeñ mo lokoaloñ loa nnete: le gone ga go ope eo ke nañ nae go emelalana le ba, faese Mikaele kgosana ea lona.

### TANIELE 12.

Shontaga ea mashome a mabeli a a meco mebeli morago ga Teriniti.

## Maitsibooa (2).

'ME ka nako eeo go tla ema Mikaele, kgosana e kgolo e e emelañ bana ba seshaba sa gago: 'me go tla nna lobaka loa tlalelo, yaka go ese go ke go nne esale morafe o no o leeo, go fitlhela lobakeñ loo: 'me ka lobaka loo seshaba sa gago se tla gololesega, eleñ moñoe le moñoe eo o tla fitlheloañ a koaliloe mo bukeñ. <sup>2</sup>'Me bontsi ya ba ba robetseñ mo loroliñ ya mmu bo tla coga, ba bañoe ba cogele botshelo yo bo nnetseñ rure, le ba bañoe ba cogele litlhoñ le kilego e e <sup>3</sup>'Me ba ba nnetseñ rure. tlhalefileñ ba tla phatsima yaka bogabale ya phuthologo; le ba ba shokololelañ bontsi mo tshiamoñ ba phatsimele rure yaka linaleli. <sup>4</sup> 'Me oena Taniele, coala mafoko, o kane buka go isa koa lobaken loa bofelo: bontsi bo

tla nna bo ea, yo boñoe bo nne bo tle, le kico e tla oketsega.

<sup>5</sup> Elirañ gone nna Taniele lebañ, 'me bonañ, go no go eme ba le babeli ba sele, eo moñoe fa losiñ loa noka moseya ono, le eo moñoe fa losiñ loa noka moseya ole. 6'Me moñoe a raea monna eo o apereñ lene, eo o golimo ga metse a noka, a re, Go tla nna go lele go le kaee pele ga likgakgamaco tse li ese li liragale? 7'Me ka utloa monna eo o apereñ lene, eo o golimo ga metse a noka, fa a choleletsa legolimo lecogo ya gagoe ye letona, le lecogo ya gagoe ye le namagali, a ikana ka eo o nnetseñ rure gore go tla nnela lobaka le lobaka le ntlha ñoe ea lobaka; le gone etlare ba sena go·khutlela go thubakanya nonofo ea seshaba se se itshephilen, lilo tse cotlhe 8'Me ka utloa. li liragale. 'me ga kea ka ka tlhaloganya: 'me ka re. Morena oa me. lilo tseo li tla felela kae? 9'Me a re, Tsamaea, Taniele: gonne mafoko a coecoe, a kanecoe lobaka loa bofelo. 10 Bontsi bo tla iitshekisa, bo ichoeufatse, bo lekege; 'me balotsana ba tla lira ka bolotsana: le gone ga go nka go tlhaloganya ope oa balotsana: 'me ba ba tlhalefileñ ba tla tlhaloganya. 11'Me go tloga ka motlha o sentsheco se se fisioañ sa ka metlha se tla tlosioañ ka one, le makgapha a a ropefatsañ a emisioa, go tla nna malatsi a le thausanta e na le

makgolo a le mabeli a na le mashome a le mararo a meco metlhano. <sup>12</sup> Go tshego eo o lebelelañ, eo o fitlhelañ malatsi a a thausanta e e nañ le makgolo a mararo, a mashome a mararo a a meco metlhano. <sup>13</sup> 'Me o tsamaee go fitlhela go liragala bofelo: gonne o tla itapolosa, o eme mo boemoñ ya gago, ka bokhutlo ya malatsi.

HOSEA 5, 8, le 6, 1-4.

Efene ea Paseka.

Maitsibooa.

Letsañ phala mo Gibea, le terompeta mo Rama; opañ mokgosi koa Betha-afena; o koa morago ga gago, Benyamine. <sup>9</sup> Eferaime o tla ropefala ka tsatsi ya kgalemo: ke itsefalitse molicon tsa Iseraele liragalañ. rure se tla 10 Likgosana tsa Yuta li choana le ba ba tlosañ moleloane: ke tla li chololela bocarara ya me vaka metse. 11 Eferaime o pitlagancoe, o pitlelecoe mo katlholoñ; ka gonne a itetla go sala taolo morago. gone ke ntseñ yaka choele mo go Eferaime, le mo tluñ ea ga Yuta yaka sebolu. 18 Erile Eferaime a bona pobolo ea gagoe, le Yuta a bona ntho ea gagoe, Eferaime a ea koa Asiria, a romela koa go Yareba kgosi; 'me a se ka a nonofa go lo golisa, le gone ga a nka a folisa ntho ea lona. <sup>14</sup> Gonne ke tla nna yaka tau

mo go Eferaime, le yaka taoana mo go ba ntlo ea ga Yuta: nna, ee nna, ke tla gagola, ke tsamaee; ke tla isa koo, 'me ga go nka go na ope eo o gololañ. <sup>15</sup> Ke tla ea ke boele koa ga me, go tsamaea ba ipolela molato oa bone, ba batle sefatlhogo sa me: mo pitlaganyoñ ea bone ba tla tlhoafala ba mpatle.

6 Ntloñ, a re boeleñ mo Moreneñ: gonne ke ene eo o gagotseñ, o tla re folisa; o iteile, o tla re fapa. <sup>2</sup> Ere malatsi a le mabeli a sena go feta a re rulise; ka tsatsi ya boraro a re cose, 'me re tshelele fa pele ga gagoe. <sup>3</sup> A re itseñ, a re tlhagafaleleñ go itse Morena; go coa ga gagoe go rurefetse yaka mosho; le gone o tla re tlela yaka pula, yaka pula ea kgogola-'moko e enosañ lefatshe.

HOSEA 13, 1-15.

Tonteretaga e e pele ga Paseka.

Ka Mosho.

ERILE Eferaime a bua, ga nna thoromo; o na a ikgolisa mo Iseraele: 'me eare a nna molato ka Baale, a shoa. 2'Me yanoñ ba leofa thata go fetisa, ba itiretse lichoancho tse li theecoeñ tsa selefera sa bone, eleñ liseto, kafa tlhaloganyoñ ea bone ka bosi, li le tiro ea moliri cotlhe: ba bolela kaga cone, ba re, A batho ba ba ntshañ setlhabelo ba atle linamane. <sup>3</sup> Ke gone ba tla nnañ yaka leru ya ka mosho, le yaka monyo o o fetañ go sale ka mosho, le yaka mmoko o o kgopholoañ mo seboaneñ ka sefefo, le mosi o o coañ mo lecofeñ ya ntlo. <sup>4</sup> Lefagontseyalo nna ke Mo-RENA Molimo oa gago e sale ka o coa koa lefatshiñ ya Egepeto: o se ka oa itse Molimo ope faese nna, le gone ga go na 'moloki ope faese nna. <sup>5</sup> Ke ne ka go itse mo bogarenyanaga, mo lefatshin ya <sup>6</sup> Kafa bofulo ya lokgere. bone bo ne bo ntse ka gone, ba ne b**a** kgora yalo: ba kgora, 'me pelo ea bone ea golisioa; ke gone ba ntebetseñ. gone ke ba nnetseñ yaka tau: le yaka leñao ntla lalela fa tseleñ: 8 ke tla ba kgatlhantsha yaka senonore se bana ba shone ba bolailoeñ, ke tle ke gagole lomipi loa pelo ea bone: ke tla ba yela gone yaka tau: ba tla gagoloa ke <sup>9</sup> Ke tshenyego ea sebatana. gago, Iseraele, ka o emelalanye le nna, o emelalanye le thusho ea gago. <sup>10</sup> Kgosi ea lona e kae, gore e go boloke mo metseñ ea lona eotlhe? le baatlholi ba gago, ba o rileñ kaga bone, oa re, Nnaea kgosi le likgosana? 11 Ke go neile kgosi ka bogale ya me, ke bile ke e tlositse ka bocarara <sup>12</sup> Tshiamololo ea ga Eferaime e bofelecoe; sebe sa <sup>18</sup> O tla gagoe se bolokiloe. tleloa ke metlotseli oa mosali eo o belegañ : ke ñoana eo o

sa tlhalefañ: gonne ke nako e o sa choanelañ go liega ka eone fa litholoana li kukunyañ gone. <sup>14</sup> Ke tla go rebola mo thateñ ea bobipo: ke ba rekolole mo loshuñ: losho, lipeco tsa gago li kae? bobipo, tshenyo ea gago e kae? go tlhanoga go tla fitlheloa matlho a me.

#### HOSEA 14.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco meraro morago ga Terinti.

### Ka Mosho.

Tonteretaga e e pele ga Paseka.

Maitsibooa.

Iseraele, boela mo Moreneñ Molimo oa gago; gonne o ole ka tshiamololo ea gago.  $^2$  Eä le mafoko, o boele mo Moreneñ: o mo ree, o re, Tlosa tshiamololo eotlhe, o amogele se se molemo ; ke gone re tla ntshañ sentsheco sa lipounama tsa rona yaka ekete ke lipoana. <sup>3</sup> Baasiria ga ba nka ba re boloka; ga re nka re palama lipitse: le gone ga re nka re tlhola re raea tiro ea mabogo a rona, re re, Lo melimo ea rona: gonne ke mo go oena lesiela le bonañ kutloelo-bo-<sup>4</sup> Ke tla folisa tlhanogo ea bone, ke ba rate ka bobelochoeu: gonne bogale ya 'me bo thibiloe mo go ene. <sup>5</sup> Ke tla nna yaka monyo mo go Iseraele: o tla thunya yaka tilelimo, a name mecoe ea gagoe yaka Lebanona. <sup>6</sup> Likala tsa gagoe li tla nama, le

bontle ya gagoe bo nne yaka motlhoare, le lonkgo loa gagoe yaka Lebanona. <sup>7</sup>Ba ba ntseñ kafa tlase ga moruti oa gagoe ba tla booa; ba tla rula yaka mabele, bathunye yaka mofina: lonkgo loa one lo tla nna yaka beine ea Lebanona. 8 Eferaime o tla re. Ke tlhola ke lirañ ka lichoancho? Ke fetotse, ke tla mo tsaea-tsiea : ke choana le setlhare se setala sa mofira ; louño loa gago lo bonoa mo go nna. 9 Ke mañ eo o tlhalefileñ, o tla tlhaloganya lilo tse? eo o matsetseleko, a li itse? gonne litsela tsa Morena li siame, le gone basiami ba tla tsamaea mo go cone ; 'me batloli ba tla oa mo go cone.

### YOELE 2, 21.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco meraro morago' ga Teriniti.

#### Maitsibooa.

Tensetaga e e mo bekeñ ea Pentekosta. *Maitsibooa*.

LEFATSHE, o se boife, itumele o ipele; gonne Morena o lirile lilo tse likgolo. <sup>22</sup> Lipholofolo tsa naga lo se chogeñ; gonne mafulo a loboca aa tlhoga, gonne setlhare se uñoa louño loa shone, mofeige le mofina e ntsha nonofo ea eone. <sup>23</sup> Itumeleñ tlheñ, bana ba Sione, lo itumele mo Moreneñ Molimo oa lona: gonne o lo naea pula ea ntlha ka tekanyo e e siameñ, o lo nesetsa pula, pula ea ntlha le pula

ea kgogola-'moko, ka kgoeli ea ntlha. <sup>24</sup> Liboana li tla tlala mabele, le mahishoane a tla chologa ka boyaloa le lou-<sup>25</sup> 'Me ke tla lo bosekoane. letsa linyaga tse li veloeñ ke boiyane, le tsie, le litsienyane, le molome, leshomo ya me ye legolo ye ke le rometseñ mo <sup>26</sup> 'Me lo tla ya thago lona. ta, lo kgore, lo tle lo bake Morena Molimo oa lona, eo o lo liretseñ ka mokgoa o o gakgamatsañ: le seshaba sa me ga se nka se ba se tlhayoa ke <sup>27</sup> Le gone lo tla itse litlhoñ. gore ke mo gare ga Iseraele, le gore ke nna Morena Molimo oa lona, ga go na ope o sele: le seshaba sa me ga se nka se ba se tlhayoa litlhoñ.

<sup>28</sup>'Me etlare morago, ke tshèle mooa oa me mo nameñ eotlhe: 'me bomoroa lona le bomoroalia lona batla perofesa, banna-bagolo ba lona ba tla lora litoro, makau a lona a tla bona lipono: 29 ee, le mo batlhankeñ le mo malateñ ke tla tshèla mooa oa me mo metlheñ eeo. 30 Le gone ke tla ntsha likgakgamaco mo magolimoñ, le mo lefatshiñ, mali, le molelo, le looto loa mosi. <sup>31</sup> Letsatsi le tla fetoga lefifi, le ñoeli mali, pele ga motlha oa Morena o mogolo o o tshabegañ o ese 32 'Me etlare lefaele o tle. mañ eo o tla bitsañ leina ya Morena a gololege: gonne go tla nna ba ba phalogañ mo ncoeñ ya Sione le mo Yerusalema, yaka Morena a boletse,

le mo go ba ba setseñ, ba Mo-RENA o ba bitsañ.

YOELE 3, 9-21.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco meraro morago ga Teriniti.

## Maitsibooa (2).

Kuoan semogarega merafe; baakanyañ ntoa: tlhotleletsañ liganka; a banna ba ntoa ba atamele, a ba tlhatloge. 10 Thulañ lichaka ka megoma ea lona, le marumo ka lisekele tsa lona: a eo o seköa a re. Ke senatla. 11 Itlhaganelen, lo tle, lona merafe e e mo tikologoñ, lo phuthege: Morena, folosetsa liganka tsa gago gone. 12 A merafe e coge, e tlhatlogele mo mogogoroñ oa Yehosafate: gonne ke tla nnela gone go atlhola merafe e e mo tikologoñ. 13 Tsenyañ sekele gonne thobo e bulule: ntloñ, lo gate; gonne segatelo sa beine se tletse, mahishoane aa chologa; gonne boleo ya bone bo bogolo. <sup>14</sup> Bontsintsi, bontsintsi mo mogogoroñ oa katlholo! gonne letsatsi ya Morena le gaufi mo mogogoroñ oa katlholo. 15 Letsatsi le ñoeli li fifetse, le linaeli li gonyetsa phatsimo ea cone. 16'Me Morena o tla luma a le mo Sione, a ntshe lencoé ya gagoe a le mo Yerusalema: le magolimo le lefatshe a tla tsikinyega: 'me Morena o tla nna botshabelo mo seshabeñ sa gagoe, le kago e e thata mo baneñ ba ga Iseraele. 17 Lo

tla itse valo gore ke Morena Molimo oa lona, eo ke ntseñ mo Sione, lencoè ya me ye le boitshepho; 'me Yerusalema o tla itshepha, le gone baeñ ga ba nka ba tlhola ba o ralala. 18'Me etle ere motlhañ goo, maye a rothe beine e e botshe, le makgaba a elele mashi, le melacoana eotlhe e elele metse; le gone mocoeli o tla coa mo tluñ ea Morena, o nose mogogoro oa Shitime. <sup>19</sup> Egepeto le tla nna logalaopa, le Etoma lobooa lo lo ropefetseñ, ka ntlha ea tlhakolo e e lirecoeñ bana ba ga Yuta, ka gonne ba cholotse mali a a senañ molato mo lefatshiñ ya <sup>20</sup> 'Me Yuta o tla nnela rure, le Yerusalema go tloga losikeñ go ea losikeñ. 21 Le gone ke tla phimola molato oa mali a bone a ke eseñ ke ke a phimole; gonne Mo-RENA o ntse mo Sione.

#### AMOSE 3.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco mene morago ga Teriniti.

## Ka Mosho.

ULTLOAÑ lefoko ye, ye Morena o le buileñ kaga lona, bana ba ga Iseraele, kaga ba ntlo eotlhe e ke e ntshitseñ mo lefatshiñ ya Egepeto, ka re, <sup>2</sup> Ke lo itsile losi mo go ba matlo otlhe a lefatshe; ke gone ke tla lo lekolelañ litshiamololo tsa lona cotlhe. <sup>3</sup> A ba le babeli ba ka tsamaea

'mogo, ba sa lumalane? <sup>4</sup> A tau e ka luma mo sekgoeñ, fa e sena thopo? a taoana e tla ntsha lencoé ya eone mo setlhageñ sa eone, fa e se ka ea choara sepe? <sup>5</sup> A nonyane e ka oela mo seraiñ se se fa fatshe, fa serai se se ka sa e beeloa? a serai se ka tlola mo mmuñ, se se ka sa choara sepe? 6 A phala e ka lelioa mo motseñ, batho ba sa choge? a motse o ka liragaleloa ke boshula, 'me Morena a se ka a bo lira. <sup>7</sup> Rure Morena Molimo ga a nka a lira sepe, fa a sa senolele batlhanka ba gagoe baperofeta sephiri sa gagoe. 8 Tau e lumile, mañ eo o senkañ a choga? Morena Molimo o buile, mañ eo o senkañ a perofesa.

9 Kuoañ mo matloñ a borena koa Ashetota, le mo matloñ a borena koa lefatshiñ ya Egepeto, lo re, Phuthegelañ mo mayeñ a Samaria, lo bone meherehere e megolo e e mo go one, le lipatikego tse li mo gare ga one. 10 Gonne ga ba itse go lira se se siameñ, go bua Morena, ba ba bolokelañ tlhakolo le bogolu mo matluñ a bone a borena. <sup>11</sup> Ke gone go buileñ yalo Morena Molimo: Go tla nna moganetsi a fola lefatshe : le gone o tla go kokobeletsa thata ea gago, le matlo a gago a borena a tla <sup>12</sup> Go bua yana Mothopioa. RENA: Yaka molisa a shoatola lirope li le peli, lefaele ntlhanyana ea tsebe mo leganoñ ya tau; bana ba ga Iseraele-ba tla shoatoloa yalo ba ba ntseñ mo Samaria mo lintlheñ tsa phate, le mo mesamoñ ea sei ea Tamaseko. <sup>13</sup> Utloañ, lo shupe kaga ntlo ea ga Yakobo, go bua Morena Molimo, Molimo oa mashomo-shomo. 14 Gonue motlhañ goo ke mo lekolelañ litlolo tsa Iseraele, le gone ke tla lekola lialetare tsa Bethele, le linaka tsa aletare li tla kgaoloa, li oele fa fatshe. <sup>15</sup> Le gone ke tla itaea ntlo ea mariga le ntlo ea selemo; le matlo a linaka tsa litlou li tla nyelela, le matlo a magolo a tla fela, go bua Morena.

#### AMOSE 5.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco mene morago ga Teriniti.

## ${\it Maitsibooa.}$

Utloañ lefoko ye, ye ke le choletsañ kaga lona, go lo hutsafalela, lona ba ntlo ea <sup>2</sup> Lekgarebe ya Ise-Iseraele. raele le ole; ga le nka le tlhola le coga: le namaletse mo lefatshiñ ya yone; ga go  $^3$  Gonne ope eo o le cosañ. go bua yana Morena Molimo: Motse o o no oa bolola ka ba le thausanta o tla saleloa ke ba le lekgolo, le o o no oa bolola ka ba le lekgolo o tla saleloa ke ba leshome ba ntlo ea Iseraele. 4 Gonne go bua yana Morena le ba ntlo ea Iseraele, <sup>5</sup> Mpatlañ, 'me lo tla tshela: 'me lo se batle Bethele: le gone lo se tsene mo

Gilegale, lo se fetele koa Beeresheba: gonne ka mannete Gilegale o tla isioa koa bochoaron, le Bethele o tla 6 Batlañ Morena. nyelela. 'me lo tla tshela; ese ere kgotsa a tutuma yaka molelo mo tluñ ea ga Yosefa, oa ya, 'me go se nne ope mo Bethele eo o o timañ: 7 lona ba lo fetolañ tshiamisho loñana. lo ligela tshiamo fa fatshe; 8'matleñ eo o lirileñ Selemela le Likolobe, eo o fetolañ moruti oa losho mosho, o fifaletsa motshegare bosigo: eo o bitsañ metse a leoatle, o a chololela sefatlhogoñ sa lefatshe; Mo-RENA ke leina ya gagoe; 9eo o leretseñ mothati tshenyego ka choganyeco, gore tshenyego e fitlhele kago e e thatafetseñ. 10 Ba tlhoile eo o buelañ mo kgoron, ba ila eo o buan ka thokgamo. 11 Ere ka lo gatelela mohumanegi, lo tsaea mo go ene mebelego ea mabele: lo agile matlo ka maye a a betliloeñ, 'me ga lo nka lo nna mo go one ; lo tlhomile masi. mo a mantle a mefina, 'me ga lo nka lo noa beine ea one. <sup>12</sup> Gonne ke itse litlolo tsa lona kafa li leñ lintsi ka gone, le libe tsa lona kafa li leñ kgolo ka gone; lona ba lo pitlaganyañ basiami, ba lo amogelañ mpho, lo thiba batlhoki mo kgoroñ mo go se se ba sia**me**tseñ. 13 Ke gone eo o leñ matsetseleko o tla lilimalañ mo nakoñ e e ntseñ yalo; gonne ke nako e e boshula. 14 Batlañ molemo, eseñ boshula, gore lo tshele: 'me yalo Morena, Molimo oa mashomo-shomo o tla na le lona, yaka lo bolela. 15 Tlhooañ boshula, lo rate molemo, lo tlhomamise tshiamisho mo kgoroñ : e ka tla eare gono Morena, Molimo oa mashomo-shomo, a nna choaro le masalela a ga Yosefa. gone go buileñ yana Morena, Molimo oa mashomo-shomo. Morena: Go tla nna segalo mo mebileñ ea moabula; le gone ba tla re mo litselen, ba re, Iya! iya! ba biletse molemi mo khutsafaloñ, le ba ba natlafaletsañ selelo mo sega-<sup>17</sup> Le mo masimoñ a mefina otlhe go tla nna segalo, gonne ke tla go ralala, go bua Morena. <sup>† 18</sup> Go latlhega lona ba lo eletsañ letsatsi ya Morena! lo ratelañ letsatsi ya Morena? ke lefifi, ga se <sup>19</sup> Yaka fa monna a tshaba tau, 'me a kgatlhana le senonore; kgotsa a tsena mo tluñ a ikaega mo lomoteñka lecogo, 'me a loñoa ke noga. <sup>20</sup> A letsatsi ya Morena ga le nka le nna lefifi, eseñ leseli? eleñ lefifi ye lencho, ye le senañ phepa. <sup>21</sup> Kea ila, ke nyatsa meliro ea lona, le gone ga nka ke itumelisioa ke liphuthego tsa lona tsa go ithi-<sup>22</sup> Ee, lefa lo ntshetsa lintsheco tsa lona tse li fisioañ, le lintsheco tsa bupi, ga nka ke li amogela : le gone ga nka ke ela lintsheco tsa kagisho tsa likgomo tsa lona tse li nonneñ tlhoko. <sup>23</sup> Tlosa mo go nna molumo oa lifela tsa lona; gonne ga nka ke utloa kopelo ea livolo tsa lona. <sup>24</sup> 'Me a katlholo e elele yaka metse, le tshiamo yaka moroa-<sup>25</sup> Lona ba ntlo ea lela. Iseraele a ga loa ka loa nntshetsa litlhabelo le lintsheco mo bogareñyanaga ka linyaga li le mashome a le mane? 26 Ee. lo cholelitse taberenakela ea Moloke, le Kiune lichoancho tsa lona, naleli ea molimo oa lona, o lo no loa o itirela. <sup>27</sup> Ke gone ke tla lo isañ mo bochoaroñ ka koa Tamaseko, go bua Morena, eo leina ya gagoe e leñ Molimo oa mashomo-shomo.

#### AMOSE 9.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco mene morago ga Teriniti.

# Maitsibooa (2).

Ke ne ka bona Morena a eme fa aletareñ : 'me a re, Itee setlhöa gore lirepori li tsikinyege: o li robakanye mo tlhogoñ ea bone botlhe; le gone ke tla bolaca eo o koa morago ga bone ka chaka: ga go nka go siea ope, ga go nka go phaloga ope. <sup>2</sup> Lefa ba epela koa bobipoñ, lecogo ya me le tla choara gone ; lefa ba palamela koa legolimoñ, ke tla ba folosa gone. <sup>3</sup> Lefa ba iphitlha mo tlhoreñ ea Karemela, ke tla tlhotlhomisa ke ba ntshe gone; lefa ba fitlhegetse mo ponoñ ea me koa boteñ ya leoatle, ke tla laola noga gone, 'me e tla <sup>4</sup> Lefa ba ea koa

bochoaroñ koa pele ga baba ba bone, ke tla laola chaka gone, 'me e tla ba bolaea: le gone ke tla tsepega matlho a me mo go bone go ba lirela boshula eseñ molemo. <sup>5</sup> Gonne Morena, Molimo oa mashomoshomo, ke eo o amañ lefatshe, 'me le tlhapologe, le botlhe ba ba ntseñ mo go yone ba tla hutsafala; 'me le tla kokomoga gotlhe yaka Noka; le be le ñobele yaka Noka ea Egepeto; 6 ke eo o agañ matlo a gagoe a a golimo mo legolimon, 'me o theile loobo loa gagoe me lefatshiñ; eo o bitsañ metse a leoatle, o a chololela mo lefatshiñ; Morena ke leina ya gagoe. <sup>7</sup> Lona bana ba ga Iseraele, a ga loa nna yaka bana ba Baethiopia mo go nna? go bua Morena. kea ntsha Iseraele mo lefatshiñ ya Egepeto, le Bafileseta mo Kafetore, le Basiria mo Kire? <sup>8</sup> Bonañ, matlho a Morena Molimo a mo bogosiñ ya boleo, 'me ke tla bo nyeletsa mo sefatlhogoñ sa lefatshe; lefagontseyalo ga nka ke nyeleletsa ntlo ea ga Yakobo rure, go bua Morena. <sup>9</sup> Gonne, bonañ, ke tla laola, le gone ke tla tsetsetha ntlo ea ga Iseraele yaka mabele a tsetsethoa ka loselo, lefagontseyalo ga go nka go oela tlhaka epe fa fatshe. 10 Baleofi ba seshaba sa me botlhe ba tla shoa ka chaka, ba ba reñ, Boshula ga bo nka bo re atamela, lefaele go re fitlhela.

ba loma.

<sup>11</sup> Ka letsatsi yeo ke tla emisa loobo loa Tafita lo lo oleñ, ke mamatlelele likgagogo tsa lone; 12 ke tla cosa leshope ya gagoe, ke le age yaka mo malatsiñ a bogologolo; gore ba ruoe masalela a Etoma, le merafe eotlhe, e e bilioañ ka leina ya me, go bua Morena eo o lirañ se. 13 Bonañ, malatsi a etla, go bua Morena, a molemi o tla rakañ morobi ka one, le eo o gatañ louño loa mofina a rake eo o yalañ peo; le maye a tla rotha beine e e botshe, le makgaba a tlhapologe otlhe. 14 'Me ke tla bosa bochoaro ya Iseraele seshaba sa me, ba tla aga metse e e ropefetseñ, ba nne mo go eone; ba tla tlhoma masimo a mefina, ba noe beine ea one; le gone ba tla lira masimo, ba ye louño loa one. 15 'Me ke tla ba tlhoma mo lefatshiñ ya bone, 'me ga ba nka ba tlhola ba khumoloa mo lefatshiñ ya bone ye ke le ba neileñ, go bua Morena Molimo oa gago.

#### YONA 1.

'ME lefoko ya Morena le ne ya liragalela Yona, moroa Amitai, ya re, <sup>2</sup> Tloga, o ee koa Ninefe, motse oo o mogolo, o o küele; gonne bolotsana ya bone bo tlhatlogetse fa pele ga me. <sup>3</sup> 'Me Yona a nanoga, a siela koa Tareshishe fa pele ga Morena; a fologela koa Yopa, a fitlhela sekepe, se ea koa Taresheshe: a ntsha tuelo ea shone, a tsena mo go shone,

gore a ee nabo fa pele ga 4 'Me Morena a Morena. ntshetsa phefo e kgolo mo leoatleñ, ga nna secüacüe se segolo mo leoatleñ, sekepe sa ba sa batla se robega. <sup>5</sup> Ke gone ba sekepe ba boifileñ, ba biletsa moñoe le moñoe mo molimoñ oa gagoe; ba latlhela mo leoatleñ lilo tse li mo sekepeñ gore ba se imolole. Fa e le Yona, o na a fologetse mo teñ ga sekepe, a robetse, a thula-<sup>6</sup> Ke gone moñ oa sekepe o tsilen mo go ene, a mo raea, a re, O lirañ he, o thulametse? coga, o biletse mo Molimoñ oa gago, e ka tla eare gono Molimo oa re gopola, gore re se nyelele. <sup>7</sup>'Me ba raana, moñoe le moñoe a raea molekane oa gagoe, a re, Ntloñ, a re ntsheñ litaola re tle re itse gore re tlecoe boshula yo ka ntlha ea ga mañ. Ke gone ba ntshitseñ litaola, 'me taola ea ntsha Yona. 8 Elirañ gone ba mo raeañ, ba re. Ako o re bolelele gore re tlecoe ke boshula yo ka ntlha ea ga mañ; tiro ea gago ke eñ? o coa kae? o oa lefatshe lefe? seshaba sa gago ke sefe ? 9'Me a ba raea, a re, Ke Moheberu, 'me ke boifa Morena, Molimo oa legolimo, eo o lirileñ leoatle le mmu o o omeletseñ. gone banna bao ba boifileñ thata, ba mo raea, ba re, Se o se lirileñ ke eñ? Gonne banna bao ba ne ba itse gore a na a tshabile fa pele ga Morena ka gonne a ne a ba boleletse. <sup>11</sup> Ke gone ba mo reileñ, ba re,

Re tla go lirañ, gore leoatle le re lilimalele?gonne leoatle le ne le ntse le oketsa go gakala. <sup>12</sup> 'Me a ba raea, a re, Ncholetsañ, lo ntatlhele mo leoatleñ; yalo leoatle le tla lo lilimalela : gonne kea itse gore lo tlecoe ke secüacüe se se segolo se ka 13 Lefagontsentlha ea me. yalo banna bao ba leka thata go iposetsa koa lefatshiñ ; 'me ba reteleloa : gonne leoatle le ne le ntse le oketsa go ba gakalela. <sup>14</sup> Ke gone ba bilelitseñ mo Moreneñ, ba re, Rea go rapela, Morena, rea go rapela, re se ka ra nyelela ka ntlha ea botshelo ya monna eo, o se re bee mali a a senañ molato: gonne oena Morena, o lirile kafa o ratileñ ka gone.  $^{15}~{
m Ke}$  gone ba ne ${
m \tilde{n}}$  ba choletsa Yona, ba mo latlhela mo leoatleñ : 'me leoatle ya khutlela 16 Elirañ gone go galefa. banna bao ba boifañ Morena thata: ba ntshetsa Morena setlhabelo, ba lira maikano. <sup>17</sup> 'Me Morena a baakanya tlhapi e kgolo gore e metse Yona: 'me Yona o na a le mo mpeñ ea tlhapi ka malatsi a le mararo le masigo a le mararo.

### YONA 2.

KE gone Yona o rapetseñ Morena Molimo oa gagoe a le mo mpeñ ea tlhapi. 2'Me a re, Ke ne ka biletsa mo Moreneñ ka ntlha ea pitlaganyo ea me, 'me a nkaraba; ka bitsa, ke le mo mpeñ ea bobipo, 'me oa utloa lencoé ya me. 3 Gonne o

no o ntatlhetse mo bolibeñ, mo peluñ ea maoatle, moroalela oa ntikanyetsa; lintelo tsa gago le likgapetshego tsa gago tsa mphupetsa. 4 'Me ka re, Ke latlhegetse fa pele ga matlho a me: lefagontsevalo ke tla ba ke lebela koa tempeleñ ea gago e e boitshepho. Metse a ntikanyetsa, go fitlhela mooa oa me ; ka foloa ke boten ; tlhogo ea me ea facoa ke bolèlè. <sup>6</sup> Ka fologela koa mehapeñ a maye ; lefatshe ya ncoalela ka mephakalego ea yone ka go sa khutleñ: lefagontseyalo Morena, Molimo oa me o ntshitse botshelo ya me mo moletiñ. <sup>7</sup> Erile mooa oa me o elibala mo teñ ga me, ka gopola Morena: le thapelo ea me ea fitlha mo go oena, mo tempeleñ ea gago e e itshephileñ. 8 Ba ba elañ mafela a a maaka tlhoko ba bakela kutloelo-botlhoko ea bone. <sup>9</sup> Fa e le nna ntla go ntshetsa setlhabelo ka lencoé ya tebogo; ke lefe se ke se ikanetseñ. loko e coa mo Moreneñ.

10 'Me Morena a bua le tlhapi, ea tlhatsetsa Yona koa go omeletseñ.

YONA 3.

Boenstaga ya Melora.

Maitsibooa.

'Me lefoko ya Morena ya ba ya liralela Yona loa bobeli, le re, <sup>2</sup> Tloga, o ee koa Ninefe, motse o mogolo oo, o kuoe lefoko kaga one ye ke le go la-

oletseñ. <sup>3</sup> Ke gone Yona o tlogileñ, a ea koa Ninefe, kafa lefokuñ ya Morena. Ninefe e ne e le motse o mogolo thata, oa loeto loa malatsi a le mararo. 4'Me Yona a simolola go tsena mo motseñ, a eta loeto loa letsatsi le leñoefela, 'me a goeletsa, a re, E sale malatsi a le mashome mane, 'me Ninefe o tla ribegelioa. <sup>5</sup>'Me batho ba Ninefe ba lumela Molimo; ba bolela go itima liyo, ba apara khai ea kgetse, go simolola ka eo mogolo oa bone go ea koa go eo 6 'Me mafoko 'motlanyana. ao a fitlhela kgosi ea Ninefe, 'me ea tloga mo teroneñ ea eone, ea apola morepo oa eone, ea apara khai ea kgetse, ea nna mo moloreñ. 7'Me ga boleloa ga kuioa mo Ninefe ka taolo ea kgosi le marenana a eone, ga toe, A go se ka ga ya ope, lefaele motho, lefaele kgomo, lefaele motlhape, kgotsa secomana. Go se ka ga nna go fula, lefaele go noa metse: 8 a go apesioe ka khai ea kgetse lefaele motho kgotsa kgomo, le gone a ba goeletse Molimo thata: ee a moñoe le moñoe oa bone a shokologe mo motsamaoñ oa gagoe o o boshula, le mo thubakoñ e e mo mabogoñ a bone. 9 Go itse mañ fa Molimo o senka o shokologa o ikoatlhaea, o shokologe mo bocarareñ ya one, go-10 'Me More re se nyelele? limo oa bona litiro tsa bone. gore ba shokologile mo motsamaoñ oa bone o o boshula:

'me Molimo oa ikoatlhaela boshula yo o no o rile o tla bo ba lirela; ga oa ka oa bo lira.

#### YONA 4.

'ME Yona a utloisioa botlhoko ke moo thata, a gaka-<sup>2</sup> 'Me a rapela Morena, a re, Ao, Morena, a ga kea ka ka bua yalo, ke sa le mo lefatshiñ ya me ? Ke gone ke ne ka akofa ka tshabela koa Taresheshe: gonne ka itse gore o Molimo o o pelonomi, o tletse pelotlhomogi, o bonya o galefa, o choere kutloelo-botlhoko, o ikoatlhaela boshula. 3 'Me yanoñ, Morena, tlosa botshelo ya me tlhe, gonne go shoa go molemo mo go nna go feta go tshela. 4'Me Morena a re, A o lira sentle ka o galefile? <sup>5</sup> Elirañ gone Yona o coañ mo motseñ, a nnela ntlheñ ea botlhabatsatsi ea motse, a itirela loobo, a nna mo morutiñ kafa tlase ga lone, go tsamaee a bone kafa motse o tla liragale-6 'Me Morena loañ ka gone. Molimo a baakanya thoromela a e golisetsa go okomela Yona, gore e nne moruti mo tlhogoñ ea gagoe, a tlè a gololoe mo pitlaganyoñ ea gagoe. Yona a itumelela thoromela <sup>7</sup> 'Me eare ka mosho fa bosigo bo sa, Molimo oa baakanya seboko, sa fetlha thoromela, ea shoaba. erile ka letsatsi le tlhaba, Molimo oa baakanya phefo e e mfolofolo e coa ntlheñ ea botlhabatsatsi, 'me letsatsi ya

bata tlhogo ea ga Yona, a elibala, 'me a itopela gore a shoe, a re, Go shoa go molemo mo go nna go feta go tshela. <sup>9</sup>'Me Molimo oa raea Yona, oa re, Ao lira sentle ka o galefile ka ntlha ea thoromela? 'Me a re, Ke lira sentle ka ke galefile le go isa koa loshuñ. 10 'Me Morena a re, O tlhomogetse thoromela pelo e o se kañ oa e itapisetsa, o sa e golisa ; e e tlhogileñ ka bosigo bo le boñoe, ea ba ea nyelela ka bosigo bo le boñoe: 11 'me a ga kea ka ka choanela go tlhomogela Ninefa pelo, motse oo o mogolo: o o nañ le batho ba feta ba ba mathausanta a le lekgolo le na le mashome a le mabeli ba ba sa kakeñ ba farologanya lecogo ya bone ye letona le ye le namagali; o bile o na likgomo li le lintsi?

## MIKA 4 LE 5, 1-8.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco metlhano morago ga Teriniti.

## Ka Mosho,

Tensetaga e e mo bekeñ ea Pentekosta, *Maitsibooa*, kgaolo 4, 1-8.

'ME etlare ka metlha ea bofelo, lencoè ya ntlo ea Morena le tlhomamisioe mo tlhoreñ ea maye, le golisioe golimo ga makgaba; le gone lichaba li tla chologela koa go yone. <sup>2</sup> Le merafe mentsi e tla ea, e re, Ntloñ, re tlhatlogeleñ koa ncoeñ ya Morena, le koa tluñ ea Molimo oa ga Yakobo; 'me o tla re ruta litsela tsa gagoe, re tsamaee ka litselana tsa gagoe: gonne molao o tla coa mo Sione, le lefoko ya Morena mo Yerusalema. 3 'Me o tla atlhoganya lichaba li le lintsi, a siamise merafe e e thata e e kgakala; e tla thula lichaka ka megoma ea bone, le marumo ka lisekele tsa bone: morafe ga o nka o choleletsa morafe chaka, le gone ga ba nka ba tlhola ba ithuta ntoa. ba tla nna moñoe le moñoe kafa tlase ga mofina oa gagoe le kafa tlase ga mofeige oa gagoe; le gone ga go ope eo o tla ba boitshañ: gonne go buile molomo oa Morena oa 5 Gonne limashomo-shomo. chaba cotlhe li tla tsamaea señoe le señoe ka leina ya molimo oa shone, le rona re tla tsamaea ka leina ya Morena Molimo oa rona ka metlha le metlha.

<sup>6</sup> Ka tsatsi yeo, go bua Mo-RENA, ke tla kokoanya se se tlhotsañ, ke phuthe se se lelekiloeñ: 7 le gone ke tla lira se se tlhotsitseñ masalela, le se se latlhecoeñ kgakala morafe o o thata: le go tloga foo Mo-RENA o tla ba busa mo ncoeñ ya Sione go isa koa go sa khu-<sup>8</sup>'Me oena kago e e thatafetseñ ea secomana, lokgaba loa moroalia Sione, mo go oena go tla tla; ee, borena ya pele bo tla tla, bogosi ya moroalia Yerusalema. 9 Yanoñ o thomeleletsañ? go na kgosi epe mo go oena, a mogakololi oa gago o nyeletse,

ka motloseli o go choere yaka oa mosali eo o belegañ. 10 Tlotseliega, oena moroalia Sione, o tlhoafalele go bona ñoana, yaka mosali eo o belegañ: gonne yanoñ o tla coa mo motsen, o nne mo nagen, o fitlhe le koa Babelone; gone o tla reboloa; gone Morena o tla go rekolola mo lecogoñ ya ba-11 'Me yanoñ meba ba gago. rafe mentsi e go kokoanetse, e e reñ, A a leshoefalioe, le gone a leitlho ya rona le bone keleco ea yone mo go Sione. <sup>12</sup> 'Me ga e itse megopolo ea Morena, le gone ga e tlhaloganye boikaelelo ya gagoe: gonne o e phuthetse mo seboanen yaka linata. 13 Tloga, o phothe, oena moroalia Sione: gonne ke tla lira lonaka loa gago tshipi, le litlhako tsa gago kgotlho: 'me o tla thubakanya lichaba li le lintsi : o tla neelela Morena leruo ya cone, le Morena oa lefatshe votlhe lithoto tsa cone. ‡ 5 Yanoñ o tla phuthega ka makoko, oena moroalia makoko: o re kabeletse: ba tla itaea moatlholi oa Iseraele mo lesameñ ka thupa.

<sup>2</sup> 'Me oena Bethlehema Eferata, eo o leñ 'motlana mo go ba mathausanta ba Yuta, go tla ncoela mo go oena moñoe eo o tla nnañ 'musi mo Iseraele; eo maco a gagoe a koa tshimologoñ, koa go nnetseñ rure. <sup>3</sup> Ke gone o tla ba neelelañ, go fitihela motlha o eo o tlotseliegañ a belege: 'me ba ba setseñ ba bana ba ga

'ragoe ba tla boela mo baneñ ba ga Iseraele. 4'Me o tla ema, a lise secomana sa gagoe ka thata ea Morena, ka bogabale ya leina ya Morena Molimo oa gagoe: 'me ba tla nna; gonne yanoñ o tla nna mogolo le go isa koa likhutloñ tsa lefatshe. 5'Me eo, o tla nna kagisho ea rona: etlare Moasiria a tsena mo lefatshiñ ya rona, etlare a gata mo matluñ a rona, elire gone re mo cosetsañ balisa ba shupa, le banna bagolo ba fera 'meli. 6 'Me ba tla senya lefatshe ya Baasiria ka chaka, le lefatshe ya ga Nimerote mo likgoroñ tsa yone: 'me o tla re golola mo go Moasiria, motlhañ go o tsenañ mo lefatshiñ ya rona, motlhañ go o gatañ moleloane oa <sup>7</sup>'Me ba ba setseñ ba ga Yakobo ba tla nna mo gare ga lichaba li le lintsi yaka monyo o coa mo Moreneñ, yaka melupe mo boyanye; e e sa leteñ motho, lefaele go lebelela bomoroa batho.

## міка 6.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco metlhano morago ga Teriniti.

## Maitsibooa.

UTLOAÑ heñ se Morena o se buañ: Nanoga, o seke fa pele ga maye, a makgaba a utloe lencoé ya gago. <sup>2</sup> Lona maye lo utloe phetolano ea Morena, le lona metheo e e tiileñ ea lefatshe: gonne Mo-

RENA o fetolana le seshaba sa gagoe, o tla sekana le Iseraele. <sup>3</sup> Seshaba sa me, ke go liretseñ? ke go lapisitse kañ? shupañ kaga me. 4 Gonne ke ne ka go ntsha mo lefatshiñ ya Egepeto, ka go rekolola mo tluñ ea bokgoba; ka ba ka go eteleletsa pele Moshe le Aarone le Miriame. <sup>5</sup> Seshaba sa me, gopola tlhe se Balaka kgosi ea Moabe o na a se ikaelela, le se Balaame moroa Beore o se mfetotseñ; gopola go simolola ka Shitime go ea koa Gilegale, gore lo itse litiro tse li siamen tsa Morena. <sup>6</sup> Ke tla ea le eñ fa pele ga Morena, ke ikobele fa pele ga Molimo oa bogolimo? a ke tla ea fa pele ga one le lintsheco tse li fisioañ, le linamane tsa ñoaga o le osi? 7 A Morena o tla natefeloa ke lipheleu li le mathausanta, lefaele ke linoka li le mathausanta a leshome tsa loukoane? a ke tla ntshetsa tlolo ea me motsaloa pele oa me, louño loa 'mele oa me ka ntlha ea sebe sa mooa oa me? 8 O go itsisitse, oena motho, se se molemo; kana Morena o batlañ mo go oena, faese gore o lire ka tshiamo, o rate kutloelo-botlhoko, le gone o tsamaee le Molimo oa gago ka boikokobeco.

† <sup>9</sup>Lencoé ya Morena le goeletsa motse, le eo o tlhalefileñ o tla bona leina ya gago: utloañ thupa, le eo o e beileñ. <sup>10</sup> A mahumo a bolotsana a sale mo tluñ ea molotsana, le selekanyo se se tlhaelañ se se

ilegañ. <sup>11</sup> A nka nna eo o itshekileñ ke na le selekanyo sa pego sa bolotsana, le kgetse ea makete a tsieco? 12 Gonne bahumi ba one ba tletse tlhakolo, le banni ba one ba buile maaka, le loleme loa bone ke loa tsieco mo leganoñ ya <sup>13</sup> Ke gone le nna ke go iteileñ ka ntho e e botlhoko; ke go lirile lolëa ka ntlha <sup>14</sup> O tla ya, ea libe tsa gago. 'me ga o nka o kgora; le lolese loa gago lo tla nna mo ten ga gago: le gone o tla tlosa, 'me ga o nka o isa ka polokego; le se o se isañ ntla se neela mo chakeñ. 15 O tla. yala, 'me ga o nka o roba: o tla gata louño loa motlhoare, 'me ga o nka o itlotse ka ole ; le loa mofina, 'me ga o nka o noa beine. 16 Gonne litaelo tsa ga Omeri li ntse li tshegelioa, le litiro tsa ntlo ea ga Ahabe cotlhe, le gone lo tsamaea ka likgakololo tsa bone: gore ke tle ke go lire kgakgamaco, le banni ba gone coitlo ; 'me lo tla belega kgobo ea seshaba sa me.

## міка 7.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco metlhano morago ga Teriniti.

## Maitsibooa (2).

KE latlhegile! gonne ke ntse yaka fa ba sena go fula mauño a selemo, yaka mabulucho a mofina o fuliloe: ga go na lesitlha go yeoa; mooa

oa me o eletsa lebucoapele ya lifeige. <sup>2</sup> Moitshephi o felile mo lefatshiñ, ga go nna ope eo o thokgameñ mo bathuñ: ba lalela mali botlhe; ba coma moñoe le moñoe ñoana ga 'ragoe ka lotlöa. <sup>3</sup> Mabogo a bone a tlhoafaletse go lira se se boshula; kgosana ea lopa, le moatlholi o lebeletse tuelo; le monna mogolo o kakanya tlhologelelo ea mooa oa gagoe : yalo ba go logaganya. molemo mo go bone go fetisa o ntse fela yaka sekhi: eo o fetisañ ka thokgamo o boshula go feta logora lo lo 'mitloa: letsatsi ya balebeli ba gago, eleñ tekolo ea gago, le tsile; yanoñ go tla nna poporegelo ea bone. <sup>5</sup> Se ikanyeñ mo tsaleñ, se kgantshe moshupatsela: o lebele meyako ea molomo oa gago mo go eo o letseñ mo sehubeñ sa gago. 6 Gonne moroace o tlotlolola 'ragoe, le moroalie o cogela 'magoe, le ñoetsi o cogela matsalagoe; baba ba motho ke ba ga gabo.

7 'Me kaga me, Ke tla lebela mo Moreneñ; ke lebelele Molimo oa poloko ea me: Molimo oa me o tla nkutloa. 8 Se itumele kaga me, 'maba oa me: ere ke oa, ke coge; ere ke nna mo lefiñ, Morena a nnele leseli. 9 Ke tla belega bocarara ya Morena, ka gonne ke mo leofetse; go tsamaea a emele tsheko ea me, a nkatlholele: o tla nntshetsa mo leseliň, ke tla leba tshiamo ea gagoe. 10 Elirañ gone 'maba oa me o tla go bonañ, a bipioe ke li-

tlhoñ; eo o na a nthaea, a re, Morena Molimo oa gago o kae? Matlho a me a tla 'mona; yanoñ o tla gatakoa yaka seretse sa mebila. 11 Letsatsi ya go aga lithako tsa gago! ka letsatsi yeo taelo e tla shutiselioa kgakala. 12 Ka letsatsi yeo ba tla tla mo go oena. ba coa koa Asiria le mo metseñ ea Egepeto, le go tloga koa Egepeto go ea koa Nokeñ, le go tloga koa leoatleñ go isa koa leoatleñ, le go tloga koa ncoeñ go isa koa ncoeñ. <sup>13</sup> Lefagontseyalo lefatshe le tla ropefala ka ntlha ea ba ba ntseñ mo go yone, ka louño loa meliro ea bone.

<sup>‡ 14</sup> Fulisa seshaba sa gago ka lore loa gago, secomana sa boshoa ya gago, se se ntseñ ka boyosi, mo sekgoeñ mo gare ga Karemele: a se fulele mo Bashana le Gileate, yaka ka malatsi a bogologolo. 15 Ke tla 'montsha lilo tse li gakgamatsañ yaka ka malatsi a go coa ga gago mo lefatshiñ ya Egepeto. 16 Merafe e tla bona, e tlhabeloe ke bonatla ya eone litlhoñ: e tla baea mabogo a eone mo melomoñ ea eone, litsebe tsa eone li nne boshushu. 17 E tla lacoa lorole yaka noga, e coe mo mafeloñ a eone a a pitlaganyeñ e roroma yaka tse li gagabañ tsa lefatshe: e tle mo Moreneñ Molimo oa rona, e boife ka ntlha ea gago. 18 Molimo ke ofe o o choanañ le oena, o o lebalelañ tshiamololo, o o sa tlhokomeleñ tlolo ea masalela a boshoa ya gago? ga a tshegeletse bogale ya gagoe rure, ka gonne o kgatlhoa ke kutloelo-botlhoko. <sup>19</sup> O tla boela a re utloele-botlhoko: o tla gatakela litshiamololo kafa tlase ga maoto: le gone o tla latlhela libe tsa bone cotlhe mo mateñye a leoatle. <sup>20</sup> O tla liragaletsa Yakobo bonnete, le Aberahame kutloelo-botlhoko, e o e ikanetseñ bo'raecho le mo malatsiñ a bogologolo.

### NAHUME 1.

Tsatsi ya ga Barnabase Moitshephi.

Maitsibooa.

LEFORO kaga Ninefe. Buka ea sebono sa Nahume, oa Elekoshe.

<sup>2</sup> Morena ke Molimo o o lehufa, oa boshulosa : Morena oa boshulosa, o tletse bocarara: Morena o boshulosa lira tsa gagoe, o beela baba ba gagoe bogale thoko. <sup>3</sup> Morena o bonya go galefa, o mogolo mo thaten, ga a nka a atlholela eo o molato; Morena o na le tsela ea gagoe mo sefefoñ le mo secüacüeñ, le maru ke lorole loa maoto a gagoe. 4 O kgalemela leoatle, oa le chesa, o kgalisa linoka cotlhe: Bashana oa shoaba le Karemele. sethunya sa Lebanona sea shoaba. 5 Maye a tsikinyega fa pele ga gagoe, le makgaba aa tlhapologa; lefatshe lea kokomoga fa pele ga gagoe, ee, lefatshe, le botlhe ba ba ntseñ

mo go yone. 6 Go ka ema mañ fa pele ga kgalefo ea gagoe? ke mañ eo o ka nnañ ka bogolo ya bogale ya gagoe? bocarara ya gagoe bo chologile yaka molelo, le mafika a thubagañoa ke ene. <sup>7</sup> Morena o molemo, ke botshabelo mo tsatsiñ ya tlalelo; o itse ba ba ikantseñ mo go ene. 8'Me o tla felisetsa felo ga eone rure ka moroalela o o penologañ, a latelele baba bagagoe mo lefifiñ. 9 Lo ikaelela eñ kaga Morena? o tla felisa gotlhe: pitlaganyo ga e nka e tlhaga gabeli. 10 Gonne lefa ba ntse yaka 'mitloa e e ñanaganyeñ, ba ekete ba nole bobe ba tagiloe, ba tla yeoa gotlhe yaka motlhaka o o omileñ. 11 Moñoe o lule mo go oena eo o ikaeletseñ boshula kaga Morena, eo o gakololañ bolotsana. 12 Go bua yana Morena: Lefa ba itekanetse, ba le bantsi, le gone ba tla reñoa yalo, 'me a fetele koo. Lefa ke go pitlagantse, ga nka ke tlhola ke go pitlaganya. 13 'Me yanoñ ke tla roba yokoe ea gagoe mo go oena, ke kgaoganye likgole tsa gago. 14 'Me Morena, o ntshitse taolo kaga gago, gore leina ya gago le se ka ya tlhola le yaloa: ke tla kgaola sechoancho se se setiloen le sechoancho se se tsheecoeñ mo tluñ ea melimo ea gago; ke tla lira pupu ea gago: gonne o makgapha. 15 Bonañ mo maven maoto a eo o tlan le mafoko a a molemo, eo o bolelañ kagisho! Oena Yuta tshegetsa

meliro ea gago, o liragatse maikano a gago; gonne ga o nka o tlhola o ralaloa ke eo o boshula. O kgaolecoe rure.

#### HABAKUKE 2.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco merataro morago ga Teriniti.

#### Ka Mosho.

Ke tla ema mo boemoñ ya me ya go lebela, ke ipee mo kagoñ e e thatafetseñ, ke tle ke lebele go bona se o tla se buañ le nna, le se ntla se fetolañ kaga ñoñorego ea me. <sup>2</sup> 'Me Morena a mphetola, a re, Koala sebono, o se ranole mo matlapeñ, gore eo o se balañ a taboge. <sup>3</sup> Gonne sebono se sa na le lobaka lo se lo beecoeñ, le gone se akofela koa bokhutloñ, ga se nka se aka: lefa se liega, o se lete; gonne ka mannete se tla tla, ga se nka se liega. 4 Bonañ, mooa oa gagoe o gogomogile, ga oa thokgama mo go ene: 'me mosiami o tla tshela ka tumelo ea gagoe. <sup>5</sup> Ee, le gale, boyaloa bo loga maano, ke monna oa boikgancho, eo o sa tlholeñ mo gae ; eo o okeletsañ keleco ea gagoe yaka bobipo, o ntse yaka losho, ga a kake a kgorisioa, 'me o ikokoanyetsa merafe eotlhe, o ithatlaganyetsa lichaba cotlhe. 6 Botlhe ba, a ga ba nka ba mo tseela sechoancho, le sekao sa ñoñolo kaga gagoe, ba re, Go latlhega eo o okeletsañ se eseñ sa gagoe! go lele go le kaee? le eo o ipelesañ ka liikano!

A ga ba nka ba ema ka choganyeco ba ba tla go lomañ, ba coge ba ba tla go tlhokofatsañ, 'me o tla ba nnela thopo.

Ka gonne o thopile merafe e le mentsi, masalela a lichaba a tla go thopa otlhe; ka ntlha ea mali a batho, le ka ntlha ea tlhakolo e e liragaletseñ lefatshe, le motse, le ba ba ntseñ mo go one botlhe.

† <sup>9</sup> Go latlhega eo o bonelañ ntlo ea gagoe leruo ye le boshula, gore a bee setlhaga sa gagoe koa golimo, a tle a gololoe mo lecogoñ ya boshula! <sup>10</sup> O gakololetse ntlo ea gago litlhoñ, ka go kgaola lichaba li le lintsi, le gone o leofetse mooa oa gago. <sup>11</sup> Gonne lencoè ye le mo lomoteñ le tla gooa, le mosepori o o mo likgonye o le fetole.

12 Go latlhega eo o agañ motse ka mali, a tlhomamisa motse ka tshiamololo! 13 Bonañ, a ga se coe mo Moreneñ oa mashomo-shomofa lichaba li itapisetsa molelo, le merafe e iponela tsapa lefela i 14 Gonne lefatshe le tla tlala kico ea Morena, yaka metse a bipa leoatle.

<sup>15</sup> Go latlhega eo o nosañ moñoe ka ene, eo o tshelañ bocarara ya gago, le gone oa mo tagisa, gore o lebe go bisa go ikatega ga bone! <sup>16</sup> O tletse litlhoñ mo bakeñ sa kgalalelo: le oena o noe, o nne yaka eo o se kañ a bololioa: senoelo sa lecogo ye

letona ya Morena se tla likologela mo go oena, le litlhoñ tse li mashoe li tla nna mo kgalaleloñ ea gago. <sup>17</sup> Gonne tlhakolo e e lirecoeñ Lebanona e tla go bipa, le tshenyo ea libatana e e ba chositseñ, ka ntlha ea mali a batho, le ka ntlha ea tlhakolo e e lirecoeñ lefatshe, le motse, le botlhe ba ba ntseñ mo go one.

<sup>18</sup> Kana sechoancho se se setiloeñ se shoela molemo ofe fa moliri oa shone a se setile? sechoancho se se tshecoeñ, le moruti oa maaka, fa moliri oa tiro ea gagoe a ikanya mo go shone, gore a lire lichoancho tsa bomumu. <sup>19</sup> Go latlhega eo o raeañ logoñ, a re, Coga; le lencoè ye le tuuletseñ, a re, Ema. A shone se tla ruta? Bona, se manegiloe ka gauta le selefera, ga go na mooa ope <sup>20</sup> 'Me Momo teñ ga shone. RENA o mo tempelen ea gagoe e e boitshepho: a go lilimale lefatshe yotlhe fa pele ga gagoe.

# HABAKUKE 3.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco merataro morago ga Teriniti.

#### Maitsibooa.

THAPELO ea ga Habakuke, moperofeta, e tle e opeloe ka Shigionotho.

<sup>2</sup> Morena, ke utloetse tumeli ea gago, 'me ka boifa. Morena, tshelisa tiro ea gago mo gare ga linyaga, e itsefatse mo gare ga linyaga; mo bogaleñ o tle o gopole choaro. <sup>3</sup> Molimo o lule koa Temana, le Moitshephi koa ncoeñ ya Parana. Kgalalelo ea gagoe e bipile magolimo, le lefatshe ya tlala pako ea gagoe. phatsimo ea gagoe ea nna yaka leseli ; a na le marañ a coa mo lecogoñ ya gagoe: le thata ea gagoe ea fitlheloa gone. <sup>5</sup> Botlhoko ya leroborobo ya mo etelela pele, le magala a molelo a coa fa maotoñ a gagoe. 6 A ema, a lekanya lefatshe: a leba, a kgaoganya merafe: le maye a a nnetseñ rure a falalioa, makgaba a a sa feleñ a obega: maeo a gagoe a ne a ntse yaka a bogologolo. <sup>7</sup> Ka bona litente tsa Kushana li le mo pitlaganyon, ga tlakasela masela a litente tsa lefatshe ya Mitiana. Morena o na a gakatsegela linoka? a oa galefela linoka, a oa nnela leoatle bocarara, ka o no oa palama lipitse tsa gago, le licariota tsa gago tsa poloko? 9 Bora ya gago ya bipologa; maikano e ne e le lefoko ye le tiileñ mo licoñ. Oa tsetsereganya lefatshe ka <sup>10</sup> Maye a na a go bona a choga; moroalela oa metse oa feta; boliba ya ntsha lencoé ya yone, ya choleletsa mabogo a yone golimo. 11 Letsatsi le ñoeli tsa ema mo boagoñ ya cone; ka leseli ya mecoi ea gago e e ne e fofa, ka go phatsima ga lerumo ya gago ye le benyañ. 12 Oa ralala lefatshe ka bocarara, oa

photha merafe ka bogale. <sup>13</sup> Oa coela go boloka seshaba sa gago, go boloka motlolioa oa gago ; oa tlhaba tlhogo mo tluñ ea molotsana, go senola motheo go fitlhela mo thamuñ. <sup>14</sup> Oa phunya tlhogo ea batlhabani ba gagoe ka linthe tsa gagoe ka esi: ba tla yaka sefefo go mphalatsa: boitumelo ya bone e ne e le go yela 15 Oa. bahumanegi sekoena. gata leoatle ka lipitse tsa gago, moköa oa metse a magolo. 16 Ka utloa, mpa ea me ea roroma, lipounama tsa me tsa bebenya ka lencoé yeo; go bola ga tsena mo marapoñ a me, le gone ka roroma mo bonnoñ ya me: gore ke itapolose ka motlha oa tlalelo, motlhañ go e tlhatlogelañ seshaba se se mo tlhaselañ ka mashomo. <sup>17</sup> Gonne lefa mofeige o senka o thunya, le louño o sa bonoe mo mefineñ ; letsapa ya motlhoare le tlhaela, le masimo a sa ntshe liyo; lecomane le kgaoloa mo lesakaneñ, le motlhape o tlhokafala mo lesakeñ: <sup>18</sup> lefagontseyalo ntla itumela mo Moreneñ, ke tla ipela mo Molimoñ oa poloko ea me. <sup>19</sup> Morena, Molimo, ke thata ea me, o lira maoto a me yaka a tshephe, o tla nkisa mo mafeloñ a me a a golimo.

#### SEFANIA 3.

Shontaga ea Mashomea mabeli a a meco merataro morago ga Teriniti.

## Maitsibooa (2).

Go latlhega one o o serukutlhi, o o leshoefetsen, elen motse o o patikañ! <sup>2</sup> Ga oa ka oa utloa lencoé; o sa amogela tshiamisho; o sa ikanya mo Moreneñ; o sa atamela Moli-<sup>3</sup> Likgosana tsa mo oa one. one tse li mo go one ke litau tse li luman ; baatlholi ba one ke liphiri tsa lotlatlana; ga ba tlogelele ka mosho sepe. <sup>4</sup> Baperofeta ba one ke batho ba ba lolëa, ba ba boferefere: baperiseta ba one ba itshepholotse felo fa go boitshepho, ba <sup>5</sup> Morena tlhakotse molao. eo o mo gare ga one o siame, ga a nka a lira tshiamololo; o ntshetsa tshiamisho ea gagoe mo leseliñ ka mosho moñoe le moñoe, ga a tlhaele; 'me mosiamololi ga a itse litlhoñ lipe. <sup>6</sup> Ke kgaotse merafe, lithako tsa eone li senyegile; ke ropefalitse mebila ea eone, ga go kake ga feta ope: metse ea eone e senyegile, 'me ga e na motho ope, ga e na monni ope. <sup>7</sup> Ka re, Gamarure o tla mpoifa, o amogele tshiamisho; yalo boago ya one ga bo nka bo kgaoloa, kafa go cotlhe tse ke lio beetseñ: 'me ba cogela ba bolisa meliro ea bone. 8 Ke gone lo ntebelele, go bua Morena, go fitlhela letsatsiñ ye ke emelañ thopo ka yone: gonne ikaelelo ea me ke go kokoanya merafe, gore ke phuthe magosi, ke tle ke a tshelele bocarara ya me, eleñ bogale ya me yotlhe yo bogolo; gonne lefatshe yotlhe le tla yeoa ka molelo oa lehufa ya me. <sup>9</sup> Gonne motlhañ goo ke tla fetolelañ lichaba puo e e itshekileñ, gore ba biletse mo leineñ ya Morena, ba mo lirelele goñoe.

† <sup>10</sup> Barapeli ba me, eleñ moroalia baphatlalalioe me, ba tla lere sentsheco sa me koa moseva ole oa linoka tsa Ethiopia. 11 Ka motlha oo ga o nka o tlhabeloa meliro ea gago eotlhe litlhoñ, e o ntlolileñ ka eone: gonne motlhañ goo ke tla tlosañ mo go oena ba ba bobelompe ba gago ba ba mabela, le gone ga o nka o tlhola o ikgantsha mo ncoeñ ya me ye le boitshepho. 12 'Me ke tla tlogela mo gare ga gago seshaba se se pitlaganyeñ se se humanegileñ, 'me ba tla ikanya mo leineñ ya Mo-<sup>13</sup> Masalela a Iseraele ga a nka a lira tshiamololo, lefaele go bua maaka ; le gone loleme loa tsieco ga lo nka lo bonoa mo molomoñ oa bone: gonne a tla fula a botha, 'me ga go ope eo o tla a chosañ. <sup>14</sup> Moroalia Sione, opela; Iseraele, o luluetse; moroalia Yerusalema, o itumele, o ipele ka pelo eotlhe. 15 Morena o tlositse likatlholo tsa gago, o latlhile 'maba oa gago: kgosi ea Iseraele, eleñ Morena, o mo gare ga gago: ga o nka o

tlhola o boifa boshula. 16 Ka. motlha oo go tla reoa Yerusalema, go toe: O se boife: Sione, a mabogo a gago a se ka a repa. <sup>17</sup> MORENA, Molimo oa gago o mo gare ga gago, ke mothati eo o tla bolokañ: o tla itumela golimo ga gago ka boitumelo, a iketle mo loraton loa gagoe, a itumele golimo ga gago ka kopelo. 18 Ke tla phutha ba ba hutsafalelañ phuthego ithiba, ba e ne e le ba gago: ba 'melego o o mo go one e 19 Bona, le kgobo. ne e ka nako eeo ke tla lirolola botlhe ba ba go pitlaganyañ: le gone ke tla boloka eo o tlhotsañ, ke phuthe eo o lelekiloen: ke tla ba lira gore ba bakoe ba tumisioe, ba litlhoñ tsa bone li ne li le mo lefatshiñ yotlhe. nako eeo ke tla lo lere, le ka nako eeo ke lo phuthe : gonne ke tla lo lira gore lo tumisioe lo bakoe mo lichabeñ tsa lefatshe cotlhe, motlhañ ke bosetsañ bochoaro ya lona fa pele ga matlho a lona, go bua Morena.

HAGAE 2, 1-9.

Shontaga ea Mashome a mabeli a meco e e shupañ morago ga Teriniti.

Maitsibooa.

Le Letsatsi ya Ntlafaco ea ga Maria Moitshephi. Maitsibooa.

LEFOKO YA MORENA le ne ya lirala ka Hagae moperofeta ka kgoeli ea boshupa, ka letsatsi ya mashome a mabeli a a moco o moñoe-fela, le re, <sup>2</sup> Yanoñ raea Serubabele moroa Shealetiele, 'musi oa Yuta, le Yehoshoa moroa Yosataka, moperiseta eo mogolo, le masalela a seshaba, o re, <sup>3</sup> E mañ mo go lona eo o setseñ oa ba ba ne ba bona ntlo e mo kgalaleloñ ea eone ea pele? 'me yanoñ lo e bona e ntse yañ i a ga se yaka ese sepe mo matlhoñ a lona? 4 Lefagontseyalo, kgoathala, Serubabele, go bua Morena; le oena Yehoshoa, moroa Yosataka, moperiseta eo mogolo, o kgoathale; kgoathalañ le lona seshaba shotlhe sa lefatshe, go bua Mo-RENA, lo be lo lire: gonne ke na le lona, go bua Morena oa mashomo-shomo, 5 kafa lefokuñ ye ke golaganyeñ le lona ka yone, mogañ lo hulugañ Egepeto, le mooa oa me oa nna mo go lona: se boifeñ. 6 Gonne go bua yana Morena oa mashomo-shomo: Go fitlhela gañoe-fela, ke lobakanyana, <sup>7</sup> 'me ke tla tsikinya magolimo, le lefatshe, le leoatle, le mmu o o omeletseñ, le lilo tse li elelicoeñ ke merafe eotlhe li tla tla, ke be ke tlatse ntlo e ka kgalalelo, go bua Morena oa mashomo-shomo. <sup>8</sup> Selefera ke ea me, le gauta ke ea me, go bua Morena oa mashomo-shomo. <sup>9</sup> Kgalalelo morago ea ntlo eno e tla feta ea pele, go bua Morena oa mashomo-shomo: le gone mo felon fa ke tla baea kagisho, go bua Morena oa mashomoshomo.

#### SEKARIA 3.

Tsatsi ya ga Peterose Moitshephi.

#### Maitsibooa.

'ME o na a mpontsha Yehoshoa, moperiseta eo mogolo, a eme fa pele ga moengele oa Morena, le Satane a eme fa lecogoñ ya gagoe ye letona go mo ganetsa. 2'Me Morena a raea Satane, a re, A Morena a go kgalemele Satane; ee, a Morena eo o itlhophetseñ Yerusalema a go kgalemele: se a ga se mocoaisho o ogocoe mo moleloñ?

<sup>3</sup>'Me Yehoshoa o na a apere liaparo tse li leshoe, a eme fa pele ga moengele. 4'Me a fetola a bua le ba ba emeñ fa pele ga gagoe, a re, Mo apolen liaparo tse li le-'Me mo go ene a re, Bona, ke go tlositse tshiamololo ea gago, le gone ke tla go apesa liaparo tse lintle. 5 Me ka re, A ba mo roese seroalo se sentle mo tlhogoñ. gone ba mo roesitseñ seroalo se sentle mo tlhogoñ, ba mo apesa liaparo; le moengele oa Morena o na a eme fa. 6'Me moengele oa Morena a shupela Yehoshoa, a re, <sup>7</sup> Go bua yana Morena oa mashomo-shomo: Fa o tsamaea mo litseleñ tsa me, le fa o tshegetsa taelo ea me, ke gone o tla atlholañ ntlo ea me, le go tshegetsa malapa a me, le gone ke tla go naea kafa o ka atamelañ fa gare ga ba ba

emeñ foo ka gone. 8 Utloa tlhe, Yehoshoa moperiseta eo mogolo, oena le balekane ba gago ba ba ntseñ fa pele ga gago: gonne ke banna eleñ sekao: gonne bona, ke tla ntsha motlhanka oa me Letlhogela. <sup>9</sup> Gonne, bonañ, · lencoè ye ke le beileñ fa pele ga Yehoshoa; mo lencoen le le leñoe-fela go na le matlho a shupa: bonañ ke tla seta go seta ga yone, go bua Morena oa mashomo-shomo, ke tlose tshiamololo ea lefatshe yeo ka tsatsi le le leñoe-fela. <sup>10</sup> Ka tsatsi yeo, go bua Mo-RENA oa mashomo-shomo, lo tla biletsanya, moñoe le moñoe a biletse moñoe ka ene mo tlase ga mofina, le mo tlase ga mofeige.

#### SEKARIA 4.

Tsatsi ya Bo-Filepe le Yakobo Baitshephi.

## Maitsibooa.

'Me moengele eo o na a bua le nna a ba a tla, a ncosa, yaka motho a cosioa mo borokoñ ya gagoe. <sup>2</sup>'Me a nthaea, a re, O bonañ? 'Me ka re, Ke bonye, 'me bona, setlhomo sa lobone se eleñ sa gauta shotlhe, se na le seyana sa shone fa golimo ga shone, le lipone li shupa mo go shone; lobone loñoe le loñoe lo na le litlhaka li shupa: 3 le gone metlhoare e le mebeli e fa go shone, moñoe fa ntlheñ e e siameñ ea seyana, le o moñoe fa ntlheñ ea molema

ea shone. 4'Me ka fetola, ka bua le moengele eo o buileñ le nna, ka re, Tse ke eñ. morena? 5 Ke gone moengele eo o buileñ le nna, o fetotseñ, a nthaea, a re, A ga o itse gore lilo tse ke eñ? 'Me ka re, 'Nya, morena. <sup>6</sup> Ke gone o fetotseñ, a bua le nna, a re, Ke yone lefoko ya Morena mo go Serubabele le re. Ga se ka thata lefaele ka nonofo, faese ka mooa oa me, go bua Morena oa mashomo-shomo. <sup>7</sup>O mañ oena lencoè ye legolo? fa pele ga Serubabele o tla nna motlhaba: 'me o tla ntsha lencoè ya tlhogo ka litulueco tsa Choaro, choaro e nne mo go yone. 8 Le gone lefoko ya Morena ya ntiralela, le re, 9 Mabogo a ga Serubabele a thaile metheo ea ntlo e; le gone mabogo a gagoe a tla e shoetsa, 'me o tla itse fa Morena oa mashomo-shomo a nthometse mo go oena. 10 Gonne ke mañ eo o nyalitseñ tsatsi ya lilo tse lipotlana? gonne ba tla itumela, ba bone lerumo ye le lekanyañ mo mabogoñ a ga Serubabele, elen tse li shupan tse, tse eleñ matlho a Morena: li tsamaaka mo lefatshiñ yo-<sup>11</sup> Ke gone ke fetotseñ, ka mo raea, ka re, Metlhoare e mebeli e e ntlheñ e e siameñ ea setlhomo sa lobone, le ntlheñ ea molema ea shone ke eñ? 12 Ka ba ka fetola loa bobeli, ka mo raea, ka re, Likala tse peli tse tsa motlhoare ke eñ, tse li fa lichologoñ tse peli tsa gauta tse li chololañ loukoane loa gauta mo go cone, ke eñ ? 13 'Me a mphetola, a re, A ga o itse gore tse ke eñ ? 'Me ka re, 'Nya, morena. 14 Ke gone o rileñ, Ke batlolioa ba babeli, ba ba emeñ fa Moreneñ oa lefatshe yotlhe.

SEKARIA 9.

Efene ea Paseka.

Ka Mosho.

Polelo ea lefoko ya Mo-RENA kaga lefatshe ya Haterake, le gone Tamaseko e tla nna bonno ya eone; gonne leitlho ya batho le ya lico cotlhe tsa Iseraele le koa Moreneñ: 2 le kaga Hamatha le yone ye le bapilen le yone : le kaga Turo le Sitona ka gonne o botlhale <sup>3</sup>'Me Turo o na a thata. ikagela kago e e thatafetseñ, a tlhatlaganya selefera yaka lorole, le gauta e e tlhotlhiloeñ yaka seretse sa mebila. <sup>4</sup> Bonañ, Morena o tla mo ruolola, a itee thata ea gagoe mo leoatleñ; le gone o tla yeoa ke molelo. 5 Ashekelona o tla go bona, a boife; le ene Gasa, 'me a tlhabege thata; le Ekerone, gonne tebelelo ea gagoe e tla tlhayoa ke litlhoñ: kgosi e tla fela mo Gasa, le Ashekelona ga a nka a nnoa. <sup>6</sup> Noana oa likgora o tla nna mo Ashetota, 'me ke tla kgaola boikgogomosho ya Bafileseta. <sup>7</sup> Ke tla tlosa mali a gagoe

mo molomoñ a gagoe, le makgapha a gagoe, le ene o tla nnela Molimo oa rona masalela: a nne yaka kgosana mo Yuta, le Ekerone yaka Moyebusa. <sup>8</sup> Le gone ke tla tlhaolela ntlo ea me kemanoñ le leshomo, gore go se fete ope go se booe ope: le gone ga ba nka ba tlhola ba ralaloa ke mopatiki ope: gonne yanoñ ke bonye ka matlho a me.

<sup>9</sup> Itumele thata, moroalia Sione; o luluetse, moroalia Yerusalema: bona, kgosi ea gago e tla mo go cena: e siame, e bile e na le poloko: e pelonolo, e palame esele, eleñ petsana ea esele e e namagali. 10 Ke tla kgaola cariota mo go Eferaime, le pitse mo Yerusalema, le bora ya ntoa bo tla kgaoloa; 'me o tla bolelela merafe kagisho: o tla busa go simolola ka leoatle leñoe go isa koa leoatlen le lenoe, le go simolola ka Noka go isa koa likhutloñ tsa lefatshe. 11 Le gone kaga gago, ka ntlha ea mali a kgolagano ea me ke ntshitse bagolegoa ba gago mo moleteñ o o senañ metse. 12 Boelañ mo kagoñ e e thatafalicoeñ, lona bagolegoa ba cholofelo: lefaele gompiyeno ke bolela gore ke tla go boseletsa ga-<sup>13</sup> Gonne ke itaeletse beli. Yuta, ke tlalitse bora ka Eferaime; le gone ke tla tlhotleletsa bomoroao, oena Sione, gore ba emelelane le bomoroao, oena Gereka, ke go lire gore o nne yaka chaka ea mothati. 14 'Me Morena o tla bonala a ba okame, le mocoi oa gagoe o tla coa yaka logalima: 'me Morena Moli-MO o tla letsa phala, a tsamaee ka lifefo tsa boroa. RENA oa mashomo-shomo o tla ba femela : 'me ba tla senva. ba gatake maye a cuibila; ba tla noa, ba cose molumo yaka oa ba ba noleñ boyaloa: ba tla tlála yaka megopo, yaka likgokgoco tsa aletare. 16 Me Morena Molimo oa bone o tla ba boloka ka tsatsi yeo yaka lecomane ya seshaba sa gagoe: gonne ba tla nna yaka maye a kerone a cholelelicoe lefatshe ya gagoe. <sup>17</sup> Gonne molemo oa gagoe kana o mogolo yañ, le bontle ya gagoe bo bogolo yañ! mabele a tla nametsa makau, le boyaloa vo bosha bo nametse baroetsana.

# MALAKI 3, LE 4.

Shontaga ea Mashome a mabeli a a meco e e shupañ morago ga Teriniti.

## Maitsibooa (2).

Kgaolo ea boraro, go fitlhela mo fereseñ ea boshupa e baloa ka Tsatsi ya ga Yohane M. Mokolobetsi, Ka Mosho, le kgaolo ea bone e baloa ka tsatsi yeo ka yosi, Maitsibooa.

Bonan, ke tla roma moronoi oa me, 'me o tla baakanya tsela fa pele ga me: 'me Morena eo lo 'matlan o tla tla mo tempelen ea gagoe ka choganyeco: elen moronoi oa kgolagano eo lo mo itumelelañ ; bonañ o tla tla, go bua Morena oa mashomo-shomo. <sup>2</sup> 'Me emañ eo o tla emelañ letsatsi ya go tla ga gagoe? 'me go tla ema mañ ntlhañ go o bonalañ ? gonne o choana le molelo oa mothuli, le go choana yaka molora oa motlhacoi: 3 'me o tla nna yaka mothuli le moitshekisi oa εelefera; 'me o tla itshekisa bana ba ga Lefi, a ba tlhacoe yaka gauta le selefera, gore ba ntshetse Morena sentsheco <sup>4</sup> Ke gone seka tshiamo. ntsheco sa Yuta le sa Yerusalema se tla natefelañ Morena, yaka ka malatsi a bogologolo, le yaka ka linyaga tsa mapele. 5'Me ke tla lo atamela ka tshekisho, 'me ke tla nna tiilen e e bonako kemanon le baloi, le babateli, le ba ba ikanañ ka kako, le ba ba patikañ mothoaloa mo maluon a gagoe, le motlholagali, le lesiela, le ba ba faposañ moeñ mo go se se mo siametseñ, 'me ba sa mpoife, go bua Morena oa mashomoshomo. 6 Gonne nna Morena, ga ke fetoge: ke gone lona bomoroa Yakobo lo sa nyelelioañ.

<sup>7</sup> Esale malatsiñ a bo'raeno lo fapogile litaelo tsa me, ga loa li boloka. Boelañ mo go nna, le nna ke tla boela mo go lona, go bua Morena oa mashomo-shomo. 'Me loa re, Ke tla booa mo go eñ? <sup>8</sup> A motho o ka thukhutha Molimo? 'me lo nthukhuthile. 'Me

loa re, ke go thukuthile eñ? Ke ka tsa leshome le lintsheco. <sup>9</sup> Lo hutsegile ka phuco; gonne loa nthukutha, eleñ seshaba shotlhe se. 10 Lereñ tsa leshome cotlhe mo tluñ ea polokelo, gore go nne livo mo tluñ ea me, 'me lo nteke yanon ka gone, go bua Morena oa mashomo-shomo, fa ke senka ke lo tsibololela lithoba tsa legolimo, ke lo goromeletse letshego, e tsamaea bonno bo le tlhokafalele. <sup>11</sup> Le gone ke tla kgalemela seyi ka ntlha ea lona, ga se nka se senya mauño a mmu oa lona; le gone mofina oa lona ga o nka o tlhotlhora louño loa one mo tshimoñ e ese e nne nako. go bua Morena oa mashomo-12 'Me merafe eotlhe e tla lo bitsa ba letlhogonolo: gonne lo tla nna lefatshe ye le kgatlhegañ, go bua Morena oa mashomo-shomo.

<sup>‡ 13</sup> Mafoko a lona a nkgoletse, go bua Morena. 14 'Me loa re, Re go buetseñ? Lo rile, Ke lefela go lirela Molimo: re shoeloa molemo ofe ka re tshegelitse taeo ea one? le ka re tsamaile ka bohutsana fa pele ga Morena oa mashomo-shomo? 15 'Me yanoñ re bitsa ba ba boikgogomosho ba letlhogonolo; ee, ba ba lirañ bolotsana ba tlhatlaanye; ee, ba leka Molimo, 'me ba gololega. 16 Elirañ gone ba ba boifañ Morena ba buisanya: le Morena a reetsa, a utloa, le buka ea kgopoco e ne ea koaloa fa pele ga gagoe, ka

ntlha ea ba ba boifañ More-NA, ba gopola leina ya gagoe. 17 'Me e tla nna ba me, go bua Morena oa mashomoshomo, motlhañ goo ke lirañ, eleñ lohumo loa sebele-bele; le gone ke tla ba rekegela, yaka monna a rekegela moroace ka esi eo o mo lirelañ. 18 'Me lo tla ba lo farologanya gare ga mosiami le molotsana, gare ga eo o lirelañ Molimo le eo o sa o lireleñ. 4 Gonne bonañ, letsatsi le etla, le tuka yaka leisho; le ba ba boikgogomosho botlhe, le botlhe ba ba lirañ bolotsana, ba tla nna lirite: 'me letsatsi ye le tlañ le tla ba chuba, go bua Mo-RENA oa mashomo-shomo, 'me ga le nka le ba tlogelela mocoe lefaele kala. <sup>2</sup> 'Me lona ba lo boifañ leina ya me, letsatsi ya tshiamo le tla lo tlhabela le na le pholisho mo liphukeñ tsa yone; 'me lo tla coa, lo kalape yaka morole oa linamane. 3 Le gone lo tla gatakela balotsana; gonne e tla nna molora kafa tlase ga lipato tsa linao tsa lona ka letsatsi ye ke lirañ ka yone, go bua Morena oa mashomoshomo.

<sup>4</sup> Gakologeloañ molao oa ga Moshe motlhanka oa me, o ke o mo laoleletseñ Baiseraele botlhe koa Horeba, eleñ litshiamisho le likatlholo. <sup>5</sup> Bonañ, ke tla lo romela Eleyahoe moperofeta pele ga letsatsi ye legolo ye le tshabegañ ya Morena le ese le tle. <sup>6</sup> Me o tla shokololela

bana pelo ea bo'rabo, le gone a shokololele bo'rabo pelo ea bana, ese ere gono ka tla, ka itaea lefatshe ka phuco.

BARUKE 4, 21-30.
Tsatsi ya Ba ba senañ Molato.

Maitsibooa.

Nametsegan, lona bana ba me, lo biletse mo Moreneñ, 'me o tla lo golola mo thateñ le mo lecogoñ ya baba. Gonne cholofelo ea me e mo go Eo o nnetseñ rure, gore o tla lo boloka; le boitumelo bo ntletse bo coa mo go Eo o boitshepho, ka ntlha ea kutloelo-botlhoko e e tla akofañ e tla mo go lona e coa mo go Eo o neetseñ rure, 'Moloki oa rona. <sup>23</sup> Gonne ke lo bololitse ka segalo le selelo: 'me Molimo o tla ba oa lo nnaea ka boitumelo le nyakalalo ka <sup>24</sup> Fela go sena bokhutlo. yaka ba ba nnelañ Sione gaufi ba bonye bochoaro ya lona: le gone yalo ba tla akofa ba bona poloko ea lona e coa mo Molimoñ oa rona. e e tla tlañ mo go lona ka kgalalelo e kgolo, le marañ a Eo o nnetseñ rure. <sup>25</sup> Bana ba me, ichokeñ sentle bogale yo lo tlecoeñ ke yone bo coa mo Molimoñ: gonne 'maba oa gago o go bogisitse; 'me o tla akofa o bona tshenyego ea gagoe, o gate thamo ea <sup>26</sup> Ba ba koafetseñ gagoe. ba me ba ile ka litsela tse li magoata, ba tlosicoe yaka

lecomane le gapiloe ke baba. <sup>27</sup> Nametsegañ, lona bana ba me, lo biletse mo Moreneň: gonne lo tla gakologeloa ke eo o lo liragalelitseñ lilo tse. <sup>28</sup> Gonne yaka lo no lo gopotse go timela mo Molimoñ: yalo, ere lo boile, lo bo lo o batle gashome. 29 Gonne eo o lo lerelitseñ lipeco tse o tla ba a lo leretse boitumelo yo bo nnetseñ rure 'mogo le poloko ea lona. 30 Kgoathala, oena Yerusalema: gonne eo o go shilen leina yeo o tla go gomotsa.

BOTLHALE YA MOROA SIRAKE 38, 1-15.

Tsatsi ya ga Luka M. Moefangele.

#### Maitsibooa.

Tlotlaŭ ñaka ka tlotlo e e e choanetseñ ka ntlha ea kafa lo thusicoeñ ke eone ka gone: gonne e bopiloe ke Morena. <sup>2</sup> Gonne go folisa go coa mo go Eo o golimo-limo, le gone e tla bona tlotlo mo kgosiñ. <sup>3</sup> Nonofo ea ñaka e tla choletsa tlhogo ea eone: le mo matlhoñ a batho ba ba golileñ e tla gakgamatsega. 4 Morena o bopile mere mo lefatshin; eo o tlhalefilen ga a ∽nka a e ila. ⁵A metse ga a ka a natetshioa ka logoñ, gore nonofo ea lone e itsioe? <sup>6</sup>Le gone o neile batho nonofo, gore a tlotlege mo litiroñ tsa gagoe tse li gakgamatsañ. O folisa batho ka eone, o tlosa matlhoko a bone. 8 Naka e lira setlhare ka eone; litiro tsa gagoe ga li nka li khutlisioa; kagisho e coa mo go ene eo golimo ga lefatshe <sup>9</sup> Moroaka, ere mo yotlhe. poboloñ ea gago o se itsape, me o rapele Morena, o tla go silila. 10 Khutlela go leofa, o laele mabogo a gago ka tshiamo, o itshekise pelo ea gago mo tshiamololoñ eotlhe. <sup>11</sup> Ntsha lonkgo lo lo monate, le segopoco sa bupi yo bo boleta; ntsha sentsheco se se nonneñ yaka o sa tlhole o le gone. 12 O tloge o shutele ñaka, gonne Morena o e bopile: a e se ka ea go tlogela, <sup>13</sup> Go na gonne oa e batla. le lobaka lo thusho e e molemo e leñ mo mabogoñ a cone ka lone. 14 Gonne le gone li tla rapela Morena, gore a tshegofatse se li se ntshañ ka ntlha ea tapologo le pholisho gore botshelo bo tle bo lelefalioe.

BOTLHALE YA GA SOLOMONE 3, 1-10.

Tsatsi ya Baitshephi botlhe.

## Ka Mosho.

'ME meoa ea basiami e mo lecogoñ ya Molimo, ga ba nka ba añoa ke pogisho epe. <sup>2</sup> Mo matlhoñ a ba ba sa tlhalefañ ba ne ba ntse yaka ekete ba shule: le go tsamaea ga bone go kailoe tlalelo, <sup>3</sup> le go ra tlogela go kailoe tshenyego ea nnete; 'me ba mo kagi-

shoñ. 4 Gonne lefa ba oatlhailoe mo matlhoñ a batho, lefagontsevalo cholofelo ea bone e tletse go bisa go shoa. <sup>5</sup> 'Me ere ba sena go belioa go le go'nye, ba lueloe segolo: gonne Molimo o ba lekile, oa bona gore o choanecoe ke bone. 60 ba lekile yaka gauta mo moleloň, o ba amogetse yaka sentsheco se se fisioañ. 7'Me ere ka nako ea tekolo ea bone ba phatsime, ba taboge-taboge yaka litlhase mo motlhakeñ. tla atlhola merafe, ba buse seshaba, le Morena oa bone o tla busetsa rure. 9 Ba ba ikanyañ mo go ene ba tla tlhaloganya bo'nete; le ba ba ikanyegileñ mo loratoñ ba tla nna nae: gonne baitshephi ba gagoe ba bona choaro le kutloelo-botlhoko, le gone o tlhokometse batlhophegi ba gagoe.

BOTLHALE YA GA SOLOMONE 5, 1-17.

Tsatsi ya Baitshephi botlhe.

## Maitsibooa.

Motlhañ goo mosiami o tla emañ ka bobelokgale fa pele ga lifatlhogo tsa ba ba mo pitlagantseñ, ba ba se kañ ba kaea matsapa a gagoe sepe. <sup>2</sup> Etlare ba go bona, ba kgoberoe ke poifo e e tshabegañ, ba gakgamalioe ke poloko ea gagoe e e sa itsegeñ, e kgolo go feta kafa ba gopotseñ

ka gone. 3'Me ba ere ba ikoatlhaea ba fegeloa ka ntlha ea tlalelo ea mooa ba ithee, ba re. Eo ke ene eo re ne re ntse re mo ñoñola, ra mo lira sekao sa kgobo: 4 rona masilo ra kaca botshelo ya gagoe botseno, le bokhutlo ya gagoe vo bo senañ tlotlo: 5 kana o baleloa yañ le bana ba Molimo, le kabelo ea gagoe e mo baitshephiñ yañ! 6 Ke gone re timetseñ mo tseleñ ea nnete, le leseli ya tshiamo ga lea ka ya re phatsimela, le letsatsi ya tshiamo ga lea ka va re tlhabela. 7 Re itapisitse mo tseleñ ea boshula le tshenyego: ee, re raletse mabooa, a tsela e ne e seeo mo go one: faele tsela ea Morena, eone ga rea ka ra e itse. <sup>8</sup> Boikgogomosho re bo shoetse molemo ofe! re bonye molemo ofe ka go ipelafalela ka likhumo? 9 Lilo tseo li nyeletse yaka chuti, le yaka poso e e akofañ e feta; 10 le yaka sekepe se se tsamaeañ mo likgapetshegon tsa metse, se erileñ se sena go feta, motlhala oa shone o se ka oa bonoa, lefaele motsamao oa mokotla oa shone mo likgapetshegon; 11 kgono yaka fa nonyane e fofetse mo loapiñ go sa bonale sekao sa motlhala oa eone, 'me loapi lo lo bofefo, ere lo batoa ke go bata ga liphuka tsa eone, lo arogañoe ka molumo o mogolo le motsamao oa eone, lo ralaloe, 'me morago go se ke go bonale sekao sa motsamao oa eone:

<sup>12</sup> gono yaka fa mocoi o fulecoe sekao, o aroganye loapi, lo lo bañ lo kopane ka pela, 'me motho a se ke a itse koa o no o raletse gone: <sup>13</sup> go ntse fela yalo le rona, e sale re tsaloa re simolola go atamalana le bokhutlo, re sena sepe se se kaeañ nonofo; 'me re nyelelioa ke bolotsana ya rona. <sup>14</sup> Gonne cholofelo ea ba ba sa boifeñ Molimo o choana le lorole lo lo kgopholoañ ke phefo; yaka loshulo lo losesane lo lo kgopholoañ

ke sefefo; yaka mosi o o falalelioañ koano le koa ke secüacüe, o nyelela yaka kgopolo ea moeti eo o tiholañ letsatsi le le leñoe-fela. <sup>15</sup> Fa e le basiami ba tshelela rure; le tuelo ea bone e mo Moreneñ, le gone ke Mogolimo-limo eo o ba tlamelañ. <sup>16</sup> Ke gone ba tla bonañ bogosi yo bo galalelañ, le kerone e ntle mo lecogoñ ya Morena: gonne o tla ba bipa ka seatla sa gagoe se se siameñ, a ba sireletse ka lecogo ya gagoe.

#### ADDENDUM.

GENESE 14, 17-20.

'ME erile Aberame a sena go booa mo polaoñ ea Ketalaomere le likgosi tse o na a na naco, koa mogogoroñ oa Shafe (ke one mogogoro oa Kgosi), kgosi ea Sotoma ea coela go mo kgatlhantsha. <sup>18</sup> 'Me Melekiseteke kgosi ea Salema a ntsha bogobe le beine: e ne e le moperiseta oa Molimo o Mogolimo-limo. 

19 'Me a mo tshegofatsa, a re, A go tshegofalioe Aberame ke Molimo o Mogolimo-limo, 'mopi oa legolimo le lefatshe: 
20 le gone go bakoe Molimo o Mogolimo-limo, o o neetseñ baba ba gago mo lecogoñ ya gago. 'Me a mo ntshetsa ntlha ea leshome ea cotlhe.

Page 6, col. 1: Genese 4, 12:—

12 etlare o lema mmu, o se ke o tlhole, o go ntshetse bonatla ya one; o tla nna motshabi le mokgarakgatshegi mo lefatshiñ.



Digilize

Digressed by Google

